

LOÏS ALIBÈRT

GRAMATICA OCCITANA

SEGON LOS PARLARS LENGADOCIANS

C_EO

Segonda edicion


CENTRE D'ESTUDIS OCCITANS
MONTPELHIÈR

1976

ASSABER

Per acòrdi amb l'I.E.O., propietari dels dreits aprèp la S.E.O., aquesta segonda edicion de la *Gramatica Occitana* es realizada pel *Centre d'Estudis Occitans* (Universitat de Montpelhièr). La mesa al punt se limitava a quelques correccions de detalh, a l'integracion dels *addenda* dins lo tèxt, e a la modificacion de l'accentuacion segon la solucion adoptada per L. Alibèrt meteis en 1950. Aquel trabalh amb la correcccion de las espròvas son deguts a Ramon CHATBERT, membre del Conselh d'Estudis de l'I.E.O.

INTRODUCCION



GRAMATICA OCCITANA. — CARTA DEL DIALECTE LENGAOCIAN

LO DIALÈCTE LENGADOCIAN

I. — L'ENCASTRE GEOGRAFIC

En parlant de Lengadòc, nos referissèm, non pas a la província reiala de l'ancian regim, mas puslèu al grop de païses qu'emplegan los parlars lengadocians. Es atal qu'anexam al nòstre domeni : Agenés, Carcin, Roèrgue, Orlagués e païs de Fois, e que ne trasèm Velai, Vivarés e païs de Nimes e d'Usès.*

Aquel vast airal enclau aproximativament onze departiments : Lausèra, Avairon, Olt, Olt e Garona, Tarn e Garona, Tarn, Nauta Garona, Aude, Arièja, Erau e Gard. Cal i ajustar una part de Cantal, de Gironda e de Pirenèus Orientals, e ne distraire una part d'Olt e Garona, Tarn e Garona, Nauta Garona, Arièja e Gard. Aquò representa almens 3.500.000 abitants sus un total d'unis détz milions d'Occitans cispirenencs. Lo dialècte lengadocian constituis donc la mai poderosa unitat lingüistica de la Tèrra d'Oc.

Aquela unitat resulta de la configuracion geografica de la província entre Ròse, Garona, Mediterranèa, Pirenèus e Massís septentrional. Suls penjals meridionals d'aquel Massís, isolats del Nòrd pels Monts d'Auvèrnha e de la Margarida, los païses de cantonament (Orlhagués, Gavaudan, Roèrgue, Cevenas, Naut Carcin e Al-

* Convendriá d'i ajustar encara los parlars del Peirigòrd meridional (Brageirac e Sarlat) que presentan los caractèrs distinctius del lengadocian.

bigés) se religan estreitament per las vals de Tarn, d'Olt e de lors afliuents cap a Garona, e per las vals de Gard e d'Erau cap a la mar, als païses de passatge (Nimesenc, Montpelhierenc, Biterrés, Narbonés, Carcassés, Lauragués, Tolosan, Bas Carcin e Agenés), que s'escalonan de Ròse a Garona per la planura estreta del ribairés mediterranenc, la val inferiora d'Aude e de son afliuent Fresquel e lo còl de Naurosa. De pariva faïçon, las nautas vals d'Aude e d'Arièja embrancan Rasés amb Carcassés e lo país de Fois amb Tolosan.

L'interdependéncia d'aquels terraires es la conseqüència d'aquela disposicion fisica. De Narbona a Carcassona, se croisan los vièlhs camins que, despuèi los temps de la preïstòria, meton en relacion las tèrras ibericas de Catalonha amb Provença e lo Massís septentrional, lo bacin de Ròse amb lo de Garona. La sofraita d'un grand centre de convergència es estada parcialament suplida per aquels ligams geografics que, de tot temps, an solidarizat las tèrras lengadocianas. Per dessús las varietats geologicas e etnicas, Lengadòc a congréat e servat una vida comuna tant e mai que cap d'autre país natural. De mai, sa situacion l'a gandit pendent de longs sègles de las influéncias racicas e linguisticas vengudas del Nòrd. Aquestas l'an pogut aténher que sedaçadas e amortidas a travèrs Provença a l'Est e Lemosin al Nord-Oest.

II. — LOS PÒBLES PRIMITIUS

Es pas trop s'aventurar de dire que l'òssa montanhenca d'Occitània a favorizat la fixacion e la permanéncia de las raças preïstoricas. Los limits de la

lenga d'Oïl e de la lenga d'Oc mòstran clarament lo ròtle jogat pel sistèma orografic dins la conservacion dels pòbles meridionals. Al Nòrd d'aquel limit, los envasidors balajan literalament las populacions ; al Sud, al contrari, pòdon penetrar que per infiltracion e barreja amb los autoctòns.

A la fin de l'epòca neolitica e a la del bronze, los dos penjals dels Pirenèus veson se desenvolopar una cultura pròpria, aquela del pòble pirenenc que correspond a la civilizacion megalitica, dont los Basques serián los darrières representants. Segon Bosch i Gimpera e Serra Ràfols, sas manifestacions s'espandisson dels Pirenèus catalans al Massís septentrional e, al delà de Ròse, fins als Alps Maritims. Los envasidors venguts d'Africa o d'Asia poiràn s'i barrejar, mas arribaràn pas jamai a obliterar aquel primièr fons racial.

Demest aquestis, los escrivans de l'antiquitat senhan los Ligurs, d'origina mal conevida, que, vers lo segond millenari abans Jèsus Crist, ocupèron l'Euròpa occidental per se cantonar pus tard dins los Alps de Provença. Correspondon dins nòstras regions a l'edat del bronze. Prèp de onze cents ans après, los primiers Cèltas s'infiltran dins las tèrras occitanas e i pòrtan la cultura halstatiana del fer. Cap a l'an 500 abans Jèsus Crist, los Ibèrs d'origina ispanò-africana caminan lo long del litoral mediterranenc per s'arrestar a Ròse.

Dins aquel periòde, los pòbles mediterranencs pòrtan lo bronze als nòstres aujòls. Del sègle VI al sègle III abans Jèsus Crist, l'influéncia grèca prend un grand desenvolopament sul ribairés lengadocien amb la fondon d'Agde e probablament del pòrt de Vendres. Los Ibèrs e los Ligurs s'ellenizan prigondament. Las exca-

vacions de Montlaurés còsta Narbona e aquelas d'Enseruna prèp de Besiers ne son d'irrecusables testimònies.

A la fin d'aquela pontannada, cap a l'acabament del segle IV abans Jèsus Crist, una novèla onzada celta, aquela dels Galleses apareix dins nòstre terrrador. Los Vòlcas arecomics s'establisson sul litoral, mentre que los Vòlcas tectosags ocupan lo païs naut amb Tolosa. Darrièr els, trobam los Elvians en Vivarés, los Velaus en Velai, los Gabals en Gavaudan, los Rutèns en Albigés e Roèrgue, los Cadurcs en Carcin, los Nitiobrids en Agenés.

D'aquí enllà, la fisionomia del païs lengadocien es definitivament fixada. L'egemonia dels Vòlcas suls petits pòbles anteriors : autoctòns, Ligurs o Ibèrs, escapola lo primièr ensag d'unitat política e lingüistica. Mas es pas negable qu'aquela dominacion suprimiguèt pas grand causa de l'organizacion primitiva e que la gallicizacion de Lengadòc, sobretot dins los Pirenèus audencs e ariegeses e lo Massís septentrional, foguèt superficiala. Om es luènh de l'istòria oficiala qu'a elevat al reng d'un dògma l'origina gallesa de tots los habitants de l'Estat francés. Aquestis fogueron mai que mai una aristocracia guerriera inferiora en nombre. La conquista gallesa cambièt pas mai la raça occitana que la conquista francesa al segle XIII.

III. — LA CONQUISTA ROMANA

L'arribada dels Romans, cobeses de s'assegurar una via terrestre de comunicacion amb la Tarracoena, trebolèt fòrt pauc l'estat de causas creat per l'installacion dels Galleses. La cultura latina se substituiguèt

simplement a la cultura grèca. Los Vòlcas fogueron d'en primièr de pòbles federats, servant lor govern e lor lenga. Las divisions en « civitates », « pagi » e « vici » gardan l'emmòtle primitiu. Cal notar que lo primièr traçat de la província romana seguis en gròs los confinhs lengadocians. Dins aquel primièr període, la gallicizacion de Lengadòc e mai de Catalunya fa de notables progrès. N'es una prova lo desenvolapament dels toponims mixtes gallò-latins dins aquelles regions (formas en -acos e -oialos).

Las tres principales ciutats de Nimes, Narbona e Tolosa fogueron los tres centres d'irradiacion de la civilizacion de Roma. Es d'aquelles vilas que partissián los camins de penetracion dins las regions vesinas : de Narbona a Tolosa, de Tolosa vers Agenés, Carcin e Albigés ; de Nimes cap a Gavaudan, Roèrgue e Auvergne.

La personalitat del Lengadòc futur se precisa de mai en mai e ajusta de caracteristicas novèlas a las ancianas per se diferenciar del rèsta de Gàllia. Quand l'emperador Dioclecian modifica la reparticion de las províncias, la Narbonesa es reduita gaireben exactament als limits lengadocians, e aquò fins a las invasions.

IV. — LOS BARBARS E LA FEUDALITAT

Al segle cinquen, la fondacion d'un Estat visigotic contribuís a destacar encara mai las tèrras lengadocianas de la Gàllia del Nòrd per las aparentar amb las tèrras ispanicas en fortificant la comunitat de cultura romana de la Narbonesa e de la Tarracoena.

Un pauc pus tard, jos los Carolingians, las colonias dels « hispani » fugitius davant l'invasion musulmana

que vengueron s'establir en Lengadòc, e la part majora presa pels Lengadocians dins la reconquista de Catalunya contribuiguèron a ressarrar aquells antics ligams.

La creacion del reialme d'Aquitània e l'organizacion especiala de la marca de Septimània meton en evidéncia las tendéncias autonomicas dels nòstres aujols durant aquells temps escurs e trebolats. Mas es a la dinastia dels comtes de Tolosa que conven d'atribuir lo principal ròtle dins l'unificacion dels terradors lengadocians del segle IX al segle XIII. Dins aquel long espaci, l'autoritat de la familia tolosenca s'afortis mai o mens dirèctament d'Agenés en Provença e d'Auvèrnha al païs de Fois. Los reis de París sèrvan tant solament una sobeiranetat nominala desprovesida de tota eficacitat practica. Dins lo meteis periode, los comtes de Barcelona, puèi reis d'Aragon, penètran successivament, en 1067, dins lo comtat de Carcassona ; en 1112, dins lo comtat de Provença e las viscomtats de Milhau e de Gavaudan ; enfin, a la velha de la Crosada Albigesa, devenon senhors de Montpelhièr.

Las doas dinastias occitanas luchan per la supremacia ; calguèt la Crosada per entrepachar la constitucion definitiva d'un Estat occitan escapolat parallèlament a Barcelona e a Tolosa. Los pòbles d'Oc avián una lenga dotada d'un prestigi internacional, un estat social pròpri, una literatura e un art originals ; lor manquèt solament l'organizacion estatala per defendre aquel patrimòni.

V. — FORMACION DEL LENGADOCIAN

Los elements etnics qu'an constituit lo pòble occitan explican la formacion de doas lengas distintas al Nòrd

e al Miègjorn de Gàllia. La França septentrionala presenta una fòrta predominància d'elements galleses e francs, dementre que la França del Miègjorn posse-dis en pròpri un fons ligur, ibèr e visigotic absent al Nòrd. Cal téner encara compte de las raças neolíticas qu'an pogut subsistir dins las regions escalabrosas dels Alps, del Massís septentrional e dels Pirenèus plan melhor que dins las planuras obèrtas de la França d'Oïl. Enfin, cal pas demembrar qu'Occitània, despuei las epòcas mai luènhas, es estada penetrada per las civilizacions mediterranencas e particularament per las culturas grèca e latina.

Après las invasions, lo latin evoluís e s'altèra ràpidament per se diferenciar a l'aflat del substrat etnic, de la situacion geografica e de l'estat politic. Lo francés sembla s'esser desgatjat primièr, l'occitan lo sièc un pauc pus tard. Vèrs lo segle IX, podèm constatar l'existéncia de la lenga d'Oc als mots e fragments de frasa escampilhats demest lo latin de las cartas. Lo tèxt literari mai ancian, vertadièrament lengadocian, la Cançon de Santa Fe d'Agen, es atribuit pels melhors jutges al segond tèrc del segle XI.

Malgrat l'estreita parentat racica de totas las populacions d'Occitània, lo complèx etnic ligurò-iberò-celtò-germanic, superpausat al fons preistoric, es pas identic sus tots los punts. Avèm aquí lo principal factor de la formacion dels dialectes e parlars occitans. L'element ligur domina en Provença, l'ibèr en Catalunya e Gasconha. Las provincias septentrionalas (Lemosin, Bassa Auvèrnha, Delfinat) son estadas las pus expausadas a l'infiltracion dels elements celtò-francs, mentre que Lengadòc presenta una mescla mai equilibrada.

Dins lo grop linguistic occitanò-romanic, tre las originas, lo gascon e lo catalan apareisson netament diferenciats. La familia provençala presenta ja qualques diferéncias a l'època classica qu'an anat en creissent fins a l'època moderna.

Las regions nòrd-occitanas expausadas a la pression continua de la França d'Oïl, sobretot a l'Oest, païs de planas obertas, an vist nostra lenga recular dins las « Charentes » al profièit del francés. D'autre biais, aquela accion a precipitat l'evolucion fonetica e alterat lo vocabulari. Dès lo sègle XIV, los redactors de las Flors del Gay Saber podián criticar lo lemosin « quar en Lemozi ditz hom granre de mots estranhs, biayssatz, trencatz e mal pauzatz que ges per aquo quar son dig en Lemozi, no los aparia hom en dictatz » (Ed. Gatien-Arnoult, t. II, p. 484).

De son costat, lo provençal pròpiament dit, alançat als corrents franceses, que davalan per la val de Ròse, e a las influéncias mediterranenques, presenta vers la meteissa època las primières traças de las evolucions foneticas que lo caracterizan, e una vertadièra invasion de tèrmes estrangièrs. Ramon Feraut, autor provençal de la fin del sègle XIII, crenhiá d'èsser pas comprés :

« Car ma lenga non es
De dred proensalés. »

Lo bas auvernhat e lo delfinés an talament sofèrt d'aquelas accions perturbatrices que son pas aisidament comprehendors pels autres Occitans.

Al contrari, lo lengadocian, protegit per una cinta ininterrompuda d'autres dialèctes occitans e plaçat d'esquinas contra un massís montanhós, es demorat a

l'abric dels grangs corrents de circulacion e a pogut defugir tota contaminacion. Son airal es estat reduit solament en Velai e Vivarés que se son destacats del tipe lengadocien normal, e dins lo païs de Nimes que s'es literalament provençalitzat a una època moderna.

La relativa unitat del dialècte es deguda als ligams geografics estudiats pus naut qu'unisson los terradors divèrses e als païses de passatge de Ròse a Garona, qu'an obrat coma centre. D'autre biais, la dominacion politica dels comtes de Tolosa e l'importància de lor capitala an jogat un ròtle unificador de primièr òrde durant los sègles de formacion de la lenga.

Los parlars lengadocians an, ça que la, de luènhas originas ; se son constituïts al torn d'antics centres successivament preceltics, galleses, gallò-romans, feudals, episcopals o pus simplament comercials, qu'a travèrs las vicissituds de l'istòria an servat lor personalitat. An obrat per irradiacion en unificant mai o mens eficaçament lo parlar de lor ròtol. Lo maximum de diferenciacion es estat atençh dins los païses de cantonament del Massís septentrional e dels Pirenèus, lo minimum dins los païses de passatge del ribairés de la mar, del còl de Naurosa e de la val garonanca.

VI. — CARACTÈRS E CLASSIFICACION DEL PARLARS LENGADOCIANS

Om pòt definir una lenga, un dialècte o un parlar : un grop de parlars naturals que possedisson un cèrt nombre de caractèrs comuns. La lenga, lo dialècte e lo parlar diferisson solament pel nombre e la valor d'aquells caractèrs. Los limits que separan aquelas unitats linguisticas son formats per una zòna d'espan-

dida variable, dins la quala los caractèrs distinctius son entremalhats.

Dins la formacion d'aquelas unitats an jogat un ròtle preponderant l'encastre geografic, lo mitan etnic e l'istòria politica o economica.

Aquò dit, anam ensajar de caracterizar lo lengadocian per comparason amb los autres dialèctes o lengas que lo rodejan.

1º) Lo lengadocian diferis del catalan :

a) Per la prononciacion francesa de u (ü) allòc de u espanyol en catalan : leng. madür ; cat. madur.

b) Per la diftongacion de e, o oberts latins en iè, uò, uè contra i, u en catalan : leng. sièja, uèlh ; cat. sitja, ull.

c) Per la persisténcia del diftong ai reduit a ei, puèi e en catalan : leng. fait ; cat. fet.

d) Per la conservacion del diftong au latin reduit a o en catalan : leng. caul ; cat. col.

e) Per la persisténcia de la sibilanta sonora intervocalica z que s'esfaça en catalan abans l'accent : leng. posal ; cat. poal.

f) Per l'amudiment de d intervocalic final del latin contra sa conservacion jos forma de u en catalan : leng. pè ; cat. peu.

g) Per la persisténcia de tz final que se vocaliza en u en catalan : leng. disètz, patz ; cat. dieu, pau.

h) Per la reduccion de ll e nn latins intervocalics a l, n correspondent a ll, ny (lh, nh) en catalan : leng. bèla, cana ; cat. bella, canya.

i) Per la conservacion dels grops mb, nd reduits a m, n en catalan : leng. comba, benda ; cat. coma, bena.

j) Per la reduccion dels grops kw, gw latins o germanics en k, g conservats en catalan : leng. quatre (catre), gardar ; cat. quatre, guardar.

l) Per la conservacion de l inicial palatalizat en ll (lh) en catalan : leng. luna ; cat. lluna.

2º) Lo lengadocian se separa del gascon :

a) Per la persisténcia del diftong ai reduit a èi en gascon : leng. lait ; gasc. lèit.

b) Per la conservacion de f tresmudat en h aspirada en gascon : leng. forn, flor ; gasc. horn, hlor.

c) Per la reduccion de ll latin intervocalic o final a l contra r e t o th en gascon : leng. aquela, aquel ; gasc. aquera, aqueth.

d) Per la persisténcia de n intervocalic amudit en gascon : leng. luna ; gasc. lua.

e) Per la conservacion dels grops mb, nd reduits a m, n en gascon : leng. camba, landa ; gasc. cama, lana.

f) Per la persisténcia dels grops br, dr, tr reduits a b, d, t en gascon : leng. lèbre, autre ; gasc. lèbe, aute.

g) Per lo non-desvolopament de a prostetic davant r inicial : leng. ram ; gasc. arram.

h) Per la reduccion dels grops latins kw, gw allòc de lor persisténcia en gascon : leng. quatre (catre), gardar ; gasc. quate, guardar.

i) Per la conservacion del son v fins al sègle XV, que lo gascon a tresmudat en b bilabial non explosiu

despuèi sa formacion : leng. vòstre ; gasc. vòste (boste).

3º) *Lo lengadocian se destria del provençal :*

a) *Per la casuda de n intervocalic final del latin, contra sa conservacion en provençal amb nasalizacion parciala de la vocala : leng. (pa) ; prov. pan.*

b) *Pel cambiament quasi general de v en b, despuèi lo sègle XV, allòc de sa persisténcia en provençal : leng. fava (fabo) ; prov. (favo).*

c) *Per la conservacion de s final dels plurals, que cai regularament en provençal : leng. pòrtas, flors ; prov. pòrta(s), flor(s).*

d) *Per la conservacion de l latin final intervocalic dins gaireben tots los parlars e per la persisténcia generala de l final provenent de ll latin o lh occitan, mentre qu'en provençal òm a una vocalizacion generala en u : leng. nadal, bèl, miral(h) ; prov. nadau, bèu, mirau.*

4º) *Lo lengadocian s'aluènha del lemosin :*

a) *Per la persisténcia de ca, ga latins e romans, palatalizats en cha, ja en lemosin : leng. vaca, plaga ; lem. vacha, plaja.*

b) *Per la conservacion de s+c, p, t, allòc de son esfaçament o vocalizacion en i gaireben generals en lemosin : leng. castèl, pasta, usclar, reviscolar, fèsta, tustar, estiu, prestar, espiar, escut ; lim. (chateu, pato, üclà, revicolà, feto, tütà, eitiu, preità, eipià, eicü).*

c) *Per la conservacion de s final, allòc de sa caseguda amb alongament de la vocala precedenta o de sa vocalizacion en lemosin : leng. cabra, cabras, òme, òmes, borgés ; lim. (chabro, chabrà), (ome, omei), (burgei).*

d) *Per la persisténcia de ll final latin intervocalic, contra sa vocalizacion en u en lemosin : leng. castèl, vedèl ; lim. (chateu), vedeu.*

REMARCA. — L latin dona u e lh roman i : leng. nadal, trabalh ; lim. : nadau, (trabai).

e) *Pel cambiament general, levat del leng. oriental, del v en b, allòc de sa persisténcia frequenta en lemosin : leng. vedèl, vida (bedèl, bido) ; lim. vedeu, (vido).*

5º) *Lo lengadocian diferís del bas auvernhat :*

a) *Per la conservacion dels diftongs que se reduison en bas auvernhat : leng. paire, aigas, fau, aucas, pèira ; bas auv. (pere, igā, fo, üchā, piro).*

b) *Per la persisténcia de las consonantas davant i, e, u, allòc de lor palatalizacion en bas auvernhat : leng. libre, dire, vinha, nud, cuba ; bas auv. (lyibre, dyire, vyinho, nyü, tyübo).*

REMARCA. — Aquela palatalizacion dona de sons variables segon los lòcs : ty, tchy, ts ; py, ps ; fy, fs ; sy, ch.

c) *Enfin, lo bas auvernhat presenta los caractèrs lemosins ca, ga = cha, ja, esfaçament o vocalizacion de s + c, p, t, caseguda de s final.*

Los caractèrs generals del dialècte lengadocian atal precisats, anam examinar las particularitats dels difrents parlars e ensajar de n'escapolar una classificacion.

Iº) Destriarem d'en primièr los parlars meridionals que son caracterizats per l'evolucion FACTUM > fait, JUNCTUM > junt. Lo digraf -is, -iss-, del latin x, sc, es prononciat sh (ch francés) : caissa, cuèissa (caicho, quèicho). Las palatalas ch, tg, j equivalon, respectivament, a tch, dj o j : cachar, vilatge (catchà, bilatche),

jamai, coja (djamai, cujo). Comprendre les parlers suivants :

a) Lo central, en usage en Carcassés, Bas Rasés e Lauragués.

b) Lo tolosan, parlé dans le rôde de Tolosa ; à souffrir de l'influence du gascon.

c) Lo foissenc, de l'ancien pays de Fois. Es le plus proche des parlers languedociens avec le donasanenc.

d) Lo donasanenc, dont l'aire s'étend dans Donasan (Ariège), une partie de Fenolhedés, du pays de Saut (Aude) et du canton d'Ax (Ariège), ressemble au catalan.

e) Lo narbonés, en usage dans l'arrondissement de Narbonne. Ressemble au besierenc pour la prononciation -iss- : caissa (caisso).

2^e) Le groupe des parlers septentrionaux présente une originalité marquée. Il est caractérisé par une tendance générale à assurer à l'atone et au ton nasal en o : campana, nadal (compono, nodal). Diphongue ouverte tonique en (uo) — fr. ouo — : còp, fònt (cuop, fuon). Altérations latines intervocaliques en un son voisin de w, g, v : pala (pauo, pago, pavo). Les palatalas ch, j, -iss- équivalent à tchi, dji, -iss- : pacha (patchio), passer (possedjia), caissa (caisso). Donnent l'évolution : FACTUM > fach, JUNCTUM > jonch.

On peut distinguer trois parlers :

a) Lo roergat, utilisé dans le pays de Roèrgue (Avignon).

b) Lo gavaudanais, parlé dans Gavaudan (Lauzerte). Il est partagé également par le limite ca, ga ~ cha, ja.

c) L'orlhagués, en usage dans l'arrondissement d'Orlhac (Cantal). Il est souvent confondu avec l'auvergnat proprement dit.

3^e) Les parlers occidentaux sont caractérisés par la déspalatalisation de ch, tg, j, -iss- en ts, dz, -iss- : pacha (patso), vilatge (biladdze), jorn (dzur), caissa (caisso). Cambient FACTUM en fach et JUNCTUM en jonch.

Comprendre trois parlers :

a) L'agenais, utilisé dans Olt et Garonne. Il faut noter que le parler d'Agen possède les caractères phonétiques des parlers méridionaux sous l'influence du gascon.

b) Le carcinol, qui s'étend dans Olt et Tarn et Garonne.

c) L'albigais, en usage dans Tarn. Il présente une hésitation entre les formes fait ~ fach.

4^e) Le groupe des parlers orientaux annonce la Provence par diverses caractéristiques. Les palatalas ch, tg, j, -iss- équivalent respectivement à tch, -iss- : pacha (patcho), vilatge (bilatche), passer (passetchà), caissa (caisso). Donnent l'évolution FACTUM > fach, JUNCTUM > jonch.

Comprendre trois parlers :

a) Le besierenc, utilisé dans la partie occidentale d'Erau (Besiers, Agde, Pesenac, Bedarieux, Saint-Pons).

b) Le montpeliéren, en usage dans la partie orientale d'Erau (Sete, Montpellier, Lunel, Lodève).

c) Le cévenol, qui s'étend sur les arrondissements d'Alès et du Vigan (Gard). Il est le parler le plus proche du provençal.

Dans la partie GRAMMATIQUE ET PHONÉTIQUE, nous donnerons tous les caractères de ces diverses parlers.

VII. — ELEMENTS DEL VOCABULARI LENGADOCIAN

a) Elements latins

La majora part del vocabulari occitan es constituïda per de mots derivats dirèctament del latin. Aquò a pas res d'extraordinari, si l'òm sosca que las tèrras occitanas son estadas prigondament latinizadas tre una epòca anciana. Sembla que, vèrs lo sègle III après Jèsus Crist, las ancianas lengas avián disparegut del tot. Podián pas luchar avantatjosament amb la lenga de Roma, instrument d'una civilizacion e d'un estat social immensament superiors als del nòstre païs.

Los ensages de quelques amators desproveisits de tota cultura linguistica e sobretot de tot esperit critic pòdon pas endavalar los faits establis pels linguistas modèrns. Sens denegar la possibilitat e mai la probabilitat d'un apòrt prelatin, cal regetar las teorias que voldrián far derivar l'occitan del cèltia, del ligur o del grèc.

Dins la massa de paraulas vengudas del latin, cal destriar tres tipes diferents d'apòrts :

1) Mots populars que fasián partida del vocabulari corrent e qu'an evoluit segon las règles de la fonetica lengadociana : CATANUM > cade, EXCORTICARE > escorjar, FABRICARE > fargar, LIBRAM > liura, MESPILAM > mèspla, PETRAM > pèira, PISTILLUM > peile, VIGILARE > velhar.

2) Mots semisabents que son estats manlevats al latin escrit a una epòca anciana e qu'an pauc evoluit o mots influenciats per la lenga escrita. Apertenon a la lenga de la glèisa o del dreit. Aici-ne quelques exemples : CALICEM > calitz o calici, COEMETERIUM > cemen-

tèri, DILUVIUM > delovi, ELIGERE > elegir, STUDIUM > es-tudi, EULALIA > Aulària, FABRICARE > fabregar, GLADIUM > glasi, PURGATORIUM > purgatori, SERVICIUM > servici, SOMNIUM > somi. La forma populara de quelques uns d'aquels mots es : calze (cat.), estug, fargar, glai o glag, purgador, somnhe.

3) Mots sabents introduits en occitan après la formacion de la lenga per constituir lo vocabulari literari e scientific. En general, son estats manlevats al grèc e al latin e an subit qu'una leugièra adaptacion : astrològ, fluvi, geometria, gramatica, ipotèca, matematica, multiplicar, ortografia, pacificar, parafernali, rector, sincòpa, sintaxi, vision.

b) Elements grècs

An volgut, sobretot en Provença, donar una granda importància als elements grècs que serián estats introduits en occitan. Cal reconéisser qu'aquels apòrts venguts dirèctament dels Grècs establis sul nòstre ribairés son gaireben inexistentes.

La majoritat dels vocables grècs son passats d'en primièr pel latin a divèrsas epòcas. De mots coma burre, cadièra, cambra, còp, còrda, lampesa, pebre, pèira, sac, tesaur èran ja en latin tres sègles abans Jèsus Crist. Cementèri, èrm, espasa, madaissa, palanca, puèg, sauma, datan de l'epòca imperiala. D'autres coma borsa, brústia, cara, son encara mai tardius. Enfin lo latin popular dels darrières sègles èra literalament empobolat de tèrmes grècs qu'an passat dins las lengas latinas. Un apòrt pus recent es degut a las relacions comercialas amb los païses grècs a l'Edat Mejana.

Aici una lista dels principals mots grècs del lengadocien modèrn : amètla, anchòia, androna, argue, bofanía, borrica, borsa, bòsc, bota, botelha, botiga, brústia, caça, caçola, cada, cadièra, calar, calimàs, calòta, cambra, cara, carafèl, cauma, codonh, còp, cròta, culèfa o cufèla, endévia, èrm, espadar, espasa, far, flèuma, galafatar, galhòfa, gambe, geis, gip, glèisa, làmia, lampesa, limpa, madaissa, maid, meca, morcha, pantaissar, planca, postèma, raumàs, rèuma, ris, romb, sansònha, sàrcia, teca, tèma, tròç.

c) Elements germanics

Un cèrt nombre dels elements germanics del vocabulari occitan èran ja en latin a l'època imperiala, atal èran : arenc, borg, ganta, sopa. Mas la granda majoritat foguèron introduits, cap al segle V, al moment de las grandes invasions germanicas. Es malaisit de des-triar l'origina exacta d'aquels elements a causa de la semblança dels divèrses dialèctes. Ça que la, òm pòt atribuir als Burgonds : caupir, espeut ; als Visigòts : gasalha, randa. Quant als Francs, an donat un contingent de mots mai important a la lenga d'Oil qu'a la lenga d'Oc. Aquestis son remarcables non solament per lor nombre, mas encara per lor qualitat. Tenon una plaça de primièr reng dins lo lengatge corrent.

Aici la tièra dels pus usitats en lengadocien : agaça, agrepir, alesna o alzena, amarvir, ampon, anap, anca, apcha, ardit, arrapar, aspa, atapir, atarir, aubèrga, aunir, bacon, bala, balcon, banc, banda, bandir, baron, bastir, baud, bedèl, benda, bercar, besal, bigard, bisa, blanc, blau, blond, blos, boc, bòrd, bòrda, borg, borhon, botar, brac, bramar, brandar, brasa, bregar o

bargar, bres, brossa, brosta, brot, brotar, brusc, caupir, causir, clafir, clapar, còca, conresar, còta, creis-selons, cròc, cròça, cropa, cruga, cruissir, crusca, dard, èlm, embalausir, eraud, esbleugir, escaça, escafir, escal, escarnir, esclafar, esclatar, esclet, escòt, escrasar, escrimir, escuma, esmaut, esparnhar, esparra, esparron, esparvièr, espelir, esperon, espiar, esquivar, estacar, estalar, estampar, estona, estriu, faidir, falet, falquet, fanga, fauda, feutre, flascon, flauson, forbir, fornir, forselon, fresc, fròc, fronzir, gaire, guitar, galaupar, gamar, gandir, gant, ganta, garait, garar, garba, garça, gardar, garir, garentir, garlanda, garnir, gasalha, gasanhar o ganhar, gatge, gaud, gauda, gaunha, giga, gisclet, górmia o vòrma, grafinhar o grau-finhar, grapar, grapinhar o graupinhar, gratar, gres, grifar, gris, griular, guèrch o guèch o guèrlhe, guèrp, guèrra, guidar, guinhar, guinsal, guisa, lag o laid, landrar, lasc, lausenja, lepar, lifar, lifrar, lis, lisca, lista, lòtja, maçon, marc, marcar, marrir, martre, mast, mauca, mèlsa, mercat, mesenga, morfidar, morir, murtrir, nafra, pargue o pàrrec, pata, pauta, pegar, pi-chièra, rampa, ran, ranc, randa, rapar, raspar, rauba, raubar, rausa, rausèl, reng, riban, ribaud, ric, rupa o rufa, sàrria, sasir, sopa, suènh, taca, taïna, tampar, tap, tasca, toalha, tomple, topin, trepar, trigar, trincar, trompa, tròp, tropa, tropèl, trotar, tufa.

Cal ajustar que los noms germanics an daissat de nombroses representants dins los patronims e los topónims lengadocians.

Demest los noms de familia e los prenoms, citarem : Aibran, Aimeric, Alaman, Alboïn, Alibèrt, Alièr, Amalric, Andraud o Andral, Ansèlm, Aribaud, Armand, Armengaud, Arnaud o Arnal, Asalbèrt, Asemar, Asi-

bèrt, Asobèrt, Audebaud o Audebal, Audibèrt, Audifred, Audigièr, Audoard, Barrau o Barral, Baud, Baudoïn, Baudrigues, Begon, Beraud o Beral, Berard, Berenguièr, Bergoïn, Bergonhon, Bermond, Bernat, Bertìer, Bertrand, Brun, Cadoal, Carles, Chabaud, Chabèrt, Chifre, Colrat, Ebral, Ebrard, Enric, Ermengaud, Escafre, Escòfre, Estorge, Faral o Feral, Folques, Folquièr, Frotard o Flotard, Guiraud o Guiral, Galabèrt o Jalabèrt, Galibèrt, Galtièr, Garnaud o Garnal, Gastaud o Gastal, Gaubèrt, Gaucerand, Gaucelin, Gauderic, Gaudebèrt, Gibèrt, Girbaud o Girbal, Giscard, Godòfre, Gontard, Gòt, Grimaud o Grimal, Grimbèrt, Gui o Guigue, Guilabèrt, Guilhèm, Guitard, Isabèrt, Isarn o Isard, Isnard o Einard, Jambèrt, Jòfre, Lambèrt, Leotard o Lautard o Lieutard, Lombard, Mabèrt, Mafre, Manaud o Manal, Mir, Miraud o Miral, Rainaud o Rainal, Rainoard, Rambaud o Rambal, Ramon, Rasimbaud, Rasols, Ricard, Rigaud o Rigal, Robèrt, Rogièr, Rosaud, Rotland, Savaric, Seguin, Senescal, Sicard, Sifre, Sigièr.

Demest los toponims, senhalarem lo sufix -ens per -encs qu'a donat de nombroses noms de lòcs en Lenga-dòc. Deu èsser atribuit als Visigòts : Amarens, Berens, Esculhens, Girossens, Mossolens, Ratairens, Tonens, etc.

Los noms en vila- o vilar- formats amb d'elements germanics son nombroses : Vilafrancon, Vilagodor o Godorvila, Vilalièr, Vilarambèrt, Vilarasens, Vilaudran, Vilaudric, Vilaudibèrt, Vilar-Savaric, etc. Om pòt citar encara : Casalrenós (RANULFI), Montabajon, Montbonós (BONULFI), Montricós (RICULFI), Puèg-Alibèrt, Castèlreng (Rasenc), etc.

d) *Elements prelatins*

Los elements prelatins del vocabulari occitan son dificils a descobrir demest los mots que lo latin e lo germanic pòdon pas explicar, en rason de nòstra ignorància gaireben totala de las lengas parladas abans la conquesta romana.

Los noms de rius, coma Arièja, Arisa, Arn, Dura, Erau, Garona, Onhon pareisson preceltics. De mots coma cuc, cuca, alterat en tuc, truc, suc jos d'influéncias germanicas, quèr, alp, semblan apertenir a la meteissa capa.

Om pòt acordar al ligur : calm, pena, e los topónims en -asc, -osc, -usc : Avenàs(c), Brasc, Salasc, Branós(c). Los noms de ciutats : Narbona, Tolosa.

A l'iberò-basc, revenon los noms comuns : artiga, barca, biscre, coscolha, esquèr, estalviar, garbassa, garrabièr, garric, gaure, górra, jasena, toja e los noms de vilas Besièrs, Fois.

Lo gallés a daissat un contingent mai important de formes dins lo vocabulari usual e dins la toponimia. Aici los principals elements de la lenga correnta : abelanca, agranhon, alausa, alauseta, aliga, andèr, arpent, aubuga, bacin, balma, bana, bauca, bèc, bèç, bèrla, bescle, betonica, bilha, blat, bleda, bodosca, bolzas, bonda, bosiga, bragas, braire, braulhar, bren, bresca, bresegon, bric, brin, brisar, briu, bròc, bròca, bruèlh, bruga, cade, calhau, camba, cambiar, camin, camisa, carpentièr, carri, carruga, casse, cavanèl, cèrc, chai, cleda, cloquièr, crauc, crauma, cugul, cutar, darbon, darna, doga, drap, encombrar, endèrtre, esclapa, estarencla, flisca, gadal, galhard, garra, gavèla, glena,

gonèla, grava, landa, laucec, lausa, lèga, lèri, lia, mant, marla, matràs, mena, mèrgue, moton, naduèlh, pairòl, palafré, palaiga, pèça, petit, rega, ròc, rusca, sabon, saia, saile, salmon, sesca, soc, soca, soga, suja, taraire, tenca, tralha, trauc, turra, vailet, vanèl, vassal, vesog.

Cal notar qu'un cèrt nombre d'aquells mots coma : BRACA, CABALLUS, CARPENTUM, CUCULLUS, SAGUM, èran ja estats introduits dins lo latin del segle IV abans Jèsus Crist ; d'autres coma : ALAUDA, BECCUS, BETTONICA, CERVISIA, LEUCA, SAPO datan de la conquesta de Gàllia.

La toponimia actuala lengadociana clau de nombrosas formes celtes. Los noms de rius son lèumens preceltes, òm pòt citar, ça que la, los noms formats amb lo radical DUBRON (aiga) que caracterizan la region lengadociana : Argentoble, Argentoire (ARGENTODUBRUM) dins Aude ; Verdoble, Vernasobre, Vernobre (VERNODUBRUM) dins Erau. Ne cal acercar los noms de lòcs de Roèrgue : Ladesobre e Valesobre, atal designats a causa de qualche font. Las formacions amb ALISO son nombrosas : Alson, Alsoc, Son, dins Aude ; Alzon, dins Avairon, Erau, Olt. Alzon, Auson, Alzona, de meteissa origina, designan de localitats de Gard e d'Aude.

Los noms de montanhas son representats per : Cantal e Cevenas.

Los noms de lòcs abitats son plan mai abondoses. Aici los principals radicals qu'intervenon dins las formacions toponimicas :

DUNOS : Dun, Balaruc, Besun, Gavaudun, Laudun, Montlausun, Mausun, Verdun.

MAGOS : Bram.

BRIGA : Lanobre, Vesenobre.

NANTOS : Nant.

NEMETIS : Arlende, Arne.

SOLIS : Artòsols, Conòsols, Limòsol, Vinòsols (Aude), Bòsols (Avairon) (¹).

OIALOS a donat de nombrosas formes en -uèjol, -uòjol (-üèjul, -ièjul, -èjul, -iòjul, -üèju), dins lo Massís septentrional, lo païs cevenòl e quelques autres punts : Cornuèjols, Granuèjols, Perruèjols, Tremuèjols, Vernuèjols, etc., etc. Aquels toponims datan sovent de l'epòca gallò-romana. N'es atal meteis pel sufix -ACOS que caracteriza d'innombrables noms de domenis gallò-romans : Albiac, Calvinhac, Casilhac, Donasac, Florac, Montanhac, Orlhac, Paulhac, Rofiac, Savinhac, Sevèrac, Sonac, Tersac, Tolonhac, Treviac, Unhac, Vente-nac, Vitrac, etc., etc. Demest las formes isoladas, òm pòt citar : Agen, Albi, Caors, Javols, Ledénon, Lodeva, Magalona, Mende, Nemze (Nimes), Rodés.

Los noms de païses, per l'intermediari del latin, nos an daissat : Albigés, Carcin, Gavaudan, Rasés, Roèrgue.

En conclusion, cal remarcar que los toponims d'origina celta son mens nombroses en Lengadòc que dins las regions de França. D'autre biais, la majoritat (noms en -OIALOS del Lengadòc oriental e septentrional e en -ACOS) datan de l'epòca gallò-romana. Aquò es un clar indicí de la febla densitat del pòblament gallés dins nòstras regions.

(1) L'etimologia gallesa dels noms de lòc Artòsols, Conòsols, etc., es una ipòtesi personala segon lo toponim VERNOSOLIS = *La Vernosa* (Auta Garona) ; son formats amb lo radical celtic SOLI-, SULI-, coma segond element, e ARTO-, CONNO-, LIMO-, VINO-, dont la preséncia dins los noms de Gàllia es abondosament atestada (Dottin, *La langue gauloise*).

e) Elements arabs e orientals

Los primiers elements arabs an penetrat en occitan per l'intermediari del comèrci mediterranenc. Lo contingent mai important proven de las Crosadas que metèron en contacte los pòbles crestians amb los musulmans. Enfin un cèrt nombre son passats en Occitània a travèrs los Pirenèus e segurament pel mejan del catalan. Om pòt citar : aiganafa, alambic, albricòt, alcassin, alcavòt, alcòl, alcòva, alfa, alfàbia, alfasega, almanac, alquimia, alquitran, aluda, ambre, argelat, assassin, aubergina, aubèrja, aubièca, augebit, avivas, azard, azeròla, azur, barbacana, barracan, basana, borraja, burnós, camfre, carmin, carròbia, charrabià, chifra, coton, cramesit, doana, eissauga o savega, escac, escarabida, escarchòfa, estragon, faca, farda, festuc, garbin, garrofa, gipon, jansemin, jària, julèp, laüt, limona, madraga, magazin, malhuc, marfega, marrega, matalàs, mesquin, mortaisa, papagai, quermès, quintal, realgar, sabaton, sacre, safran, sagaia, sarron, senha, siròp, sucre, taça, tafatàs, tafurèl, tambor, tara, tarifa, tartana, taüc.

f) Apòrts moderns

Lo mai consequent d'aquellos apòrts es lo del francés. Dès las originas, dins la lenga dels trobadors, òm pòt notar : aiga (francò-provençal), chin o chen, jaune, jardin, jòia, païs, palais, poissant, vergièr. Après l'installacion dels Franceses en Lengadòc al siècle XIII, lo nombre dels gallicismes creis rapidament. Al siècle XIV, òm pòt relevar : dangièr, merchand, profitar, sage. Al siècle seguent, es una vertadièra invasion : assès, atge, autant, boitós, chaut, chival, congèt, desjà, despitar, frapar, gormandejar, joir, juscás, marchandisa, medi-

cin, messenhors, meissant, moyan, palhardisa, rejoïr, rejoïssança, riche, richessa, tombar, tuar, velhessa, etc., etc.

Despuèi la segonda mitat del siècle XVI, la lenga d'Oc cessa d'èsser escrita dins los actes oficials e per consequent pèrd la màger part del sieu vocabulari sabent. Desenant, los escrivans occasinals posan dins lo francés sens la mendre discrecion. La lenga parlada jos l'influéncia del snobisme s'altèra encara mai per imitar l'aristocracia e la borgesiá. Es lo temps ont òm vei aparéisser : (mèro, pèro, frèro, sur, cur, oui, nani, moussú, madamo), per citar que las formas mai correntas.

Om pòt senhalar encara la penetracion en Lengadòc d'una cèrta quantitat de mots espanhòls o aragoneses a travèrs lo catalan e lo gascon. En general sèrvan o atòn final jos la forma de (u) atòn. Aici-ne quelques exemples : burro, caraco, carro, casco, cigarro, carro, farfant, fidèus, galho, gitano, macho, mochacho, modorro, morisco, morlaco, moro, perro, tacho.

VIII. — EVOLUCION ISTORICA DEL LENGADOCIAN

Om pòt destriar tres períodes dins la vida del dialècte lengadocian.

Del siècle IX al siècle XIII, lo lengadocian possedís una declinason amb dos cases identica a aquela de l'ancian francés. Fins al mitan del siècle XII, sembla i aver agut coïncidéncia entre l'usatge escrit e la lenga parlada. A partir d'aquela epòca, la declinason dispareis de l'usatge vulgar, mas persistis dins los tèxtes

escrits. Aquel primièr període, illustrat per la literatura cortesa, merita d'essser apelat classic o dels trobadors.

Lo segond període, que va del començament del segle XIV fins a la mitat del segle XVI, es marcat per l'abandon total de las règlas de la declinason dins los tèxtes escrits. La lenga se localiza de mai en mai e pren lo caractèr dialectal. Una part del vocabulari ancian e principalament los tèrmes de la lenga cortesa dispareisson. Aquela pèrda es compensada per la multiplicacion dels mots sabents manlevats al grèc o al latin e destinats a exprimir las causes del dreit, de la medicina, de la filosofia e de la teologia. La lenga a una vida literària insignificant ; per contra servis a redigir los actes, las deliberacions, los comptes, la correspondéncia e las cronicas de nòstras comunas lengadocianas. Aqueles documents constituisson una massa enòrma d'un grand interès linguistic e istoric. Podèm qualificar aquel període de vulgar.

De la segonda mitat del segle XVI als nòstres jorns, la lenga d'Oc es descaçada de l'usatge escrit e se tresmuda aviat en « patés ». Pèrd tot lo vocabulari escrit per se reduire exclusivament als tèrmes de la conversacion correnta dels pageses e dels menestrals. Quand, per excepcion, los escrivans vòlon exprimir d'idèas pus elevadas, son obligats de manlevar los mots que lor fan sofraita al francés. De mai, jos l'influéncia de l'idèa que lo francés es un idiòma superior del fait que s'introduutz dins l'usatge jornalièr de las classas borgesas e aristocraticas, los Occitans tendon de mai en mai a emplegar de formas francesas. Aquel periòde s'amerita lo nom de decadéncia.

IX. — LA RENAISSÈNCIA

La renaissença modèrna de la lenga d'Oc s'es produita jos l'influéncia de l'escòla istorica de la fin del segle XVIII amb de libres coma L'Histoire de Languedoc dels Benedictins o L'Histoire littéraire des troubadours de l'abat Millot, escrita amb los materials acampats per Lacurne de Sainte-Palaye. Cal pas tan pauc daissar passar per malha lo ròtle jogat pel Romantisme dins lo despertament esperital dels pòbles anequelits per l'imperialisme dels sègles precedents.

Lo primièr escrivian de valor qu'aja soscat a restaurar la lenga e la literatura lengadocianas es sens cap de doble Fabre d'Olivet (1767-1825) de Ganges, que publiquèt al començament del segle XIX : Le troubadour, poésies occitaniques du XIII^e siècle (1803). Sos successors immediats, dels quals Jansemin d'Agen es lo capmèstre, demòran estrangièrs a tota preocupacion de restauracion linguistica ; a aquel punt de vista, contunhan los escrivans patesejaires dels dos darrières sègles. Cal l'exemple de Mistral e de sos amics per despertar en Lengadòc un vertadièr movement dins aquel sens. Es a l'entorn de la Societat Arqueologica de Besiers e de la Societat de las Lengas Romanas de Montpelhièr que se concretiza. Ça que la, la reforma linguistica mistralenca trobèt son melhor obrièr dins August Forés de Castelnòudari (1848-1891) que, dins sos divèrses recuèlhs poètics, l'aclimatèt definitivament en Lengadòc.

Un pauc pus tard lo Carcinòl Antonin Perbosc (1861) e lo Lauragués Prospèr Estiu (1860), seguissent l'exemple del canonge lemosin Ros (1834-1905), temptan d'unificar la lenga en restaurant la grafia classica e

de la purgar mai estreitament dels gallicismes. Malgrat la resisténcia dels felibres tradicionalistes de Lengadòc e de Provença, lors òbras de valor indisputable an fait grelhar un fum d'imitadors. Uèi, l'evolucion del Felibritge vers un occitanisme mai eficient met en evidéncia la necessitat d'unificar los dialectes per rendre possibles l'ensenhamant dins las escòlas e la vida d'una literatura nacionala occitana.

Dins aquesta GRAMATICA, nos prepausam de desvolopar l'òbra entamenada pels nostres predecessors. Per subrepés, avèm lo desir de la far profechar dels trabalhs dels linguistas moderns e de l'exemple de la restauracion del catalan literari per l'illustre Pompeu Fabra.

Estimam qu'al punt de vista de la grafia, cal conciliar nostres tradicions classicas, los resultats de l'estudi scientific de la lenga, la grafia mistralenca e la grafia catalana, sens trop nos alunhar de las costumas a las qualas èm avesats despuei l'escòla. Cresèm que la melhora basa es de prendre per norma lo Diccionari Ortogràfic de Pompeu Fabra en regetant las notacions que son especificament catalanas. Aquel procediment nos dona un sistèma ortografic ja estudiad d'una de las grandas branças de la nostra lenga, nos alunha pauc del sistèma mistralenc e del sistèma Perbòsc-Estiu, tot en permetent una intercomprehension mai aisida entre los Occitans dels dos penjals dels Pirenèus.

Per çò que toca la lenga dins sos elements sencers, cal tractar d'arreu de la fonetica, del vocabulari, de la morfologia e de la sintaxi. En fàcia de las divergéncias foneticas dels diverses parlars lengadocians, cresèm

pas possible d'aténher una unificacion completa. Admetem las varietats foneticas ja conegudas per l'anciana lenga e regetam rigorosament las que se son manifestadas despuei l'epòca de decadéncia. Es atal qu'adoptarem : nuèch, nuòch o nuèit, e que regetarem (nièch, nèch, nioch, nèit) ; fach o fait, e non (fat, fèit, fèi) ; nadal, nadau, e non (nadar, nadà) ; ròc, ròcs allòc de (ro, rot, ros, rots, rotch) ; flagèl a la plaça de (flagièl, fladgèl, flatchèl, fladzèl) ; caissa e non (caicho, cacho) ; pala allòc de (pawo, pavo, pago, paro), etc.

Escriurem los mots jos lor forma etimologica completa. Es atal qu'aurem : rauc, abaus, donar, véser, colar, singlar, malor, fuèlh, rastolh, castanh, cunh e non (rau, abau, dunà, bese, culà, singlà, malú, fèl, rastul, castan, cün).

Aquellas règnes nos amenaràn a una unificacion considerabla de la lenga, mas al nostre vejaire plan insufisenta. Conven de persiègre aquel trabalh d'unificacion dins lo vocabulari e mai que mai dins la morfologia. En fòra de las variacions degudas a las leis foneticas regularas, i a encara un grand nombre de variacions degudas a d'accidents diverses de caractèr excepcional ; lo meteis terme pòt se presentar jos tota una tièra de formas. Al nostre vejaire, la lenga literària deu se limitar a una o doas d'aquelles formes, las mai regularas e las mai usitadas. Lo mot ANATOLIUM a donat (anadiüèl, nadüèl, nadiüèl, nadèl, nadièl, nadiol, nandüèl, adüèl, asüèl). Demest aquelles formes causirem naduèlh, la mai usitada e que pòt servir de supòrt a totes las autres. De meteissa maniera, lo latin MESPILA a per equivalents (mèsplò, mespula, mispula, nespula, nispula, nèsplò, nèspro, bespulo, empulo,

espulo, espurro). La lenga literària poirà adoptar : mèspola, mespola.

En morfologia, la preposicion latina APUD es representada per las formas popularas : (ab, amb, an, am, ambé, dan, dam, dambé, amé, omb, on, om, ombé, ommé, emb, en, em, embé, emé). Nos sembla rasonable de servar amb per la lenga escrita. De pariva faïçon l'adverbio latin UNDE a donat una tiéra de variantas per redoblament o combinason amb a, de, la : (unte, undum, aunt, ant, endunt, ulant, urant, dulant, delant, anunt, alunt, dacunt, dicunt, lant). La lenga literària a tot interès a se reduire a l'unic ont. Lo subjonctiu present del verb èsser presenta de nombrosas formas : (siò, siosco, siogue, sigue, siège, sagie, sialhe, fogo, fosco, essie). Nos pareis preferable d'admetre solament la classica siá dins la lenga escrita.

Aquelas nòrmas nos permetràn d'aténher una uniformizacion relativa, mas pr'aquò sufisenta per ensenhar la lenga als escolans e formar un eleit cultivat susceptible de legir las òbras literàrias occitanas. Las divergéncias foneticas, morfológicas e lexicologicas que subsistiràn, reduitas al minimum, empacharàn pas l'intercomprehension e constituiràn pas una trop granda dificultat per l'ensenhament. Una unificacion pus completa, si deu se produire, serà l'òbra del temps e dels escrivans. Pel moment, cadun deu prendre per basa de sa lenga lo sieu parlar nadiu e n'utilizar totas las riquesas.

L'òbra de renaissença pòt pas, ça que la, se limitar aquí. Demòra a netejar nostra lenga dels gallicismes que se son substituïts als mots indigènas. Lor remplaçament deu se far per manlèu d'en primièr als autres

parlars lengadocians, en segond lòc als autres dialèctes occitans, catalan comprés, e d'en darrièr a la lenga anciana. Es extrèmament rar que la lenga d'Oc modèrna permeta pas totas las correccions e que calga aver recors a un arcaïsme.

Pels mots que designan de causas novèlas, çò pus simple es d'utilizar los mots franceses ja naturalizats en occitan, coma : automobila, carbata, gasa, obusièr, omnibus, tanc, torpilha, usina, etc.

Quant al vocabulari sabent pròpiament dit, serà manlevat al grèc e al latin segon las règles expausadas dins l'appendix d'aquesta GRAMATICA.

Despuèi que la lenga d'Oc a cessat d'èsser escrita oficialament, sa sintaxi a prigondament sofèrt. Nòstres escrivans, avesats al francés, transpausan los torns d'aquela lenga dins la nostra. Per restablir la puretat primitiva, cal d'en primièr estudiar la lenga dels pageses, legir los bons escrivans e encara melhor practicar nòstres tèxtes ancians. Cal notar, a aquel punt de vista, que Carcin, Roèrgue, Gavaudan e lo païs de Fois an servat melhor que las autres regions las ancianas règles sintaxicas.

Los metòdes que venèm de desenvolopar brèvement nos donaràn una lenga literària vertadièra, modèrna, pro unificada, sens pr'aquò ofegar del tot las particularitats localas. Conciliarà las necessitats inherentas a la vida d'una lenga literària amb los embelinaments subtils que naisson de la sabor terrairenca.

Sabèm que nòstres adversaris objectaràn qu'aquela lenga restaurada serà artificiala, incomprehensibla e estrangièra dins tots los païses lengadocians.

Oblidaràn qu'una lenga literària compòrta necessàriament una part d'artifici e d'arcaïsme. Si volèm una lenga coma lo francés, l'italian o l'espanhòl devèm pas rebufar las condicions d'existéncia de tot idioma literari.

Quant a l'argument trait de l'incomprehension, lor farem remarcar qu'exagèran notablement e que, d'autre biais, tota lenga necessita un ensenhamant. Degun pòt pas se flatar de la conéisser solament en la parlant ; cal i apondre l'estudi.

Per fin, ajustarem qu'una lenga pòt pas se limitar a un terrador e un sol temps. Deu èsser la sintèsi dels parlars naturals de tota la nacion e la sintèsi de la lenga dels escrivans ancians e modèrns. La localizacion excessiva pòt ben facilitar la comprehension als compatriotas immediats de l'autor, mas la rend mai dificultosa als legeires de las otras regions.

Em plan persuadits que tots aquels empaches, que los Catalans son en passa de vencir, representan un esfòrc plan mendre que çò qu'imaginan nòstres adversaris. L'òbra realizada pels nòstres fraires de delà los Pirenèus nos assegura del succès.

GRAMATICA OCCITANA

AVERTIMENTS DIVÈRSSES

I. — A PREPAUS DELS EXEMPLES CITATS DINS LA « GRAMATICA »

La provenéncia de cada exemple es indicada entre parentèsis e en abreviacion. Veire la taula d'aquestas o la BIBLIOGRAFIA al final de la GRAMATICA.

Los exemples sens nom d'autor o d'obratge se referisson als divèrses parlars lengadocians.

Avèm pas jutjat a prepaus de donar de referéncias completes; nos contentam per simplificar del nom de l'autor.

En rason del caractèr pedagogic e de vulgarizacion de nòstra GRAMATICA, los exemples son pas donats dins lor tèxt original. Son estats transpausats en grafia classica e mesis en acòrdi amb nòstres principis linguistics. Las formas foneticas o morfologicas son estadas unificadas. Es atal que l'article *le* dels parlars meridionals es representat per *lo*; lo roergat (*abiu*), l'albigés (*abiòu*), lo montpelhienc (*avièn*) per *avián*; lo central (*pèch, iòu*) per *puèg, uòu*; lo foissenc (*lèit, feit*) per *lait, fait*, etc. Ça que la, los exemples citats son d'una rigorosa exactitud pel fait grammatical estudiat.

Los gallicismes e las formas indigènas que jutjam pas admissiblas dins la lenga literària son marcadas d'un asterisc.

II. — NOTACION FONETICA

La notacion fonetica es en italicas e entre parentèsis.

Nòstre sistèma diferís de nòstra grafia, tala qu'es expausada dins la part GRAFIA E FONETICA que suls punts segunts :

Vocalas

e = é tampat fr. de *pré*, dins *pel* (*pél*), *sec* (*séc*).

o = o fr. obèrt o tampat de *roc e gros*, dins *fòc* (*foc*), *cada* (*cado*).

u = ou fr. de *trou* o u espanyòl, dins *flor* (*flu*), *font* (*fun*).

ü = u fr. de *dur*, dins *dur* (*dür*), *mul* (*mül*).

œ = eu fr. de *peu e peur*, dins *dur* (Narb.) (*dœr*), *mul* (id.) (*mœl*).

Consonantas

ch = ch fr. o x catalan (fonetic š) dins *maissa* (*maicho*).

g o j = j fr. o catalan (fonetic ž) dins *flagèl* (*flagèl*).

tch = ch espanyòl (fonetic č) dins *facha* (*fatcho*).

ddg o ddj = tg catalan (fonetic ġ) dins *vilatge*, *salvatja* (*biladdge*, *salbaddjo*).

dg o dj = g o j leugièrament dental (fonetic dž) dins *jamai*, *gergil* (*djamai*, *dgerdgil*).

ts representa lo resultat de la despalatalizacion de *tch* (fonetic č) dins *facha* (*fatso*), o lo son *tz* dins *patz*.

ddz representa lo resultat de la despalatalizacion de *ddg*, *ddj* (fonetic ġ) dins *vilatge* (*viladdze*).

dz respond a la despalatalizacion de *dg* o *dj* (fonetic dž) dins *gergil* (*dzerdzil*), *flagèl* (*fladzèl*).

w = u (ou) consonanta dins Tol. *uèit* (*wèit*).

ẅ = ü consonanta dins Rgt. *uòu* (*iwou*), *uèch* (*ẅètch*).

y = i consonanta dins *ièr* (*yèr*).

La vocala tonica es marcada d'un accent, grèu o agut segon los cases, quand nos a semblat necessari.

III. — CARTA DEL DIALECTE LENGADOCIAN

Aquela carta enclau lo territori del dialècte lengadocien, tal coma l'avèm caracterizat dins l' INTRODUCCION.

Lo limit septentrional es constituit pel canviament *ca*, *ga* ~ *cha*, *ja*, levat de Gavaudan qu'anexam del tot al lengadocien. A travèrs aquel país, lo limit *ca*, *ga* ~ *cha*, *ja* es indicat per ----.

Al Sud-Oest, lo limit amb lo gascon presenta pas cap de particularitat en fòra d'una cèrta indecision entre Dordonha e Garona e de la frontiera catalana a Garona. Cal notar que *f* persistís a Uston e Massat a l'Oest del limit dels dos dialecces, mentre que *h* penetra a Lesat a l'Est del mateis limit. Parivament, *r* per *ll* latin intervocalic atenç La Bastida de Seron. Dins Nauta Garona, los caracters gascons e lengadocians s'entremalhan entre Garona e Arièja : *h* gascon arriba a Puègdenièl prèp d'Autarriba e *n* e *l* lengadocians intervocalics son corrents a Carbona.

Al Sud, lo limit amb lo catalan manca de precision dins lo Capsir, cap a Puègvalador e Formiguèras, ont los caracters catalans e lengadocians se barrejan.

A l'Est, avèm donat aproximativament al lengadocien los arrondiments de Montpelhièr, Lo Vigan e Alès e daissat al provençal los de Nimes e d'Usès.

Avèm neglijit d'estudiar lo parlar *ribeiragués* e *sarladés* del Peirigòrd meridional per defugir d'èsser acusat de megalomania lengadociana.

PRIMIÈRA PART

GRAFIA E FONETICA

La lenga d'Oc modèrna presenta tres sistèmas de grafia : aquell de Mistral, codificat dins *Lou Tresor d'ou Felibrige*, aquel qu'an emplegat Perbòsc e Estiu dins lors òbras, e, per fin, aquel de l'Institut d'Estudis Catalans, de Barcelona, expausat dins lo *Diccionari Ortogràfic*, de Pompeu Fabra.

Dins aquesta Gramatica, nos permetèm de preconizar un ensag de conciliacion. Prenèm per basa lo *Diccionari Ortogràfic* de P. Fabra en nos contentant de ne rebufar las grafias específicamente catalanas, çò es assaber : *ll*, *ny*, *ix*, *tx*, *ig*, que remplaçam per *lh*, *nh*, *is*, *ch*, *g*, e en tenent naturalament compte de las diferéncias fonéticas de las doas lengas. La grafia oficiala del catalan, atal modificada, nos pareis la mai vesina dels procediments als quals èm avesats despuèi l'escola, tot en respectant nòstras tradicions. D'autre biais, possedís l'avantatge de facilitar las relacions interoccitanas e la difusion de las òbras literàrias.

I. — ALFABET E SIGNES DIVÈRSSES

1. Lo lengadocian representa sos divèrses sons amb las 23 letras seguentas :

a	a	gat, nòva
b	be	budèl
c	ce	carn, ceba
d	de	deca
e	e	pega, òme
f	èfa	feda
g	ge	gos, gèl
h	acha	vehicul
i	i	liri
j	gi	juèlh
l	èla	vela
m	èma	mamar
n	èna	nevar
o	o (u)	mosca, pol
p	pe	pera
q	cu	quora
r	èrra	rama, per
s	èssa	set, mesa
t	te	tепа, tap
u	u (ü)	mul, gaug
v	ve	vida, fava
x	icsa	taxar
z	izèda	onze, trapèzi

Las letras precedentas pòdon se combinar per donar los 11 digrafs seguentas :

gu	guidar, guèrra
qu	qui, qual

is	cais, créisser
ch	chòt, fach

tg	fardatge	tz	dotze, dotz
tj	arratja	rr	amorrar
lh	palha, uèlh	ss	lassa
nh	vinha, cunh		

Pòdon èsser modificadas amb l'accent grèu, l'accent agut, lo trema e la cedilha de la faiçon seguenta :

à	gràcia, vendrà	í	justícia, massís
è	fèsta, crèdit	ú	Prússia, alús
ò	mòstra, sòtol	ï	roïna, païs
á	auriá, capelaniá	ü	diürn, ataiüc
é	créisser, cortés	ç	eficaç, plasença
ó	jónher, sedós		

REMARQUES GENERALAS. — Las grafias grègas : ch, k, ph, rh, th, y seràn remplaçadas per c o qu, f, r, t, i : quilogram, alquimista, filosòf, retor, tèma, colliri. Lo grop latin ti en iatus serà representat per ci : gràcia, nacion, diferència.

En fòra d'aquelas modificacions, los mots sabents, manlevats al grèc o al latin, seràn escrits segon lor grafia originària : gallicisme, comptar, director, explicar, excedir, tèxt, examen, sciéncia, analizar, rizòma, trapèzi.

Al contrari, los mots populars auràn sobretot una grafia fonetica, sens letras parasitas, en despart de quelques concessions a la lenga anciana ; escriurem donc : bèla, pè, vint, dit, contar e non bella, ped, vingt, digit, comptar.

II. — ESTUDI E GRAFIA DELS SONS

A. — Vocalas

1) Vocalas tonicas

2. A tonic es representat per a : canta, gal, lana, setmana, can.

REMARCAS. — A tonic nasal s'assordís en (*o*) dins los parlars septentrionals (Orlh., Gav., Rgt., nòrd de l'Ag. e del Carc.) : *lana, setmana, fam, tant, castanha (lono, semmono, fon, ton, costonho)*. Aquel assordiment atençó los monosyllabs : *man, pan, can, plan*, etc., las formas verbalas : *a, fa, va, la* tèrça persona del sing. del futur : *dirà, farà (mo, po, co, plo, o, fo, bo, dirò, farò)*, non solament dins los parlars septentrionals, mas encara dins una part del Carc., Alb. e Cev.

La grafia literària deu sempre restablir *a*.

3. *E* obert tonic es notat è : *pè, lèbre, crèba, fèsta, cafe*.

REMARCAS. — *E* obert tonic seguit de *l* pòt se diftongar de vegadas en *iè* (Orlh. e Gav.), en *ia* (Carc., Rgt., Gav.) : *mèl (mièl, miè, mial, miau)*.

La lenga literària deu servar è.

4. *E* tampat o agut es grafiat e : *seda, fe, vent, mena, semena*.

REMARCAS. — *E* seguit d'una nasala pòt demorar obert dins la part orientala del Montp. e en Cev. : *ren, sempre, ben, ten, cent, argent, jovença, penja*. Aquel fenomèn presenta de nombrosas irregularitats.

E seguit d'una nasala o d'una palatala pòt se tresmudar en *i* en Orlh. : *mens, genre, argent, senha, lenha, au-relha, abelha, relha (mins, ginre, orgint, sinho, linho, ourilho, obilho, rilho)*. Aquelas formas devon èsser bandidas de la lenga escrita.

E tampat seguit de *l* se diftonga sovent en *ie, ia, iò* dins los parlars septentrionals : *pel (piel, pial, piol, pieu, piau), tela (tielo, tialo)*. Aquela ditongacion s'espandís tanben dins l'Ag., lo Carc. e lo Cev.

Segon lo parlar, se pòt escriure : *vent o vènt, ben o bèn*.

5. *O* obert es representat per ò : *mòla, tòrt, fòc, ròda*.

REMARCAS. — Los parlars septentrionals tendon a diftongar ò obert en (*uo*) — fr. *ouo* — : *fòc, tòrt, ròda, mòl, aquò (fuoc, tuort, ruoda, muol, oquuò)*. Roèrgue es lo mai afectat per aquel fenomèn. La grafia deu servir ò.

6. *O* tampat es notat o : *cot, mot, poma, pols, dona*. Equival a *u* esp., *ou* fr. e *u* dels foneticians.

REMARCAS. — *O* tampat seguit d'una palatala o d'una nasala pòt se cambiar en *ü* : *punh e ponh, unglà e onglà*. Aquel trait frequent dins los parlars miegjornals pòt èsser admés dins la lenga escrita.

O seguit de nasala demòra obert dins mantun parlar allòc de se tampar en *u* (ou fr.), coma es de règla en lengadocian (Montp., Rgt., Gav., Orlh. e Cev.) : *font, pont, sona, dona (fòn, pòn, sòn, dòn)*. En Carc. e en Ag. òm a (*fun, pun*) al costat de (*sòn, dòn*). Dins los parlars septentrionals aquel *o* obert pòt se diftongar en (*uo*) : (*fuon, puon, suono*).

Segon lo parlar, se poirà escriure : *font o fònt, pont o pònt, bon o bòn*.

7. *I* es representat per i : *vinha, amic, roïna, païs, distribuir*.

REMARCAS. — *I* seguit de *l* pòt se diftongar en *iè, ia, iò* : *fil, abril, pila*. En Tol., Fois., Ag., part del Cev., òm a : (*fièl, abrièl, pièlo*), en Montp., Cev. d'Alès, Bes., Narb., Cent., Alb., part del Rgt., Orlh., òm a : (*fial, abrial, pialo*) ; en Gav., Carc. e part del Rgt., òm a : (*fiol, abriol*). La lenga literària deuriá servar *i*.

8. *U* es notat u : *madur, ruda, mul, turra*. Equival a *u* fr. (ü dels foneticians).

REMARCAS. — *U* pren sovent lo son œ (eu fr.) amb una obertura variabla. Es lo cas del Montp., Bes., Narb., Don. e quelques punts del Cent. : *embut, segur (embæt, segær)*.

U seguit de *l* pòt se diftongar en (*üo*) que passa a *iò* o *iu* : *cul (ciüol, kiul), cogul (cugiüol, cuguiül, cuyul), mul*

(*müol, miol*), *mula* (*müolo, miolo*), *recola* (*recüolo, rekiolo*). La lenga escrita deuriá admetre que *u* o *uo*.

U en iatus passa sovent a *i* : *tua, duas (tio, dios)*. Es lo cas de l'Ag. Son de formas a rebufar.

2) Diftongs tonics

9. *AI* tonic deu èsser tostamps representat per *ai* : *paire, fraisse, nàisser, lait, mai, enlai*.

REMARCAS. — En Fois., Don. e dins lo parlar local d'Agen, *ai* pòt s'afeblir en *èi* : *fraisse, pàisser, fait, lait, mai (fréiche, pèiche, fèit, lèit, mèi)*.

Per la 1^{ra} pers. del sing. del pres. d'indicatiu del verb *aver* e la meteissa pers. del futur de tots los verbs, lo canviament de *ai* en *èi* s'espandís dins lo Narb., l'Alb., lo Carc. e l'Ag.; *ai* subsistís gaire qu'en Orlh., Gav., Rgt., Cev., Montp. e Bes. Dins lo Fois., Tol., Cent. e Don., *èi* se reduís a *è* dins : *ai, sai, bensai, aurai (è, sè, bessè, aurè)*. L'evolucion *ai, èi, è* aparenta lo lengadocian al gascon e al catalan e d'una faiçon mai generala a las lengas iberò-romanas.

La lenga escrita deu admetre si non que las formas en *ai*.

Los grossiers gallicismes del tipe : (*trèt, retrèto, fèt, lèt*) devon èsser remplaçats per *trach* o *trait, retracha* o *retraita, fach* o *fait, lag* o *laid*.

Cal notar encara la frequenta reduccion de *ai* en *a* dels parlars miegjornals : *çai, lai, çai que lai, ençai, enlai*, al costat de : *ça, la, ça que la, ençà, enlà*.

10. *AU* (fr. *aou*) es notat *au* : *auja, autre, daura, saur*.

REMARCAS. — *Au* s'assordís en *òu* dins *paur (pòu)* e las desinéncias verbalas en *-au* per *-an* de qualques parlars (levat los miegjornals) : *aniràn, vendrián (aniròu, bendriòu)*. Las formas en *-an* devon èsser preferidas a las en *-au*.

La reduccion de *au* en *ò* dins *aur, tresaur, Pau(l)* es deguda al francés, cal donc regetar : (*or, tresor, Pol*).

11. *EI* obèrt es representat per *èi* : *lèit, assèit*.

REMARCA. — *Ei* obèrt tonic es susceptible de se difongar en *ièi* dins qualques mots : *lèit e lièit, delèit e delièit, profèit e profièit*, etc.

11 bis. *EI* tampat es representat per *ei* : *dreit, creire*.

REMARCA. — *Ei* tampat pòt se reduire a *e* en Ag., Carc. e Tol. : *dreit, estreit, creire, veire (dret, estret, crere, vere)*. Las formas en *ei* devon èsser mantengudas dins la lenga escrita.

12. *EU* obèrt es notat *èu* (èou fr.) : *lèu, mèu, tèu, mèuca*.

REMARCA. — *Eu* obèrt pòt se difongar en *ièu* que se reduís sovent a *iu* : *mèu, mièu (miu)*. *Eu* se rescontra en Cent., Tol., Ag., Alb., Rgt., etc.; *ièu* subsistís en Gav., Rgt., Orlh., Carc., Montp., etc.; *iu* es corrent en Cent., Tol., Fois., Alb., etc. Las divèrsas formas se mesclan forra-borra dins tot Lengadòc; la lenga literària deu admetre sinon que : *èu, ièu : mèu, mièu, dièu, Andrièu, Matieu, romieu*.

12 bis. *EU* tampat es notat *eu* : *beure, deure, seu* (= « suif »), *arreu*.

REMARCA. — *Eu* tampat pòt tanben se difongar en *ieu* amb reducció possibla en *iu* : *beure (bieure, biure), deure (dieure, diure), beu (bieu, biu)*. Aquela difongacion es frequenta en Carc., Rgt., Gav., Orlh., e part del Bes.; deu pas èsser admesa dins los tèxtes literaris.

13. *IE* obèrt tonic es lo resultat de la difongacion de *e* obèrt latin al contacte de : *i, u, c, g*, e de las consonantas palatalizadas : *mièlhs, lièch, mièg, ièis, delièit, fièira, cièja, mièu, sièc, siègre*.

REMARCAS. — En fòra de las remarcas faitas jos los paragrafs 11 e 12, cal ajustar qu'en Ag. e en Carc., òm a

sovent de formes non diftongadas : *mèg, mèja, sèc, sègre, pètge, cirèja*, etc.

Lo sufix latin **-ARIU**, **-ARIA**, jos d'influéncias mal definidas, benlèu germanicas, se tresmudèt en **-ERIU**, **-ERIA** per donar **-er**, **eira** en vièlh lengadocian. La lenga modèrna a produit :

(**-è, -èro**) : (*prünè, manèro*) dins los parlars locals d'Agen e del Mas d'Asil segurament jos l'influéncia del gascon.

(**-iè, -ièira, -ièiro**) : (*prüniè, manièira, -o*) dins lo Montp., Cev., Bes., Narb., Alb., Rgt., Gav., Orlh.

(**-iò, -ièiro**) : (*prüniò, manièiro*) dins una part del Rgt., e del Gav. (Severac, Milhau, Mende, Maruèjols).

(**-iè, -ièro**) : (*prüniè, manièro*) dins lo Cent., Tol., Fois., Don., Carc. e Ag.

Dins la lenga escrita conven d'admetre exclusivament **-ièr, -ièira, -ièra** : *prunièr, manièira o manièra*.

14. **IU** (fr. *iou*) es grafiat regularament **iu** quand proven d'un *i* long latin o d'un *ü* en iatus, seguit de **u** (ou fr.) : *riu, liura, nadiu, piuse, tiure, siure*. Quand proven de **eu** obert o tampat, véser los paragrafs 12 e 12 bis.

REMARCAS. — *Iu* se diftonga sovent en *ieu* en Gav. e Rgt. Aquela diftongacion s'espandissiá dins gaireben tot Lengadòc fins a una epòca recenta ; las grafias : *rieu, vieu, lieura, sieure*, son frequentas dins los documents. La lenga literària deu servar las formes en *iu*.

Lo sufix sabent **-ion**, del latin **-IONEM**, equival a **-iu** dins la prononciacion, levat del Montp., ont val : **-iun** (fr. *-ioun*). En Gav. e Rgt., aquel **-iu** se diftonga en **-ièu**. Om a donc : *condicion (cundicíu, cundiciún, cundicièu)*.

15. **OI** obert (*oi*) es notat **òi** : *còit, nòire, còire, goira*.

15 bis. **OI** tampat (*ui*) es notat **oi** : *poire, loira, oire, soira*.

GRAFIA
E FONETICA.
— Estudi
e grafia
dels sons.

REMARCA. — *Oi* tampat se desenvolopa en (*uei*) — fr. *ouei* — en Orlh., Gav. e Rgt. : *joine, poire, oire, coifa (jueine, pueire, ueire, cueifo)*.

16. **OU** obert (fr. *ouu*) es representat per **òu** : *mòure, plòure, nòu, dijòus*.

REMARCAS. — *Ou* passa sovent a *au* en Cent., Tol., Fois., Don., Alb., Carc., Narb. : *plòure, nòu, dijòus (plaure, nau, diaus)*. Aquelas formas devon èsser regetadas de la grafia literària.

Ou se còmbia en **òi** dins *mòure (moire)*, **-òus** final se simplifica en **-òs** en Carc. : *dijòus, buòus, uòus (dijòs, biòs, iòs)*. La lenga escrita deu servar **-òus**.

17. **UE** representa lo produit de la diftongacion de **o** obert latin al contacte de *i, u, c, g* e las consonantas palatalizadas : *uèlh, puèg, luènh, truèja, tremuèja, puèis*. Qualques parlars an **uò** : *uòlh, puòg, luònh*.

REMARCAS. — La valor de las grafias **uè**, **uò** de la lenga escrita varia amb los diferents parlars :

1) *buòu, uòu (biòu, iòu)* dins una part del Rgt., assaber lo Segalar) ; (*biou, iou* en Gav., Rgt., Orlh., Cev., Montp., Bes., Narb., Cent., Tol., Fois., Don., Alb., Carc.) ; (*bèu, èu* en Ag., Carc., dins lo Fois., a l'Ospitalet e a Merens).

2) *plòure, mòure, plòu, mòu, nòu* se pòdon diftongar en **uè** reduit a **è** en Ag. e part del Carc., Rgt. e Gav. : (*pluèure, muèure, pluèu, muèu, nuèu; plèure, mèure, plèu, mèu, nèu*).

3) *fòc, jòc, lòc* non diftongats en Cent., Tol., Fois., Don., Rgt., Narb. ; *fuòc, juòc, luòc* dins lo Rgt. del Segalar ; (*fioc, jioc, lioc* en Gav., Rgt., Cev., Montp., Bes., Alb., Orlh., part del Carc.) ; *fuèc, juèc (fèc, jèc)* en Ag. e part del Carc.

4) **Uò + palatalizadas** (prononciat *io*) règna dins lo Montp. e s'espandís en se mesclant mai o mens amb las autres formas dins las regions avesinantas del Bes. (Lamaló, Agde, Sant Ponç), de l'Alb. (Castras), del Rgt. (Sant

Africa, Nant, Bèlmont) : *truòlh, vuòg, truòja, uòch, cuòr, uòdi* (*triol, bioch, trioja, ioch, quior, ioi*).

5) *Uè* + palatalizadas (prononciat *wè* o *ouè* fr.) s'es conservat sinon que sus quelques punts del Fois. (Saverdun). En Tol., Naut Lauragués, Bas Carc., Fois., òm a : *uèit, uèi* (*wèit, wèi*). Lo tipe *uè* es d'usatge gaireben general (prononciat *iiè*) en Gav., Orlh., Rgt. La forma (*iié*) existís en Cev. d'Alès, Rgt., Gav., Orlh. En Cev., las formas (*iiùè*) e (*iè*) dominan. (*È*) es senhalat en Gav. a Sant Cheli d'Apcher. Enfin *uè* (prononciat *è*) es la forma generala en Cent., Tol., Fois., Don., Ag., Carc., Alb., Narb., Bes. Om a donc : *puòg* (*piüog, pyog*), *puèg* (*puèg, piüég, piüég, pyüè, pyè, pøg, pèg*).

Al nòstre vejaire la lenga escrita deu admetre exclusivament : *puòg, puèg*.

18. *UI* equivalent a *iii* (*ui* fr.) es notat *ui* : *fruit, reduire, estuit*.

REMARCA. — *Ui* es susceptible de se reduire a *u* : *fruit, reduire, aduire* (*früt, redüre, adüre*). Las formas en *ui* devon èsser preferidas.

3) Vocalas atònas

19. A atòn deu sempre èsser representat per a quina que siá sa valor : *cabrit, campana, lanut, governament, bélament, femna, femnas, pòrtas, pòrta, pòrtan*.

REMARCAS. — A protonic passa a (*o*) d'una faïçon gaireben generala dins los parlars septentrionals (Orlh, Rgt. de Rodés, de Milhau, Gav. de Langonha e de Meiruèis, Carc. septentrional) : *castanha, cabrit, castèl, badar* (*costonho, cobrit, costèl, bodà*). En Gav. de Mende *a* + nasal a atòn persistís : *cantar, cantatz* (*cantà, cantat*), mentre que tonic s'assordís en (*o*) : *cante, cantas* (*conte, contes*).

A intertonic dins los advèrbis en *-ament*, los noms en *-ament*, los mots sentits coma compausats s'assordís en (*o*) levat del Bes., Cev., Montp. e Gav. : *bélament, governament, cadalèit* (*bèlomen, gubèrnomen, cadolèit*).

A final atòn persistís inalterat dins lo parlar Montp. (Seta, Lodeva, Montpelhièr), dins lo Fois. de Saurat : *femna, femnas, bada, badas, gràcia* (*fenna, fennas, bada, badas, gràcia*). Dins lo parlar Don. *-a* persistís, mentre que *-as* passa a (*-es*) : *ròda, ròdas, bada, badas* (*roda, rodes, boda, bades*). Dins lo Montp. del ròrol de Lunèl *a* s'afeblís en (*e*) : *femna, femnas* (*fenne, fennes*). Dins lo restant del domeni lengadocian l'assordiment en (*o*) es general : *lana, rodèla, gràcia, mòstra, mòstras, mòstran* (*lano, rudèlo, gràcio, mostro, mostros, mostron*).

La lenga escrita deu restablir sempre *a* atòn : *ròdamen, frescamen, cadalèit, badar, cantar, cluca, clucas, seda, estacas, cantan, donavan*.

20. *E* atòn tampat deu èsser notat *e* : *segur, mesola, devètz, maselièr, ase, paire*.

REMARCAS. — Al vesinatge de las consonantas labialas, *e* es susceptible de passar a (*ii*) : *femèla, desempuèi, bevià, mesenga, vedèl* (*fümèlo, desümpèi, biibiò, müsengo, büdèl*).

Al contacte de las palatalas, sibilantas o nasala, *e* se càmbia en *i* sobretot en Orlh : *legir, (crenhar), lenhièr, vesin, estiu, viatge, maridatge* (*ligí, crinhà, linhè, bisí, istiu, biatchi, maridatchi*).

En Don., *e* inicial se càmbia sovent en *a* : *estanh, esperon, estela, en* (*astanh, asperú, astela, an*).

En Orlh e Rgt., *e* protonic pòt se tresmudar en *a*, prononciat (*o*) : *ferrau, candelièira, mercé, faguessiatz, terrenc* (*forrau, condolièiro, morcé, fogossias, torrenc*). Los autres parlars presentan tanben de formas en *a* per *e* : *gelat, delicat, demorar, rata-penada* (*jalat, dalicat, damurà, rato-panado*).

Dins tots aquells cases, sobretot quand l'alteracion de *e* es pas anciana e generala, conven de lo restablir : *legir, segur, estela, estanh, mercé, terrenc, gelat, demorar*.

21. *O* atòn tampat equival a *ou* fr. e a *u* esp., deu èsser grafiat *o* : *portal, demorar, solaç, coar* (*purtal, demurà, sulaç, cuà*).

REMARCAS. — O tampat inicial se càmbia sovent en *au* : *onor, odor, olièra, oelha, ofegar, ofensar* (*aunú, audú, aulièro, auelho, aufegà, aufensà*). Cal regetar aquelas formas de la lenga escrita.

Los parlars meridionals presentan sovent lo cambiament de *o* atòn en *ü* : *ofrir o ufrir, anajar o anujar, alonhar o alunhar, asolhar o asulhar, cobrir o cubrir, ponhal o punhal*.

Dins lo parlar Montp. del ròtol de Lansargues, ò tonic obert que passa a l'atòna dins los derivats persistís sovent : *còrda, (encòrdat); rajòl (rajòlet); fònt, (fònteta); tròn, (trònada)*.

22. I atòn es representat per *i* : *primièr, milgrana, ciri, armari, tirassar*.

REMARCAS. — I pretonic, jos l'influéncia de las labials, passa sovent a *u* : *primièr, crivèl, ribiera, chimar, rimar, cipressièr (priumiè, criübèl, riübièro, chüma, rüma, süppressiè)*. Cal servar *i* dins la lenga escrita.

La diftongacion en *iè, ia, iò* de *i* long tonic + *l* pòt passar a l'atòna : *filada, filata, filar, apilar (fialado, fialato, fialà, apialà)*.

Cal evitar per imitacion del francés de cambiar *i* final atòn en *e* : (*collètge, privilètge, ofice, Ovide, Oraci*) allòc de las dreitas formas : *collègi, privilegi, ofici, Ovidi, Oraci*.

23. U atòn es notat *u* ; coma *u* tonic pòt aver la valor de *œ* o *eu* fr. : *curar, mudar, prudència*.

REMARCAS. — U atòn pretonic dona aïsidament *i* : *tutor, umor, umorós, uganaud (titú, imú, imurús, iganaut)*. Conven de restablir *u*.

Uo (io) diftongacion de *u* tonic + *l* pòt passar a l'atòna dins la prononciacion : *reular (requiulà)* coma *reula (requiolo)*.

24. ALTERNÀNCIAS VOCALICAS. — La vocala del radical es tractada diferentament segon qu'es tonica o atòna dins la conjugacion e dins los mots derivats. Esatal

qu'avèm una alternància entre vocala obèrt e vocala tampada dins : *vòli, volèm; sègui, segam; ròda, rodal; bèc, becada*.

De la meteissa faiçon, podèm aver alternància entre vocala diftongada e vocala tampada corresponenta dins : *siègui, seguèm; requìeri, requerèm; mièg, mejan; profièit, profeitar o profièch, profechar; truèlhi, trulham o trolham; cuèlhi, culhèm o colhèm; anuèg, anujós o anojós; cuèr, curatièr o coiratièr; luènh, alunhar o alonhar*, etc.

Los parlars populars modèrns an una tendéncia a unificar lo radical analogicament quora sus la forma tonica, quora sus la forma atòna. Es atal que, allòc de : *cuèlhi, culhèm*, avèm : *cuèlhi, cuelhèm (quèlhi, quelhèm)* o *culhi, culhèm*; allòc de : *mièg, mejan* avèm : *mièg, miejan*; allòc de : *luènh, alunhar*, avèm : *luènh, aluenhar (lènh, alenhà)*.

La lenga literària deu restablir l'alternància vocalica a l'imitacion dels parlars e dels dialèctes que l'an servada. Ça que la, quand los derivats son de formacion romana recenta o que las formas regularas an completament disparegut dins tota la lenga d'Oc, òm pòt emplegar las formas tonicas a l'atòna : *vièlh, vielhir, vielhum; cadièra, encadierar; fièra, fierejar; nièira, nieiros, desnieirar*.

4) Diftongs atòns

25. AU atòn es representat coma *au* tonic : *ausir, auriòl, lausar*.

REMARCA. — Au atòn s'assordís en *òu* dins los parlars septentrionals que càmbian *a* pretonic en *ò* : *aurelha, dau-*

rat, saulós (ourelho, dourat, soulús). La lenga escrita deu restablir *au*.

25 bis. *EU* atòn es tampat e notat *eu* : *beuriàm, empeutèri, leugièr, teulat.*

25 ter. *OU* obert, notat *òu*, se manten a l'atòn : *plòurà, sòudar, mòudurar, mòuràn.*

26. *AI* atòn es grafiat *ai* : *laissar, mairal, cairèl.*

REMARCAS. — *Ai* atòn coma *au* pòt s'assordir en òi dins los parlars septentrionals : *laissar, pairin, vairar (loissà, poiri, boirà).*

En Orlh., Gav. e la part nòrd del Rgt. *ai* s'afeblis en *ei* : *bailar, vairar, baissar, maison, maissut (beilà, beirà, beissà, meisú, meisüt)*. En Ag., Fois. e Don., *ai* tonic afeblit en *èi* pòt passar a l'atòna per analogia : *daissar, grais-sam, naissent (deichà, greicham, neichent)*. La grafia deu tostems servar *ai*.

27. *EI* atòn es tampat e notat *ei* : *eissam, peisonièr, creissent.*

REMARCAS. — *Ei* atòn es susceptible de se reduire a *i* en Carc., Rgt., Gav., Orlh., Cev., Bes., Alb. : *eissart, eissor-dar, eissam, meisson (issart, issurdà, issan, missú).*

Om pòt encara relevar de formes en *ai* o en *òi* (parlays septentrionals) : *meisson, meitat (maissú, moissú, maitat)*. La lenga escrita deu servar *ei*.

27 bis. *OI* tampat, notat *oi*, es atòn dins : *boisson, moisset, noirir, poirai.*

28. Las divèrsas diftongacions que se produison dins los diftongs tonics (véser paragrafs 12 bis, 14, 15 bis e 17) passan dins los diftongs atòns : *eu* en *ieu, iu* ; *iu* en *ieu* ; *òu* en *ueu, eu* ; *oi* en *uei* :

1) *Eu* : *beurai (bieurai, biurai).*

2) *Iu* : *liurar (lieurà).*

3) *Ou* : *plòurà (pleurà).*

4) *Oi* : *boisson (bueissú).*

29. *IA* es un fals diftong notat *-iá* : *abadiá, foliá, capelaniá, escudariá, vendiá, auriá, donariás, aimarián*, que representa l'anciana desinéncia *-ia*, dont l'accent s'es desplaçat e l'i s'es consonificat. A donat divèrsas formes segon los parlars :

1) — *ia* en Don. : *vendia, bevía (-ia disillabic).*

2) — *yò* en Cent., Tol., Fois., Alb., Carc., Ag., Gav., Rgt., Orlh., part del Cev., Don., Bes. : *risiá, foliá (rizyò, rijò, fulyò, fulhò).*

3) — *yè* en Bes., Narb., Montp., Cev., part de l'Alb. : *escudariá, capelaniá (escudaryè, capelanyè).*

Las formes de la conjugason en *ia* seràn estudiadas en morfologia. Véser tanben a la formacion dels mots, § 19 e 35.

La lenga literària deu servar *ia*.

B. — Consonantas

1) Labialas

30. *P* es representat en principi per *p* : *pal, palpar, tap, capa, pròdol.*

Quand lo son *p* final proven d'un *b* latin s'escriu *b* : *òrb, còrb, arab.*

REMARCAS. — En Cent., Tol., Fois., Don., Narb., Alb., Gav., Carc., Montp., *p* final après vocala persistís ; seguit de *s* se càmbia en *t* : *tap, còp, taps, còps (tap, cop, tats, cots).*

En Ag. e Orlh., *p* se tresmuda en *t* dins los dos cases : *tap, taps (tat, tats)*.

En parlar d'Alès e en Montp. oriental, *p* s'esfaça dins los dos cases : *tap, taps (ta, tas)*.

En Bes. e Rgt., *p* persistís e *ps* se càmbia en *tch* : *tap, taps (tap, tatch)*.

P final, après diftong, persistís en Cent., Tol., Fois., Don., Alb., Narb., *ps* abotís a *s* : *paup, estriòps (paup, estrios)*. En Ag., Carc., Orlh., Rgt., Gav., Montp., Cev., *p* s'esfaça dins los dos cases : *saup (sau)*.

P, après consonanta, persistís en Cent., Tol., Fois., Don., Alb., Narb., mentre que *ps* se reduís a *s* : *camp, camps (camp, cans)*. En Ag., Carc., Orlh., Rgt., Gav., Montp., Cev., s'esfaça dins los dos cases : *sèrp, sèrps (sèr, sèrs)*.

Après diftong o consonanta, l'esfaçament es de règla : *camps, sèrps, paups (cans, sers, paus)*.

Ps intervocalic dona *ts* : *escapçar, capsula (escatsà, catsüla)*.

Pt se reduís a *tt* e *t* : *recaptar, acaptar (recatà, acatà)*.

Totas aquellas alteracions devon èsser regetadas de la lenga escrita.

31. *B* (*b* bilabial de l'esp.) es notat *b* : *ribièra, sabon, acabar, loba, balma, camba*.

Quand lo son *b* proven d'un *v* o d'un *b* intervocalic latins es representat per *v* segon l'usança de l'anciana lenga d'Oc, del provençal, d'una part del lengadocian oriental (Cev. e Montp. de Lunèl) e d'una part del catalan : *vida, malva, fava, caval, donava (bido, malbo, fabo, cabal, dunabo)*. Los mots sabents, manlevats al grèc e al latin, seguisson pas aquela règla : *abitud, abil, mobil, saburrell, abolic*.

REMARCAS. — Lo grop originari *bd* es prononciat *tt* o *t* : *cabdèl, encabdelar, cabdèt (catèl, encatèl, catèt)*. En prov., òm a : *cabedèu, encabedelar*.

Lo grop *bl* intervocalic se pronónzia generalament *pple* : *mòble, pòble, sablon, riblon, agradable (mopple, popple, sapplú, ripplú, agradapple)*.

32. *F* presenta pas de particularitat : *fava, filosòf, fotografia, autograf*.

Lo *ph* grèc es sempre remplaçat per *f*.

33. *V* persistís sinon que dins la part orientala del Montp. (Lansargues, Lunèl) e Cev. ; pertot alhors s'es tresmudat en *b* bilabial non explosiu (*b* del catalan e de l'espanhòl). Aquel *v* correspond a un *v* latin o a un *b* latin intervocalic. La grafia literària deu restablir lo *v* roman dins tots los mots de formacion populara.

REMARCAS. — Lo son *b* intervocalic (*v* grafic) se càmbia sovent en *g* en Carc. : *nivol, granivol (nigul, granigul)*.

Dins la grafia d'Estiu-Perbòsc, lo son *b* es notat d'après l'etimologia latina : *VIVU, viu, FABA, faba*. Aquel procediment es en contradiccion amb l'evolucion fonetica de la lenga d'Oc e amb los divèrses parlars o dialèctes qu'an servat lo son *v*.

2) Dentalas

34. *T* es representat regularament per *t* : *taula, pòrta, batre, mata, donat, finit*.

Lo son *t* final derivant d'un *d* latin es grafiat *d* : *nud, verd, baud, vend, pèrd, similitud, acid, rigid, mas al costat : pòt, donat, mut, del latin : POTEST, DONATU, MUTU*.

REMARCAS. — *T* final s'amudís dins los participis passats e la tèrça pers. del sing. del preterit en Cev. d'Alès, Gav. de Langonha, Orlh. e Montp. oriental : *donat, ausit, aguèt, aimèt (dunà, ausí, aguè, aimè)*.

Ts dels plurals dona *tch* en Rgt. e Bes. : *prestats, finits (prestatx, finitch)*. En Cev., Gav. de Langonha, Orlh. e Montp., *ts* se reduís a *s* : *donats, polits (dunàs, pulis)*.

T après diftong s'esfaça en Ag., Carc., Montp. oriental, Cev., Rgt., Gav., Orlh. : *caud, naut, empèut* (*cau, nau, empèu*).

Al plural, *ts* se reduís a *s* d'una faïçon generala : *cauds, empèuts* (*caus, empèus*).

T après consonanta s'esfaça en Ag., Carc., Montp., Cev., Rgt., Gav., Orlh. : *pèrd, vend, tòrt* (*pèr, ven, tor*).

Dins los parlars miegjournals, *t* de las finalas en *nd, nt*, pels mots que donan de derivats d'us frequent, persistís en ligason davant vocala o quand lo mot es isolat : *sant òme, bèl sant, n'es morent*, mas al costat : *san(t) Julian, pasimen(t), fon(t)*.

Los plurals *cons. + ts* se reduison sempre a *cons. + s* : *sants, tòrts* (*sans, tors*).

35. D es notat *d* : *donar, domdar, ruda, pèrdre*.

REMARCAS. — En general, un *d* epentetic s'es desenvolapat dins *l(d)r, n(d)r*. Lo Rgt., Gav. e Orlh. l'admeton pas : *volrai — voldrai, venrà — vendrà, centre — cendre, mòlre — mòldre*.

Un *d* prostetic es frequent en Carc. e Orlh. : *entornar, untar, estremar, èsser, emportar* (*denturnà, düntà, des-tremà, dèsse, dempurtà*). Deu pas penetrar dins la lenga escrita.

36. S sorda iniciala, après o abans consonanta, finala, es representada per *s* : *sòudar, versana, pescar, pas, cors*.

S intervocalica es notada *ss* : *mesa, lassa, passar*.

Lo son *s* sorda derivant de *ci, ti, chi, c + e, i* latins es grafiat *c* davant *e, i*; davant *a, o, u* cal emplegar *ç* : *cèl, cilha, placi, plaças, bracejar, nonciar, cançon, plasença, braç, glaç, eficaç, velòç*. Dins los cases dobtoses, se referir al *Diccionari Ortogràfic catalan*.

REMARCAS. — *S* final equival a *t* en Orlh. : *cas, cròs, tròç* (*cat, crot, trot*). Los mots en *-st*, après la casuda de *t*, an la meteissa prononciacion : *agost, prést* (*agut, prêt*).

En Cev. d'Alès, *òm* pòt observar l'amudiment de *s* del plural dins los substantius, adjectius e participis : *los uèlhs clugats* (*lus üèl cligà*), *sas patorletas sagnosas* (*sas patur-leto sannuso*).

Dins la part orientala del Montp., *òm* pòt observar lo meteis amudiment.

Dins una granda part del Carc., *s + cons.* se tresmuda en un son intermediari entre *h* aspirat e *i* : *pescar* (*pehcà — peicà*).

S dels prefixes *des-, es-, mes-, tras-, tres-* persistís davant *c, p, t* e s'esfaça davant las autres consonantas : *trescolar, esplantar, mespresar, estabornir, destermenar* al costat de : *tre(s)mudar, me(s)fisar, de(s)nistar*.

Dins quelques cases, *es* reduit a *e* es estat confondut amb *en*, d'aquí venon :

<i>esbalauisir</i>	<i>ebalausir</i>	<i>embalausir</i>
<i>esglasiar</i>	<i>eglasiar</i>	<i>englasiar</i>
<i>esglandler</i>	<i>eglandar</i>	<i>englandar</i>
<i>esdevenir</i>	<i>edevenir</i>	<i>endevenir</i>

Dins tots los cases, la lenga literària deu preferir las formas amb *s* : *mesfisar, desnisar, esbalauisir, esglandler*.

37. Z intervocalic es notat *s* : *mesa, ròsa, véser, presar, baisar, maison*. Z inicial o après consonanta es representat per *z* : *zelat, zero, òlze, mólzer, onze, bronze*.

Dins los mots manlevats al grèc e dins lo sufix *-izar* de meteissa origina, cal servar *z* : *trapèzi, rizòma, realizar*.

REMARCAS. — En Narb., *z* intervocalic tend de vegadas a se transformar en *r* : *glasi (glari), afusolar (afürulà, afi-rulà)*.

En Orlh., *z* intervocalic tend a se prononciar *jí* fr. : *gleisa, camisa, estremesir* (*gleijo, camijio, estremiji*).

Lo grop *iz* se reduís a *i* (*y*) en Rgt. e Carc. : *gleisa, camaisar, baisar, maison* (*glèyo, camayà, bayà, mayú*).

Dins la grafia Estiu-Perbòsc, s sorda es representada sempre per *s* : *mesa, pasar, casar, bras, canson, sò*, allòc de : *messà, passar, caçar, braç, cançon, çò*, mentre que *z* es notat *z* : *meza, prezar, nozar, ròza, plazensa*, allòc de : *mesa, presar, nosar, ròsa, plasença*.

38. TZ, dins los verbs (2^a pers. del plural) e dins los autres mots, quand proven de *d'c* intervocalic o de *ti, ce, ci* latins finals, es representat per *tz* : *donatz, avètz, pensèretz, vegèssetz, patz, prètz, potz, dotz, dotze, tretze, setze*.

REMARCAS. — *Tz* final se reduís a *s* en Alb., Bes., Montp., Cev., Rgt. : *donatz, crotz (dunàs, crus)*.

En Ag. e en Carc., la reducció atenç solament los verbs : *donatz, vesètz (dunàs, besès)*.

En Orlh. e Gav., la reducció se fa en *s* e en *t* : *donatz (dunàs, dunat)*.

3) Velarás

39. C (K) es generalament representat per *c*, levat davant *e, i*, ont es notat *qu* : *cabelh, conca, secar, fòc, entenèrc, alquimia, pèqui, sequen, quista*.

Davant *a, o, u, òm* utiliza *qu* quand l'etimologia latina o exigís : *quatre, qual, qualitat*.

A la finala, lo son *k* pòt èsser notat *g* segon l'etimologia latina : *larg, long, filològ, catalòg, sang*.

En cas de doble, se conformar a l'usatge del catalan.

REMARCAS. — Lo parlar Gav., levat la region meridionala de Florac, palataliza *ca* latin en *cha* (*tch* fr.) : *vaca — vacha, cabra — chabra, mascarar — mascharar*.

Dins lo meteis parlar, *qui* se palataliza en *chi* o *si* : *mesquin, esquiròl, esquina (meschi o mescí, eschiròl o esciòl, eschino o escino)*. En Fois., òm pòt notar una palatali-

zacion d'aquela mena dins : *qui, quin, quun (tchi, tchin, tchiün)*.

C final après vocala persistís en Cent., Tol., Fois., Don., Narb., Alb., Carc.; al plural, *-cs* dona *-ts* : *ròc, ròcs (roc, rots)*.

En Ag., Orlh., Gav., al sing. coma al plural, *c* se cambia en *t* : *ròc, ròcs (rot, rots)*.

En Bes. e Rgt., òm a *c* al sing. e *tch* al plural : *ròc, ròcs (roc, rotch)*.

En Montp., *c* persistís al sing. e s'esfaça al plural : *ròc, ròcs (roc, ros)*.

En Cev. d'Alès e Montp. oriental, *c* s'esfaça al sing. coma al plural : *ròc, ròcs (ro, ros)*.

En general, *c* final après diftong persistís al sing. per s'esfaçar al plural : *trauc, traucs (trauc, traus)*.

En Ag., Carc., Montp., Cev., Gav., Orlh., *c* s'esfaça dins tots los cases : *trauc, traucs (trau, traus)*.

C après consonanta seguís la meteissa règla : *forc, forcs (furc, furs), e (fur, furs)* en Ag., Carc., Montp., Cev., Gav., Orlh.

Lo grop *cs* o *x* es prononciat *ts* : *exemple, diccionari (etsemplic, ditsiunari)*.

Lo grop *ct* dels mots sabents subís l'assimilacion en *tt* : *factor, acte (fattú, atte)*.

40. G es notat generalament *g*, levat davant *e, i*, ont es representat per *gu* : *amar, engolir, greda, guèrra, pagui, pargue*.

REMARCAS. — En Gav., coma per *ca*, levat de la region al sud de Florac, *ga* se palataliza en *ja* : *gal — jal, pagar — pajar, foguièr — fogier, diga — dija*. Lo *j* intervocalic desvolopa un *i* e se tresmuda en *z* : *fogièr (fuziè, fuziò), dija (dizie), faja (fazie)*.

G intervocalic s'amudís sovent sobretot en Alb. : *figa, figuièra, fogairon, clugar (fio, fièro, fuairù, clüà)*.

Lo grop *gl*, sobretot après l'accent, se pronòncia *kkl* : *règla, agia, sègle (rèkklo, akklo, sèkkle)*.

4) Palatalas

41. Y semiconsonanta es pro frequent en lengadocian ; es sempre notat i : *glòria, vendémia, escudariá, sàlvia, aviá, viatge, pàrri, estàlvii* (*glòryo, bendémyo, escüdaryò, sàlbyo, abyò, byatge, pàryi, estàlbyi*). Om lo retròba encara dins las combinasons de l'advèrbi amb lo verb aver : i a, i aviá, i aurà, i aguèt (*y-a, y-abyò, y-aurà, y-aguèt*). Amb lo pronom ne, òm a : n'i a, n'i aviá (*ny-a, ny-abyò o nha, nhabyò*).

42. IS correspond al francés *is* dins *caisse* e al catalan *ix* dins *caixa*. Equival quora a *iss*, quora a *ich* o *ch* del francés. Aquel son es representat per *iss* dins l'interior dels mots e per *is* a la finala : *caissa, foissar, crèisser, cais, trois, peis* (*caisso, fuissà, creisse, cais, truis, peis*, o *caicho, fuichà, creiche, caich, truich, peich*). I pòt demorar sensible o s'amudir del tot : *peis* (*peich* o *pech*). Lo meteis son pòt èsser notat *ic* o *iç* dins : *aici, aiceste, aiçò*.

REMARCA. — *IS* equival a *ich* del francés e a *ix* del catalan en Cent., Fois., Tol., Don., parlar d'Agen. Sèrva lo son de *s* sorda en Ag., Carc., Alb., Rgt., Gav., Orlh., Narb., Bes., Montp. e Cev.

Aquel caractèr aparenta lo grop meridional amb lo gascon e lo catalan. L'airal de la prononciacion palatalizada èra mai espandit a l'Edat Mejana.

43. J es grafiat en principi *g*, davant *e, i, e j* davant *a, o, u* : *gèl, german, gibós, mangi, pugi, pòrge, mongeta, jaula, pujar, penjar*. Ça que la, dins los mots ont l'etimologia latina o justifica e dins los mots sabents, *j* pòt èsser mantengut davant *e, i* : *Jèsus, Jerusalèm, majestat, injectar, objectiu, projeccion*. Dins los cases dobtoses, se referir al *Diccionari Ortogràfic catalan*.

REMARCAS. — La valor de *j* varia segon los parlars. En Cent., Tol., Fois., Narb., Don. e parlar d'Agen, *j* inicial o après consonanta a un son leugièrament dental : *jamai, pengi* (*djamai, pendgi*), mentre que quand es intervocalic equival al *j* francés o catalan : *pagelar, flagèl* (*pagelà, flagèl*).

En Bes. e sobretot en Montp., *j* tend a s'identificar amb *tch* fr. o *tx* cat. : *jaula, pagelar* (*tchaulo, patchelà*).

En Cev., *j* se pronòncia sempre *dj* : *jària, magenc* (*djàrio, madgenc*).

En Orlh., Gav. e part del Rgt., *j*, en mai de l'element dental tend a desenvolopar un *i* : *jamai, penjar* (*dgiamai, pendgià*).

En Ag., Carc., Alb., part del Rgt. (Segalar), *j* s'es despalatalizat en *dz* : *gelairòl, gergil, fenejar* (*dzelairol, dzerdzil, fenedzà*).

En Orlh. e Gav., *j* intervocalic se cambia sovent en *zi* : *legir, cujar, laja, trafejar* (*lezi, ciuzià, làzio, trafezià*).

La lenga literària deu regetar totas aquelas alteracions e servar las grafias classicas per *g* e *j*.

44. CH (fr. *tch*, cat. *tx*) inicial, medial o final, provenent del grop latin *ct*, del *c* palatalizat o dels grops romans *yt* o *yd*, es representat en principi per *ch* : *fach, facha, pacha, vacha, charjar, chaupir, mach, machejar, bruch, lièch, despechós*. Lo meteis son final correspondent a un *j* medial (del latin *G + E, I, DI, BI, VI*) es notat *g* segon l'usança de l'anciana lenga : *gaug, gaujós* ; *fug, fugís* ; *mièg, mièja* ; *puèg, puget* ; *rog, roja* ; *bateg, batejar* ; *carreg, carrejar* ; *estug, estujar* ; *freg, freja*.

REMARCAS. — *CH* equival a *tch* fr. e *tx* catalan en Cent., Narb., Tol., Fois., Don., Bes., Montp., Cev., Orlh., Rgt., parlar d'Agen.

En Ag., Carc., Alb., part del Rgt. (Segalar), *ch* s'es despalatalizat en *ts* : *fach, facha* (*fats, fatso*).

En Orlh e Gav., *ch* prononciat *tch* tend a desenvolopar un *i* : *facha* (*fatchio*).

Dins los parlars occidentals e septentrionals, lo *ch* final se reduís sovent a *t* : *fach, mach* (*fat, mat*).

En principi, los parlars occidentals, orientals e septentrionals càmbian lo grop *ct* latin en *ch* : FACTUM, *fach*; TRUCTAM, *trocha*; JUNCTAM, *joncha*. Mentre que los parlars meridionals donan *it* o *t* : *fait, troita, junta*. Aqueste caractèr se retròba encara en gascon : *fèit*, e en catalan : *fet*. Ça que la, las formas en *ch* penètran de vegadas dins l'airal dels parlars meridionals : SANCTUM FRUCTUOSUM, Sant Fruchós (comuna d'Aude).

Conven d'evitar las confusions entre las grafias *ch*, *j* o *g* : (*faj*) allòc de *fach*, (*fagilhièr*) allòc de *fachilhièr*, (*puèch*) allòc de *puèg*, (*pachelar*) allòc de *pagelar*, etc.

45. TG (fr. *tj*, cat. *tg*) es grafiat *tg* davant *e*, *i*, e *tj* davant *a*, *o*, *u* : *coratge, vilatge, erètge, conflitge, arratja, estatjant, vilatjòt*.

REMARCAS. — La valor de *tg* varia segon los parlars. En Cent., Fois., Don., Tol., Narb., Bes., Montp., Cev., Rgt., Gav., Orlh., parlar d'Agen, *tg* oscilla entre *ddj* e *tch*, mai vesin del darrièr que del primièr son. En Orlh., Gav. e Rgt., tend a desenvolopar un *i* : *vilatge* (*bilatchie*).

Los parlars occidentals an despatalatalizat *tg* en *ddz* : *maridatge, vilatjòt* (*maridaddze, biladdzot*).

Cal defugir las confusions entre *-tg-* del latin *-TICUM*, e *-g-*, del latin *-GIUM*, *-GINEM*, *-J-* : *vilatge* e *vertige*, *privilegi*, *màger*; entre *-tg-* e *-ch-*, del latin *-CT-* : *estatjar* e *cachar*; entre *-tg-* o *-g-* e *-tz-* del latin *-D'C-* : *vilatge*, *vertige*, e *tretze*, *dotze*, *setze*. Las grafias : (*vertitge*, *privilètge*, *estachar*, *catjar*, *vilatche*, *vertitze*, *trege*, *doge*) son donc condemnables.

46. LH (fr. *ill*, cat. *ll*) deu èsser sempre representat per *lh* : *pelha, despolhar, solelh, trabalh, uèlh, embolh*.

REMARCAS. — *LH* intervocalic tend a se reduire a *y* en Bes., Montp., Cev., Gav. : *dralha, pelha* (*drayo, peyo*). Aquel fenomèn es tant mai net que l'òm se fa ençà de la Provença.

Lh final persistís gaire qu'en Fois e Don., dins lo rèsta del domeni lengadocian se reduís a *l* : *solelh, filh, ventalh, ferrolh* (*sulel, fil, bental, ferrul*). Conven, ça que la, de lo manténer dins la grafia quand l'etimologia latina o justifica (formas del latin en *-CL*, *-LI-*, *-LE-*). *L* provenent de *lh* final resistís a tots los accidents qu'afèctan *l* final d'autra origina (amudiment, vocalizacion en *u*, tresmudament en *r*).

47. NH (fr. *gn*, cat. *ny*) es representat per *nh* segon l'usança de l'anciana lenga : *castanha, vinha, ronha, castanh, luènh, besonh, cunh*.

REMARCAS. — *Nh* final se reduís generalament a *n* dins la prononciacion en fòra dels parlars Fois. e Don. : *luènh, cunh* (Fois. *lènh, cunh*, autres parlars *lèn, ciün*). Dins quelques parlars, *nh* final se tresmuda en *nc* : *luènh, estanh, banh* (*lènc, estanc, banc*).

Dins lo tractament de *NG* e *NDI* latins, los parlars lengadocians se devesisson en dos grops :

- 1) En Cent., Tol., Fois., Don., Alb., Narb., Bes., Montp., Cev., parlar d'Agen, òm a regularament : *PLANGERE, plànher, VERECUNDIAM, vergonha*.
- 2) En Ag., Carc., Rgt., Orlh., Gav., òm a mai que mai : *PLANGERE, plànger; VERECUNDIAM, vergonja*.

5) Nasals

48. M es notat *m* : *mamar, lamp, comba, mermar, fum, rem, postam, donam, vendèm*.

REMARCAS. — *M* final persistís abitualament en Cent., Fois., Don., Tol., Narb. dins los sufíxes en *-am*, *-um* : *postam, pelam, ventum, femnum*, dins los mots coma : *fam, vam, ram, rem, fum, alum, lum*; mentre que se càmbia en *n* dins las desinéncias verbals : *donam, vendèm, auriàm, aguèssem*, e dins de mots coma : *eissam, rasim*.

En Ag., Carc., Alb., Bes., Montp., Cev., Rgt., Gav., Orlh., *m* se reduís regularament a *n* : *lum, ram* (*lün, ran*). *Ms* final se càmbia pertot en *ns* : *lums, rams* (*liüns, rans*).

Lm final se reduís quora a *l*, quora a *m* : *olm* (*ul, um*), *psalm* (*sam*), *calm* (*cam*), *palm* (*pam*).

Rm final pòt persistir : *fèrm, èrm*, o se reduire a *r* : *vèrm, dòrm* (*vèr, dor*). En Rgt. *dòrm* (*don*).

49. *N* es sempre representat per *n* : *nadar, cana, pèrna, cantar, can, seren, coton, comun.*

REMARCAS. — *N* nasaliza pas jamai la vocala precedenta, ni totalament coma en francés, ni parcialament coma en provençal ; tend solament a la tampar : passatge de *a* a *o*, de *è* a *é*, de *ó* a *u* (veire los paragrafs 2, 4, 6).

L'amudiment de *n* final es de règla dins tot lo domeni lengadocian : *can, pan, seren, vesin, comun* (*ca, pa, seré, besi, cumüi*). Las formas del plural presentan lo meteis tractament : *cans, vesins* (*cas, besis*). Cal notar, ça que la, la persisténcia o lo restabliment de *n* final jos d'influéncias divèrsas ; mots proclitics : *un, mon, ton, son, bon, plen* ; mots analogics : *ten, ven, conten, reten, reven, cadun* ; mots sabents o manlevats : *roman, ancian, istorián*.

Lo manteniment de *n* final, caracteristic del dialècte provençal, existís en concurréncia amb l'amudiment dins l'airal lengadocian del Cev., Montp., Bes. oriental, Rgt. de Nant e Gav. : *pan, alen, molin, carbon, comun*, al costat de (*pa, alé, molí, carbú, cumüi*). Lo fenomèn es tant mai intens que l'òm se sarra de Ròse ; lo maximum de resisténcia a l'amudiment pareis revenir a la finala *-an*. Lo Bes., lo Rgt. e lo Gav. coneisson gaire qu'aquesta darrièra.

Rn final se reduís generalament a *r* : *vèrn, sorn, còrn, torn, forn* (*bèr, sur, cor, tur, fur*) ; ça que la, la reduccion a *n* existís dins : *carnsalada, jorn* (*cansalado, jun o jur*).

6) Vibrantas

50. *L* es notat per *l* : *lum, liri, pala, salsa, bèrla, clar, agla, sal, cadèl.*

REMARCAS. — *L* inicial se palataliza en *lh* davant totas las vocalas en Don. e dins los parlars del païs de Saut e del Quercorbés : *lana, lenga, liri, lòc, luna* (*lhana, lhenga, lhiri, lhoc, lhüna*).

L + consonanta subís un tractament variable :

1) Lo grop : Cent., Tol., Fois., Don., Carc., Alb. vocaliza *l* en *u* davant *t, d, ç, z* e lo sèrva davant las autres consonantas : *sautar, cauda, fauç, cauçar, sause, seuse*, al costat de : *talpa, alba, calfar, malva, calcar, falguièra, balma, salsa*.

2) Lo grop : Narb., Bes., Montp., Cev., Ag. vocaliza *l* en *u* d'una faïçon gaireben generala : *sautar, cauda, bauç, sause*, e tanben : *taupa, auba, caufa, mauva, caucar, fauçièira, bauma, saussa*.

3) Lo grop : Rgt., Gav., Orlh. se junh al segond grop levat que sèrva sovent *l* davant *t, d, ç, z* : *saltar, calda, balç, alçar, salze*. Las finalas en *-lt, -ld* se reduison a *l* : *salt, cald, (sal, cal)*, mentre que *ld* intervocalic dona *ll* : *calda, falda (callo, fallo)*.

Aquels divèrses tractaments se produison pas amb una regularitat absoluta ; dins lo primièr grop, òm a : *mólzer, fólzer* ; dins lo segond : *falguièra, mòlre, valga, (valre), dòlga, molrà* ; dins lo tèrc : *sautar, bauç, seuse*.

En general, lo grop *lr* resultant de l'esfaçament d'una vocala latina inserís un *d* : *caldrà, voldrà, mòldre*. En Ag., Gav., Rgt., Orlh. e Bes., lo grop *lr* persistís o se tresmuda en *ur* : *mòlre, calrà, volrem o mòure, caurà, vòurem*.

L + consonanta, al lòc de se vocalizar, pòt se cambiar en *r* ; es lo cas dins una part del Rgt., Bes., etc. : *volgut, volcar, mòlre, volrà, valrem* (*burgüt, burcà, morre, burrà, barrén*).

La lenga literària pòt admetre las formas : *calfar, caufar, sautar, saltar, mòlre, mòldre, mòudre, mòure* ; mas deu regetar totas las autres.

Dins los grops consonantics, dont *l* forma lo segond element, i pòt aver palatalizacion dins los parlars del païs de Saut e del Quercorbés (Aude) : *clar, glària, estable, noble* (*clhar, ghàryo, estaplhé, noplhe*). Aquò es una prononciacion que deu pas penetrar dins la lenga escrita.

L intervocalic provenent de *l* latin pòt s'alterar en un son imprecís e variable segon los endreits : *w*, *v*, *g* dins los parlars septentrionals : *pala* (*pauo*, *pavo*, *pago*), *solelh* (*suguel*), *pairolada* (*pairugado*), *udolar* (*idugà*), *teulaire* (*tiugaire*), *polalh* (*pugal*), *trescolar* (*trescugà*). Dins qualques lòcs del Rgt. e Gav., *l* intervocalic se tresmuda en *r* : *pala* (*paro*), *alen* (*aré*), *volam* (*buràn*), *caçola* (*caçoro*). Aquelas alteracions devon pas èsser admesas dins la lenga literària.

L intervocalic provenent de *ll* latin demòra generalament inalterat : *bèla*, *aissèla*, *davalar*, *aucelàs*, *vedelar*. Ça que la, dins lo Fois., *ll* latin dona regularament *lh* : *cavala*, *mesola*, *galina*, *aquela*, *auselet*, *bèla*, *apelar*, *còla* (*cabalho*, *mesulho*, *galhino*, *aquelho*, *auselhet*, *bèlho*, *apelhà*, *colho*). Qualques unas d'aquellas formas penètran dins lo Cent. : *mesola*, *còla*, *davalar*, *valat* (*mesulho*, *colho*, *dabalhà*, *balhat*).

L final provenent de *l* latin es somés a mantun tractament :

- 1) En règla generala, *l* final persistís : *mortal*, *fenil*, *cèl*, *lençòl*, *pibol*.
- 2) En Montp., Cev., Orlh., Rgt. de Laguiòla, *l* final dona *u* : *mortau*, *feniu*, *cèu*, *lençou*, *gèu*, *ostau*.
- 3) En Gav., *l* final s'amudís : *mortal*, *fenil*, *cèl*, *lençòl*, *gèl*, *ostal* (*murtà*, *fení*, *cè*, *lençò*, *gè*, *ustà*).
- 4) Sus quelques punts dels parlars septentrionals (Rgt. e Gav.), *l* final se càmbia en *r* : *mal*, *fusòl*, *pel* (*mar*, *fústor*, *per*).
- 5) Dins tot lo domeni lengadocian, *l* final, dins las desinéncias en *-aul*, *-eul*, *-ol* dels paroxitòns, tend a s'amudir : *aul*, *eul*, *nivol*, *píbol*, *apòstol*, *cònsol* (*au*, *eu*, *níbu*, *píbu*, *apòstu*, *còssu*).

L final provenent de *ll* latin o de *lh* roman demòra inalterat : *bèl*, *aquel*, *aucèl*, *pèl*, *sadol*, *val*, *gal*, *miralh*, *embonilh*, *calelh*, *truèlh*, *embolh* (*bèl*, *aquel*, *aucèl*, *pèl*, *sadul*, *bal*, *gal*, *miral*, *embunil*, *calel*, *trèl*, *embul*). Dins la region orientala, jos l'influéncia del provençal, òm pòt trobar quelques excepcions : *au* per *al*, *dau* per *del*, *aqueu* per *aquel*, *soleu* per *solelh*. En Fois. e Don., *ll* final dona *lh* coma a l'intervocalica : *bèl*, *sadol*, *aquel*, *flagèl* (*bèlh*, *sadulh*, *aquelh*, *flagèlh*), e *lh* persistís : *trabalh*, *solelh*, *embonilh*.

Enfin, en Gav. de Langonha, òm pòt observar lo passatge a *r* : *aval*, *aquel*, *musèl*, *el*, *solelh* (*abar*, *aquer*, *müsèr*, *er*, *suler*).

La lenga literària deu mantener *l* e *lh* finals segon l'etimologia ; ça que la, la vocalizacion en *u* es admissibla : *Nadal*, *Nadau*.

Ll lengadocian deu èsser grafiat *tl*, parallèlament a la grafia catalana *tl*, dins de mots coma : *mòtle*, *ròtle*, *amètla*, *catla* (*molle*, *rolle*, *amèllo*, *callo*). Dins los autres cases, òm deu emplegar *ll* : *tranquilla*, *sollicitar*, *palle*. Dins mantun parlar, *ll* es dissimilat en *nl* : *palle*, *catla* (*panle*, *canlo*).

51. *R* lengadocian correspond pas a *r* francés mas a *r* catalan o espanhòl. *R* simple es representat per *r* : *pera*, *pèrla*, *agrada*, *prèsta*, *vendre*, *clar*, *madur*. *R* prolongat es notat *r* a l'iniciala o a la finala, *rr* a l'intervocalica : *rama*, *recebre*, *rispa*, *tèrra*, *ferrat*, *amorrar*, *fèr*, *mor*.

REMARCAS. — *R* intervocalic tend a se prononciar *d* en Montp. : *maire*, *paire*, *venguèron*, *nièira* (*maide*, *paide*, *benguèdu*, *nièida*).

R intervocalic passa sovent a *l* sobretot en Rgt. : *araire*, *eruga*, *temporas*, *toradoira* (*alaire*, *elügo*, *tempulos*, *tuladuïro*).

R palatalizat dels condicionals (*ry*) tend a se reduire a *y* dins divèrses parlars (Tol., Cent., Fois., Ag., Carc., Montp.) : *auriá*, *diriá*, *donariá*, *farián*, *creiriàtz* (*ayò*, *diyò*, *dunayò*, *fayòn*, *creyòtz*).

R final, correspondent a *r* latin intervocalic, tend a s'esfaçar en lengadocian tre l'epòca classica. Aquel esfaçament a atençh dins la màger part dels parlars los infinitius en *-ar*, *-er*, *-ir*, las desinéncias en *-ar*, *-er*, *-ièr*, *-dor*, *-or*, *-aur* : *miralhar*, *nòser*, *ausir*, *auserdar*, *màger*, *parièr*, *pecador*, *lusor*, *tresaur* (*miralhà*, *nose*, *ausí*, *auserdà*, *mage*, *pariè*, *pecadú*, *lisiú*, *tresau*). *R* persistís dins los monosyllabs e dins quelques mots isolats : *car*, *clar*, *mar*, *mur*, *dur*, *per*,

pur, madur, segur, dever. Cal notar que los monosyllabs en -aur pèrdon sempre r : *taur, aur, saur, Montlaur, Montmaur*, (*tau, au, sau, Munlau, Munmau*). Om lo tròba encara dins los mots sabents : *Lucifèr, carnívòr, regular*. En Ag., Carc., Montp., l'amudiment s'espandís a gaireben tots los mots : *clar, mar, dur, madur, segur, dever* (*cla, ma, diu, madü, següi, debé*). Dins los parlars septentrionals e orientals, r final resistís melhor, òm a : *colar, singlar, favar, senhor, color, sabor, aver, poder, susor*, etc.

R final provenent de rr latin intervocalic non solament persistís, mas encara apond sovent un e (Narb., Bes., Montp.) : *fèrre, torre, morre, carre*, per *fèr, tor, mor, car*.

Dins lo grop rs, r pòt s'assimilar a s e ss doble produït se reduís a s o se dissimila en ts. Nos sembla logic de restablir rs tant coma se pòt.

Ex. : *Borsa (butso), revèrs (riùbèis); per fòrça (per fotso), vers (bès), fòrça (fosso), VERSEGIA (riu)* : (*Bitsièjo*).

Lo meteis fenomèn pòt se produire amb ls, ns : *dòlça (dotso), conseguir (cutseguí)*.

C. — Fonetica sintactica

Ara qu'avèm estudiat los mots a l'estat isolat, anam examinar las modificacions que patisson al contacte los uns dels autres dins l'interior de las frasas.

1) Addicion e supression de fonèmas

52. Om pòt destriar divèrses cases :

a) *Insercion.* — Per defugir un iatus, una consonanta pòt èsser inserida entre doas vocalas. Z es utilizat sobretot dins los parlars septentrionals : *a Aude* (*a -z- Aude*), *a Albi* (*a -z- Albi*), *a Olt* (*a -z- Olt*), *a el* (*a -z- el*), *a quel* (*a -z- quel*), *diga-i* (*digo -z- i*), *mòstra-o* (*mostro -z- o*). N es d'us corrent dins los parlars miegjornals : *a el* (*a -n- el*), *a un* (*a -n-ün*), *a*

aquel (*a -n- aquel*), *a aquò* (*a -n- aquò*). Om tròba encara b e g : *fai-o* (*fai -b- o, fai -g- o*) ; dins qualques cases la consonanta s'es aglutinada definitivament, es atal que l'òm a : (*bo, go, zo*) en plaça de o (latin *hoc*).

La lenga literària deu observar l'usatge classic e catalan modèrn en regetant aquelas letras eufonicas.

b) *Aferèsi.* — L'aferèsi o supression de la vocala iniciala après la finala vocalica del mot precedent es frequenta dins tots los parlars ; se produís dins : *aiçò, aquò, aquí, aici, aiceste, aqueste, aquel, un, al, als, es, ençà, enlà, etc.*, precedits per un mot acabat per vocala : *gaita aquò (gaito'quò), gaita aquel (gaito'quel), a un gos (a'n gus), pòrta al capèl (porto'l capèl), d'aquí enlà (d'aquí'n là), aquò es bèl (aquò's bèl)*. Dins los parlars septentrionals mai que mai l'aferèsi es venguda definitiva dins : *alauseta, aguda, aquel, aquò, aquí (lauseto, güda, quel, quò, quí)*.

La lenga literària deu pas admetre l'aferèsi.

c) *Proclisi.* — Los mots proclitics que se ligan estreitament al mot seguent pòdon pèdre lor vocala finala per elision davant la vocala iniciala d'aquel mot. Aquel fenomèn es abitual per l'article, los pronoms, los demonstratius, los adjectius, etc. : *l'òme, l'arma, m'aclapa, t'ausis, l'aviá, n'aurai, aqueste òme (aquest'ome), aquela estela (aquel'estelo), bona ocasion (bun'ucasiú)*. L'elision deu èsser solament notada pels articles e los pronoms.

d) *Enclisi.* — Los monosyllabs (articles, pronoms) pòdon se pejar sul mot precedent finit per vocala en perdent lor vocala finala : *caça'l gos (casso'l gus), caça'ls gosses (casso's gusses), me'l donarà (me'l du-*

narà), me'ls pòrta (me's porto), li'n dona, vai-te'n, me'n prèsta.

L'enclisi pòt èsser admesa en poësia dins tots los cases, mas en pròsa val mai se limitar al pronom *ne* : *te'n dona, li'n pòrti, vai-te'n.*

REMARCA. — Lo titolet marcant l'enclisi deu èsser plaçat logicament entre los dos mots units per l'enclisi e non coma se fa tròp sovent après la forma enclitica ; cal escriure : *caça'l gos e non (caça l' gos)* ; *te'n pòrta e non (te n' pòrta)*, segon l'ús del catalan e dels romanistas dins lors edicions d'ancians tèxtes occitans.

2) Modificacions consonanticas

53. Las modificacions consonanticas pòdon se produire al contacte de las consonantas amb las consonantas o amb las vocalas :

a) *Consonanta + consonanta.* — Las consonantas sordas *c, p, t, ch, tz* e los grops *cs, ps, ts, chs* plaçats avant *s, j*, se càmbian en *t* : *jòc sabent (jot sabent), avètz jogat (abèt jugat), ròcs sombres (rot sumbres), naps gelats (nat jelats).*

Las meteissas sordas plaçadas devant las autres consonantas s'assimilan : *ròc mòl (rom mol), clesc mòl (clem mol), tròp vièlh (trob bièl), mièg nud (mièn nüt), taps longs (tal luncs), rats griules (rag griules).*

Las vibrantas *l, r* persistisson, e los grops *rc, rp, rt, rs, ls, rcs, rts* se reduison a *r, l* : *cort moment (cur mumen), bèls miralhs (bèl mirals), pòrcs negres (por negres).* Davant palatala, *l* se palataliza : *bèl chin (bèlh tchi), cal chaupir (calh tchaupí).* R pòt s'assimilar : *per la fèsta (pel la fèsto), per Nadal (pen Nadal).*

GRAFIA
E FONETICA.
— Estudi
e grafia
dels sons.

Las nasalas *m, n* e los grops *ms, ns, nc, mp, nt, ncs, nts, mps* se càmbian en *n* davant consonanta : *camp semenat (can semenat), tancs de garric (tan de garric).* Davant *b, p, òm a m* : *Sant Vincenç (Sam Binçenç), Sant Bernat (Sam Bernat).* Davant palatala, òm a *nh* : *Sant Joan (Sanh Jan).*

S final persistís davant *c, p, t* : *las claus (las claus), las pòrtas (las portos), bonas taulas (bunos taulos).* Se vocaliza en *i* davant las autres consonantas : *las filhas (lai filhos), bonis vins (bunyi bis), bonas sègas (bunoi sègos), còs nud (coi nüt), es mòrt (ei mort).* Aquela règla, amb fòrça variacions localas, es la de la màger part de Lengadòc, levat del Bes. e Montp., ont s final persistís.

-is final se reduís a *i* davant consonanta : *peis de mar (pei de mar), nais pas (nai pas).*

b) *Consonanta + vocala.* — Las consonantas sordas *s, ch, is, tz* seguidas de vocalas se sonorizan en donant respectivament : *z, dj, j, dz* : *las oras (laz uros), puèg agut (pèdj agüt), creis a vista d'uèlh (creij a visto d'èl).* Los grops consonantics acabats per *s* subisson lo meteis tractament : *fals escaire (falz escaire), corts e bons (curz e bus).*

3) Contraccions

54. La contraccion sillabica amb esfaçament de vocalas e de consonantas se presenta sobretot dins las combinasons de las preposicions e dels articles, dels pronoms entre els, etc. :

a) *Article.* — *Per lo, per los = pel, pels ; sus lo, sus los = sul, suls ; jos lo, jos los = jol, jols ; aquellas*

formas apertenon a la lenga escrita. Las seguentas ne devon èsser regetadas : *dins lo, dins los* = (*dil, dis*) ; *tras lo, tras los* = (*tral, tras*) ; *vèrs lo, vèrs los* = (*bèl, bès*).

b) *Pronoms.* — *Nos lo, nos los* = *no'l, no'ls* (*nul, nus*) ; *vos lo, vos los* = *vo'l, vo'ls* (*bul, bus*) ; *nos ne, vos ne* = *no'n, vo'n* (*nun, bun*) ; *per ne* = (*pen*).

c) *Mots divèrses.* — *Devèrs* = *dèus, (daus), (dor)* ; *de non* = *d'on* ; *que non* = *qu'on* ; *sinon* = *son* ; *per çò que* = (*pesqué*) ; *per aquò* = *pr'aquò*.

D. — Accent tonic

55. D'una faïçon generala, la lenga d'Oc modèrna plaça l'accent tonic sus l'avantdarrièra sillaba dels mots de desinéncia vocalica (paroxitòns) : *pera, veire, armari* ; mentre que los mots de desinéncia consonantica o diftongala l'an sus la darrièra (oxitòns) : *posal, colar, parent, vesin, licèu, Nicolau, cadas, Pirenèus*.

Aquela ordenància es trebolada de mantuna manera :

1) Per desplaçament relativament modèrn de l'accent dins los mots en *ia*, tremudats en *iá* (*yò, -yè*) : *cavaliá, abadiá, vendiá, donariá*.

2) Pel fait que las tèrcas personas del plural dels verbs en *-an, -en, -on* an l'accent sus l'avantdarrièra sillaba : *donan, pòten, vendon*.

3) Per la persisténcia d'una tièra de paroxitòns de desinéncia consonantica derivant de proparoxitòns latins : *sòtol, cònsol, pàrrec, pèrsec, vòmit, créisser, capítol, granívòl*.

4) Pel fait que las 1ras e 2as personas del plural de l'imperfait de l'ind., del subj. e del preterit de l'ind. an l'accent sus l'avantdarrièra sillaba : *parlàvem, parlàvetz ; parlèssem, parlèssetz ; parlèrem, parlèretz*.

REMARCAS. — Jos l'influéncia d'aquela lei generala, los ancians proparoxitòns (mots accentuats sus l'antepenultima sillaba) de l'anciana lenga coma : *glàndola, pèrtega, tébesa*, an desplaçat l'accent per se cambiar en paroxitòns : *glandola, pertega, tebesa*. Dins las meteissas condicions, los paroxitòns del tipe : *pibol, capítol, granívòl* tendon a se tremudar en oxitòns. Los divèrses parlars esitan entre las doas accentuacions : *granívòl, granivòl*.

Accentuacion grafica

56. Las règles d'accentuacion grafica pòdon èsser resumidas dins las doas prescripcions seguentas :

1) Los mots acabats en *-a, -as, -e, -es, -i, -is, -o, -os, -u, -us*, e las tèrcas personas del plural dels verbs en *-an, -en, -on* an l'accent tonic sus l'avantdarrièra sillaba (paroxitòns). Aquel accent se marca pas : *femna, femnas, libre, libres, carri, carris, cigarro, cigarros, sanctus, donan, canten, vendon*.

Los mots que fan excepcion devon portar un accent grèu o agut segon la valor de la vocala : *vendrà, portaràs, beuràn, diriá, auriás, costarián, gràcia, mercé, anglés, insoléncia, aquí, levadís, velós, assidú, palhús*.

2) Los mots acabats autrament an l'accent tonic sus la darrièra sillaba (oxitòns). Aquel accent se marca pas : *ostal, miralh, vertat, camin, poton, parent, esclau, agradiu* — e lor plural — ; *lusir, parlam, vendretz, reten* ; *deman, jamai*.

GRAFIA

- FONETICA.
- Estudi
e grafia
dels sons.

Los mots que fan excepcion devon portar un accent grafic : *Dàvid, sénher, capitol, plànher, conéisser, còrrer, donàvem, semenàvetz*.

REMARCAS. — Coma o avèm vist pus naut (§ 3 e 5) è e ò oberts pòrtan totjorn l'accent grèu ; aquelas vocalas sonça que la tonicas : *pòrta, Jèsus ; istòria, cafè, talòs ; pairòl, cordèl, licèu ; cònsol, crèdit, deguèssetz*.

Sus *i* e *u* la tonica irregulara es marcada de l'accent agut.

Los mots compausats per juxtaposicion pòrtan tanplan mai d'un accent : *pèterrós, fòrabandís, fòrabandissidá, fòrabandirà, fòrabandiguèrem, còltorcer, còltorceràn, còltorceiriá, còltorceguèsse*.

SEGONDA PART

MORFOLOGIA

I. — NOM

A. — SUBSTANTIU

1) Lo genre

a) Determinacion del genre

1. En principi, los substantius sèrvan lo genre qu'avián en latin o en germanic. Los masculins respondon a de masculins e los femenins a de femenins : *JUNCUM* (m.), *junc* (m.); *SETAM* (f.), *seda* (f.). Los neutres singulars latins donan de masculins, mentre que los plurals en *-a* se son assimilats a de femenins : *CLAUSTRUM* (n.), *clastre* (m.) ; *VELUM* (n.), *vel* (m.) ; *GRANUM* (n.), *gran* (m.) ; *CLAUSTRA* (n.), *clastrà* (f.) ; *VELA* (n.), *vela* (f.) ; *GRANA* (n.), *grana* (f.).

De divergéncias de detalh se son produitas. Es atal que los masculins en *-or* an donat de femenins : *dolor, color, labor, susor*, etc. Los noms d'arbres femenins son devenguts generalament masculins : *pibol, olm, vèrni, euse, calpre, arbre*, etc.

MORFOLOGIA.
—Nom.
—Substantiu.
—Lo genre.

Qualques noms de la tèrça declinason latina an passat del masculin al femenin : *dent*, *flor*, *font*, *lèbre*, *penche*, *piuse*, *paret*, *cinze*. De la meteissa faiçon, de neutres latins an donat de noms femenins : *mèl*, *sal*, *mar*, *lait*. Cal ajustar los neutres grècs en *-ma* d'anciana introduccion coma : *cauma*, *fantauma*, *flèuma*, *lèma*, *postèma*, *rèuma*, *sauma*, *tèma* (mania).

2. Despuèi l'època latina, d'autras oscillacions de genre se son manifestadas jos d'influéncias variablas, sovent malaisidas a descobrir. Es atal qu'en seguida d'una falsa copadura : *la cauç*, *la frau*, *la gland*, *la gram*, *la romeç*, *la taiuc*, se son tresmudats en *l'acauç*, *l'affrau*, *l'agland*, *l'agram*, *l'arromec*, *l'ataüc* masculins. Dins d'autres cases, lo cambiament se produís jos l'accion de l'analogia : *la gaug* a causa de *la jòia*, *la talent* a causa de *la fam*, e inversament *lo fam* a causa de *lo talent*. *Lo fam* e *lo talent* an entraïnat *lo set*. Enfin, la desinéncia sentida coma masculina amena : *aigafòrt*, *aigardent*, *carral*, *cendres*, *fromental*, *trau*, etc., al masculin.

3. De nombroses substantius presentan doas formas de genre different derivant de formas correspondentes del latin classic o vulgar : *TEGULUM*, *teule* ; *TEGULAM*, *teula* ; *VESPEREM*, *vèspre* ; *VESPERA*, *vèspra* ; *HORTUM*, *òrt* ; *HORTA*, *òrta*. Dins d'autres cases, las doblas formas son, als uèlhs vesents, d'origina romana : *topin*, *topina* ; *pairòl*, *pairòla* ; *grasal*, *grasala* ; *cotèl*, *cotèla*. Las formas femeninas an sovent un sens collectiu : *rama*, *fuèlha*, *lenha*, *òssa*, *ferramenta*, o augmentatiu : *caçòla*, *pairòla*, *cotèla*, *òrta*, *ròca*, en fàcia de las formas masculinas.

MORFOLOGIA.
—Nom.
—Substantiu.
—Lo genre.

4. Los noms en *-a* son sentits coma femenins, mentre que los noms en *-e*, *-i* e de finala consonantica son sentits coma masculins. Aquò explica consí los noms occitans sèrvan pus fidèlament que lo francés lo genre originari. Aqueste es expausat a de confusions degudas a l'identitat de desinéncia en *-e* dels masculins e dels femenins : *MUSCULUM* (m.), *muscle* (m.), *moule* (f.) ; *ARMARIUM* (n.), *armari* (m.), *armoire* (f.) ; *HEDERAM* (f.), *èdra* (f.), *lierre* (m.).

REMARCA. — Los parlars septentrionals e mai lo Carc. cànbian sovent *a* de la finala femenina de quelques noms en *-e* sens qu'aquò modifique lo genre : *alausa*, *dalha*, *ironda*, *ortiga*, *bolzas*, *tenda*, devenon : (*alause*, *dalhe*, *irunde*, *urtigue*, *bulzes*, *tende*).

5. Tota una tièra de substantius femenins en francés correspondon a de masculins en lengadocian : *ametist*, *armari*, *atac*, *aubespín*, *auriflam*, *aussent* o *aissent*, *Auvèrnhe* o *Auvèrni*, *borrage*, *calandre*, *calcedòni*, *carboncle*, *colòbre*, *coparòs*, *crisolit*, *crisoprasí*, *culhièr*, *dàtil*, *dessentèri*, *dèume*, *deute*, *discòrdi*, *Egipte*, *elebòr*, *enclutge*, *epitafi*, *escritòri*, *espargue* o *espàrgol*, *estable*, *estasi*, *estòri*, *estudi*, *eufòrbi*, *eul* o *èvol*, *euse*, *evòri*, *fòlzer*, *frenèsi*, *fustani*, *glaç*, *grais*, *idilli*, *image*, *isòp*, *jusquiam*, *lavaci*, *lessiu*, *limac*, *limit*, *marge*, *martre*, *muscle*, *obsèquis*, *oire*, *òli*, *olm*, *orange*, *òrdi*, *pèrsec*, *pleurèsi*, *prefaci*, *ranoncle*, *relòtge*, *rem*, *rencontre*, *sincòpi*, *taraire*, *teule*, *topazi*, *tremp*, *unicòrne*, etc.

6. Una autra tièra son femenins en lengadocian e masculins en francés : *agla*, *anchòia*, *chifra*, *diocèsi*, *edat*, *èdra*, *fantauma*, *fenil*, *flèuma*, *fornil*, *genèsta*, *grasa*, *guida*, *labor*, *lèbre*, *lèma*, *limona*, *mercé*, *mes*.

MORFOLOGIA. *sorga, onglia, postèma, ret, saula, segal, sèrp, sòrt, -Nom. Substantiu. Lo genre.*

7. Enfin los seguentz oscillan entre los dos genres, segon los parlars o lo sens : *afar o afaire, aigafòrt, aigardent, alen, amor, art, canal, carbe, carèma, carral, caud, cendre, cimec, cólcer, comtat, corrent, desonor, èime, fam, feuse, formic, freg, fromental, gaug, gland, lait, lar, lende, lèu o lèus, lutz, malcòr, mèl, nivol, onor, penche, poison, pols, romec, sal, salut, sang, seguèl, semen, sera, serpent, set, som, talent, taïc, tèrme, tòr, trau*, etc.

Cal notar que *amor, art e onor* son puslèu masculins al singular e femenins al plural, car l'article elidit daissa regnar una cèrta ambiguitat sul genre, mentre que l'article femenin plural permet pas cap de doble : *las amors, las arts, las onors. Som*, al sens d'*enveja de dormir*, es femenin, e al sens de *dormida*, es masculin.

Las divergéncias que venèm d'enumerar, devon metre en garda los qu'escrivon siá en lenga d'Oc, siá en francés.

REMARCAS. — Los mots que la lenga literària manleva al vièlh occitan, al grèc o al latin devon servar lor genre originari. Es atal que tractarem : *acant* (m.), *ametist* (m.), *chifra* (f.), *Corint* (m.), *crisolit* (m.), *diocèsi* (f.), *Efès* (m.), *Egipte* (m.), *elebòr* (m.), *epitafi* (m.), *eufòrbi* (m.), *fantauma* (f.), *flèuma* (f.), *genèsi* (masculin al sens biblic e femenin dins los autres sens), *idilli* (m.), *jusquiam* (m.), *labor* (f.), *limit* (m.), *metòde* (m.), *obsèquis* (m.), *onors* (f.), *periòde* (m.), *prefaci* (m.), *sòrt* (f.), *tarifa* (f.), *topazi* (m.), etc., etc.

L'imitacion inconsiderada del francés amena tròp sovent nòstres escrivans a masculinizar de mots coma : *chifra, diocèsi, flèuma, labor, onors, sòrt, tarifa*, etc., o a feminizar : *eclipsi, Efès, Egipte, elebòr, epitafi, idilli, jusquiam, limit, metòde, obsèquis, periòde, prefaci*, etc.

Per defugir las pècas, cal estudiar los mots encara subsistents dins los parlars populars e, a defaut, consultar los diccionaris del vièlh occitan, del grèc e del latin, o encara del catalan literari.

MORFOLOGIA.
—Nom.
—Substantiu.
—Lo genre

b) Distincion del genre

La destrianaça del genre dins los substantius pòt se far de mantuna manièra.

8. Cèrts noms d'animals d'una forma unenca còmbian pas de genre, se contentan d'apondre los qualificatius *mascle* o *feme* : *un rossinhòl mascle, un rossinhòl feme ; una perditz mascle, una perditz feme ; una sèrp mascle, una sèrp feme*.

Los noms de persona, dins lo meteis cas, còmbian de genre : *un artista, una artista ; un omicida, una omicida ; un levador, una levador*.

9. D'autres noms an un radical especial per cada genre : *òme, femna ; marit, molhèr ; paire, maire ; gendre, nòra ; boc, cabra ; buòu, vaca ; pòrc, truèja ; ase, sauma ; aret, oelha*.

10. La màger part dels substantius ajustan un a al masculin per formar lo femenin : *nòvi, nòvia ; ròc, ròca ; cop, copa ; rat, rata ; parent, parenta ; clòsc, clòsca ; dorc, dorca ; gorg, gorga ; òrt, òrta ; òs, òssa ; fais, faissa ; mul, mula ; filh, filha ; topin, topina ; besonh, besonha ; obrièr, obrièra ; pecador, pecadora ; fruch, frucha*.

Lo doblament de *s* dins *òssa, faissa* es simplament ortografic.

MORFOLOGIA.
—Nom.
—Substantiu.
—Lo genre.

REMARCAS. — Qualques substantius a desinéncia vocalica provenent de formes latines amb *d* an un femenin en *-sa* : VADUM, *ga*, VADA, *gasa*; GRADUM, *gra*, GRADA, *grasa*, etc. Los adjectius fornisson CRUDUM, *cru*, CRUDAM, *crusa*, que senhalarem pus luènh.

11. Quand lo substantiu s'acaba per una consonanta sorda pòt arribar qu'aquesta se sonorize al femenin : *bruc*, *bruga*; *lop*, *loba*; *descat*, *descada*; *pagés*, *pagesa*; *sèrf*, *sèrva*; *bruèg*, *bruèja*.

Dins *pagesa*, lo cambiament es dins la prononciacion e non dins l'ortografia. Per l'oscillacion *bruèg*, *bruèja*, veire GRAFIA E FONETICA, § 44.

12. Los substantius acabats per un diftong en *-u* pòdon cambiar *u* en *o* en *v* segon los cases : *pairòu* o *pairòl*, *pairòla*; *grasau* o *grasal*, *grasala*; *romieu*, *romièva*; *josièu*, *josièva*; *cotoliu*, *cotoliva*.

13. Los substantius en *-e* còmbian *-e* en *-a* : *mèstre*, *mèstra*; *pastre*, *pastra*; *cardaire*, *cardaira*; *vendeire*, *vendeira*; *sògre*, *sògra*.

14. Cèrts substantius en *-e* derivant de proparoxitons latins en *-ANUM*, *-INUM*, an lo femenin en *-ena* : *ase*, *asena*; *Estève*, *Estevena*; *òrfe*, *orfena*; *òrgue*, *orguena*.

15. Enfin d'autres substantius an un sufíx especial per cada genre :

-dor, -doira : *mostador*, *mostadoira*; *escrassador*, *escrassadoira*; *cagador*, *cagadoira*.

-dor, -ritz : *pecador*, *pecairitz*; *emperador*, *empearitz*; *vendedor*, *vendeiritz*. Aquel sufíx es arcaic e literari dins la lenga modèrna.

-tor, -tritz : *tutor*, *tutritz*; *testator*, *testatritz*. Sufíx MORFOLOGIA. arcaic que deu remplaçar lo gallicisme : (-trissa).

—Nom.

—Substantiu.

—Lo genre.

-essa : *pastre*, *pastressa*; *faure*, *fauressa*; *abat*, *abadessa*; *prince*, *princessa*.

16. Los noms de familia portats per de femnas prenon la forma femenina : *Bòsc*, *Bòsca*; *Durand*, *Duranda*; *Sabatièr*, *Sabatièra*; *Alibèrt*, *Alibèrta*.

2) Lo nombre

a) Noms d'un sol nombre

17. Los noms emplegats amb lo sens netament collectiu o partitiu an pas de plural : *polalha*, *gossatalha*, *aujam*, *postam*, *femelam*, *arbram*, *folhum*, *aucelum*, *femnum*, *lenha*, *òssa*, *fruita*, *fuèlha*.

18. D'autres noms, designant de causas compausadas de doas o de mai de partidas, s'emplegan tant solament al plural : *bragas*, *brillas*, *cauças*, *cèrcas*, *fèrrias*, *fonzilhas*, *fòrces*, *lèus*, *mordassas*, *morenas*, *remausilhas*, *talhants*, *tenalhas*, *tosoiras*, etc.

N'es atal meteis per de noms de fèstas, de ceremonias religiosas o de trabalhs campèstres : *Cendres*, *complias*, *Pascas*, *temporas*, *vegilhas*, *vèspras*, *cubrissons*, *sègas*, *semenilhas*, *vendémias*, etc.

19. De nombroses noms de lòc an pres la forma del plural a una epòca anciana, e s'emplegan, çà que la, coma de singulars; noms en *-argues*, del latin *-ANICUM+s* : *Marsilhargues*, *Galhargues*, *Vendargues*; noms en *-ens* per *-encs*, del germanic *-ING+s* : *Escal-*

MORFOLOGIA.
- Nom.
- Substantiu.
- Lo nombre.

quens, Mossolens, Merens, Sausens; noms divèrses : *Besiérs, Colombières, Rotiers, Bòsols, Conòsols, Posòls*.

D'altres noms de lòc al plural s'emplegan coma tals : *las Sesquières, los Martins, los Alauses, los Capmases*.

b) Noms de dos noms

20. D'una faïçon generala, lo plural dels substantius s'obten en ajustant *s* al singular : *òme, òmes; nòvi, nòvis; sàvia, sàvias; femna, femnas; posal, posals; color, colors; tap, taps; rèc, rècs; mainat, mainats; lum, lums; dent, dents; camp, camps; pòrt, pòrts; sord, sords*, etc.

REMARCAS. — En Bes. e Rgt., los grops finals en *-cs, -ps, -ts* dels plurals se pronóncian *-tch* : *rècs, caps, rats (rètch, catch, ratch)*.

Dins divèrses parlars, los noms en *-l, -n, -nt*, diftong + *t*, diftong an un plural redoblat en *-ses* : *ostal (ostalses), molin (molises), dent (denses), eul (eusses), malaut (malausses), calhau (calhauses)*. Aquelas formas devon èsser fòrabandidas de la lenga escrita.

Qualques substantius de desinéncia vocalica provenent de formes latines amb *d*, an de plurals en *-ses* : *GRADUM, gra, grases; PEDEM, pè, pèses; VADUM, ga, gases*. Demest los adjectius : *CRUDUM, cru, crusées*. Las formes en *s* existisson tanben : *gras, pès, gas, crus*.

21. Los noms en *-s, -ç, -is, -ch, -g, -sc, -st, -xt* fan lor plural en *-es* : *pas, passes; gos, gosses; cabús, cabusses; cas, cases; nis, nises; fus, fuses; braç, braces; creis, creisses; tais, taisse; fach, faches; puèg, puèges; bòsc, bòsques; desc, desques; trast, trastes; fust, fustes; tèxt, tèxtes*.

L'Ag. fa aquels plurals en *s* : *pas, gos, fus, creis, tais, puègs, bòscs, trasts*.

MORFOLOGIA.
— Nom.
— Substantiu.
— Lo nombre.

Los noms en *-tz* fan lor plural en *-ses* : *patz, pases; prètz, près; crotz, croses; cantairitz, cantairises; tutritz, tutrises*.

Los noms en *-x* fan lor plural en *-xes* : *prefix, prefixes*.

REMARCAS. — En Orlh., los noms en *-sc, -st* prononciats *-s* fan lor plural en *-sses* : *bòsc (bosses), genèst (genèsses)*. Aquelas formas son a excluir de la lenga escrita.

En Don. e en Fois., los plurals en *-es* son sovent remplaçats per de plurals en *-is o -i* : *(astis, bosquis, pelsis, bracis, campis, braci, bòsqui)*. Los plurals en *-es* ordinaris pòdon tanben se tresmudar en *-is* : *(cantairi, legeiris, mèstris, frairis)*, allòc de *cantaires, legeires, mèstres, fraires*.

Los parlars populars an de plurals irregulars en *-ses* pels noms en *-tz* : *(prèses, votses)* que devon pas èsser admeses dins los tèxtes escrits.

22. Los noms de familia prenon regularament lo signe del plural : *los Andrieus, los Negres, los Ortalans, los Bòsques, los Rosses*.

23. Los substantius compausats formats per dos noms en aposicion o per un nom seguit o precedit d'un adjectiu que li qualifica, fan variar los dos tèrmes : *gat-fain, gats-fains; pòrta-fenèstra, pòrtas-fenèstras; nap-caulet, naps-caulets; agulha-cosent, agulhas-cosents; rat-bufon, rats-bufons; rata-penada, ratas-penadas*.

Los substantius formats d'un adjectiu precedit d'un nom que li servís de complement, de dos noms dont un es complement de l'autre, o d'un verb e de son complement, fan variar lo darríer tèrme : *alablanc, alablancs; cambaroja, cambarojas; pèterrós, pèter-roses; còrdolor, còrdolars; terratremol, terratremols* ;

MORFOLOGIA. *rampalm, rampalms ; palfèr, palfèrs ; pèpolin, pèpolins ; sarracap, sarracaps ; traucasac, traucasacs ; caplèva, caplèvas ; cambatrava, cambatravas.*

—Nom.
—Substantiu.
—Lo nombre.

Dins los substantius formats d'un nom seguit d'un autre nom que lo completa amb l'ajuda d'una preposicion, lo tèrme complement demòra invariable : *cap d'ostal, caps d'ostal ; pèira de fòc, pèiras de fòc ; molin de vent, molins de vent.*

Ça que la, quand lo sentiment de la composicion es obliterat, los noms compausats an una tendéncia a èsser tractats coma de noms simples dins la lenga populara ; es atal que l'òm a : *aigardent, aigardents ; carnsalada, carnsaladas ; malaise, malaises ; vinagre, vinagres ; vidalba, vidalbas ; capmàs, capmases ; capmestre, capmèstres ; capdelan, capdelans ; vietdase, vietdases.*

Om pòt trobar de substantius del genre de : *paucvali, requevalga, malmagacha*, que, malgrat lor natura verbala, prenon lo signe del plural : *paucvalis, requevalgas, malmagachas.*

Conven d'utilizar lo trait d'union son que dins los substantius dont los dos tèrmes vàrian : *nap-caulet, pòrta-fenèstra*, mas *alablanc, rampalm, aigaròs, traucacamin.*

B. — ADJECTIU

1) Lo genre

24. En principi, los adjectius fan lor femenin en aponden un **a** al masculin : *sec, seca ; verdenc, verdenca ; fresc, fresca ; larg, larga ; sup, supa ; òrb, òrba ; net, neta ; fòrt, fòrta ; sord, sorda ; espés,*

espessa ; mois, moissa ; feròç, feròça ; fugaç, fugaça ; mortal, mortala ; clar, clara ; tardier, tardiera ; plen, —Nom. plena ; crestian, crestiana ; vermelh, vermelha ; —Adjectiu. guèch, guècha.

—Lo genre.

25. Coma los substantius (veire § 11), los adjectius pòdon sonorizar la consonanta sorda finala en formant lor femenin : *pesuc, pesuga ; amic, amiga ; polit, polida ; mut, muda ; cortés, cortesa ; abondós, abondosa ; mièg, mièja ; baug, 'bauja.*

26. Cèrts adjectius en **-u** còmbian **u** en **l o en v** : *mortau o mortal, mortala ; corriòu o corriòl, corriòla ; pariu, pariva ; nou, nova ; esclau, esclava ; suau, suava.*

27. D'autres en **-e o en -èu** còmbian **e o u en a** : *nòble, nòbla ; alègre, alègra ; rude, ruda ; campèstre, campèstra ; cretacèu, cretacèa ; galinacèu, galinacèa ; contemporanèu, contemporanèa ; idonèu, idonèa.*

28. Enfin, n'i a d'autres qu'an un sufíx per cada genre :

-dor, -doira : *penjador, penjadoira ; maridador, maridadoira ; corredor, corredoira.*

-tor, -tritz : *motor, motritz ; conductor, conductritz.*
Aquel sufíx deu se substituir al gallicisme (**-trissa**) correspondent a **-trice**.

REMARCAS. — Existís qualques adjectius irregulars coma : *cru, crusa ; tranquil, tranquilla.*

Cal notar l'existéncia d'una tièra d'adjectius qu'avián qu'una forma dins l'anciana lenga e en latin. Lor femenin sens **a** a subsistit dins de nombrosas formas mai o mens fossilizadas : noms compausats, noms de lòc, adjectius substantivats e qualques adjectius isolats : *castanhali, car-*

MORFOLOGIA. *ral, jasent, jove, levaor, màger, mendre, pièger, prens, qualche, Combafòrt, Combamajor, la Parroquial, Ròcafòrt, Vilafòrt, Vilanova-la-Comtal, aigardent, aigabolhent, aigacorrent, aigafòrt, agulha-cosent, batalha campal, Carmen-trant, cabra bocal, dent ulhal, fièra carnal, figuièra blanca, figa porcal, figa secal, gatasuau, grand carrièra, grand causa, grandmercé, luna tornal, pèira frejal, pruna beral, terrafòrt, terra fromental, teula canal, tripa culal*, etc.

2) Lo nombre

29. Lo mode de formacion del plural dels adjectius es pas sensiblament different d'aquel dels substantius :

1) Addicion d'un *s* : *alègre, alègres ; lèri, lèris ; suau, suaus ; grand, grands ; valent, valents ; mortal, mortals ; clar, clars ; alègras, sàvias, grandas, sordas.*

2) Addicion de *es* : *abondós, abondoses ; las, lasses ; espés, espesses ; velòç, velòces ; voraç, voraces ; mois, moisses ; rog, roges ; adrech, adreches ; fosc, fosques ; trist, tristes ; just, justes.*

REMARCA. — Lo parlar Ag. emplega de formas sens l'alongament en *-es* : *abondós, gras, fosc.*

En Cent., Tol., Fois., Don., Narb., part del Carc. e de l'Alb., los adjectius qualificatius, quelques pronoms e adjectius indefinitis, los participis pòdon receber un plural en *-is* : *bèlis, blanquis, fresquis, donadis, finidis, agudis, elis, unis, totis, aquelis, aquestis, aicestis, quinis, quantis, tantis.*

Quand l'adjectiu precedís lo substantiu, l'usatge de las formas en *-is* es abitual, mas i a pas de règlas plan definidas.

Los autres parlars lengadocians emplegan las formas en *-es* : (*bèles*), *fresques, dreches, faches, quantes, tantes, eles, totes, aqueles.* Aquel plural en *-es* es sovent en usatge dins los participis en *-at, -it, -ut* (parlars orientals et septentrionals).

Cal notar que lo Don. e lo Fois. coneisson las formas en *-is* e en *-i* : (*bèhi, aquelhi, blanqui, floridi*).

3) Comparatiu

30. Las solas formas del comparatiu sintetic conservadas son las seguentas :

<i>bon</i>	<i>melhor</i>
<i>mal</i>	<i>pièger, pejor</i>
<i>grand</i>	<i>màger, major</i>
<i>petit</i>	<i>mendre, menor</i>

Pièger, màger e mendre representan lo cas subjècte de l'anciana lenga ; lo primièr manlevat al provençal deu servir a remplaçar lo gallicisme (*piri*) qu'es pas admissible dins la lenga literària, lo segond es un pauc vielhit. La lenga parlada coneis los femenins analogics : (*maja, pièja, mendra*), es preferable de se'n téner pels dos genres a las formas : *màger, pièger, mendre*, que subsistisson encara. *Pejor, major e menor* son de formas arcaïcas pauc usitadas.

Superior, inferior, anterior, posterior son de formas purament sabentas.

Los comparatius en *-or* an lor femenin en *-ora*. Cal defugir la forma parlada en *-ona* : (*milhuno*).

31. Qualques comparatius neutres son emplegats coma advèrbis : *mièlhs* (*mièl, miès*), del latin *MELIUS*, representa lo francés *mieux* ; *pièg* (*pieis*), del latin *PEJUS*, correspond al francés *pis* ; lo manlevam al lemosin per prendre la plaça del gallicisme. Quant a *mièlhs*, es corrent dins los parlars septentrionals e orientals. Los autres parlars usan de *melhor* (*milhú*) : *tan mièlhs, tan melhor*.

32. Lo comparatiu analitic de superioritat s'exprimit amb l'ajuda de *plus o pus e mai... que* : *Es mai polit que tu.*

MORFOLOGIA.
— Nom.
— Adjectiu.
— Comparatiu.

MORFOLOGIA.

—Nom.
—Adjectiu.
—Compa-
ratiu.

Lo comparatiu d'inferioritat es rendut per **mens...**
que : *Es mens polit que tu.*

Lo comparatiu d'egalitat utilitzat **tant... coma o tant... que** : *Es tan bèl coma vos, es tan bèl que vos.* La primera forma deu èsser preferida.

4) Superlatiu

33. Lo lengadocien coneix una sola forma sintetica de superlatiu, ja utilizat dins l'anciana lenga, que se forma amb **sobre-** o **subre-**: *sobrebel, sobregrand, sobre-gai, sobreaut.* Es d'usatge literari.

Om pòt encara mençanar las raras formes fossilizadas o sabentas del superlatiu latin : *autisme, santisme, extrèm, suprèm, infim, minim.*

34. Dins lo lengatge popular, lo superlatiu analitic absolut se rend abitualament amb **plan**, mai rarament amb **fòrça, fòrt, tot plen, rèire-** : *Es plan amistós, fòrça amistós, fòrt amistós, tot plen amistós, rèirefals.*

La lenga d'Oc utiliza divèrsas perifrasis per traduire lo superlatiu : *que mai, que jamai pus, que qual sap, a mòrt, mai que mai, mai que plus, que non sai,* etc. : *Es que mai sabent. | Es sabent que jamai pus. Es valent que qual sap. | Es polit a mòrt. | Es mai que mai esperdigalhat. | Es mai que pus sord. | Es ric que non sai.*

La lenga parlada exprimís encara lo superlatiu per redoblamet : *Polit polit. | Dolent dolent.*

Lo superlatiu relatiu es rendut amb l'ajuda de l'article e del comparatiu : *la pus valenta, lo mai fòrt, la mendre causa, lo màger lum.* Quand lo superlatiu seguis lo substantiu es inutil de repetir l'article : *La vaca mai magra.* En francés : *La vache la plus maigre.*

C. — NUMERALS**MORFOLOGIA.**

—Nom.
—Numerals.

Los numerals comprenon los *cardinals*, los *ordinals*, los *collectius*, los *multiplicatius*, los *partitius* e los *distributius*.

1) Cardinals

35. Los dos primiers nombres cardinals an un masculin e un femenin : **un, una ; dos, doas** (*dòs, duòs, düòs, diòs*). Cal senhalar l'arcaic : **ambedós, ambedoas**, remés en usatge per quelques escrivans, que significa : *los dos, las doas.*

Aicí la seria dels nombres cardinals :

un, una	trenta
dos, doas	trenta un, etc.
tres	quaranta
quatre	quaranta un, etc
cinc	cinquanta
sièis	cinquanta un, etc.
sèt	seissanta
uèit, uèch, uòch	seissanta un, etc.
nòu	setanta
dètz	setanta un, etc.
onze	oitanta
dotze	oitanta un, etc.
tretze	nonanta
catòrze	nonanta un, etc.
quinze	cent
setze	cent un, etc.
dètz-e-sèt	dos cents, etc.
dètz-e-uèit	mila, mil
dètz-e-nòu	dos mila, etc.
vint	million
vint-e-un, etc.	miliard

REMARCA. — *Uèit, uèch, uòch* se pronóncia de divèrsas faiçons : (*wèit, ièch, ièch, ioch*), *nòu* se pronóncia sovent (*nau*). *Dètz e vint* seguits de las unitats, per analogia amb *trenta, quaranta*, etc., se tresmudan en (*doso, vinto*) : (*dososèt, vinto-dus*) dins la lenga parlada. *Seissanta, oitanta* e *nonanta* son sovent remplacats per : (*suassanto, quatre-vints, quatre-vint-dètz*) que cal considerar coma de gallicismes a descaçar.

Cal senhalar encara : **milanta e bisçanta**, que designan un grand nombre.

2) Ordinals

36. Dès lo sègle XV^e, los ordinals comencèron de patir de l'influéncia del francés. La lenga modèrna los a completament perduts e emplega los gallicismes correspondents en *-ième*. Mistral, seguit per fòrça felibres, a adoptat una forma en *-enc, -enca*, qu'a cap d'epòca a pas agut la valor ordinala, mas simplament qualificativa dins un petit nombre d'adjectius derivats dels numerals : *patanas quarantencas, mescla tercena, pan de l'arao quartena*. A adoptar una forma inusitada, nos pareis preferible de recomandar lo sufix ordinal de l'anciana lenga encara viu en catalan : *-en, -ena*. Aurem l'avantatge de nos téner dins lo dreit corrent de la tradicion e de servar lo contacte amb un dels principals dialèctes de la lenga d'Oc. Aici la lista d'aquells ordinals :

primièr	oiten, ochen
segond, dosen	noven
tèrc, tresen	desen
quart, quatren	onzen
quint, cinquen	dotzen
seisen	tretzen
seten	catorzen

quinzen	cinquanten
setzen	seissanten
detz-e-seten	setanten
detz-e-oiten	oitanten
detz-e-noven	nonanten
vinten	centen
vint-e-unen	cent unen, etc.
vint-e-dosen, etc.	dos centen, etc.
trenten	milen
trenta unen, etc.	dos milen, etc.
quaranten	millionen

REMARCA. — La lenga d'Oc pòt emplegar los nombres cardinals coma ordinals : *Enric quatre. | Pagina cent vint-e-dos. | Lo 24 de genièr. | Sègle XIV.*

3) Collectius

37. Los collectius son identics al femení dels ordinals en *-ena* :

cinquena	quinzena
seisena	setzena
setena	vintena
citena	trentena
novena	quarantena
desena	cinquantena
onzena	seissantena
dotzena	setantena
tretzena	oitantena
catorzena	nonantena
	centena

Lo collectiu correspondent a dos es pareih. Existís encara de collectius en *-at, -ada* : *parelhat, desenat, ada ; quinzenat, -ada ; centenat, -ada ; milierat, -ada*.

Cal senhalar lo derivat de **bisçanta** : **bisçantena**.

4) Multiplicatius

38. Los multiplicatius son representats per : doble, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple, decuple, centuple, que, tirat del primièr, son de mots purament sabents manlevats al latin.

Lo lengatge popular emplega mai que mai l'expression : *dos còps mai, tres còps mai, quatre còps mai*, etc.

5) Partitius

39. Los ancians partitius, en fòra de *mitat*, son remplaçats dins la lenga modèrna pels nombres ordinals franceses en *-ième*. Conven de restablir los ordinals nòstres : *mitat, tèrc, quart, cinquen, seisen, seten*, etc., per exprimir 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, etc.

Los parlars populars emplegan l'expression originala : *de doas parts una, de tres parts una, de quatre parts una*, etc., per 1/2, 1/3, 1/4, etc. Om tròba encara : *dos còps mens, tres còps mens, quatre còps mens*, etc.

6) Distributius

40. La lenga d'Oc possedís pas de distributius, i suplís amb las expressions : *a un, a dos, a tres, a quatre, a cinc*, etc. Se ditz encara : *a bèlis dos, a bèlis tres*, etc., o encara : *un per un, dos per dos, tres per tres*, etc.

7) Qualificatius

41. Existís de nombroses adjectius qualificatius o substantivats formats suls numerals, que servisson sovent a designar de mesuras o de causas en relacion amb los nombres. Los segunts derivan dirèctament

del latin : **prim, tèrcia, quarta, sèsta, uchau, ochava, MORFOLOGIA. nòna, decima.** Aicí-ne d'autres de formacion romana : — *Nom.* — *Numerals.* **ternal, quartal, quintal ; terçan, quartan ; unenc, mitadenc, doblenc, tercenc, ternenc, quartenc, seisenc, quarantenc ; megièr, tercièr, quartièr, sestier, setzenier ; quarton, megeiròla, terçairòla, etc.**

II. — PRONOM

A. — PRONOM PERSONAL

Lo pronom personal comprend de formas absolutudas tonicas e de formas conjuntas al vèrb primitivament atònas.

a) Formas absolutudas

42. Aicí lo paradigma de las formas absolutudas :

	Sing.	Plur.
1 ^a p. ieu, io, jo (m. e f.)	nosautres (m.), nos (m. e f.) nosautras (f.)	
2 ^a p. tu (m. e f.)	vosautres (m.), vos (m. e f.) vosautras (f.)	
3 ^a p. el (m.) ela (f.)	els, elis, eles (m.) elas (f.)	

Reflexiu : **se** (dels dos genres e nombres).

Aquellas formas, sempre tonicas, s'emplegan coma subjèctes o coma regims preposicionals : *Ieu parli. | Ai fait coma tu. | Pensas a ieu. | Te trufas d'ela. | Se fisa a vosautres. | Aquò va de se.* Lo reflexiu **se**, utili-

MFOLOGIA. zat solament coma regim, es generalament remplaçat per el : *Cadun fa per el.*
Pronom personal.

Las formas **nos** e **vos** son reservadas a l'usatge respectuós : *Se tracha de vos sol.*

L'anciana lenga, fins al segle XVIII^r, coneissiá de formes en **mi**, **ti**, **si**. Las doas primièras èran quora subjèctes, quora regims preposicionals, la darrièra exclusivament regim preposicional : *Fòra de mi. | Parla de ti. | Plus dòcte que mi. | Trabalha per si.*

REMARCAS. — *Ieu* es la forma d'usatge mai espandit, deu èsser preferida ; *io* (*yu*, *yo*) es coneugut en Carc., Rgt., Ag., Tol. ; *jo* (*ju*) en Fois.

Dins los parlars septentrionals, *el* es sovent alterat en (*del*, *deло*, *guel*, *guelo*) ; los plurals son sovents redoblats : (*gueles*, *guetches*, *elses*).

Nosautres, *vosautres* son sovent reduits a (*nosaus*, *vosaus*). Los parlars septentrionals e orientals usan de : (*nautres*, *nautros*, *bautres*, *bautros*, *naltres*, *naltros*, *baltres*, *baltros*, *nantres*, *nantros*, *bantres*, *bantros*, *natres*, *natros*, *batres*, *batros*).

Dins la lenga escrita, conven de se'n téner a las formes del paradigmata.

43. Las formas absolutas del pronom pòdon donar de compausats per l'adjonccion de l'adjectiu indefinit *meteis* o *meteus* :

Sing.	Plur.
1 ^a p. ieu meteis	nosautres meteisses , nos m.
2 ^a p. tu meteis	vosautres meteisses , vos m.
3 ^a p. el meteis	els meteisses
ela meteissa	elas meteisses
se meteis	se meteisses
se meteissa	se meteissas

Conven de senhalar encara las formas compausadas : *de per ieu*, *de per tu*, *de per el*, *de per se*, etc., e dins los parlars orientals : *d'esperieu*, *d'espertú*, *d'esperel*, *d'espersé*, etc. An lo sens de *per ieu meteis*, *per tu meteis*, etc. Totas las formas de la seria son pasegalament usitadas. J. Ronjat voldriá i véser de compausats de DE+IPSE+PER+EGO, TU, ILLE, etc.

MFOLOGIA. — Pronom personal.

REMARCAS. — Las formas amb *meteis* subsistisson qu'en Don. e en Fois., endacòm mai, *meteis* es estat remplaçat pel gallicisme *même*. La lenga literària se deu de las restablir.

En Fois., (*si mateich*). Dins aquel parlar, *meteis* pòt demorar invariable : *elis meteis*, *elas meteis*. Pòt encara se reduire a *meteis* : *Se suspendon meteis.*

b) Formas conjuntas

44. Los pronoms conjunts presentan las formas seguentas :

Sing.	Plur.
1 ^a p. me, m' (m. e f.)	nos (m. e f.)
2 ^a p. te, t' (m. e f.)	vos (m. e f.)
3 ^a p. io, 'l, l' (m.)	los , 'ls (m.)
la, l' (f.)	las (f.)
li (m. e f.)	lor (m. e f.)
Reflexiu : se, s'	(dels dos genres e nombres).
Neutre : o.	
Advèrbis pron. : ne, n', 'n, en, i.	

Aquellas divèrsas formes, plaçadas abans lo verb, son desproveïdas d'accent e se pronóncian d'una sola venguda en se piejant sus el (proclíticas) ; quand seguisson lo verb, demòran piejadas sus aqueste (enclíticas) ; èran atònas dins l'anciana lenga e son vengudas

ORFOLOGIA. tonicas dins los parlars modèrns. Ça que **la**, **lo**, **los**, **ne** emplegats coma enclitics sul verb o sus un mot a desinéncia vocalica son inaccentuats e prenon las formas reduitas : 'l, 'ls, 'n : *Me'l pòrta. | Tira'ls-me. | Vai-te'n.* N'es atal meteis de vegadas per **me**, **te**, **se** en Fois. : *Se'm pòrtas. | Se't plai. | Se's tròban plan.* Pòdon encara se contractar amb **nos** e **vos** : *Vo'l pòrti. | No'ls dona. | Fasètz-vo'n portar.*

Me, **te**, **nos**, **vos**, **se** pòdon servir indistinctament de regims dirèctes o indirèctes : *Me prendrà. | Me disiá. Lo, la, los, las* servisson exclusivament de regims dirèctes, mentre que **li**, **lor** son regims indirèctes : *Li pòrti. | Lor disi.*

Dins la lenga parlada, la substitucion de **li** a **lor** e de l'advèrbi pronominal **i** als dos precedents es plan frequenta. Invèrsament, **li** pòt remplaçar **i** en tant qu'advèrbi pronominal. Om pòt aver donc : *li* (sing.) *disi*, *li* (plur.) *disi*, **i** (sing. e plur.) *disi*, **li vau** per **i vau**. La lenga literària deu restablir l'usatge primitiu e emplegar **li** pel datiu singular, **lor** pel datiu plural e **i** per l'advèrbi pronominal. Ça que **la**, la substitucion de **i** a **li** e a **lor**, dins los grops de pronoms, es admisibla per aleugierir la prononciacion, per defugir las alliteracions **li la, la lor**, o encara per permetre l'elision dins los grops **me li, te li, se li, me lor, te lor, se lor** en **m'i, t'i, s'i**.

L'advèrbi pronominal **ne** repren sa forma primitiva **en** dins los grops de pronoms après **lo**, **los**, **las**, **nos**, **vos** : *L'en tiri. | Los en tirarem. | Tiratz-las-en. | Anatz-vos-en. | Se nos en van.* Dins los autres cases, cal sempre utilizar **ne**, **'n**, **n'** : *Ne vol. | Me'n dona. | N'aurai.*

REMARCAS. — En Gav. e Cev., a la plaça de **me**, **te**, **se**, **MORFOLOGIA.** **ne**, om tròba sovent (**mi**, **ti**, **si**, **ni**) que cal descaçar de la — **Pronom.** **personal.**

Dins los parlars qu'an l'article en (**le**, **les**) los pronoms **lo**, **los** prenon la meteissa forma. D'autre biais, de nombroses parlars assordisson **la**, **las** en (**lo**, **los**) dins lo cas d'enclisi : *pren-la* (*pren-lò*). Conven de servar las formas **lo**, **los**, **la**, **las**.

Lor, d'usatge pro restrench, pren diversas formes : (*lhur, yur, lus*) en Fois., Cent. e Alb., (*lür, liis*) en Cev. e Gav. Dins quelques parlars (Fois.), se combina amb **i** : (*lur i diguèt, lus i diguèt*) que respond al catalan *els hi*.

Lo pronom neutre **o** patís diversas alteracions segon los parlars.

La forma classica **ò** (obert) es encara viva dins una part del Tol. e de l'Alb. : *cal ò creire, cresètz-ò*.

A l'estat de **o** tampat (**u**) règna dins lo Cev., Montp., Bes., Gav., Don., part de l'Alb. (Castras) e del Rgt. : *t'o dise | mòstra-m'o*.

Los autres parlars an aglutinat una consonanta de ligason destinada a evitar l'iatus :

Una part del Carc. (la Francesa), de l'Alb. (Graulhet), de l'Orlh. (Maurs) usa de (**bo**) : (*cadiün bo debinho | prenbò | buo jure* (Maurs).

Una part de l'Alb. (Rabastens) a (**go**) : (*go sun | prenètz-gò*). Lo Cent., Narb., part del Carc., de l'Alb. e del Fois. utilizan (**ba**) davant lo verb e (**bo**) après lo verb : (*ba cresí | crei-bò*). L'Alb. possedís tanben la diferenciaciacion (**ga, go**) : (*ga cresí | crei-gò*).

L'Orlh. coneix la forma unica (**zo**) : (*zo vese | digo-zò*).

L'Ag. e una part del Rgt. e del Carc. usa de (**zu**) : (*zu cresí | crei-zú*).

Lo Tol. local de Tolosa modèrn, influenciat pel gascon, possedís la dobla forma (**au, òc**) : (*au cresí | crei-z-òc*).

Lo Fois. utiliza las formas del gascon modèrn (**ac, òc**) : (*ac cresí | cresètz-òc*).

La forma **o**, que recomandam per la lenga literària, es en usatge non solament dins una part importanta de Len-

MORFOLOGIA. gadòc, mas encara en catalan. Cal ajustar que las autres formas, Gasconha exceptada, derivan totas de *o*, tant en Lengadòc coma en Auvèrnha, Lemosin e Provença. Apondrem qu'aquò es la forma de nòstra anciana lenga classica. Pareis estranh que Perbòsc e Estiu ajan preconizat *òc* qu'es pas estat jamai classic e qu'a l'epòca modèrna règna solament en Gasconha e sus quelques endreits al sieu vesinatge.

Las differentas variantas de *o* son susceptiblas d'admetre l'iatus o l'elision segon los cases o los parlars : (*ba èro* | *o abiò* | *b'auràs* | *g'abiò* | *z'èrun*). De vegadas, l'iatus es defugit per l'insercion d'una consonanta de ligason (*ba-z-èrun*, *u-z-èrun*, *gardo-z-òc*). La lenga escrita deu regetar todas las consonantas de ligason e admetre o defugir, segon l'usatge de cada parlar, l'iatus : *m'o ditz o me o ditz* | *garda'o* | *garda-te-o*.

L'advèrbi pronominal *ne* es sovent redoblat dins la lenga parlada : (*ne'n vole* | *dunatz-me-ne'n*). En combinason amb *i* : (*n'i'n farai* | *dunatz-n'i'n*).

L'advèrbi pronominal *i*, utilizat tanben coma pronom, pren la forma (*ye*) en Ag., Carc., Alb., Rgt., Bes., Montp. : (*ye dise*, *digo-yé*). Davant vocala s'elidís : (*y'abiò*).

Dins la lenga parlada, *i* es sovent precedit d'un *z* de ligason : *diga-i* (*digozi*), *mena-me-i* (*menomezi*), *fai-i-o* (*faizibò*).

La lenga escrita cal que sèrve *ne* e *i*.

Sus cèrts punts del Narb. e del Lengadòc oriental, se pòt se substituir a *nos* : *s'endormirem* = *nos endormirem* (Lapalma).

c) Combinasons pronominalas

45. Las combinasons pronominalas pòdon èsser formadas de dos, tres, quatre o cinc pronoms. Las de dos pronoms son correntas dins la lenga escrita, mas las de tres, quatre e cinc pronoms se tròban gaire que dins la lenga parlada.

L'òrde dels pronoms es variable segon los parlars. **MORFOLOGIA.** A aquel punt de vista, òm pòt devesir lo domeni lenga-docian en doas regions : la region Nord-Est (Orlh., Gav., Rgt., Carc., Alb.) ont l'òrde *acusatiu+datiu* predomina gaireben exclusivament, e la region Sud-Oèst (Ag., Tol., Cent., Fois., Don., Narb., Bes., Montp., Cev.) ont l'òrde invèrs *datiu+acusatiu* es abitual.

Lo grop pronominal precedent lo verb es proclitic e atòn, mentre que lo grop seguissent lo verb es enclitic e tonic. Cal notar que, dins aqueste darrièr cas, la lenga anciana coneissiá que de pronoms atòns. La lenga modèrna fa portar l'accent principal sul darrièr pronom : *pòrta-me-la* (*porto-me-lò*), *trasètz-i-ne* (*trasètz-i-né*).

I. — Combinasons de dos pronoms

46. 1) Combinasons dels pronoms de 1^a pers. amb los pronoms de la 3^a e los advèrbis pronominals :

me + lo : *me lo dona*, *me'l dona*, *me l'agafa*; *dona-me-lo*, *dona-me'l*. — *Lo me dona*, *lo m'agafa*; *disètz-li que'l me done*; *dona-lo-me*, *dona'l-me*.

me + la : *me la dona*, *me l'agafa*; *dona-me-la*. — *La me dona*, *la m'agafa*; *dona-la-me*.

me + los : *me los dona*, *me'l's dona*; *dona-me-los*, *dona-me'l's*. — *Los me dona*, *los m'agafa*, *ditz-li que'l's me done*; *dona-los-me*, *dona'l's-me*.

me + las : *me las dona*; *dona-me-las*. — *Las me dona*; *dona-las-me*.

me + li : *me li dona*, *m'i dona*; *dona-me-li*, *dona-me-i*, *dona-m'i*. — *Li me dona*, *i me dona*; *dona-li-me*, *dona-i-me*.

MORFOLOGIA.
— Pronom.
personal.

me + lor : me lor dona, m'i dona ; dona-me-lor, dona-m'i. — Lor me dona, i me dona ; dona-lor-me, dona-i-me.

me + o : me o dona, m'o dona ; dona-me-o, dona-m'o. — O me dona ; dona-o-me.

me + ne : me'n dona ; dona-me-ne, dona-me'n.

me + i : m'i dona ; dona-m'i, dona-me-i. — I me dona ; dona-i-me.

La seria amb te es identica.

nos + lo : nos lo dona, no'l dona ; dona-nos-lo. — Lo nos dona ; dona-lo-nos, dona'l-nos.

nos + la : nos la dona ; dona-nos-la. — La nos dona ; dona-la-nos.

nos + los : nos los dona, no'ls dona ; dona-nos-los, dona-no'ls. — Los nos dona, diga-li que'ls nos done ; dona-los-nos, dona'ls-nos.

nos + las : nos las dona ; dona-nos-las. — Las nos dona, dona-las-nos.

nos + li : nos li dona, nos i dona ; dona-nos-li, dona-nos-i. — Li nos dona, i nos dona ; dona-li-nos, dona-i-nos.

nos + lor : nos lor dona, nos i dona ; dona-nos-lor, dona-nos-i. — Lor nos dona, i nos dona ; dona-lor-nos, dona-i-nos.

nos + o : nos o dona ; dona-nos-o. — O nos dona ; dona-o-nos.

nos + ne : nos en dona, no'n dona ; dona-nos-en, dona-nos-ne, dona-no'n.

La seria amb vos es identica.

47. 2) Combinacions dels datius de la 3^a pers. amb los autres pronoms de la mateissa persona e los advèrbis pronominals :

lo + li : li lo pòrti, i lo pòrti, i'l pòrti ; pòrta-li-lo, MORFOLOGIA. pòrta-i-lo, pòrta-i'l. — Lo li pòrti, lo i pòrti ; pòrta-lo-li, — Pronom personal. pòrta-lo-i.

la + li : li la pòrti, i la pòrti ; pòrta-li-la, pòrta-i-la. — La li pòrta, la i pòrta ; pòrta-la-li, pòrta-la-i.

los + li : li los pòrta, i los pòrta, i'ls pòrta ; pòrta-li-los, pòrta-i-los, pòrta-i'l's. — Los li pòrti, los i pòrti ; pòrta-los-li, pòrta'ls-li, pòrta-los-i, pòrta'ls-i.

las + li : li las pòrti, i las pòrti ; pòrta-li-las, pòrta-i-las. — Las li pòrti, las i pòrti ; pòrta-las-li, pòrta-las-i.

li + o : li o pòrti, i o pòrti ; pòrta-li-o, pòrta-i-o. — O li pòrti, o i pòrti ; pòrta-o-li, pòrta-o-i.

li + ne : li'n pòrti, i'n pòrti ; pòrta-li-ne, pòrta-l'i'n, pòrta-i-ne, pòrta-i'n.

li + i : sembla pas donar de formes possibles.

La seria plural amb lor es identica, mas es generalament remplaçada per la seria amb i.

48. 3) Combinacions dels regims dirèctes de la 3^a pers. amb los advèrbis pronominals :

lo + ne : lo ne tira, lo'n tira, l'en tira, lo n'aurai ; tira-lo-ne, tira-lo'n, tira-l'en, tira'l-ne.

la + ne : la ne tira, la'n tira ; tira-la-ne.

los + ne : los ne tira, los en tira, cresí que'ls en tirarà, cresí que'ls ne tirarà ; tira-los-ne, tira'ls-ne, tira-los-en.

las + ne : las ne tira, las en tira ; tira-las-ne, tira-las-en.

lo + i : i lo met, i'l met ; metètz-i-lo, metètz-i'l. — Lo i met, l'i met ; met-lo-i, met-l'i.

la + i : *i la met ; met-i-la. — La i met ; met-la-i.*
los + i : *i los met, i'ls met ; met-i-los, met-i'ls. — Los i met, cresi que'ls i met ; met-i-los, met-i'l's.*
las + i : *i las met ; met-i-las. — Las i met, met-las-i.*

49. 4) Combinasons dels advèrbis pronominals :
i + ne : *i'n met ; met-i-ne, met-i'n. — N'i met, ne i met ; met-n'i, met-ne-i.*

50. 5) Combinasons dels pronoms de 1^a e 2^a pers. :
te + me : *te me diguèt ; prenètz-te-me.*
te + nos : *te nos diguèt ; prenètz-te-nos.*
vos + me : *vos me diguèt ; prenètz-vos-me.*
vos + nos : *vos nos diguèt ; prenètz-vos-nos.*

51. 6) Combinasons del pronom reflexiu **se** amb los autres pronoms :

se + me : *se me copèt. — Me se copèt.*
se + nos : *se nos copèt. — Nos se copèt.*
se + te : *se te copèt. — Te se copèt.*
se + vos : *se vos copèt. — Vos se copèt.*
se + lo : *se lo pren, se'l pren, se l'agafa. — Lo se pren, cresi que'l se pren.*
se + la : *se la pren. — La se pren.*
se + los : *se los pren, se'l's pren. — Los se pren, cresi que'ls se pren.*
se + las : *se las pren. — Las se pren.*
se + li : *se li pren, s'i pren. — Li se met, i se met.*
se + o : *se o pren, s'o pren. — O se pren.*
se + ne : *se'n pren, se n'acomòda ; anar-se'n.*
se + i : *s'i met, se i met ; anar-se-i. — I se met.*

II. — Combinasons de tres, quatre e cinc pronoms

52. Aquelas combinasons se forman per adjonccion dels datius etics e dels advèrbis pronominals als grops de dos pronoms.

Los datius etics marcan l'interès que prenon los interlocutors a l'accion exprimida pel verb. Om pòt aver : **me, te, nos, vos, te me, te nos, vos me, nos vos.** Lo lengadocian n'usa largament dins la conversacion.

Los pronoms son tractats coma dins los grops que venèm d'estudiar. Lor plaça pòt variar fins dins un meteis parlar : **pòrta-i-me-ne, pòrta-me-i-ne, pòrta-me-ne-i.**

Segon çò que venèm de dire, un grop simple quin que siá pòt donar un seguit de combinasons :

me + lo : *te me'l prenguèt, pren-te-me-lo ; te me l'en tirèt, tira-te-me-lo-ne ; te me l'i portèt, pòrta-te-me-lo-i.*

lo + li : *t'i'l prenguèt, pren-te-i-lo ; te m'i l'en tirèt, tira-te-me-i-l'en.*

se + te : *se te me copèt, se te me'n fugiguèt, se te m'i'n metèt.*

se + lo : *se l'en fot, se me l'en fot, se te me l'en fot.*

B. — ARTICLE DEFINIT

53. L'article definit presenta las formas seguentas :

Sing.	Plur.
Masc. lo	los
Fem. la	las

MORFOLOGIA.
— Pronom
— Article
definit.

L'article jòga lo meteis ròtle qu'en francés, de mai a conservat melhor la valor demonstrativa originària dins los usatges del tipe seguent : *Ai pas de mòstra, la qu'as vista es de mon paire. | Aquel gos es lo de mon cosin.*

REMARCAS. — L'article *lo*, *los* (*lu*, *lus*) es en usatge en Orlh., Gav., Rgt., Ag., Carc., Alb., Narb., Bes., Montp. e Cev. Dins lo restant de Lengadòc (Don., Fois., Tol., Cent.) es *le*, *les* que règna exclusivament ; aquela forma, luènh d'èsser un gallicisme, èra ja en usatge a la fin del siècle XIIⁿ.

L'Orlh. altèra *los*, *las* en (*les*) ; coneis, pr'aquò, aquelas formas prononciadas (*lus*, *los*).

Quand *la*, *las* servisson de demonstratius, lo Bes. e lo Narb. los assordisson en (*lo*, *los*) : *la de mon fraire* (*lo de mu fraire*), *las que veses* (*los que beses*).

Los parlars septentrionals assordisson generalament *la*, *las* en (*lo*, *los*).

En Don., òm tròba, al costat de *le*, *les*, de formes *el* (*al*), *els* (*as*) analògas a las de l'article catalan. Lo femenin es en *la*, *las* (*les*) : *la fenna* (*la fenna*), *las femnas* (*les fennes*).

En Don., l'article plural masc. emplegat coma demonstratiu es en *li* : (*Li que venen*) (Querigut).

54. L'article masculin se contracta amb divèrsas preposicions, al singular quand precedís un mot començant per una consonanta, al plural davant quin mot que siá : *pel camp* (mas : *per l'òrt*), *pels camps*, *pels òrts*. Aici las formas admissiblas dins la lenga escrita :

Prep.	Sing	Plur.
<i>a</i>	<i>al</i> , <i>au</i>	<i>als</i>
<i>de</i>	<i>del</i> , <i>dau</i>	<i>dels</i>
<i>per</i>	<i>pel</i>	<i>pels</i>
<i>sus</i>	<i>sul</i>	<i>suls</i>
<i>jos</i>	<i>jol</i>	<i>jols</i>

REMARCAS. — Qualques parlars utilzan encara : *dins* MORFOLOGIA.
+ *lo* : *dil*; *dins + los* : *dils*; *tras + lo* : *tral*; *tras* — Pronom.
+ *los* : *trals*; *vèrs + lo* : *vèl*; *vèrs + los* : *vèls*. — Article definit.

Dins la lenga parlada, *als*, *dels*, *pels*, *suls*, *dils*, *jols*, *trals*, *vèls* se pronóncian : (*as*, *des*, *pes*, *sus*, *dis*, *jus*, *tras*, *bès*).

Lo Cent. e Narb. pronóncian *del*, *dels* (*dal*, *das*). Las formes *au*, *dau* apertenon al Montp. e Cev.

En Montp., cal senhalar (*ai*) e (*dai*) per *au* e *dau* (Sant Guilhèm del Desèrt).

Los parlars qu'an servat *a* atòn final (Don. e Montp.) coneisson las contraccions : *a + las* : (*as*); *de + las* (*das*); *per + las* : (*pes*), que la lenga literària deu ignorar.

55. L'article proclitic s'elidís davant las vocalas : *l'òme*, *l'ora*, *a l'autar*, *de l'aujam*, *per l'aiga*. Cal defugir las grafias : (*al autar*, *del aujam*, *pel aiga*).

L'article enclitic masculin pèrd tanben sa vocala, lo singular davant consonanta e lo plural indistinctament davant vocala o consonanta : *caça'l gos*, *caça'ls gosses*, *atrapa'ls aucèls*, *ensenha'il camin*.

Dins la lenga escrita cal evitar l'aferèsi, freqüenta dins la lenga parlada, de *al*, *als* : *parla al mestre* (*parlo'l mestre*), *parla als mestres* (*parlo'i mestres*).

C. — DEMONSTRATIUS

56. Lo dialècte lengadocien possedís los demonstratius seguent :

Masculin		Femenin	
Sing.	Plur.	Sing.	Plur.
aiceste	aicestes	aicesta	aicestas
aqueste	aquestes	aquesta	aquestas
aquel	aquels	aquela	aquelas

Neutre	
aiçò, aquò, ailò, çò	

Om pòt trobar encara : **este, estes, esta, estas ; ceste, cestes, cesta, cestas** ; son de formes pauc recommandables.

Los demonstratius pòdon èsser renforçats amb los advèrbis de lòc : **aici, aquí, açai, alai, amont, aval : aquel d'aquí, aquel d'alai, aquel d'aval, aquò d'amont.** Quand los demonstratius servisson d'adjectius, l'advèrbi seguís lo substantiu : **Aquel gos d'aquí. | Aquel ostal d'amont.**

Aiceste, aqueste, aquel designan d'objèctes de mai en mai alunhats d'aquel que parla, respondon respectivament a la 1^a, 2^a e 3^a persona. Una gradacion identica existís entre : **aiçò, aquò, ailò.** Lo darrièr qu'aperten al Bes., es gaireben inusitat.

Aiceste, aqueste, aquel pòdon jogar lo doble ròtle d'adjectius e de pronoms, mentre que **aiçò, aquò, ailò** son unicament pronoms.

Cò es utilizat coma antecedent dels relatius o coma subjècte o regim : **Cò que disi. | Cò es. | Cò'm par (sampà). | Cò ditz. | Cò faguèt.** Dins cèrtas expressions jòga lo ròtle d'un vertadièr article neutre : **Cò bon. | Cò melhor. | Cò nòstre. | Cò de sieu. | Cò de lor. | Cò meteis.**

REMARCAS. — Om tròba de plurals en *-is* : *aicestis, aquestis, aquelles*. Al costat d'*aquels* e *aquelis*, existís *aqueles*. — Pronom Aquelas formas pòdon èsser admesas dins la lenga escrita. — Demons- Los parlars septentrionals coneisson tanben de plurals tratius. redoblats (*aquelses, aquetches*) que conven d'evitar.

L'Orlh. emplega correntament '*queste*, *'quel* que cal regetar de la lenga literària.

En Fois., òm a las formas *aceste* e *açò*.

Çò presenta divèrsas alteracions : (*ce*) (Montp. e Rgt.), (*ça*) (Cent., Narb., Fois., Tol.), (*çu*) (Gav.).

D. — POSSESSIUS

57. Los possessius comprenon una primièra seria tonica que jòga lo ròtle quora d'adjectiu, quora de pronom :

Possessius de l'unitat

Masculin

Sing.	Plur.
mieu	mieus
tieu	tieus
sieu	sieus

Femenin

Sing.	Plur.
mieu, mia, mieuna	mieus, mias, mieunas
tieu, tia, tua, tieuna	tieus, tias, tuas, tieunas
sieu, sia, sua, sieuna	sieus, sias, suas, sieunas

Possessius de la pluralitat

Sing.	Plur.
-------	-------

Masc.	Fem.	Masc.	Fem.
nòstre	nòstra	nòstres	nòstras
vòstre	vòstra	vòstres	vòstras
lor	lor	lors	lors

MORFOLOGIA.

- Pronom

- Possessius.

Aquelas formas son precedidas de l'article quand jògan lo ròtle d'adjectiu o de pronom : *Lo mieu paire.* | *La nòstra sòr.* | *Gardatz lo vòstre.* | *La sia val pas res.* Ça que la, al vocatiu se passan d'el : *Paire mieu !* | *Sòr mia !* N'es atal meteis quand servisson d'atribut o de predicat : *La sòr mieu.* | *Un amic sieu.* | *Aquel ostal es nòstre.* Amb çò, dont la valor demonstrativa dispareis al punt d'equivaler a l'article neutre espanhòl *lo*, donan los pronoms neutres : *çò mieu*, *çò tieu*, *çò sieu*, etc., o encara *çò de mieu*, *çò de lor*, *çò de vòstre*.

Lo femenin *mieu*, *tieu*, *sieu* proven de l'anciana forma del femenin : *mieua*, *tieua*, *sieua*, elidida davant vocala : *la mieu'amiga*, qu'es estada apuèi emplegada davant consonanta : *la mieu'sòr.* Aquel femenin data al mens del siècle XIVⁿ, lo catalan empordanés lo coneix tanben.

Tua, *sua* son d'ancianas formas classicas encara vivas en Orlh.

Dins mantun parlar, **lor** es remplaçat per **sieu** : *Aquels obrièrs pòrtan los sieus espleits.*

REMARCAS. — La prononciacion de *mieu*, *tieu*, *sieu* oscilla entre (*mieu*, *tieu*, *sieu*) e (*miu*, *tiu*, *siu*).

Al costat de la seria *mieu*, *tieu*, *sieu*, existís *meu*, *teu*, *seu*, *meuna*, *teuna*, *seuna*.

Dins los parlars septentrionals e orientals cal notar los masculins analogics dels femenins *mieuna*, *tieuna*, *sieuna* : (*mieune*, *tieune*, *sieune*) o (*meune*, *teune*, *seune*), (*mieunes*, *tieunes*, *sieunes*) o (*meunes*, *teunes*, *seunes*). Aquelas formas jògan lo ròtle de pronoms.

En Alb., Tol. e Fois., sus *mieu*, *tieu*, *sieu* (*miu*, *tiu*, *siu*), s'es format un femenin analogic : (*mibo*, *tibo*, *sibo*) e sus *meu*, *teu*, *seu* : (*mebo*, *tebo*, *sebo*). Aquelas formas an produit, a lor torn, de masculins plurals : (*mibis*, *tibis*, *sibis*) e (*mebis*, *tebis*, *sebis*).

Los parlars meridionals an tanben los analogics : **MORFOLOGIA.** (*mieunis*, *tieunis*, *sieunis*) o (*meunis*, *teunis*, *seunis*). — **Pronom**

En Orlh., (*mio*, *tio*, *sio*) dona (*miono*, *tiono*, *siono*). — **Possessius.** *Nòstre*, *vòstre* an de plurals en *-is* (*nòstris*, *vòstris*).

Lo Fois. declina **lor** de la faiçon seguenta : (*lur*, *luris*, *luro*, *luros*).

La lenga literària deu se'n téner a las formas dels paradigmas.

58. Los possessius de la seria atòna, que jògan exclusivament lo ròtle d'adjectiu, presentan las formas seguentas :

Possessius de l'unitat

Masc.		Fem.	
<i>Sing.</i>	<i>Plur.</i>	<i>Sing.</i>	<i>Plur.</i>
<i>mon</i>	<i>mos</i>	<i>ma</i>	<i>mas</i>
<i>ton</i>	<i>tos</i>	<i>ta</i>	<i>tas</i>
<i>son</i>	<i>sos</i>	<i>sa</i>	<i>sas</i>

Possessius de la pluralitat

<i>nòstre</i>	<i>nòstres</i>	<i>nòstra</i>	<i>nòstras</i>
<i>vòstre</i>	<i>vòstres</i>	<i>vòstra</i>	<i>vòstras</i>
<i>lor</i>	<i>lors</i>	<i>lor</i>	<i>lors</i>

Despuèi una epòca anciana, *mon*, *ton*, *son* s'emplegan davant los femenins d'iniciala vocalica : *Mon amiga.* | *Ton estela.*

La substitucion de *son* a *lor* es frequenta : *Aquels gosses mossegan son mestre.*

REMARCAS. — Dins la lenga modèrna, *mon*, *ton*, *son* sèrvan *n* final davant totas las consonantas : *ton paire*, *son cosin*, *mon gos*, *mon lèit*. Ça que la, l'usatge ancian persistís dins quelques cases : *mon filh*, *ton fraire*, *monsénher* (*mu fil*, *tu fraire*, *mussénhe*).

ORFOLOGIA.
- ronom.
- possessius.

En Orlh., *mos*, *tos*, *sos*, *mas*, *tas*, *sas* se pronóncian sovent (*mes*, *tes*, *ses*).

En Don., *mos*, *tos*, *sos* e *mas*, *tas*, *sas* se confondon dins (*mes*, *tes*, *ses*).

Dins los parlars septentrionals, *ma*, *ta*, *sa*, *mas*, *tas*, *sas* s'assordisson en (*mo*, *to*, *so*, *mos*, *tos*, *sos*).

Nòstres, *vòstres* e *lor*, *lors* presentan las meteissas particularitats que las formes tonicas : (*nostris*, *vostris*, *lur*, *luris*, *luro*, *luros*).

E. — RELATIUS, INTERROGATIUS E EXCLAMATIUS

a) Relatius

Lo lengadocien utiliza divèrses relatius : qui atòn o tonic ; que atòn e qué tonic ; cu atòn o tonic ; qual e lo qual ; dont.

59. Qui atòn representa las personas, servís de subjècte o de regim dirècte sens antecedent exprimit : *Qui vòl i va.* | *Salve qui pòsca.* | *Qui cresètz enganar vos engana.* | *Fugissián qui deçà, qui delà.*

Qui tonic representa tanben las personas, jòga lo ròtle de regim preposicional amb o sens antecedent exprimit : *L'òme a qui parlava.* | *La femna de qui vos planhètz.* | *Los mèstres per qui travalham.* | *L'onor compta pas a qui se'n trufa.* | *N'i aurà per qui s'o aurà meritat.*

REMARCAS. — Los parlars septentrionals substituïsson sovent *que* a *qui* : *Que tusta es tustat.* | *La femna de que vos trufatz.*

En Fois. e Carc., *qui* s'altèra sovent en (*tchi*).

60. Que atòn representa a l'encòp las personas, MORFOLOGIA. las causas o lo neutre, pòt servir de subjècte, d'atribut — Pronom. o de regim amb un antecedent exprimit : *Lo gos que laira.* | *L'aiga que raja.* | *Los mainatges qu'èrem alara.* | *L'òme que cercatz.* | *Prenètz las que voldretz.* | *L'endreit qu'anam.* | *L'òme que lo gos li es mòrt.* | *Sai pas çò que fan.* — Relatius.

Qué tonic jòga lo ròtle de complement preposicional sens antecedent quand es neutre e amb antecedent quand representa de causas : *Vesi a qué volètz ne venir.* | *Sai de qué me parlatz.* | *Aquí en qué pecatz.* | *Las causas de qué nos fasèm glòria.* | *La rason per qué vos ai dedicat lo libre.* | *L'ostal de qué vos parli.*

REMARCAS. — Cal notar que l'Ag., per imitacion del gascon, substituïs de vegadas *qui* a *que* atòn : *La qui parla melhor.*

Mantun parlar lengadocien substituïs *de qué* a *que* neutre : *Sap de qué dire.* | *Aici en de qué pecatz.* Es una forma a defugir.

61. Lo Carc., a la plaça de *qui* atòn o tonic, emplega qualche còp *cu*, que representa *cui* del vièlh occitan (latin *cui*) : *Garissiá cu voliá.* | *Fa plan malaise cu se'n priva.* | *Dona cu vòl, cu plan, cu gaire.* | *Que pòt far la fortuna a cu n'a pas de còr ?* Aquela forma es correnta en provençal.

REMARCA. — *Cu* s'altèra qualche còp en (*tchii*).

62. Qual o quau invariable, dins los parlars lengadocians en fòra del Cent., Tol., Fois. e Don., pòt jogar lo ròtle de *qui* atòn o tonic : *Qual vòl i va.* | *Riga qual voldrà.* | *Qual ritz, qual plora.* | *La femna de qual me parlatz.*

63. La forma compausada *lo qual* presenta lo paradigm seguent :

Sing.	Plur.
-------	-------

Masc. <i>lo qual</i> , <i>quau</i>	<i>los quals</i> , <i>quaus</i>
fem. <i>la quala</i>	<i>las qualas</i>

Existís de plurals masc. en *-is*, *-es*.

Lo qual jòga lo ròtle d'adjectiu e de pronom, pòt servir de subjècte, de regim dirècte o preposicional e d'atribut : *As dit de causas, las qualas m'an agradat.* | *Los mercants dels qualas ai après.* | *La facilitat amb la quala fas los vèrses.*

64. Dont compausat de *de + ont* servís de genitiu del relatiu a la plaça de *de qui*, *de qué*, *de qual*, *de la quala* : *Lo païs dont parli.* | *Petits rius dont l'argent vesiadament gorrina* (Godolin). Luènh d'èsser un gallicisme, dont aperten a la lenga dels trobadors.

b) *Interrogatius*

Los interrogatius lengadocians respondon respectivament a *qui*, *que*, *quoi*, *lequel*, *combien* del francés, comprenon *qui*, *que* e *qué*, *qual*, *quin*, *quin un*, *quant*.

65. *Qui* atòn o tonic s'emplega per las personas coma subjècte, atribut, regim dirècte e preposicional : *Qui crida?* | *Qui batètz?* | *A qui parlas?* | *Amb qui vas?* | *Qui es aquò?* | *Qui son aquelis?* Compausat : *Qui mai.*

66. *Que* atòn o tonic es utilizat per las causas e pel neutre coma subjècte, atribut, regim dirècte e

preposicional : *Que redòla?* | *Que tocatz?* | *Qu'es MORFOLOGIA.* *aquò?* | *Dison qué?* | *Amb qué farai?* | *De qué te ser-visses?* | *Per qué travalhan?* Compausat : *Qué mai.* — Pronom Interrogatius.

REMARCA. — Dins mantun parlar, *qué* interrogatiu es remplaçat per *de qué*; es una forma a defugir : *de qué vòls?*

67. *Qual* invariable e *cu* dins divèrses parlars pòdon remplaçar *qui* : *Qual crida o cu crida?* | *A qual parlas o a cu parlas?* | *Qual son aquelis o cu son aquelis?* Compausat : *Qual mai.*

68. *Qual* variable (fr. *lequel*) presenta lo paradigm seguent :

Sing.	Plur.
Masc. <i>qual</i> , <i>quau</i>	<i>quals</i> , <i>quaus</i>
Fem. <i>quala</i>	<i>qualas</i>

I a de plurals masc. en *-is*, *-es*.

Qual es pronom o adjectiu : *Qual vòls?* | *Quala causissètz?* | *Qual gos t'agrada?* | *De quals espleches avètz besonh?*

69. *Quin*, *quan* son variables coma *qual* e an lo meteis sens :

Sing.	Plur.
Masc. <i>quin</i>	<i>quins</i>
Fem. <i>quina</i>	<i>quinas</i>

Cal senhalar los plur. masc. en *-is*, *-es* e la prononciacion *quins* (*quis*).

Son pronoms o adjectius : *Quin demandas?* | *Quina prenètz?* | *De quins as besonh?* | *Quina part prendràs?* | *Quinis camps avètz laurats?*

REMARCAS. — En fòra de las doas formas precedentes acceptables dins la lenga escrita existís tota una tièra de variantas o alteracions : (*quinh, quinhe, quint, quinte; quun, quunhe, quunte; quanh, quanhe, quant, quante*) ; apertenon sobretot als parlars orientals e septentrionals. Lo Fois. e lo Carc. coneisson : (*tchin, tchiün*).

70. **Quin, quan** donan lo compausat **quin un, quan un** :

Sing.	Plur.
Masc. quin un	quins uns
Fem. quina una	quinas unas

I a de plurals en *-is, -es* : *quinis unis, quines unes*.

Aquela forma es pronominala : *Quana una èra la pus granda ? | De quin un parlas ?*

71. **Quant** interrogatiu de quantitat presenta las formas seguentas :

Sing.	Plur.
Masc. quant	quantis, -es
Fem. quanta	quantas

Servís d'adjectiu e de pronom ; pòt s'emplegar variable o invariable, sol o amb la preposicion *de* : *Quantis ostals an bastits ? | Quantas galinas avètz mangadas ? | Quanta farina vos cal ? | Quant d'argent demandatz ? | Quantas de pèças prenètz ? | Quantes n'avètz ? | De quantis vos servissètz ?*

REMARCA. — Los parlars septentrionals an de plurals en : (*quantses, quanches, quantsos, quanchos*).

c) *Exclamatius*

72. Los exclamatius comprenon **qual, quin, quin un, quant, que**.

Qual e quin o quan son adjectius e pronoms : *Quinas me'n fasètz ! | Qual nèci me fas ! | Quina bèstia !*

Quin un, quan un son pronoms : *Quana una n'ai faita !*

Quant es pronom e adjectiu : *Quantas me n'a faitas ! | Quantas de gents avètz perdudas en guèrra !*

Que equival a **quant** : *Que de flors aici totas novèlas !*

F. — INDEFINITS

Los indefinits exprimisson divèrsas modalitats de sens : afirmacion universala, particulara, determinada, indeterminada ; negacion ; distribucion ; quantitat ; unitat e pluralitat ; partitiu ; paritat e semblança ; disparitat ; relatius indefinits.

a) *Afirmacion universala*

73. L'affirmacion universala es representada per **tot** :

Sing.	Plur.
Masc. tot	tots, -is, -es
Fem. tota	totas

Tot jòga lo ròtle d'adjectiu e de pronom : *An begut tot lo vin e an daissada tota l'aiga. | Avèm pas mai de camparòls, los avèm tots manjats. | Tot s'abissa. | Los farem totes rire. | Era tota vestida de blanc. | Son totis pesolhs. | O sai tot.*

REMARCAS. — Los parlars septentrionals coneisson de plurals redoblats en : (*tutses*, *tutches*, *tutchos*). En Alb., òm a lo plural masc. (*tüts*).

Cal notar que *tot* emplegat coma pronom regim neutre es sempre reforit e determinat pel pronom neutre *o*, mentre qu'en francés es totjorn sol. Ex. : *O mangèt tot.* | *O aurem tot vist.*

Lo compausat **totòm**, utilizat en Don., Narb., es exclusivament pronom : *Totòm o sap.* | *Om pòt pas se fisar al dire de totòm.*

b) Afirmacion particulara

74. L'affirmacion particulara s'exprimís amb los indefinitis següents :

Qualse, **quauque**, **qualques**, **quauques** dels dos genres. Aquela forma es exclusivament adjetiva : *Ai trobat qualques camparòls.* | *Me contentarai de qualques prunas.* | *Ganhèron qualche pauc d'argent.*

REMARCAS. — En general los parlars lengadocians an adoptat una forma femenina : sing. *qualqua*, *quauqua*, plur. *qualquas*, *quauquas*. Cal senhalar los plurals masc. en *-is*, *-es*. Val mai se'n téner a las formas regularas encara conservadas : *qualque*, *qualques* pels dos genres.

La forma pronominala es representada pel compausat **qualqu'un**, **quauqu'un**.

Sing.	Plur.
Masc. qualqu'un	qualques uns , -is , -es
Fem. qualqu'una	qualques unas

Ex. : *S'aimas las peras, te'n balharai quelques unes.* | *Demandaràs lo camin a qualqu'un.* Dins la lenga parlada, **qualqu'un**, pres dins lo sens absolut de *alguien*

de l'españòl, se pronóncia : (*qualqu'ü*) coma **digun** MORFOLOGIA (*digü*) ; òm tròba tanben : (*qualqu'üs*, *digüs*).

REMARCA. — Cal notar de plurals en (*quasques*, *quasquos*) per *quelques*.

La foncccion del pronom neutre reven a **quicòm**, **quaucòm**, que correspondon al fr. *quelque chose* e a l'esp. *algo* : *Sabes quicòm d'aquel afar ?* | *Quaucòm m'anuja.* Diminutius correspondents : **quicomet**, **quaucomet**.

Dins quelques parlars (Bes., Fois., etc.), lo sinonim de **quicòm** es **qualque res**, **quauque res** (*qualquo res*, *quauquo res*) : *I a quauque res de nou ?* | *O fa per qualche res.*

L'anciana forma **alcun**, **aucun** subsistís gaire qu'en Bes. (Pesenàs). En composicion dins d'*aucuns còps* (*d'aucüs cots*).

c) Afirmacion determinada

75. L'anciana lenga utilizava **cèrt** e **certan** que los escrivans modèrns an represes non sens rason : *Cèrt òme.* | *Cèrta femna.* | *Certan mastin.* | *Certana mostèla.*

La lenga parlada emplega a la plaça la perifrasi adjetiva : *de... que i a amb de noms plurals o de collectius* : *De còps que i a.* | *D'annadas que i a.* | *De mond que i a.* Om tròba tanben lo pronom adjectiu : *de quins que i a*, *de quinas que i a* : *De quinis que i a fan atal.* | *De quinas femnas que i a.*

Veire tanben per **un**, **unis**, **d'unis** a UNITAT E PLURALITAT, § 81.

d) *Afirmacion indeterminada*

76. L'affirmacion indeterminada generala s'exprimit amb l'ajuda de *òm*, que juga lo ròtle de pronom subjècte. S'emplega lèumens quand l'affirmacion enclutz aquel que parla. Quand l'affirmacion es exclusiva d'aquel que parla, cal utilizar la tèrça persona del plural o la tèrça del singular amb *se* : *Om s'engana sovent.* | *Quand òm ditz la vertat, òm se fa de malvolents.*

REMARCAS. — Los parlars septentrionals coneisson (*non*) compausat de *un + òm*. Dins la lenga parlada, *òm* a : (*on*) forma generala, (*uon*) parlars septentrionals, (*un*) en Fois. e Orlh. La forma *l'òm* servís per defugir l'iatus.

En Don., *òm* pòt prendre lo sens de *se* o *se meteis*. Ex. : *Es un d'aquelhi [llibres] qu'un met près d'òm* : fr. *c'est un de ces livres qu'on met près de soi* (Palmada).

e) *Negacion*

77. La negacion comprend divèrsas formas.

Cap juga lo ròtle d'adjectiu e de pronom invariable. L'adjectiu se construís lèumens amb *de* : *Ai pas cap de cotèl.* | *Cap de pòrta es pas alàndada.* | *Ne vesi pas cap.* | *Cap se vòl pas mostrar.* | *Se tracha pas de cap.* Cal senhalar los compausats **cap mai**, **cap pus** amb lo sens de *cap d'autre* : *Ne vesi pas cap mai.* | *Cap pus vendrà pas.*

Degun (*degü*, *degüs*, *digü*, *digüs*, *dengüs*, *dingüs*) servís de pronom absolut amb lo sens del fr. *personne* e de l'esp. *nadie* : *Degun ne vòl pas.* | *Vòl pas saber res de degun.* L'utilizacion coma adjectiu o pronom ordinari es venguda rara e arcaïca : *Qui obliga comuna, obliga deguna.* | *Cresi pas que volguèssen far degun tòrt.* | *En deguna manièra.*

Degun dona los compausats **degun mai** e **degun pus** MORFOLOGIA, qu'an lo sens del fr. *plus personne* o *aucune autre* —Pronom. *personne* : *Degun mai es pas vengut.* | *I a pas degun pus.* Cal ajustar **nondegun** equivalent pus energic de *degun* : *Nondegun es pas vengut.*

Nat, **nada**, sinonim de *degun* en Ag., servís de pronom e d'adjectiu : *Nat òme, nats obrièrs, nada femna.* | *N'i a pas nat.* | *Ne vesi pas nada.* S'emplega de vegadas amb l'article : *Non crenh diable lo nat.*

Res es utilizat coma pronom neutre absolut (fr. *rien*, esp. *nada*) : *N'ai pas res.* | *Fa pas res de bon.* | *Res li fa pas sofraita.* Se combina amb *mai* e *pus* per donar los compausats **res mai**, **mai res** (marés) del Rgt., **res pus** : *Ai pas besonh de res mai.* | *Mai res me fa pas plaser.* | *Vòli pas res pus.*

Nonrés equival a **res** : *Aquò es nonrés.*

f) *Distribucion*

78. **Cada** es invariable e servís unencament d'adjectiu : *Cada còp.* | *Cada femna.* | *Cada tres.* | *Cada fat a son sen.*

Cadun juga lo ròtle de pronom, se declina coma *un, una* : *Un còp cadun se van passejar.* | *Caduna aurà sa part.* | *Cadun cò sieu.*

Bèl es un adjectiu que contribuís a formar de nombrosas expressions de sens distributiu : *a bèlis unis, a bèlis dos, a bèlis tres, etc., a bèlas unas, a bèlas doas, a bèlas tres, etc.*, equival a *per un, dos, tres, etc., o cada un, dos, tres, etc.* Encara : *A bèlis braçats.* | *A bèlis flòcs.* | *A bèlis sòus.* | *A bèlas oras.* | *A bèls còps, etc.*, equivalent a *braçat per braçat, flòc per flòc, sòu per sòu, etc.*

Cascun, que jogava lo ròtle d'adjectiu e de pronom, es vengut arcaic, la forma *chascun* es un gallicisme evident : *Cascuna vegada*. | *Cascun lo sieu*.

Cadascun subsistissiá dins lo Bes. del sègle XVII.

g) Quantitat

79. Quant non interrogatiu servissiá de correlatiu a *tant* e a *tot* dins l'anciana lenga ; dins la lenga moderna aquel usatge es vengut rar : *Tantas quantas èran*. | *Totis quantis son* (fr. *autant qu'elles étaient* | *tous autant qu'ils sont*). | *Tot quant qu'avíá*.

REMARCA. — En Fois., òm tròba la combinason *unis quantis, unas quantas* : fr. *quelques*. Ex. : *Unis quantis verms*.

Quant es remplaçat per coma o que : *Tantas coma èran o qu'èran*. | *Totis tant coma son o tant que son*. Dins la lenga literària conven de servar *quant* o *coma* puslèu que *que*.

Tant, adjectiu o pronom, pòt variar o demorar invariable, e se construire amb o sens de : *Tantas gents*. | *Tanta de venason*. | *Tant de carn*. | *Tant argent*. | *Son pas tantis*. | *Tantes coma sèm*. La segonda forma de *tant* es aitant sovent reduita a *atant* (atà) dins los parlars modèrns.

Autant es un indenegable gallicisme que s'es trop sovent substituit a *aitant, atant* : *Elis an atant mal coma un fòrt bon rossin* (Galhard).

REMARCA. — Las formas *aitant, atant, aitanben, atanben, aitanpauc, atanpauc, aitanplan, atanplan* son correntas dins lo lengadocian parlat e Mistral las a consignadas dins son Diccionari. La substitucion de *aitant, atant* al gallicisme *autant* es donc perfièitament justificada. Tots los tèxtes occitans un pauc ancians coneisson que las formas que recomandam ; *autant* apareis solament amb lo francés.

Plan (fr. *beaucoup*) pòt èsser adjectiu o pronom ; se construís amb o sens de : *Plan pèiras*. | *Plan de pèiras*. | *Plan ne voldrián*. | *Parli de plan*.
MORFOLOGIA.
— Pronom
— Indefinitis.

REMARCA. — Dins divèrses parlars, *plan* es variable : (*planos gents, planos de gents; planis òmes; planes patisson; n'ai planos*). Al nòstre vejaire, la lenga literària deu l'emplegar invariable.

Fòrça a la meteissa significacion que *plan* : *Ai fòrça travalh*. | *Fòrça annadas*. | *Fòrça de gents*. | *N'i a fòrça*. | *Fòrça m'an parlat*.

REMARCA. — Coma *plan, fòrça* pòt variar dins la lenga parlada : (*forços annados, forces o pensan*). La lenga escrita deu se'n téner a la forma invariabla.

Molt, d'usatge extrèmament reduit, es sobretot un mot arcaic. Es variable : *Moltas gents*. | *Moltas de gents*. | *Molts se'n trufan*.

80. Pauc es un adjectiu e pronom variable o invariable :

	Sing.	Plur.
Masc. pauc		paucs
Fem. pauca		paucas

Existís de plurals en *-is, -es* : *pauquis, pauques* ; formas parladas en (*pauces, pauços*) : *Paucas gents*. | *Paucas de gents*. | *Em pauquis*. | *Pauques o creson*. | *Ai pauc de pèças*.

Gaire es essencialament un adjectiu e pronom invariable : *I a pas gaire pan*. | *Vendèm pas gaire de vin*. | *Coma aquelas n'i a pas gaire*. | *Gaire se'n trachan*.

REMARCA. — La lenga parlada emplega correntament de formas variablas : (*gairo car; aquí n'i a pas gaires*).

MORFOLOGIA.

— Pronom. *Tròp es lèumens variable : Tròp pan, tròp de carn.* |

— Indefinit. *Tròpa pauretat.* | *Tròpis d'ans.* | *Ne caldrà tròpas.*

REMARCA. — En lenga parlada del Gav. plurals en : (*troches, trochos*).

Massa, de l'Orlh., equival a *tròp* ; es invariable : *Massa vin.* | *Massa carn.*

Pro es invariable en lenga normala : *Pro mal.* | *Pro gents.* | *Pro de pan.* | *Pro creson far lor dever.*

REMARCA. — Los parlars coneisson *pro* variable : (*pru, pruto, prutes, prusso, prusses, pruno, prunes*). Aqueles formas convenon pas dins la lenga escrita.

Mai deu demorar invariable : *Mai d'argent.* | *Mai pena.* | *N'i a mai que o creson.* | *Mostratz-o a mai.*

REMARCA. — Formas variablas dels parlars populars : (*maisses, maissis, maisso, maissons*; *maites, maitis, maito, maitos*).

Mens absolutament invariable : *Mens argent.* | *Mens de moneda.* | *N'i a mens que o creson.* | *De libres, n'avèm mens.*

Ges (*ges, gis*) deu demorar invariable : *Ges d'argent.* | *De deutes, n'ai pas ges.* | *Ges vendràn pas.*

REMARCA. — Formas popularas variablas : (*gesses, gessis, gesso, gessos*).

Plus, pus forma invariabla : *N'ai pas pus de blat.* | *Ne virem pas pus.*

REMARCA. — Om tròba de formas variablas : (*plüssses, plüsssis, plüssso, plüsssos*).

h) Unitat e pluralitat

81. **Un**, qualificat d'article indefinit, se declina atal :

Sing.

Masc. **un**

Fem. **una**

Plur.

uns, unis, unes

unas

MORFOLOGIA.

— Pronom.

— Indefinit.

Existís de formas popularas en : (*ü, üs, üsses, üssis, üssos, ünses, ünsis, ünsos* ; *en, eno* del Rgt.).

L'indefinit **un** es adjectiu o pronom : *Un òme valent.* | *Una bèla femna.* | *Un que se passejava m'a vist.* | *N'ai trobat una de perduda.* | *Una d'elas se'n va.* | *Las damas examinavan sa rauba e sa coifa per ne comandar, l'endeman, unas coma aquò* (Alm. Los.).

Lo plural abitual de **un** emplegat coma article indefinit, es exprimit per *de* : *D'òmes.* | *De femnas.* | *De vendémias.* Quand lo substantiu es plural per esséncia o representa d'objèctes que van per parelhs, lo plural de **un** es sovent *uns, unas* : *Unas cauças.* | *Unas cèrcas.* | *Unes talhants.* | *Unis esclòps.* | *Unas grolas.* | *Unis uèlhs.* En Fois. e Gav., òm tròba los substantius ordinaris : *Unis gosses de caça.* | *Unis caçaires.*

Un al plural s'emplega tanben quand a lo sens emfatic : *Fasiá unis uèlhs blancs que m'espantèt.* | *Aviá unas mans a far fasti.* En fr. *de tels... que.*

Un pòt encara aver lo sens de *environ* amb los numerals : *unis dos, unas tres, unes cent.*

Unis o d'unis a lo sens del fr. *certains* : *D'unis vòlon que siá atal.* | *D'unas vòlon pas manjar.*

Mant e mantun son pauc usitats en fòra del Tol. e Fois. ; an lo sens del fr. *plusieurs, divers* : *Temptarai mant pelegrinatge.* | *Mantun còp.* | *Mantuna amnada.* | *Aquí mantun gojat.* | *Aquí mantuna filha.*

Plusors (fr. *plusieurs*) es un mot completament arcaic. Las formas utilizadas pels escrivans modèrns son de gallicismes. Caldriá reprendre la forma anciana *plusors* (*plüsurs*) o la remplaçar per *mant*, *mantun* o la perifrasi dels parlars actuals *mai d'un* : *Ai atrapat mai d'un peis.* | *De mai d'una faïcon.* | *Mai d'un se calha.*

i) *Partitiu*

82. Dins l'anciana lenga, lo partitiu èra exprimit pel substantiu sol : *Vòli pan.* | *Donatz-li argent.* | *Fa descas.* | *Noirir gosses.* Aquel usatge subsistís gaire qu'en Fois.

Ça que la, dins de tèxtes ancians, òm tròba ja las formas modèrnas amb *de* o *de + article*. Lo primièr tipe es general en Lengadòc : *Vòli de pan.* | *Donatz-li d'argent.* | *Fa de descas.* | *Noirir de gosses.* Lo segond es pròpri a l'Orlh. : *Vòli del pan.* | *Donatz-li de l'argent.* | *Fa de las descas.* | *Noirir dels gosses.*

Lo partitiu determinat usa sempre de l'article : *Dona-me del tieu pan.* | *Dona-me del formatge fresc.* | *Pòrta-li de l'aiga qu'as posada.*

j) *Paritat e semblança*

83. Tal, tau adjectiu e pronom variable : *Tal jorn coma uèi.* | *Es pas tala coma dises.* | *N'ai pas trobat de talis.*

Aital, atal sinonim del precedent : *Farem d'aitala faïcon.*

REMARCA. — Formas popularas en (*atalses*, *atalsos*).

Meteis o meteus, metieus presenta lo paradigma MORFOLOGIA. seguent :

	Sing.	Plur.
Masc.	meteis	meteis, -is, -es
Fem.	meteissa	meteissas

REMARCAS. — Auela forma subsistís gaire qu'en Fois. e en Don., e en fòra de Lengadòc en Gasconha e Catalonha. Endacòm mai es mai o mens fossilizada : *mateis* en Fois., Don., Cent., etc. ; *metis* en Tol. ; *medis* en Ag. ; *metieus*, *me-dieus* en Carc. ; *meteus* en Alb. La forma *meteis* èra la mai espandida dins l'anciana lenga, e es aquela del catalan modèrn (*mateix*). Es donc la que conven de substituir al gallicisme *même* qu'a remplaçat generalament la forma indigèna.

Aici quelques exemples : *La meteissa causa* (*la matei-cho causa*). *Lo nòstre esperit meteis* (*le nostre esperit mateich*). *Ara meteus* (*aro meteu*). *Lo pauc metieus qu'avèm* (*lu pau metiu qu'abèm*).

k) *Disparitat*

84. Autre presenta lo paradigmà seguent :

	Sing.	Plur.
Masc.	autre	autres
Fem.	autra	autras

Es indistinctament pronom e adjectiu : *Un autre costat.* | *Cèrca l'autre.* | *N'i a pas d'autres.* | *Las otras se'n van.*

REMARCA. — En Orlh., Rgt., Gav. òm tròba : (*altre*, *antre*, *atre*).

Qualqu'un mai representa lo pronom absolut correspondent a *autre*, fr. *une autre personne* : *O demandaràs a qualqu'un mai.*

Quicòm mai, quaucòm mai ten lòc de l'ancian pronom absolut neutre *als* o *alre* : *Donatz-me quicòm mai de melhor.*

Cò autre (çò-z-autre) representa lo neutre determinat correspondent a l'autre : Aquò es bon, çò autre val pas res.

Als e aure del Gav. e Cev., en fr. *autre chose* : Si remplaça pas per d'aure (Gav.). | Ai ben d'aure a faire (Cev.).

Autrú (vièlh occitan *autrui*) es arcaïc e generalament remplaçat per los autres : Cò d'autrú. | L'autrú pecat. | Cò dels autres. | Lo pecat dels autres.

Los alternatius la un, la una, l'un, l'una ; l'autre, l'autra ; los uns, las unas ; los autres, las otras servisson de pronom : La un ritz, l'autre plora. Pòdon èsser remplaçats pels relativs repetits *qui*, *cu*, *qual* : Qui ritz, qui plora.

I) Relatius indefinitis

85. Qui que forma invariabla utilizada per las personas coma pronom : Qui que venga, demòra. | Qui que vejas, avertís-me. | Aja pietat de qui que te demandarà. Cal senhalar los compausats : qui que siá, qui que sián ; qui que se siá, qui que se sián ; qui's que se siá, qui's que se sián que jògan lo ròtle de pronoms e d'adjectius : Un òme qui que siá. | De femnas qui que sián. | Qui's que se siá deu se respectar.

Qué que s'emplega per lo neutre e las causas : Qué que fagatz, auretz pas rason. | De qué qu'ajatz besonh, som aquí. Dona, coma qui que, los compausats segunts, que son pronoms e adjectius : Qué que siá, qué que sián ; qué que se siá, qué que se sián ; qué's que se siá, qué's que se sián : Vos donarai qué que se siá que demandetz. | Un ostal qué's que se siá.

Qual que variable es pronom e adjectiu : Qual que MORFOLOGIA. volgatz, vo'l donarai. | Quala ora qu'arriba, lo demòri. — Pronom Compausats : qual que siá, quals que sián ; qual que se siá, quals que se sián : Quala ora que se siá, cal partir. — Indefinitis.

Quin que, quina que adjectiu e pronom variable : Quin que volgatz, prenètz-lo. | Quina ora qu'arriba, lo demòri. Compausats : quin que siá, quins que sián, quin que se siá, quins que se sián : Quina ora que se siá, cal partir.

Quelque que adjectiu variable : De quelque mena que lo volgatz. | De quelques mejans que vos serviscatz. Compausats : quelque que siá, quelque que se siá : Lo prendrai de quelque mena que se siá.

Res que siá o res que se siá : De res que se siá non te sent cap de grat (Corteta).

Quantis que sián, quantas que sián : Los atraparem quantis que sián.

III. — VÈRB

A. — OBSERVACIONS GENERALAS

a) Conjugasons

86. Los vèrbs occitans se repartisson entre tres conjugasons :

1^a Amb l'infinitiu en *-ar* (-à) e lo participi passat en *-at* : *donar, donat*.

2^a Amb l'infinitiu en *-ir* (-i) e lo participi passat en *-it* : *causir, causit*.

3^a Amb l'infinitiu en *-re, -er* tonic (-é) o *-er* atòn (-e) e lo participi passat en *-ut* : *rebondre, rebondut; voler, volgut; plànhir, plangut*.

La primièra e la segonda son ditas « vivas », car comprenon tots los vèrbs de formacion romana e pòdon servir encara a de novèlas creacions : *eissalatar, bataran, cascalhejar; entestesir, encodenir, enclausir*. Al contrari, la tèrça es dita « mòrta », car se compausa exclusivament de vèrbs de derivacion latina e dona pas lòc a de formacions novèlas : *beure, mòure, plànhir, saber, voler*. Es aquesta que clau la majoritat dels vèrbs irregulars.

REMARCAS. — Cèrts vèrbs, despuèi las originas de la lenga, oscillan entre doas conjugasons, es probable que n'èra atal meteis en latin popular : *cuhir e cùlher, fugir e fúger, lusir e lúser, cosir e cóser, querir e quèrre, tenir e téner*, etc.

Al cors de la vida de la lenga d'autres càmbiaments an MORFOLOGIA.
agut lòc :

De vèrbs de la 3^a conjugason pòdon passar a la 1^a : *cèrner, còler, crénher, estrénher, pòrger* passan a : *cernar, colar, crenhar, estrenhar, porjar*.
— Vèrb.
— Observa-
cions
generalas.

De vèrbs de la 3^a conjugason passan a la 2^a : *cabir, céner, conduire, córrer, escàser, escondre, fénher, jónher, mólzer, óher, pàrer, pénher, plànhir, pòrger, prémer, púnher, secodre, tànher, tòrcer, vénçer*, etc., donan tanben : *cabir, cenhir, condusir, corrir, escasir, escondir, fenhir, jonhir, molzir, onhir, parir, penhir, planhir, porgir, premir, punhir, secodir, tanhir, torcir, vincir*, etc.

A l'època modèrna tota una categoria de vèrbs sabents en *-ir* de l'anciana lenga, gaireben abandonats despuèi que l'occitan a cessat d'èsser emplegat dins los documents publics e ensenhat dins las escoles, son estats tornar manlevats al francés e assimilats analogicament a la 1^a conjugason : *absorbir, resorbir; abstergir, detergir; decidir, coïncidir; cedir, accedir, concedir, decedir, excedir, intercedir, precedir, procedir, succedir, retrocedir; aderir, afligir, infligir; afluir, confluir, difluir, influir, refluir; argüir, redargüir; asserir, inserir; assistir, consistir, desistir, existir, insistir, resistir, subsistir; aspergir; assumir, consumir, presumir, resumir; atribuir, contribuir, distribuir, retribuir; cohibir, inhibir, prohibir; colligir, negligir; competir, repetir; comprimir, deprimir, imprimir, exprimir, oprimir, reprimir, suprimir; concernir, decernir, discernir; conferir, deferir, diferir, inferir, preferir, proferir, referir, transferir; constituir, destituir, estatuir, instituir, restituir; convergir, divergir; corregir, dirigir, erigir; devesir, subdevesir; dirimir; digerir, ingerir, sugerir, gerir; diluir, polluir; diminuir; discutir, percutir, repercutir; distinguir; dissuadir, persuadir; elidir; eludir; emergir, immergir, submergir; escandir; excellir; exercir; exigir, redigir, transigir; extorquir, detorquir, retorquir; evadir; imbibir; incombir; lesir; obstruir, desobstruir; perimir, redimir; possedir, presidir, residir; protegir; reflectir; suplir, etc. Los parlars septentrionals e lo provençal n'an conservat una partida. La lenga literària deu los restablir rigorosament dins lor forma tradicionala; per aquò consultar los diccionaris de l'ancian occitan o encara los diccionaris*

catalans. En latin, aquels verbs apertenon a la conjugason en -ERE. Devon se conjugar sul model *florir* : *cedir, cedissi, cedisson, cedissiá o cediá, cediguéri, cedigueron, cedirai, cediriá, cedissent o cedent, cedint, cedit.*

b) Mòdes e temps

87. L'occitan utiliza los meteisses mòdes e los meteisses temps que lo francés. Cal notar solament los punts segunts :

Lo preterit de l'indicatiu e l'imperfait del subjonctiu que constituisson en francés parlat de temps en via de disparicion, son del tot vius en lenga d'Oc.

Lo participi present es un temps d'usatge exclusivament literari, la lenga parlada lo coneis pas en fòra d'expressions fossilizadas, d'adjectius verbals o d'adjectius verbals substantivats : *Aiga partent del potz. | D'aquí estant. | Aire ausent. | Agulha-cosent. | Malvolent.*

Dins l'anciana lenga, lo participi present preniá la marca del plural : *De ribiéiras e lacs portants vais-sèls e barcas* (Galhard), mentre dins l'usatge literari actual e jos l'influéncia del francés demòra invariable. Es estat remplaçat pel gerondiu o per l'infinitiu construits amb *en* : *En nadant, en risent ; en nadar, en rire* (Orlh.).

L'occitan modèrn a conservat un cèrt nombre d'adjectius verbals, marcant lo futur o la possibilitat, de sens generalament passiu, en -dor, -doira : *penjador, vesedor, punidor.* Conven de senhalar tanben una mena d'adjectiu verbal constituit pel radical de quelques verbs : **bèrc** de *bercar*, **cingle** de *cinglar*, **clin** de *clinar*, **cluc** de *clucar*, **colc** de *colcar*, **confle** de *conflar*, **dejun** de *dejunar*, **descauç** de *descauçar*, **desliure** de

desliurar, domde de *domdar*, **eissinge** de *eissinjar*, **MORFOLOGIA.**
empèut de *empeutar*, **enfle** de *enflar*, **engrun** de *engrunar*, **-Verb**
fel de *felar*, **mescle** de *mesclar*, **moc** de *mocar*,
pigalh de *pigalhar*, **rebond** de *rebondar*, **remós** de
remosar, **tremp** de *trempar*, **trescond** de *trescondre*,
tresmont de *tresmontar*, **tris** de *trissar*, **us** de *usar*, etc.

**Observa-
tions
generalas.**

Los tèxtes de la segonda mitat del siècle XVI^{en} coneisson encara, pels verbs *aver* e *èsser*, quelques formes de l'ancian condicional passat derivat del plus que perfait latin : *aguèra, fora*.

La lenga d'Oc emplega los meteisses temps compausats que lo francés. De mai utiliza correntament los temps sobrecompausats : *ai agut fait, som estat vengut, aviá agut fait, èri estat vengut, aguèsse agut fait, foguèsse estat vengut, auríá agut fait, seriá estat vengut, aurai agut fait, serai estat vengut*, que correspondon als temps compausats : *ai fait, som vengut, aviá fait, èri vengut, aguèsse fait*, etc.

c) Radical verbal

88. Dins los verbs regulars, lo radical verbal pròpiament dit demòra identic, mentre que, dins los irregulars, lo radical verbal s'es diversificat pel jòc de las leis foneticas al cors de l'evolucion del latin a l'occitan : *beu-re, beu-rai, beu-riá, bev-i, bev-iá, bev-ent, be-guéri, be-guèsse, be-ga, be-gut.*

D'una faïçon generala, lo radical del present es comun al present de l'indicatiu e del subjonctiu, a l'imperatiu, a l'infinitiu, al participi-gerondiu, a l'imperfait de l'indicatiu, al futur e al condicional. Lo radical del preterit es comun al preterit de l'indicatiu, a l'imperfait del subjonctiu e al participi passat. Cal remarcar que

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Observa-
cions
generalas.

lo radical del preterit pòt s'espandir al present de subjonctiu, al participi-gerondiu e mai a l'infinitiu. La tendéncia dels parlars populars es a l'unificacion del radical del preterit e del present de subjonctiu, quora sus un, quora sus l'autre.

Enfin, quand l'infinitiu aperten als tipes en *-ire* e *-ure* forma una seria independenta amb lo futur e lo condicional : *jai-re*, *jai-rai*, *jai-riá* al costat de la seria del present : *jas-i*.

Pòt arribar çò meteis dins los vèrbs en *-ire*, Idre dins los parlars ont *l* se vocaliza : *mòu-re*, *mòu-rai*, *mòu-riá*, al costat del present : *mòl-i*.

89. Al present de l'indicatiu e del subjonctiu la vocala radicala, en seguida de l'oscillacion de l'accent tonic, quora sul radical, quora sus la desinéncia, pòt cambiar de timbre o de natura ; aici-ne los principals exemples :

- | | | |
|-----------|---|--|
| à — (o) | : | cale (càle), calam (colòn). |
| è — é | : | pèli (pèli), pelam (pelàn). |
| ò — u | : | tròbi (tròbi), trobam (trubàn). |
| iè — é | : | siègui (siègui), seguèm (seguèn). |
| üè — ü, u | : | cuèlhi (cuèlhi), culhèm (cülhèn), colhèm (culhèn). |
| (uò) — u | : | tòqui (tuòqui), tocam (tucòn). |
| ài — (oi) | : | daisse (dàisse), daissam (doissòn). |
| ài — (ei) | : | laisse (laisse), laissam (leissòn). |
| àu — (ou) | : | caufe (càufe), caufam (coufòn). |

Una part d'aquels cases d'oscillacion son pròpries als parlars septentrionals, lo seguent caracteriza lo gavaudanés de Mende :

(ò) — a + nasala : cante (cònte), cantam (cantòn).

Los parlars modèrns tendon a unificar lo radical MORFOLOGIA.
quora sus la forma tonica, quora sus la forma atòna. — Vèrb.
Es atal que sus *pujar* òm a (*pugi*) ; sus *puègi* (*pègi*), (*pejà*) ; atal meteis, sus *cultur* (*cülhí*), (*cülhi*) ; sus *cuèlhi* (*quèlhi*), (*quelhi*). La lenga literària deu respectar las alternàncias vocalicas amens dins la mesura ont los parlars, sobretot los septentrionals, las an servadas ; escriurem donc : *colhir* o *cultur*, *cuèlhi*, *colhèm* o *culhèm* ; *pojar* o *pajar*, *puègi*, *pojam* o *pujam* ; *siègre*, *siègui*, *seguèm*, *seguètz*, *siègon* ; *requèrre*, *requiri*, *requerèm*, *requierón*.

d) Formacion dels temps e radicals temporals

Anam examinar successivament las tres conjugacions e lors principales particularitats.

1^a conjugason

90. PRESENT D'INDICATIU. — Es format del radical verbal e de la desinéncia : *don-i*, *don-as*.

IMPERFAIT D'INDICATIU. — Se forma amb l'ajuda del radical temporal *-av-* tonic derivat del latin *-AB-* dins AMABAM : *an-av-i*, *an-av-es*.

REMARCAS. — Los parlars Cent., Tol., Fois. amudisson sovent *v* : (*dunài*, *dunàes*, *dunào*, *dunàen*, *dunàetz*, *dunàun*). Lo Fois. (Saverdun) còmbia *v* en *g* : (*dunàgo*, *dunàgos*, *dunàgo*, etc.). L'Orlh. substituís sovent *-as-* a *-av-* a las doas primières personas del plural : (*dunosìons*, *dunosìàs*).

GERONDIU. — Lo gerondiu, que se confond amb lo participi present, se forma amb la desinéncia *-ant* : *don-ant*, *an-ant*.

REMARCA. — Dins mantun parlar, la desinéncia *-ant* es remplaçada per aquela de la 2^a e 3^a conjugason *-ent* : (*dunén*, *anén*), son de formas a descaçar de la lenga literària.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Observacions generalas.
— 1^a conjugason.

ADJECTIU VERBAL. — Se forma amb la desinéncia en -ador : penj-ador, marid-ador.

INFINITIU. — Don-ar, trastej-ar.

FUTUR. — Lo futur es un temps compausat per juxtaposicion de l'infinitiu e del present d'indicatiu del vèrb *aver* abreujat : donar-ai, donar-às, donar-à, etc.

CONDICIONAL. — Se forma coma lo futur amb l'infinitiu e l'imperfait d'indicatiu del vèrb *aver* abreujat : donar-iá, donar-iás, donar-iá, etc.

REMARCA. — R dels condicionals pòt s'amudir dins diàverses parlars : (*dunayò*, *dunayòs*, *dunayò*, etc.). Om tròba tanben de formes ont i dispareis : (*dunarò*, *dunaròs*, *dunarò*, etc.). N'es atal meteis dins las doas autres conjugasons.

PRESENT DEL SUBJONCTIU. — Se compausa unencaument del radical e de la desinéncia : don-e, an-e.

PRETERIT. — Es caracterizat pel radical temporal tonic -èr-, que proven de la tèrça persona del plural del preterit de l'anciana lenga en -èron e del condicional passat en -èra : don-èr-i, an-èr-i, don-èr-es, an-èr-es. Cal remarcar que la tèrça persona del singular a servat son anciana forma e son anciana desinéncia sens radical temporal : don-èt, an-èt.

REMARCAS. — Dins los parlars meridionals, r pòt s'amudir : (*dunèi*, *dunèes*, *dunèc*, *dunèen*, *dunèetz*, *dunèun*).

Lo Tol. e lo Fois. emplegan lo radical temporal -ègu- provenent dels preterits fòrts de l'anciana lenga del tipe HABUI : ac, HABUISTI : aguèst : (*dun-ègui*, *dun-ègues*, *dun-èc*, *dun-èguen*, *dun-èguetz*, *dun-èguen*). En Tol. modèrn, -ègu- s'es tresmudat en -èb- : (*dun-èbi*, *dun-èbes*, *dun-èc*, *dun-èben*, *dun-èbetz*, *dun-èbon*).

Los parlars Gav. e Orlh. còmbian sovent -èr- en (-ess) o (-oss) a las doas primièras personas del plural : (*dunesiò*, *dunesiat*) Gav., o (*dunossiòns*, *dunossiàs*) Orlh.

IMPERFAIT DEL SUBJONCTIU. — Es constituit amb MORFOLOGIA. l'ajuda del radical temporal tonic -èss- derivat del latin -AVISSEM : don-èss-e, don-èss-es, don-èss-e, don-èss-em, etc.

REMARCA. — En Orlh., las doas primièras personas del plural s'assordisson en (-oss) : (*dun-ossiòns*, *dun-ossiàs*). — Vèrb.
— Observacions generalas.
— 1^a conjugason.

PARTICIPI PASSAT. — Don-at, an-at.

2^a conjugason

91. PRESENT D'INDICATIU. — Es caracterizat per la preséncia del radical incoatiu -iss-, derivat dels incoatius latins en -ESCERE : caus-iss-i, caus-iss-es, caus-is, caus-iss-èm, etc.

REMARCA. — En parlar Don. e qualche còp en Fois, l'incoatiu es en -eiss- (-ech o -eich), en catalan -eix : fin-eiss-i, fin-eiss-es, fin-eis, etc. Se tròba a tots los temps qu'utilizan l'incoatiu.

IMPERFAIT D'INDICATIU. — Se conjuga amb l'incoatiu -iss- e lo radical temporal -i- (-y) provenent de -e- latin en iatus dins LEGBAM, *LEGEAM. La lenga anciana fasiá lo radical -i- tonic ; dins la lenga modèrna l'accent s'es desplaçat sus la desinéncia e lo radical s'es consonificat : fin-i-a, fin-iss-iá (*finissyò*).

En Orlh., coma dins l'ancian occitan, l'imperfait se conjuga sens incoatiu : caus-iá, fin-iá.

GERONDIU. — Lo participi present e gerondiu se forma amb l'incoatiu e la desinéncia -ent : fin-iss-ent, caus-iss-ent. Un gerondiu se passa d'incoatiu e se constituís amb -int : caus-int, fin-int.

REMARCAS. — Los parlars populars forman sovent lo gerondiu sul radical del preterit : *finiguent*, *finisquent*.

Lo Fois. ne dona un a partir de l'infinitiu : *finirent*, *causirent*.

La lenga literària deu admetre que *finissent* e *finint* ; aqueste darrièr reservat exclusivament al gerondiu.

ADJECTIU VERBAL. — Es en *-idor* sens incoatiu : *pun-idor*. Aquelas formas son raras.

INFINITIU. — *Fin-ir, caus-ir.*

FUTUR. — *Finir-ai, causir-ai.*

CONDICIONAL. — *Finir-iá, causir-iá.*

PRESENT DE SUBJONCTIU. — Lo present de subjonctiu possedís l'incoatiu *-isc-* : *caus-isc-a, fin-isc-a*.

REMARCAS. — Lo parlar Don. emplega l'incoatiu *-eiss- (eich- o -ech-)* : (*fin-eich-e, fin-eich-es*, etc.).

En Gav., *-isc-* es remplaçat per *-iss-* : (*fin-iss-ie, fin-iss-ies*, etc.).

D'autres parlars fan lor present de subjonctiu sul radical del preterit : (*finig-o, finig-os, finig-o*, etc.).

En Alb. amudiment de *g* : (*finio, finios*).

PRETERIT. — Aquel temps manleva lo radical temporal *-igu-* als vèrbs fòrts de l'anciana lenga en *-gu-*, i ajusta lo radical temporal en *-èr-* : *fin-igu-èr-i, fin-igu-èr-es, fin-igu-èt, etc.*

REMARCAS. — Lo Fois. se contenta de *-igu-* : *fin-igu-i, fin-igu-es, fin-ic, fin-igu-em, fin-igu-etz, fin-igu-en*.

Lo Tol. a : *fin-igu-èb-i, fin-igu-èb-es*.

Existís de preterits analogics del subjonctiu present : *fin-isqu-èr-i, fin-isqu-èr-es*.

En Alb. e Carc., formas amb *g* amudit : (*fin-i-èr-i*).

IMPERFAIT DEL SUBJONCTIU. — Aquel temps a lo meteis radical que lo preterit augmentat del radical temporal *-èss-* : *fin-igu-èss-e*.

REMARCA. — Lo preterit analogic del subjonctiu present dona una forma d'imperfait : *fin-isqu-èss-i*. Deu èsser regettada de la lenga escrita.

PARTICIPI PASSAT. — *Fin-it, caus-it.*

92. Una tièra de vèrbs de la 2^a conjugason se MORFOLOGIA.
conjuga sens radical incoatiu : *partir* : *parti, partiá, partiguèri, partiguèsse, parta, partent, partit*. Demest aquelis cal senhalar : *Assalir. | Ausir. | Bolir. | Brusir. | Cobrir. | Culhir. | Dormir. | Eissir. | Escopir. | Falhir. | Fugir. | Gausir. | Legir. | Lusir. | Mentir. | Morir. | Obrir. | Ofrir. | Partir. | Prusir. | Repentir. | Salir. | Sentir. | Servir. | Sofrir. | Sortir. | Venir.*

REMARCA. — La majoritat d'aquellos vèrbs an de formes modernas amb l'incoatiu : *sentir, sentissi, sentissiá, sentiguèri, sentisca, sentissent, sentit*.

3^a conjugason

93. PRESENT D'INDICATIU. — Los vèrbs regulars presentan pas cap de particularitat : *rebond-i, rebond-es, rebond*, etc.

Los irregulars pòdon aver de formes variablas. Tals son : *aver, èsser, anar, faire, saber* : *ai, as, a, avèm, avètz, an*. Mas, en general, las irregularitats de la primera e segonda persona del singular son estadas reduitas pel restabliment del radical verbal sus las personas del plural ; es atal que *beu, beus* son estats tresmudats en *bev-i, bev-es* segon *bevèm, bevètz, bevon*. La tèrça persona del singular a persistit tala quala. Sèrva la forma derivada del latin o una forma qualche pauc modificada per l'analogia. Los vèrbs en *s* sonòr provenent de c latin donan *tz* : *dire, disi, ditz* ; aquelis en *s* sonòr provenent de n latin pèrdon la consonanta : *creire, cresí, cre* ; aquelis en *n* pèrdon tanben lor consonanta finala dins la prononciacion : *téner, teni, te(n)* ; los vèrbs en *v* vocalizan lor consonanta en *u* : *beure, bevi, beu* ; aquelis en *l*, dins quelques parlars, la voca-

lizan en **u** : **mòlre, mòli, mòu** ; los en **b** provenent d'un **p** latin e los en **d** provenent d'un **t** latin assordisson lor consonanta : **recebre, recebi, recep** ; **poder, pòdi, pòt**.

Enfin, **g** palatal dona **i** : ***TRAGERE** : **traire, trasi, trai**.

Aquel estat confòrme a las leis foneticas es treballat per l'analogia ; es atal que l'òm a : **creu** segon **beu, crei** segon **trai, cretz** segon **ditz** allòc de **cre** ; **ten (tén)** segon **teni** allòc de **ten (té)** ; **condús** segon **condusi** allòc de **condutz**, etc.

REMARCA. — Los vèrbs de la 2^a conjugacion non incoatius seguissont aquelas règlas : *ausir, ausi, au o aus; fugir, fugi, fug (fùch)*.

IMPERFAIT D'INDICATIU. — Se forma coma dins la 2^a conjugacion amb lo radical temporal **-i-** : **rebond-iá, vol-iá, cres-iá, bev-iá**.

IMPERATIU. — Formacion regulara : **rebond, rebond-ètz**.

Qualques irregulars manlèvan l'imperatiu al subjonctiu : **aja, ajatz; diga, digatz; veja, vejatz**.

GERONDIU. — Formacion regulara : **rebond-ent, perd-ent**.

REMARCA. — Lo Fois. a de gerondius sus l'infinitiu : **rebondr-ent, perdr-ent**.

ADJECTIU VERBAL. — Aquela forma rara es en **-edor** : **ves-edor, ves-edoira**.

94. INFINITU. — Los infinitius regulars son en **-bre, -ndre, -rdre, -dre, -tre, -nher** atòn : **receb-re, rebond-re, pèrd-re, med-re, met-re, plàner**.

La màger part dels autres infinitius presentan divèrsas formas o doblets :

a) Una partida d'aquels doblets provenon dirèctament del latin classic o del latin vulgar ; pareis èsser lo cas per **PLACÈRE : **plaser** ; **PLÀCERE** : **plaire** ; **MOVÈRE** : **mòver** ; **MÒVERE** : **mòure** ; **VIDÈRE** : **veser** ; **VÍDERE** : **veire**.**

MORFOLOGIA.
— Vèrb
— Observacions generalas.
— 3^a conjugacion.

b) D'autres vèrbs en -ERE tonic an donat de formes en -re jos l'influéncia analogica dels futurs fonetics regularament derivats del latin : **JACÈRE : **jaser** e **jaire** segon **jairai** ; **NOCÈRE** : **noser** e **nòire** segon **noirai** ; **SEDÈRE** : **seser** e **sèire** segon **seirai** ; **DOLÈRE** : **doler** e **dòlre** segon **dolrai**.**

c) Los vèrbs en -ERE brèu an donat d'infinitius normals en -re, mas los infinitius en -er atòn an pogut se formar parallèlament als precedents : *CÒCERE** : **còire, còser** ; **DÙCERE** : **duire, dúser** ; **MÒLERE** : **mòlre, mòler**.**

d) Jos l'influéncia analogica de series coma **jaser, jaire, jasi; còire, còser, còsi òm obten las formas : **jàser, nòser, créser, fàser, tràser, dòler, còler, òler**, de tala faïçon que de vèrbs de tota origina arriban a donar d'infinitius en -er atòn. Es atal que la lenga d'Oc a servit un nombre extrèmament reduit d'infinitius en -er tonic : **caler, poder, saber, valer, voler**, e los substantius **dever, plaser**.**

e) Los parlars modèrns an contunhat de formar d'infinitius analogics d'una faïçon descabestrada ; la seria **far, faire, fàser dona **estar, estaire, estàser** ; sus **valrai, volrai, calrà, valdrai, voldrai, caldrà, vaurai, vòurai, caurà, vaudrai, vòudrai, caudrà, varrai, vorrai, carrà** òm a **valre, vòlre, calre, valdre, vòldre, caldre, vaure, vòure, caure, vaudre, vòudre, caudre, varre, vòrre, carre** ; **poirai, dona poire** ; **sauprai, cauprai, receuprai** desvolopan **saupre, saure, caupre, caure**,**

MORFOLOGIA. **receupre, receure**; **sus creire, veire, òm a aveire, saberre; sus quèrre**: **averre, saberre; sus pèrdre**: **avedre, aguedre.**
—Vèrb.
—Observacions generalas.
—3^a conjugacion.

La lenga literària deu admetre que de formes d'usatge general e sobretot las que an subsistit de l'ancian occitan.

FUTUR E CONDICIONAL. — Los vèrbs dont los infinitius son en **-bre, -ndre, -rdre, -dre, -tre, -ire, -ure**, forman lor futur e lor condicional per l'adjonccion del present e de l'imperfait de l'indicatiu abreujats del vèrb **aver**: **rebondr-ai, rebondr-iá; noir-ai, noir-iá.**

Los vèrbs en **-cer, -zer, -ser, -mer, -ner, -isser, -nher** an de futurs e de condicionals en **-eraí, -eriá**: **venceraí, molzerai, coserai, premerai, cernerai, naisserai, planherai.**

Los vèrbs en **-ler, -lre, -ldre, -ure, -udre** fan lor futur e lor condicional en **-lrai, -ldrai, -urai, -udrai**: **volrai, voldrai, vòurai, vòudrai.**

REMARCA. — Los parlars populars an de formes en **-irai** per **-eraí**: (*premirai, cosirai, naissirai, planhirai, creisirai*) que la lenga literària deu regetar. Quant a (*crendrai, plandrai, parestrai, conestrai*) son de simples gallicismes.

95. PRESENT DEL SUBJONCTIU. — Lo present del subjontciu a lo meteis radical que lo present d'indicatiu dins los vèrbs regulars: **rebond-a, met-a, pèrd-a, med-a.**

a) Los vèrbs irregulars pòdon aver de subjontcius tirats analogicament del present (Gav.): **còsi, cosa; fasèm, fasa; fòsi, fòsa; jasi, jasa; plasi, plasa; devi, deva; mòvi, mòva; recebi, receba; planhi, planha; restrenhi, restrenha; venci, vença; conoissi, conoissa**, etc. Son los mens usitats.

b) D'autras formes derivan dirèctament del latin: MORFOLOGIA.
COCAM : **còga**; DICAM : **diga**; CRESCAM : **cresca**; PASCAM : **pasca**; PLANGAM : **planga**; TANGAM : **tanga**; DOLEAM : **dòlha**; VALEAM : **valha**; VIDEAM : **veja**; HABEAM : **aja**; PLACEAM : **plàcia**; *MORIAM : **mòria**; SAPIAM : **sàpia o sacha**; RECIPIAM : **recépia o rececha**; OCCIDAM : **aucisa**; BIBAM : **beva**; SCRIBAM : **escriva**; MOLAM : **mòla**; TEXAM : **teissa**; VIVAM : **viva**; etc.

c) Ça que la, los subjontcius mai emplegats dins la lenga modèrna son formats sul radical del preterit: **calguèt, calga; dolguèri, dòlga; molguèri, mòlga; volguèri, vòlga; tenguèri, tengua; auciguèri, auciga; clauguèri, clauga; deguèri, dega; faguèri, faga; jaguèri, jaga; noguèri, nòga; plaguèri, plaga; riguèri, riga; seguèri, sèga; veguèri, vega; tesquèri, tesca; visquèri, visca**; etc.

Segon los parlars, la forma varia e per un meteis vèrb, òm pòt aver mantun subjontciu present: **dire**: **disa, diga; saber**: **sàpia, sacha, saga; plaire**: **plasa, plàcia, plaga.**

REMARCA. — Cal remarcar que los tèxtes del XVIⁿ e XVIIⁿ sègles an conservat mantuna forma arcaïca: **faça, plaça, vòlha, valha, dòlha.**

96. PRETERIT. — Los vèrbs regulars an lo radical normal, se contentan d'ajustar lo radical temporal **-èr-** e las desinéncias modèrnas: **vend-èr-i, perd-èr-i, bat-èr-i.** Dins los parlars orientals e septentrionals, i a una tendéncia a formar lo preterit amb lo radical **-gu-**, junt al radical per la vocala de ligason e: **vende-guèr-e, perde-guèr-e, bate-guèr-e.** Aquel procediment s'es plenament desenvolopat en provençal.

Los verbs irregulars de l'anciana lenga constituits en majoritat pels verbs fòrts son estats tractats de faicon variabla :

a) Qualques unis son venguts regulars : *ateis, atenhèri; ceis, cenhèri; feis, fenhèri; jois, jonhèri; plais, planhèri; teis, tenhèri; caup, cabèri; receup, recebèri; saup, sabèri; pòc, podèri; sòls, solvèri; traïs, trasèri; bec, bevèri; dec, devèri; escrís, escrivèri; respòs, respondèri; rescòs, rescondèri; escodèri; mis, metèri; mols, molzèri*. Aquels preterits son freqüents dins los parlars vesins del gascon.

b) Los verbs fòrts en *gu* (HABUI : *ac*; HABUISTI : *aguèst*) an subsistit e an assimilat la majoritat dels autres ; sus *volguèri, valguèri, aguèri, tenguèri, deguèri, beguèri, calguèt, molguèri, moguèri*, etc., òm a : *clau-guèri* de *claus*, *construguèri* de *costrús*, *diguèri* de *dis*, *duguèri* de *dus*, *escriguèri* d'*escrís*, *estrenguèri* d'*estreis*, *fenguèri* de *feis*, *planguèri* de *plais*, *riguèri* de *ris*, *traguèri* de *trais*, *veguèri* de *vi*, *faguèri* de *fis*, etc.

REMARCA. — Divèrses parlars, sobretot los septentriionals e orientals, forman lo preterit en *gu* pel mejan d'una vocala de ligason e la consonanta finala del radical subsistit : *coseguère, creseguère, noseguère, plaseguère, naiseguère*, etc. Aquel procediment demòra, ça que la, excepcional.

Cal notar que *pasquèri, tesquèri, visquèri, fèri, fori* o *forèri* an servat lo radical dels ancians preterits correspondents : *pasquei, tesquei, visquei*. Los darrièrs : *fèri, fori* derivan de las 3^{as} personas : *fèron, foron*.

c) Un nombre reduit de verbs an format lor novèl preterit sul subjonctiu d'origina latina : *cresca, cresquèri* allòc de *crec*; *pasca, pasquèri* allòc de *pac*; *veja, vegèri* allòc de *vi*; *aja, agèri* allòc de *ac*; *sàpia, sapièri*; *sacha, sachèri* allòc de *saup*; *recépia, rece-*

pièri; *rececha, recechèri* allòc de *receup*; *pòsca, pos-querì* allòc de *poc*; *conosca, conosquèri* allòc de *conoc*. — MORFOLOGIA.

-Verb
-Observa-
cions
generalas.
-3^a conju-
gason.

d) Dins los parlars actuals l'analogia a desenvolopat d'autras formas ; sus *pòsca, visca, finisca* se son produitas las formas seguentas : *aver, asca, asquère; faire, fasca, fasquèri; èsser, fòsca, fosquèri; siòsca, siosquèri; traire, trasca, trasquèri; veire, vesca, vesquèri*.

IMPERFAIT DEL SUBJONCTIU. — Aquel temps se forma regularament suls divèrses radicals del preterit : *rebond-èss-e, met-èss-e, planh-èss-e, fos-èss-e, valgu-èss-e, visqu-èss-e*.

PARTICIPI PASSAT. — Lo participi passat es en *-ut* : *rebond-ut, met-ut, perd-ut, med-ut, receb-ut, planh-ut, valg-ut, creg-ut, cresc-ut, noseg-ut, visc-ut*.

Existís un cèrt nombre de participis passats irregulars derivats dirèctament del latin : *claus, fòs, mes, mols, pres, tòrs, assèit, dit o dich, escrit o esrich, fait o fach, trait o trach, fench o fint, planch o plant, restrench o restrent, nat, jait, mòut, resòut, sout, rist, rescòst, vist*, etc.

e) Desinéncias temporalas

97. Las desinéncias temporalas emplegadas en lengadocian pòdon se repartir en sèt tipes principals :

a) -i, -as, -a; -am, -atz, -an.

En parlar central : (-i, -os, -o; -àn, àtz, -um). Aquel tipe representa las desinéncias de l'anciana lenga : *cant o canti, cantas, canta, cantam, cantatz, cantan*. Es utilizat pel present d'indicatiu de la 1^a conjugason.

b) -i, -es, →; -em, -etz, -on.

En parlar central : (-i, -es, —» ; -èn, -ètz, -un). Aquel tipe correspond al vièlh occitan : *vend* o *vendi*, *vendes*, *vend* ; *vendèm*, *vendètz*, *vendon*. Servís pel present d'indicatiu de la 2^a e 3^a conjugason, pel preterit de las tres conjugasons e sovent per l'imperfait d'indicatiu de la 1^a conjugason.

c) -e, -es, -e ; -em, -etz, -en.

En parlar central : (-e, -es, -e ; -én, -étz, -en). Aquel tipe proven del present de subjonctiu de la 1^a conjugason e de l'imperfait de subjonctiu : *cant* o *cante*, *cants* o *cantes*, *cant* o *cante* ; *cantem*, *cantetz*, *canten* ; *cantès*, *cantèsses*, *cantès* ; *cantessém*, *cantessétz*, *cantessen*. S'emplega al present de subjonctiu de la 1^a conjugason e a l'imperfait de las tres conjugasons.

d) -a, -as, -a ; -am, -atz, -an.

En parlar central : (-o, -os, -o ; -àn, -àtz, -un). En vièlh occitan èra lo present de subjonctiu de la 2^a e 3^a conjugason e l'imperfait d'indicatiu de la 1^a : *venda*, *vendas*, *venda*, *vendam*, *vendatz*, *vendan* ; *donàva*, *donàvas*, *donàva*, *donavam*, *donavatz*, *donàvan*. La lenga modèrna l'utiliza als meteisses temps.

e) -á, -ás, -á, -àm, -àtz, -án.

En parlar central : (-ò, -òs, -ò, -òn, -òtz, -òn). Correspond a l'imperfait de l'indicatiu de la 2^a e 3^a conjugason e als condicionals dins la lenga anciana coma dins la lenga modèrna. Cal notar solament que l'accent plaçat primitivament sus -i- que caracteriza aquels temps, s'es transportat sus la desinència : *finiria*, *finiriá* (*finiryò*).

f) -ai, -às, -à, -am, -atz, -àn.

En parlar central : (-è, -às, -à, -én, -étz, -àn). Representa las formas abreujadas del present d'indicatiu del vèrb *aver*, que servisson a formar lo futur.

g) -a, -atz, —», -ètz.

Aquel tipe correspond a las doas personas de l'imperatiu dins la 1^a conjugason e dins la 2^a e 3^a. 1^a : *dona*, *donatz* ; 2^a : *finís*, *finissètz* ; 3^a : *vend*, *vendètz*.

REMARCAS. — 1^a PERSONA DEL SINGULAR : a la plaça de -i, los parlars Orlh., Gav., Rgt., Cev., Montp. emplegan -e : *done*, *donave*, *finisse*, *bate*.

En Ag., Rgt., Orlh., los vèrbs en -iar, -uar an de primières pers. del sing. en (-ioi), (-iou) : (*tiou*, *espiou*, *tioi*, *espioi*) per *tui*, *espii*.

La desinència -i pòt se substituir a -e del tipe C, a -a del tipe D : *canti* allòc de *cante*, *pòsqui* allòc de *pòsca*. Pòt s'apondre a -e del tipe C, a -a del tipe D, a -á del tipe E : (*cantei*) allòc de *cante*, (*batèssei*) allòc de *batèsse*, (*cantaboi*) allòc de *cantava*, (*vendoi*) allòc de *venda*, (*abiòi*) allòc de *aviá*, (*auriòi*) allòc de *auriá*.

Pel tipe F, -ai persistís en Orlh., Rgt., Cev., Montp., Bes., part del Fois.; s'afeblís en (-èi) en Narb., Alb., Carc., Ag., part del Fois.; se reduís a (-è) en Cent., Tol., Don. e part del Fois. : *donarai* (*dunarèi*, *dunare*).

2^a PERSONA DEL SINGULAR : -as dels tipes A e D, s'afeblís en (-es) en Bes., Narb., Montp., Carc., Ag., Don. : (*dunes*, *bates*).

Lo tipe B tremuda -es en (-os) al preterit en Alb. e Bes. : (*cantèros*, *venguèros*).

La segonda persona del singular de l'imperatiu de las 2^a e 3^a conjugasons pòt aver una desinència en -i : *vèni*, *fai*, *trai*, *vai*. En Narb., aquela desinència es d'usatge gaireben general : *finissi*, *meti*, *vendi*. Cal notar encara de formas en -a : *meta*, *vena*. Qualques vèrbs utilizan lo subjonctiu present : *aja*, *auja*, *diga*, *veja*.

3^a PERSONA DEL SINGULAR : dins lo tipe C, -e pòt èsser absent coma dins la vièlha lenga : *donès*, *venguès*.

Lo tipe F assordís -à en (ò) dins los parlars septentriónals e dins quelques punts dels orientals e occidentals : (*dunarò*, *finirò*, *vendrò*).

1^a PERSONA DEL PLURAL : cal notar que *m* es sempre prononciat *n*.

En Orlh., la 1^a persona es generalament en *-ms* (*-ns*) e lo tipe B es assordit en (*-ons*) : (*bendons*, *finissons*).

Dins los tipes B, C, D (preterits, imperfaits del subjonctiu e imperfaits de l'indicatiu), los parlars Orlh., Gav., Cev., Montp., Ag. emplegan la forma *-iam* (*-ian*, *-ion*, *-ions*) : *doneriam*, *donessiam*, *donaviam*, *finiguieriam*, *finiguessiam*.

Am del tipe E persistís en Carc., Ag., Alb., Bes., Rgt.; s'assordís en (*-iòn*) en Cent., Tol., Fois., Narb.; se reduís a (*-in*) en Don. : *aviàm* (*abiàm*, *abiòn*, *abin*).

2^a PERSONA DEL PLURAL : la desinéncia *-tz* persistís en Cent., Tol., Fois., Don., Narb., mentre que s'afeblís en (*-s*) en Carc., Alb., Ag., Cev., Montp., Bes., Rgt., Gav., Orlh. : *donatz*, *avètz*, *finissètz* (*dunàs*, *abès*, *finissès*).

Lo Gav. possedís de formes en (*-t*) : *donatz*, *tenètz*, *anaviatz* (*dunat*, *tenèt*, *anabiat*).

Los parlars Orlh., Gav., Cev., Montp., Ag., pels tipes B, C, D (preterits, imperfaits del subjonctiu e imperfaits de l'indicatiu) coneisson de formes en *-iatz* : *doneriatz*, *donessiatz*, *donaviaiatz*, *finiguieriatz*, *finiguessiatz*.

Lo tipe E es en (*-às*) en Carc., Ag., Alb., Bes., Rgt. : s'assordís en (*òtz*) en Cent., Tol., Fois., Narb.; se reduís a (*-itz*) en Don. : *aviàtz* (*abiàs*, *abiòtz*, *abitz*).

3^a PERSONA DEL PLURAL : las desinéncias en *-an* s'assordissen en (*-on*) en Tol., Fois., Ag., pels tipes A e D : *donan*, *vendant*, *anavan* (*dunon*, *bendon*, *anabon*).

D'una faïçon generala, lo tipe B *-on* (*-un*) tend a se generalizar : (*dunun*, *finiscun*, *batun*, *cantun*) per *donan*, *finiscan*, *batan*, *canten*. Aquel *-on* se reduís a *-o* (*-u*) en Orlh., Alb., Bes., Rgt., Cev., Don. : (*dunu*, *vendu*, *anabu*, *benguèru*). En Fois., *-en* es lèumens emplegat a la plaça de *-on* : (*dunen*, *benden*, *riguren*, *fèren*).

Lo tipe E tresmuda *-án* en (*òn*) d'una faïçon generala ; (*-iun*) en Carc. ; (*-iù*, *-ieu*) en Rgt. ; (*-iòu*) en Orlh., Gav., Rgt., Bes., Alb., Cev. ; (*-iu*) o (*-in*) en Don. : (*auriòn*, *auriún*, *auriù*, *aurieu*, *auriòu*, *auriu*, *aurín*).

Dins lo tipe F, *-àn* se cambia en (*-òu*), ancian *-au*, en MORFOLOGIA. Orlh., Gav., Rgt., Bes., Alb. : (*dunaròu*, *anaròu*, *finiròu*, *ten-
dròu*). Lo Don. serva *-au* : (*dunaraau*). — Verbs

D'autre biais, cal notar que los tipes que venèm d'examinar se son sovent substituïts los unis als autres :

1) Lo tipe B tend a prendre la plaça de C a l'imperfait del subjonctiu : (*cantèssi*, *cantèsses*, *cantès*, *cantèssem*, *cantèssetz*, *cantèsson*).

2) Los imperfaits de l'indicatiu arcaïcs del tipe D se conjungan sovent sul tipe B : (*anavi*, *anaves*, *anava*, *anà-
vem*, *anàvetz*, *anavon*) o (*anavi*, *anavas*, *anava*, *anàvem*, *anàvetz*, *anavon*). La substitucion es pas jamai completa.

3) Los subjonctius del tipe D pòdon èsser remplacats pels del tipe C : (*bate*, *bates*, *bate*, *batem*, *batetz*, *baten* ; *finisque*, *finisques*, *finisque*, *finisquem*, *finisquetz*, *finis-
quen*).

4) Dins divèrses parlars, completament en Montp., Cev., parcialament en Bes., Alb., Tol., lo tipe E s'es tresmudat en (*-ièi*, *-iès*, *-iè*, *-ièm*, *-iètz*, *-ièn* o *-ieu*). Las formes en (*-ièm*, *-iètz*) son las mai espandidas.

5) Lo tipe C a l'imperfait de subjonctiu es remplacat pel tipe D dins quelques parlars : (*anèssa*, *anèssas*, *anèssa*, *anessam*, *anessatz*, *anèssan*).

6) Lo tipe D, en Orlh. e Gav., dona de subjonctius presents e d'imperfaits en *-ia* : (*bàtio*, *bàtios*, *bàtio*, *batiòns*, *batiàs*, *bàtiu*), (*benguèssie*, *benguèssies*, *benguèssie*, *ben-
guessiò*, *benguessiat*, *benguèssiu*). La meteissa substitucion pòt se produire pel tipe C al subjonctiu present de la 1^a conjugason (*pàrlie*, *pàrlies*, etc.).

B. — PARADIGMAS

a) 1^a Conjugason : parlar

Mòdes impersonals

98. INFINITU : **parlar.**

PARTICIPI-GERONDIU : **parlant.**

PARTICIPI PASSAT : **parlat, parlada.**

ADJECTIU VERBAL : **parlador, parladoira.**

REMARCAS. — Divèrses parlars emplegan un participi-gerondiu en *-ent* analogic d'aquel de les 2^a e 3^a conjugasons : (*parlent*) que conven de regetar de la lenga escrita.

L'adjectiu verbal en *-dor* pòt aver un femenin analogic en (*-duro*) : (*parladuro*). Es una forma a defugir.

Mòde indicatiu

99. PRESENT :

parli, -e	parlam
parlas	parlatz
parla	parlan

REMARCAS. — Aici las principales variantas dels divèrses parlars lengadocians en grafia fonética :

Cent.	: (-i, -os, -o, -àn, -atz, -un).
Narb.	: (-i, -es, -o, -àn, -atz, -un).
Tol.	: (-i, -os, -o, -àn, -atz, -on).
Fois.	: (-i, -os, -o, -àn, -atz, -on).
Don.	: (-i, -es, -a, -àn, -atz, -u).
Alb.	: (-i, -os, -o, -àn, -às, -u).

Carc.	: (-i, -os, -o, -àn, -às, -un).
Ag.	: (-i, -es, -o, -àn, -às, -on).
Bes.	: (-i, -es o -os, -o, -àn, -às, -u).
Montp.	: (-e, -es o -as, -a, -àn, -às, -u).
Cev.	: (-e, -es, -o, -àn, -às, -u).
Rgt.	: (-e o -i, -os, -o, -àn o -òn, -às, -u).
Gav.	: (-e, -es, -o, -èn, -àt, -u).
Orlh.	: (-e, -es, -o, -òns, -às, -u).

100. IMPERFAIT :

<i>a</i>	<i>b</i>
parlavi, -ave	parlava
parlaves	parlavas
parlava	parlava
parlàvem, -aviam	parlàvam
parlàvetz, -aviatz	parlàvatz
parlavan	parlavan

Lo tipe *a* es d'usatge general, mentre que lo tipe *b* subsistís sus quelques punts.

REMARCAS. — Aici las variantas sos-dialectalas :

Cent.	: (-abi, -abes, -abo, -àben, -àbetz, -abun).
Narb.	: (-abi, -abes, -abo, -àben, -àbetz, -abun).
Tol.	: (-abi, -abos, -abo, -àben, -àbetz, -abon).
Fois.	: (-abo o -aboi, -abos, -abo, -àbon, -àbotz, -abon).
Don.	: (-abi, -abes, -aba, -àben, -àbetz, -abu).
Alb.	: (-abi, -abos, -abo, -àben, -àbes, -abu).
Carc.	: (-abi, -abes, -abo, -àben, -àbes, -abun).
Ag.	: (-abi, -abes, -abo, -àben o -abian, -àbes o abiàs, -abon).
Bes.	: (-abe, -abos, -abo, -àben, -àbes, -abu).
Montp.	: (-ave, -aves, -ava, -àven, -àves, -avu).
Cev.	: (-ave, -aves, -avo, -avian, -aviàs, -avu).
Rgt.	: (-abe o -abi, -abes o -abos, -abo, -àben, -àbes, -abu).
Gav.	: (-abe, -abes, -abo, -abiòn, -abiat, -abu).
Orlh.	: (-abe, -abes o -abos, -abo, -osiòn, -osiàs, -abu).

MORFOLOGIA.

—Verb
—Paradig-
mas.
—1^a conju-
gason.

101. PRETERIT :

a	b
parlèri, -ère	parlègui
parlères	parlègues
parlèt	parlèc
parlèrem, -eriam	parlèguem
parlèretz, -eriatz	parlèguetz
parlèron	parlèguen

Lo tipe *a* es d'usatge general, mentre lo tipe *b* es characteristic del Fois., del Don. e del vièlh Tol.

REMARCAS. — Aicí las variantas dels divèrses parlars :

Cent.	: (-èri, -ères, -èc, -èren, -èretz, -èrun).
Narb.	: (-èri, -ères, -èt, -èren, -èretz, -èrun).
Tol.	: (-èbi, -èbes, -èc, -èben, -èbetz, -èbon).
Fois., Don. {	: (-ègui, -ègues, -èc, -èguen, -èguetz, -èguen).
Alb.	: (-èri, -èros, -èt, -èren, -ères, -èru).
Carc.	: (-èri, -ères, -èt, -èren, -ères, -èrun).
Ag.	: (-èri, -ères, -èt, -èren o -eriàn, -ères o -eriàs, -èron).
Bes.	: (-èri, -èros, -èt, -èren, -ères, -èru).
Montp.	: (-ère, -ères, -èt, -èren, -ères, -èru).
Cev.	: (-ère, -ères, -è, -eriàn, -eriàs, -èru).
Rgt.	: (-ère o -èri, -èros o -ères, -èt, -èren, -ères, -èru).
Gav.	: (-ère, -ères, -èt, -essiòn, -essiat, -èru).
Orlh.	: (-ère, -ères, -èt, -oriòns o -ossiòns, -oriàs o -ossiàs, -èru).

102. FUTUR :

parlarai	parlarem
parlaràs	parlaretz
parlarà	parlaràn

REMARCAS. — Aicí las variantas sos-dialectalas :

Cent.	: (-arè, -aràs, -arà, -arén, -arétz, -aràn).
Narb.	: (-arèi, -aràs, -arà, -arén, -arétz, -aràn).
Tol.	: (-arèi, -aràs, -arà, -arén, -arétz, -aràn).
Fois.	: (-arè o -arèi o -arai, -aràs, -arà, -arén, -arétz, -aràn).
Don.	: (-arè, -aràs, -arà, -arén, -arétz, -aràn o -aràu).
Alb.	: (-arèi, -aràs, -arà o -arò, -arén, -arés, -aròu).
Carc.	: (-arèi, aràs, -arà o -arò, -arén, -arés, -aràn).
Ag.	: (-arèi, -aràs, -arà, -arén, -arés, -aràn).
Bes.	: (-arai, -aràs, -arà, -arén, -arés, -aròu).
Montp.	: (-arai, -aràs, -arà, -arén, -arés, -aràn).
Cev.	: (-arai, -aràs, -arà o -arò, -arén, -arés, -aròu).
Rgt.	: (-arai, -aràs, -arò, -arén, -arés, -aròu o -orai, -oràs, -orò, -orén, -orés, -oròu).
Gav.	: (-arai, -aràs, -arò, -arén, -aret, -aròu).
Orlh.	: (-orai, -oràs, -orò, -orens, -orés, -oròu).

103. CONDICIONAL (futur del passat) :

parlariá	parlariàm
parlariás	parlariàtz
parlariá	parlarián

REMARCAS. — Los divèrses parlars presentan las variantas seguentas :

Cent.	: (-ariò, -ariòs, -ariò, -ariòn, -ariòtz, -ariòn).
Narb.	: (-ariò, -ariòs, -ariò, -ariòn o arièn, -ariòtz o -ariètz, -ariòn).
Tol.	: (-ariòi, -ariòs, -ariò, -ariòn, -ariàtz, -ariòn).
Fois.	: (-ariò, -ariòs, -ariò, -ariòn, -ariòtz, -ariòn).
Don.	: (-aria, -aris, -aria, -arin, -aritz, -arin o ariù).
Alb.	: (-ariò o -ariòi, -ariòs, -ariò, -ariàn, -ariàs, -ariò o -arièi, -ariès, -ariè, -arièn, -ariès, -arièu).
Carc.	: (-ariòi o -ariòu, -ariòs, -ariò, -ariàn, -ariàs, -ariàs, -ariùn o ariù).
Ag.	: (-ariòi, -ariòs, -ariò, -ariàn, -ariàs, -ariòn).
Bes.	: (-ariò, -ariòs, -ariò, -ariàn, -ariàs, -ariòu o -ariè, -ariès, -ariè, -arièn, -ariès, -arièn).

MORFOLOGIA.
—Verb
—Paradig-
mas.
—1^a conju-
gason.

MORFOLOGIA
—Verb.
—Paradig-
mas.
—1^a conju-
gason.

- Montp. : (-arièi, -ariès, -ariè, -arièn o -ariàn, -ariès o -ariàs, -arièn).
Cev. : (-arièi, -ariès, -ariè, -ariàn, -ariàs, -arièu).
Rgt. : (-ariò, -ariòs, -ariò, -ariàn, -ariàs, -ariòu o oriò, -oriòs, -oriò, -oriòn, -oriàs, -oriòu).
Gav. : (-ariòi, -ariòs, -ariò, -ariòn, -ariàt, -ariòu).
Orlh. : (-oriò, -oriòs, -oriò, -oriòns, -oriàs, -oriòu).

Mòde subjonctiu

104. PRESENT :

parle	parlem
parles	parletz
parle	parlen

REMARCAS. — Aici las principales variantas jos-dialectalas :

- Cent., Narb., Tol. : (-e, -es, -e, -én, -étz, -en o -un).
Fois. : (-e o -ei, -es, -e, -én, -étz, -en).
Don. : (-e, -es, -e, -én, -étz, -u).
Alb. : (-e, -es, -e, -én, -és, -u).
Carc. : (-i, -es, -e, -én, -és, -un).
Ag. : (-i, -es, -e, -én, -és, -on).
Bes., Montp., Cev., Rgt. : (-e, -es, -e, -én, -és, -u).
Gav. : (-e, -es, -e, -én o -ién, -ét o -iat, -u o iu).
Orlh. : (-e, -es, -e, -óns, -és, -u).

En Orlh., la 1^a e 2^a persona del plural son sovent remplaçadas per las personas correspondentas de l'imperfait del subjonctiu : (*parle, parles, parle, porlossions, porlossiàs, parlu*).

105. IMPERFAIT :

parlèsse, -éssi	parlèssem, -essiam
parlèsses	parlèssetz, -essiatz
parlèsse, -ès	parlèssen, -esson

REMARCAS. — Las variantas jos-dialectalas pro nom-brosas s'entremesclan dins lo meteis parlar.

- Cent., Narb., Tol. : (-èsse o -èssi, èsses, -èsse o -esso, MORFOLOGIA. èssen, -èssetz, èssen o -èssun).
—Verb.
—Paradig-
mas.
—1^a conju-
gason.
- Fois. : (-èsse o -èsse o -èssi, èsses, -èsse, -èssen, -èssetz, -èssen o -èssso o -èssoi, -èssos, -èsso, -èsson, -èssotz, -èsson).
Don. : (-èssi, -èsses, -èsse, -èssen, -èssetz, -èssu).
Alb. : (-èssi, -èssos, -èsso o -ès, -èssen, -èsses, -èssu).
Carc. : (-èssi, -èssos o -èsses, -èsse o -ès, -èssen, -èsses, -èssen).
Ag. : (-èssi, -èsses, -èsse o -ès, -èssen, -èsses, -èssen).
Bes. : (-èsse, -èssos, -èsso, -èssen, -èsses, -èssu).
Montp. : (-èsse, -èsses, -èsse, -èssen, -èsses, -èssu).
Cev. : (-èsse, -èsses, -ès, -essian, -essias, -èssu).
Rgt. : (-èssi o -èsse, -èssos o -èsses, -èsse o -ès o -esso, -èssen, -èsses, -èssu).
Gav. : (-èssie, -èssies, -èssie, -ession, -essiat, -èssiu).
Orlh. : (-èsse, -èsses, -èsso, -ossions, -ossias, -èssu).

Mòde imperatiu

106. PRESENT :

Sing. 2 **parla**, plur. 2 **parlatz**.

REMARCAS. — Las autres personas son manlevadas al subjonctiu present :

Sing. 3 **parle**, plur. 1 **parlem**, 3 **parlen**.

Aici las variantas dins los divèrses parlars :

- Cent., Narb., Tol., Fois. : (*parlo, parlatz*).
Don. : (*parla, parlatz, parletz*).
Alb., Carc., Ag., Rgt., Orlh., Bes., Cev. : (*parlo, parlàs*).
Montp. : (*parla, parlàs*).
Gav. : (*parlo, parlat*).

MORFOLOGIA.

— Vèrb.
— Paradig-
mas.
— 2^a conju-
gason.

b) 2^a Conjugason

1) Tipe incoatiu : florir

Mòdes impersonals

107. INFINITU	: florir.
PARTICIPI PRESENT	: florissent.
GERONDIU	: florissent, florint.
PARTICIPI PASSAT	: florit, florida.
ADJECTIU VERBAL	: floridor, floridoira.

REMARCAS. — Conven de reservar *florint* pel gerondiu, car es una forma mai modèrna que *florissent*. Avèm ja fait remarcar que lo participi present deu èsser considerat coma un arcaisme o un gallicisme ; la lenga parlada coneix gaire que lo gerondiu precedit de *en*. Al costat de *florint*, los parlars modèrns an format tota una tièra de gerondius que conven de regetar de la lenga escrita : (*floriguent*, *florisquent*, *florirent*). La darrera forma es caracteristica del Fois. e de l'Ag.

Per *floridor*, *floridoira*, remandam a la remarca del § 98.

Mòde indicatiu

108. PRESENT :

a	b
florissi , -isse	floreissi
florisses	floreisses
florís	floreis
florissèm	floreissèm
florissètz	floreissètz
florisson	floreisson

Lo tipe *a* es d'usatge general, mentre que *b* es solament utilizat en Don. e en Fois.

REMARCAS. — Los parlars presentan las variantas seguentas :

Cent.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issètz, -issun).	MORFOLOGIA.
Narb.	: (-issi, -isses, -itz, -issèn, -issètz, -issun).	— Vèrb.
Tol.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issètz, -issen).	— Paradig- mas.
Fois.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issètz, -issen o -èichi, -èiches, -èich, -eichèn, -eichètz, -eichen).	— 2 ^a conju- gason.
Don.	: (-èichi, -èiches, -èich, -eichèn, -eichètz, -eichen).	
Alb.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issès, -issu).	
Carc.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issès, -issun).	
Ag.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issès, -isson).	
Bes.	: (-issi, -isses, -is, -issèn, -issès, -issu).	
Montp.	: (-isse, -isses, -is, -issèn, -issès, -issu).	
Cev.	: (-isse, -isses, -is, -issèn, -issès, -issu).	
Rgt.	: (-isse, -isses, -is, -issèn, -issès, -issu).	
Gav.	: (-isse, -isses, -is, -issòn, -issèt, -issu).	
Orlh.	: (-isse, -isses, -is, -issòns, -issès, -issu).	

109. IMPERFAIT :

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
florissiá	floriá	floreissiá
florissiás	floriás	floreissiás
florissiá	floriá	floreissiá
florissiàm	floriàm	floreissiàm
florissiàtz	floriàtz	floreissiàtz
florissián	florián	floreissián

Lo tipe *a* es d'usatge general ; lo tipe *b* es pròpri a l'Orlh., e lo tipe *c* se tròba en Fois. e en Don.

REMARCAS. — Aici las variantas dels divèrses parlars :

Cent.	: (-issiò, -issiòs, -issiò, -issiòn, -issiòtz, -issiòn).
Narb.	: (-issiò, -issiòs, -issiò, -issiòn o -issièn, -issiòtz o -issiètz, -issiòn).
Tol.	: (-issiò, -issiòs, -issiò, -issiòn, -issiàtz, -issiòn).
Fois.	: (-issiò, -issiòs, etc., o -èichiò, -eichiòs, -eichiò, -eichiòn, -eichiòtz, -eichiòn).

MORFOLOGIA.
—Verb.
—Paradig-
mas.
—2^a conju-
gason.

Don.	: (-eichía, -eichis, -eichía, -eichín, -eichitz, -eichín o -eichiú).
Alb.	: (-issiò o -issiòi, -issiòs, -issiò, -issiàn, -issiàs, -issiòu o -issièi, -issiès, -issiè, -issièn, -issiès, -issièn).
Carc.	: (-issiòi o issiòu, -issiòs, -issiò, -issiàn, -issiàs, -issiùm, -issiù).
Ag.	: (-issiòi, -issiòs, -issiò, -issiàn, -issiàs, -issiòn).
Bes.	: (-issiò, -issiòs, -issiò, -issiàn, -issiàs, -issiòu o -issiè, -issiès, -issiè, -issièn, -issiès, -issièn).
Montp.	: (-issièi, -issiès, -issiè, -issièn, -issiès, -issièn).
Cev.	: (-issièi, -issiès, -issiè, -issiàn, -issiàs, -issièu).
Rgt.	: (-issiò, -issiòs, -issiò, -issiàn, -issiàs, -issiòu o -issiù).
Gav.	: (-issiòi, -issiòs, -issiò, -issiòn, -issiat, -issiòu).
Orlh.	: (-issiò, -issiòs, -issiò, -issiòns, -issiàs, -issiòu o -iò, -iòs, -iò, -iòns, -iàs, -iòu).

110. FUTUR :

florirai	florirem
floriràs	floriretz
florirà	floriràn

REMARCA. — Per las variantas jos-dialectals, veire lo futur de la 1^a conj., § 102.

111. PRETERIT :

<i>a</i>	<i>b</i>
floriguèri, -ère	florigui
floriguères	florigues
floriguèt	floric
floriguèrem, -eriam	floriguem
floriguèretz, -eriatz	floriguetz
floriguèron	floriguen

Lo tipe *a* es lo mai espandit del dialècte, mentre lo tipe *b* subsistís gaire qu'en Don., Fois. e Tol.

REMARCAS. — Per las variantas de las desinéncias personalas, consultar las remarcas del § 101.

Cent. : (-iguèri, etc., o -isquèri, etc.).
Narb. : (-iguèri, etc.).

Tol. : (-iguèbi, etc., o -isquèbi).

Fois. : (-igui, etc., o -iguègui, o -isquègui, etc.).

Don. : (-igui, etc.).

Alb., Carc., Ag. : (-iguèri o -isquèri, etc.).

Bes., Montp., Cev., Rgt., Gav., Orlh. : (-iguèri o -iguère, etc.).

Lo tipe *b* èra frequent en Tol. ancian e se retròba dins los tèxtes del sègle XIVⁿ al sègle XVIIⁿ. L'Ag. dels darrières sègles coneissiá : *floriri*, *florires*, *florit*, *florirem*, *floriretz*, *floriron*.

112. CONDICIONAL (futur del passat) :

floririá	floririàm
floririás	floririàtz
floririá	floririán

REMARCA. — Per las variantas jos-dialectals, consultar lo § 103.

Mòde subjonctiu

113. PRESENT :

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
florisca	florissa	floreissa
florisca	florissas	floreissas
florisca	florissa	floreissa
floriscam	florissam	floreissam
floriscatz	florissatz	floreissatz
floriscan	florissan	floreissan

Lo tipe *a* representa la forma de l'anciana lenga e a aquel títol merita d'èsser considerat coma la forma classica. Lo tipe *b* es coneugut dins lo grop septentrional, mentre que lo tipe *c* es pròpri al Don.

MORFOLOGIA.
—Verb.
—Paradig-
mas.
—2^a conju-
gason.

Las desinéncias en *a*, caracteristicas de l'ancian occitan, son sovent cambiadas per de desinéncias en *e* dins los parlars modèrns. Conven de servar las pri- mèras.

REMARCAS. — Aici las formas divèrsas d'aquel temps :

Cent.	: (-isco, -iscos, -isco, -iscàn, -iscatz, -iscun o -isque -isques, -isque, -isquén, -isquétz, -isquen).
Narb.	: (-igue, -igues, -igue, -iguén, -iguétz, -igun, o -igo, -igos, -igo, -igan, -igatz, -igun).
Tol.	: (-igue o -iguei, etc., o -isque o -isquei, etc., o -igo o -igoi, etc., o -isco o -iscoi, etc.).
Fois.	: (-igo o -igoi, etc., o -isco o -iscoi, etc.).
Don.	: (-èiche, -èiches, -èiche, -eichén, -eichétz, -èichen).
Alb., Carc., Ag.	: (-igo o -igoi, o -igue, o -isque, etc.).
Bes., Cev.	: (-igo o -igue, etc.).
Montp.	: (-iga o -igue, etc.).
Rgt.	: (-igo o -igue, etc., o -isse, etc.).
Gav.	: (-issie, -issies, -issie, -issòn, -issiat, -issiu).
Orlh.	: (-igo o -igue, etc., o -iso, etc.).

En Orlh., la 1^a e la 2^a personas del plural pòdon èsser remplaçadas per las personas correspondentas de l'imperfait del subjonctiu.

114. IMPERFAIT :

floriguèsse, -èssi	floriguèssem, -essiam
floriguèsses	floriguèssetz, -essiatz
floriguèsse, -ès	floriguèssen, -esson

REMARCAS. — Per las desinéncias personalas, veire l'imperfait del subj. de la 1^a conjugason, § 105.

Cent.	: (-iguèsse o -isquèsse, etc.).
Narb.	: (-iguèsse, etc.).
Tol.	: (-iguèsse o -isquèsse, etc.).
Fois.	: (-iguèsso o -isquèsso, etc.).
Don.	: (-iguèsse, etc.).
Alb., Carc., Ag.	: (-iguèssi o -isquèssi, etc.).
Bes., Montp., Cev., Rgt., Orlh.	: (-iguèsse, etc.).
Gav.	: (-iguèssie, etc.).

Lo vièlh lengadocien dels darrières sègles, sobretot en MORFOLOGIA. Tol. e Ag., servava de formas en *florissa*, *florissas*, *florissa*, —Verb *florissam*, *florissatz*, *florissan*. —Paradig- mas. —2^a conju- gason.

Mòde imperatiu

115. PRESENT :

Sing. 2 **florís** o **florissi**, plur. 2 **florissètz**.

REMARCA. — Las autres personas son manlevadas al present del subjonctiu : sing. 3 *florisca*, plur. 1 *floriscam*, 3 *floriscan*.

2) *Tipe non incoatiu : sentir*

116. Aquela tièra de verbs se conjugan sens particula incoativa. Demest aquestis senhalarem : *assalir*, *ausir*, *bolir*, *brusir*, *cobrir*, *colhir*, *dormir*, *eissir*, *esco- pir*, *fahir*, *fugir*, *legir*, *lusir*, *mentir*, *morir*, *obrir*, *ofrir*, *partir*, *prusir*, *pudir*, *querir*, *repentir*, *salir*, *sentir*, *servir*, *sofrir*, *sortir*, *venir*, etc., e lors compausats. La màger part presentan de particularitats qu'estudiarem pus luènh.

Cal notar qu'aquels verbs pòdon tanben se conjugar sus *florir*, sobretot dins los parlars orientals e en Narb.

Al nòstre vejaire, la lenga literària deu pas abandonar las formas non incoativas.

Mòdes impersonals

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 117. INFINITU | : sentir. |
| PARTICIPI PRESENT | : sentent. |
| GERONDIU : | : sentent, sentint. |
| PARTICIPI PASSAT | : sentit, sentida. |
| ADJECTIU VERBAL | : sentidor, sentidoira. |

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Paradig-
mas.
—2^a conju-
gason.

Mòde indicatiu

118. PRESENT : senti o sente, sentes, sent, senfèm, sentètz, senton.

IMPERFAIT : sentiá, sentiás, sentiá, sentiàm, sentiàtz, sentián.

PRETERIT : sentiguèri, sentiguères, sentiguèt, sentiguèrem, -eriam, sentiguèretz, -eriatz, sentiguèron, o sentèri..., sentigu... .

FUTUR : sentirai, sentiràs, sentirà, sentirem, sentiretz, sentiràn.

CONDICIONAL : sentiriá, sentiriás, sentiriá, sentiriàm, sentiriàtz, sentirián.

Mòde subjonctiu

119. PRESENT : senta, sentas, senta, sentam, sentatz, sentan.

IMPERFAIT : sentiguèsse, -èssi, sentiguèsses, sentiguèsse, -ès, sentiguèsssem, -essiam, sentiguèssetz, -essiatz, sentiguèssen, -esson, o sentèsse... .

Mòde imperatiu

120. PRESENT : Sing. 2 sent o senti, plur. 2 sentètz. Personas manlevadas al present del subjonctiu : Sing. 3 senta, plur. 1 sentam, 3 sentan.

c) 3^a Conjugason : batre

Mòdes impersonals

121. INFINITU : batre.

PARTICIPI-GERONDIU : batent.

PARTICIPI PASSAT : batut, batuda.

ADJECTIU VERBAL : batedor, batedoira.

REMARCA. — L'Ag. e lo Fois. an un gerondiu en *batrent*, MORFOLOGIA. los parlars orientals e septentrionals n'an un autre en *bateguent*. Aquelas formas son a defugir. Per l'adjectiu verbal, veire § 98.

Mòde indicatiu

122. PRESENT :

batí, -e	batèm
bates	batètz
bat	baton

REMARCAS. — Aici las principales variantas dels diàverses parlars :

Cent.	: (-i, -es, —, -èn, -ètz, -un).
Narb.	: (-i, -es, —, -èn, -ètz, -un).
Tol.	: (-i, -es, —, -èn, -ètz, -en).
Fois.	: (-i, -es, —, -èn, -ètz, -en).
Don.	: (-i, -es, —, -èn, -ètz, -u).
Alb.	: (-i, -es, —, èn, -ès, -u).
Carc.	: (-i, -es, —, -èn, -ès, -un).
Ag.	: (-i, -es, —, -èn, -ès -on).
Bes.	: (-i, -es, —, èn, -ès, -u).
Montp.	: (-e, -es, —, -èn, -ès, -u).
Cev.	: (-e, -es, —, -èn, -ès, -u).
Rgt.	: (-i o -e, -es, —, -èn, -ès, -u).
Gav.	: (-e, -es, —, -èn, -èt, -u).
Orlh.	: (-e, -es, —, -òns, -ès, -u).

123. IMPERFAIT :

batíá	batíàm
batíás	batíàtz
batíá	batíán

REMARCA. — Per las desinéncias personalas dels diàverses parlars, veire §§ 103 e 109.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Paradig-
mas.
—3^a conju-
gason.

124. PRETERIT :

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
batèri, -ère	batègui	bateguère
batères	batègues	bateguères
batèt	batèc	bateguèt
batèrem, -eriam	batèguem	bateguèrem
batèretz, -eriatz	batèguetz	bateguèretz
batèron	batèguen	bateguèron

Lo tipe *a* es la forma comuna ; lo tipe *b* aperten al Don., Fois. e Tol. ; enfin, lo tipe *c* es frequent dins los parlars septentrionals e orientals.

Per las variantas jos-dialectalas, consultar los §§ 101 e 111.

125. FUTUR :

batrai	batrem
batràs	batretz
batrà	batràn

REMARCAS. — Per las variantas de las desinéncias personalas, veire § 102.

Los futurs dels vèrbs en *-er*, *-erai* s'altèran en *-arai* en Gav., en *-orai* en Orlh. e en *-irai* dins mantun parlar : *conoisserai* (*cunuissarai*, *cunuissorai*, *cuneissirèi*). Aqueles vèrbs seràn estudiats pus luènh.

126. CONDICIONAL (futur del passat) :

batriá	batriàm
batriás	batriàtz
batriá	batrián

REMARCAS. — Per las variantas de las desinéncias personalas, veire § 103.

Pels vèrbs en *-er*, *-eriá*, meteissas remarcas qu'al paraf precedent.

Mòde subjonctiu

127. PRESENT :

bata	batam
batas	batatz
bata	batan

REMARCAS. — Los parlars lengadocians oscilan entre las formas ancianas en *-a* e las formas modèrnas en *-e* analogicas de la 1^a conjugason. Ça que la, estimam que la lenga literària deu demorar fidèla a las primières. Aicí las principales variantas jos-dialectalas :

- | | |
|--------|--|
| Cent. | : (-o, -os, -o, -an, -atz, -un o -e, -es, -e, -én, -étz, -en). |
| Narb. | : (-e, -es, -e, -én, -étz, -en o -un). |
| Tol. | : (-o o -oi, -os, -o, -an, -atz, -on o -e o -ei, -es, -e, -én, -étz, -en). |
| Fois. | : (-o o -oi, -os, -o, -an, -atz, -on o -e o -ei, -es, -e, -én, -étz, -en). |
| Don. | : (-e, -es, -e, -én, -étz, -u). |
| Alb. | : (-o o -oi, -os, -o, -an, -às, -u o -e o -ei, -es, -e, -én, -és, -en). |
| Carc. | : (-e o -i, -es, -e, -én, -és, -en o -un). |
| Ag. | : (-i, -es, -e, -én, -és, -en). |
| Bes. | : (-e, -es, -e, -én, -és, -u). |
| Montp. | : (-e, -es, -e o -a, -én, -és, -u). |
| Cev. | : (-e, -es, -e, -én, -és, -u). |
| Rgt. | : (-e, -es, -e, -én, -és, -u o -o, -os, -o, -an, -às, -u). |
| Gav. | : (-ie, -ies, -e, -ién, -iat, -iu). |
| Orlh. | : (-e o -io, -es o -ios, -e o -o, -òns, -às, -u). |

En Orlh., las 1^a e 2^a personas del plural son sovent remplaçadas per las meteissas personas de l'imperfait del subjonctiu : (*botossiòns*, *botossiàs*).

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Paradig-
mas.
—3^a conju-
gason.

MORFOLOGIA.
— Verb.
— Paradigm.
— 3^a conjugacion.

128. IMPERFAIT :

<i>a</i>	<i>b</i>
batèsse, -èssi	bateguèsse, -èssi
batèsses	bateguèsses
batèsse, -ès	bateguèsse, -ès
batèssem, -essiam	bateguèssem, -essiam
batèssetz, -essiatz	bateguèssetz, -essiatz
batèssen, -esson	bateguèssen, -esson

REMARCA. — Per las variantas jos-dialectalas, veire
§ 105.

Mòde imperatiu

129. PRESENT : Sing. 2 bat o bati, plur. 2 batètz.

Las autres personas son manlevadas al present del subjonctiu : Sing. 3 bata, plur. 1 batam, 3 batan.

C. — VÈRBS IRREGULARS

MORFOLOGIA.
— Verb.

130. Dins aquesta part, donam los verbs irregulars e tanben aquels que presentan qualche particularitat de conjugason.

Per mai de clartat, las formas que jutjam dignas d'èsser emplegadas dins la lenga literària son en caractèrs grasses. Quant a las formas jos-dialectalas, son escritas en grafia fonetica e en caractèrs italics ; son plaçadas entre parentèsis. Tot còp que o pensam util, indicam lo parlar ont aquelas formas son en usatge.

Aduire

INF. : aduire (adiüse, adürre Gav.).

PART.-GER. : adusent (adüguén).

PART. PAS. : aduit, aduita o aduch, aducha (adüt).

IND. PRES. : 1 adusi, 2 aduses, 3 adutz (adüs), 4 adusèm, 5 adusètz, 6 aduson.

IND. IMP. : 1 adusiá, etc.

PRETERIT : 1 aduguèri, etc.

FUTUR : 1 aduirai (adürai, adürrai), etc.

COND. : 1 aduiriá (adüriò, adürríò), etc.

SUBJ. PRES. : 1 aduga (adüsie Gav., adüsco), etc.

SUBJ. IMP. : 1 aduguèsse, etc.

IMP. : 2 adutz, 5 adusètz.

REMARCAS. — Lo verb simple *duire* es gaireben inusitat en lenga d'Oc. Sos compausats son al contrari fòrça nombroses : *conduire, deduire, enduire, introduire, produire, reduire, seduire, traduire*. Tots aquels verbs donan de formas que se conjugan sus *florir* : *condusir o conduir (cundüsí, cundusí, cundesi)*.

Om tròba de preterits en *-duri, -dures, -dut, etc.*, dins l'Ag. del sègle XVIIⁿ.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Anar

- INF. : **anar.**
 PART.-GER. : **anant** (*anén, anguéen*).
 PART. PAS. : **anat, anada.**
 IND. PRES. : 1 **vau** (*bou, base* Gav.), 2 **vas** (*bases* Gav.), 3 **va** (*bo, bai*), 4 **anam** (*bons Orlh.*), 5 **anatz** (*bas Orlh.*), 6 **van** (*bou, bau* Don., *basu* Orlh.).
 IND. IMP. : 1 **anavi**, etc.
 PRETERIT : 1 **anèri** (*anguèri, anègui, anguègui* Fois.), etc.
 FUTUR : 1 **anarai o anirai**, etc.
 COND. : 1 **anariá o aniriá**, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 **ane** (*angue o ango, bàsie* Gav., *vague* Montp.), etc.
 SUBJ. IMP. : 1 **anèsse** (*anguèsse*), etc.
 IMPER. : 2 **vai** (*be* Fois.), 5 **anatz**.
 REMARCA. — *Desanar, malanar, tresanar* se conjugan regularament.

Ardre

- INF. : **ardre.**
 PART. PRES. : **ardent.**
 PART. PAS. : **ars, arsa.**
 IND. PRES. : 1 **ardi**, 2 **ardes**, 3 **ard**, 4 **ardèm**, 5 **ardètz**, 6 **ardon**.
 IND. IMP. : 1 **ardiá**, etc.
 FUTUR : 1 **ardrai**, etc.
 COND. : 1 **ardriá**, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 **arda**, etc.

REMARCA. — Aquel vèrb es gaireben del tot arcaïc. Es estat emplegat per A. Galhard e per A. Arnavièlha.

Astrénher

- INF. : **astrénher o astrénger.**
 PART.-GER. : **astrenhent o astrengent** (*astrenguén, astrenheguén*).
 PART. PAS. : **astrench, astrencha; astrent, astrenta; astrengut, astrenguda** (*astrenhüt, astrenjüt, astrenhegüt*).
 IND. PRES. : 1 **astrenhi o astrengi**, 2 **astrenhes o astrenges**, 3 **astrenh o astreng**, etc.
 IND. IMP. : 1 **astrenhiá o astrengiá**, etc.
 PRETERIT : 1 **astrenguèri** (*astrenhèri, astrengèri, astrenheguère* Gav.), etc.
 FUTUR : 1 **astrenherai o astrengerai** (*astrenhirai, astrengirai, astrendrai* Gal.), etc.
 COND. : 1 **astrenheriá o astrengériá** (*astrenhiriò, astrengiriò, astrendriò* Gal.), etc.
 SUBJ. PRES. : 1 **astrenga o astrenha, astrenja**, etc.
 SUBJ. IMP. : 1 **astrenguèsse** (*astrenhèsse, astrengèsse, astrenheguèssie* Gav.), etc.
 IMPER. : 2 **astrenh o astreng**, 5 **astrenhètz o astrengètz**.

REMARCAS. — Se conjugan de la meteissa faiçon : *constréner, destrénher, estrénher, restrénher*.

Qualques parlars fan aquels vèrbs en *-ir* sus *florir*, d'altres an una tendéncia a los far de la 1^a conjugason ; es atal que òm a : *estrenhir, estrengir, estrenhar*. Son de formas pauc recomandables.

Cal notar los part. pas. : *destrech, estrech, restrech*, utilitzats mai que mai coma adjectius.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Aucir

- INF. : **aucir** o **aucire** (*aucise*).
 PART.-GER. : **aucisen** (*auciguén*).
 PART. PAS. : **aucís**, **aucisa** o **aucit**, **aucida**.
 IND. PRES. : 1 **aucisi**, 2 **aucises**, 3 **aucís**, 4 **aucisèm**,
 5 **aucisètz**, 6 **aucison**.
 IND. IMP. : 1 **aucisiá**, etc.
 PRETERIT : 1 **auciguèri**, etc.
 FUTUR : 1 **aucirai**, etc.
 COND. : 1 **auciriá**, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 **auciga** o **aucisa**, etc.
 SUBJ. IMP. : 1 **auciguèsse**, etc.
 IMP. : 2 **aucís**, 5 **aucisètz**.

REMARCA. — Aquel vèrb es encara utilizat en Fois.

Ausir

- INF. : **ausir**.
 PART. PRES. : **ausent**.
 GER. : **ausent**, **ausint** (*ausiguén*, *ausisquén*).
 PART. PAS. : **ausit**, **ausida**.
 IND. PRES. : 1 **ausi**, 2 **auses**, 3 **aug** o **aus**, 4 **ausèm**,
 5 **ausètz**, 6 **auson**.
 IND. IMP. : 1 **ausiá**, etc.
 PRETERIT : 1 **ausiguèri** (*ausèri*, *ausigui* Fois.), etc.
 FUTUR : 1 **ausirai**, etc.
 COND. : 1 **ausiriá**, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 **auja**, 2 **aujas**, 3 **auja**, 4 **aujam**,
 5 **aujatz**, 6 **aujan**, o 1 **ausa**, etc.
 IMP. : 2 **auja** o **aug**, 5 **aujatz**.

REMARCAS. — *Ausir* se conjuga lèumens sus *florir*. Cal senhalar las formas arcaïcas dels darríers sègles; preterit : *ausigui* Fois. e Tol., *ausiri* Ag.; imp. del subj. : *ausisse* o *ausissa*.

Aver

- INF. : **aver** (*abeire*, *aberre*, *abüre*, *avedre*, *agué*,
aguedre).
 PART.-GER. : **avent** (*aguén*, *ajén*).
 PART. PAS. : **agut** (*abüt*, *ajüt*).
 IND. PRES. : 1 **ai** (*èi*, *è*), 2 **as**, 3 **a (o)**, 4 **avèm**,
 5 **avètz**, 6 **an** (*au* Don., *òu*).
 IND. IMP. : 1 **aviá**, etc.
 PRETERIT : 1 **aguèri** (*agèri*, *abèri*, *asquèri* Orlh.),
 etc.
 FUTUR : 1 **aurai**, etc.
 COND. : 1 **auriá**, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 **aja** (*ago*), etc.
 SUBJ. IMP. : 1 **aguèsse** (*agèsse*, *abèsse*, *asquèsse*),
 etc.
 IMP. : 2 **aja**, 5 **ajatz**.

REMARCA. — A. Galhard emplega encara lo cond. pas. en *-ra* : *aguèra*.

Beure

- INF. : **beure** (*beve*, *beire*, *bere*, *bieure*, *biure*).
 PART.-GER. : **bevent** (*beguéen*, *beurén*, *bubén*, *biuguén*).
 PART. PAS. : **begut**, **beguda** (*bebüt*, *beugüt*, *bieugüt*,
biugüt).
 IND. PRES. : 1 **bevi** (*bübi* Gav.), 2 **beves** (*bübes*),
 3 **beu** (*bieu*, *biu*), 4 **bevèm** (*bübèn*), 5 **bevètz** (*bübès*),
bevon (*bübu*).
 IND. IMP. : 1 **beviá** (*bübiòi* Gav., *beugiò* Orlh.), etc.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA:
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

PRETERIT : 1 beguèri (*bebèri, bieuguère* Orlh., *buguère* Gav., *bebègui* Fois.), etc.

FUTUR : 1 beurai (*bieurai*), etc.

COND. : 1 beuriá (*bieuriòi*), etc.

SUBJ. PRES. : 1 bega (*bebo, bübie* Gav., *bébie* Fois., *bieugo* Orlh.), etc.

SUBJ. IMP. : 1 beguèsse (*bebèsse, bieuguèsse, bieu guèssie* Gav.), etc.

IMPER. : 2 beu o bevi (*bieu* Gav.), 5 bevètz (*bübès* Gav.).

REMARCA. — Compausat : *embeure*.

Bolir

INF. : bolir o bulir (*bulhe, bulhi, bülhi*).

PART.-GER. : bolent o bulent (*bulhén, bülhén*).

PART. PAS. : bolit, bolida o bulit, bulida.

IND. PRES. : 1 boli o buli (*bulhi, bülhi*), 2 boles o bules, 3 bol o bul (*bulh, bülh*), etc.

IND. IMP. : 1 boliá o buliá, etc.

PRETERIT : 1 boliguèri o buliguèri, etc.

FUTUR : 1 bolirai o bulirai, etc.

COND. : 1 boliriá o buliriá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 bola o bula (*bulho, bülho*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 boliguèsse o buliguèsse, etc.

IMPER. : 2 bol o bul, 5 bolètz o bulètz.

REMARCA. — Se conjuga tanben sus *florir*. Compausats : *perbolir, rebolir*.

Brunhir

INF. : brunhir (*brünhe*).

PART.-GER. : brunhent.

PART. PAS. : brunhit, brunhida.

IND. PRES. : 1 brunhi, 2 brunhes, 3 brunh, etc.

IND. IMP. : 1 brunhiá, etc.

PRETERIT : 1 brunhiguèri, etc.

FUTUR : 1 brunhirai, etc.

Cond. : 1 brunhiriá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 brunha, etc.

SUBJ. IMP. : 1 brunhiguèsse, etc.

IMP. : 2 brunh, 5 brunhètz.

REMARCA. — Formas sus *florir*.

Brusir

INF. : brusir (*brüse*).

PART.-GER. : brusent.

PART. PAS. : brusit.

REMARCA. — Se conjuga lèumens sus *florir*.

Caire

INF. : caire o càser.

PART.-GER. : casent (*cairén, caiguén, cagén*).

PART. PAS. : casut, casegut (*cajüt*).

IND. PRES. : 1 casi, 2 cases, 3 cai o catz, 4 casèm, 5 casètz, 6 cason.

IND. IMP. : 1 casiá, etc.

PRETERIT : 1 caiguèri o casèri (*cagèri*), etc.

MORFOLOGIA.

— Vèrb
— Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Verbs
irregulars.

FUTUR : 1 **cairai**, etc.
COND. : 1 **cairiá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **caiga o casa (cajo)**, etc.
SUBJ. IMP. : 1 **caiguësse o casësse**, etc.
IMP. : 2 **cai o catz**, 5 **casëtz**.

REMARCA. — Se conjugan atal los compausats : *descaire, escaire, recaire. Escaire* passa tanben a *escasir* e se conjuga sus *florir*.

Caler

INF. : **caler** (*caré* Carc., *calre*, *carre* Bes., *caldre* Rgt., *caudre*, *caure*, *charre* Gav.).

PART.-GER. : **calent** (*calguén*, *cauguén*, *chaguén* Gav.).

PART. PAS. : **calgut o caugut** (*chagüt* Gav.).

IND. PRES. : 3 **cal o cau** (*chau* Gav.).

IND. IMP. : 3 **caliá** (*chabiò* Gav.).

PRETERIT : 3 **calguèt o cauguèt** (*chaguèt* Gav.).

FUTUR : 3 **calrà, caldrà, caurà, caudrà** (*carrà* Bes., *charrà* Gav.).

COND. : 3 **calriá, caldriá, cauriá, caudriá** (*carriò* Bes., *charriò* Gav.).

SUBJ. PRES. : 3 **calga o cauga** (*calho*, *chàlie*, *chàguie* Gav.).

SUBJ. IMP. : 3 **calguësse o cauguësse** (*chaguëssie* Gav.).

Caupre

INF. : **caupre o caber** (*caure*, *chaupre* Gav.).

PART.-GER. : **cabent** (*caupén*, *chaupén*, *capién*, *caupeguén*).

PART. PAS. : **cabut o cauput** (*capüt*, *capiüt*, *cau-pegüt*, *chapegüt*, *chaupüt* Gav.).
MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Verbs
irregulars.

IND. PRES. : 1 **cabi o caupi** (*chaupe* Gav.), 2 **cabes o caupes** (*chaupes*), 3 **cap o caup** (*chaup*, *cau*), etc.

IND. IMP. : 1 **cabiá o caupiá** (*chaupiò* Gav.), etc.

PRETERIT : 1 **caupèri** (*cabèri*, *capièri*, *caupeguère*, *chapeguère* Gav.), etc.

FUTUR : 1 **cabrai o cauprai** (*caurai*, *chauprai* Gav.), etc.

COND. : 1 **cabriá o caupriá** (*cauriò*, *chaupriò* Gav.), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **càpia** (*còupio*, *cabo*, *chàupie* Gav.), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **caupèsse** (*cabèsse*, *capièsse*, *caupeguèsse*, *chapeguèssie* Gav.), etc.

IMP. : 2 **cap o caup**, 5 **cabètz o caupètz**.

REMARCA. — *Caber* se cambia dins qualques parlars en *cabir* que se conjuga sus *florir*.

Cénher

INF. : **cénher o cénger**.

PART.-GER. : **cenhent o cengent**.

PART. PAS. : **chench, cенcha o cint, cinta**.

IND. PRES. : 1 **cenhi o cengi**, 2 **cenhes o cenges**, 3 **cenh o ceng**, etc.

IND. IMP. : 1 **cenhiá o cengiá**, etc.

PRETERIT : 1 **cenguèri, cenhèri o cengèri** (*cenheguère*), etc.

FUTUR : 1 **cenherai o cengerai**, etc.

COND. : 1 **cenheriá o cengeriá**, etc.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

SUBJ. PRES. : 1 cenga, cenha o cenja, etc.
SUBJ. IMP. : 1 cenguèsse, cenhèsse o cengèsse (*cenhe-*
guèsse), etc.
IMP. : 2 cenh o ceng, 5 cenhètz o cengètz.

REMARCA. — Los parlars orientals tendon a tresmudar
cénher en *cenhir*.

Cèrner

INF. : cèrner.
PART.-GER. : cernent.
PART. PAS. : cernut.
IND. PRES. : 1 cèrni, 2 cèrnes, 3 cèrn, etc.
IND. IMP. : 1 cerniá, etc.
PRETERIT : 1 cernèri, etc.
FUTUR : 1 cernerai, etc.
COND. : 1 cerneríá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 cèrna, etc.
SUBJ. IMP. : 1 cernèsse, etc.
IMPER. : 2 cèrn, 5 cernètz.

REMARCA. — La forma *cernir* se conjuga sus *florir*.

Claure

INF. : claire.
PART.-GER. : clausent (*clauguén*, *claurén*).
PART. PAS. : claus, clausa o claugut, clauguda.
IND. PRES. : 1 clausi, 2 clauses, 3 clau (*clau*), etc.
IND. IMP. : 1 clausiá, etc.
PRETERIT : 1 claguèri (*clausèri*, *clauseguère*), etc.
FUTUR : 1 claurai, etc.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

COND. : 1 clauriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 clauga (*clauso*, *clàusie Gav.*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 clauguèsse (*clausèsse*, *clauseguèsse*),
etc.

IMPER. : 2 clau, 5 clausètz.

REMARCA. — Se conjugan sus *claure* : *desclaure*, *desen-*
claure, *enclaure*, *reclaure*. Existís de formas en *clausir*,
desenclausir, *enclausir*, que se conjugan sus *florir*.

Cobrir

INF. : cobrir o cubrir (*curbí*, *cürbí*, *cuèrbe*).
PART. PRES. : cobrent o cubrent (*curbén*, *cürbén*).
GER. : cobrent o cubrent, cobrint o cubrint.
PART. PAS. : cobèrt, cobèrta, o cubèrt, cubèrta.
IND. PRES. : 1 cuèbri (*cuèrbi*), 2 cuèbres (*cuèrbes*),
3 cuèrp, 4 cobrèm o cubrèm (*curbèn* o *cürbèn*), 5 cobrètz
o cubrètz (*curbètz* o *cürbètz*), 6 cuèbron (*cúrbun* o
cürbun).

IND. IMP. : 1 cobriá o cubriá, etc.

PRETERIT : 1 cobriguèri o cubriguèri (*curbiguèri* o
cürbiguèri), etc.

FUTUR : 1 cobrirai o cubrirai (*curbirèi*, *cürbirèi*),
etc.

COND. : 1 cobririá o cubririá (*curbiriò* o *cürbiriò*),
etc.

SUBJ. PRES. : 1 cuèbra, 2 cuèbras, 3 cuèbra, 4 co-
bram o cubram, 5 cobratz o cubratz, 6 cuèbran.

SUBJ. IMP. : 1 cobriguèsse o cubriguèsse, etc.

IMPER. : 2 cuèrp, 5 cobrètz o cubrètz.

REMARCA. — Aquel vèrb pòt tanben se conjugar sus
florir. Compausats : *descobrir*, *encobrir*, *recobrir*.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.

— Vèrbs

irregulars.

Còire

INF. : **còire, cuèire** (*còse, quèse, quèje, cüèire, cùòire* Rgt., Orlh.).

PART.-GER. : **cosent** (*quesén, quején, cuseguén, cuguén*).

PART. PAS. : **còit o ciòch, cuèit o cuèch, cuòch** (*cusegüt*).

IND. PRES. : 1 **còsi o cuèsi, 2 còses o cuèses, 3 ciò, ciòtz** (Fois.) o **cuèi, 4 cosèm** (*quesén*), 5 **cosètz** (*quesètz*), 6 **còson o cuèson**.

IND. IMP. : 1 **cosiá** (*quesiò o quejiò*), etc.

PRETERIT : 1 **coguèri** (*cuiguèri, cuseguèri, cusèri, cugèri, quegèri, cusigui, cisisquègui* Fois.), etc.

FUTUR : 1 **coirai** (*queirèi, cuirèi*), etc.

COND. : 1 **coiriá** (*queiriò, cuiriò*), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **còga** (*cuso, cüèso, cüèjo, quèjo, quèso, còsie* Gav., *cose o coge* Fois., *cusegue* Rgt.), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **coguèsse**, etc.

IMP. : 2 **còi o cuèi, 5 cosètz**.

REMARCA. — Sus *còire* se conjugan : *bescòire, descòire, escòire, recòire*.

Còler

INF. : **còler, còlre o còldre**.

PART.-GER. : **colet**.

PART. PAS. : **colgut, colguda**.

IND. PRES. : 1 **còli, 2 còles, 3 ciò**, etc.

IND. IMP. : 1 **coliá**, etc.

PRETERIT : 1 **colguèri**, etc.

FUTUR : 1 colrai o coldrai, etc.

COND. : 1 colriá o coldriá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 ciòga, etc.

SUBJ. IMP. : 1 colguèsse, etc.

IMPER. : 2 ciò, 5 colètz.

REMARCA. — Aquel vèrb pareis aver una conjugason completa qu'en Rgt. (Constanç).

Colhir

INF. : **colhir o culhir** (*quèlhe, quelhi, culí o cüli, culhe*).

PART. PRES. : **colhent o culhent**.

GER. : **colhent o culhent, colhint o culhint**.

PART. PAS. : **colhit, colhida o culhit, culhida**.

IND. PRES. : 1 **cuèlhi, 2 cuèlhes, 3 cuèlh, 4 colhèm o culhèm, 5 colhètz o culhètz, 6 cuèlhon**.

IND. IMP. : 1 **colhiá o culhiá**, etc.

PRETERIT : 1 **colhiguèri o culhiguèri**, etc.

FUTUR : 1 **colhirai o culhirai**, etc.

COND. : 1 **colhiriá o culhiriá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **cuèlha, 2 cuèlhas, 3 cuèlha, 4 colham o culham, 5 colhatz o culhatz, 6 cuèlhan**.

SUBJ. IMP. : 1 **colhiguèsse o culhiguèsse**, etc.

IMPER. : 2 **cuèlh, 5 colhètz o culhètz**.

REMARCA. — Se conjuga tanben sus *florir*. Compausats : *entrecolhir, recolhir*.

Conclure

INF. : **conclure**.

PART.-GER. : **conclusent** (*conclüguén*).

MORFOLOGIA.

— Vèrb.

— Vèrbs

irregulars.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Verbs
irregulars.

PART. PAS. : **conclús, conclusa** (*conclüt, cunclüdo Gav.*).

IND. PRES. : 1 **conclusi**, 2 **concluses**, 3 **conclutz**,
4 **conclusèm**, 5 **conclusètz**, 6 **concluson**.

IND. IMP. : 1 **conclusiá**, etc.

PRETERIT : 1 **concluguèri**, etc.

FUTUR : 1 **conclurai**, etc.

COND. : 1 **concluriá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **concluga** (*cunclüssie Gav.*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **concluguèsse**, etc.

IMPER. : 2 **conclutz**, 5 **conclusètz**.

REMARCA. — Sus *conclure* se conjugan : *enclure, exclure, reclure*.

Conéisser

INF. : **conéisser o conóisser** (*cunegue Fois.*).

PART.-GER. : **coneissent o conoissent** (*cuneguén, cunesquén*).

PART. PAS. : **coneget o conogut** (*cunescüt, cuneissüt, cunuissüt, cuneissegüt, cunuissegüt*).

IND. PRES. : 1 **coneissi o conoissi**, 2 **coneisses o conoises**, 3 **coneis o conois**, etc.

IND. IMP. : 1 **coneissiá o conoissiá**, etc.

PRETERIT : 1 **coneguèri o conoguèri, conesquèri o conosquèri** (*cuneiguèri, cunuiguèri, cuneissegüere Gav.*), etc.

FUTUR : 1 **coneisserai o conoisserai** (*cuneirèi, cunestrèi Gal., cuneissirèi*), etc.

COND. : 1 **coneisseriá o conoisseriá** (*cuneiriò, cunestriò Gal., cuneissiriò*), etc.

MORFOLOGIA.
— Vèrb
— Verbs
irregulars.

SUBJ. PRES. : 1 **conesca o conosca** (*cunego, cuneisso, cunuisso, cunesse Rgt.*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **coneguèsse o conoguèsse, conesquèsse o conosquèsse** (*cuneiguèsse, cunuiguèsse, cuneissegüesie Gav.*), etc.

IMPER. : 2 **coneis o conois, 5 coneissètz o conoissètz**.

REMARCA. — Se conjugan atal : *desconéisser, mes-conéisser, reconéisser*.

Construire

INF. : **construire** (*custrüre, custrüse*).

PART.-GER. : **construsent** (*custrüguén, custrüisquén, custrüiguén*).

PART. PAS. : **construit, construita o construch, construcha**.

IND. PRES. : 1 **construsi**, 2 **construses**, 3 **constrús**, etc.

IND. IMP. : 1 **construsiá**, etc.

PRETERIT : 1 **construguèri** (*custrüsegüere, custrüüguere*), etc.

FUTUR : 1 **construirai**, etc.

COND. : 1 **construiríá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **construga** (*custrüso*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **construgèsse** (*custrüsegüesse, custrüiguèsse*), etc.

IMPER. : 1 **constrús**, 5 **construsètz**.

REMARCA. — Jos la forma *construir* se conjuga sus *florir*. Compausats : *destruire, instruire*.

IORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Córrer

- INF. : **córrer**.
- PART.-GER. : **corrent** (*curreguén, curguén*).
- PART. PAS. : **corrut, corruda o corregut** (*curgüt*).
- IND. PRES. : 1 **corri**, 2 **corres**, 3 **cor** (*curre* Gav.), etc.
- IND. IMP. : 1 **corriá**, etc.
- PRETERIT : 1 **correguèri** (*currèri, curguèri*), etc.
- FUTUR : 1 **correrai** (*currirèi, currarai* Gav.), etc.
- COND. : 1 **correríá** (*curririò, currariò* Gav.), etc.
- SUBJ. PRES. : 1 **corra** (*curgo, cùrrie* Gav.), etc.
- SUBJ. IMP. : 1 **correguèsse** (*curreguèssie* Gav., *curguèsse, currèsse*), etc.
- IMP. : 2 **cor**, 5 **corrètz**.

REMARCA. — Se conjugan de la meteissa faïçon : *acórrer, concórrer, encórrer, escórrer, percórrer, recórrer, socórrer*.

Córrer se conjuga tanben sus *florir*, jos la forma *corrir*.

Cósers

- INF. : **cósers**.
- PART.-GER. : **cosent**.
- PART. PAS. : **cosut o cosegut**.
- IND. PRES. : 1 **cosi**, 2 **coses**, 3 **cos**, etc.
- IND. IMP. : 1 **cosiá**, etc.
- PRETERIT : 1 **cosèri o coseguèri**, etc.
- FUTUR : 1 **coserai**, etc.
- COND. : 1 **coseriá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **cosa**, etc.

SUBJ. IMP. : 1 **cosèsse o coseguèsse**, etc.

IMPER. : 2 **cos**, 5 **cosètz**.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

REMARCA. — Se conjugan de la meteissa faiçon los compausats : *descósers, recósers*.

Cósers pren encara la forma *cosir*, e se conjuga sus *florir*.

Creire

INF. : **creire** (*crese, crere* Ag., *crege* Fois.).

PART.-GER. : **cresent** (*creguén, creirén* Fois., *creseguén, cregeguén*).

PART. PAS. : **cregut** (*cresüt, crejüt, cresegüt, cregejüt*).

IND. PRES. : 1 **cresi**, 2 **creses**, 3 **crei** (*cretz, creu*), etc.

IND. IMP. : 1 **cresiá**, etc.

PRETERIT : 1 **creguèri** (*cresèri, cregèri, creseguère, cregeguèri*), etc.

FUTUR : 1 **creirai**, etc.

COND. : 1 **creiriá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **crega** (*creso, crésie* Gav., *cresegue Rgt., crege* Fois.), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **creguèsse** (*cresèsse, creseguèssie* Gav.), etc.

IMPER. : 2 **crei**, 5 **cresètz**, o 2 **crega**, 5 **cregatz**.

REMARCA. — Se conjugan atal los compausats : *descreire, mescreire, recreire*.

MORFOLOGIA.

—Verb

Verbs

irregulars.

Créisser

INF. : **créisser** (*cresse*).PART.-GER. : **creissent** (*cresquéen*, *creguén*, *cresseguén*).PART. PAS. : **crescut** (*cregüt* arc., *creissüt*, *creisegüt*).IND. PRES. : 1 **creissi**, 2 **creisses**, 3 **creis**, etc.IND. IMP. : 1 **creissiá**, etc.PRETERIT : 1 **cresquèri** (*creissèri*, *creissegüère*, *creguèri* arc.), etc.FUTUR : 1 **creisserai** (*cessirèi*, *creissarai* Gav., *crestrèi* Gal.), etc.COND. : 1 **creisseriá** (*creissiriò*, *creissariò* Gav., *crestriò* Gal.), etc.SUBJ. PRES. : 1 **cresca** (*crego*, *creisso*), etc.SUBJ. IMP. : 1 **cresquèsse** (*creguèsse*, *creissèsse*, *creissegüèsse*), etc.IMPER : 2 **creis**, 5 **creissètz**.REMARCA. — Compausats : *acréisser*, *descréisser*, *re-créisser*.

Crénher

INF. : **crénher** o **crénger**.PART.-GER. : **crenhent** o **crengent** (*crenguén*, *crenheguén*).PART. PAS. : **crengut**, **crenguda** o **crench**, **crencha**; **crent**, **crenta** (*crenhüt*, *crenjüt*, *crenhegüt*).IND. PRES : 1 **crenhi** o **crengi**, 2 **crenhes** o **crenges**, 3 **crenh** o **creng**, etc.IND. IMP. : 1 **crenhiá** o **crengiá**, etc.PRETERIT : 1 **crenguèri** (*crenhèri*, *crengèri*, *crenheguèri*), etc.FUTUR : 1 **crenherai** o **crengerai** (*crenhirai*, *crengirai*, *crendrai* Gal.), etc.COND. : 1 **crenheriá**, **crengeriá** (*crenhiriò*, *crengiriò*, *crendriò* Gal.), etc.SUBJ. PRES. : 1 **crenga** o **crenha**, **crenja**, etc.SUBJ. IMP. : 1 **crenguèsse** (*crenhèsse*, *crengèsse*, *crenhegùèsse* Gav.), etc.IMPER. : 2 **crenh** o **creng**, 5 **crenhètz** o **crengètz**.REMARCA. — Formas en *crenhir*, *crenir*, *crenhar* a defugir.

Dar

INF. : **dar**.PART.-GER. : **dant**.PART. PAS. : **dat**, **dada**.IND. PRES. : 1 **dau** (*dou*), 2 **das**, 3 **da**, 4 **dam**, 5 **datz**, 6 **dan** (*dou*).IND. IMP. : 1 **davi**, 2 **daves**, 3 **dava**, etc.PRETERIT : 1 **dèri**, 2 **dères**, 3 **dèt** (*dèc*), 4 **dèrem**, 5 **dèretz**, 6 **dèron**.FUTUR : **darai**, etc.COND. : 1 **dariá**, etc.SUBJ. PRES. : 1 **dei**, 2 **des**, 3 **de**, 4 **dem**, 5 **detz**, 6 **den**.SUBJ. IMP. : 1 **dèsse**, 2 **dèsses**, 3 **dèsse**, etc.IMPER. : 2 **dau** o **da**, 5 **datz**.

REMARCA. — Aquel verb, lèumens arcaïc, subsistís gaire qu'en Alb., Fois. e Orlh. Es frequent dins los textes dels sègles XVI e XVII.

MORFOLOGIA.

—Verb

—Verbs

irregulars.

MORFOLOGIA
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.

Deroire

- INF. : deroire.
PART. PAS. : deroit, deroita.

REMARCA. — Vèrb inusitat als autres temps. Pòt se conjugar sus *florir*, jos la forma *deroir*.

Destruire

Veire Construire.

Deure

- INF. : deure (*dièure, diure*).
PART.-GER. : devent (*deguén, dübén*).
PART. PAS. : degut (*dieugüt, diugüt, dechüt, dichüt* Rgt., *debiüt* Fois.).

IND. PRES. : 1 devi (*dübe* Gav., *diube* Orlh.), 2 deves (*dübes*), 3 deu (*dièu, diu*), 4 devèm (*dübèn*), 5 devètz (*dübètz*), 6 devon (*dübu*).

- IND. IMP. : 1 deviá (*dübiòi* Gav., *deugiò* Orlh.), etc.
PRETERIT : 1 deguèri (*düguère* Gav., *dieuguère* Rgt., Orlh., *düguèt, düchèt* Rgt., *debèri, debègui* Fois.), etc.
FUTUR : 1 deurai (*dieurai, diurai*), etc.
COND. : 1 deuriá (*dieuriòi, diuriòi*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 dega (*dièuguo* Orlh., *dübie* Gav., *débie, debo, dügue, düche* Rgt.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 deguèsse (*dieuguèsse, deguèssie* Gav., *debèsse*), etc.
IMP. : 2 deu (*dièu*), 5 devètz (*dühèt*).

Dire

- INF. : dire (*dise*).
PART.-GER. : disent (*diguén, dirén* Fois.).
PART. PAS. : dit, dita o dich, dicha.
IND. PRES. : 1 disi, 2 dises, 3 ditz (*dis, diu* Don.), 4 disèm, 5 disètz, 6 dison.
IND. IMP. : 1 disiá (*dijò* Cent.), etc.
PRETERIT : 1 diguèri (*disèri, dissèri, dissègui* Arc., *diguègui* Fois.), etc.
FUTUR : 1 dirai, etc.
COND. : 1 diriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 diga (*diso, disie* Gav.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 diguèsse (*diguèssie* Gav., *disèsse, dissa* arc.), etc.
IMP. : 2 diga (*dijo* Gav.), 5 digatz.

REMARCA. — Compausats : *contradire, desdire, interdire, redire, sobredire*.

Dobrir

- INF. : dobrir o dubrir (*durbí, drubí, dürbí, drübí, duèbre, duèrbe, dièrbe, dièrbre*).
PART.-GER. : dobrent o dubrent, dobrint o dubrint.
PART. PAS. : dobèrt o dubèrt (*dubrit o dübrit*).
IND. PRES. : 1 duèbri (*düèrbi, dièbri, drièbi, dièrbi*), 2 duèbres, 3 duèrp (*duèbre, dièbre, drièbo, dièrp, drèp* Fois.), 4 dobrèm o dubrèm, 5 dobrètz o dubrètz, 6 duèbron (*düèrbun, drüèrbun, dièrbun, drièrbun, dièbrun*).
IND. IMP. : 1 dobriá o dubriá, etc.
PRETERIT : 1 dobriguèri o dubriguèri, etc.

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

FUTUR : 1 dobrirai o dubrirai, etc.

COND. : 1 dobririá o dubririá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 duèbra (*düèrbo*, *dièrbo*, *drièbo*),
2 duèbras, 3 duèbra, 4 dobram o dubram, dobratz o
dubratz, 6 duèbran.

SUBJ. IMP. : 1 dobriguèsse o dubriguèsse, etc.

IMPER. : 2 duèrp (*dièrp*), 5 dobrètz o dubrètz.

REMARCAS. — Aquel vèrb dona de formes fòrça cambiadissas a causa de *r* que pòt prendre diverses posicions e de la diftongason de *o* del radical. Pòt se conjugar sus *florir*.

Dins la lenga moderna s'es substituit gaireben completament al vèrb simple *obrir*, *ubrir*, que se conjuga coma el : *obrent*; *obèrt*; *òbri* o *uèbri*, *òbres* o *uèbres*, *òbre* o *uèbre*, *obrèm*, *obrètz*, *òbron* o *uèbron*; *obriá*; *obriguèri*; *obrirai*; *obririá*; *òbra* o *uèbra*; *obriguèsse*.

Dòler

INF. : dòler, dòlre, dòldre, dòure, dòudre (*dorre* Bes., *duolre* Rgt.).

PART.-GER. : dolent (*dulguén*).

PART. PAS. : dolgut o dòugut.

IND. PRES. : 1 dòli, 2 dòles, 3 dòl o dòu, 4 dolèm,
5 dolètz, 6 dòlon.

IND. IMP. : 1 doliá, etc.

PRETERIT : 1 dolguèri o dòuguère, etc.

FUTUR : 1 dolrai, doldrai, dòurai, dòudrai (*durrai* Bes.), etc.

COND. : 1 dolriá, doldriá, dòuriá, dòudriá (*durriò* Bes.), etc.

SUBJ. PRES. : 1 dòlga, dòuga o dòlha, etc.

SUBJ. IMP. : 1 dolguèsse, dòuguèsse, etc.

IMPER. : 2 dòl o dòu, 5 dolètz.

Dormir

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

INF. : dormir (*drumí*, *dürmí*, *drümí*, *dermí*, *dremí*, *drome*).

PART.-GER. : dorment o dormint (*dürmén*, *durmi-guén*).

PART. PAS. : dormit (*dürmit*).

IND. PRES. : 1 dòrmi o duèrmi (*dromi*, *dürmi*, *dèrmi*, etc.), 2 dòrmes o duèrmes, 3 dòrm o duèrm (*dor*, *düèr*, *dièrm*, *drèm* Fois.), etc.

IND. IMP. : 1 dormiá, etc.

PRETERIT : 1 dormiguèri (*dürmigui*, *durmisquègui* Fois.), etc.

FUTUR : 1 dormirai, etc.

COND. : 1 dormiriá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 dòrma o duèrma, etc.

SUBJ. IMP. : 1 dormiguèsse, etc.

IMPER. : 2 dòrm o duèrm, 5 dormètz.

REMARCA. — *Dormir* se conjuga tanben sus *florir*.
Compausats : *endormir*, *entredormir*.

Eissir

INF. : eissir.

PART.-GER. : eissent.

PART. PAS. : eissit.

IND. PRES. : 1 eissi, 2 eisses, 3 eis, etc.

IND. IMP. : 1 eissiá, etc.

FUTUR : 1 eissirai, etc.

COND. : 1 eissiriá, etc.

REMARCA. — Aquel vèrb gaireben completament inusat es sobretot arcaic. En Catalunya es d'usatge literari. Pòt se conjugar sus *florir*.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Empénher

- INF. : *empénher* o *empénger*.
PART. PAS. : *empenhent* o *empengent*.
PART. PAS. : *empench*, *empencha* (*empenhüt*).
IND. PRES. : 1 *empenhi*, *empengi*, 2 *empenhes* o *empenges*, 3 *empenh* o *empeng*, etc.
IND. IMP. : 1 *empenhiá* o *empengiá*, etc.
PRETERIT : 1 *empenguèri*, etc.
FUTUR : 1 *empenherai* o *empengerai*, etc.
COND. : 1 *empenheriá* o *empengeriá*, etc.
SUBJ. PRES. : 1 *empenga* o *empenha*, etc.
SUBJ. IMP. : 1 *empenguèsse*, etc.
IMPER : 2 *empenh* o *empeng*, 5 *empenhètz* o *empengètz*.

REMARCAS. — Sus *empénher* se conjuga *espénher* o *espénger*.

Aquels vèrbs an de formes en *empenhir* o *empengir*, *espenhir* o *espengir* conjugadas sus *florir*, e mai de formes en -ar : *empenhar*.

Emprénher

Aquel vèrb se conjuga coma *empénher*. Es pauc usitat.

Enfrànher

Vèrb arcaic enregistrat per Mistral jos la forma *enfrénher*; se conjuga coma *plànher*. Existís una forma sabenta en vièlh lengadocian : *enfringir*.

Entendre

En Don. existís lo part. pas. *entés*, *entesa*.

Escodre

- Véser *secodre*.

Escondre

Escondre e *rescondre* son regulars. Ça que la, lo Gav. presenta los part. pas. *escòst* e *rescòst* (*escòs*, *rescòs*), al costat de las formas normalas : *escondut*, *rescondut* : *Avián rescòst lo mèl dins una ola* (Almanac de Lausèra de 1904).

Escriure

- INF. : *escriure* (*escriueure*, *escribe*).
PART.-GER. : *escrivent* (*escriguén*, *escriurén*).
PART. PAS. : *escrit*, *escrita* o *eschrich*, *eschricha* (*escriüt*, *escribüt*).
IND. PRES. : 1 *escrivi*, 2 *escribes*, 3 *escriu* (*escrieu*), etc.
IND. IMP. : 1 *escriviá*, etc.
PRETERIT : 1 *escriguèri* (*escriuguèri*, *escribèri*, *escribegui* Fois.), etc.
FUTUR : 1 *escriurai* (*escrieurai*, *escrirai*), etc.
COND. : 1 *escriuriá* (*escrieuriò*, *escririò*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 *escriga* (*escriugo*, *escribo*, *escribie* Gav., Fois.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 *escriguèsse* (*escribèsse*, *escriuguèsse*), etc.
IMPER. : 2 *escriu*, 5 *escrivètz*.

REMARCA. — Compausats : *descriure*, *inscriure*, *prescriure*, *proscriure*, *rescriure*, *transcriure*.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Aquel verb presenta qualques formes non incoartivars : part.-ger. : **escupent** ; ind. pres. : 1 **escupi**, 2 **escupes**, 3 **escup**, etc. ; ind. imp. : 1 **escupiá**, etc.

Escupir

INF. : **èsser** o **èstre**.

PART.-GER. : **essent** (**estàn**, **estén**, **fuguén**, **füguén**, **fusquén**, **füsquén**, **siaguén**, **sioguén**, **siuguén**, **siguén**, **seguén**, **siosquén**).

PART. PAS. : **estat**, **estada**.

IND. PRES. : 1 **som**, **soi** (**sòi**, **sèi**, **süi**, **sòu**, **siòi**, **sièi**), 2 **ès** (**ès**, **siàs**, **siòs**, **sos**), 3 **es** (**és**), 4 **sèm** o **èm** (**sèn**, **èn**, **siàn**, **siòn**, **sièn**), 5 **sètz** o **ètz** (**sès**, **sèt**, **siàs**, **siòs**, **siès**), 6 **son** (**sun**, **su**).

IND. IMP. : 1 **èri** o **èra**, 2 **ères** o **èras**, 3 **èra**, 4 **èrem** o **èram**, 5 **èretz** o **èratz**, 6 **èran** (**èron**, **èrun**, **èru**).

PRETERIT : 1 **fogueri** o **forèri** (**fusquèri**, **füsquèri**, **fuguère**, **fugui**, **fègui**, **fiuri**, **siaguèri**, **sioguèri**, **siuguèri**, **siguèri**, **seguèri**, **sugueri**, **siosquèri**), etc.

FUTUR : 1 **serai** (**sarai**, **sarèi**), etc.

COND. : 1 **seriá** (**sariòi**), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **siá** (**siòi**, **siague**, **siogue**, **sigue**, **sègue**; **sièje**, **sàjie**, **sialhe** Gav. ; **fogo**, **fügue**, **fosco**, **fosque** ; **siosco** Tol. ; **èssie** Gav.), 2 **siás**, 3 **siá**, 4 **siàm** (**sian**, **siòn**, **sièn**), 5 **siàtz** (**siàs**, **siòs**, **siès**), 6 **sián** (**siòn**, **siòu**).

SUBJ. IMP. : 1 **foguèsse** o **forèsse** (**füguèsse**, **fusquèsse**, **siaguèsse**, **sioguèsse**, **suguèsse**, **siguèsse**, **seguèsse**, **siusquèsse**), etc.

IMPER. : 2 **siá**, 5 **siàtz**.

REMARCA. — Las formes d'aquel verb son mai que mai MORFOLOGIA. variablas e s'entremalhan d'un parlar a l'autre. Avèm mes —Verb en evidéncia las formes de l'anciana lenga que subsistisson —Verbs, encara. irregulars.

Estar

INF. : **estar** (**estaire**, **estase**, **istà**).

PART.-GER. : **estant** (**estén**, **estasén**, **estaguén**).

PART. PAS. : **estat**.

IND. PRES. : 1 **estau** (**estòu**), 2 **estàs**, 3 **està** (**estai**, **esto**), 4 **estam**, 5 **estatz**, 6 **estàn** (**estòn**, **èstu**), autra forma : (**estasi**, **estases**, **estai**, **estasèm**, **estasètz**, **estason**).

IND. IMP. : 1 **estavi**, 2 **estaves**, 3 **estava**, etc.; autra forma : (**estasiòi**, **estasiòs**, **estasiò**, **estasiàn**, **estasiàs**, **estasiòu**).

PRETERIT : 1 **estèri**, 2 **estères**, 3 **estèt**, 4 **estèrem**, 5 **estèretz**, 6 **estèron**; autra forma : (**estaguèri**, **estaguères**, **estaguèt**, **estaguèren**, **estaguèretz**, **estaguèrun**).

FUTUR : 1 **estarai** (**estairèi**), etc.

COND. : 1 **estariá** (**estairiòi**), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **èste**, 2 **èstes**, 3 **èste**, 4 **estem**, 5 **estetz**, 6 **èsten**; autra forma : (**estague** o **estago**).

SUBJ. IMP. : 1 **estèsse** (**estaguèsse**), etc.

IMPER. : 2 **està**, 5 **estatz**.

REMARCA. — Compausats : **bèlestas**, **benestar**.

Estreméisser

Verb del parlar Rgt. Ne coneissèm pas d'autra forma.

IORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.

Fàler

INF. : fàler, faire, faldre, faure, faudre.
PART.-GER. : falent (*faluén*, *fauguén*).
PART. PAS. : falgut, falguda, faugut, fauguda.
IND. PRES. : 3 fal, fau.
IND. IMP. : 3 faliá.
PRETERIT : 3 falguèt, fauguèt.
FUTUR : 3 fadrà, faldrà, faurà, faudrà.
COND. : 3 falriá, faldriá, fauriá, faudriá.
SUBJ. PRES. : 3 falga, fauga, falha.
SUBJ. IMP. : 3 falguèsse, fauguèsse.

REMARCA. — Aquel vèrb es d'usatge restrench en fòra de qualques parlars orientals.

Falhir

INF. : falhir, falir.
PART. PRES. : falhent.
GER. : fahint, falint, falhent.
PART. PAS. : falhit, falit.
IND. PRES. : 1 falhi o fali, 2 falhes o fales, 3 falh o fal, etc.
IND. IMP. : 1 falhiá, etc.
PRETERIT : 1 falhiguèri o faliguèri, etc.
FUTUR : 1 falhirai o falirai, etc.
COND. : 1 falhiriá o faliriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 falha o fala, etc.
SUBJ. IMP. : 1 falhiguèsse o faliguèsse, etc.
IMPER. : 2 falh o fal, 5 falhètz o falètz.

REMARCA. — Compausats : *còrfalhir*, *defalhir*. Aquells vèrbs se conjungan tanben sus *florir*.

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.

Far

INF. : far, faire (fè, fase).
PART.-GER. : fasent (*fan*, *fen*, *faguén*, *fasquén*, *fairén*).
PART. PAS. : fait, faita ; fach, facha (*fèit* Fois.).
IND. PRES. : 1 fau (*fauc*, *fòu*, *fasi*), 2 fas (*fases*, *fès*), 3 fa (*fo*, *fè*, *fai*), 4 fasèm (*fèn*), 5 fasètz (*fès*), 6 fan (*fòu*, *fau*, *fèn*, *fàsen*).
IND. IMP. : 1 fasiá (*fajò*), etc.
PRETERIT : 1 faguèri o fèri (*fasquèri*, *fasèri*, *fègui* Fois., *fesèri* Arc.), etc.
FUTUR : 1 farai, etc.
COND. : 1 fariá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 faga o faça (*fasco*, *fàsie* Gav.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 faguèsse o fèsse (*fasquèsse*, *fasèsse*, *fesèsse* Arc.), etc.
IMPER. : 2 fai (fè Fois.), 5 fasètz.

REMARCA. — Compausats : *contrafar*, *desfar*, *estrefar*, *refar*, etc.

Fénher

INF. : fénher o fénger.
PART.-GER. : fenhent, fengent (*fenhiguén*).
PART. PAS. : fench, fencha ; fint, finta.
IND. PRES. : 1 fenhi o fengi, 2 fenhes o fenges, 3 fenh o feng, etc.
IND. IMP. : 1 fenhiá o fengíá, etc.
PRETERIT : 1 fenguèri, fenhèri o fengèri (*fenheguère*), etc.
FUTUR : 1 fenherai o fengerai (*fenthirai*, *fengirai*), etc.

MORFOLOGIA.
— Verb
— Verbs
irregulars.

- COND. : 1 fenheriá o fengeriá (*fenhiriò* o *fengiriò*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 fenga o fenha, etc.
SUBJ. IMP. : 1 fenguèsse, fenhèsse o fengèsse, etc.
IMPER. : 2 fenh o feng, 5 fenhètz o fengètz.
REMARCA. — Existís de formas en *fenthir* o *fengir* pauc recommandablas.

Fòire

- INF. : fòire (*fose, fuire*).
PART.-GER. : fosent (*fuiguén*).
PART. PAS. : fòs, fòsa ; fosegut, foseguda.
IND. PRES. : 1 fòsi, 2 fòses, 3 fòi o fòtz, etc.
IND. IMP. : 1 fosiá, etc.
PRETERIT : 1 foguèri (*fuiguèri, fuseguère*), etc.
FUTUR : 1 foirai, etc.
COND. : 1 foiriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 fòga (*fose Gav., fuigo*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 foguèsse (*fuiguèsse, fuseguèsse*), etc.
IMPER. : 2 fòi o fòtz (*fose*), 5 fosètz.
REMARCA. — Compausats : *entrefoire, refoire*.

Fugir

- INF. : fugir (*fuge, fiège*).
PART. PRES. : fugent.
GER. : fugint, fugent.
IND. PRES. : 1 fugi (*fiègi*), 2 fuges (*fièges*), 3 fug (*fièch*), etc.

- MORFOLOGIA.
— Verb
— Verbs
irregulars.
- IND. IMP. : 1 fugiá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 fuja, 2 fujas, 3 fuja, 4 fujam, 5 fujatz, 6 fujan.
IMPER. : 2 fug, 5 fugètz.
REMARCA. — Compausats : *defugir, s'enfugir, refugir*. *Fugir* e sos compausats se conjugan lèumens sus *florir*.

Gausir

- INF. : gausir.
PART. PRES. : gausent.
GER. : gausint, gausent.
IND. PRES. : 1 gausi, 2 gauses, 3 gaus, etc.
IND. IMP. : 1 gausiá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 gauja, etc.
IMPER. : 2 gauja, 5 gaujatz.

REMARCA. — Compausats : *congausir, engausir, regausir*. Se conjugan lèumens sus *florir*.

Ir

- INF. : ir.
FUTUR : 1 irai, 2 iràs, 3 irà, 4 irem, 5 iretz, 6 iràn.
COND. : 1 iriá, etc.
IMPER. : 2 i.

REMARCA. — Aquel verb es gaireben inusitat en fòra del Fois. jos las formas : (*birai, biriò*) e Orlh. Asais de Besièrs l'a utilizat. L'imper. servís gaire que per comandar los cavals. Cal senhalar encara lo part. pres. substantiativ emplegat per Godolin de Tolosa dins l'expression : *idas e venidas*.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Jaire

INF. : jaire (*jase*).
PART.-GER. : jasent (*jaguén*, *jairén*).
PART. PAS. : jagut, jaguda ; jait, jaita.
IND. PRES. : 1 jasi, 2 jases, 3 jai o jatz, etc.
IND. IMP. : 1 jasiá, etc.
PRETERIT : 1 jaguèri (*jaseguère* Bes., Gav.), etc.
FUTUR : 1 jairai, etc.
COND. : 1 jairiá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 jaga (*jàsie* Gav.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 jaguèsse (*jaseguèsse* Gav.), etc.
IMPER. : 2 jai, jatz, 5 jasètz.
REMARCA. — Compausat : *ajaire*.

Jónher

INF. : jónher o júnher, jónger o júnger.
PART.-GER. : jonhent o junhent, jongent o jungent.
PART. PAS. : jonch, joncha ; jont o junt, jonta o junta ; jongut, jonguda (*junhüt*, *junhüdo*).
IND. PRES. : 1 jonhi o junhi, jongi o jungi, 2 jonhes o junhes, jonges o junges ; 3 jonh o junh ; jong o jung, etc.
IND. IMP. : 1 jonhiá o junhiá, jongiá o jungiá, etc.
PRETERIT : 1 jonguèri o jonhèri ; junguèri o junhèri (*junheguère* Gav.), etc.
FUTUR : 1 jonherai o junherai, jongerai o jungerai (*jundrai* Gal.), etc.
COND. : 1 jonheriá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 jonga o junga ; jonha o junha ; etc. MORFOLOGIA.
SUBJ. IMP. : 1 jonguèsse o junguèsse, jonhèsse o junhèsse (*junheguèsse* Gav.), etc.

IMPER. : 2 jonh o junh, jong o jung, 5 jonhètz o junhètz ; jongètz o jungètz.

REMARCA. — Compausats : *ajónher*, *conjónher*, *desjónher*, *rejónher*.

Se conjugan tanben sus *florir*.

Languir

Aquel vèrb se conjuga sus *florir*. Ça que la, òm pòt relevar quelques formas sus *partir* non incoatiu : *languent*, *langui*, *langues*, *languiá*, *langa*.

Legir

INF. : legir (*liège*).
PART. PRES. : legent (*ligén*).
GER. : legit, legent.
PART. PAS. : legit, legida.
IND. PRES. : 1 liègi, 2 lièges, 3 lièg, 4 legèm, 5 legètz, 6 lièjon.
IND. IMP. : 1 legiá, etc.
FUTUR : 1 legirai, etc.
COND. : 1 legiriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 lièja, 2 lièjas, 3 lièja, 4 lejam, 5 lejatz, 6 lièjan.
IMP. : 2 lièg, 5 lejatz.
REMARCA. — Compausats : *elegir*, *relegir*. Aquelas formas son raras dins la lenga modèrna ; *legir* se conjuga sus *florir*.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Lusir

INF. : lusir (*luse*).
PART. PRES. : lusent.
GER. : lusint, lusent.
PART. PAS. : lusit, lusida.
IND. PRES. : 1 lusi, 2 luses, 3 lutz, etc.
IND. IMP. : 1 lusiá.
SUBJ. PRES. : 1 lusa, etc.
IMPER. : 2 lutz, 5 lusètz.

REMARCA. — Compausats : *enlusir*, *entrelusir*, *relusir*.
Se conjuga lèumens sus *florir*.

Medre

Se conjuga regularament sus *batre*.
Cal notar solament lo part. pas. : **meis**, **meissa**,
al costat de **medut**, **meduda**.

Méisser

INF. : **méisser**.
PART.-GER. : **meissent**.
PART. PAS. : **mescut**, **mescuda**.
IND. PRES. : 1 **meissi**, 2 **meisses**, 3 **meis**, etc.
IND. IMP. : 1 **meissiá**, etc.
PRETERIT : 1 **mesquèri**, etc.
FUTUR : 1 **meisserai**, etc.
COND. : 1 **meisseriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **mesca**, etc.
SUBJ. IMP. : 1 **mesquèsse**, etc.
IMPER. : 2 **meis**, 5 **meissètz**.

REMARCA. — Aquel vèrb es gaire usitat qu'en Rgt. Las formas qu'indicam son pas totas correntas ; las avèm completadas segon la lenga anciana.

Mentir

Aquel vèrb possedís quelques formes non incoativas sus *partir* : **mentent**, **menti**, **mentiá**, **menta**.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Metre

Aquel vèrb es regular en fòra del part. : **mes**, **mesa**.
La forma : **metut**, **metuda**, es mens usitada.

Mòler

INF. : **mòler**, **mòlre**, **mòldre**, **mòure**, **mòudre** (*morre* Bes., *mobre* Rgt.).
PART.-GER. : **molent** (*mulguén*, *mouguén*).
PART. PAS. : **molgut**, **mòlt** o **mòut** (*mulüt*).
IND. PRES. : 1 **mòli**, 2 **mòles**, 3 **mòl** o **mòu**, etc.
IND. IMP. : 1 **moliá**, etc.
PRETERIT. : 1 **molguèri** o **mòuguèri** (*mulèri*), etc.
FUTUR : 1 **molrai**, **moldrai**, **mòurai**, **mòudrai**, etc.
COND. : 1 **molriá**, **moltriá**, **mòuriá**, **mòudriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **mòlga** (*molo*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 **molguèsse**, **mòuguèsse** (*mulèsse*), etc.
IMPER. : 2 **mòl**, **mòu**, 5 **molètz**.

Mólzer

INF. : **mólzer** (*molze*, *muse*, *mulge*, *mòuse*).
PART.-GER. : **molzent** (*mousén*, *musén*, *mulgén*).
PART. PAS. : **molzut**, **molzuda** ; **mols**, **molsa** (*mulzegüt*, *musegüt*).
IND. PRES. : 1 **molzi**, 2 **molzes**, 3 **mols**, etc.

MORFOLOGIA.
— Verb.
— Verbs
irregulars.

IND. IMP. : 1 molziá, etc.

PRETERIT : 1 molzèri (*mulzeguère*, *mulguèri*), etc.

FUTUR : 1 molzerai, etc.

COND. : 1 molzeriá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 molza (*mulzego*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 molzèsse (*mulzeguèsse*), etc.

IMPER. : 2 mols, 5 molzètz.

REMARCA. — Formas incoativas en *molzir* sus florir.

Morir

INF. : morir.

PART. PRES. : morent.

GER. : morint, morent.

PART. PAS. : mòrt, mòrta.

IND. PRES. : 1 mòri, 2 mòres, 3 mòr, etc. Formas tonicas en (*muere*, Orlh.).

IND. IMP. : 1 moriá, etc.

FUTUR : 1 morirai, etc.

COND. : 1 moririá, etc.

SUBJ. PRES. : 1 mòra (*morgue*, Carc.), 2 mòras, 3 mòra, etc. Autra forma : 1 mòria, etc. Formas tonicas en (*muere*, Orlh.).

IMPER. : 2 mòr, 5 morètz.

REMARCA. — Lèumens es conjugat sus florir.

Mòure

INF. : mòure (*maure*, *mòire*, *mabe*).

PART.-GER. : movent (*muguén*, *mabén*).

PART. PAS. : mogut, moguda (*maugüt*, *mougüt*, MORFOLOGIA).
mabüt).

IND. PRES. : 1 mòvi (*mabi*), 2 mòves (*mabes*), 3 mòu (*mau*, *mòi*), etc.

IND. IMP. : 1 moviá (*mabiò*), etc.

PRETERIT : 1 moguèri (*mouguèri*, *mauguèri*, *moiguèri*, *mabèri*), etc.

FUTUR : 1 mòurai (*maurai*, *moirai*), etc.

COND. : 1 mòuriá (*mauriò*, *moiriò*), etc.

SUBJ. PRES. : 1 mòga, mòva (*mougo*, *maugo*, *mòigo*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 moguèsse (*mouguèsse*, *mauguèsse*, *moiguèsse*, *mahèsse*), etc.

IMPER. : 2 mòu (*mòi*, *mau*), 5 movètz (*mabètz*).

REMARCA. — Compausats : *amòure*, *esmòure*, *promòure*, *remòure*, *somòure*.

Nàisser

INF. : nàisser (*nèisse*).

PART.-GER. : naissent (*nasquén*, *naisseguén*).

PART. PAS. : nascut, nascuda, nat, nada (*naissüt*, *naissegüt*).

IND. PRES. : 1 naissi, 2 naisses, 3 nais, etc.

IND. IMP. : 1 naissiá, etc.

PRETERIT : 1 nasquèri (*naissèri*, *nasqueguère*, *neichègui*, *nasquègui*, Fois.), etc.

FUTUR : 1 naisserai (*naissorai* Rgt., *naissirèi*, *nos-crai* Rgt., *neichere* Fois.), etc.

COND. : 1 naisseriá (*naissoriò* Rgt., *naissiriò*, *nos-criò* Rgt.), etc.

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.
etc.

- SUBJ. PRES. : 1 **nasca** (*naisso, nèicho* Fois.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 **nasquèsse** (*naissèsse, nasqueguèsse*),
IMPER. : 2 **nais**, 5 **naissètz**.

Nòire

- INF. : **nòire** (*nose, nuire, nuèire*).
PART.-GER. : **nosent** (*nuguén, nuseguén, nuirén*).
PART. PAS. : **nogut** arc., **nòs**, **nosegut** (*nusüt*).
IND. PRES. : 1 **nòsi**, 2 **nòses**, 3 **nòi o nòtz**, etc.
IND. IMP. : 1 **nosiá**, etc.
PRETERIT : 1 **noguèri** (*nuiguère, nuseguère*), etc.
FUTUR : 1 **noirai**, etc.
COND. : 1 **noiriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **nòga** (*noso*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 **noguèsse** (*nuiguèsse, nuseguèsse*), etc.
IMPER. : 2 **nòi o nòtz**, 5 **nosètz**.

Ofrir

- INF. : **ofrir** o **ufrir**.
PART. PRES. : **ofrent** o **ufrent**.
GER. : **ofrint**, **ufrint**, **ofrent**, **ufrent**.
PART. PAS. : **ofèrt**, **ofèrta**, **ufèrt**, **ufèrta** (*ufrit*).
IND. PRES. : 1 **òfri** o **ufri**, 2 **òfres**, 3 **òfre** (*ofro*), etc.
IND. IMP. : 1 **ofriá** o **ufriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **òfra** o **ufra**, etc.
IMPER. : 2 **òfre**, 5 **ofrètz**.

REMARCA. — Se conjuga lèumens sus *florir*.

Oler o Nòler

- INF. : **òler** o **nòler**, **òlre** o **nòlre**.
PART.-GER. : **olent**, **nolent** (*ulguén, nulguén*).
PART. PAS. : **olgut**, **nolgut**.
IND. PRES. : 1 **òli** o **nòli**, 2 **òles** o **nòles**, 3 **òl** o **nòl**, etc.
IND. IMP. : 1 **oliá** o **noliá**, etc.
PRETERIT : 1 **olguèri** o **nolguèri**, etc.
FUTUR : 1 **olrai** o **nolrai**, etc.
COND. : 1 **olriá** o **nolriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **òlga** o **nòlga**, etc.
SUBJ. IMP. : 1 **olguèsse** o **nolguèsse**, etc.
IMPER. : 2 **òl** o **nòl**, 5 **olètz** o **nolètz**.

REMARCA. — La forma pus usitada es *nòler*. En Rgt. existis un compausat *enòlre*, que sembla aver donat *nòlre*.

Onher

- INF. : **ónher** o **únher**, **ónger** o **únger**.
PART.-GER. : **onhent** o **unhent**, **ongent** o **ungent**.
PART. PAS. : **onch**, **oncha** ; **unt**, **unta** (*unhüt,unjüt*).
IND. PRES. : 1 **onhi** o **unhi**, 2 **onhes** o **unhes**, 3 **onh** o **unh**, etc. Autras formas en : 1 **ongi** o **ungi**, 2 **onges** o **unges**, 3 **ong** o **ung**, etc.
IND. IMP. : 1 **onhiá** o **unhiá**, etc. Autras formas en : 1 **ongiá** o **ungiá**, etc.
PRETERIT : 1 **onguèri** (*unhèri, ünhèri, ungèri* o *ün-gèri*, *unheguère* o *ünheguère*, *ungeguère* o *üngeguère*), etc.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.

FUTUR : 1 onherai o ongerai, unherai o ungerai
(*unhirai* o *ungirai*, *ünhirai* o *üngirai*, *undrai*, Gal.) etc.
COND. : 1 onheriá o ongeriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 onga o onha, onja, etc.
SUBJ. IMP. : 1 onguèsse, etc.
IMPER. : 2 onh o unh, ong o ung, 5 onhètz o unhètz,
ongètz o ungètz.

Pàisser

INF. : pàisser.
PART.-GER. : paissent (*pasquén*, *paisseguén*).
PART. PAS. : pascut, pascuda (*paissüt*, *paissegüt*).
IND. PRES. : 1 paissi, 2 paisses, 3 pais, etc.
IND. IMP. : 1 paissiá, etc.
PRETERIT : 1 pasquèri (*paissèri*, *paisseguère*), etc.
FUTUR : 1 paisserai (*paissirai*, *pascrai* Rgt.), etc.
COND. : 1 paisseriá (*paissiriò*, *pascrìò*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 pasca (*paisso*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 pasquèsse (*paissèsse*, *paisseguèsse*),
etc.
IMPER. : 2 pais, 5 paissètz.
REMARCA. — Compausats : *depàisser*, *repàisser*.

Pàrer

INF. : pàrer (Alb.).
PART.-GER. : parent.
PART. PAS. : paregut, pareguda (*parüt*).
IND. PRES. : 1 pari, 2 pares, 3 par, etc.
IND. IMP. : 1 pariá, etc.

PRETERIT : 1 pareguèri, etc.
FUTUR : 1 parerai, etc.
COND. : 1 pareriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 parega, etc.
SUBJ. IMP. : 1 pareguèssi, etc.
IMPER. : 2 par, 5 parètz.

REMARCA. — Aquel vèrb es pauc usitat e vielhit. Subsistís dins de reproverbis e d'expressions fossilizadas : *çò'm par (sampar, sampà)*; *petit mieu que tant vales, vales mai que non pares*. Ça que la, lo part. pas. e lo preterit se tròban encara sovent. La lenga modèrna emplega mai que mai la forma *parir sus florir*.

Compausats : *apàrer*, *compàrer*, *dispàrer*.

Paréisser

INF. : paréisser (*parestre* Gal.).
PART.-GER. : pareissent (*paresquén*).
PART. PAS. : paregut, pareguda (*parescüt*, *pareissüt*).
IND. PRES. : 1 pareissi, 2 pareisses, 3 pareis, etc.
IND. IMP. : 1 pareissiá, etc.
PRETERIT : 1 pareguèri (*paresquèri*, *pareisseguère*),
etc.
FUTUR : 1 pareisserai (*parestrai* Gal., *pareissirai*),
etc.
COND. : 1 pareisseriá (*parestriò* Gal., *pareissiriò*),
etc.
SUBJ. PRES. : 1 paresca, etc.
SUBJ. IMP. : 1 pareguèsse, etc.
IMPER. : 2 pareis, 5 pareissètz.

REMARCA. — Compausats : *aparéisser*, *comparéisser*, *disparéisser*.

Aquel vèrb es sovent contaminat per las formes francesas.

MORFOLOGIA.
—Vèrb.
—Vèrbs
irregulars.

Partir

INF. : *partir* (*partre*).
 PART. PRES. : *partent*.
 GER. : *partint*, *partent*.
 PART. PAS. : *partit*, *partida*.
 IND. PRES. : 1 *parti*, 2 *partes*, 3 *part*, etc.
 IND. IMP. : 1 *partiá*, etc.
 PRETERIT : 1 *partiguèri* (*partèri*), etc.
 FUTUR : 1 *partirai* (*partrai*), etc.
 COND. : 1 *partiriá* (*partriò*), etc.
 SUBJ. PRES. : 1 *parta*, etc.
 SUBJ. IMP. : 1 *partiguèsse* (*partèsse*), etc.
 IMPER. : 2 *part*, 5 *partètz*.

REMARCA. — Se conjuga sovent sus *florir*.

Penedre

IND. : *penedre*.
 PART.-GER. : *penedent*.
 PART. PAS. : *penedut*.
 IND. PRES. : 1 *penedi*, 2 *penedes*, 3 *penet*, etc.
 IND. IMP. : 1 *penediá*, etc.
 PRETERIT : 1 *penedèri*, etc.
 FUTUR : 1 *penedrai*, etc.
 COND. : 1 *penedriá*, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 *peneda*, etc.
 SUBJ. IMP. : 1 *penedèsse*, etc.
 IMPER. : 2 *penet*, 5 *penedètz*.

REMARCA. — Aquel verb usitat en Rgt. coneix de formes en *penedir* sus *florir*. Compausat : *rependedre*.

Pénher

INF. : *pénher* o *pénger*.
 PART.-GER. : *penhent* o *pengent*.
 PART. PAS. : *pench*, *pencha* ; *pint*, *pinta* ; *pengut*, *penguda*.
 IND. PRES. : 1 *penhi* o *pengi*, 2 *penhes* o *penges*, 3 *penh* o *peng*, etc.
 IND. IMP. : 1 *penhiá* o *pengiá*, etc.
 PRETERIT : 1 *penguèri* (*penhèri* o *pengèri*), etc.
 FUTUR : 1 *penherai* (*pendrai* Gal.), etc.
 COND. : 1 *penheriá* o *pengeriá* (*pendriò* Gal.), etc.
 SUBJ. PRES. : 1 *penga* o *penha*, etc.
 SUBJ. IMP. : 1 *penguèsse*, etc.
 IMPER. : 2 *penh* o *peng*, 5 *penhètz* o *pengètz*.

REMARCA. — Compausats : *depénher*, *repénher*. Formas sus *florir*.

Plaire

INF. : *plaire* o *plàser*.
 PART.-GER. : *plasent* (*plaguén*, *plasisquén*).
 PART. PAS. : *plagut*, *plaguda* (*plasegüt*, *plasüt*).
 IND. PRES. : 1 *plasi*, 2 *plases*, 3 *plai* o *platz*, etc.
 IND. IMP. : 1 *plasiá*, etc.
 PRETERIT : 1 *plaguèri* (*plasèri* Tol., *plasguère*), etc.
 FUTUR : 1 *plairai*, etc.
 COND. : 1 *plairiá*, etc.
 SUBJ. PRES. : 1 *plaga* o *plàcia* (*plaso*), etc.
 SUBJ. IMP. : 1 *plaguèsse* (*plasèsse*, *plasguèsse*), etc.
 IMPER. : 2 *plai* o *platz*, 5 *plasètz*.

REMARCA. — Compausats : *complaire*, *desplaire*.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.

— Vèrbs

irregulars.

Plàner

INF. : plàner o plànger.

PART.-GER. : planhent o plangent (*planguén*, *planheguén*, *planhisquéen*).PART. PAS. : *plangut*, *planguda* ; *planch*, *plancha* ; *plant*, *planta* (*planhüt*, *planjüt*, *planhegüt*, *planhiscüt*).IND. PRES. : 1 *planhi* o *plangi*, 2 *planhes* o *planges*, 3 *planh* o *plang*, etc.IND. IMP. : 1 *planhiá* o *plangiá*, etc.PRETERIT : 1 *planguèri* (*planhèri*, *plangèri*, *planheguère*, *planhisquère*), etc.FUTUR : 1 *planherai* o *plangerai* (*planhirai*), etc.COND. : 1 *planheriá* o *plangeriá* (*planhiriò*), etc.SUBJ. PRES. : 1 *planga* o *planha*, *planja*, etc.SUBJ. IMP. : 1 *planguèsse*, etc.IMPER. : 2 *planh* o *plang*, 5 *planhètz* o *plangètz*.REMARCA. — Compausat : *complàner*. Formas sus florir.

Plòure

INF. : *plòure* (*plaure*, *plèure*, *plobe*, *plèbe*, *plate*).PART.-GER. : *plovent* (*plabén*, *plebén*, *pluguén*, *plaguén*, *pleguén*, *plouguén*, *plauguén*).PART. PAS. : *plogut*, *ploguda* (*plagüt*, *plebüüt* Carc., *plabiüt*, *plabiüt* Fois.).PRES. IND. : 3 *plòu* (*plau*, *plèu* Carc.).IND IMP. : 3 *ploviá* (*plabiò*, *plebiò*).PRETERIT : 3 *ploguèt* (*plabèt*, *plebèt*, *plubèt*, *plaguèt*, *pleguèt*, *plouguèt*, *plauguèt*, *plabièc* Fois.).FUTUR : 3 *plòurà* (*plaurà*, *pleurà*).COND. : 3 *plòuriá* (*plauriò*, *pleuriò*).SUBJ. PRES. : 3 *plòga* (*plago*, *plègo*, *plòugo*, *plaugo*, *plèugo*, *plabo*, *plèbo*, *plobò*, *plàbie*, Fois.).SUBJ. IMP. : 3 *ploguèsse*.

MORFOLOGIA.

— Vèrb.

— Vèrbs

irregulars.

Poder

INF. : poder (*pudre*, *puire*, *purre*, *pugueire*, *pudeire* Orlh.).PART.-GER. : podent (*puguén*, *pusquén*).PART. PAS. : *pogut*, *poguda* (*puscüt*, *pudiüt*).IND. PRES. : 1 *pòdi*, 2 *pòdes* o *pòs*, 3 *pòt*, etc.IND. IMP. : 1 *podia*, etc.PRETERIT : 1 *poguèri* (*pusquèri*, *pudèri*), etc.FUTUR : 1 *poirai* (*pudrai*, *purrail*), etc.COND. : 1 *pouriá* (*pudriò*, *purriò*), etc.SUBJ. PRES. : 1 *pòsca* o *puèsca* (*pogo*, *podo*, *puejo*, *piegue*, *püesse*, *püolhe* Orlh., *piosque*, *pièsque*), etc.SUBJ. IMP. : 1 *poguèsse*, etc.IMPER. : 2 *pòsca*, 5 *poscatz*.

Póner

INF. : póner.

PART.-GER. : ponent.

PART. PAS. : *pongut*, *ponguda*.IND. PRES. : 1 *poni*, 2 *pones*, 3 *pon*, etc.IND. IMP. : 1 *ponia*, etc.PRETERIT : 1 *ponguèri*, etc.

FUTUR : 1 ponrai o pondrai, etc.
COND. : 1 ponriá o pondriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 ponga (*puno*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 ponguèsse, etc.
IMPER. : 2 pon, 5 ponètz.

Pondre

Pondre e correspondre, respondre pòdon èsser regulars o se conjugar sus poner, correspóner, respóner. L'ancian part. pas. post s'es conservat coma substantiu dins pòsta, respòsta. *Rebondre* (lat. REPONERE) es regular; son ancian participi passat subsistís dins los substantius : rebòsta, rebostèri.

Pónher

INF. : pónher o púnher, pónger o púnger.
PART.-GER. : ponhent, etc.
PART. PAS. : pongut, ponguda ; ponch, poncha ; pont, ponta ; punt, punta.
IND. PRES. : 1 ponhi o punhi, pongi o pungi, 2 ponhes, etc., 3 ponh o punh, pong o pung, etc.
IND. IMP. : 1 ponhiá o punhiá, etc.
PRETERIT : 1 ponguèri (*punhèri* o *pongèri*, *punheguère* Gav.), etc.
FUTUR : 1 ponherai, punherai o pongerai, pungerai, etc.
COND. : 1 ponheriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 ponga o ponha, etc.
SUBJ. IMP. : 1 ponguèsse, etc.

IMPER. : 2 ponh o punh, pong o pung, 5 ponhètz o MORFOLOGIA.
punhètz, pongètz o pungètz.
— Vèrb
— Vèrbs
irregulars.

REMARCA. — Se conjugan atal : compónher, entre-
pónher, espónher, Rgt.

Prémer

Aquel vèrb e sos derivats : comprémer, déprémer, emprémer, oprémer, reprémer, suprémer, son passats a la conjugason incoativa en -ir. Ne demòra gaire que l'adjectiu prens e lo substantiu prensa.

Conven de defugir los gallicismes tan freqüents : (cumprimà, deprimà, uprimà, reprimà, süprimà) per se servir de : comprimir, deprimir, oprimir, reprimir, suprimir.

Prendre

INF. : prendre, prene (*penre*).
PART.-GER. : prendent o prenent.
PART. PAS. : pres, presa (*prengüt*).
IND. PRES. : 1 prendi o preni, 2 prendes o prenes, 3 pren, etc.
IND. IMP. : 1 prendiá o preniá, etc.
PRETERIT : 1 prenguèri, etc.
FUTUR : 1 prendrai (*pendrai*, *penrai* Orlh.), etc.
COND. : 1 prendriá (*pendriò*, *penriò*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 prenga (*prendo*, *preno*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 prenguèsse, etc.
IMPER. : 2 pren, 5 prendètz o prenètz.

REMARCA. — Se conjugan atal los compausats : apren-
dre, comprendre, desaprendre, entreprendre, reprendre.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Prusir

INF. : prusir (*prüse*).
PART. PRES. : prusent.
GER. : prusint, prusent.
PART. PAS. : prusit, prusida (*prüsegüt*).
IND. PRES. : 1 prusi, 2 pruses, 3 prutz, etc.
IND. IMP. : 1 prusiá, etc.
PRETERIT : 1 pruguèri (*prüseguère*), etc.
FUTUR : 1 prusirai (*prüserai*), etc.
COND. : 1 prusiriá (*prüseriò*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 prusa o pruga (*prüsego*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 pruguèsse, etc.
IMPER. : 2 prutz, 5 prusètz.

REMARCA. — Se conjuga tanben sus *florir*.

Pudir

INF. : pudir (*püdre* Rgt.).
PART.-GER. : pudent.
PART. PAS. : pudit.
IND. PRES. : 1 pudi, 2 pudes, 3 put, etc.
IND. IMP. : 1 pudiá, etc.
IMPER. : 2 put, 5 pudètz.

REMARCA. — Se conjuga tanben sus *florir*.

Quèrre, Querir

INF. : quèrre, querir.
PART.-GER. : querent.
PART. PAS. : querit, querida, queregut.
IND. PRES. : 1 quièri, 2 quières, 3 quièr, 4 querèm,
5 querètz, 6 quièron.

IND. IMP. : 1 queriá, etc.
PRETERIT : 1 quereguèri o queriguèri, etc.
FUTUR : 1 querrai o querirai, etc.
COND. : 1 querriá o queririá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 quièra, 2 quièras, 3 quièra, 4 queram,
5 queratz, 6 quièran.
SUBJ. IMP. : 1 quereguèsse o queriguèsse, etc.
IMPER. : 2 quièr, 5 querètz.

REMARCA. — Los compausats : *aquèrre, conquèrre, enquèrre, requèrre*, etc., son pauc usitats. Las formes en *querir*, conjugadas sus *partir* o *florir*, son correntas. Om tròba tanben de formes en *quesir*.

Los part. pas. en *quist* o *quèst* son servats que dins d'adjectius o de substantius : *requist, enquèsta, conquèst*.

Raire

Infinitiu isolat. Om tròba la tèrça persona del singular del present d'indicatiu dins : *raimag, raicivada*. Lo participi passat existís encara coma adjectiu o substantiu : *ras, rasa*.

Rebondre

Véser pondre.

Recebre

INF. : recebre (*receupre, reçauvre, receure*).
PART.-GER. : recebent (*receubén, reçaubén, recepién, reçachén, receguén, reçauguén, receurén, reçaupeón*).

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

PART. PAS. : **recebut** (*recegüt, receubüt, reçaupüt, recepiüt, reçachüt, reçaugüt, reçaupegiüt, reçagüt*).

IND. PRES. : 1 **recebi**, 2 **recebes**, 3 **recep** (*receu*), etc.
Formas en : 1 (*reçabi, reçaubi*), etc.

IND. IMP. : 1 **recebiá**, etc. Formas en : 1 (*reçabiò, reçaubiò*), etc.

PRETERIT : 1 **receupèri**, **receguèri**, **recebèri** (*recepèri, reçauguèri, recechèri, reçachèri, receupeguère, reçaupeguère, reçaguèri*), etc.

FUTUR : 1 **recebrai** (*receuprai, receurai, reçauprai*), etc.

COND. : 1 **recebriá** (*receupriò, receuriò, reçaupriò*), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **recépia**, **rececha** (*recego, receugo, receupo, recebo*), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **receupèssse**, **receguèssse**, **recebèssse** (*recepèssse, reçauguèssse, recechèssse, reçachèssse, reçaupeguèssse, reçaguèssse*), etc.

IMPER. : 2 **recep**, 5 **recebètz**.

REMARCA. — Se conjugan atal meteis : *apercebre, concebre, decebre, percebre*.

Resémer

INF. : **resémer** (arc.), **réimer** (Prov.).

PART.-GER : **resentem**, **reiment**.

PART. PAS. : **resemut**, **reimut**.

IND. PRES. : 1 **resemi**, 2 **resemes**, 3 **resem**, etc.

IND. IMP. : 1 **resemiá**, etc.

PRETERIT : 1 **resemèri**, etc.

FUTUR : 1 **resemerai**, etc.

COND. : 1 **resemeriá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **resema**, etc.

SUBJ. IMP. : 1 **resemèsse**, etc.

IMPER. : 2 **resem**, 5 **resemètz**.

REMARCA. — Aquel vèrb arcaïc subsistís gaire qu'en Prov. : *réimer*, e en Gasc. : *redémer*. Om poiriá utilizar la forma sabenta *redimir* e non (*redimà*) pres al francés, o encara *rescaptar*.

Rire

INF. : **rire** (*rise, reire* Orlh.).

PART.-GER. : **risent** (*riguéen, rirén, resén*).

PART. PAS. : **rigut**, **riguda** (*rist, ris, resegüt, risüt* Fois.).

IND. PRES. : 1 **risi**, 2 **rises**, 3 **ritz**, etc. Forma orlhaguesa : 1 (*reise*), 2 (*reises*), 3 (*rei*), etc.

IND. IMP. : 1 **risiá** (*reisiò* Orlh.), etc.

PRETERIT : 1 **riguèri** (*risèri, riseguère, riguègui* Fois.), etc.

FUTUR : 1 **rirai** (*reirai* Orlh.), etc.

COND. : 1 **ririlá** (*reiriò* Orlh.), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **riga** (*riso, risie* Fois.), etc.

SUBJ. IMP. : 1 **riguèssse** (*risèssse, riseguèssse*), etc.

IMPER. : 2 **ritz**, 5 **risètz**.

REMARCA. — Compausat : *sorire*.

Roire

INF. : **roire** (*roisse* Rgt.).

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.

—Vèrb.

—Verbs

irregulars. Vèrb regular. Possedís un participi passat regular :

romput, e un irregular : **rot, rota** (del latin RUPTUM).

Los derivats son regulars.

Saber

INF. : **saber** (*saupre, saure, sabere, sabeire, sabüre Rgt., sapié*).

PART.-GER. : **sabent** (*sapién, saguén, saupén, saupeguén, sachén*).

PART. PAS. : **sabut** (*sapüt, sapiüt, sagüt, saupüt, saupegüt, saugüt, sachüt*).

IND. PRES. : 1 **sabi** o **sai** (*sèi, sè Fois.*), 2 **sabes** (*saes, sas*), 3 **sap**, etc.

IND. IMP. : 1 **sabiá** (*sapiei*), etc.

PRETERIT : 1 **saupèri, saguèri, sabèri** (*sapièri, sachère Carc., saupeguère, sauguèri Alb.*), etc.

FUTUR : 1 **sauprai** (*saurai*), etc.

COND. : 1 **saupriá** (*sauriò*), etc.

SUBJ. PRES. : 1 **sàpia** o **sacha** (*sabo, saupo, sago, saugo, sasque Orlh.*), etc.

SUBJ. IMP. : **saupèsse, saguèsse, sabèsse** (*sapièsse, sachèsse, saupeguèsse*), etc.

IMPER. : 2 **sàpia** o **sacha**, 5 **sapiatz** o **sachatz**.

Salir

INF. : **salir** o **salhir**.

PART. PRES. : **salent** o **salhent**.

GER. : **salint**, **salent** o **salhint**, **salhent**.

Rompre

IND. PRES. : 1 **sali** o **salhi**, 2 **sales** o **salhes**, 3 **sal** o **MORFOLOGIA.**
salh, etc.

IND. IMP. : 1 **saliá** o **salhiá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **sala** o **salha**, etc.

IMPER. : 2 **sal** o **salh**, 5 **salètz** o **salhètz**.

REMARCA. — Se conjuga sovent sus *florir*. Compausats : *assalir, tressalir*.

Secodre o Secotre

Aquel vèrb se conjuga amb *escodre* sus *vendre* o *batre*. Al costat dels participis passats regulars : **secodut, secotut, escodut**, i a los irregulars : **secós, secossa; escós, escossa**.

Sègre

INF. : **sègre** o **siègre** (*siègue*).

PART.-GER. : **seguent**.

PART. PAS. : **segut, seguda** (*siegüt, Fois.*).

IND. PRES. : 1 **sègui** o **siègui**, 2 **sègues** o **siègues**, 3 **sèc** o **sièc**, 4 **seguèm**, 5 **seguètz**, 6 **sègon** o **siègon**.

IND. IMP. : 1 **seguíá**, etc.

PRETERIT : 1 **seguèri** (*seguègui Fois.*), etc.

FUTUR : 1 **segrai** (*seguerè Fois.*), etc.

COND. : 1 **segríá**, etc.

SUBJ. PRES. : 1 **sèga** o **sièga**, 2 **sègas** o **siègas**, 3 **sèga** o **sièga**, 4 **segam**, 5 **segatz**, 6 **sègan** o **siègan**.

SUBJ. IMP. : 1 **seguèsse**, etc.

IMPER. : 2 **sèc** o **sièc**, 5 **seguètz**.

REMARCA. — Compausats : *consègre, persègre, ressègre*. Las formes en *-ir* se conjugan quora sus *florir*, quora sus *partir*.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

- Sèire**
- INF. : **sèire, sèsér (sètre).**
PART.-GER. : **sesent (seguén, seirén, setent).**
PART. PAS. : **segut, seguda ; sèit, sèita ; sèis, sèisa**
(Narb.).
IND. PRES. : **1 sèsi, 2 sèses, 3 sèi o sètz, etc.**
IND. IMP. : **1 sesiá, etc.**
PRETERIT : **1 seguèri (seseguère), etc.**
FUTUR : **1 seirai, etc.**
COND. : **1 seiriá, etc.**
SUBJ. PRES. : **1 sèga (sèso), etc.**
SUBJ. IMP. : **1 seguèsse (seseguèsse), etc.**
IMPER. : **2 sèi, 5 sesètz.**
REMARCA. — Compausats : *assèire, sobresèire.*

Semondre

Vèrb regular ; cal solament senhalar lo participi passat **semost, semosta**, al costat de **semondut**.

Sentir

- INF. : **sentir (sentre).**
PART. PRES. : **sentent (sintén).**
GER. : **sentint, sentent.**
PART. PAS. : **sentit, sentida.**
IND. PRES. : **1 senti, 2 sentes, 3 sent, etc.**
IND. IMP. : **1 sentiá, etc.**
PRETERIT : **1 sentèri (sentiguèri, sentigi Fois.), etc.**
FUTUR : **1 sentirai (sentrai), etc.**

- COND. : **1 sentiriá (sentriò), etc.**
SUBJ. PRES. : **1 senta (sinto), etc.**
SUBJ. IMP. : **1 sentèsse, etc.**
IMPER. : **2 sent, 5 sentètz.**

REMARCA. — Compausats : *assentir, consentir, ressentir*, que se conjugan tanben sus *florir*.

Sofrir

- INF. : **sofrir o sufrir.**
PART. PRES. : **sofrent o sufrent.**
GER. : **sofrint o sufrint, sofrent o sufrent.**
PART. PAS. : **sofèrt, sufèrt (sufrit).**
IND. PRES. : **1 sofri o sufri, 2 sofres, 3 sofre, etc.**
IND. IMP. : **1 sofriá o sufriá, etc.**
SUBJ. PRES. : **1 sofra o sufra, etc.**
IMPER. : **2 sofre, 5 sofrètz.**

REMARCA. — Se conjuga puslèu sus *florir*.

Soler

- INF. : **soler.**
IND. PRES. : **1 sòli, 2 sòles, 3 sòl, etc.**
IND. IMP. : **1 soliá, etc.**
REMARCA. — Aquel vèrb subsistís gaire qu'en Delfinat. Se tròba cò de nòstres escrivans del sègle XVII.

Sòlvre

- INF. : **sòlvre o sòlver.**
PART.-GER. : **solvent.**
PART. PAS. : **solgut, solvut, sòut (Fois).**

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

- IND. PRES. : 1 **sòlvi**, 2 **sòlves**, 3 **sòlv**, etc.
IND. IMP. : 1 **solfriá**, etc.
PRETERIT : 1 **solguèri** o **solvèri**, etc.
FUTUR : 1 **solvrai**, etc.
COND. : 1 **solvriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **sòlga** o **sòlva**, etc.
SUBJ. IMP. : 1 **solguèsse** o **solvèsse**, etc.
IMPER. : 2 **sòlv**, 5 **solvètz**.

REMARCA. — Aquel vèrb es arcaïc, mas non los compausats : *absòlvre*, *dissòlvre*, *resòlvre*. Om tròba de formes en *sòldre*, *sòudre*, *soldrai*, *sòudrai*; nos semblan imitadas del francés.

Sortir

- INF. : **sortir** (*sortre*).
PART. PRES. : **sortent**.
GER. : **sortint** o **sortent**.
PART. PAS. : **sortit**.
IND. PRES. : 1 **sòrti**, 2 **sòrtes**, 3 **sòrt**, etc.
IND. IMP. : 1 **sortiá**, etc.
PRETERIT. : 1 **sortèri**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **sòrta**, etc.
IMPER. : 2 **sòrt**, 5 **sortètz**.

REMARCA. — Se conjuga sovent sus *florir*.

Taire

- INF. : **taire** (*taise*).
PART.-GER. : **tasent**.
PART. PAS. : **tasut**.

- IND. PRES. : 1 **tasi** (*taisi*), 2 **tases**, 3 **tai** o **tatz**, etc.
IND. IMP. : 1 **tasiá**, etc.
PRETERIT : 1 **tasèri**, etc.
FUTUR : 1 **tairai**, etc.
COND. : 1 **tairiá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **tasa** (*taise*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 **tasèsse**, etc.
IMPER. : 2 **tatz**, 5 **tasètz**.

REMARCA. — Aquel vèrb es sovent contaminat per *i* de *taire*, d'ont : *taisi*, *taisiá*, *taisa*, etc. Cal notar encara las formas imitadas del fr. *taire* : (*taisà*, *taiso*, *taisarai*), etc.

Tànher

- INF. : **tànher** o **tanger**.
PART.-GER. : **tanhent** o **tangent**.
PART. PAS. : **tangut**, **tanguda**.
IND. PRES. : 1 **tanhí** o **tangi**, 2 **tanhes** o **tanges**, 3 **tanh** o **tang**, etc.
IND. IMP. : 1 **tanhia** o **tangiá**, etc.
PRETERIT : 1 **tanguèri**, etc.
FUTUR : 1 **tanherai** o **tangerai**, etc.
COND. : 1 **tanheriá** o **tangeriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **tanga**, **tanha** o **tanja**, etc.
SUBJ. IMP. : 1 **tanguèsse**, etc.
IMPER. : 2 **tanh** o **tang**, 5 **tanhètz** o **tangètz**.

REMARCA. — Se conjugan atal meteis : *atànher*, *des-tànher*, *pertànher*.

Existís de formes en *tanhir* o *tangir* sus *florir*.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Verbs
irregulars.

Téisser

INF. : téisser (*tieisse* Orlh.).
PART.-GER. : teissent.
PART. PAS. : tescut (*teis, teissüt, teissegüt* Orlh.).
IND. PRES. : 1 teissi (*tieisse* Orlh.), 2 teisses, 3 teis,
etc.
IND. IMP. : 1 teissiá, etc.
PRETERIT : 1 tesquèri (*teissequère* Gav., Orlh.) etc.
FUTUR : 1 feisserai, etc.
COND. : 1 teisseriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 tesca (*teissa*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 tesquèsse (*teissequèsse*), etc.
IMPER. : 2 teis, 5 teissètz.

REMARCA. — Compausats : *destéisser, retéisser*.

Témer

INF. : témer.
PART.-GER. : tement.
PART. PAS. : temut, temegut.
IND. PRES. : 1 temi, 2 temes, 3 tem, etc.
IND. IMP. : 1 temiá, etc.
PRETERIT : 1 temèri o temeguèri, etc.
FUTUR : 1 temerai, etc.
COND. : 1 temeriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 tema, etc.
SUBJ. IMP. : 1 temèsse o temeguèsse, etc.
IMPER. : 2 tem, 5 temètz.

REMARCA. — Vèrb arcaïc qu'òm pòt encara trobar en Gasconha, Lengadòc, Provença e Catalonha ont es d'usatge corrent e literari.

Téner

INF. : téner o tenir.
PART. PRES. : tenent.
GER. : tenent o tenint.
PART. PAS. : tengut, tenguda (*tenjüt* Orlh.), etc.
IND. PRES. : 1 teni, 2 tenes, 3 ten, etc.
IND. IMP. : 1 teniá, etc.
PRETERIT : 1 tenguèri, etc.
FUTUR : 1 tendrai, etc.
COND. : 1 tendriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 tenga (*ténie* Gav.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 tenguèsse, etc.
IMPER. : 2 ten, 5 tenètz.

REMARCA. — Compausats : *absténer, aperténer, conténer, déténer, manténer, reténer*.

Ténher

INF. : ténder o ténger.
PART.-GER. : tenhent o tengent.
PART. PAS. : tench, tencha ; tint, tinta ; tengut, tenguda.
IND. PRES. : 1 tenhi o tengi, 2 tenhes o tenges, 3 tenh o teng, etc.
IND. IMP. : 1 tenhiá o tengiá, etc.
PRETERIT : tenguèri (*tenhèri, tengèri, tenheguère*), etc.
FUTUR : 1 tenherai o tengerai (*tenhirai, tengirai, tendrai* Gal.), etc.
COND. : 1 tenheriá o tengeriá, etc.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Verbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
—Verb.
—Verbs
irregulars.

SUBJ. PRES. : 1 teng o tenha, etc.
SUBJ. IMP. : 1 tenguèsse (*tenhèsse*, *tengèsse*, *tenhe-*
guèsse), etc.
IMPER. : 2 tenh o teng, 5 tenhètz o tengètz.
REMARCA. — Compausats : *desténher*, *reténher*.

Tòler

INF. : tòler, tòlre (*torre*).
PART.-GER. : tolent.
PART. PAS. : tolut, tòut.
IND. PRES. : 1 tòli, 2 tòles, 3 tòl, etc.

REMARCA. — Aquel verb arcaic es senhalat per Mistral en prov. alpin, en gascon e en lengadocian.

Tòrcer

INF. : tòrcer (*totse*, *toce*).
PART.-GER. : torcent.
PART. PAS. : tòrs, tòrsa ; forcegut, torçut.
IND. PRES. : 1 tòrci, 2 tòrques, 3 tòrç, etc.
IND. IMP. : 1 torciá, etc.
PRETERIT : 1 forceguèri o torcèri, etc.
FUTUR : 1 torcerai, etc.
COND. : 1 torceria, etc.
SUBJ. PRES. : 1 tòrça, etc.
SUBJ. IMP. : 1 forceguèsse o torcèsse, etc.
IMPER. : 2 tòrç, 5 torcètz.

REMARCA. — Compausats : *destòrcer*, *retòrcer*. Formas en -ir sus florir.

Traire

INF. : traire (*trase*).
PART.-GER. : trasent (*traguéen*, *trairén*).
PART. PAS. : trait, traïta ; trach, tracha (*tragüt* Orlh., *trasegüt* Gav.).
IND. PRES. : 1 trasi, 2 trases, 3 trai, etc.
IND. IMP. : 1 trasiá, etc.
PRETERIT : 1 traguèri (*trasèri*, *traseguère*), etc.
FUTUR : 1 traïrai, etc.
COND. : 1 traïriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 traga (*traso*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 traguèsse (*trasèsse*, *traseguèsse*), etc.
IMPER. : 2 trai, 5 trasètz.

REMARCA. — Compausats : *abstraire*, *contraire*, *dis-*
traire, *rabastraire*, *retraire*, *sostraire*.

Valer

INF. : valer (*balre*, *baldre*, *baure*, *baudre*, *bade*, *baleire* Orlh.).
PART.-GER. : valent (*balguén*).
PART. PAS. : valgut, valguda.
IND. PRES. : 1 vali, 2 vales, 3 val o vau, etc.
IND. IMP. : 1 valiá, etc.
PRETERIT : 1 valguèri o vauguère (*vaguère*), etc.
FUTUR : 1 valrai, valdrai, vaurai, vaudrai (*barrai*, *badrai*), etc.
COND. : 1 valriá, valdriá, vauriá, vaudriá (*barriò*, *badriò*), etc.

MORFOLOGIA.
—Verb.
—Verbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

SUBJ. PRES. : 1 valga, vauga o valha, etc.
SUBJ. IMP. : 1 valguèsse o vauguèsse, etc.
IMPER. : 2 val o vau, 5 valètz.

REMARCA. — Compausats : *equivaler*, *prevaler*.

Veire

INF. : veire, véser (*bere* Ag., Carc.).
PART.-GER. : vesent (*begén*, *beguén*, *beirén*).
PART. PAS. : vist, vista.
IND. PRES. : 1 vesí, 2 veses, 3 vei o vetz, etc.
IND. IMP. : 1 vesiá, etc.
PRETERIT : 1 vegèri o veguère (*besèri*, *besquèri* Orlh., *begègui*, *bigui* Fois.), etc.
FUTUR : 1 veirai (*birai*), etc.
COND. : 1 veiriá (*biriò*), etc.
SUBJ. PRES. : 1 veja (*besco*, *bego*, *beso*), etc.
SUBJ. IMP. : 1 vegèsse o veguèsse, etc.
IMPER. : 2 veja, 5 vejatz.

REMARCA. — Compausats : *entreveire*, *preveire*, *reveire*.

Véncer

INF. : véncer, vencre.
PART.-GER. : vencent.
PART. PAS. : vencut, vencuda.
IND. PRES. : 1 venci, 2 vences, 3 venç, etc.
IND. IMP. : 1 venciá, etc.
PRETERIT : 1 venquèri (*bencègui* Fois.), etc.
FUTUR : 1 vencerai, etc.

COND. : 1 venceriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 vença o venga, etc.
SUBJ. IMP. : 1 venquèsse, etc.
IMPER. : 2 venç, 5 vincètz.

REMARCA. — Aquel vèrb pren sovent la forma *vencir* sus *florir*. En Rgt., *venquir*.

Venir

INF. : venir.
PART. PRES. : venent.
GER. : venint o venent.
PART. PAS. : vengut, venguda.
IND. PRES. : 1 veni, 2 venes, 3 ven, etc.
IND. IMP. : 1 veniá, etc.
PRETERIT : 1 venguèri, etc.
FUTUR : 1 vendrai, etc.
COND. : 1 vendriá, etc.
SUBJ. PRES. : 1 venga (*bénie* Gav.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 venguèsse, etc.
IMPER. : 2 vèni (*bene* Fois., *bei* Orlh.), 5 venètz.

REMARCA. — Compausats : *convenir*, *devenir*, *pervenir*, *revenir*, *sobrevenir*.

Vestir

Aquel vèrb pòt se conjugar sus *partir*, ça que la es lèumens incoatiu.

MORFOLOGIA.
—Vèrb
—Vèrbs
irregulars.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Viure

INF. : **viure** (*bièure, bèure* Rgt.).
PART.-GER. : **vivent**.
PART. PAS. : **viscut, viscuda**.
IND. PRES. : 1 **vivi** (*biube* Orlh.), 2 **vives**, 3 **viu** (*bièu*),
etc.

IND. IMP. : 1 **viviá**, etc.
PRETERIT : 1 **visquèri** (*bisqueguère* Gav.), etc.
FUTUR : 1 **viurai** (*bieurai* Gav.), etc.
COND. : 1 **viuriá** (*bieuriò* Gav.), etc.
SUBJ. PRES. : 1 **visca** (*bibie* Gav.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 **visquèsse** (*bisqueguèsse* Gav.), etc.
IMPER. : 2 **viu**, 5 **vivètz**.

REMARCA. — Compausats : *reviure, sobreviure*.

Voler

INF. : **voler** (*bolre, boure, boldre, boudre, borre, bugueire, bueire* Orlh.).
PART.-GER. : **volent** (*bulguén*).
PART. PAS. : **volgut, volguda ; vòugut, vòuguda**.
IND. PRES. : 1 **vòli**, 2 **vòls** (*bos*) o **vòles**, 3 **vòl** o **vòu**,
etc.
IND. IMP. : 1 **voliá**, etc.
PRETERIT : 1 **volguèri** o **vòuguèri**, etc.
FUTUR : 1 **volrai, voldrai, vòurai, vòudrai** (*burrai*),
etc.
COND. : 1 **volriá, voldriá, vòuriá, vòudriá** (*burriò*),
etc.

SUBJ. PRES. : 1 **vòlga** o **vòlha** (*bèlgo* Fois.), etc.
SUBJ. IMP. : 1 **volguèsse** o **vòuguèsse**, etc.
IMPER. : 2 **vòlga**, 5 **volgatz**.

MORFOLOGIA.
— Vèrb.
— Vèrbs
irregulars.

Vòuser

INF. : **vòuser**.
PART.-GER. : **vòusent**.
PART. PAS. : **vòusut, vòusuda**.
IND. PRES. : 1 **vòuse**, 2 **vòuses**, 3 **vòus**, etc.
IND. IMP. : 1 **vòusiá**, etc.
PRETERIT : 1 **vòuseguère**, etc.
FUTUR : 1 **vòuserai**, etc.
COND. : 1 **vòuseriá**, etc.
SUBJ. PRES. : 1 **vòusa**, etc.
SUBJ. IMP. : 1 **vòuseguèsse**, etc.
IMPER. : 2 **vòus**, 5 **vòusètz**.

REMARCA. — Compausats : *devòuser, revòuser*. Mistral dona *vòuger, revòuger*, formes de l'ancian occitan *volver*, cp. l'italian : *volgere*. Aquels vèrbs apertenon a l'orlhagués.

IV. — MOTS INVARIABLES

131. Los divèrses mots invariables : advèrbis, preposicions e conjonccions, son estreitament aparentats. Passan aisidament d'una fonccion a l'autra ; es atal que l'òm a : *Abans demorava aici* (adv.). | *Tornarà abans Nadal* (prep.). | *L'ai vist abans que partiguès* (conj.).

Cal notar que los mots invariables an una tendéncia generala a se terminar en *s*. Aicesta sembla une extensiòn analogica de formas latinas al plural coma **FORAS**, **FORIS**. Tots los parlars lengadocians coneisson aquela s adverbiala e quelques unis, coma lo foissenc, n'usan d'una faïçon sistematica : *abans*, *arrans*, *caps*, *daquias*, *ensems*, *fins*, *lèumens*, *sens*, *sonques*, *tabés*, *a malas*, *a cavalhons*, etc. Una desinéncia en *-as* a pres un cèrt desenvolopament : *almensas*, *doçamenetas*, *onganassas*, *puèissas*, *solamensas*, *soncas*, etc. Una bona part d'aquellos formacions qu'an pauc de difusion e qu'an un caractèr sos-dialectal, devon èsser descaçadas de la lenga literària.

A. — ADVÈRBI

132. Los advèrbis occitans derivan en partida dirèctament del latin : **IBI>i**, **UNDE>ont**, **LONGE >luènh**, **RETRO>rèire**, **SEMPER>sempre**, etc.

D'autres representan de formacions del latin de la decadéncia : **ECCE HIC>aici**, **ECCUM HIC>aquí**, **ECCE HAC >çai**, **DE DEORSUM>dejós**, **DE DE INTUS>dedins**, **AD ILLAM VICEM>alavetz**, **QUA HORA>quora**, etc.

Un cèrt nombre son constituits per d'adjectius neutres latins coma : *bon*, *brèu*, *clar*, *dreit*, *fòrt*, *grèu*, *lèu*, *mièlhs*, *mal*, *pauc*, *segur*, *suau*, etc.

MORFOLOGIA
— Mots invariables.
— Advèrbi.

Una abondosa categoria d'advèrbis de maniera es estada formada amb lo femenin dels adjectius e l'ablatiu latin **-MENTE** : *bèlament*, *caudament*, *malament*, *pausadament*, *santament*, *tristament*, etc.

Los autres son de formacion purament occitana a partir de substantius, d'adjectius, de participis, d'autres advèrbis e de preposicions : *benlèu*, *decòsta*, *denaut*, *enlòc*, *entremièg*, *fòrça*, *gaireben*, *ò-ben*, *pertot*, *tos temps*, *totoria*, etc.

Cal senhalar encara un fum d'expressions adverbialas formadas per de preposicions amb l'ajuda d'adjectius, de participis, de substantius : *de verai*, *a l'amagat*, *a bèl braçat*, *a plaser*, *de caps*, *d'escapada*, etc. Quelques unes pel sufix plural femenin *-as*, e d'autras pel sufix plural masculin *-ons* : *a òrbas*, *a palpas*, *de badas*, *de sobras*, *a cavalhons*, *d'abausons*, *de genolhons*, etc.

1) Advèrbis de lòc

133. Aici l'enumeracion dels principals advèrbis de lòc utilizats en lengadocian :

a) *Advèrbis pronominals*

I (latin **IBI**), fr. *y* : *I vau*. | *N'i a*. | *Pòrta-i-o*.

REMARCA. — Veire § 44 : remarcas sus l'advèrbi pronominal *i*.

Aici, **aquí**, **ailí** (lat. **ECCE + HIC**, **ECCUM + HIC**, **ECCUM + ILLIC**). Correspondon a las tres personas *ieu*, *tu*, *el*, e als demonstratius *aiceste*, *aqueste*, *aquel*, de

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

mai en mai luènh d'aquel que parla. Lo darrièr, *ailí*, es d'usatge reduït en fòra dels parlars orientals e del donasanenc ; es remplaçat lèumens per *alà* : *Aicí n'i a, aquí n'i a ges.* | *Qui non fai aquí, fai ailí.* | *D'aquí e d'ailí.* | *Que plante aquí lo libre o que lo saque alai* (Peiròt).

COMPAUSATS : *aicital, aquital, d'aicí ençà, d'aicí enlà, d'aquí ençà, d'aquí enlà, d'aicí endavant, d'aquí endavant, d'aicí enfòra, d'aquí enfòra, d'aicí estant, d'aquí estant, aicí dreit, aquí dreit* : fr. *ici, là-bas, en face* ; *aicí tocant o tenent, aquí tocant o tenent* : fr. *ici, là-bas, auprès* ; *aicí denaut, aicí debàs, aicí dessús, aicí dejós, aicí dedins, aicí defòra, aicí davant, aicí darrièr, aquí en amont, aquí en aval*, fr. *là-haut, là-bas, d'aquí e d'ailí* : fr. *d'ici de là*. Om pòt formar los meteisses compausats amb *aquí, aiçai, ailai*.

Çai, lai (lat. ECCE + HAC, ILLAC) : fr. *ça, là ; ici, là-bas*. Lo leng. cent. amb divèrses autres parlars, emplega *ça, la*. Aquelas formas son correntas dins los parlars orientals e septentrionals. Ex. : *Me cal trobar qualqu'un que çai siá dins tres sauts* (Teatre de Besiers). | *Crei de lai èstre* (Besson). | *Esparpalhats ça e la*.

COMPAUSATS : *deçai, delai, deçà, delà* : fr. *de ce côté-ci, de ce côté-là* ; *ençai, enlai, ençà, enlà* : fr. meteis sens ; *çaisús, çasús* : fr. *ici dessus* ; *laisús, lasús*, : fr. *là-dessus* ; *çaijós, çajós* : fr. *ici dessous* ; *laijós, lajós* : fr. *là-dessous* ; *çaïns, çasins* : fr. *ici dedans* ; *laïns, lasins* : fr. *là-dedans* ; *lafòra* : fr. *là dehors* ; *enlà luènh* : fr. *au loin* ; *cap enlà* : fr. *vers un endroit lointain, au diable*. Mantuna d'aquellas formas es d'us restrench o arcaïca.

Aiçai, ailai o açai, alai ; *açà, alà* : fr. *ici, là-bas*. MORFOLOGIA.
Los parlars meridionals e occidentals emplegan *açà, alà*. Ex. : *Om vesiá de fums un pauc pertot, alai sot l'autre bòsc, açai sot lo terme* (Gav.). | *Demòra aicí, ieu vau alà*.

COMPAUSATS : *ailaïns, alaïns, alins o alin* : fr. *là-bas au loin, là-dedans* ; *ailàlin, alàlin* : fr. *là-bas, dans le lointain* ; *aiçàlin* : fr. *dans ce pays lointain, où nous sommes, ici-bas*. Aquestas formas apertenon als parlars orientals.

Aiçàmont, açàmont : fr. *sur cette hauteur-ci* ; *ailàmont, alàmont* : fr. *sur cette hauteur-là* ; *aiçànaut, açànaut* : fr. *sur cette hauteur-ci* ; *ailànaut, alànaut* : fr. *sur cette hauteur-là* ; *aiçàval, açàval* : fr. *ici-bas* ; *aiçàbas, açàbas* : fr. *ici-bas* ; *ailàval, alàval* : fr. *là-bas* ; *ailàbas, alàbas* : fr. *là-bas*.

D'aiçai, d'ailai : fr. *d'ici, de là* : *Van d'aiçai, d'ailai* (Gav.).

Ne, en : fr. *en* (lat. INDE) : *Ne veni. | Vèni-te'n. | N'arribi. | Vos en venètz ?*

REMARCA. — Veire § 44.

Ont (lat. UNDE) : fr. *où*. Ex. : *Ont vas ? | Sai d'ont venes. | Per ont passarà*. Amb *la*, forma l'expression correlativa *la ont* : *Ditz-me la ont demòra*.

REMARCA. — Formas vulgares a defugir : (*unte, undun, aunt, ant, endunt, ulant, urant, dulant, delant, anunt, alunt, dacunt, decunt, dicunt, ja unt, lant, escun Orlh., etc.*). La majora part d'aquellas formas derivant del redoblament *ont + ont*, de *a + ont*, *la + ont*, *de + la + ont*, *de + ont*.

MORFOLOGIA.
— Mots invariables.

— Advèrbi.

COMPAUSAT : ont que siá : fr. *n'importe où, en quelque lieu que ce soit*.

Pertot : fr. *partout*. Ex. : *Pòt passar pertot*. Sinonims : *en pertot, a pertot*.

Enlòc : fr. *nulle part*. Ex. : *L'an pas trobat enlòc. | Enlòc fan pas fèsta*.

REMARCA. — Formas vulgaras a defugir : (*elloc, ellüoc, ellioc, endelioc*).

Endacòm : fr. *quelque part*. Ex. : *Lo trobarem ben endacòm*. Sinonim : *en quelque lòc*.

COMPAUSATS : *endacòm mai* : fr. *quelque autre part, à un autre endroit, ailleurs*.

REMARCA. — *Endacòm mai* poiriá se traduire per *alhors qu'es un arcaïsme, mas jamai pel gallicisme (alhürs)*.

b) Advèrbis diverses

134. Dedins, defòra : fr. *dedans, dehors*.

COMPAUSATS : *endedins, endefòra* : fr. *en dedans, en dehors ; de dedins, de defòra ; per dedins, per defòra ; de per dedins, de per defòra ; cap dedins, cap defòra ; de part dedins, de part defòra ; devèrs dedins, devèrs defòra*.

Endins, enfòra : fr. *en dedans, en dehors*.

COMPAUSATS : *d'aici enfòra, d'aquí enfòra* : fr. *en sortant d'ici, en sortant de là*.

Enins, enllins : fr. *en dedans, profondément*. Exemple : *Trauca enllins*.

Dessús, dejós : fr. *dessus, dessous*. Sinonims : *des-sobre, dessubre, dessot, dessota, en usatge en Gav.* MORFOLOGIA. — Mots invariables.

— Advèrbi.

COMPAUSATS : *endessús, endejós ; al dessús, al dejós ; per dessús, per dejós ; de per dessús, de per dejós ; de dessús, de dejós ; devath, forma gascona de l'Ag., per de + val ; dessús dejós*.

Ensús, enjós : fr. *en dessus, en dessous*.

COMPAUSATS : *a l'ensús, a l'enjós ; d'ensús, d'enjós ; per ensús, per enjós ; de per ensús, de per enjós ; cap ensús, cap enjós ; capsús*.

Naut, bas : fr. *haut, bas*. Ex. : *Vai-te'n pus naut, ieu demorarai pus bas*.

COMPAUSATS : *a naut, a bas ; per naut, per bas : fr. par en haut, par en bas*.

Denaut, debàs : fr. *en haut, en bas*. Ex. : *Puja denaut. | Davala debàs*.

COMPAUSATS : *endenaut, endebàs ; per denaut, per debàs ; de per denaut, de per debàs ; cap denaut, cap debàs*.

Ennaut, enbàs : fr. *en haut, en bas*.

COMPAUSATS : *d'ennaut, d'enbàs ; per ennaut, per enbàs ; de per ennaut, de per enbàs ; cap ennaut, cap enbàs*.

Amont, aval : fr. *d'amont, d'aval ; en haut, en bas ; là-haut, là-bas*.

COMPAUSATS : *en amont, en aval ; per amont, per aval ; de per amont, de per aval ; d'en amont, d'en aval ; cap amont, cap aval ; capval (canbal)*.

MORFOLOGIA.
— Mots invariables.
— Advèrbi.

Damont, daval : fr. *de vers le haut, en haut, de vers le bas, en bas, dessus, dessous*.

COMPAUSATS : de damont, de daval ; per damont, per daval.

Davant, darrièr : fr. *devant, derrière*.

COMPAUSATS : endavant, endarrièr ; d'endavant, d'endarrièr ; per endavant, per endarrièr ; de per endavant, de per endarrièr ; de devant, de darrièr ; per devant, per darrièr ; de per devant, de per darrièr ; cap endavant, cap endarrièr ; cap devant, cap darrièr ; al devant, al darrièr ; a l'endavant, a l'endarrièr ; devant e devant : fr. *en face* ; devant darrièr.

REMARCA. — *Darrièr* es sovent corromput en (*darnièr*) pel francés. Forma vulgara freqüenta : (*darrè*).

Abans, enant : fr. *avant, en avant*. Ex. : *Fai-te abans. | Es passat abans.*

Après : fr. *après*. Sinonims : aprèp, apròp. Exemple : *Vòls que me meta abans o après ?*

Rèire, rè : fr. *arrière, en arrière*. Ex. : *Vai-te'n rèire.*

COMPAUSATS : arrèire, enrèire, enrè, arrè. Ex. : *Se trai arrèire. | Se fa enrèire.*

Atràs, detràs, entràs : fr. *en arrière, derrière*. Exemples : *Tiratz-vos atràs. | Es demorat entràs. | Un davant, l'autre detràs.*

COMPAUSATS : de detràs, per detràs, de tras en tras : fr. *à la file*.

Luènh : fr. *loin*. Ex. : *Vai-te'n luènh.*

COMPAUSATS : de luènh, de luènh en luènh.

Près : fr. *près*. Ex. : *Luènh o près, velhi sus el.*

COMPAUSATS : al près, de près.

Prèp, pròp : fr. *près*. Ex. : *Disètz-me s'es près.*

COMPAUSATS : al près, de près.

REMARCA. — La forma (*proche*) es un gallicisme a defugir e plan inutil amb los sinònims occitans qu'avèm jos la man.

Decòsta : fr. *près*. Ex. : *Cercava lo sieu gos e l'aviá decòsta.*

Al ran : fr. *près*. Ex. : *I som anat al ran. | Me passèt talament al ran que me freguèt.* Om pòt emplegar encara de ras, al ras, ras e ras : *I passèri al ras.*

Al mièg, al mitan : fr. *au milieu*. Ex. : *Demòra al mièg. | Se tenguèt al mitan.*

Entremièg, entram : fr. *entre deux*. Ex. : *Val mai esser defòra qu'entremièg.*

REMARCA. — En Fois. : *entrams*.

Al torn, a l'entorn, environ, a l'environ. Ex. : *Ròda a l'entorn.*

En fàcia, de fàcia, adreit, endreit, dreit, a dreit, dreit en dreit, davant e devant : fr. *en face, vis-à-vis*.

A dreita, de dreita : fr. *à droite*. Autras formas : a drecha, de drecha, a man dreita, de man dreita.

MORFOLOGIA.

— Mots invariables.

— Advèrbi.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

A esquèrra, d'esquèrra : fr. *à gauche*. Autras formes : *a man esquèrra, de man esquèrra, sus man esquèrra*.

REMARCA. — Cal defugir la forma (*a gaucho*) qu'es un gallicisme.

Al cap, al fons : fr. *au bout, au fond*.

COMPAUSATS : *de cap a fons, de fons en cima, de cap en cima* : fr. *du haut en bas* ; *de pè en cima, de cap a pè, de cap en pè* : fr. *de pied en cap ; cap e cap* : fr. *tête à tête*.

Al levant, de levant : fr. *à l'Est*. Sinonims : *a l'orient, d'orient ; a l'autan, d'autan ; al marin, de marin ; a solelh levant, al pujant*.

Al ponent, de ponent : fr. *à l'Ouest*. Sinonims : *al colcant, de colcant ; al cèrc, de cèrc ; a solelh colc*.

A l'aigal, a l'ubac : fr. *au Nord*. Sinonims : *a l'avèrs, a l'aversenc, a l'ensús*.

Al miègjorn, al solelhar : fr. *au Midi*. Sinonims : *a l'adreit, a l'enjós*.

D'aura en aura, de vent en vent : fr. *en direction Est-Ouest*.

De montanya en montanya : fr. *en direction Nord-Sud*.

A l'asuèlh, a l'avalida : fr. *à l'horizon, au loin*.

2) Advèrbis de temps

a) *Advèrbis pronominals*

135. Quora : fr. *quand ?* Es interrogatiu. Exemples : *Quora arribaràs ? | Sai pas quora vòl travalhar*.

Ara, adara : fr. *maintenant, à l'heure présente*.

COMPAUSATS : *ara meteis o meteus* : fr. *à l'instant même, tout à l'heure* ; *per ara, ara per ara* : fr. *pour le moment* ; *adesara* : fr. *à présent, tout à l'heure* : *Adesara que lo pradatge / sentís lo calimàs del jorn* (F. d'Olivet).

Tantòst, tot escàs, tot bèl escàs : fr. *il n'y a qu'un instant, tout à l'heure*. Ex. : *Tot escàs ven d'arribar. | L'ai vist tot escàs*. Sinonims : *de pauc ençà, i a pas gaire*.

Totara, adesara : fr. *tout à l'heure, dans un instant*. Ex. : *Totara plourà*.

Adés : fr. *tout à l'heure* ; dins lo sens del passat, del present o del futur : *Adés ploviá. | Adés plòu. | Adés plourà*.

Adenant : fr. *dorénavant, désormais*. Sinonims : *d'ara ençà, d'ara enlà ; d'ora ençà, d'ora enlà ; d'aquí ençà, d'aquí enlà ; d'aici ençà, d'aici enlà* ; *d'ara endavant, d'aici endavant, d'aquí endavant ; d'aquesta ora a l'endavant ; d'aquesta ora ençà*.

D'aquí enrèire : fr. *dans le temps passé, jadis*. Sinonims : *çai enrèire, çai entràs*.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

Alavetz, alara, aladonc : fr. *alors*. Sinonim : *ala-
vora* (Narb.), *adonc* (parl. orient.).

Sempre, totjorn : fr. *toujours*. Sinonims : **tostemps,
totorà, de longa, a tengut**.

COMPAUSAT : **sempre mai** : fr. *de plus en plus, tou-
jours davantage*.

Jamai : fr. *jamais*.

COMPAUSATS : **jamai pus, ja pus** : fr. *jamais plus*.
Ex. : *Ja pus non vendrà* (Fois.).

Sovent : fr. *souvent*. Sinonims : **mantun còp, d'aquí
entre aquí, còp e quilha**.

De vegadas : fr. *parfois*. Sinonims : **a vegadas,
d'a bèls còps, a bèlas oras, de còps, de fes, de còps que
i a, de quins còps, d'unis còps, d'aucuns còps, qualche
còp, tot còp**.

Autres còps : fr. *autrefois*. Sinonims : **autre temps,
bèl temps a, onganassas**.

De temps : fr. *longtemps*. Sinonims : **longtemps,
longamai, bèl brieu, temps**. Ex. : *Se'n sovendrà temps* (Fois.). | *Durarà pas bèl brieu* (Besson).

Dementre : fr. *pendant ce temps, cependant*. Sino-
nims : **mentretant, dementretant, entretant, entre-
temps, del temps, mentre, entrement**.

Quora que siá : fr. *à n'importe quel moment*. Ex. :
Pòt arribar quora que siá.

b) *Autres advèrbis*

136. Abans, davant : fr. *avant, auparavant*. Exem-
ples : *Abans èrem joves. | Lo jorn de davant*.

COMPAUSAT : **de per abans** : fr. *auparavant*.

Puèi, après : fr. *après, ensuite*. Sinonims : **apuèi,
puèissas, apròp, aprèp**. Ex. : *Lo jorn d'après. | Se n'èra
anat, puèi lo tornèrem veire. | Trabalhem, apuèi nos
pausarem*.

Despuèi : fr. *depuis*. Sinonims : **desempuèi, dem-
puèi, desespuèi**. Ex. : *L'avèm pas vist despuèi*.

Lèu, aviat : fr. *vite, bientôt*. Ex. : *Vai lèu. | Tor-
naràs aviat. | Ont vas tant aviat ?*

COMPAUSATS : **de lèu, lèu-lèu** : fr. *vite* ; **aitanlèu,
atanlèu** : fr. *aussitôt* ; **pus lèu** : fr. *plus tôt* ; **tant e lèu** :
fr. *bientôt* ; **d'ara plan lèu** : fr. *d'ici peu*.

REMARCA. — Los advèrbis (*bite, bitoment, biste, bistom-
ent*) devon èsser descaçats de la lenga literària coma
gallicismes.

Sulcòp : fr. *tout de suite*. Sinonims : **subte, de còp,
de seguit, tot arreu, quand e quand, d'ausida, subran** (Montp.).

Tard : fr. *tard*.

Ja : fr. *déjà*. Ex. : *N'a ja que trop bufat* (Perbòsc). |
Ja lo solelh punteja.

REMARCA. — Lo gallicisme (*déjà*) tot ben qu'ancian
deu èsser regetat.

ORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

D'ora, d'abora : fr. *de bonne heure*.

Davant ora, enant ora : fr. *avant l'heure, préma-
turément*. Ex. : *Aquela fruta es estada culthida davant
ora*.

Subrora : fr. *à heure indue, avant l'heure*. Exem-
ple : *Quitèron subrora*.

Asora : fr. *à l'heure*.

Dapàs, de nonent : fr. *lentement*. Ex. : *Vai dapàs
que lo tombes pas* (Rgt.). | *Pausa-la de nonent* (Alb.).

D'en primièr : fr. *tout d'abord*. Ex. : *D'en primièr
èra domètge*.

D'en darrièr : fr. *ensuite, dans les derniers temps*.
Ex. : *D'en darrièr èra vengut salvatge*.

Encara : fr. *encore*. Autra forma : *enquèra*. Ex. :
Es pas encara tornat.

Enfin : fr. *enfin*. Sinonims : *a la perfin, a la fin,
a totas fins*.

Uèi, uòi : fr. *aujourd'hui*. Formas vulgaras : (*uèi,
abuèi, bèi, abèi, oi, ioi, ieui*).

COMPAUSAT : *uèi matin*.

Deman : fr. *demain*. Autra forma : *doman*.

COMPAUSATS : *deman matin ; deman a ser, deman
a sera, deman de ser, deman al ser ; deman de vèspre,
deman nuèit ; deman passat ; deman passat al matin,
deman passat al ser ; part deman* : fr. *après-demain* ;

a bèl deman : fr. *dès demain* ; l'endeman ; lo rèiren- MORFOLOGIA.
deman, lo subrendeman : fr. *le surlendemain*. — Mots inva-
riables. — Advèrbi.

ièr : fr. *hier*. Formas vulgaras (*asièr* Carc., *jasiè,*
ièrc Rgt., *dasiè* Fois.).

COMPAUSATS : ièr matin, ièr vèspre, ièr sera, ièr
nuèit ; ièr delà, ièr delà al matin, ièr delà al ser ;
davant ièr ; part ièr ; autrièr ; passat ièr ; delà ièr.

A l'alba : fr. *à l'aube*. Sinonims : a punta d'alba,
a primalba, a las clicas, davant jorn, al luscre, a solelh
entrant.

La velha : fr. *la veille*.

COMPAUSATS : l'abans-velha.

De matin : fr. *le matin*.

A miègjorn : fr. *à midi*.

De subrejorn : fr. *au milieu du jour*. Sinonim : a
l'ochava (Rgt.).

Al tantòst, sul tantòst, de tantòst : fr. *dans l'après-
midi*.

De vèspre, sul vèspre, a la vesprada : fr. *le soir,
l'après-midi*.

De ser, de sera, al ser, sul ser : fr. *le soir*.

COMPAUSATS : *ara de ser, ara de sera* : fr. *ce soir
même* ; ièr de ser, arser : fr. *hier soir* ; davant arser,
ardelàser : fr. *avant-hier soir* ; a ser, a sera : fr. *ce
soir*.

MORFOLOGIA.
— Mots invariables.
— Advèrbi.

Al luscre : fr. *au crépuscule*. Sinonims : *a solelh colc, a jorn falit, a boca de nuèit, a l'entrelutz, al colcant*.

Anuèit, anuèch, anuòch : fr. *cette nuit*.

COMPAUSATS : *a la nuèit* : fr. *à la nuit*; *a nuèit negra, a nuèit faita, a nuèit clausa, subrenuèit* : fr. *à nuit close*; *de nuèit* : fr. *de nuit*; *a mièjanuèit* : fr. *à minuit*.

Ongan : fr. *cette année*. Formas vulgaras : (*augan, uan, angan, augòn, ougòn, ouòn, auban* Rgt.).

Antan, arunan, l'autran : fr. *l'an passé*.

Dos ans a, l'an de delà : fr. *il y a deux ans*.

L'an venent, l'an que ven : fr. *l'année prochaine*.

Nagaire : fr. *naguère*. Sinonims : *avantierassa, davantierassa*.

3) Advèrbis de quantitat

137. Los advèrbis de quantitat son estats ja estudiats a prepaus dels indefinitis de meteissa mena, § 79. Senhalarem solament los següents :

Gandré : fr. *beaucoup*. Ex. : *Gandré d'annadas abans Jèsus Crist*.

REMARCA. — Aquel advèrbi representa *grandre* de l'ancian occitan. Es un mot que se tròba gaire qu'en Rgt. e Cev.

Tant, aitant : fr. *tant, autant*. Aquel advèrbi plaçat davant un adjectiu o un autre advèrbi d'iniciala consonantica, se pronóncia lèumens *ta* o *tan* segon los parlars. Dins tot autre cas demòra *tant* o *aitant*. Cal donc escriure : *tan polit, tan luènh, aitanben o tanben, aitan-lèu o tanlèu e tant ardit, val tant, tant de sang, tant valdriá, tant un coma l'autre, tant mai n'a, tant mai ne vol*.

Om pòt emplegar las formes *aitant*, encara viva dins los parlars orientals, o *atant* correnta un pauc pertot : *Aitan confles* (Arnavièlha). | *Atant valdriá* (Teatre de Besiers). | *Atan polit coma tu* (Cent.). Cal defugir (*autant*), qu'es un gallicisme.

Atretant. L'Orlh. emplega aquela forma coma sinónima de *aitant, tant* : *Aviá nou caps e atretant de coas* (Vermenosa).

4) Advèrbis de manièra

138. **Atal** : fr. *ainsi*. Ex. : *Atal siá*. | *Farem atal*. | *Atal n'i a pro*. Los parlars orientals e septentrionals emplegan *atal* coma en vièlh occitan, mentre que lo Fois. sèrva encara l'arcaic *aissí* (cat. *així*) : *Aissí dison*.

COMPAUSATS : *atal atal* : fr. *moyennement, médiocrement*; *atal plan, atal si* : fr. *aussi bien*.

REMARCA. — Es probable que las formas *ensi, ansi, ansin, ansinda* son vengudas del fr. *ainsi*.

Amens, almens : fr. *au moins, du moins*. Exemples : *Amens venètz*. | *Almens que sapiam que vos portatz plan*. | *Eran amens cent*.

REMARCA. — Autras formas vulgaras : (*aumens, almen-sos, aumensos*).

MORFOLOGIA.
— Mots invariables.
— Advèrbi.

Arratge : fr. *à l'aventure, à foison*. Ex. : *Anavan arratge per la plana*. | *Asaguèron arratge*.

Autrament : fr. *autrement*.

Ben, plan : fr. *bien*. Los parlars orientals emplegan *ben* dins lo sens normal de « *plan*, dins de bonas condicions, perfèitament », mentre que los autres parlars ne fan un simple advèrbi d'affirmacion e lo remplaçan per *plan*. Ex. : *Qui ben farà, ben trobarà*. | *La tròbi ben granda*. | *Es plan fach*. | *Tusta plan fòrt*. | *Val mai far plan que mal*.

Lo comparatiu de *ben* es *mièlhs* (*mièl*) dins los parlars orientals e septentrionals, *melhor* (*milhú*) dins los autres. Ex. : *Per mièlhs benesir l'ostalada* (Vermenosa). | *Per la mièlhs escotar* (Gav.). | *Aquò vau mièlhs* (Cev.). | *Tan melhor per ieu*. | *Fariás melhor*. | *Aiçò es melhor fait*.

Mal : fr. *mal*. Ex. : *Es de mal degestir*. | *Se'n sau-
rà mal*. | *Aquò es mal entindat*.

Lo comparatiu de *mal* èra *pièg* dins lo vièlh lengadocian (*pieis* en lemosin modèrn) : *Vòli far al pièg que ieu poiriei* (Op. prov. sur la conf.).

Una segonda forma es representada pel comparatiu de l'adjectiu *mal* : *pejor*, *pièger* del lengadocian ancian e del provençal modèrn : *De pièger en pièger* : fr. *de mal en pis*. La lenga literària deuriá reprendre *pièg* e *pièger*, e defugir lo gallicisme (*piri*), que s'es substituit a las dreitas formas.

Ça que la, çai que lai, çai que de lai : fr. *cependant, pourtant, tout de même, malgré tout*. Ex. : *Als pès de Manhonet se geta ça que la* (Jansemín). | *Vendràs ça que la*.

Consí : fr. *comment, pourquoi*. Ex. : *Consí anatz ?* | *Ditz-me consí fasètz*. | *Sabon pas consí*.

Compausats : *consí quicòm* : fr. *comme on peut, d'une façon ou d'une autre* ; *consí que siá* : fr. *de n'impose quelle façon, à l'étourdie*.

REMARCA. — *Consí* se pronóncia (*cussí, cussin, cussint* Fois.) ; es format de *com + si*, lat. *QUOMODO + SIC*.

D'arreu : fr. *à la suite, l'un après l'autre, par ordre*. Sinonims : *adereng, dereng* (Cev.), *apertièra* (Alb.), *a fièch* (Rgt.), *a bèl talh* (Tol.). Ex. : *Acampar adereng* (Cev.). | *Benesissètz-los apertièira* (Alb.). | *Passa pertot a fièch* (Rgt.). | *O prenián a bèl talh* (Tol.).

Ensems, ensemble, amassa : fr. *ensemble, à la fois*. Sinonims : *al còp, a l'encòp, abarreja*. Ex. : *Venguèron totes ensems* (Rgt.). | *O faràn ensemble* (Tol.). | *Me triga qu'i sopem amassa* (Godolin). | *I aviá quauques femnas abarreja* (Cairon).

REMARCA. — *Ensems* (*ensen, essens, ensem*) es pròpri als parlars orientals e septentrionals ; *ensemble* als parlars meridionals ; *amassa* existís en Ag., Tol., Fois., Rgt., Orlh.

Escassapenas : fr. *tout juste, à peine*. Sinonims : *apropena, tot just, just e just, tot bèl just, escassament, tot escàs*. Ex. : *Escassapenas l'ausiàm*. | *Apropena se levava*. | *N'ai agut tot just doas dotzenas*. | *Tot escàs s'i abastava*.

Gaireben : fr. *presque*. Sinonims : *quasi, quasi-
ment, quasiben*. Ex. : *Era gaireben acabat*. | *Lo tro-
bèron quasi mòrt*. | *N'aguèt quasiben la mitat*.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

Lèumens : fr. *habituellment*. Ex. : *Amb la barba d'un fòl, çò ditz mon paire, — un aprendís lèumens apren de raire* (Galhard).

Mai : fr. *même, aussi*. Ex. : *Tu ploraves e mai ieu. | Era jorn, mai s'i vesiá pas. | Mai aquel còp, lo vegèrem.*

Mièg : fr. *mi*. *Mièg* modificant un adjectiu s'acòrda amb el. Ex. : *Es mièg mòrt. | Es mièja mòrta.*

COMPAUSAT : a *mièg* : fr. *à moitié*. Ex. : *Es a mièg far.*

Ni per tot : fr. *pourtant, du moins*. Ex. : *Ne peri-
guèt pas ni per tot* (Besson). | Sinonim : *dins aquí*.

Perqué : fr. *pourquoi*. Ex. : *Perqué trabalhas ? |
Sai pas perqué.*

Pr'aquò, per aquò : fr. *cependant, pourtant, du moins*. Ex. : *La vegèri pr'aquò. | Pr'aquò o auriá pas
cregut.*

Puslèu : fr. *plutôt*. Ex. : *Es puslèu tu que ieu. |
Auriá puslèu cregut lo vièlh.*

Rai : fr. *c'est facile, c'est parfait, il n'y a pas de difficulté*. Ex. : *Atal rai. | Aquò rai. | Si veniàtz rai. | Comprar rai, aquò es pagar !*

Subretot : fr. *surtout*. Sinonims : **sustot, susquetot, mai que mai**. Ex. : *Subretot o demembres pas. | Aquò es sustot el que se'n tracha. | Aquel aucèl se caça mai que mai l'ivèrn.*

Solament : fr. *seulement*. Sinonims : **sinon que, MORFOLOGIA, son que, ediu**. Ex. : *Ai pas agut tant solament lo temps — Mots inva-
riables de la véser. | Aviá son qu'un sòu. | Pensava sinon qu'a una sola causa. | Aquò es tu, ediu ? (Fois.). | Advèrbi.*

REMARCA. — Formas vulgares de *solament* : (*sulomen, sulomens, sulomencos, sulomengos*). Formas vulgares de *sinon que* : (*sunques, sunco, suncos, suque*).

Tanben : fr. *aussi*. Autras formas : **aitanben, atanben**. Ex. : *Ieu e tu tanben. | Aquela annada tanben granissèt. | O sabèm atanben.*

Tornar, tornarmai : fr. *de nouveau*. Sinonim : **arrère**. Ex. : *Mangem tornar nòstre sadol* (Fabre). | *Es tornar malaut* (Cev.). | *Tornarmai lo vent bufa. | Arrère plòu.*

Tot : fr. *tout*. L'advèrbi *tot*, modificant un adjetiu, pren lo genre e lo nombre d'aquel adjectiu, o en l'abséncia d'adjectiu, s'acòrda amb lo substantiu. Ex. : *Aquela filha es tota roja. | Las caras d'aquellos òmes èran totas borra. | Aquels mainats son totis pesolhs.*

COMPAUSATS : **del tot, de tot, de tot en tot** : fr. *entiè-
rement*; **entre tot** : fr. *en tout*; **tot un** : fr. *la même chose*.

139. Aicí las principals formacions adverbialas de manera, adobadas per òrde alfabetic :

a bassacadas : fr. *par secousses*.

a bèl braçat : fr. *à bras-le-corps*.

a bèl èime : fr. *à vue d'œil, à profusion*.

a bèl estrós : fr. *tout d'un coup, nettement*.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

a bèl talh : fr. *à la file, par ordre*.
a bèla corsa : fr. *avec empressement*.
a bèlas ondas : fr. *à gros bouillons*.
a bèlas pausas : fr. *de temps à autre*.
a bèlis paucs : fr. *peu à peu*.
a bèlis uèlhs vesents : fr. *à vue d'œil*.
a bèls bolhs : fr. *à gros bouillons*.
a boca de sac : fr. *en abondance*.
a bocins : fr. *par morceaux*.
a bon dreit anar : fr. *à juste raison*.
a bonas : fr. *en bonne part, du bon côté*.
a boudre : fr. *à foison*.
a butidas : fr. *par poussées*.
a cabrit-cabrott : fr. *à califourchon*.
a cap de camin : fr. *à bout de forces*.
a cavalhons : fr. *à cheval*.
a chicas e micas : fr. *par bribes*.
a cocolons : fr. *à cropetons*.
a dreit fil : fr. *de droit fil*.
a ferratats : fr. *à pleins seaux*.
a fièch : fr. *à la file, sans choisir*.
a fòc e sang : fr. *à feu et à sang*.
a fuchas, a fuitas o a fugas : fr. *en fuyant*.
a gafats : fr. *à pleines mains*.
a galesc : fr. *à la régalade*.
a ganga : fr. *à son affaire*.
a glops : fr. *goutte à goutte, par gorgées*.
a grapas : fr. *à quatre pattes*.
a gratipautas : fr. *à quatre pattes*.

a l'amagat : fr. *en cachette*.
a l'espèra : fr. *à l'affût*.
a la bobosa : fr. *à l'étourdie*.
a la bona fe : fr. *de bonne foi*.
a la bona ora : fr. *à la bonne heure*.
a la decebuda : fr. *à l'étourdie*.
a la demòra : fr. *à l'affût*.
a la galaupada : fr. *au plus vite*.
a la mala ora : fr. *à la male heure*.
a la pòsta : fr. *à poste, exprès, commodément*.
a la resconduda : fr. *en cachette*.
al cabrimè : fr. *à la chèvre morte*.
al mai córrer : fr. *au plus vite*.
al serrat : fr. *en cachette*.
a léser : fr. *à loisir*.
a luchas : fr. *en lutte*.
a mala fin : fr. *à la fin, après tout*.
a mala fòrça : fr. *à toute force*.
a malas : fr. *en mauvaise part, malicieusement*.
a malas endeveras : fr. *à l'étourdie*.
a manats : fr. *à poignées*.
a mièg estrós : fr. *à moitié*.
a molons : fr. *en tas, en foule*.
a non poder mai : fr. *jusqu'au bout*.
a òrbas : fr. *à l'aveuglette*.
a palm de gat : fr. *de très près*.
a palms : fr. *par empans*.
a palpas : fr. *à tâtons*.
a pas de gat : fr. *avec précaution*.
a passadas : fr. *par périodes*.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

a pè ranquet : fr. *à cloche-pied*.
a pès junts : fr. *à pieds joints*.
a picacotèl : fr. *à couteaux tirés*.
a pipa-redòla : fr. *en roulant comme un tonneau*.
a planponh : fr. *à pleine main*.
a plaser : fr. *à plaisir*.
a plec : fr. *parfaitement, complètement, à foison*.
a plec de braç : fr. *à force de bras*.
a plen canèl : fr. *à flots, en abondance*.
a plen de cap : fr. *à tue-tête*.
a posita : fr. *à portée*.
a pòt : fr. *à même le goulot*.
a primòm : fr. *au premier sommeil*.
a pro far : fr. *avec peine, difficilement*.
a puntetas : fr. *sur la pointe des pieds*.
a racacòr : fr. *à contre-cœur*.
a reculas : fr. *à reculons*.
a redoladas : fr. *en roulant*.
a redòls : fr. *par endroits*.
a res non cost : fr. *gratuitement*.
a rescondons : fr. *en cachette*.
a ronfle : fr. *à foison*.
a semals : fr. *par comportes*.
a temps : fr. *en temps voulu*.
a temps e lèser : fr. *à loisir*.
a tengut : fr. *sans cesse*.
a tiracotèls : fr. *à couteaux tirés*.
a tiramandil : fr. *en se tiraillant, avec peine*.
a tirapel : fr. *à la gribouillette*.

a tira-qui-pòt : fr. *à qui mieux mieux*.
a tort e a travèrs : fr. *à tort et à travers*.
a tot astre bon astre : fr. *à tout hasard*.
a tot pols : fr. *jusqu'à perdre haleine*.
a totas fins : fr. *à la fin des fins*.
a tròces : fr. *par morceaux*.
a tustas e bustas : fr. *au hasard*.
a uèlhs vesents : fr. *à vue d'œil*.
a viravòut : fr. *en tourbillon*.
braç e braç : fr. *bras à bras*.
bric per bric : fr. *peu à peu*.
camba aici, camba alà : fr. *une jambe d'un côté,
une jambe de l'autre*.
cap e cap : fr. *tête à tête*.
cap e cul : fr. *tête-bêche*.
cap e tot : fr. *complètement*.
cap e tufa : fr. *tête à tête*.
çò de dessús dejós : fr. *sens dessus dessous*.
coma qui pana : fr. *à la dérobée*.
consí quicòm : fr. *tant bien que mal*.
còp e quilha : fr. *souvent*.
d'abausons : fr. *à plat ventre*.
d'abocadents : fr. *la face contre terre*.
d'abocons : fr. *la face contre terre*.
d'aise : fr. *doucement*.
d'amagat : fr. *en cachette*.
d'amblada : fr. *vivement, tout de suite*.
d'ausida : fr. *tout de suite*.
de badas : fr. *en vain, gratuitement*.
de bat en bat : fr. *de part en part*.

ORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Adverbis.

de biais : fr. *de biais*.
de biscaire : fr. *de travers*.
de boca enjós : fr. *face à terre*.
de boca ensús : fr. *sur le dos*.
de bon : fr. *pour de bon, sérieusement*.
de bonas : fr. *pour de bon, bonnement*.
de caire : fr. *de côté*.
de cap en cima : fr. *d'un bout à l'autre*.
de caps : fr. *la tête la première*.
de coa d'uèlh : fr. *du coin de l'œil*.
de coita : fr. *à la hâte*.
de contunh : fr. *continuellement*.
de còp : fr. *tout d'un coup, brusquement*.
de culs : fr. *sur le cul*.
de damont daval : fr. *sens dessus dessous*.
de dreit : fr. *tout droit*.
d'en darrièr : fr. *en dernier lieu*.
d'en primièr : fr. *en premier lieu*.
d'escapadas : fr. *à la dérobée*.
d'escondons : fr. *en cachette*.
d'escotons : fr. *aux écoutes*.
d'esquinas : fr. *sur le dos*.
d'estrós en estrós : fr. *d'un seul coup, nettement*.
de fil en veta : fr. *de fil en aiguille*.
de fregada : fr. *en passant, rapidement*.
de galís : fr. *de côté, obliquement*.
de garrèl : fr. *obliquement*.
de genolhons : fr. *à genoux*.
de grapas : fr. *à quatre pattes*.

de grat : fr. *de bon gré*.
de gratipautas : fr. *à quatre pattes*.
del cap als pès : fr. *de la tête aux pieds*.
de léser : fr. *dans le désœuvrement*.
de letz : fr. *dans de bonnes dispositions, en joie*.
de mal esquiç : fr. *de mauvais gré*.
de mors : fr. *la face contre terre*.
de nases : fr. *la face contre terre*.
de nonent : fr. *doucement, insensiblement*.
de pautas : fr. *à quatre pattes*.
de per fòrça : fr. *par force*.
de per rire : fr. *pour rire*.
de pès : fr. *debout*.
de pic : fr. *sur le coup*.
de pic o de pelada : fr. *de façon ou d'autre*.
de pòst a fin : fr. *d'un bout à l'autre*.
de racacòr : fr. *à contre-cœur*.
de rèiruèlh : fr. *du coin de l'œil*.
de rescondons : fr. *en cachette*.
de rescòst : fr. *en cachette*.
de ressabuda : fr. *à l'improviste*.
de reverseta : fr. *à la renverse*.
de rodadas : fr. *en roulant*.
de sobras : fr. *du reste, en surplus*.
de son sicap : fr. *de son propre mouvement*.
de tras en tras : fr. *derrière, à la file*.
de tust en bust : fr. *au hasard*.
de verai : fr. *de vrai, vraiment*.
d'un cap a l'autre : fr. *d'un bout à l'autre*.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Adverbis.

en escarlimpant : fr. *obliquement*.
en esquiva : fr. *obliquement*.
en flòta : fr. *à flots*.
en un cluc d'uèlh : fr. *en un clin d'œil*.
en un virat de man : fr. *en un tour de main*.
en unas : fr. *au repos, sans bouger*.
en volum : fr. *en foule*.
forra-borra : fr. *pêle-mêle*.
lo cap primièr : fr. *la tête la première*.
mot per mot : fr. *mot à mot*.
nas e nas : fr. *nez à nez*.
ni entant ni enquant : fr. *en aucune façon*.
ni pauc ni pro : fr. *en aucune façon*.
pauc a pauc : fr. *peu à peu*.
pel cap prim : fr. *par le plus petit bout*.
per bas : fr. *par le bas*.
per bona espècia : fr. *à bonne intention*.
per compàs : fr. *en mesure*.
per escasença : fr. *par hasard*.
per fòrça : fr. *par force*.
per fortuna : fr. *par hasard, par chance*.
per malastre : fr. *par malheur*.
per mesura : fr. *avec mesure*.
per naut : fr. *par le haut*.
per òps : fr. *à l'aise, comme il convient*.
per òrta : fr. *à travers champs*.
per rason : fr. *raisonnablement*.
per sobras : fr. *par surcroît*.
per subrepés : fr. *par-dessus le marché*.

per tal astre : fr. *par hasard*.
per tot jamai : fr. *à tout jamais*.
per tròç o per brigalh : fr. *de toute façon*.
pòts e pòts : fr. *lèvres à lèvres*.
sens cap ni centena : fr. *sans tête ni queue*.
sens chuc ni muc : fr. *sans valeur*.
sens fin ni paua : fr. *sans cesse*.

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Adverbis.

5) Advèrbis afirmatius, negatius, dubitatius e optatius

140. O, òc : fr. *oui*. Advèrbi d'affirmacion que respond a una interrogacion afirmativa. Ex. : *Venes ? — O. | Creses que vendrà ? — O.*

Dins los parlars meridionals, lèumens ò respond a *tu*, mentre que la forma respectuosa o plurala es renfortida per *ben* : *Venètz ? — O-ben. | Cresètz que vendrà ? — O-ben.* Ça que la, d'una faïçon generala lo renfortiment de l'affirmacion es frequent sens qu'aja una valor especiala ; es atal qu'òm tròba : *ò-bèn, ò-plan, ò-ben-ò, ò-ben-plan, ò-ben-tant, ò-ben-aquò*. Ex. : *Abans de li dire òc-ben* (Vermenosa). | *Sabètz per qué vene, vesin ? fa la Guiralha. — Oc-ben, vesina* (Vermenosa). | *Vas a Mende ? — O-ben* (Gav.). | *Aquò te vai ? — Oc-ben* (Gav.). | *Aimàvem mai, òc-ben-òc* (Teatre de Besièrs).

REMARCAS. — La lenga parlada emplega sovent lo gallicisme *oui* coma forma respectuosa, conven de la regetar. Dins la lenga parlada, las formas precedentas donan las variantas seguentas : (*opé, ombé, oubé, aubén*) per *òc-ben* ; (*opacò, apacò*) per *òc-ben-aquò* ; (*opetòn*) per *òc-ben-tant*, dins los parlars septentrionals. Dins los grops *que ò, que òc*, l'iatus amena (*quio, quioc, tio*).

Si : fr. *si*. Es emplegat dins las responsas a de questions negativas. Ex. : *Avètz pas d'argent ? — Si, n'avèm.* | *L'as pas vista ? — Que si*. Pòt encara servir a renfortir l'affirmacion. Ex. : *Los justes an pas besonh de se convertir, si-ben los pecadors* (Besson). | *Se los que ieu dic non son en aqueste païs, si son ben en qualche autre reialme* (Galhard). | *Ni vinagre, ni pebre a mi non fèron mal, e si fèc ben lo mèl qu'es una liquor doça* (Id.). (Dins aquels exemples *si-ben* jòga lo ròtle d'una conjoncccion adversativa.) | *Aquò si qu'es bèl.* | *Ara si que serà malaut.*

Lèumens, *si* es renfortit de la faïçon seguenta : **si-ben**, **si-plan**, **si-ben-si**, **si-ben-aquò**, **si-ben-talament**. Dins las responsas i pòt aver repeticion del verb de la question. Ex. : *Mèstre, vo'n anetz pas ! — Si-ben-aquò, me'n volí anar* (Besson). | *Comprendes pas aquò ? — Si-ben* (Id.). | *Aquò es pas l'enfant de Josèp ? — Si-ben-talament* (Besson). | *Ni sauprás pas consí s'apelava ? — Si-ben o sabe* (Gav.). | *As pas ausit ? — Si ai ben* (Gav.). | *Coridon es vengut. — Non es pas ? — Si es ben-si* (Teatre de Besiers). | *Se non ven pas, ela n'o deu pas far. — Si fa ben, se de jo non se vòl pas trufar* (Corteta). | *Non respond res. — Si farà ben, benlèu* (Id.).

REMARCA. — L'influéncia del francés a introduit la forma (*si fèt*) per *si fait*, del tot condemnabla.

Ja : fr. *bien, certes*. Servís a donar mai de fòrça a l'affirmacion ; es plan frequent dins los parlars meridionals, subretot en Fois. Ex. : *A ! ja fa 'na brava susada* (Forés). | *Ja ne farà penitència* (Birat). | *Menjola ja venguèt a Bramafam... sièis meses après* (Fois.). | *Ara, ja compreni tot* (Id.).

Ben : fr. *bien*. A la meteissa foncccion que *ja*. Ex. : **MORFOLOGIA.**
Veses ben que t'escota pas. | *Ben t'ausi.* | *Caldrà ben que pague.* Pòt èsser renfortit : **ben-si**, **ben-plan**. Ex. : *Se nèga ! — Pensatz.* — *Fa ben-si !* (Vermenosa).

Plan : fr. *bien*. Equival a *ben*. Ex. : *Vòli plan que demòres.* | *Caldriá plan que paguès.* | *Aquò es plan çò que demandatz.* | *Plan que o faguèt.*

Que. Lo Fois. emplega sovent lo *que* enonciatiu per renfortir las frasas afirmativas coma en gascon. Ex. : *Atal qu'es.* | *E puèis que trucam.* | *Aquel que mentirà.* Aquels exemples equivalon al lengadocien normal : *Atal es.* | *E puèi trucam.* | *Aquel mentirà.*

141. Non : fr. *non, ne*, representa la negacion de la vièlha lenga d'Oc. L'usatge ancian subsistís encara dins un grand nombre d'expressions. Ex. : *Qui non fotja quand pòt, fotja pas quand vòl.* | *Qui non mòstra, non vend.* | *Non sai que far.* | *Fau mai que non pòdi.*

Sovent *non* es completat per un mot negatiu : *pas, ges, gaire, jamai, cap, degun, nat, mai, enlòc, tanpauc*, etc. Ex. : *Non ven pas me veire* (Jansemin). | *Aquò non li fasiá pas fraita* (Fois.). | *Res non pòt lo distraire* (Langlada). | *L'òm non vesiá nat crum* (Jansemin). | *Jamai non oblidaretz* (Langlada). | *Non i pensèt mai* (Fois.). | *Non èm ges a Tarascon* (Fois.).

Dins la lenga modèrna, la negacion *non... pas* se reduís lèumens a *pas*. Ex. : *Avèm pas d'argent.* | *Anirem pas enlòc.* | *N'aurem pas gaire.* | *Ne vesi pas cap.*

Non servís dins las responsas negativas. Ex. : *Venes ? — Non.* | *Venes pas ? — Non.* | *Vos disi de non.* | *Vos disi que non.*

Non pòt èsser renfortit en **si-ben-non** : fr. *certainement non*. Ex. : *M'acompanharetz ? — Si-ben-non*. Om tròba encara **non pas**. Ex. : *M'acompanharetz ? — Non pas*. Cal senhalar tanben los advèrbis afirmatius **ò-ben-plan**, **ò-plan**, emplegats ironicament, e que equivalon a una negacion. Ex. : *Ne volètz ? — O-ben-plan*.

REMARCAS. — Dins los parlars septentrionals e orientals (Bes., Montp., Rgt.), *non*, precedit de *de*, *que*, se se contracta en *d'on*, *qu'on*, *s'on*. Ex. : *Mas aquò es èstre fòrt mesquin d'on saupre çò qu'òm se demanda* (Teatre de Bes.). | *Ne passarà pas cap qu'on vòlga ripostar* (Peiròt). | *Junon, s'on fos estat qu'aviá trop pauc de nas, auriá agut la poma* (Teatre de Bes.). De las formas precedentas, s'es desgatjat *on*. Ex. : *La vida on seriá pas se non èra lo vin* (Teatre de Bes.). | *Se lo ferre on lo garís* (Rgt.).

Per imitacion del francés, òm tròba de bona ora *non* (*nu*) elidit en *n'* davant vocala. Aquela forma nos pareis a defugir.

Coma ò, *non* a una forma respectuosa manlevada al vièlh francés, *nenil*, tremudat en *nani*. Al nòstre vejaire, cal emplegar exclusivament *non*.

Pas es prononciat (*pos* e *pus*) dins mantun parlar (Sept., Fois., Cent., etc.).

Aitanpauc, atanpauc, tanpauc : fr. *non plus*. Exemples : *Vendràs pas, ieu tanpauc.* | *Cresi pas qu'el tanpauc siá plan rasonable.* | *Atanpauc o saupretz pas*.

142. **Benlèu** : fr. *peut-être*. Sinonims : *bensai*, *saique*, *tanplan*, *qui sap*, *si cal*, *çò'm par*.

COMPAUSATS : *benlèu* ò, *benlèu que* ò del Rgt. : fr. *peut-être que oui*; *benlèu si*, *benlèu que si*, del mefeis sens; *mai benlèu*, *ò-ben benlèu* : fr. *je vous assure, sans doute*; *bensai* ò, *bensai si*, *bensai que* ò, *bensai que si*, *bensai que non*; *saique* ò, *saique si*, *saique non*: fr. *peut-être que oui*, *peut-être que non*; *tanplan*

benlèu : fr. *peut-être bien, sans doute*. Aicí qualques **MORFOLOGIA.**
**Mots inva-
riables.**
Advèrbi.

exemples d'aquelas divèrsas formas dubitativas : *Benlèu vendrà.* | *Cresètz que venga ? — Benlèu.* | *Bensai l'avètz vist.* | *Saique n'aurà pas.* | *Elis parlan çò'm par de l'enfantet aimable* (Godolin). | *Tanplan los atraparem.* | *Tanplan benlèu ne trobarem.* | *Se cal los veirem.* | *Benlèu si qu'arribarem asora.* | *Los veirem qui sap.* | *O-ben benlèu que me'n vau.*

REMARCAS. — *Benlèu* se pronóncia (*bélèu*), *bensai* : (*béssai*) dins los parlars orientals, (*béssè*) en Cent. e Fois., *çò'm par* : fr. *ce me semble*, (*sampà*).

Per tal astre : fr. *par hasard, le cas échéant, peut-être*. Sinonims : *per escasença*, *per còp d'astre*, *per astre*, *per aventura*, *per azard*. Ex. : *Si per tal astre trobavi una topina plena* (Alb.). | *Per escasença poiriàtz me donar la man ?*

De verai : fr. *vraiment, sérieusement*. Sinonims : *de bon*, *a de bon*, *a de bonas*, *amens*, *de segur*. Aquelas expressions servisson a exprimir lo doble. Ex. : *Vendràs de verai ?* | *Sai pas s'a de bon lo veirem.* | *De segur tornaretz ?* | *N'avètz pas amens ?*

143. **Ja**, advèrbi optatiu, servís a exprimir un desir o un vòl. Dona lo compausat *ja tant de bon*. Ex. : *Ja n'aguèsse un sadol !* | *Ja sàpia tot !* | *Ja tant de bon la vegessi lèu !* | *Ja que lo diable l'arrapèsse !*

Baste : fr. *plaise à Dieu*. Ex. : *Baste que venga !* | *Baste que lai foguèsse anat !* | *Baste lo veja lèu !* | *Baste qu'ajam de pan !* | *Baste plòga !* | *S'aguèssem d'argent !* — *Baste !* | *Baste me volguès ieu !* (Besson).

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Advèrbi.

Baudament (Fois.). Ex. : *Baudament partèsse !* |
Baudament que venga !

Grand gaug. Ex. : *Grand gaug que poscam !* |
Grand gaug n'aguèssem !

B. — PREPOSICION

a) Preposicions atòniques

144. A presenta les formes vulgares següentes davant vocala : (*az, an*) que devon pas èsser admeses dins la lenga escrita. (*Az*) es mai que mai usitat en Rgt., (*an*) se tròba un pauc pertot : (*Az el. | Az aquel. | Az Olt. | Az Aude. | Az Albi. | Az Eva. | An el. | An aquel. | An un*). Cal escriure : *A el. | A aquel. | A Olt. | A Albi.* Los parlars septentrionals assordisson *a* en (*o, oz, on*). Correspond aproximativament al fr. *à*, e deriva del lat. *AD*.

Amb presenta tota una tièra de formes vulgares sovent tonicas : (*am, an, amb, ab* (Fois.) ; *amb, ambé, am, amé* (Cent.) ; *dam, dan, damb, dambé* (Ag., Tol.) ; *om, on, omb, ommé, ombé* (Orlh., Rgt.) ; *emb, embé, emé, em, en* (parlars orientals).

La lenga literària deu emplegar *amb* dins tots los cases, qu'es la forma catalana escrita e que se tròba ja dins las « Leys d'Amors ». Ex. : *Amb los capets dels dits* (Valés). | *Li n'a sacat amb lo baston* (Rgt.). | *Desempegatz los dets amb d'aiga* (Peiròt). | *Se barrèt dins un cambreton amb sa femna* (Vermenosa).

Dins aquells exemples, *amb* se pronòncia *am, an*, segon la consonanta que sièc ; naturalament, *amb* repareis davant vocala.

Aquela preposicion deriva del latin *APUD*, devengut MORFOLOGIA. *ab* en vièlh occitan ; respond al fr. *avec*.
— Mots inva-
riables.
— Preposi-
cion.

REMARCA. — Lo grop *amb de* aglutinat a donat una forma (*ande*) pauc recomandable.

De : fr. *de*, del lat. **DE**. Presenta pas cap de particularitat. Cal senhalar la preposicion compausada *d'a* (*de + a*) fòrça usitada en Rgt. Ex. : *La paura Pinata vièlha d'a Besac* (Besson). Om retròba la meteissa combinason dins *d'a vegadas, d'a deman, dapàs*, etc.

Om tròba encara : *a de, de per, d'en*. Ex. : *A de bon. | De per còr. | D'en terra. | D'en palun.*

REMARCA. — En Don., las preposicions an una tendència a se combinar amb la preposicion *de* : *de de, dins de, jos de, sus de*. Ex. : *Jos d'un tet. | De d'autris còps. | Dins de l'ostal.*

En : fr. *en*, del lat. **IN**. Ex. : *En Provença. | En Fois. | En risent. | En plorar. | En plana. | En palun. | En Orlhac. | En Agde. | En cap. | En bistòrt.*

Per : fr. *par, pour* ; del lat. **PER**. Ex. : *Per pigresa. | Per caritat. | Per la fam e los cans, lo lop sòrt del bòsc. | Per Nadal. | Per sègas. | Per un de perdut, cent de recobrats. | Per tal astre. | Per naut. | Per òrta. | Per rire.*

Davant vocala, *per* pòt se cambiar en *pr'* : *per amor = pr'amor* ; *per aquò = pr'aquò* ; *per aquí = pr'aquí* ; *per amont = pr'amont*.

Dins la prononciacion negligida, *per la* se tresmuda en (*pel-la*).

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Preposi-
cion.

b) *Preposicions tonicas*

145. **Abans** : fr. *avant*. Ex. : *Abans vendémias.* |
Tornarà abans la nuèit.

Aici, aquí : fr. *voici, voilà*. En composicion amb *ve*, imperatiu de la segonda persona del singular de *véser*, donan : **vaici, vaquí** (Carc.) o **vací, vaquí** (Ag.) ; òm tròba tanben l'arcaic *velà* (Montp., Tol.). L'interposicion d'un pronom fornís de formes coma : **ve-l'aici, ve-l'aquí, ve-t'aici, ve-t'aquí** (Orlh. *bototí*), etc. Amb *veja*, imperatiu manlevat al subjonctiu del meteis verb, òm a : **vejaicí, vejaquí, e amb los pronoms : veja-l'aici, veja-l'aquí, veja-t'aici, veja-t'aquí, etc.** Lo verb *garar* forma una altra tièra : **garaicí, garaquí, garatz-aici, garatz-aquí ; gara-l'aici, gara-l'aquí o gar-l'aici, gar-l'aquí ; garatz-l'aici, garatz-l'aquí ; garatz-nos-aici, garatz-nos-aquí**, etc.

Lo verb *aver* dona las formas mens correntas : **aquí as, aquí avètz e aquí a** dels parlars septentrionals.

Ex. : *Aici ton paire* (Cent.). | *Aquí-lo* (Tol.). | *La vaici* (Carc.). | *Vaquí ton fraire* (Ag.). | *Ve-t'aquí tot* (*bototí tut* Orlh.). | *Vejaicí las condicions* (Gav.). | *Veja-l'aquí* (Gav.). | *Aquí avètz vòstre argent* (Cent.). | *Aquí l'as que canta* (Orlh.). | *Aquí avètz perconsí se vei de flòts d'argent* (Orlh.). | *Aquí a la fèbre* (Orlh.). | *Aquí a l'ors* (Orlh.). | *Aquí nos a partits plan naut* (Orlh.). | *Garaicí ton fraire* (Cent.). | *Garatz-aquí çò qu'avèm* (Cent.). | *Gar-t'aquí fresc* (Cent.). | *Garatz-los-aici qu'arriban* (Cent.).

Après : fr. *après*. Sinonims : **aprèp, apròp**. Exemples : *Après la mòrt, lo jutjament* (Rgt.). | *Après la mòrt, lo mètge* (Cev.). | *Après aver dinnat* (Cent.). |

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Preposi-
cion.

Aprèp la messa (Alb.). Formas vulgaras : **(aprètz, aprèsso Rgt.)**.

Cap : fr. *vers*. Davant los mots començant per *a*, aquela preposicion s'emplega sola, mentre que dins los autres cases es seguida de *a*. Ex. : *Cap aval.* | *Cap aquí.* | *Cap aquel.* | *Cap a Narbona.* | *Cap a Nadal.* | *Cap a tu.* Lo Narb. emplega *capa*. Sinonims : **vèrs (bès, bas, bos) ; devèrs (debès, debàs, debòs) ; dèus (daus, douz Rgt., dor, dors Montp.)**, qu'es una contraccion del precedent. Ex. : *Vèrs l'ostal.* | *Me'n vau devèrs mon fraire.* | *Dèus la pradariá.*

COMPAUSAT : **capval** : fr. *en bas de*. Ex. : *Se getèt capval lo pont.* En parlar Cent. (*canbal*).

Cò de : fr. *chez*. Sinonim dins los parlars septentrionals : **chas**. Las doas formas derivan del lat. CASA. Autre sin. : **entà**. Ex. : *Vai-te'n cò del fornièr* (Cent.). | *Cò del Lanas, cò de Blanc* (Cent.). | *Cò del fabre* (Rgt.). | *A cò de mon paire* (Gav.). | *En cò de nosautres* (Tol.). | *Chas lo fustièr* (Orlh.). | *Entà lo faure* (Tol.).

Lo Fois. e quelques autres parlars coneisson a **çò de, en çò de**. Ex. : *Me'n vau a çò de Peiret.* | *En çò de caduna.*

En çò sieu, en çò de sieu, en çò nòstre, en çò de nòstre : fr. *chez lui; chez nous*.

Chez nous, à la maison del francés, se traduís : *a l'ostal, al nòstre ostal* (Cent.). | *A casa, a nòstra casa* (Fois.).

Conven de defugir lo gallicisme *chez*.

Contra : fr. *contre, auprès de*. Ex. : *Totis son contra ieu.* | *L'aiga batiá contra la paret.* | *Demòra contra la glèisa.*

Darrièr : fr. *derrière*. Sinonims : *tras*, *detràs*. Ex. : *Darrièr eles* (Gav.). | *Darrièr lo castèl* (Cent.). | *Tras la paret* (Rgt.). | *Detràs lo mestre se fa la figa* (Cev.).

REMARCA. — Cal pas emplegar lo galicisme (*darnièr* o *darnhièr*) en plaça de *darrièr*. Formas vulgares : (*dorrièr*, *dorriò*, *dorriòs*).

Davant : fr. *devant*, *avant*. Ex. : *Davant la pòrta*. | *Davant s'anar jaire* (Besson). Sinonim : *denant* (vièlh.).

Deçai, deçà : fr. *en deçà de*. Ex. : *Deçà la montanya*. | *Deçà la paret*.

Delai, delà : fr. *au delà de*. Ex. : *Deçà com delà monts* (Perbosc). | *Tant delà l'aiga coma deçà l'aiga* (Cent.).

Demest : fr. *parmi*. Sinonim : *abarreja*. Exemples : *Aime las rabas demest las trufas* (Rgt.). | *Abarreja las flors* (Tol.).

Dès : fr. *dès*, *à partir de* (dos Rgt.). Ex. : *Dès uèi* (Rgt.). | *Dès sortir de la vila* (Carc.). Sinonims : *entre*, *tre*. Ex. : *Entre venir* (Rgt.). | *Entre aver dinnat* (Cev.). | *Tre l'alba* (Cent.).

Despuèi, despuòi : fr. *depuis*. Sinonims : *desem-
puèi*, *dempuèi*, *desespuèi*. Formas vulgares : (*despèi*, *despèis*, *despièi*, *despèissos*, *desploi*; *desempèi*, *desempèis*, *desempièi*, *desempioi*; *dempèi*, *dempèis*, *dempipièi*, *dempioi*, *empioi*; *desespèi*, *desesploï*; *dendespèi*). Ex. : *Despuèi quora*. | *Despuèi alavetz*. | *Despuèi qual sap lo temps*. | *Despuèi vendémias*.

Dins : fr. *dans*. Sinonim : *dedins*. Ex. : *Dins la glèisa*. | *Dins pauc d'oras*. | *Dins terra*. | *Dedins Mégara* (Galhard). — MORFOLOGIA. — Mots inva-
riables. — Preposi-
cion.

Dreit o drech : fr. *en face de*, *vers*. Ex. : *Drech lo mièg*. | *Dreit la pòrta*.

Enfra : fr. *sous*, *entre*, *dans*. Ex. : *Enfra terra* (*dins las tèrras*) (B. Floret). Es arcaic.

Entre : fr. *entre*. Sinonims : *entram*, *entremièg*, *entremitan*. Ex. : *Entre cap e còl*. | *Entre dents*. | *Entre quatre uèlhs*. | *Entre totis o acabarem*. | *Entre tot deman*. | *Entremièg la pòrta e la fenèstra*. | *Entram los dos rivals*. | *Entremitan dels verds avaus* (Langlada).

Envèrs : fr. *envers*, *à l'égard de*, *en comparaison de*, *au lieu de*. Ex. : *Es dur envèrs los autres*. | *Soi simple envèrs el*. | *Envèrs vos serai quití*. | *Envèrs d'un ne pondriá dos*. | *Envèrs d'anar aquí, aniriá endacòm mai*.

Environ : fr. *environ*, *vers*. Ex. : *(En)viron mièg-jorn* (Vermenosa).

Fins : fr. *jusque*. Sinonims : *d'aquí a*, *entrò*. Exemples : *Fins ont lo conglac fai muralha* (Langlada). | *Fins ara*. | *Per agandir fins a la tòca* (Langlada). | *Fins a un liard* (Cev.). | *Captava lo terraire d'aquí a mièg sèrre* (Gav.). | *Sacs plens d'aquí a la còrda* (Galhard). | *Entrò aquí*. | *Entrò alà* (Rgt.). | *Entrò a el* (Rgt.).

REMARCAS. — La forma (*juscós*) generalament emplegada dins lo lengatge vulgar, malgrat que li ajan volgut cercar una etimologia occitana, es un simple galicisme

MORFOLOGIA. aparegut en Lengadòc amb lo francés. Om pòt observar que los tèxtes ancians de las divèrsas regions vertadièrament bloses de tota influéncia francesa emplegan de formas coma *fins*, *d'aquí a*, *entrò*, o de formas derivadas.

Mots invariables. — **Preposicion.** *Fins*, utilizat exclusivament pel catalan literari modèrn, es estat conegit dins totes las regions occitanas de Bearn a Provença; a donat las formas seguentas : (*fin*, *fins*, *finque*, *finques*), es actualament corrent dins los parlars orientals.

D'aquí a, formacion de l'anciana lenga, es utilizat dins totes las regions. Jos la forma primitiva es corrent en gavaudanés. Sos nombroses derivats, sovent crosats amb *de* o *dins*, son en usatge en Rgt., Alb., Cev., Tol., Fois., Carc., etc. : (*daquia*, *daquio* Alb., Cev.; *denquier*, *denquios*, *dinquio*, *dinquios*, *dinco*, *dincos* Tol., Fois.; *enquier*, *enquios*, *inquio*, *inquios*, *enco* Rgt.; *dünquio*, *dünquios*, *dünco*, *düsquio* Fois.; *düsco* Rgt.; *dequier*, *düntio* Fois.).

Entrò, encara conservat en Gasconha, Roèrgue e Albi-gés dona las formas vulgares : (*entrò*, *entròs*, *dentrò*, *dentròs*, *düntrò*, *düntròs*, *jüntrò* Alb.).

Cal senhalar encara *entà* en usatge dins las regions vesinas de Gasconha : *Esternuda entàls cèls* (Tol.).

Al nòstre vejaire, la forma mai recommandabla nos pareis èsser *fins*, utilizat en Provença, Lengadòc oriental, Catalonha, en rason de sa difusion. En segond lòc, *d'aquí a* qu'òm tròba dins gaireben totes las regions occitanas al costat de las autres formas, es perfièitament acceptable.

Quant a *entrò*, deuriá èsser conservada pels Roergats.

Fòra : fr. *hors*. Sinonims : **defòra**, **enfòra**. Exemples : *Fòra l'ostal*. | *Fòra vila*. | *Defòra lo vilatge* (Peiròt). | *Enfòra lo païs*.

Jos : fr. *sous*. Sinonims : **dejós**, **sot**, **sota** (Gav.), **devath** (Ag.). Ex. : *Jos l'aiga*. | *Dejós lo pont*. | *Devath dos amorièrs* (Jansemin). | *Sota lo tech* (Gav.). | *Sot la flaçada* (Cev.).

REMARCA. — Formas vulgares : (*just*, *jut*, *juta*).

Malgrat : fr. *malgré*. Ex. : *Malgrat ieu*. | *Malgrat sos parents*. — **Mots invariables.**

Mejançant : fr. *moyennant*. Ex. : *Lo tengueron quiti mejançant lo pagament d'una soma de trenta liuras*. — **Preposicion.**

Otra : fr. *outre*. Ex. : *Otra mar*. | *Otra lo sac, n'i as encara una mesura*.

Es una forma pauc usitada, mai que mai literària.

Part : fr. *excepté*. Sinonims : **exceptat**, **franc**, **fòra**, **levat**, **tirat**, **son que**. Ex. : *Part la pesca de mar* (Galhard). | *Part de o donar, podiá pas far mai* (Cent.). | *(Ex)ceptat ieu que disiá que l'alh èra una pèsta* (Galhard). | *Tot es aquí, franc de la pòta* (Langlada). | *A fait de tot fòra de ben* (Cent.). | *Avèm de tot, levat d'argent* (Cent.). | *Tirat los amics de nòstre vesinatge* (Jansemin). | *El pòt far tot son que lo mal* (Amilha).

Pendent : fr. *pendant*. Sinonim : **durant**. Ex. : *Pendent aquel temps*. | *Durant la messa*.

Près : fr. *près*. Sinonims : **arran**, **ran**, **còsta**, **decòsta**, **prèp**, **pròp**, **ras**. Ex. : *A Peiregòrs, près del muralh* (B. de Born). | *Eran près de Tolosa* (C. Cons. d'Albi). | *Près d'aquel comptador* (Alibèrt). | *Arran la font* (Fois.). | *Demorava ran la glèisa* (Cent.). | *Còsta la tuta del rat* (Fois.). | *Còsta la pòrta* (Rgt.). | *Decòsta lo riu* (Tol.). | *Prèp d'una maid* (Jansemin). | *Prèp de Tolosa* (C. Cons. d'Albi). | *Ras Tolosa*. | *Ras tèrra*.

Segon : fr. *selon*. Sinonim : **sequent**. Ex. : *Segon l'ase, cal lo bast*. | *Segon l'opinion comuna* (Godolin). | *Seguent l'usatge*.

Sens : fr. *sans*. Formas vulgares : (*ses*, *sense* Tol., *Fois.*, *senso*, *sans*, *sanse*, *sanso*, *sons* Rgt.). Ex. : *Sens comparason.* | *Sens poder parlar.*

REMARCA. — Los vièlhs escrivans emplegavan regularment : *sens*, *sense*, *ses* (Godolin, Galhard, Amilha, etc.). Aquelas formas subsistisson gaire qu'en gascon, *Fois.*, *Tol.* La forma francesa *sans* que cal defugir, a pres una granda extension.

Sus : fr. *sur*. Sinonims : *dessús*, *subre*, *sobre*, *des-
sobre*, *dessobre*. Ex. : *Sus la pòrta de la glèisa.* | *Sus la nuèit* (Cent.). | *Subre la tèsta* (Rgt.). | *Subre jorn.* | *Sobre aiga.* | *Dessobre lo pont* (Gav.).

Tenent : fr. *attenant*, *joignant*. Sinonim : *tocant*. Ex. : *Demòra tenent la glèisa.* | *L'ostal tocant lo pont.*

146. Aicí l'enumeracion de las principales locuções prepositivas del lengadocian :

abans de	: fr. <i>avant de</i> .
a biais de	: fr. <i>en guise de</i> .
a cap de	: fr. <i>au bout de</i> .
a causa de	: fr. <i>à cause de</i> .
a dich de	: fr. <i>à force de</i> .
a fin de	: fr. <i>afin de</i> .
a fòrça de	: fr. <i>à force de</i> .
a la broa de	: fr. <i>au bord de</i> .
a la mercé de	: fr. <i>à la merci de</i> .
al cap de	: fr. <i>au bout de</i> .
al costat de	: fr. <i>à côté de</i> .
al darrièr de	: fr. <i>derrière</i> .
al davant de	: fr. <i>au-devant de</i> .
al deçà de	: fr. <i>au deçà de</i> .
al delà de	: fr. <i>au delà de</i> .

al dejós de	: fr. <i>au-dessous de</i> .
al dessús de	: fr. <i>au-dessus de</i> .
al detrás de	: fr. <i>derrière</i> .
a l'agrat de	: fr. <i>au gré de, au risque de</i> .
a l'empr'aquí de	: fr. <i>aux environs de</i> .
a l'encontre de	: fr. <i>à l'encontre de</i> .
a l'encura de	: fr. <i>à la place de</i> .
a l'endarrièr de	: fr. <i>derrière</i> .
a l'enta de	: fr. <i>au moment de</i> .
a l'entorn de	: fr. <i>alentour de</i> .
a l'excepion de	: fr. <i>à l'exception de</i> .
al fons de	: fr. <i>au fond de</i> .
allòc de	: fr. <i>au lieu de</i> .
al long de	: fr. <i>le long de</i> .
al mièg de	: fr. <i>au milieu de</i> .
a l'òrle de	: fr. <i>au bord de</i> .
al près de	: fr. <i>au près de</i> .
al près de	: fr. <i>au près de</i> .
al ran de	: fr. <i>au près de</i> .
al ras de	: fr. <i>au près de</i> .
al regard de	: fr. <i>eu égard à</i> .
al revèrs de	: fr. <i>au rebours de</i> .
als environs de	: fr. <i>aux environs de</i> .
al sortent de	: fr. <i>au sortir de</i> .
amb de	: fr. <i>afin de</i> .
a mens de	: fr. <i>excepté de</i> .
a mòda de	: fr. <i>en guise de</i> .
amor de	: fr. <i>afin de</i> .
a poder de	: fr. <i>à force de</i> .
a posita de	: fr. <i>à portée de</i> .
a prepaus de	: fr. <i>à propos de</i> .
a rasís de	: fr. <i>tout près de</i> .
a travèrs de	: fr. <i>à travers</i> .

cap a long de	: fr. <i>d'un bout à l'autre</i> .
çò que de	: fr. <i>quant à,</i> <i>pour ce qui est de.</i>
damont de	: fr. <i>du haut de.</i>
daval de	: fr. <i>du bas de.</i>
de biais a	: fr. <i>de façon à.</i>
de cap a	: fr. <i>vers.</i>
decòsta de	: fr. <i>près de.</i>
de faiçon a	: fr. <i>de façon à.</i>
de mercé a	: fr. <i>grâce à.</i>
de paur de	: fr. <i>de peur de.</i>
detràs de	: fr. <i>derrière de.</i>
Dieu-mercé	: fr. <i>grâce à.</i>
encontre de	: fr. <i>contre.</i>
en dedins de	: fr. <i>en dedans de.</i>
en defòra de	: fr. <i>en dehors de.</i>
en despièch de	: fr. <i>en dépit de.</i>
en fàcia de	: fr. <i>en face de.</i>
en fait de	: fr. <i>en fait de.</i>
en fòra de	: fr. <i>en dehors de.</i>
en guisa de	: fr. <i>en guise de.</i>
en lòc de	: fr. <i>au lieu de.</i>
en lòga de	: fr. <i>au lieu de.</i>
entretant de	: fr. <i>en attendant de.</i>
fàcia a	: fr. <i>face à.</i>
fraita de	: fr. <i>faute de.</i>
gràcias a	: fr. <i>grâce à.</i>
luènh de	: fr. <i>loin de.</i>
mercé a	: fr. <i>grâce à.</i>
partent de	: fr. <i>venant directement de.</i>
pè de	: fr. <i>près de.</i>
pel fait de	: fr. <i>par le fait de.</i>
pel mal de	: fr. <i>à cause de.</i>

pel mejan de	: fr. <i>par le moyen de.</i>
per a fin de	: fr. <i>afin de.</i>
per amor de	: fr. <i>afin de.</i>
per fin de	: fr. <i>afin de.</i>
per quant a	: fr. <i>quant à.</i>
per tal de	: fr. <i>afin de.</i>
pr'amor de	: fr. <i>afin de.</i>
quant a	: fr. <i>quant à.</i>
ran de	: fr. <i>près de.</i>
ras de	: fr. <i>près de.</i>

C. — CONJONCCIONS

Om pòt devesir las conjonccions en coordinativas, demonstrativas e subordinativas, malgrat que se pòsca passar de las unas a las autres per de grases gaireben insensibles.

a) Coordinativas

147. 1) Copulativas :

E : fr. *et.* Ex. : *Lo gat e lo gos.* | *Ritz e plora.* | *Partís sulcòp e torna lèu.*

REMARCA. — La conjoncció *e* pòt prendre la valor d'una demonstrativa afeblida. Ex. : *Ai, sénher, e sufrirai ieu aquesta pena?* (Purgatòri).

E mai, mai : fr. *et aussi, et.* Ex. : *Ieu e mai tu, i anirem.* | *Dona a manjar al gos mai al gat.*

REMARCA. — Dins divèrses parlars *e mai* es prononciat (*amai*). J. Anglada voldriá i véser un derivat de AC MAGIS O AD MAGIS.

Entre... e. Ex. : *D'esplandits pel sòl n'i aviá 150 entre mòrts e nafrats.* | *Entre segar e escodre aguèrem fòrça travalh.*

2) Disjonctivas :

O : fr. ou. Ex. : *Lo gat o lo gos. | Manja o dòrm.* |
O ieu o tu, nos i cal anar.

Entre... o. Ex. : *Entre los unis o los autres, lo roïnaràn.*

3) Disjonctivas negativas :

Ni : fr. ni. Ex. : *N'ai pas de pus polida ni de pus cara. | Aviá pas ni paire ni maire. | Ni non viu ni non crèba. | Non auretz en vòstra possession ni aur, ni argent, ni moneda dins vòstras cenchas* (Cubainas).

REMARCA. — En Fois., *ni* pòt aver lo sens copulatiu. Ex. : *Es pus fòrt que tu ni ieu.*

Ni mai : fr. ni... non plus. Ex. : *Ai pas vist ton paire, ni mai ta sòr. | Vos encaminetz pas devèrs los gentils, ni mai dintretz pas dins las vilas dels Samaritans* (Cubainas).

4) Alternativas :

Ara... ara : fr. tantôt... tantôt. Sinonims : *quora... quora ; un còp... un còp.* Ex. : *Ara ritz, ara plora. | Quora un, quora l'autre me venon véser. | Un còp plou, un còp nèva.*

Siá... siá : fr. soit... soit. Ex. : *Siá la maire, siá la filha son sempre enfenestradas.*

b) Demonstrativas

148. 1) Continuativas :

De mai : fr. de plus. Ex. : *Plan lo seguèron e el los gariguèt totes, de mai lor comandèt de lo far pas conéisser* (Cubainas).

E mai, mai : fr. et aussi, et de plus. Ex. : *Lo mestre aguèt pietat de son servent e lo remandèt, e mai li abandonèt sos deutes* (Cubainas). | *Fòrça tiran profièch de pro bestial salvatge, car els manjan lor carn, s'abilhan de lor pèl, e mai se medecinan encara de lor fèl* (Galhard).

Encara, encara mai : fr. encore, encore plus. Exemples : *Per tant qu'aquests turments sian grands, encara ne veiretz de pejors* (Opuscul del XVⁿ s.). | *Soi estat constreint de far aquest (libre) per las tirar de *sopçon, encara serà grèu a fòrça gents d'o creire* (Galhard).

Puèi : fr. puis, ensuite. Ex. : *E plangiá mai quand non sabiá nadar, aquò d'aquí èra ma pus grand pena ; puèi aviá paur qu'un dalfin o balena me trobesson* (Galhard).

2) Insistentas :

E mai, mai : fr. et même. Ex. : *La vòli, e mai l'aurai. | Se metèron tres per portar un teule, mai lo copèron. | T'amagas, e mai te vesèm. | Non sabián res sus ela, e mai cadun l'aimava* (Jansemin).

3) Consecutivas :

Donc, doncas, adonc, adoncas : fr. donc. Ex. : *Qui tem doncas lo mal que nos an fach los autres, se nos volèm que Dieu nos perdone nosautres* (Galhard). | *Aimatx qu'òm parle franc ? Cal doncas o vos dire* (Alb.). | *Començatz donc, al nom de Dieu, de remplir d'un framí de farda e sotana e subrepelís, per revertar pas una sarda* (Peiròt).

MORFOLOGIA.
— Mots invariables.
— Conjonctions.

Tanben, aitanben : fr. aussi. Ex. : *Ieu ai pietat d'aquel pòble, car n'a tres jorns que me seguisson e an pas manjat res, tanben los vòli pas remandar dejuns* (Cubainas).

4) Adversativas :

Mas : fr. mais. Sinonim : mas que (Orlh.). Ex. : *De rimas ieu aviá en lenga de ma maire, mas pas un sol ardit per pagar l'*emprimaire* (Galhard). | *Venguèron pas solament de mercé el, mas tanben per veire Lazar* (Cubainas). | « Se te lavi pas, auràs pas part amb ieu » ; *Simon Peire li diguèt* : « *Senhor, non pas los pès solament, mas encara las mans e mai lo cap* » (Cubainas). | *Avèm plaça, a l'ostau, per arrucar la nòra, mas que, per los bornhons, n'avèm brija defòra* (Pagés).

REMARCA. — Formas vulgares : (*mès* Fois., Cent., Ag., Rgt., etc.; *mos* parlars septentrionals; *mas* Rgt., Carc., Alb.; *mai* parlars orientals).

Ça que la : fr. cependant, pourtant. Autras formas : *çai que lai* (parlars orientals), *çai que de lai* (parlars septentrionals). Ex. : *Paire, salva-me d'aquela ora; e ça que la, per aquela ora ieu soi vengut* (Cubainas). | *Sonhat que foguèt pels uns e pels autres amb la forca e lo forcon; çai que de lai se'n tirèt lo paure òme* (Orlh.).

Pasmens (paimens, pamens) : fr. cependant, pourtant. Ex. : *Era plan malaut, pasmens se n'es tirat* (Cent.).

Pr'aquò, per aquò : fr. cependant, pourtant. Exemple : *Sabi que sètz la familia d'Abraham, e pr'aquò cercatz a me far morir* (Cubainas).

MORFOLOGIA.
— Mots invariables.
— Conjonctions.

Amb aquò, amb tot aquò : fr. cependant, pourtant. Ex. : *Ai los genolhs nosats, las cambas enrelhadas..., amb aquò, l'estomac es bon* (Peiròt).

Totun : fr. cependant, tout de même. Ex. : *Avètz pas gaire d'argent, totun me'n poiriàtz prestar* (Alb.).

Ni per tot : fr. pourtant, cependant. Ex. : *Me'n voliá plan gardar, ni per tot me'n penedi fòrt* (Besson).

Ent : fr. mais plutôt. Ex. : *Ent es ben retengut de cadenas de tor, se dels fòcs d'un regard ela non lo fiuleta* (Godolin). Es una forma arcaïca.

Puslèu (püleu, pelèu) : fr. plutôt. Ex. : *Es pas burèl, puslèu tira sul ros.*

Sinon, sinon que, son que : fr. sinon, seulement, ne... que. Ex. : *Non manjavan sinon milh e favas* (Filomena). | *Las viandas non se devon prene sinon coma las medecinas* (Galhard). | *Non cal pas parlar sinon quand l'auca pissa* (J. Recherches). | *Non figurava autra causa senon que l'arbre de la crotz* (Misteris). | *Non pas que sián estats al païs de Piemont... senon qu'en Lengadòc* (Galhard). | *O farà son que quand pòsca* (Galhard). | *Sens aver res a metre jol caissal, son que çò qu'atrapas tot còp de refaissal* (Ali-bèrt). | *Los autres n'auràn pas son que de las curalhas* (Pagés). | *Que ne podètz-vos dire a son desavantatge ?* — *Autra causa sinon que son doari a crescut* (Corteta).

REMARCA. — Los exemples que citam mòstran l'evolucion de *sinon* en *sinon que* jos l'influéncia de *sinon que* precedissent un verb o benlèu tanben de *non... que, res... que*. Cap al segle XVI, *sinon que* se contracta en *son que*, e jos l'influéncia analogica de la desinéncia adverbiala finís per donar (*sunco, suncos*). La vertadièra natura de la conjoncció essent demembrada, la conjoncció *que* es

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Conjonc-
cions.

tornarmai aponduda e òm obten : (*suncas que*) : *Ne tirèt pas res sonca de plors* (Besson). | *Te dirai pas d'autra novèla, soncas que davant ièr lai tremblavem de paur* (Peiròt). | *E tròba pas res dins la vida de son atlèta, son que qu'era lo filh d'un onèste borgés* (Alibèrt). Aquelas formas son francament barbaras, val mai emplegar *son que, sinon que*, e encara melhor *sinon* : *Ne tirèt pas res sinon de plors. Te dirai pas d'autra novèla, sinon que tremolavem de paur.*

5) Explicativas :

Car : fr. *car*. Ex. : *E se ieu non fau rimas de tant de sòrtas, aquò d'aquí n'es pas a fauta de cabal, car ieu n'ai lo plen cap* (Galhard). | *Ieu voldriá fòrt fugir de mon païs, car Jèsus Crist nos a dit la vertat, qu'a son païs, òm n'es res presat* (Galhard). | *Partètz d'aici, car es pas mòrta* (Cubainas).

REMARCA. — Los gramatics fan lèumens de *car* una conjoncció de coordinació, malgrat que plan sovent pòsca èsser substituïda per *per çò que o que*, que son de conjonccions de subordinació.

c) Subordinativas

149. 1) Objècte :

Que : fr. *que*. En fòra de son ròtle de conjoncció d'objècte, *que* pòt ocupar las fonccions mai divèrsas e servir encara a formar amb los advèrbis e las preposicions un grand nombre de conjonccions compausades. Ex. : *Demòra qu'ai besonh de tu* (Causa). | *Escota ! Que te diga aiçò* (Fin). | *Me tarridava, que me'n calguèt anar* (Consequéncia). | *Partiscas pas que non siá tornat* (Temps). | *Vòli que m'escotes* (Objècte). | *Liurarai pas lo blat que non me paguen comptant* (Condicion).

2) Causa :

Per çò que : fr. *parce que*. Sinonims : *perque, per çò quand* (arcaic), *quand, per tal que, per tant que, amor que, per amor que o pr'amor que, mercé que, de mercé que, Dieu-mercé que, de çò que, de çò quand* (arcaic). Ex. : *Aule servant, ieu t'ai abandonat totes tos deutes per çò que m'as suplicat* (Cubainas). | *I vau pas perque me cal demorar aici* (Cent.). | *Cal que ieu vos demande perdon, per çò quand, miserable d'Augier, vos soi estat un pauc trop *mensongier* (Galhard). | *Pensant, quand èra blanc, que forès una pèira* (Galhard). | *Al falconier doni los uèlhs, per tal que, s'el pèrd los aucèlhs, los trobarà... car mai veson quatre uèlhs que dos* (Galhard). | *L'esperit èra pas encara donat, per tant que Jèsus èra pas estat encara glorificat* (Cubainas). | *Agachava plus cap d'ausèl... amor que tot aquò... n'èra qu'auselum d'apr'aquí* (Perbosc). | *Mai los que son confirmats jovents la recebon amb avantatge, per (a)mor que son pus innocents* (Amilha). | *Lo paure se gratava mercé que se prusiá* (Peiròt). | *Totes èran extasiats de sa doctrina de mercé que parlava amb poder* (Cubainas). | *Poguèron pas Dieu-mercé que son ora èra pas arribada* (Besson). | *Non m'an pres a mi mas *ardas ni *monturas... grandmercé que non n'ai* (Galhard).

Com, coma : fr. *comme, parce que*. Ex. : *Coma es tan dolent, l'avèm estacat* (Cent.).

Puèi que, puòi que, pus que : fr. *puisque*. Sinonims : *ja que, perque*. Ex. : *Jamai per aquel òme òm ne saupriá trop faire, puèi qu'en tot e pertot se mòstra nòstre paire* (Peiròt). | *Ja qu'es coma aquò,*

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Conjonc-
cions.

MORFOLOGIA. *cal pas mai musar* (Fois.). | *Perque aital ne vira, vos demandi la permission d'ajudar al cosinièr* (Besson).
— *Mots inva- riables.*

Conjonc- cions. **Estant que** : fr. *du moment que, puisque.* Sinonims : *dès que, del moment que.* Ex. : *Consí atal ne serà, estant que coneissi pas d'òme ?* (Cubainas). | *Estant que sètz Nòstre Sénher, provesissètz qu'aja totjorn un croquet de pan* (Besson). | *Vau pas a cò del fabre, dès que lai devètz anar* (Rgt.). | *Del moment que t'agrada, compra-lo* (Cent.).

Vist que : fr. *vu que.* Ex. : *Per la qual causa, cascun de vos se deu ben deliberar de venjar aquel otratge, vist que batalham per la Glèisa* (Crosada).

A causa que : fr. *à cause que.* Sinonim : *a fauta que.* Ex. : *Ieu l'aimi a causa qu'es crestiana* (Galhard). | *Non pòdi ges estudiar plan la nuèch a fauta que n'ai pas per comprar de candela* (Galhard).

3) Fin :

A fin que : fr. *afin que.* Sinonims : *per fin que, per a fin que, per tal que, amor que, per amor que, per que.* Ex. : *Al carretièr doni lo grais a fin que'n grasse sovent l'ais* (Galhard). | *Aquò es per a fin que dins las bassas classas lo professor gete pas los dròlles per la cort* (Besson). | *Qu'auçatz tant vòstra votz per fin que l'òm vos auja ?* (Corteta). | *Demorèt dins una vila apelada Nazaret, per tal que foguès complit çò qu'an dich los profètas* (Cubainas). | *Alavetz, li menèron los mainats, amor que lor impausès las mans* (Cubainas). | **Diguèbon pas res per (a)mor que venguèssetz* (Tol.). | *Los cal plan noirir per que sián bèls* (Cent.).

De paur que : fr. *de peur que.* Sinonim : *de crenta que.* Ex. : *Te tendrai per las patas de darrièr de paur que venguèsses a limpar* (Besson).
— *Mots inva- riables.*

Conjonc- cions.

4) Consequéncia :

Tant... que : fr. *tant... que, si... que.* Ex. *Tant me'n diguèt que m'entantinèt* (Cent.). | *Riguèt tant que ne plorava* (Cent.). | *Era tan long que non podiá véser la fin* (Mistèris).

De tant que : fr. *tant.* Ex. : *Podiá pas virar la lenga de tant qu'èra seca* (Besson).

Talamenter... que : fr. *tellement... que.* Ex. : *Es talament bèstia que se pòt pas mai* (Rgt.). | *La trufariá aluquèt ben talament l'orguèlh del fabre que ne perdèt lo carabiròl* (Besson). | *Lo trobèrem pas, talament que creguèrem qu'èra partit* (Cent.).

Aital... que : fr. *de telle manière... que.* Ex. : *Aital los tuava que paucs n'escapavan* (Crosada).

A fòrça que : fr. *tellement.* Sinonim : *de fòrça que.* Ex. : *Jo me fondi de pena, a fòrça que m'escòi* (Corteta). | *De fòrça qu'èra vièlh, el aviá blanc lo pel* (Galhard).

Tant mai... que : fr. *d'autant plus... que.* Sinonim : *encara mai que.* Ex. : *Vendèt tant mai car lo bestial que i aguèt mai de compraires e mens de vendreires.* | *E l'anhèl se trapava urós. Encara mai qu'amb de talas favors... èra amistadós* (Langlada).

5) Concession :

Encara que : fr. *encore que, bien que, quoique.* Sinonims : *encara ben que, com ben que, en tot ben*

MORFOLOGIA. que, tot ben que, pr'aquò que, e mai, mai, e mai que, plan que, malgrat que. Ex. : *Encara qu'el siá fach en lenga d'Albigés, de vos dar passatemps el non restarà gaire* (Galhard). | *Vòstres quatre rimaires, qu'encara ben que ieu los aja apelats laires, non m'ajan a querellar* (Galhard). | *Aital cal que ieu mòria, com ben que lo morir es un passatge escur* (Galhard). | *Tot ben que ieu pòrte testimòni d'ieu meteus, mon testimòni es vertadièr* (Cubainas). | *Pr'aquò que o vòlgas, sai pas se o farem* (Cent.). | *Pasmens en vila es pas mau vista, e mai non pòrte au torn dau front l'ensenha que l'orgòlh requista* (Langlada). | *E plan que l'enveja d'esser la primièra a'l veire li botès la prusiera al cap dels dits, embarrèt l'estug* (Fois.). | *E mai que demorès solet, Joanòt languissiá pas dins aquesta vida* (Besson). | *Malgrat qu'aja fait una gròssa secada, lo blat a espigat* (Cent.).

REMARCA. — La concession pòt èsser marcada per *aver bò*. Ex. : *An bò cridar, degun los escota*. En Fois., òm a *aver bò que*. Ex. : *A bò que nos proscriure, jamai non voldrem viure jos la lei d'un tiran* (Pàmias).

Quand : fr. *quand bien même*. Sinonim : e mai. Ex. : *Quand *siguès pas qu'una feda que tombès dins una sompa lo jorn del sabat, la ne sortiriàtz* (Besson). | *E mai n'aguèsse, ne donariá pas* (Cent.).

Per tant que : fr. *quoi que, pour si... que*. Ex. : *Per tant que faga, arribarà pas d'ora* (Cent.). | *Lo rèsta, tant que nos agradès, nos es pas necessari* (Besson). | *Tan paures que *siguem, avèm totjorn quicòm* (Besson). | *Per tan plan que se compòrte, serà pas aprovat* (Cent.).

La concession pòt èsser exprimida per **tant mai** MORFOLOGIA, **que, quant que o quant mai que**. Ex. : *Quant mai que — Mots invariables. — Conjunctions.*

Quora que : fr. *à quelque moment que*. Ex. : *Quora que *mòrgan, aniràn totes al Paradis* (Froment).

Consí que : fr. *de quelque manière que*. Sinonim : **coma que**. Ex. : *Consí que tot ane, caldrà s'adobar* (Cent.). | *Coma que tot ane, lo cal contentar* (Teatre de Besièrs).

6) Condicion :

Si, se : fr. *si*. Ex. : *S'avètz la pateta blanca, fasètz-la-nos veire* (Besson). | *Se venguès a morir, que fariàm ?* (Delpí). | *S'aguèssi fach jogar las dents, quand furgalhàvetz ma garganta, ont ne seriàtz ?* (Alibèrt).

Si non : fr. *sinon*. Sinonims : **si que non, si que de non** (parlars septentrionals). Ex. : *Coita-te, si non me'n vau* (Cent.) | *Benlèu, apuèis, la figuièra portarà frucha, si que non la coparàs* (Cubainas).

Autrament : fr. *autrement, sinon*. Ex. : *Botan pas tanpauc lo vin novèl dins los oires vièlhs, autrament los oires s'asclan* (Cubainas).

Mas que, mai que : fr. *pourvu que*. Sinonims : **mai, amb aquò que**. Ex. : *De blat non siá question, ieu te'n balharai pro, mas que'l tornes l'estiu* (Galhard). | *En pauc de temps, mai non mòria, ne veiretz, se Dieu plai, la fin* (Sage). | *Amb aquò que me lo tornes, te lo prèsti* (Cent.).

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Conjonc-
cions.

A mens que : fr. *à moins que*. Ex. : *Pòdes partir, a mens que t'estimes mai demorar* (Cent.).

Exceptat que : fr. *excepté que*. Sinonims : **fòra que, part que, levat que**. Ex. : *Aici vau far carrar mos motons e mas fedas, exceptat que de mestre ieu càmbie a mièg mai* (Peiròt). | *Sens pertant vos fisar d'obtenir quaucomet... fòra que Florimon espose la Felipa* (Corteta).

Sinon que, son que : fr. *à moins que... ne*. Exemples : *Senon que el o faça, jamai autrament non se farà* (Mistèris). | *Non es permés a alcun estrangièr ni abitant del present lòc de bastir... en lo puèg del dit lòc... sinon que siá en plaça assignada* (Escossens). | *L'enveja jamai non lo pica que l'òm lo veja *damb la pica, son que calga donar l'assaut dessús un rable de lebraud* (Godolin). | *Degun non pòt dintrar son que siá Marrapic* (Alibèrt).

REMARCA. — Dins la lenga moderna, òm a agut l'evolucion : *sinon que, son que, sonca, soncas e soncas que* : (*Qual ne prufitariò, sunco siò la pulalho* (Alibèrt). | *Ba pudèm pas fa suncos que le mestre ba bolgo*).

Soncas, soncas que son a defugir.

A condicion que : fr. *à condition que*. Ex. : *Trabalharà a condicion que lo paguetz*.

Sens que : fr. *sans que*. Ex. : *Pòdi pas far res sens que o volgatz*.

Per en cas que, en cas que : fr. *au cas où*. Ex. : *Ne prenguèt per en cas que n'aguèsse besonh* (Fois.).

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Conjonc-
cions.

7) Manièra :

Coma, com : fr. *comme*. Sinonim : **consí** (interrogatiu). Ex. : *Fasètz coma voldretz. | Vesètz consí s'es adobat*.

Segon que : fr. *selon que, comme*. Ex. : *Segon que semenarai, a la mòrt reculhirai* (Amilha).

REMARCA. — Cal defugir (*segon que*) qu'es un gallicisme.

De biais que : fr. *de manière que*. Sinonims : **de manièra que, de faïçon que, de sòrta que**. Ex. : *Tot s'es passat de biais qu'ai pas vist degun. | Los estaquèrem de sòrta que poguèron pas descapar*.

REMARCA. — Aquelas conjonccions amb lo subjonctiu an lo sens final : *Ont anarà aqueste de biais que lo trobem pas?* (Cubainas).

Coma si : fr. *comme si*. Ex. : *Me soveni d'un pecat vièlh e me'n vau confessar coma se n'èri segur* (Besson). | *Lo vesíá coma se i foguès estat* (Rgt.).

8) Comparason :

Coma, com : fr. *comme*. Ex. : *Ai fach coma fèc un pagés* (Galhard). | *Coma las pomas, una gasta l'autra* (Cev.).

Atal coma : fr. *ainsi que*. Ex. : *Renaisserem atal coma fa lo froment* (Galhard). | *Coma canta l'abat, atau respond lo clergat* (Cev.). | *Atal coma tu fas, jo farai* (Amilha). | *Coma Moïses quilhèt lo serpent d'aram dins lo desèrt, atal deu èsser quilhat lo Filh de l'òme* (Besson).

REMARCA. — *Aital o atal* se reduís sovent a *tal*. Ex. : *Vos o disi tal coma es*.

Tant coma : fr. *autant que, aussi que*. Ex. : *Jamai non m'an dat tant coma fèretz* (Galhard). | *Tan plan pècan aquí, coma o fasèm tots* (Jansemin). | *S'era tan ganhiu coma es plasent* (Langlada). | *Tan lèu dich coma pensat, tan lèu fach coma dich* (Besson). | *I serai tan lèu coma tu* (Besson). | *Capòts ! Pas tant coma creiriàtz* (Alibèrt).

REMARCAS. — *Tant* pòt se construire amb *que*, malgrat que siá una forma *pus* modèrna e *mens* caracteristica : *Que torne tant que volrà* (Besson).

Tant pòt aver la forma *aitant o atant* : *Aitant vau la mèrda coma l'argent* (Cev.). | *Atant me'n doni ieu del mal qu'an dich de mi, coma s'el me caliá dins un bon lièch dormir* (Galhard).

Tant mai que, tant pus que : fr. *d'autant plus que*. Ex. : *Totis plan resolguts... de vendre la vida tant pus car que poiriàm* (Delpí). | *Vèni tant pus lèu que poiràs*.

Mai... mai : fr. *plus... plus*. Sinonims : *al mai... al mai, del mai... del mai, d'ont mai... d'ont mai, en mai... en mai, entre mai... entre mai*. Pòt arribar que un dels dos *mai* siá substituit per *pus* o *mens*, o ben encara qu'un dels mots de renfortiment *al, del, d'ont, en, entre* siá suprimit. Ex. : *Mai n'a, mai ne vòl* (Cent.). | *Al mai mèrda òm bolega, al mai pudís* (Cev.). | *D'ont mai n'i a, d'ont mens pesa* (Gav.). | *En mai som abeurat, en mai mòri de set* (Amilha). | *D'ont pus lèu çai vendrà, mai aurem d'eretiers* (Besson). | *Pus amics de l'ivèrn, d'ont mai èra *missant* (Besson). | *Al mai jura, en mens lo cresí* (Cev.). | *En mai ganha, en mens despensa* (Cent.). | *Entre mai s'espandís, entre mai ven polida* (Teatre de Besiers). | *En pus lèu partiràs, en pus lèu plaser me faràs* (Narb.).

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Conjonc-
cions.

Tant... tant : fr. *autant... autant*. Ex. : *Tant ne plòu, tant n'eissuga* (Narb.).

Tant mai... tant mai : fr. *d'autant plus... d'autant plus*. *Coma per mai... mai, òm pòt aver tant pus... tant pus, tant mai... tant pus* (o inversament), *tant mai... mai, tant pus... pus, tant mai... tant mens*. Ex. : *Tant mai fa fred, tant mai bevon* (Cev.). | *Tant pus lèu descampà, tant mai de plaser nos farà* (Gav.). | *Tant mai n'i a, tant mens vau* (Cev.).

Lo Fois. emplega **quant mai o quant pus**. Ex. : *Quant pus bèla es la ròsa, pus bèla es l'espina.* | *Quant mai ganha, d'en mens despensa*.

Mens... mens : fr. *moins... moins*. Dona las mateissas combinasons amb *al, del, d'ont, en, entre e tant*. Ex. : *Mens manja, mens vòl manjar* (Cent.). | *En mens ganha, en mens despensa*.

9) Temps :

Quand : fr. *quand*. Ex. : *Quand siatz aici, mon-senhor de Gordón, el cal que ieu vos demande perdon* (Galhard). | *Partirem quand plourà pas mai* (Cent.).

Quora : fr. *quand*. Es interrogatiu e dins quelques parlars equival a *quand*. Ex. : *Sai pas quora tornarà* (Cent.). | *Ieu demòri quora l'aganida mòrt prenga l'ora per me clucar* (Godolin). | *Totjorn estau pensatiu, quora mon nas grata lo tieu* (Godolin). | *Vendrem quora vos agradarà*.

Alavetz que : fr. *alors que*. Sinonims : *alara que, aladonc que*. Ex. *Arribèrem alara que partián* (Alb.). | *Acabèrem la junta alavetz que lo solelh se colcava* (Cent.). | *Aladonc qu'es lo temps de la caça* (Sage).

MORFOLOGIA.
— Mots inva-
riables.
— Conjonc-
cions.

Abans que, davant que : fr. *avant que*. Ex. : *Partís davant que venga* (Rgt.). | *Fa un signe de crotz per abans que sòrt* (Delpí). | *Cal tancar l'estable abans que lo caval escape* (Narb.).

Après que : fr. *après que*. Sinonim : **aprèp que**. Ex. : *Partiguèron après que foguèt arribat* (Rgt.).

Mentre que : fr. *pendant que, tandis que*. Sinonims : *dementre que, entretant que, entre que, menteretant que, en atretant que, de çò que, demest que, entrement que, entretemps que, del temps que, pendant que, durant que*. Ex. : *Cal sarrar l'anguiala, mentre qu'òm la ten* (Narb.). | *Empachatz-o, dementre que podètz* (Corteta). | *Dementre qu'es aquí pòdes li parlar* (Tol.). | *Aprofechem-ne entretant qu'i sèm* (Rgt.). | *Entre que la molhèr non me fa pont d'empach* (Galhard). | *E mentretant qu'elis fan tala e tala causa, la boalha pel prat se repausa* (Godolin). | *De çò que ma man l'alisava, clinchava las aurelhas* (Gav.). | *Demest que l'alba se levava* (Rigal). | *Entrement qu'èran aquí, lo temps de l'enfantament foguèt complit* (Cubainas). | *Que farem, entretemps que lo solelh s'abaissa ?* (Corteta). | *Del temps que parlas, nosautres trabalham* (Cent.). | *Durant que viu* (Amilha).

Dès que : fr. *dès que*. Sinonims : **entre que, tre que**. Ex. : *Dès que siá vengut, lo veiretz* (Rgt.). | *Lo melhor secret... es de segar los blats entre que son madurs* (Peiròt).

Tanlèu que : fr. *aussitôt que*. Sinonims : **incontinent que, quand e quand que, tal ponch que**. Ex. : *Tornarai passar tanlèu que poirai* (Besson). | *Quand e quand que l'an tirat* (Galhard). | *Incontinent que puèis*

los laissaretz (Galhard). | *Tal ponch que l'a virada* (Gav.). **MORFOLOGIA.**
Tanlèu que es sovent substituit per *tanlèu coma* : *Quitan lor espasa e lor lança tanlèu coma an sentit lo Ramelet Mondin* (Godolin). | *Tanlèu coma èra de léser* (Vermenosa).

Pus lèu que : fr. *plus tôt que*. Ex. : *Te pagarai pus lèu que non pensas* (Cent.).

Fins que : fr. *jusqu'à ce que*. Sinonims : **entrò que** (Rgt.), **d'aquí que** (Gav.), **d'aquí a que** (Alb.), **d'aquí a tant que, fins a tant que, d'aquí tant que**. Ex. : *L'estrigòssa fins que barran las cledas* (Langlada). | *Aquò durèt d'aquí qu'arriba un vacairiu* (Langlada). | *De l'auba totes los matins d'aquí tant que la nuòch negreja* (Langlada). | *Comandèt d'anar chaufar... aquela travada de fèrre... d'aquí que serià roja* (Gav.). | *Aquò durèt entrò que forèt nuèch* (Rgt.).

REMARCA. — Las formas *juscas que, duscas que*, devon èsser descaçadas coma de gallicismes.

Despuèi que : fr. *depuis que*. Sinonims : **despuòi que, desempuèi que, dempuèi que, etc. ; d'ençà que**. Ex. : *L'avèm pas vist despuèi que partiguèt* (Cent.). | *Desempuèi que l'avèm, ne sèm contents* (Rgt.).

Tant que : fr. *aussi longtemps que*. Ex. : *Nos aurem d'enemics tant que lo monde visca* (Galhard). | *Tant qu'aurà santat e jòia* (Besson).

Tot còp que : fr. *toutes les fois que*. Ex. : *Tot còp que per parlar se levava al *parquet* (Peiròt). | *Cal profechar tot còp que se pòt* (Rgt.).

Coma : fr. *comme, quand*. Ex. : *Coma Jèsus corriá còsta la mar de Galilèa, vegèt dos fraires* (Cubainas).

MORFOLOGIA.
—Mots inva-
riables.
—Conjonc-
cions.

REMARCAS. — Una bona part de las conjonccions compausadas amb *que* pòdon lo suprimir, sobretot dins los parlars septentrionals : *Tanlèu lo vegèron, foguèron suspreses bèlament* (Cubainas). | *Davant lo solaç non s'es-passe, totis non seràn pas contents* (Amilhà). | *Quand e quand òm m'a dich qu'èretz dins Montalban, ieu n'ai vol-gut falir de vos venir trobar* (Galhard).

Las meteissas conjonccions pòdon se construir amb l'infinitiu : *Se confessèt davant morir* (Besson). | *Estant vos coneïsser, s'es mesfisat de vos* (Besson). | *Se plorava dempuèi tres jorns, sens degun lo poder consolar* (Besson). | *Davant partir, diguèt a Clarissa...* (Besson). | *Tanlèu lai èsser, trai lo dosilh d'un tinèl* (Besson). | *Ont as-tu demorat, despuei non t'aver vista?* (Corteta). | *Après manjar, par-tirem* (Rgt.).

D. — INTERJECCION

150. Las interjeccions son de mots brèus e rapids qu'exprimisson un sentiment de gaug, de dolor o d'aversion, un avertiment, un ordre o una salutacion. Equivalon a una proposicion elliptica. Son formadas quora de sons, quora de paraulas manlevadas a las divèrsas parts de la Gramatica.

1) Gaug : *a, a a, è, òi, mon Dieu.*

2) Dolor : *ai, a, oi, ailàs, las, ai paure, ben paure, ai mon Dieu, paure, paure de ieu.*

3) Estabosiment : *òi, a, tè, ò, è ben, Jèsus, Jès, bon Dieu (budiu), fotre, otre, terré, gar-tè, vietdase (biéddase), a tè Dieu, tròn, santa-Dieu.*

4) Aversion : *au, òu, aló, istó, bè, apara-lo.*

5) Menaça : *Dieu garde, res non me tenta.*

MORFOLOGIA.
—Mots inva-
riables.
—Interjec-
cion.

6) Malcontentament : *avalisca, Dieu me damne, diable siá, diable mena, al diable, diantre, diausse, mala sòrt, lo tròn que te cure, lo fòc me crème, fòc del cèl me cremès.*

7) Indiferéncia : *rai, aquò rai, rai d'aquò, tan pièg.*

8) Satisfaccion : *tan mièlhs, tan melhor, Dieu mercé, baste mai.*

9) Desir : *Ja, ja tant de bon, baste, si plai a Dieu, visca.*

10) Ironia : *Ja, ò-plan, ò-ben, baste, tanplan, pecaire, bèl mal, diable, agà, fa ben si, per ma fe, per aquesta arma, per ma bona.*

11) Interpellacion : *au, èu, òu, è, èp, è ben, l'òme, la femna.*

12) Excitacion : *i, u, zo, cho, arri, iò, òu, dau, anem (anén, ané, àne), vai, tè, a tu, ardit, tira, tiratz, issa.*

13) Avertisments : *ara, ara va, gara, garatz, veja, vejatz, aquí-o, aquí-lo, gara-davant, gara-darrièr, apara.*

14) Ordres :

a) Bèstias : *cavals : òu (per los far arrestar), i (per los far marchar), arrè, arrièr (per los far regular), bití, biò o ò-u-iò, iuò-u (a dreita, a esquèrra) ; buòus : iè, ça (per los far marchar), pro, cessa (per los far arrestar), arri (per los far virar), arrè, arrièr, rièr (per los far regular) ; cats : minon, minet (per los cridar), fu, fut (per los caçar) ; gosses : aici, tè*

MORFOLOGIA. (per los cridar), **aló, defòra** (per los caçar), **davant**,
— *Mots inva-
riables.* **darrièr** (pels gosses de tropèl) ; polalhas : **petits,**
— *Interjec-
cion.* **petitas** (per las cridar), **cho** (per las caçar) ; aucas :
bèlas (per las cridar) ; tirones : **lirons** (per los cridar).

b) Personas : **chut, calha, calhatz** (per las far calhar), **està suau** (*estassiau*) (per las far tenir tranquil·les), **la, pro, fòra, defòra, dedins, viafòra** (alarma), **al lop, a la bessa, paua-bèla** (doçament), **aviat, lèu-lèu, para, para-te.**

15) Salutacions : **bon jorn, bon ser o sera, bon vèspre, bona nuèit, bon viatge, bonis camins, bon coratge, bona santat, a la bona salut o santat, adieu, adieu-siàtz** (*adissiatz, adessiatz, adissiès*), **adieu-plan, adieu-siàtz-plan, Dieu vos garde, Dieu vos ajude, al reveire, mercé, grand mercé, plan mercé.**

TÈRCA PART

SINTAXI

La sintaxi de las lengas latinas presenta una relativa uniformitat. Atanben, dins aqueste brèu estudi, nòstra tòca es pas d'expausar de cap en cima las règals de la nòstra, mas puslèu de metre a lum las diferéncias que la separan de la del francés.

D'una faiçon generala, nòstra lenga es demorada a un estadi d'evolucion mai arcaic que lo francés. Sus aquel punt, s'aparenta de prèp amb los idiòmas ispanics.

Los escrivans occitans, entintainats per la lenga oficiala, semblan tròp sovent demembrar las règals pròpias a nòstra sintaxi. L'estudi del parlar dels pageses e dels tèxtes ancians lor serà d'una utilitat majora. Es per aquò qu'avèm pas trantalhejat a manlevar nòstres exemples grammaticals non solament a la lenga del pòble e als escrivans de la decadéncia, mas encara als tèxtes dels períodes vulgar e classic. Al nòstre vejaire, la reconstitucion de la sintaxi occitana es tant o mai necessària que la de la morfologia e del vocabulari per tornar a la lenga d'Oc sa vertadièra fisionomia.

I. — GROPS DE MOTS

1) Substantiu + substantiu

1. Los substantius units per aposicion seguisson las meteissas règlas qu'en francés. Ex. : *L'emperador Carlesmanhe.* | *Lo comte Ramon.* | *La glèisa Sant Vincenç.* | *Drap color de la feda.* | *Color verd clar.* | *Pèire Vidal.*

Dins los cases següents, los dos substantius son units per la preposicion *de*. Ex. : *La ciutat de Cassona.* | *La vila d'Ax.* | *La glèisa de Sant Vincenç.* | *Lo fluvi d'Olt.*

Dins la lenga populara, *de* es encara emplegat per unir lo prenom al nom de familia. Ex. : *Ramon de Carriera.* | *Pèire de Bòsc.* | *La Joana de Codèrc.*

De es utilizat tanben entre un substantiu epítet e un autre substantiu. Ex. : *Aquel pàntol de Ramonet.* | *Mon piòt de fraire.* | *Un tròc de nèci me parlèt d'aquò.*

Dins los substantius compausats per aposicion de dos substantius, un es emplegat adjectivament. Ex. : *Tèrra-maire.* | *Lenga-maire.* | *Tais-pòrc.* | *Raba-caul.* | *Gat-fain.*

2. Los rapòrts de possession, d'origina, de matèria, de composicion, de contingut, de mejan, de destinacion, de mena, de distinccion e datacion son indicats per la preposicion *de*.

a) Possession. Ex. : *Lo gos del pastre.* | *La filha de la molinièra.*

b) Origina. Ex. : *Mèl de Narbona.* | *Pèira de Bèlcaire.* | *Sant Geniès d'Olt.* | *La Becteda de Saut.* | *Ferrals de las Corbières.* | *Gajan de la Selva.* | *Peiriac de Menerbés.* | *Peiriac de Mar.*

SINTAXI.
—Grops de mots.
—Substantiu + substantiu.

c) Matèria. Ex. : *Una pèça d'argent.* | *Un pairòl de coire.* | *Un estug de cuèr.* | *Una rauba de lana.*

d) Composicion. Ex. : *Un tropèl de fedas.* | *Una dotzena d'uòus.* | *Un cent de clavèls.*

e) Contingut. Ex. : *Un ferratat d'aiga.* | *Un vaissèl de vin.* | *Un pòt de mèl.*

f) Mejan. Ex. : *Molin de vent.* | *Molin d'aiga.* | *Pescaire de linha.*

g) Destinacion. Ex. : *Molin d'oli.* | *Fèr de caval.* | *Cadièra de la sal.* | *Clavèls de fèrra.* | *Pèira de cauç.* | *Erba dels pesolhs.* | *Erba de la talhadura.*

h) Mena. Ex. : *Sopa de coja.* | *Milhàs de grais.* | *Sopa d'oli.* | *Pèira de tròn.* | *Martèl de peirièr.* | *Libre de messa.*

i) Distinccion. Ex. : *La filha del capèl blanc.* | *Lo camp dels olius.* | *L'òme de l'ase.* | *La granja de las paurs.* | *La font del coire.* | *La font de l'olm.* | *Lo gat de la coa copada.*

Cal notar dins aquel cas la preséncia de l'article determinatiu.

j) Datacion. Ex. : *Sièis de mai.* | *Trenta de setembre.* | *En mai de 1933.* | *Lo tres de julh de 1934.*

REMARCA. — Cal plan remarcar qu'en francés d'unes que i a dels rapòrts que venèm d'estudiar son exprimits autrament : *Saint-Geniès-sur-Lot.* | *Peyriac-sur-Mer.* | *Ferrals-*

SINTAXI.
—Grops de mots.
—Substantiu + substantiu.

les-Corbières. | Gaja-la-Selve. | Peyriac-Minervois. | Moulin à vent. | Un pot à fleurs. | Moulin à huile. | Pierre à chaux. | Herbe aux poux. | Soupe à l'huile. | La fille au chapeau blanc. | L'homme à l'âne. | La fontaine à l'orme.

2) Substantiu + adjectiu

3. Dins lo grop substantiu + adjectiu, la plaça de l'adjectiu es determinada, coma en francés, per de consideracions d'eufonia, de sens o de costuma. Los adjectius monosyllabics tendon a prendre la primièra plaça. Ex. : *Un bon plat. | Una bona fin. | Mala sòrt. | Grand gaug. | Grand mercé. | Grand carrièra. | Un òme fòrt. | De vin pur. | Lo temps freg. | Una polida femna o una femna polida. | Un dolent remèdi o un remèdi dolent. | Un grand òme o un òme grand. | Una nòbla familha o una familha nòbla. | De pauras gents o de gents pauras.*

4. L'adjectiu epítèt destinat a establir una oposicion entre un substantiu e un o plusors autres, dins d'expressions consagradas formant de vertadièrs noms compausats, prend sempre la segonda plaça. Es atal que se parlam d'òli en general, podèm dire *bon òli* o *òli bon*, mas se volèm opausar l'òli de taula a l'òli de lum, caldrà dire *òli bon* e *òli aul*. Aquela règla es d'aplicacion generala e frequenta en toponimia lengadociana. Ex. : *Païs bas e Païs naut. | Nausas bassas e Nausas nautas. | L'ola bèla e l'ola petita. | L'ostal bèl* (Espital en Rgt.). | *Fontcauda e Fontfreja. | Ostal nòu e ostal vièlh. | Papa grand. | Camin grand. | Bòria granda. | Messa granda. | Mond grand e mond pichon. | Bestial gròs e bestial menut. | Lenha gròssa e lenha menuda. | La Masuca jove e la Masuca vièlha. | Aigas-*

mòrtas e Aigasvivas. | Argent-viu. | Messa primièra. | SINTAXI. | Boièr segond. | Carrièra prigonda e Carrièra nauta. | —Grops de mots.

REMARCA. — Lo francés a gaireben tostemp l'orde invers : *Haut-pays e Bas-pays. | Grand chemin. | Grand messe. | Gros bétail. | Menu bois. | Première messe. | Vif-argent.*

En toponimia, l'oposicion entre las doas lengas es generala. FRANCÉS : *Clairefontaine, Francheville, Froidefontaine, Longueville, Neuville.* LENGADOCIAN : *Fontclara, Vilafranca, Fontfreda, Vilalonga, Vilanòva.* Aquela oposicion existís tanben dins los toponims formats d'un nominatiu e d'un genitiu de l'època barbara. FRANCÉS : *Damville, Franconville, Martinville.* LENGADOCIAN : *Viladon, Vilafrancon, Vilamartin.*

5. Un substantiu partitiu pòt construire l'adjectiu que lo qualifica amb la preposicion *de* e l'article. Aquela construccion dona mai de fòrça a l'expression. Ex. : *Dona-me d'aiga de la fresca. | Vòli de camparòls dels bons. | Me pòrtes pas d'amètlas de las amargantas.*

Una construccion analòga amb la preposicion *de* se retròba amb los adjectius o los participis qu'exprimisson un estat complit. Ex. : *Avèm tres veires de copats. | I a una barrica de voida. | Sus quatre peras, n'i a tres de poiridas.*

REMARCAS. — La construccion amb *de* + article se produís tanben amb un substantiu o una proposicion. Ex. : *Manja una pera de las d'ivèrn. | Qui vòl de formatge del que pica ?*

La meteissa causa amb un atribut. Ex. : *Aquel galinat es dels d'estiu.*

Cal notar que los pronoms pòdon èsser seguits d'un adjectiu construit amb *de*. Ex. : *Me'n contèt una de bèla. | Oi ! quina de polida !* Lo torn a lo sens emfatic.

3) Substantiu+infinitiu

6. Lo grop substantiu + infinitiu se construís generalament amb *de*. Ex. : *Lo temps de legir.* | *L'ora de travalhar.* | *L'enveja de dormir.*

Quand lo meteis grop marca la destinacion, se construís tanben amb *de*. Ex. : *Maquina d'escodre* (Orlh.). | *Pèira d'amolar.* | *Fèr d'emplombar.* | *Fèr de lissar.*

Om pòt aver, de còps que i a, la preposicion *per*. Ex. : *Pèira per agusar.* | *Mòtle per far de peses.* | *Ostal per vendre.* | *Ordi per semenar.*

Dins un cèrt nombre de cases, l'infinitiu pòt èsser substituit per l'adjectiu verbal en *-dor*, *-doira*. Exemples : *Clavèl ferrador.* | *Cotèl plegador.* | *Cotèl pardor.* | *Cotèl podador.* | *Cotèl sagnador.* | *Martèl brocador.* | *Martèl ferrador.* | *Panièr vendemiador.* | *Pal barrador.* Om tròba encara de formas coma : *Culhidor*, *damnador*, *maridador*, *penjador*, *vesedor*, etc., que son usitats dins lo lengatge corrent. Ex. : *Sèga colhidoira.* | *Un òme damnador.* | *Es un mainatge penjador.* | *Filha maridadoira.* | *Un travalh vesedor.* Dins l'anciana lenga aquel adjectiu verbal èra emplegat de contunh.

REMARCA. — Dins un grand nombre de cases, lo francés emplega la preposicion *à* per marcar la destinacion. Ex. : *Pierre à aiguiser.* | *Machine à dépiquer.* | *Maison à vendre.* | *Clou à ferrer.* | *Fille à marier.* | *Ouvrage à voir.* L'ancian occitan coneissiá, çà que la, la construccion amb *a*. Ex. : *Teula a far la pila a sosténer l'ostal* (Comptes d'Albi). La lenga modèrna per imitacion del francés n'abusa. Cresem preferiblas e mai idiomaticas las construccions amb *de*.

4) Combinasons de çò amb los substantius, los pronoms, los adjectius e los advèrbis

7. Lo demonstratiu neutre çò pòt servir a substantivar los adjectius o los advèrbis en jogant lo ròtle d'un article neutre. Lèumens, la combinason es dirècta: *Çò mieu*, *çò tieu*, *çò nòstre*, *çò vòstre*, *çò lor*, *çò negre*, *çò polit*, *çò bon*, *çò melhor*, *çò pus fòrt*, *çò primièr*, *çò segond*, *çò darrièr*, *çò autre*, *çò meteis*, *çò luènh*, *çò prèp*, *çò davant*. Om pòt aver tanben las meteissas combinasons amb *de* : *Çò de mieu*, *çò de vòstre*, *çò de lor*, *çò de polit*, *çò de pus fòrt*, *çò d'autre*, *çò de davant*. Encara : *Çò d'aquí*, *çò d'amont*, *çò de denaut*, *çò de mai*.

Amb los substantius o pronoms, òm a : *Çò del gos*, *çò de mon paire*, *çò de Pèire*, *çò d'aqueste matin*, *çò de fèrre*, *çò de cuèr*, *çò dels autres*, *çò de cadun*, *çò de qui que se siá*.

Ex. : *Cadun a besonh de çò sieu e sovent de çò dels autres* (Prov.). | *Çò de pus marrit a pelar es la coa* (Prov.). | *Çò mòl per mon còl* (Prov.). | *Aquel malaut es a çò darrièr* (Cent.). | *Ai rendut çò de mon oncle e ai gardat çò de mon paire* (Cent.).

Los parlats septentrionals usan de *aiçò*, *aquò* dins las meteissas condicions. Ex. : *Aquò bèl.* | *Aquò nòstre.* | *Aquò panat serà teu* (Besson).

5) Demonstratius+substantius

8. Los demonstratius s'emplegan coma en francés. Avèm indicat a la MORFOLOGIA divèrsas particularitats. Cal notar la possibilitat d'emplegar lo demonstratiu

aquel après un substantiu precedit de l'article. I a d'exemples en vièlha lenga e modèrnament en foissenc e agenés. Ex. : *E l'aiga aquela èra ajustada en XL tinas* (Filomena). | *A ! lo brave òme aquel* (Fois.). | *Vos diriàtz que Bertran, lo ferotjàs aquel, es quauque grand *monsur* (Corteta). Lo catalan usa correntament d'aquel torn fòrça expressiu.

5 bis) Un+possessiu

Lo lengadocian emplega las doas combinasons seguentas : *un son* e *un sieu*. Ex. : *Demòra cò d'una sa filha.* | *A eretat d'un oncle sieu o d'un sieu oncle.* En francés : *Une de ses filles* o *une fille à lui*.

6) Tot+substantiu o adjectiu

9. Tot s'emplega davant los substantius coma en francés, amb l'article o sens article. Ex. : *Tota la forèst.* | *Totis los òmes.* | *Tot crestian.* | *Tota femna.*

Amb los numerals, la supression de l'article es constanta. Ex. : *Totis dos.* | *Totas doas.* | *Totis quatre.* | *Totas cinc.*

10. Tot, emplegat coma advèrbi, vària dins tots los cases. Ex. : *Son tots desanats.* | *Es tota estabosida.* | *Ne son totas destermenadas.*

Cal notar l'usatge de tot advèrbi davant los substantius, qu'es particular a l'occitan dins la majoritat dels cases. Ex. : *Aquels cabels son tots pesolhs.* | *Aquelis òmes son tots orresiá.* | *Las femnas son totas minganas.* | *La mainada èra tota en lagremas.*

7) Article+substantiu o mot substantivat

11. L'article lengadocian s'emplega lèumens coma en francés, cal notar solament que nòstra lenga es demorada a un estadi mai arcaic. En consequéncia, los cases d'omission son pus nombroses.

a) Noms pròprios o assimilats

1) Dins divèrsis parlars, l'article es emplegat davant los **prenoms** o los **noms de personas**. Ex. : *Lo Joan.* | *La Maria.* | *Lo Bòsc.* | *La Masuca.* | *Los Galibèrts.*

2) Los **noms geografics** de païses, de rius e de montanhas devon èsser emplegats sens article. Dins fòrça cases, la lenga parlada e sobretot la lenga escrita restablís l'article jos l'influéncia del francés. Pels noms de païses, lo restabliment es gaireben general. Los escrivans se devon de tornar a l'usatge primitiu. Ex. : *Per tots temps lais Albegés — e remanh en Carcassés* (P. Vidal). | *Proença e Catalonha e Gasconha pendretz* (Cançon de la Crosada). | *Conquestèc a la fe crestiana... Alamanha, Rosselhon, Catalonha, Aragon, Espanha* (Esquerrièr).

Los noms de rius e de montanhas an mièlhs servat l'usatge occitan, sobretot dins la lenga del pòble. Ex. : *Tarn creis* (Galhard). | *La grand vila que vei remolinar Garona* (Godolin). | *Tenten, Lampi e Bernassona passan jos lo pont d'Alzona* (Prov.). | *Aude carreja* (Cent.). | *Per traversar Viaur* (Besson). | *Orbiu, Fresquèl, Rèc-pudre, Onhon, n'an pas tant fait* (Birat). | *Sus la riba de Lèrgue* (Langlada). | *Quand veiràs las*

nèblas sus Olt, pren lo flagèl e vai al sòl (Prov.). | Nòra ditz a Montaut : quand tu as freg, ieu ai pas caud (Prov.). | Suls pics de Nòra e Montalet (Birat). | En Cevenas (Cev.). | De gents de Cevenas non fagas padenas, que traucadas son (Prov.). | Nòra s'embruma (Cent.).

REMARCA. — Dès la lenga anciana, òm tròba cèrts noms de riu amb l'article. Ex. : *Lo riu del Boildor* (Cart. de Vaor). | *La ont se mescla la Niela ab Orbio* (Filomena). | *L'un braç de la Garona* (Cançon de la Crosada). | *A l'airal que lo riu de Cussòl se clau dins la Serena* (Besson).

3) **Ciutat e Borg**, dins quelques vilas servisson a designar una part de l'aglomeracion, prenon la valor d'un nom pròpri e s'emplegan sens article. Ex. : *En visitant Borg e Ciutat* (Birat). | *Al grifol de Borg* (Birat). | *Se n'anèt en Ciutat de Carcassona a l'intrant de l'ivèrn* (M. del Vernis). | *Ciutat es en fèsta* (Cent.).

4) Qualques noms comuns pòdon èsser utilizats dins un **sens general** sens article ; atal son : *amor, cèl, infèrn, luna, natura, paradís, solelh, mar*, etc. Ex. : *Es atal, grun a grun, que joinesa se pèrd* (Besson). | *Despuèi que Monde es Monde, aquò va de la sòrta* (Alibèrt). | *Un sacrament que Cèl e Tèrra benésis* (Besson). | *Vejam... se diràn que la saladura — siá bona per sustentar natura* (Sage).

5) Los noms de vents son sovent presis coma de noms pròprios sens article. Ex. : *Cisampa bufa amont, Carcinòl bufa aval* (Besson). | *Lo pè de Cèrc es cargat* (Cent.). | *Labech tardier, Cèrc matinièr* (Prov.). | *Marin clar e Cèrc escur, es de pluèja al segur* (Prov.).

6) Los noms de fèstas e de ceremonias religiosas, pòdon èsser assimilats als noms pròprios emplegats sens

article. Ex. : *Aurà vint ans per Candelièira* (Verme-nosa). | *E Pascas van venir* (Besson). | *Quand Nadal es sens luna, de cent fedas n'escapa pas una* (Prov.). | *De Santa Catarina a Nadal, lo mes es egal* (Prov.). | *Entre Martror e Nadal, la cultida dins l'ostal* (Prov.). | *Un pauc davant Totsants* (Peiròt). | *Lo luns après Ram-palm* (Rgt.). | *Vèspras sonan* (Cent.). | *Quand partián per Matinas* (Besson).

REMARCA. — Lo francés ditz regularament *la Chandeleur, la Noël, la Sainte-Catherine, la Toussaint, les Vêpres, les Matines*.

b) *Noms comuns presis dins un sens general e indeterminat*

12. Los noms comuns presis dins un **sens general** e indeterminat o dins un **sens collectiu** s'emplegan sens article dins una mesura plan mai granda qu'en francés.

1) Los noms de **trabalhs agricòlas** (noms collectius) s'emplegan mai que mai sens article. Ex. : *Sègas avián finit* (Besson). | *E cantatz vinhairons, que vendémias son bèlas* (Besson). | *Après vendémias, benlèu nos tornarem remausar* (Besson). | *Per cubrisons* (Rigal). | *Quand farem meissons* (Besson). | *Abans meissons* (Besson). | *Après cubrisons* (Besson).

2) Los noms **coblats per dos e per mai**, ometon l'article. Ex. : *Tarir besals e rius* (Alibèrt). | *Far créisser blat e civada* (Alibèrt). | *Sautar parets e cledas* (Besson). | *Cargar biaça, barral, bigòs* (Peiròt). | *Ratas-penadas e lingròlas, — Taupas, lusèrts, tavans, moissaus, — Escaravats, serpents, grapauds, — Corbatasses, chòtas e gralhas — son nuèch e jorn sus mas muralhas* (Sage).

3) N'es atal meteis dins las **comparasons**. Exemples : *Espés coma abelhas en buc* (Purgatori). | *Blanc coma neu* (Cent.). | *Viu coma fuèc, doç coma mèl* (Jansemín). | *Beviá coma papièr de traça* (Vestrepain).

4) Dins los **torns negatius e exclusius**. Ex. : *Jamai pus de la vida — veirem glèisa pus emplida* (Besson). | *Ieu non vesi que flors per jardins e per pradas* (Teatre de Besiers). | *Fa lo quart del camin sens que sus son passatge aja trobat òme vivent* (Vestrepain).

5) Dins las **indicacions de quantitat** (temps e lòc) e de moments del jorn o de la nuèit. La supression de l'article indefinit es constanta amb *mièg*, *mièja*. Ex. : *D'aici a la vila, i a mièja lega.* | *M'a pesat mièja liura de carn.* | *I arribarem dins mièja ora.* | *A jorn falit.* | *A solelh colc.* | *A boca de nuèit.* | *De matin.* | *De sera.*

6) Dins los **provèrbis**, ont los substantius son presis dins un sens general, la supression de l'article es de règla. Ex. : *Pan e vin fa saïn.* | *Gat escaudat, aiga tebesa li fa paur.* | *Gents en gents, favas en fems.* | *Can que laira sent quicòm al matàs.* | *Feda que bèla pèrd un mòrs.* | *Miralh de carriera, femorièr d'ostal.*

7) Lo grop **vèrb + substantiu** se construís sens article quand lo sens es general e indeterminat. Aquel fait es plan mai frequent en occitan qu'en francés. Aici quelques exemples caractéristics :

Aver *enveja, fam, fisa, lagui, pietat, plaser, rason, set, sòm, tòrt, etc.*

Cantar messa.

Cercar *brega, bruch, calor, disputa, mestre, plaça, etc.*

Còler fèstas.

Demandar ajuda, conselh, gràcia, etc.

Donar calor, camin, dreit, freg, resposta, tòrt, etc.

Escotar rason.

Far batejallas, caça, calor, defèci, despièch, dòl, enveja, fasti, fèsta, fòc, freg, luna, malavera, paür, pietat, planchas, plaser, prangièra, solelh, soldat, temps, etc.

Liurar batalha, etc.

Manjar fèsta, gratons, etc.

Metre fòc, man, taula, etc.

Parlar maridatge, politica, rason, travalh, etc.

Passar calor, camin, fam, freg, malor, pena, talent, etc.

Pèdre contenéncia, fe, paciéncia, raça, temps, etc.

Portar calor, crenta, freg, paür, pèira, pena, pèrda, etc.

Prendre alen, conselh, coratge, pena, sal, vacanças, vam, etc.

Rendre compte, gràcia, justicia, omenatge, rason, etc.

Tampar maison, etc.

Tener cap, còp, pè, solaç, etc.

Tornar convidas, rason, etc.

Traire fòc, mal, pena, etc.

Trobar abric, ajuda, calor, gràcia, gost, mestre, etc.

Veire païs.

8) Dins los grops preposicion + substantiu, la suppression de l'article es encara mai espandida qu'en francés. Aici-ne quelques exemples demest fòrça autres :

A cap, nòcas, pòrt, punta d'alba, socors, temps ; sentir a carn, a cuèr, a fems, etc.

Abans ora, temps, etc.

De boca, cap, cul, mors, etc.

Dins òbra, tèrra, etc.

En carrièira, camin, cèl, fenèstra, man, mar, palun, ribièira, tèrra, via, etc.

Fòra man, païs, rason, tèrra, vila, etc.

Jos color, man, tèrra, etc.

Per compàs, despièit, destric, òrta, etc.

c) Article de valor demonstrativa

13. L'article sèrva del tot sa valor demonstrativa dins lo grop *article + de + substantiu, pronom o avèrbi*. Ex. : *Ai pas de gos, te prestari lo de mon paire.* | *Se vòls que respècten tos bens, respècta los dels autres.* | *Aicesta es la que canta melhor.* | *Ai pas legit lo jornal de ièr, ni lo de uèi.* Aquel us es especial a l'occitan en fàcia del francés.

L'article sèrva tanben sa valor demonstrativa dins los torns segunts : *Fa un solelh tal que me morissi de la calor.* | *Faguèt una prigolada que totis tremolavan de la paur.* | *E puèissas a la breçairòla, — ieu li vòli dar la botiòla, — ieu la li doni tot exprès — per far musar l'enfant del brèc ; — ...e lo paure petit garçon — se calarà de la faiçon* (Galhard). | *Dempuèi que Monde es Monde, aquò va de la sòrta* (Alibèrt).

L'ús de l'article dins las interpellacions amb un SINTAXI. sens emphatic remembra dins una cèrta mesura sa valor demonstrativa. Ex. : *Aquò's ieu, los enfants, que som lo capiscòl* (Vermenosa). | *Pensem *vite, l'aujòl, de finir vòstre afaire* (Teatre de Besiers). | *Etz de Mercús, l'amiga !* (Fois.). | *Bon vèspre, l'òste !* (Langlada).

—Grops de mots.
—Article + substantiu
o mot substantiativat.

d) Article+infinitiu

14. Gaireben tots los infinitius pòdon èsser substantiatius e prendre l'article. Ex. : *Lo comprar ensenha lo vendre* (Prov.). | *Lo prestar o gasta e lo donar o pèrd* (Prov.). | *O crompègui per un donar* (Fois.). | *Lo cantar fa pas passar la languison* (Vermenosa). | *La breçairòla del córrer *tranquille de l'èga* (Besson). | *Al mai córrer* (Fois.). | *Lo bon semenar es quinze jorns abans e quinze jorns après* (Peiròt). | *Val pas lo se'n passar* (Fois.).

e) L'article+un e autre

15. Un e autre presis substantivament pòdon suprimir l'article.

1) Lo grop *un e autre* al singular, acoblats o opausats, prenon totis dos l'article en francés ; en occitan es lèumens suprimit davant *un*. Ex. : *Una es lo pibolàs, l'autra es lo bortolàiga* (Langlada). | *Un li trussa la cresta e l'autre lo cervèl* (Besson). | *Que Dieu... vos guide e vos conserve un a l'autre* (Besson). | *Un a l'autre, se fan recitar sas leçons* (Besson). | *Un per l'autre es pres* (Besson). | *Butèt una sus l'autra un bodòl de nivols* (Besson). | *Un darrièr l'autre* (Cent.). | *Un davant l'autre* (Cent.). | *Un contra l'autre* (Cent.). | *Un après l'autre* (Cent.).

2) Dins los grops formats d'un substantiu tenent la plaça de *un* dins *un... autre*, aquel substantiu s'emplega sens article. Ex. : *Far cap o autre* (Cent.). | *Còp entre autre* (Cent.). | *De part e d'autra* (Cent.). | *De biais o d'autre* (Cent.). | *Parlèron de causas e d'autras*. | *Jorn part autre*.

REMARCA. — Dins lo grop *un de + substantiu*, la meteissa supression d'article a lòc. Ex. : *Una de las tors s'enclinèt* (Crosada).

f) *Un+de+nom*

15 bis. Dins los grops formats de l'indefinit *un* e d'un nom, l'intercalacion de la preposicion *de* servís a metre lo nom en evidéncia e a li donar lo sens emphatic. Ex. : *Ne tenes una de canha !* (Fois.). | *N'as un de cotèl que val pas dos sòus* (Cent.).

Om tròba la meteissa construccion amb los demonstratius e los exclamatius. Ex. : *Aquela de messorga tinda* (Cent.). | *Vietdase ! quina de petòfia !* (Cent.).

8) Lo superlatiu

16. Lo **superlatiu relatiu** occitan es constituit pel comparatiu de l'adjectiu o de l'advèrbi precedit de l'article o d'un possessiu : *Lo pus nèci, la mai valenta, la mens pigra, mos pus grasses porcèls*.

Quand l'adjectiu es plaçat après lo substantiu, lo francés repetís l'article devant lo comparatiu : *La fille la plus belle*, mentre que l'occitan lo suprimís : *La filha mai polida*. Ex. : *Lo cap del dit plus petit de la man* (Purgatori). | *S'encorràt asemprar los vents plus bufaires* (Godolin). | *Los lòcs plus deliciós que sián dejós lo cèl* (Teatre de Besiers). | *L'abilhament pus polit* (Fois.). | *L'ostal pus *pròche* (Froment).

Lo **superlatiu relatiu neutre** (fr. *le plus, le mieux, SINTAXI.* —Grops de mots. —Lo superlatiu.

teatre de Besiers). | *Fagam a qui cante melhor* (Godolin). | *Lo qui melhor canta* (Jansemin). | *Son los que mai m'agradan, los que mai aimí* (Besson). | *Lo que mai plangi* (Froment). | *Ai pres quel que m'agradava mens* (Cent.). Dins tots aquels exemples, lo superlatiu es precedit d'un relatiu. Dins los autres cases, es precedit de çò : *Çò mai polit, çò mens agradiu, çò melhor*.

REMARCA. — Los felibres se son pas faits fulta d'imitar lo francés e d'utilizar l'article. Nos pareis natural de lo suprimir.

17. Los numerals ordinals **primièr, segond, darrièr** son tractats coma los superlatius. L'occitan ditz : *Lo primièr capèl, lo segond ostal, lo darrièr arbre*, al costat de : *Lo cap primièr, los pès darrières*.

Ex. : *Intratz doncas primièr* (Teatre de Besiers). | *Qui primièr nais, primièr pais* (Prov.). | *Qui primièr paga, darrièr fotja* (Prov.). | *Çò que primièr veson* (Fois.). | *La primièra als jòcs es darrièra al travalh* (Jansemin). | *Passa primièr, darrièr, segond* (Cent.). Dins aquels exemples, los numerals son atributs o complements.

9) Lo partitiu

18. Dins l'anciana lenga e, uèi, dins los parlars foissenc e donasanenc, lo **partitiu** es exprimit pel substantiu sol. Ex. : *Non manjan sinon milh e favas* (Filomena). | *Non manjan pan ni bevon vin, car non n'an* (Purgatori). | *Avèm peïra per agusar las dalhas* (Fois.). | *Lor ensenhava remèdis pels raumasses*

(Fois.). | Mai d'un còp i aguèt batalhas (Fois.). | Se vòls aver enemics, prèsta argent a los amics (Prov.). | Lo que vòl aiga clara, cal qu'ane a l'uèlh de la font (Prov.). | Donava farina (Palmada). | N'a pas travalh (Palmada).

La majoritat dels parlars lengadocians an adoptat lo partitiu precedit de *de*, que la lenga anciana coneissiá. Ex. : Portèc-li de vin (Filomena). | Vòli de pan (Cent.). | Qui a de tèrra a la guèrra (Prov.). | Aviá de belugas dins lo sang (Besson). | Engàubias de cançons (Langlada).

Per fin, en orlhagués, lo partitiu s'exprimís amb *de + article* coma en francés. Ex. : *E demanda del pan, de la carn e del vin* (Vermenosa). | *Per aver dels capèls* (Matieu). | *Nòstra montanha entend galopar de las fonts que rajan sens tarir* (Delostal).

Quand lo partitiu es determinat, tots los parlars emplegan l'article. Ex. : *Si volètz del nòstre pan, volontièr vo'n darem* (Filomena). | *Justa, vai-te'n dire a *monsur Constanç... que del vin qu'el beu el te n'emplisca* (Galhard). | *Pòrta-me de l'aiga que venes de posar* (Cent.).

II. — VÈRB E SUBJÈCTE

A. — RÈGLAS D'ACÒRDI

1) Nombre

19. Las règles d'acòrdi del subjècte e del vèrb son gaireben las meteissas qu'en francés. Conven, ça que la, de notar las particularitats seguentas :

1) Dos subjèctes acoblats amb la preposicion **amb** vòlon lo vèrb al plural. Ex. : *Lo teu paire amb lo meu èran fraires* (Besson). | *L'ainat dels Monestiers amb la sia Balbina avián pas melhor biais* (Besson). | *Lo paire amb la filha se van a l'endavant* (Besson). | *Lo dieu nenet que damb sa *mèra — colon en Pafòs e Citera...* (Godolin). Un dels subjèctes pòt èsser sosentendut : *Amb el èm pas amics*.

2) Los **collectius** an lo vèrb al plural d'una faïçon gaireben generala. Ex. : *La mitat quitaràn la vida davant ora* (Vermenosa). | *Un escais de topins, sus la brasa, bulisson* (Gav.). | *Lo mond que te fan pas res* (Besson). | *Una cinquantena cabussèron dins Viaur* (Besson). | *Tot lo pauc de menusas i passèron* (Gav.). | *Parli coma fan nòstre mond* (Besson).

Om tròba tanben lo vèrb al plural amb **mai d'un**, **mantun**, **cap**, **degun**, etc. Ex. : *Un veire que cap de Franceses i ajan pas begut* (Gav.). | *Serà pas ieu ni*

SINTAXI.
—Vèrb
e subjècte.
—Règlas
d'acòrdi.
—Nombre.

degun d'aqueste ostal que te faràn metre a la prison
(Besson). | *Mai d'un periràn de caitivièr* (Cent.).

3) Om pòt trobar de subjèctes units per e amb lo vèrb al singular. Ex. : *Dieu e lo mond o sap* (Corteta). | *Pan e vin fa saïn* (Prov.).

20. Los **torns impersonals** franceses *il y a, il est* respondon a l'occitan *i a, es*. Ex. : *I a de causas bonas* (Cent.). | *Es tres oras* (Cent.). Dins aquels exemples, avèm un vèrb al singular e un subjècte al plural. En plaça d'aquels torns, òm pòt aver lo vèrb *èsser* accordat amb lo subjècte. Ex. : *Son d'autras leis* (Cubainas). | *Eran dètz oras* (Besson). | *La granja ont es pro fen* (Besson).

De la meteissa faiçon, lo francés *c'est mon ami, ce sont mes amis*, pòt se virar literalament per : *Aquò es mon amic, aquò son mos amics* o encara *aquò es mos amics*. Ex. : *Sa boca, aquò es una cereixa* (Vermenosa). | *Aquò non son que bordufalhas* (Teatre de Besiers). | *Tot aiçò son pecats venials* (Opusculs del sègle XV). | *Aquò son las annadas* (Besson).

Om tròba encara mai de torns amb lo vèrb accordat amb lo subjècte sens pronom neutre. Ex. : *Son nòstras *fiançalhas* (Teatre de Besiers). | *Son los cans* (Besson). | *Son los autres que o an fait* (Cent.).

Lo torn impersonal francés : *Il sonne trois heures* pòt se traduire per : *Pica tres oras, pican tres oras*. L'exemple amb acòrdi en nombre nos pareis lo pus idiomatic. Ex. : *An sonat onze oras* (Cent.). | *Al relòtge, pican sièis oras* (Cent.). | *M'arribaràn una pila de mots* (Cairon).

2) Personas

SINTAXI.
—Vèrb
e subjècte.
—Règlas
d'acòrdi.

21. Las règles de subordinacion de las tres personas del vèrb son las meteissas qu'en francés. La 1^a persona a la prioritat sus la 2^a e la 3^a, e la 2^a sus la 3^a. Om tròba, ça que la, excepcionalament, l'acòrdi del vèrb amb la darrièra persona exprimida. Ex. : *Serà pas ieu, ni degun d'aqueste ostal que te faràn metre a la prison* (Besson).

22. Dins los torns enonciatius correspondent al francés *c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous, c'est vous, c'est eux o ce sont eux*, lo lengadocian utiliza divèrsas expressions :

1) Tipe primitiu amb acòrdi del subjècte e del vèrb, encara viu dins divèrsis parlars. Ex. : *Som ieu per te servir* (Vidal). | *Soi ieu que fau la lei* (Besson). | *Etz vos* (Fois.). | *Son elas* (Cent.). | *Son las piuses que te chapen ?* (Cairon).

2) Tipe modèrn, amb lo vèrb a la 3^a pers. del sing. Ex. : *Es ieu, es tu, es el, es nosautres, es vosautres, es elis* (Cent.). | *Es ieu que cantarai la messa*.

3) Tipe parallèl al francés amb *aiçò* e *aquò* acordats amb lo vèrb. Ex. : *Aquò es ieu que pòrti lo vin* (Cent.). | *Aiçò es elis qu'arriban*.

4) Om pòt aver encara lo crosament del tipe *som ieu* amb lo tipe *aquò es ieu*, siá *aquò som ieu*. Ex. : *Aquò soi ieu* (Vermenosa). | *Aquò siás tu, rainal ?* (Besson). | *Aquò es el* (Cent.). | *Aquò sètz vos* (Gav.). | *Aquò son elas* (Cent.).

23. Dins las frasas relatives del tipe **som un òme que...**, lo segond vèrb pòt s'acordar en persona amb

lo primièr o se metre a la 3^a pers. Ex. : *Ieu soi l'arcabalestièr que tiri...* (Teatre de Besiers). | *Som un òme qu'aima la patz* (Cent.).

L'accòrdi a la 3^a pers. es pus corrent dins la lenga actuala.

24. Un subjècte plural o constituit per un grop de mots de sens plural o un collectiu al singular, pòt aver un vèrb a la 1^a o 2^a pers. dins lo cas ont respond veritadíerament a aquelas personas. Ex. : *Lo mond simples que sèm* (Besson). | *Los paures apatissètz sovent* (Cent.). | *Degun auretz pas rason* (Cent.).

B. — PRONOMS SUBJÈCTES

25. En occitan, la distincion entre las divèrsas personas del vèrb es plenament assegurada per las desinéncias. Atanben los pronoms subjèctes son pas exprimits devant lo vèrb, coma o son en francés. Exemples : *Legissi mentre qu'estúdias.* | *Semenam e culhissètz.*

REMARCA. — L'anciana lenga classica exprimissiá pas mai los pronoms que la lenga modèrna. Ex. : *Ar se son faits enqueredor — e jutjan aici com lor plai* (Montanhagòl). | *Per tots temps lais Albegés — e remanh en Carcasés...* (P. Vidal). | *E quand foron tots ensembs, gireron's vers los crestians e doneron amb els...* (Filomena). Ça que la, del XVⁿ al XVIIⁿ siècle, segurament jos l'influéncia del francés, los pronoms son sovent exprimits. Ex. : *Tu as ausit lo plaidejat* (Mistèris). | *Ieu non pèqui pas* (Opusculs del XVⁿ s.). | *Vautres ausiretz se vos plai — qu'es çò que ieu vos en dirai* (Sage). | *El mangèt un pan caud* (Galhard). | *Ieu te preni per prisonièr.* — *Tu m'as manjat los cauls de l'òrt* (Galhard). | *Tot màger que vos siàtz* (Corteta). | *El a paur d'estar paure* (Corteta).

26. Los pronoms pòdon èsser exprimits excepcionalment per defugir l'amfibologia, per marcar una oposicion o donar mai de fòrça a l'expression. Dins lo cas d'amfibologia, lo pronom es plaçat abans lo vèrb. Ex. : *El plorava mentre qu'ela risiá* (Cent.). | *Elis passaràn davant e elas seguiràn per darrièr* (Cent.).

Dins tot autre cas, lo pronom pòt prendre quina plaça que siá. En general, correspond als pronoms franceses : *moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles*, que doblan los pronoms subjèctes : *Tu le veux, toi.* Ex. : *Ieu passe de d'aici, tu, passa de d'açai* (Gav.). | *Ô tu que ieu espèri* (Besson). | *Adieu, paure Carnaval, tu, te'n vas e, ieu, demòri* (Cançon populara). | *Plan non fugic, el* (Fois.). | *Que parli, jo, d'un gos* (Godolin).

C. — VÈRBs UNIPERSONALS

27. Los vèrbs unipersonals emplegats a la 3^a persona del singular, utilizan pas de pronom subjècte. Atal son : *Granissa, nèva, plòu, rosina, gèla, tòrra*, e atal meteis los vèrbs emplegats amb un sens especial : *I a, cal, es, fa, se pòt, arriba*, etc.

Tots los parlars pòdon emplegar los pronoms neutres amb *es, se pòt, arriba*. Ex. : *Aquò es segur.* | *Aquò se pòt plan.* | *Aquò arriba.*

En Orlagués, *(a)quò* s'emplega devant tots los unipersonals : *Aquò plòu.* | *Aquò nèva.* | *Aquò fa freg.*

REMARCA. — Dins las òbras escrichas dels sègles XV, XVI e XVII, òm tròba sovent lo subjècte exprimit jos la forma de *el*. Ex. : *El cal que ieu vos demande perdon* (Galhard). | *El n'es pas de rason* (Corteta).

D. — ENONCIATIUS

28. Lo lengadocian ignòra l'usatge dels enonciatius, que jògan un ròtle considerable en gascon. Lo parlar foissenc e lo donasanenc sols coneisson l'usatge de l'enonciatiu *que*. Cal remarcar qu'aquela particula precedís immediatament lo vèrb. Ne modifica pas sensiblament lo sens. Ex. : *Atal qu'es* (Fois.). | *E pastor que som, pastor que serai* (Don.). | *E puëis que trucam* (Don.). | *Aquel que mentirà* (Don.).

III. — VÈRB E REGIM

29. En lengadocian, los **vèrbs transitius** e los **intransitius** correspondon generalament als del francés. Cal notar, ça que la, que divèrses vèrbs intransitius devonen transitius dins certanas de lors accepçions. Atal son : *Córrer, dintrar, gausir, revenir, sautar, semblar, tombar, tornar*, etc.

Ex. : *Corris lo païs. | Dintran la pastura. | An gausit la candela. | Lo vau revenir. | Sauta la barralha. | Sembla son paire. | An tombat quicòm. | Torna-me l'argent.*

De meteissa faïçon, quelques vèrbs transitius an un regim indirècte segon lo sens o segon los parlars. Om pòt citar : *Ajudar, favorir, fugir, grandmercejar, pregar, socórrer, sonar*, etc.

Ex. : *Quiròl sonèt a Clarissa* (Besson). | *Vos demandi la permission d'ajudar al cosinèr* (Besson). | *Preguèc a Carles* (Filomena).

30. Los **vèrbs pronominals** presentan las particularitats seguentas :

1) Los **pronominals subjectius** son d'un usatge general, sobretot dins cèrts parlars coma lo foissenc. Gaireben tots los vèrbs pòdon èsser precedits d'un pronom al datiu etic, qu'indica l'interès pres pel subjècte a l'accion exprimida pel vèrb. Atal son : *S'ausir, se beure, se creire, se culhir, se dinnar, se dormir, se fugir, se languir, se manjar, se morir, se pensar, se*

plorar, se prusir, se rire, se saber, se tenir, se traire, se venir, se voler, etc.

Ex. : *Se pensan a dormir* (Fois.). | *Se prenon los paquets* (Fois.). | *Nos l'auriàm manjada totis sols* (Fois.). | *Es ora que t'aujas la vertat* (Fois.). | *Una recompensa seriá donada a aquel o aquela que mai la se meritariá* (Besson). | **Siguèt pro ase per s'anar luchar contra Nòstre Sénher* (Besson). | *Lo paure se gratava, mercé que se prusiá* (Peiròt).

2) N'es atal meteis pels **pronominals possessius** del tipe : *S'es copat la camba per a copat sa camba* ; torn de substitucion qu'estudiarem pus luènh. Ex. : *Me som banhat lo capèl* (Cent.).

3) Los **pronominals indefinitis** son emplegats correntament per lo francés *on* : *Se ditz, se conta, se fa, se deu, se pòt*, etc.

Ex. : *Se ditz de causas falsas* (Cent.). | *Se fa de marrida besonha*.

4) Existís encara de **vèrbs pronominals de sens passiu** : *Se cremar, se fendre, se fonder, se copar*, etc.

Ex. : *Aquela fusta s'es fenduda* (Cent.). | *I a un veire que s'es brigolat* (Fois.). | *Lo vin s'es begut dins pauc de temps*. | *Devon s'entendre de Malausa* (Rigal). Dins aquells exemples, lo pronominal correspond a : *Es estada fenduda, es estat brigolat, es estat begut, devon èsser entenduts*.

1) Regim dirècte

31. Lo regim dirècte se construís coma en francés. Es solament dins las repeticions de regim e dins de cases vesins que lo regim dirècte, representant un èsser animat, es precedit de la preposicion *a*.

1) Dins las **frasas emfaticas** o destinadas a metre SINTAXI. lo regim en relèu, òm pòt aver lo tipe : *a + regim + —Vèrb regim + vèrb*, o lo tipe : *regim pronominal + vèrb + a + regim*.

Ex. : *Ongan, a jo, me castiguèt a mièi* (Jansemin). | *Ela me paga a mi* (Corteta). | *M'a passat pel cap una enveja de los escanar a totis dos* (Fois.).

2) Dins las frasas exprimissen l'**oposicion** o la **reciprocitat**, òm a lo tipe : *a + regim* amb lo vèrb sosentendut.

Ex. : *T'aima plan, mas non pas a ieu* (Cent.). | *Vos me volètz ? — O, l'Alis. — E jo a vos* (Corteta). | *Se *trompa una a l'autra* (Corteta). | *M'ajudan e mai ieu a elis* (Cent.).

3) Dins las **frasas copulativas**, òm tròba la mateissa construccio.

Ex. : *Lo gos l'a mossegat tan plan coma a nosautres* (Cent.). | *Remèrcia tot lo mond e sustot a Robèrt* (Corteta).

4) Dins las **frasas comparativas**, la preposicion servís a defugir l'amfibologia. La construccio es identica a la precedenta.

Ex. : *L'estimi mai qu'a tu* (Cent.). | *Lo seguissiá coma un gat a un rat* (Cent.). | *E jo, *monsur, l'aimarai mai qu'a vos* (Fois.). | *N'ajas paur qu'el non t'aime *autant qu'a Miramonda* (Corteta).

REMARCAS. — Om pòt trobar lo regim dirècte construit amb *a* dins de cases ont se tracta d'objèctes inanimats.

Pòt arribar tanben que lo segond regim siá construit sens preposicion. Ex. : *Crei-me, ieu* (Langlada). | *Aimatze-me, bèla pastressa, coma ieu vos aimi vos* (Teatre de Be-siers). | *Qui te vei tu, lo vei el* (Besson).

2) Regim indirècte

32. Lo **datiu etic pronominal** es estat ja estudiat (§ 30, 1). Dins lo cas de la conjugason pronominala, lo pronom etic es identic al subjècte del vèrb : *Pèire se manja una ceba*. E, naturalament, l'auxiliar es aquel de la conjugason pronominala, èsser : *Pèire s'es manjat una ceba*, en fòra de quelques excepcions : *M'ai percut un doro* (Fois.).

Al contrari, lo **datiu etic pròpiament dit** se rapòrta al que parla o a aquel a qui l'òm parla, per marcar l'interès que pòdon prendre a l'accion exprimida pel vèrb ; es per consequent diferent del subjècte de vèrb : *Te me lor copèt la coa*. L'auxiliar emplegat es aquel del vèrb ordinari : aver o èsser : *Te me lor a copat la coa*. | *Te me son partits sul pic*. Aquelas construccions son extrèmament frequentas en lengadocian, sobretot dins la conversacion. Donan a la lenga una fòrça expressiva particulara.

Ex. : *Te me l'agafan* (Fois.). | *Te m'i lança un còp de pè* (Fois.). | *Ensenhatz-li-nos un bocin de messa bassa* (Besson). | *M'avètz rendut un servici que lo vos oblidarai pas* (Besson). | *O me creiretz sens pena* (Alibèrt). | *La balèsta, qui la me sap ?* (Godolin).

33. Ne, advèrbi pronominal, es sovent emplegat expletivament en lengadocian.

Ex. : *N'a benlèu cent ans* (Besson). | *Dieu te n'auja* (Fois.).

3) Pronom e vèrb

34. Los **pronomis conjunts** se plaçan abans lo vèrb, exceptat a l'imperatiu, ont se plaçan après.

Ex. : *La doni. | Dona-la*.

Quand los pronomis precedisson lo vèrb son proclitics e atòns, mentre que quand lo seguisson son enclitics e tonics.

Ex. : *Lo volí (lu-bòli)*. | *Prèsta-lo (prèsto-lú)*.

REMARCAS. — Dins la lenga anciana los pronomis pòst-pausats al vèrb èran atòns : *Prèsta-lo (Prèsta-lu)*.

Dins los parlars meridionals, los pronomis pòdon èsser emplegats pleonasticament. Dins aquel cas, un es proclitic atònic e l'autre enclitic tonic : *Lo volí estripar-lo*. | *Per la tuar-la (per la-tiùà-lò)*. | *Ne caldrà aver-ne*. | *O poirà cercar-o*. Cal remarcar que la pòstposicion a lòc qu'aprés un infinitiu.

En foissenc e en tolosan, la pòstposicion a lòc non solament aprés los imperatius, mas encara aprés los infinitius. Cal ajustar que dins la lenga dels sègles XVI e XVII, aquel usatge èra gaireben general. Ex. : *Venjar-se*; *per saludar-la*; *anar-i*; *venir-ne*; *portar-o* (Fois.). | *Far-las espelir*; *tirar-me quicòm*; *parlar-li* (Tol.). | *Alara es lo còp d'aver-lor de bons mestres* (Galhard). | *A far-los som estat diligent* (Galhard). | *A tòrt d'aver-li desraubat aital de son escrich* (Galhard). | *Anarai-me'n tot drech* (Teatre de Besiers). Aqueste darrièr exemple nos mòstra la pòstposicion aprés un futur.

En agenés e en roergat, òm pòt observar l'intercalacion de la negacion pas entre lo vèrb e lo pronom. Ex. : *Peiròt non ditz-pas-o* (Corteta). | *Planhem-pas-la* (Jansemin). | *L'aiga li manca-pas-li* (Besson). Dins los autres parlars, amb la negacion i a pas pòstposicion : *La plangam pas*. | *L'aiga li manca pas*.

35. Dins lo cas d'un **grop verbal**, la posicion dels pronomis conjunts es variable segon que lo grop es sentit divisible o indivisible.

1) Dins los **temps perifrastics**, actius o passius, vertadièrs, los pronomis se plaçan abans lo grop.

Ex. : *T'an donat. Me som copat lo dit. | Nos èm estats enganats. | I som estat anat. | Los ai agudis vistis.*

A l'infinitiu, en tolosan e en foissenc, òm pòt aver : *Aver-las vistas. | Aver-li parlat.*

2) Los grops verbals formats amb : **ausir, daissar, far, mandar, menar, sentir, véser,** e lors sinonims, vòlon lèumens los pronoms abans.

Ex. : *L'ausissi cantar. | Se daissa anar. | Me mandaràs quèrre. | Te menarà pàisser. | Las sentis remenar. | Nos vesíá arribar. | L'ai entendut cridar. | T'an pas vist passar.*

A l'imperatiu per totes los parlars, e a l'infinitiu pels qu'an conservat la pòstposicion, lo pronom es intercalat.

Ex. : *Ausís-lo cantar. | Daissa-te anar. | Per menar-los pàisser. | Cal veire-las venir.*

3) Los grops verbals formats amb : **anar, caler, deure, gausar, poder, saber, tornar, venir, voler,** e lors sinonims, la plaça dels pronoms es essencialment variabla.

Ex. : *Li vau adreçar la paraula. | T'anam cotelar. | Per anar me distraire. | Va s'enlusir. | Te'n cal acontentar. | Te me cal parlar. | Calguèt m'aprestar. | Me cal te parlar. | Devi o creire. | O devi creire. | Me gausèt pas parlar. | Gausèri li parlar. | Vos poiretz passejar. | Poiràs ne descendre. | I pòdi pas caupre. | Pòdes lo prendre. | Lo saupràs menar. | Sabi los comandar. | Lo tornaràs portar. | Torna se mostrar. | Lo veni quèrre. | Vendrà la quèrre. | La vòli véser. | Volètz ne prendre.*

A l'imperatiu, lo pronom se plaça après lo primièr SINTAXI. vèrb. Ex. : *Vai la pèrdre. | Sàpia lo gardar. | Torna los prendre. | Vai los quèrre.*

Dins los parlars ont la pòstposicion a lòc a l'infinitiu, òm a : *Per anar pausar-los. | Veni reclamar-la. | Cal atucar-la. | Anèt pregar-lo. | Anar-i-o portar. | Anar-se'n passejar. | Me cal escurar-lo.*

36. Dins lo cas de **dos pronoms conjunts** al vèrb, l'òrde d'aquestis es variable segon los parlars.

D'una faïçon esquematica, òm pòt resumir la question atal :

1) Lo grop Orlh., Gav., Rgt., Carc., Alb., obsèrva l'òrde **acusatiu + datiu** : *La me dona.*

2) Lo grop Ag., Cent., Narb., Bes., Montp., Cev. obsèrva l'òrde **datiu + accusatiu** : *Me la dona.*

3) Lo grop Fois., Don., Tol. presenta los dos tipes precedents mesclats : *La me dona, me la dona.*

De mai, cal téner compte que i a de nombrosas excepcions localas e d'interferéncias entre los divèrses sistèmas en preséncia. Veire a la MORFOLOGIA l'estudi de las divèrsas combinasons.

4) Repeticion de regims

37. Avèm ja estudiat la repeticion dels pronoms regims : *La vòli negar-la* (veire § 34, remarcas) e : *Me cridas a ieu* (veire § 31). Aicí d'autres cases :

1) Lo regim principal es destacat davant lo vèrb e es repetit jos forma de pronom conjunt.

Ex. : *La taüt, la descaptèt* (Gav.). | *Pluèja, n'aurem pas cap de uèi* (Fois.). | *Als uns, lor donava un conselh, als autres, lor ensenhava remèdis* (Fois.).

2) Lo regim es exprimit per un pronom conjunt e es repetit a l'estat desenvolopat après lo vèrb.

Ex. : *Los sauvatges, i creson pas a l'autre mond* (Gav.). | *La canalha, la voldriàtz pas l'eternitat* (Gav.). | *Encara me soven a ieu* (Teatre de Besiers). | *Se soveniá qu'aital sovent li aviá cridat a ela* (Besson). | *Dieu lor dona a cadun de reflais immortals* (Besson). Dins los exemples següents i a simpla repeticion de pronoms : *Aimatx-me, bèla pastressa, coma ieu vos aimi vos* (Teatre de Besiers). | *Qui te vei tu, lo vei el* (Besson). | *L'aiga li manca-pas-li* (Besson).

3) Dins las frasas relatives, lo pronom es exprimit per un relatiu davant lo vèrb e per un pronom conjunt.

Ex. : *E lo mond que l'esglasi los portava s'assaravan totes* (Gav.). | *Pòrti de banastadas de rasims qu'aqueste matin los ai vistes amassar* (Gav.). | *Lo matin vos ai dit tot çò que mon never me'n fasiá la comanda* (Besson). | *La cançon del pepin que ieu l'ai compausada* (Besson).

4) Om tròba la repeticion d'un pronom conjunt e d'un regim desenvolopat amb *aquí*, *vaquí*, *vejaici*, *garaquí*, etc.

Ex. : *Aquí-ne de bandolièrs* (Cent.). | *Garatz-lo-aquí lo piròl*.

Un accusatiu neutre pòt precedir lo vèrb per representar un regim format per una frasa relativa.

Ex. : *O cresètz donc que siá un lairon* (Cent.).

5) Torns de substitucion

38. Los rapòrts de possession del subjècte, del regim o del complement, lèumens exprimits per un possessiu, son sovent substituïts per l'article e per un pronom al datiu conjunt al vèrb.

1) *Son gos es mòrt = Lo gos li es mòrt.*

Ex. : *Lo pè se m'es endormit* (Cent.). | *Lo cap me fa mal* (Cent.).

2) *An panat mas patanas = M'an panat las patanas.*

Ex. : *Lor ai cremat lo convent* (Besson). | *Venián de li panar los cabridons* (Besson). | *Me lauri lo camp* (Cent.).

3) *An mes un tap a sa flaüta = Li an mes un tap a la flaüta.*

Ex. : *Li metèron un mantèl sus las espalas* (Cent.).

Quand lo rapòrt de possession se referís a un objècte familiar, es pas exprimit.

Ex. : *Vau a l'ostal. | Carguèri lo capèl. | Menarai lo gos. | Ai perdut la mòstra. | Lo rainal respondèt qu'aviá l'ostal moblat* (Besson).

Aquel torn es frequent amb lo vèrb *aver*, que basta a indicar lo rapòrt de possession. De frasas coma : *La camisa se m'èra arrapada a la pèl, ma camisa s'èra arrapada a ma pèl*, pòdon èsser exprimidas : *Aviá la camisa arrapada a la pèl*.

39. Los grops vèrbs + preposicion + pronom absolut pòdon èsser substituïts per los grops pronom conjunt + vèrb + advèrbi : *Sautèron sus ieu = Me sautèron dessús*.

SINTAXI.

—Vèrb
e regim.
—Torns de
substitu-
cion.

Ex. : *Joan Soldat lor tombèt a l'endavant* (Besson). | *Li tombèt dessobre* (Gav.). | *Pòdi pas li anar a l'enda-
vant* (Cent.).

40. Lo grop **vèrb + preposicion + pronom neutre** pòt èsser substituit per **vèrb + preposicion + advèrbi** o **vèrb + advèrbi**.

Ex. : *Sus aquí, tròbi *richa la pauretat* (Teatre de Besiers). | *Ai comprés d'aquí* (Besson). | *Pensèt pas plus aquí* (Gav.). | *Aviá pas lo cap aquí* (Besson).

41. Los **rapòrts de reciprocitat** presentan las particularitats seguentas :

1) Allòc de : *Se baisan reciprocament*, òm a s'entrebaisan. Demest aquels vèrbs, òm pòt citar : *Entraimar, entrajudar, entrebaistar, entrebalhar, entrebatre, entrechaplar, entrecreidar, entrecrosar, entrefusilhar, entregafar, entregratar, entremesclar, entre tirar, entretustar*, etc.

2) Las combinasons amb **un** e **autre** donan los torns seguentas : *Se *trompa una a l'autra* (Corteta). | *Se disián un a l'autre* (Besson). | *E vos donar los uns als autres la *persuta* (Besson). | *Se son batuts los unis amb los autres* (Cent.). | *Un per l'autre, se son patats* (Cent.). | *Un per l'autre es pres* (Besson). | *Se fasián un a l'autre de coquinièiras de tot biais* (Besson). | *Un a l'autre se junta* (Corteta).

6) Torns amb regim actiu e regim passiu

42. Los semi-auxiliars : **ausir, daissar, far, mandar, véser** o lors sinonims, pòdon comportar un regim actiu pel semi-auxiliar e un regim passiu pel segond vèrb ;

dins : *Ai ausit los aucèls saludar l'alba*, òm pòt dire SINTAXI. —Vèrb
e regim.
—Torns amb
regim
actiu
e regim
passiu.

Una tala construccion segon la natura dels regims pòt donar tota una tièra de modalitats :

1) Dins lo cas ont los regims son constituits per dos pronoms o advèrbis pronominals o per un pronom personal e un pronom relatiu, lo regim actiu es al datiu.

Ex. : *Vèni la me far veire* (Besson). | *L'asenada que li as daissada far* (Cent.).

2) Quand lo regim passiu es exprimit per un pronom quin que siá e lo regim actiu per un substantiu, lo regim actiu es al datiu.

Ex. : *Aquesta la teni d'un que l'aviá ausida contar a un capitani* (Gav.). | *Es una cançon qu'ai ausida cantar a vòstre fraire* (Cent.).

3) Quand lo regim passiu es exprimit per un substantiu e lo regim actiu per un pronom quin que siá, lo regim actiu pòt èsser a l'acusatiu o al datiu.

Ex. : *L'ai daissat manjar la sopa o li ai daissat manjar la sopa* (Cent.).

4) Dins lo cas ont los dos regims son representats per de substantius, òm pòt aver doble acusatiu o lo regim actiu al datiu e lo passiu a l'acusatiu.

Ex. : *Margamorrion envièt Ponheton gardar las fedas al bosc de l'Arand* (Besson). | *Ai ausit cantar la messa a ton fraire* (Cent.).

5) Quand lo regim passiu es constituit per una proposicion subordinada amb *que*, lo regim actiu pòt èsser al datiu o a l'acusatiu.

Ex. : a) *Ai ausit ton fraire dire que cantariá la messa o l'ai ausit dire que cantariá la messa.*

b) *Ai ausit dire a ton fraire que cantariá la messa o li ai ausit dire que cantariá la messa.*

IV. — VÈRB E PREDICAT

43. Gaireben tots los vèrbs pòdon aver un predicat.

Ex. : *Acabar capitani. | Anar vaitet. | L'an piròl. | Lo laissèt veus. | Dintrar noiriça. | Som ieu. | Far mestier. | Far bon dormir. | Fa mal patir. | Lo marquèt sieu. | Morir paure. | Rendre malaut. | Saber bon. | Saber mal. | Tornar afortunat. | Venir caluc. | Viure astruc*, etc.

Totas las formas nominalas pòdon èsser emplegadas coma predicats.

Ex. : *Aquò es mieu* (Cent.). | *Te marquèt sieu al batistèri* (Besson). | *(A)quò's pas mieu, nebots, mas (a)quò's vòstre* (Vermenosa). | *Som ieu que fau la lei* (Besson). | *Som pas el* (Vidal). | *Aquò me sap mal* (Cent.). | *Fa bon dormir.*

44. Lo **predicat** pòt èsser introduit per una preposicion, una conjoncccion o un advèrbi. Cal notar quelques particularitats de l'occitan.

De es emplegat dins : *M'es de bon, m'es de mal, m'es de grèu, m'es de fèr = M'es agradiu, m'es penible.*

Om tròba encara : *Èsser de batejalhas, d'enterrament, de fèsta, de léser, de nòças.*

Amb *acabar*, *èsser, estudiar, far*, òm a : *Acabar de soldat, èsser de vaitet, estudiar de capelan, far de clergue.*

Cal notar l'expression : *far de e lo torn subjectiu far de son.*

Ex. : *Lai fa de son flamenc* (Teatre de Besiers). | *Tot en fent de sa nècia* (Besson). | *Fa de l'ase per aver de bren* (Provèrbi). | *Fa de la bèstia* (Cent.).

Lo predicat marcant la possession es introduit per *de*. Ex. : *Aquel libre es de Ramon*. En francés, òm tròba à : à *Raymond*.

Téner de + participi passat constituis una mena de temps perifrastic exprimissent la continuïtat de l'accion : *Lo teni de velhat*. | *Te'n tendrai de copat*. | *Me tenguèron de parlat*.

De servís encara dins los **torns partitius** del tipe : *Aquela fruita es de la d'ivèrn*. | *Son tres de mòrts*.

Lo vèrb **sentir** e sos sinonims se construison amb *a*.

Ex. : *Sentiá pas a bon* (Gav.). | *Pudís a tabat* (Cent.). | *Flaira a l'encaumit* (Cent.). | *Nòl a mentastre* (Rgt.).

Cal remarcar que lo francés emplega l'article isolat : *Cela sent le tabac*.

Amb los vèrbs coma *anar, daissar, demorar, prendre, servir, téner, venir*, etc., òm tròba *per*.

Ex. : *Anariás plan per portièr de prison* (Besson). | *Lo daissèri per mòrt* (Cent.). | *Demorava per cosinièr* (Besson). | *Prendre per sabent* (Cent.). | *Servir per vailet* (Rgt.). | *Me teni per pagat* (Cent.). | *Era vengut per gendre* (Besson).

45. Lo predicat verbal es sovent introduit per *de*.

Ex. : *Es pas de creire* (Vermenosa). | *Es de plànger* (Besson). | *Es pas de far* (Cent.).

L'infinitiu pòt èsser precedit per un adjectiu.

Ex. : *Es de bon far* (Cent.). | *Es de mal conóisser* SINTAXI. (Gav.). | *Es de mal legir* (Cent.). —Vèrb
e predicat.

46. Lo predicat constituit per un pronom conjunt al vèrb remembrant un substantiu determinat s'acòrda amb aquel substantiu.

Ex. : *Sa *relica, l'onor del païs, la *fosquèt* (Jansemin). | *Paura Joana, la fachilhièra, ara que o vol-driás, non la sès pus* (Jansemin).

Dins lo cas ont lo pronom remembra una qualitat, s'exprimís per un pronom neutre o un advèrbi pronominal e excepcionalament per un pronom acordat amb lo substantiu que possedís la qualitat.

1) *E d'ont mai cridava qu'èra pas fòl, d'ont mai ne tiravan la prova que o èra* (Besson). | *Ma *gromanda filha, totas o son mai o mens...* (Besson).

2) *Dison qu'es paure e cresí plan que n'es* (Cent.). | *Aquel mainatge es polit e cada jorn ne ven mai* (Cent.). | *Me disètz qu'aquela aiga es cauda, mas ieu i la tròbi pas* (Cent.). | *Lo creson polit, per ieu, i'l tròbi pas gaire* (Cent.).

3) *Fada, l'èra un pauquet* (Jansemin). | *N'èri dolent, els l'èran coma jo* (Jansemin). | *Sèi tranquilla e volí que la *siòsques* (Jansemin). | *Es nèci o lo venes ?* (Orlh.).

REMARCA. — Dins las comparasons, la supression del pronom neutre es pus freqüenta qu'en francés : *Se'n manca que tot aquel tropèl siá catolic coma sèm *nautres* (Besson).

V. — PARTICIPIS

A. — PARTICIPI PRESENT

47. L'anciana lenga usava del participi coma lo francés, mentre que la lenga parlada modèrna l'ignòra completament en fòra de formas substantivadas o adjetivas e d'expressions fossilizadas coma : *Agulha-cosent, aiga-corrent, aiga partent del potz, de la fenèstra estant*, etc.

Es generalament substituit per una proposicion subordinada amb *que* relatiu : *On entendait le bruit des pierres roulant sur le plancher = Om ausissiá lo bruch de las pèiras que redolavan sul postam.*

Dins d'altres cases, lo participi es remplaçat pel gerondiu o per l'infinitiu amb *en* : *Ils partirent de leur pays, menant avec eux leur bétail = Partiguèron de lor païs en menant amb elis lor bestial, o en menar.*

Per imitacion del francés o per arcaïsme, los escriuans utilizan lo participi present.

Ex. : *I a pas brave cap d'ostal — menant tot mai coma cal* (Perbòsc). | *E lo grand vinharés que de vòstras costièiras — davalava, per temps, esperlongant sas tièiras, — negrejant de vertut, *finques en ailalin, — donant vam, *chasca annada, a de rajous de vin ?* (Langlada). | *A travèrs prats anàvem florejant* (Langlada). | *Se n'anava, totjorn pè descauç, se cauçant res que per passar dins los endreits, vestit de la rauba blanca, cantant lo VENI CREATOR... (Salvat).*

REMARCAS. — Lo restabliment del participi present SINTAXI. dins la lenga literària nos sembla bon e util, mas non deu —*Participis*. èsser emplegat qu'amb moderacion, si l'òm vol escriure —*Participi* una lenga naturala, servant la sabor del terrador. Lo torn *present*. amb una subordinada relativa o amb lo gerondiu, segon los cases, es perfíeitament acceptable tot en essent popular.

Cal remarcar que los verbs de la 2^a conjugason en -ir emplegan coma adjectiu verbal las formas sens particula incoativa : *Ausent, bolent, brusent, cobrent, colhent, cosent, dorment, fugent, languent, mentent, morent, ofrent, partent, prusent, pudent, salhent, seguent, servent, sofreint, sortent, etc.*

Las formas en -issent pòdon servir pel participi present e pel gerondiu, mentre qu'aquelas en -int devon èsser reservadas exclusivament al gerondiu. Escriurem, donc : *Aire ausent, capitol seguent, èra morent*; al costat de : *Lo solelh morissent a l'avalida. | Daissèt dit en morissent o en morint.*

Dins la 3^a conjugason, cal reservar a l'emplec literari las formas classicas coma : *Avent, batent, bevent, cresent, fasent, vesent, volent, etc., allòc de : (aguén, agén, bateguén, begué, cregué, fagué, vegén, volgué, etc.).*

48. Lo participi present emplegat coma adjectiu verbal varia coma l'adjectiu : *Amètlas amargantas, agulhas-cosents, n'èra morenta, son de sofrents.*

Emplegat a títol verbal, lo participi es invariable : *Ve aquela oliveda ombrejant nòstra tèsta* (Langlada). | *Tot es claufit e capelat — d'ausèls pausats, d'ausèls en vol — cantant a plec de gargalhòl* (Perbòsc).

Es naturalament la meteissa causa pel gerondiu : *Totas bèstias van beure, en dralhant los glaujòls* (Perbòsc). | *L'aiga raja en bulint dins los uèlhs dels taupàs* (Delostal).

REMARCA. — Dins la vièlha lenga, lo participi present aviá qu'una sola forma pel masculin e pel femenin, mas variava en nombre. Ex. : *Pensants coronar un òme de cervèla, — baileron la corona a una domaisèla* (Galhard).

B. — PARTICIPI PASSAT

49. Lo **participi passat** lengadocian, que siá dins la lenga anciana o dins la lenga modèrna, a una tendéncia generala a l'acòrdi. Ça que la, lo non-acòrdi es possible quand es justificat logicament.

1) Los temps perifrastics construits amb l'auxiliar **èsser** acòrdan sempre lo participi amb lo subjècte.

a) Temps del passiu e temps perifrastics dels verbs intransitius.

Ex. : *Son estadis matats* (Cent.). | *Quantes còps es estada ausida* (Teatre de Besièrs). | *Son anats al camp* (Cent.). | *Son estadis anats a Carcassona* (Cent.) | *La paura ma maire m'es venguda arrestar* (Teatre de Besièrs). | *Era venguda veire... s'espiava son randolejaire* (Besson). | *Son volguts salhir* (Crosada). | *Ont son *poscuts anar* (Forés).

b) Temps perifrastics pronominals de tota mena (reflectits, recipròcs, de datiu etic o de torns de substitucion).

Ex. : *Aquels òmes se son enganats* (Cent.). | *Un a l'autre se son grafinhats* (Cent.). | *S'es riguda de ieu* (Fois.). | *Se son manjats un capon* (Fois.). | *Me som faita mal* (Cent.). | *S'es cargada lo capèl* (Cent.). | *Aquela femna s'es copada lo braç* (Cent.). | *S'èra facha pintar* (Gav.). | *Se son faches pagar* (Bes.). | *Se son poguts escapar* (Crosada).

REMARCAS. — Dins los parlars que conjugan lo verb **èsser** amb **aver**, l'acòrdi se produís amb lo subjècte. Ex. : *Las sirventas avián estadas lengudas* (Fois.). | *La granja aviá estada cremada* (Fois.).

Amb los verbs transitius, dins los torns de substitucion SINTAXI. o amb lo datiu etic, i pòt aver acòrdi amb lo regim coma —Participis. en francés. Ex. : *Quand te seràs un pauc refreshada la cara* —Participi (Vermenosa). | *Castelà... s'es facha una glòria* (Besson). En francés, l'acòrdi es reduït al cas ont lo regim precedís lo verb.

2) Los temps perifrastics formats amb **aver** acòrdan lo participi amb lo regim d'una faïçon gaireben generala, tant dins la lenga anciana coma dins la modèrna.

a) Quand lo regim es plaçat après lo participi, l'acòrdi es mai que mai frequent. Ça que la, dins tots los parlars e sobretot en montpelhierenc, lo participi pòt demorar invariable.

Ex. (Part. variable) : *A vistas las perdises* (Vermenosa). | *Vos dirai qual aurà ganhada la batalha* (Besson). | *De i trempar la pòta ai sentida l'enveja* (Delostal). | *M'an presa la pigassa* (Galhard). | *Quand a aguda ausida la respòsta* (Crosada). | *De la tèrra... ai facha sortir la fortuna* (Vermenosa). | *Ai ausida cantar la cigala* (Cent.).

(Part. invariable) : *Ai vist passar la lèbre* (Vermenosa). | *N'ai fach rostir pro(sses)* (Vermenosa). | *An vist negrejar la sotana* (Delostal). | *Totis cresíán qu'aguèssi fait fortuna* (Fois.). | *S'aguèsse agut la lenga pro longa...* (Gav.). | *Coma s'aviàtz ganhat la vila de Tolosa* (Teatre de Besièrs). | *La prima a flocat vòstris verdis bosquets* (Vestrepain). | *N'avèm agut la sentida* (Asemà). | *Lo Miègjorn a passat l'esponga sus tot* (Asemà).

Dins la lenga literària, nos pareis admissible de far l'acòrdi o de lo suprimir.

b) Quand lo regim precedís lo verb, l'acòrdi del participi es de règla coma en francés.

Ex. : *La cançon del pepin que ieu l'ai compausada* (Besson). | *Cresètz que los an aguts sens pena* (Asemà). | *La coeta de la sartan, los que la tenon l'an volguda* (Asemà). | *Sa vida... lo cèl l'a benesida* (Vestrepain). | *Quand los a pagats* (Vestrepain). | *La n'ai volguda far sortir* (Besson). | *M'avètz pas laissada acabar* (Besson). | *Aquesta la tene d'un que l'aviá ausida contar a un capitani* (Gav.). | *De flors atal, n'ai agudas vistes florir dins lo nòstre òrt* (Cent.).

REMARCAS. — Dins quelques cases, òm tròba lo participi invariable. Ex. : *Las flors que m'aviás demandat* (Montp.). | *Que tantas que n'ai vist* (Gav.).

Dins la lenga literària, val mai far l'acòrdi.

Lo participi passat conjugat amb *aver* e seguit d'un infinitiu s'accòrda amb lo regim plaçat abans o après lo grop verbal. Ex. : *Los a volgudis véser.* | *A pas pogudis atrapar los gosse.* | *An pas tornadas trobar las amigas.* Quand lo regim es constituit per un pronom conjunt intercalat entre lo participi e l'infinitiu, lo non-acòrdi es de règla. Ex. : *A pas volgut las veire.* | *A pas pogut los ausir.* | *Auriām cre-gut los tornar trobar.*

VI. — COMPLEMENTS

A. — COMPLEMENTS VERBALS

50. L'occitan forma de nombroses complements indicant l'instrument, lo mejan, la tòca e d'entremièjas divèrsas amb de formes verbals precedidas d'una preposicion, d'un advèrbi o d'una locucion adverbiala.

1) Infinitiu

La màger part de las proposicions subordinadas formadas amb las conjonccions : *abans que, après que, entre que, per que, sens que, tanlèu que, subte que, un còp que, estant que*, etc., pòdon èsser substituidas per una proposicion infinitiva precedida de : *abans, après, entre, per, sens, tanlèu, subte, un còp, estant*, etc. Aquelas formacions existisson dins tots los parlars, mas son sobretot nombrosas dins los septentrionals. Pòdon aver regim e complement e pus rarament un subjècte exprimit.

Ex. : *Davant començar res, agachem que dormisca* (Teatre de Besièrs). | *Abans sortir d'aici, vos n'ausiretz dos mots que vos faràn tossir* (Teatre de Besièrs). | *Despuèi non t'aver vist, òm me parla...* (Corteta). | *Se plorava dempuèi tres jorns, sens degun lo poder consolar* (Besson). | *Après manjar, partirem* (Rgt.). | *Tanlèu lai èsser, lo *fripon trai lo dosilh d'un tinèl* (Besson). | *Estant saber la novèla que sa cosina Lisabèt s'esperava d'èsser lèu maire, Maria se metèt en prèssa de l'anar veire* (Besson). | *Entre aver sopat, s'anèt jaire* (Rgt.). | *A travalhat entrò èsser las* (Rgt.).

L'infinitiu substantiat precedit de la preposicion a pòt se substituir a una proposicion subordinada.

Ex. : *Al tocar la pòrta, lo gos se botèt a jaupar* (Cent.).

REMARCAS. — Aquells torns son rarament en acòrdi amb lo francés. Cal notar que, dins aquelas proposicions, lo subjècte es pas necessàriament lo meteis dins la principal e la subordinada.

2) Participi passat

Lo participi passat precedit d'una preposicion, d'un advèrbi o d'una locucion adverbiala dona divèrses complements.

Ex. : *Aquí lo conselh e la cort — que nòstra reina benaimada — arramba, entre desrevelhada — d'un sòm ben long per sos amics* (Langlada). | *Tanlèu mòrt, lo rebondèron* (Cent.). | *Un còp la jornada finida, anirem al lèit* (Cent.).

3) Preposicions+substantius+participis

De nombroses complements son formats amb preposicion + substantiu + participi present o passat o adjectiu verbal. Atal son : *A uèlhs vesents, a miègjorn tindant, a tres oras sonantas, de la fenèstra estant, a temps degut, a nuèit clausa, a jorn falit, a solelh colc, a solelh tremont, a solelh trescond*, etc.

4) Participi passat substantiat

Aquells complements son formats per una preposicion e un participi passat substantiat ; òm pòt citar : *A l'amagat, a la decebuda, a la galaupada, a la resconduda, a tengut, d'amagat, d'ausida, de fregada*, etc.

5) Imperatiu

Se formant amb una preposicion seguida d'un compausat : *imperatiu+substantiu*, coma : *A picacotèl, a pipa-redòla, a racacòr, a tiramandil, a tirapel, a tira-qui-pòt*, etc.

6) Participi passat + que + auxiliar

Aquela formacion frequenta es del tot idiomatica.

Ex. : *Fatigat qu'era, me som endormit* (Fois.). | *E vist que l'a, de mala fòrça lo retira* (Godolin). | *E arribats que son estats devèrs lo dit Besièrs, an metut lo sèti tot a l'entorn* (Crosada).

7) Ablatiu absolut

Es una forma sobretot literària, pauc correnta dins la lenga parlada.

Ex. : *Aguda faita la resposta, lo messatgièr se n'es tornat* (Crosada). | *L'endeman matin, ausidas las messas, Carles apelèc alcun...* (Filomena). | *Aquò fach, se quitèt lo capèl de sul cap* (Vermenosa).

8) Gerondiu

Lo gerondiu es ordinàriament construit amb la preposicion *en* e qualche còp amb *tot en* o *tot sol*.

Ex. : *Ponheton aviá nosat son fial a un arbròl e tornejat tot lo bòsc en devolzant son escaut* (Besson). | *Apega sa man blanca sus ma gòrja en risent* (Langlada). | *L'aiga raja en bulint* (Delostal). | *Cent còps sus l'arquibanc, tot manjant sens faiçons una lisca de torta... ensemble an disputat* (Peiròt). | *Tot en l'aimant, l'atendrai sens morir* (Jansemin).

Los parlars septentrionals substituisson sovent l'infinitiu al gerondiu.

Ex. : *Pro sovent en l'ausir, podiá culhir lo vers* (Delostal). | *Velhava son enfant tot en mèdre lo blat* (Matieu). | *En veire aquel país, sauvatge e rocassier, çò ditz, ieu l'ai vòugut conéisser* (Vermenosa).

L'infinitiu substantiat precedit de la preposicion *a* pòt se substituir al gerondiu o a l'infinitiu.

Ex. : *A l'enfornar, se fan los pans cornuts* (Prov.). | *A l'envielhir, l'enfadésir* (Prov.).

B. — COMPLEMENTS NOMINALS

51. Los **complements** formats de preposicions, de substantius e d'adjectius, presentan divèrsas particularitats tant al punt de vista de la natura de las preposicions coma en çò que pertòca l'omission de l'article.

1) Temps

Los **complements de temps** pòdon se construire amb a coma en francés.

Ex. : *A l'alba, al luscre, a primalba, a punta d'alba, a l'ochava, a solelh colc, a boca de nuèit, a nuèit negra, a ser, a nuèit, a sera, a jorn falit, a nuèit clausa*, etc.

REMARCA. — Cal remarcar, dins los complements que venèm de citar, l'absència freqüenta de l'article contràriament a l'usatge del francés.

Lo **complement de temps** indicant una fèsta, un eveniment, un periòde de travalhs campèstres, es sovent introduït amb *per* sens article.

Ex. : *Per Nadal, per Martror, per vendémias, per sègas, per batesons, per ara, per vacancas*.

Amb article : *per la fèsta, per la nòça, per las batejalhas*.

Lo torn mai idiomàtic del lengadocian es d'introduire lo complement de temps amb *de*.

Ex. : *De matin, de ser, de jorn, de tard, de vèspre, de present, de lèu, de subrejorn, de vegadas, d'en primièr, d'en darrièr, d'aquel temps, d'aquesta ora, d'uns còps, d'autre temps, d'aquestis jorns, d'ara estant, etc.*

Om tròba sovent de complements de temps formats amb *sus* significant *vers*. Ex. : *Sus la nuèit. | Sul ser. | Sus las tres oras*.

Cal notar encara lo complement format amb lo verb *aver*, destinat a indicar un periòde de temps escolat. Es remarcable per l'inversion del verb.

Ex. : *Bèl brieu a, bèl temps a, dos ans a, un mes a, tres jorns a*, etc.

2) Lòc

Lo lengadocian emplega *a* gaireben coma lo francés dins los **complements de lòc**.

Ex. : *Al camp, a la cava, al cèl, al confinh, a la fenèstra, al lièch, a Narbona, al rèc, a la vila*, etc.

Cal notar las expressions sens article.

Ex. : *A batejalhas, a fèsta, a nòça, a socors*, etc.

La preposicion *a* se combina amb *de* per indicar la provenéncia.

Ex. : *D'a la Planca* (Rgt.). | *D'a Mejalanon* (Rgt.). | *D'a Prunet* (Orlh.). | *D'a Junhac* (Orlh.). | *D'a Sansac* (Orlh.). | *D'al Fèl* (Orlh.).

Aquela combinason es pròpria als parlars septentrionals.

Los complements construits amb *en* de l'anciana lenga son estats sovent substituïts per *dins* o *a* dins la lenga modèrna. Es atal que : *En aquest reialme* (Galhard) s'es tresmudat en : *Dins aqueste reialme* ; *en Fois* es devengut *a Fois*.

L'emplec de *en* diferís pauc de l'usatge francés. Ça que la, cal téner compte que, dins divèrsis parlars sobretot en Montp., Cev. e qualche còp Fois. e Orlh., es utilizat largament gaireben coma dins l'anciana lenga.

Ex. : *En Agde, en Alès, en Arle, en Aigal, en Cevenas, en Fois, en Orlhac ; en cèl, en montanha, en palús, en plaja, en plana, en païs bas, en salant, en seuva, en terra, etc.*

Pòt se combinar amb *de* per indicar la provenéncia.

Ex. : *D'en Carnon, d'en Calada, d'en Cevenas, d'en Puègnaut (Orlh.), d'en garriga, d'en grata, d'en trasmontana, d'en mar, d'en terra.*

Amb las preposicions *dins*, *fòra*, *per*, cal notar l'absència d'article dins fòrça complements.

Ex. : *Dins mar, dins òbra, dins terra ; fòra man, fòra terra, fòra vila ; per campèstre, per carrièira, per òrta, etc.*

Lo complement *preposicion + substantiu* pòt èsser renfortit per un **advèrbi pòstpausat** marcant la direcció.

Ex. : *Descendiá per un serrat aval* (Fois.). | *S'embauça pels timbals aval* (Fois.). | *Pujava pel cremalh amont* (Fois.). | *A quelques setmanas enllà* (Fois.). | *Lo*

se'n mena per Vilòta enllà (Fois.). | *Getat del pont* SINTAXI. *enjós* (Crosada). | *D'aquesta ora enllà.* | *De l'ora ençà.* | — Complements nominals. | *D'aquesta ora endavant.*

Aquela construcció existís en catalan e es fre-quenta en Fois. — Lòc.

3) Manièra

Un grand nombre de **complements de manera** son formats, coma en francés, amb la preposicion *a*.

Ex. : *A bassacadas, a bèl braçat, a bèlas ondas, a boca de sac, a bonas, a glops, a grapas, a léser, a luchas, a òrbas, a pè ranquet, a redoladas, a ronfle, a semals, a tustas e bustas, etc.*

Una autra tièra es constituida amb l'ajuda de *de*.

Ex. : *D'ausida, dapàs, de badas, de biais, de bon, de caps, de còp, de contunh, de dreit, d'esquinas, de genolhs, de grapas, de léser, de letz, de mors, de nonent, de pès, de rescòst, de sobras, de verai, etc.*

I a encara de formacions amb lo sufix plural *-ons*.

Ex. : *A cavalhons, a rescondons, d'abausons, d'escondons, d'escotons, de genolhons, de remicolons, de setons, etc.*

Un nombre relativament reduit es precedit de *per*.

Ex. : *Per bona espècia, per escasença, per fòrça, per fortuna, per malastre, per mesura, per òps, per rason, per sobras, per tal astre, etc.*

VII. — PROPOSICIONS SUBORDINADAS

52. Lo lengadocian pòt emplegar, coma lo francés, l'infinitiu dins las proposicions subordinadas qu'an un verb del tipe semi-auxiliar.

Ex. : *Lo dever me comanda de pregar Dieu per els* (Galhard). | *Jo pensavi defòra aver qualche repaus* (Corteta). | *Me caliá respondre* (Peiròt). | *Vos cal contar* (Besson).

Los meteisses verbs admeton parallèlament la construccion amb que e un verb a un mode personal qu'es sovent lo subjonctiu.

Ex. : *Vos prèc qu'em digatz...* (Filomena). | *Te adjuri que faças tala causa* (Opusculs del sègle XV). | *E admonestèc cascun que visquèsson tots e totas ben e leialment* (Purgatòri). | *Los conselhava que bailèssen e arredèssen la vila* (Crosada). | *Pregatz-lo que'ls me prèste* (Galhard). | *M'a defendut que non vos respondessi* (Corteta). | *Cal qu'io crèbe* (Peiròt). | *Cal que me prestetz* (Besson). | *Lor fèt signe que caminèsson* (Besson). | *Li anèc dire que venguèsse* (Fois.).

Cal notar que lo lengadocian a una propension marcada per las proposicions subordinadas amb lo subjonctiu. Entre : *Diga-li de venir e diga-li que venga*, es lo segond torn qu'es mai idiomatic e que predomina cò dels escrivans qu'an escapat a l'influéncia del francés. Aquò es sobretot sensible amb l'imperfait del subjonctiu que lo francés defugís sistematicament, mentre que lo lengadocian l'emplega normalament.

Quand lo francés escriu : *Ils leur dirent de venir*, lo SINTAXI. lengadocian aurà : *Lor diguèron que venguèssen*. — *Proposicions subordinadas.*

REMARCA. — L'anciana lenga podiá emplegar la proposicion infinitiva a la plaça de la proposicion subordinada dins de cases coma los segunts : *Non es pas bon lo òme èstre sol* (Mistèris). | *Malediccion sia donada a vosautres, fals testimònisi, que avètz dich lo ben èstre mal* (Mistèris).

53. Dins las **proposicions subordinadas** introduitas per un pronom relatiu, òm tròba doas menas de construccion :

1) Construccion normala amb los relativus *qui*, *que*, *qué*, *qual*, *lo qual*, *dont*, *ont*.

Ex. : *Petits rius dont l'argent vesiadament gorrina* (Godolin). | *Avalisca lo gus de qui la man profana ven de ronçar pel sòl l'autar de la vertut* (Godolin). | *L'arc amb qué balha sul bequin...* (Godolin). | *La facilitat amb la quala fas tos verses* (Peiròt). | *La femna de quau vos parle* (Montp.). | *Voldriá pas que tos uélhs... seguiguèsson la dralha ont mon passat se pèrd* (Barta). | *Aquí l'òme de qui parlavem* (Cent.).

2) Construccion amb que precisat per un pronom o un advèrbi pronominal conjunts al verb o un pronom possessiu.

Ex. : *La Martina que lo chamin de ferre li tuèt son òme* (Gav.). | *Vos naisserà un enfant que li donaretz lo nom de Jèsus* (Besson). | *Dels òmes que pertot lor quitan lo capèl* (Besson). | *Aviá un castèl que tot i lusissiá* (Fois.). | *Dins una vila que i aviá un castèl* (Gav.). | *Aquel terraire que i sètz nascuts* (Besson). | *Los gravals que ne fan de matons* (Gav.). | *Semena d'aquellos melons que ne gardèri la grana* (Cent.). | *Aquí i aviá un òme*

que sa man drecha èra seca (Besson). | Bosquivol que son còl, sas alas e sa coeta lusissián coma de nivols (Besson). | De bèls-fraires que tu remplaçaràs lors sòrres (Besson). | Aquò èra un boc que sa borra negra penjava d'aquí al sòl (Gav.).

REMARCA. — Sovent los pronoms, los advèrbis e los possessius fan sofraita. Ex. : *L'estrangière que sabián pas d'ont èra venguda* (Gav.). | *L'ostal qu'èra nascut* (Besson). | *Aquel òme que parlatz* (Cent.). | *La lana... que vòli far lo drap* (Fabre). | *Amb lo camin... que l'òm va a la glèisa* (Fabre). | *De pèiras preciosas que la beutat non se podiá estimar* (Purgatòri).

54. Las proposicions subordinadas amb lo verb al subjonctiu pòdon se construire sens la conjoncció que dins un cèrt nombre de cases.

1) Dins las frases optativas formadas amb : *Plaga, plaguès, basta, baste, ja, ja tant de bon, òm pòt aver que o non.*

Ex. : *Baste me volguès, ieu !* (Besson). | *Baste que me ferrèssetz la cavala !* (Besson). | *Ja tant de bon crebèsse !* (Cent.). | *Ja tant de bon que te vegèsssem pas mai !* (Cent.). | *Ja o sàpia !* (Fois.). | *Ja que lo diable l'arrapèsse !* (Fois.). | *Plaguès a Dieu volguès-setz assajar !* (Galhard). | *Plaguèsse a Dieu, Guimbarda, aguèssi, ieu, mentit !* (Teatre de Besièrs).

2) Dins las proposicions concessivas o condicionalas indicant mai o mens explicitament una alternativa, i a supression de *que*.

Ex. : *O florissa la patz, o toquèssa l'alarma, — la justicia, la fe, la fòrça, la bontat, — e tot çò que lo cèl dona per raretat, — coma l'aiga a la mar se rendián a son arma* (Godolin). | *Afin qu'en tot temps, nève o*

plòga, preguem Dieu que vos renda urós (Sage). | E SINTAXI. aja volgut o non lo dit comte Ramon, de la dita vila — Proposicions subordinadas. | *E dises, siá verai o messorga, que me conoisses...* (Sage). | *Se'n pòt tornar o fos una *sorcièira* (Teatre de Besièrs). | *Non i a ni grafièr ni notari... o fos quauque traïnamalur, qu'on vòuga viure de la sòrta* (Sage).

3) La supression de *que* se produís encara dins las proposicions subordinadas formadas amb de locucions conjonctivas ja estudiadas al § 149 de la MORFOLOGIA (Remarca).

Ex. : *Tornarai, abans siá gaire* (Cent.). | *Davant lo solaç non s'espasse, totis non seràn pas contents* (Amilhà).

REMARCA. — La supression de *que* se rencontra encara dins de proposicions indicant una data, un moment determinat. Ex. : *A doman siàm* (Corteta). Aicí un exemple de supression dins una frase normala : *E non sai que me ten non vos *dongui un cofat* (Corteta).

VIII. — VÈRB

A. — TEMPS COMPAUSATS E PERIFRASIS VERBALAS

1) Temps compausats

55. Los temps compausats de l'occitan se forman, coma dins las autres lengas latinas, amb los auxiliars *aver* e *èsser* e lo participi passat del vèrb a conjugar.

Contràriament a çò que se passa en francés, lo vèrb *èsser* es son propòri auxiliar : *som estat*, fr. *j'ai été*.

Los vèrbs exprimissen una idèa de movement usan tanben del vèrb *èsser*. Son los segunts : *anar* e *venir*, amb lors compausats, *arribar*, *partir*, *tornar*, *dintrar*, *sortir*, *nàisser*, *morir*, *descendre* o *davalar*, *montar* o *pujar*, a l'excepcion de *córrer*, *caminar*, *marchar*, *lendar*, *fugir*, *volar*, *sautar*, *nadar*, que prenon *aver*, mentre que *espelir* e *caire* o *tombar* usan quora d'un, quora de l'autre.

Los vèrbs transitius emplegan *aver* e los intransitius *èsser* : *Ai cantat.* | *Som demorat.*

Los vèrbs pronominals e la conjugason passiva de tots los vèrbs emplegan *èsser* coma auxiliar : *S'es defendut.* | *Se son pensats.* | *S'es copat lo dit.* | *Es estat esclafat.*

Los temps subrecompausats se forman amb lo participi passat de l'auxiliar interpausat entram l'auxi-

liar e lo participi passat del vèrb a conjugar. Aqueus temps existisson que pels vèrbs exprimissen una accion, conjugats a la votz activa o pronominala : *Ai agut donat.* | *Som estat anat.* | *Me som estat passejat.*

Dins las **perifrasis verbals**, los temps del passat pòdon emplegar siá l'auxiliar que conven al vèrb principal, siá l'auxiliar exigit pel semi-auxiliar. Sembla, çà que la, que lo lengadocian preferís l'auxiliar que demanda lo vèrb principal.

Ex. : *Es pas pogut venir* (Fois.). | *Som volgut anar al camp* (Cent.). | *Eran poguts arribar a l'ora* (Cent.). | *Es volgut anar* (Crosada). | *Son volguts intrar* (Crosada). | *Me som volgut venjar* (Opusculs del XV^e siècle). | *An tornat dormir* (Cent.). | *A pas pogut venir* (Cent.). | *Ai volgut me venjar* (Cent.). | *An degut partir* (Cent.). | *Son anats pescar* (Cent.).

REMARCA. — Cèrts vèrbs conjugats amb *èsser* pòdon o *èsser* amb *aver* dins qualques parlars d'una faïcon excepcionala. Ex. : *Las sirventas avián estadas lengudas* (Fois.). | *La granja aviá estada cremada* (Fois.).

Temps compausats de aver

56. Mòdes impersonals

INFINITU PASSAT	: aver agut.
PARTICIPI PASSAT	: avent agut.

Indicatiu

PRETERIT INDEFINIT	: 1 ai agut, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 aviá agut, etc.
PRETERIT ANTERIOR	: 1 aguèri agut, etc.
FUTUR ANTERIOR	: 1 aurai agut, etc.
CONDICIONAL PASSAT	: 1 auriá agut, etc.

	Subjonctiu
PRETERIT	: 1 aja agut, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 aguèsse agut, etc.

Temps compausats de èsser

	Mòdes impersonals
INF. PASS.	: èsser estat.
PART. PASS.	: essent estat.

Indicatiu

PRET. IND.	: 1 som estat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 èri estat, etc.
PRET. ANT.	: 1 foguèri estat, etc.
FUT. ANT.	: 1 serai estat, etc.
COND. PASS.	: 1 seriá estat, etc.

Subjonctiu

PRETERIT	: 1 siá estat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 foguèsse estat, etc.

Temps compausats de cantar

	Mòdes impersonals
INF. PASS.	: aver cantat.
(SOBRECOMP.)	: aver agut cantat.
PART. PASS.	: avent cantat.
(SOBRECOMP.)	: avent agut cantat.

	Indicatiu
PRET. IND.	: 1 ai cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 ai agut cantat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 aviá cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 aviá agut cantat, etc.
PRETERIT ANT.	: 1 aguèri cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 aguèri agut cantat, etc.
FUTUR ANT.	: 1 aurai cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 aurai agut cantat, etc.
COND. PASS.	: 1 auriá cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 auriá agut cantat, etc.

Subjonctiu

PRETERIT	: 1 aja cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 aja agut cantat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 aguèsse cantat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 aguèsse agut cantat, etc.

Temps compausats de anar

	Mòdes impersonals
INF. PASS.	: èsser anat.
(SOBRECOMP.)	: èsser estat anat.
PART. PASS.	: essent anat.
(SOBRECOMP.)	: essent estat anat.

	Indicatiu
PRET. IND.	: 1 som anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 som estat anat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 èri anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 èri estat anat, etc.

SINTAXI.
—Vèrb.
—Temps
compau-
sats
e perifrasis
verbalas.

PRET. ANT.	: 1 foguèri anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 foguèri estat anat, etc.
FUT. ANT.	: 1 serai anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 serai estat anat, etc.
COND. PASS.	: 1 seriá anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 seriá estat anat, etc.

Subjonctiu

PRETERIT	: 1 siá anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 siá estat anat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 foguèsse anat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 foguèsse estat anat, etc.

Temps compausats de s'anujar

Mòdes impersonals

INF. PASS.	: s'èsser anujat.
(SOBRECOMP.)	: s'èsser estat anujat.
PLUS QUE PERFAIT	: s'essent anujat.
(SOBRECOMP.)	: s'essent estat anujat.

Indicatiu

PRET. IND.	: 1 me som anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 me som estat anujat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 m'èri anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 m'èri estat anujat, etc.
PRET. ANT.	: 1 me foguèri anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 me foguèri estat anujat, etc.
FUT. ANT.	: 1 me serai anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 me serai estat anujat, etc.
COND. PASS.	: 1 me seriá anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 me seriá estat anujat, etc.

Subjonctiu

PRETERIT	: 1 me siá anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 me siá estat anujat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 me foguèssi anujat, etc.
(SOBRECOMP.)	: 1 me foguèssi estat anujat, etc.

Temps compausats del passiu èsser anujat

Mòdes impersonals

INF.	: èsser anujat.
INF. PASS.	: èsser estat anujat.
PART. PRES.	: essent anujat.
PART. PASS.	: essent estat anujat.

Indicatiu

PRESENT	: 1 som anujat, etc.
IMP.	: 1 èri anujat, etc.
PRET.	: 1 foguèri anujat, etc.
FUT.	: 1 serai anujat, etc.
COND.	: 1 seriá anujat, etc.
PRET. IND.	: 1 som estat anujat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 èri estat anujat, etc.
PRET. ANT.	: 1 foguèri estat anujat, etc.
FUT. ANT.	: 1 serai estat anujat, etc.
COND. PASS.	: 1 seriá estat anujat, etc.

Subjonctiu

PRES.	: 1 siá anujat, etc.
IMP.	: 1 foguèsse anujat, etc.
PRET.	: 1 siá estat anujat, etc.
PLUS QUE PERFAIT	: 1 foguèssi estat anujat, etc.

SINTAXI.
—Vèrb.
—Temps
compau-
sats
e perifrasis
verbalas.

2) Perifrasis verbals

57. Los vèrbs : **caler, deure, poder, voler**, que pòdon èsser considerats coma de semi-auxiliars, e los segunts : **anar, afortir, ausir, comptar, confessar, daissar, declarar, denhar, escotar, esperar, falir, far, gausar, mandar, menar, negar, paréisser, preferir, pretendre, regardar, reconéisser, saber, semblar, sentir, s'imaginar, valer mai, venir, véser** e sinonims se construisen sens preposicion.

Ex. : *Cal dormir.* | *Pòdi cantar.* | *Vòl sortir.* | *Gausas parlar.* | *Sembla poder.*

En foissenc e en tolosan, los vèrbs de movement e de percepcion pòdon se construir amb a.

Ex. : *Manca a se copar lo còl* (Fois.). | *Venir a véser* (Fois.). | *L'anatz veire a far* (Fois.). | *Aviá ausit a contar* (Fois.). | *La vetz a fugir* (Fois.). | *La menèc a pàisser* (Fois.). | *Véser a fugir* (Tol.). | *Per véser a desfilar* (Tol.). | *Manquèt a blaimar* (Orlh.).

Lo vèrb **venir**, amb la preposicion **de**, exprimís lo passat recent.

Ex. : *Veni de cantar.* | *Veniá de dejunar.* | *Venon de trabalhar.*

L'accion prolongada pòt èsser exprimida per **anar** e lo gerondiu. Es un torn frequent dins l'anciana lenga, mas rar dins la modèrna.

Ex. : *Non vau banissent la doçor de la vida* (Teatre de Besièrs). | *Lo que vai cantant a tard o temps bramarà fam* (Langlada).

Lo futur immediat se forma amb lo present o l'imperfait del vèrb **anar** e l'infinitiu.

SINTAXI.
—Vèrb.
—Temps
compau-
sats
e perifrasis
verbals.

Ex. : *Vau cantar.* | *Anavi dejunar.* | *M'anavan copar lo pel.*

En francés : *Je suis sur le point de chanter.*

Un autre futur perifrastic se forma amb lo futur **d'anar** e l'infinitiu.

Ex. : *L'anaràs pèdre* (Vermenosa).

Lo meteis vèrb al present o al preterit pòt donar un preterit perifrastic d'usatge reduït dins la lenga actuala.

Ex. : *Anèt assajar totas las lunetas* (Gav.). | *Los va treigir* (Vermenosa). | *Sant Martin que son pròpri mantèl pel mièg anèt partir* (Galhard).

Una mena de plus que perfect se construís amb lo present e l'imperfait d'**anar**. Es usitat dins de frasas condicionalas.

Ex. : *Si solament anavan saber gardar lo capon* (Fois.). | *Se va saber escriure, Joan Pèire auriá portat tres galons* (Vermenosa). | *Se vau saber aquò, — çò ditz — auriá marnat* (Vermenosa). | *Li torciá lo còl, s'anava repugnar* (Teatre de Besièrs).

Voler + infinitiu dona un genre de futur.

Ex. : *Vòl ploure.* | *Vòl nevar.* | *Lo vent vòl virar.*

58. Los vèrbs segunts pòdon se construir amb **de** : **acabar, acostumar (s'), agradar (s'), aimar, amodar (s'), aver plaser, cercar, començar, contunhar, creire, desirar, diferir, ensenhar, exercir, fisar, menaçar, remembrar (se), pensar, plaire, tardar.**

Ex. : *Ensenhar de fugir.* | *S'amodar de cridar.* | *Contunhava de presicar.* | *An desirat de veire.* | *Cresiá d'èsser rei.* | *Comenci de polsar.* | *Esperavi d'aver de trabalh.* | *Menaça de caire.* | *Tarda de pagar.* | *Diferís de far.* | *Fugís de legir.*

Pòdon se construire tanben amb a : **acostumar**, **aimar**, **aver plaser**, **cercar**, **començar**, **contunhar**, **ensenhar**, **fisar**, **pensar**, **tardar**.

Ex. : *Aima a rire.* | *Acostumar a sofrir.* | *Aver plaser a dormir.* | *Comença a plorar.* | *Tarda a pagar.*

Aimar, **creire**, **desirar**, **pensar** pòdon se pairar de preposicion.

Ex. : *Aima rire.* | *Creire partir.* | *Pensèt morir.*

59. Un futur perifrastic se forma amb **èsser** e la preposicion **per**.

Ex. : *Vos sètz per esposar de vèspre l'ataüt* (Teatre de Besièrs). | *Es pas per morir* (Cent.).

L'accion prolongada se rend per **èsser a**, fr. *être en train de*.

Ex. : *Era a se passejar* (Fois.). | *Eran a badar sul fieral* (Cent.).

Èsser de marca l'obligacion o la possibilitat ; correspond al francés : *Il est à*.

Ex. : *Es de creire.* | *Era de plànher.* | *Son de gardar.*

Téner de + participi constituís una perifrasi verbala exprimissent la **continuitat** o l'**excès** de l'accion.

Ex. : *Lo ten de velhat.* | *M'a tengut de regardat.* | *Lo tenguèron de breçat.*

En francés : *Il ne cesse de le surveiller.*

Tornar+infinitiu indica lo **renovèlament** de l'accion. Lo lengadocian substituís generalament aquel torn als verbs en *re-*.

Ex. : *Aquel arbre a tornat florir.* | *Tornarà ploure.* | *L'avèm tornat véser.*

En Fois. e Tol., **tornar** se construís amb *a*.

Ex. : *Tornaràs pas mai a intrar* (Fois.).

Un futur intencional se forma amb los divèrses temps de **aver** de seguits de l'infinitiu. Es pauc usitat.

Ex. : *Ai de partir lèu.* | *Aviá d'escriure una letra.*

B. — US DELS TEMPS E DELS MÒDES

1) Indicatiu

60. L'imperfait de l'indicatiu exprimís una accion passada, non encara del tot acabada, mas pusleu en via de desenvolopament.

Ex. : *Aimave lo bestiau, aviá lo gost dau ben ; — mas mon paire, *vòuguent de ieu faire un sabent, — me metèt en pension dins aquela estigança* (Langlada).

Lo preterit, al contrari, exprimís una accion del tot passada e acomplida.

Ex. : *Lo dimars matin, tot Palhandra foguèt al cementèri* (Besson).

Lo preterit indefinit o perfait se referís a una accion del tot acabada en establiscent un rapòrt entre lo passat e lo present.

Ex. : *Ai finit de legir aquel libre aqueste matin.*

Lo plus que perfait e lo preterit anterior exprimisson d'accions anterioras a las que son exprimidas respectivament per l'imperfait e pel preterit.

Ex. : *Tanlèu qu'aviá finit, ieu començavi. | Après qu'aguèt pagat, li donèri lo rebut.*

61. Los temps sobrecompausats jògan un ròtle important en lenga d'Oc.

1) Los temps sobrecompausats pòdon correspondre als meteisses temps que los compausats ordinaris amb una mena de recul dins lo passat e d'indeterminacion dins lo temps : *Som estat anat al mercat que ploviá*, pòt significar quora : *M'es arribat d'anar...*, quora : *Quelque còp, som anat...*, quora : *Mai d'un còp, som anat...*, o encara : *Dins lo temps, som anat...*

Ex. : *Per trop manjar,iei agut vomit* (Opuscules del sègle XV). | *Som estat anat caçar dins aquel bosc* (Cent.).

2) Dins los vèrbs aver acabat, aver finit, aver fait e sinonims, los temps compausats an lo sens dels temps simples : *ai acabat* (present), *aviá acabat* (imperfait), *aguèri acabat* (preterit), *aurai acabat* (futur), *auriá acabat* (cond. present), etc. Los temps sobrecompausats jògan lo ròtle dels temps compausats ordinaris : *ai agut acabat* (pret. ind.), *aviá agut acabat* (plus que

perfait), *aguèri agut acabat* (pret. ant.), *aurai agut acabat* (futur ant.), *auriá agut acabat* (cond. pass.), etc.

Ex. : *Aqueste matin, ai agut acabat vers nou oras, mentre que, aqueste vespre, ai pas encara fait e son cinc oras.*

3) Los temps sobrecompausats jògan lo ròtle general d'anterioras per rapòrt als temps compausats.

Ex. : *E quand son estats arribats e an agut repausat... lors letres an bailadas al dit Sant Paire* (Crosada).

Aquela frasa va nos donar, per transposicion, tota la tièra d'exemples :

E quand èran estats arribats e avián agut repausat... lors letres avián bailadas. | E quand foguèron estats arribats e aguèron agut repausat... lors letres baileron. | E quand seràn estats arribats e auràn agut repausat... lors letres auràn bailadas. | E quand serián estats arribats e aurián agut repausat... lors letres aurián bailadas. | E quand sián estats arribats e ajan agut repausat... lors letres auràn bailadas. | E quand foguèssen estats arribats e aguèssen agut repausat... lors letres aurián bailadas.

Lo lengadocian pòt emplegar fòrça autres combinasons dins las qualas los sobrecompausats s'opausan als compausats.

62. Lo futur indica que l'accion exprimida deu aver lòc a partir del moment present. Es donc un futur del present : *Sabi que vendrà.*

SINTAXI.
—Verb.
—Us dels temps e dels mòdes.
—Indicatiu.

D'autre biais, pòt servir a traduire una conjectura, un doble o una ipotèsi : *Serà malaut tanplan. | L'auràn perdit.*

Lo **condicional**, paral·lelament al futur, indica que l'accion exprimida deviá aver lloc a partir d'un moment passat. Jòga lo ròtle d'un futur del passat : *Sabiá que vendriá. | Saupèri que vendriá.*

Coma lo futur, pòt servir a exprimir una conjectura o una ipotèsi : *Seriá malaut tanplan. | L'aurián perdit. | Voldriás venir ?*

Examinarem pus luènh son ròtle dins las frasas condicionals.

2) Subjonctiu

63. Lo **subjonctiu** es un mòde utilizat, d'una faïçon generala coma en francés, per exprimir un estat o una accion ipotetics, pensats, supausats o volguts.

L'usatge del subjonctiu es mai espandit qu'en francés. Jos aquel aspècte, nòstra lenga s'aparenta puslèu a l'espanhòl.

Anam examinar los divèrses cases ont lo lengadocian emplega lo subjonctiu, mentre que lo francés a recors a un autre mòde.

1) Dins las **frasas condicionals** introduitas per **si**, quand lo verb de la proposicion principal es al condicional o a l'imperfait de l'indicatiu, lo verb de la proposicion subordinada es quora a l'imperfait o al

plus que perfect de l'indicatiu, quora a l'imperfait o al SINTAXI. plus que perfect del subjonctiu. Om pòt donc aver : —Verb.
S'aviá d'argent, partiriá. | S'aviá agut d'argent, seriá partit, o : S'aguèssi d'argent, partiriá. | S'aguèssi agut d'argent, seriá partit.

Dins la lenga modèrna, l'usatge del subjonctiu es sobretot frequent amb l'imperfait del subjonctiu dels verbs *aver* e *èsser* e lo plus que perfect del subjonctiu de tots los verbs.

Ex. : *Se venguès a morir, que fariàm ?* (Delpí). | *S'aquò durèsse encara un brieu, ...d'una paraula a l'altra las causas aurián mau virat* (Teron). | *S'aguèssi d'argent, comprariá aquel camp* (Cent.). | *Senhor, se foguessiatz estat aquí, mon fraire seriá pas mòrt* (Cubainas). | *S'aguèssi fach jogar las dents, — quand furgalhàvetz ma garganta, — ont ne seriàtz ?* (Alibèrt). | *S'aguèssi gausat, l'auriá seguit* (Godolin). | *Se la rateta se foguès pas tant pressada, tots aquels malurs serián pas arribats* (Besson). | *Se n'aguès aguts, panats ben los m'aurián* (Galhard).

REMARCAS. — Dins los tèxtes dels sègles XV, XVI e XVII, òm tròba las formes arcaïcas en *aguèra*, *fora* o l'imperfait del subjonctiu a la plaça del condicional. Ex. : *Si aguèssa viscut, sas gents non aguèran aguda la tribulacion* (Crosada). | *S'el n'aguès plogut... n'aguèrem presas trenta* (Galhard). | *Se vos i fóssetz estat... l'òm aguès puslèu vist...* (Sage).

Om pòt trobar tanben *aguèra*, *fora* en plaça de l'imperfait del subjonctiu o de l'imperfait de l'indicatiu dins la proposicion subordinada. Ex. : *Si lor aguèra lors òbras corregidas, totis aurián badat quand las aurián legidas* (Galhard).

—Us dels temps e dels mòdes.
—Subjonctiu.

2) Après *coma si*, òm tròba l'imperfait de l'indicatiu o l'imperfait del subjonctiu.

Ex. : *Copèt lo pè del muòl coma se *siguès estat de burre* (Besson). | *An script al Sant Paire, et çò en favor del dit comte Ramon, com se fossa lor causa pròpria* (Crosada).

Après *quand*, òm tròba lo condicional o l'imperfait del subjonctiu, mentre que lo francés emplega que lo condicional. N'es atal meteis dins las proposicions concessivas de sens equivalent.

Ex. : *M'avètz rendut un servici que lo vos oblidarai pas de ma vida, quand visquèssi cent ans e mai* (Besson). | *Babilhèsses tu mai que totas las cacaulas — que tenon lo conselh al pè d'un semenat, — tu n'em-pacharàs pas l'arrèst que j'ai donat* (Corteta).

3) Lo lengadocian fa grand usatge del subjonctiu dins las proposicions subordinadas introduïtасs per un relatiu o per una conjonccion, quand an lo sens del futur dins lo present (futur) o del futur dins lo passat (condicional).

Dins lo cas del futur, òm a lo subjonctiu present, e dins lo del condicional, òm a l'imperfait del subjonctiu.

Ex. (Present del subj.) : *Un mes a, som en pensament consí salute dins Tolosa...* (Godolin). | *Atal siá, quand i gaites* (Fois.). | *Tanlèu que lo solelh venga* (Besson). | *Tanlèu qu'arribe* (Cent.). | *Qui tantòst aja pres los mericles per véser lo jorn, que non los quite pas se vòl ara véser la nuèit* (Godolin). | *Ara vòli far quicòm mai, tant que la musa me segonde* (Godolin). | *Tant que me plàcia* (Corteta). | *L'ora que mai vos plàcia*

(Corteta). | *Salva qui pòsca* (Galhard). | *Vejam se vos poscatz* (Corteta). | *Çò que volgatz* (Fois.). | *Farà pas coma vòlga* (Cent.).

(Imperfait del subj.) : *Se deviá maridar que quora paríer miracle se vegèsse* (Fois.). | *Ne prenguèt per en cas que n'aguèsse enveja* (Fois.). | *Per ac fèr anartant que *posquèssa* (Fois.). | *D'esclòps malaisits que l'aguesson empachada de córrer...* (Fois.). | *Non vengueron dançar davant un grand castèl ont lo prince a venir... recebèsse d'encés* (Jansemin). | *E doni un mèrle blanc a qui la dementissa* (Corteta). | *Qual aguès dich* (Teatre de Besièrs). | *Qui aguès jamai pensat que me l'aguesson desrabat* (Teatre de Besièrs). | *Qui o vissa, dissèra...* (Crosada). | *Qui l'aguèssa vist adonc n'aguèssa pas dit que fossa enfant* (Crosada). | *S'i vesiá de blat plan galhard ont lo paure aguèsse sa part, mon *ama seriá consolada* (Mir). | *Ieuiei pensat consí lo poguès aver* (Opusculs del siècle XV). | *Qui non coneissiá pro que jamai amb Peiròt n'agossa fèit son pro* (Corteta). | *El es assegurat qu'ela se fossa aucida* (Corteta). | *Qual seriá lo pilhard que prenguèsse paciència* (Teatre de Besièrs). | *Ieu que cresíá que jamai pus n'aguèsse besonh* (Teatre de Besièrs).

Cal notar que, dins tots los exemples citats, en fòra del sens futur del vèrb, i a un element de doble e d'incertitud.

Aquel usatge del subjonctiu es del tot desconegut en francés ; remembra puslèu l'espanhòl.

4) Après los vèrbs intellectius : *creire, pensar, semblar, trobar, saber e dire* interrogatius o negatius, admetre e sinonims, las proposicions subordinadas amb

de vèrbs als temps del present o del passat admeton plan pus sovent que lo francés lo subjonctiu, quand i a un element de doble o d'incertitud dins lo sens.

Ex. : *Cresi qu'es o que siá malaut.* | *Pensas qu'aja d'argent o qu'a d'argent.* | *Sabi pas que venga.* | *Metí que o creses o que o cregas.* | *Ieu cresíá que sens rason me volguèsses metre en prison* (Teatre de Besièrs). | *Vos non m'aviatz pas dich que fóssetz amorós* (Teatre de Besièrs). | *Totis cresíán qu'aguèssi fait fortuna* (Fois.). | *Pensavan que non fossen que trufas* (Crosada). | *Qui dirà que la nòstra non forèssa pas de l'asempre* (Godolin). | *N'an volgut creire jamai qu'aguèssi fach lo libre* (Galhard). | *An-se pensat que los dedins los volguèssen decebre* (Crosada). | *Sabiá pas que venguèsses tan lèu* (Cent.).

REMARCA. — Aquels vèrbs vòlon lo vèrb de la proposicion subordinada quora al futur o al condicional, quora al present o a l'imperfait de subjonctiu, quand lo sens es futur amb un element de doble o d'incertitud, cas estudiad pus haut (veire lo § 3) : *Cresi que vendrà o que venga.* | *Cresíá que vendriá o que venguèsse.*

5) En occitan, l'imperatiu negatiu es sempre traduit per lo subjonctiu.

Ex. : *Vengas pas.* | *Cantes pas.* | *Tornes pas.* | *Anes pas enlòc.* | *Non volgatz o creire.*

Cal notar aici qu'un cèrt nombre de vèrbs ja estudiats en morfologia, utilizan las formas del subjonctiu a l'imperatiu, en fòra de las personas que l'imperatiu possedís pas. Dins los dos cases, lo subjonctiu en fonction d'imperatiu se paira de *que*.

SINTAXI.
 — Vèrb.
 — Us dels temps e dels mòdes.
 — Subjonctiu.

Ex. : *Sovenga-te que t'an escandalizat* (Besson). | *Vejam qual serà la pus lèsta* (Teatre de Besièrs). | *Cregatz que vos escoti* (Cent.). | *Garde-se que ma raça non li faça un afront* (Teatre de Besièrs). | *Fagam a qui cante melhor* (Godolin). | *Faça Dieu tot çò que li plàcia* (Godolin). | *Plàcia vos non refusar pas* (Corteta). | *Viscatz contents* (Vermenosa). | *Qui la crenh, la descauce* (Corteta).

3) Imperatiu

64. Dins cèrts cases, l'imperatiu pòt èsser remplacat per l'infinitiu.

Ex. : *Veire, Arpalhan, quinas pròvas as ?* (Besson). | *Veire un pauc* (Langlada).

IX. — INTERROGACIONS E EXCLAMACIONS

A. — INTERROGACION

65. L'occitan emplega divèrses mejans per marcar qu'una proposicion es interrogativa.

1) D'en primièr, pels mots interrogatius estudiats en morfologia : *qui, que, quin, qual, quant, quora, ont, consí, perqué*, etc.

2) D'autre biais, per la pòstposicion del subjècte exprimit après lo verb.

Ex. : *Que devendrai, ieu ?* (Besson). | *E ont anatz, l'òme ?* (Fois.). | *Qual siás, tu ?* (Besson). | *Que me vòls, pesolhós ?* (Besson). | *Que çai ausisse ieu ?* (Sage). | *D'ont venon aquels plors ?* (Corteta). | *Siás tu, cabra ?* (Teatre de Besièrs). | *Que fas, femna ?* (Cent.).

3) En defòra dels procediments precedents, l'interrogacion es marcada per un accent d'intensitat particular que pòrta sus la darrièra sillaba tonica, levat los mots destacats que pòdon siègre.

Ex. : *Ont anatz ?* | *Que dises ?* | *Es pas tu, Pèire ?* | *I anatz pas, l'òme ?* | *Que fasètz, vos ?*

Dins nombre de cases, la frasa interrogativa diféris pas de la frasa enonciativa en fòra de l'accent d'intensitat.

Ex. : *Vòls vendre aquel capèl ?* (Contes). | *Vos volètz ben, Guilhòt, que los autres s'i tròben ?* (Corteta). | *Pòdi comptar sus vautres ?* (Besson). | *L'avètz al lèit ?* (Barta).

REMARCAS. — Dins los parlars septentrionals e sobretot SINTAXI. dins los orientals, s'es desenvolopat la particula interrogativa *-ti*, per imitacion del francés *-t-il*, dins : *Est-il ?* | *Qu'y a-t-il ?* D'en primièr, servissià logicament que per la 3^a pers. del sing., puèi s'es espandida a totas las personas. Aquela formacion s'es introduita despuèi lo sègle XVI. Ex. : *Me caldrà-ti prene las armas ?* (Teatre de Besièrs). | *Es-ti vòstra man que me tòca ?* (Sage). | *De qué me vòles-ti ?* (Langlada). Es una forma a defugir.

L'anciana lenga podiá pòstpausar los pronoms subjèctes, regims o complements, jos forma de pronoms conjunts al verb. La lenga dels sègles XVI e XVII avia conservat aquel usatge en l'exagerant a causa de la dita temporària dels pronoms subjèctes. Ex. : *E ! Dieu, que pòt-el èstre ?* (Corteta). | *Ma mair, que disètz-vos ?* (Corteta). | *E benlèu... que sap-òm ?* (Corteta). | *Que vòls-tu que j'i faci ?* (Corteta). | *Que veni-ieu d'ausir ?* (Teatre de Besièrs). | *Trufas-te ?* (Corteta). | *Pensas-o, tu, compair ?* (Corteta). | *Las tres personas son-i, e diriàtz-me, vos, consí ?* (Amilhà). | *As-los de la maison caçats ?* (Amilhà). | *Auriás-li donat cap d'escais ?* (Amilhà). | *Es-se lo Paire incarnat ?* (Amilhà).

La pòstposicion dels pronoms al verb pòt se trobar encara en foissenc modèrn.

66. L'interrogacion indirècta es indicada pels mots interrogatius ja examinats.

Ex. : *Sai pas consí farem.* | *Diga-me que dison.* | *Ensenhatz-me de quina faïçon fasètz.* | *Poiriás me dire quora vendrà.* | *Vejam qual prendrà.* | *Veses quantas son.*

REMARCA. — En Fois., los mots interrogatius son precedits de la particula *se*. Ex. : *Escotatz un pauc se quin (consí) la letra s'acabava* (Fois.). | *Ai pas jamai *sapiut se consí s'apelava* (Fois.). | *Volguèt saber se quant de mesuras n'i aviá* (Fois.). | *Veirem se qui es* (Fois.). | **Fosquèt per demandar se de qui èra* (Fois.).

En Fois., l'interrogacion dirècta pòt èsser marcada per *se* : *Se cantaràs* ?

67. La **responsa afirmativa a una question positiva** se fa amb *ò* o un de sos compausats ja estudiats en morfologia.

Ex. : — *Aquò te vai* ? — *Oc-ben* (Gav.). | — *Sabes ferrar* ? — *Cresi qu'òc-ben* (Besson). | — *Auriás besonh d'una pompa* ? — *Benlèu òc* (Gav.). | — *Tu parlas de la coja* ? — *O-ben* (Corteta). | — *Vòls venir* ? — *O* (Cent.). | — *Es-El en cada quartièr dedins l'ostia tot entièr* ? — *O-ben* (Amilhà).

REMARCAS. — Dins divèrsis parlars, la particula afirmativa *ò-ben* es emplegada amb una valor respectuosa en correspondéncia amb *vos*, mentre que *ò* respond a *tu* : — *Vòls venir* ? — *O*. | — *Volètz venir* ? — *O-ben*. Arriba sovent que lo gallicisme *oui* se substituís a *ò-ben* : — *Volètz venir* ? — **Oui*.

La responsa afirmativa a una question negativa se fa amb *si* o un de sos compausats. Sovent lo verb de la question o un verb apropiat es repetit dins la responsa.

Ex. : — *As pas causit* ? — *Si ai ben* (Gav.). | — *M'ajudariàtz pas un pauc a trobar mon ostal* ? — *Si farai* (Gav.). | — *Me saupriás pas consí s'apelava* ? — *Si-ben o sabe* (Gav.). | — *Comprenètz pas aquel «sufficit»* ? — *O ! si-ben lo compreni* (Besson). | — *Aquò es pas l'enfant de Josèp* ? — *Si-ben talament* (Besson). | — *Comprenes pas aquò* ? — *Si-ben* (Besson). | *Vòls pas de pan* ? — *Si* (Cent.).

REMARCA. — L'affirmacion respectuosa es sovent faiada amb lo gallicisme *si-fèt* (*fait*) : — *Me pòrtas pas res* ? — **Si-fèt* (Gav.).

La **responsa negativa a una question positiva o SINTAXI.** negativa se fa amb *non*, de vegadas renfortit per repeticion del verb. Om tròba tanben *pas* amb repeticion del verb.

—Interroga-
 cions
 e exclama-
 cions.

Ex. : — *Vòls de pan* ? — *Non* (Cent.). | — *Ai dins l'ostia de pan, quand sòrt de se consacrar* ? — *Non...* (Amilhà). | *Trufariás-te de ieu* ? — *Non fau, vos cal o creire* (Teatre de Besièrs). | — *Encara te fotes de ieu* ? — *Fau pas* (Gav.).

REMARCA. — La negacion respectuosa es generalament exprimida per *nani*, de l'ancian francés *nenil*. Es una forma a defugir.

B. — EXCLAMACION

68. Las proposicions exclamativas son marcadas pels exclamatius ja estudiats : *qual*, *quin*, *quin un*, *quant*, *que*, *consí*, *quora*, etc.

Ex. : *Quin caminar* ! (Godolin). | *E ! Sénher, que de flors ací totas novèlas* ! (Corteta). | *Quantas de gents avètz perdut en guerra* ! (Galhard).

D'autre biais, l'exclamacion emplega los torns interrogatius (inversion del subjècte pòstpausat al verb, destacament del regim).

Ex. : *E que te sabe ieu* ! (Gav.). | *Quina pascada qu'estalvièri ieu* (Besson). | *Vòle ben, començatz vos* ! (Gav.). | *Visca jo cinquanta ans e mai* ! (Godolin). | *Laissatz-me legir, ieu* ! (Besson). | *Baste me volguès, ieu* ! (Besson). | *A jo, me fa quicòm* ! (Corteta).

Enfin l'intonacion de las exclamacions es sensiblement identica a la de las interrogacions.

69. L'exclamacion usa largament de frases nominales construitas amb la preposicion *de*.

Ex. : *O ! pr'aquò, diguèt la mamà, d'aquelas traças de bèstias !* (Gav.). | *Ai ! d'aquel mièg caluc !* (Gav.). | *Oi ! d'aquel pelaud !* (Gav.). | *Paure de ieu !* | *Mesquina d'arma !* (Opusculs del sègle XV).

70. Dins las **exclamacions optativas**, òm pòt aver un verb al subjonctiu present sens *que*.

Ex. : *Visca jo cinquanta ans e mai !* (Godolin). | *Dieu vos condusca !* (Corteta). | *Dieu vos n'auja !* (Gav.). | *Dieu vos benesisca !* (Cent.). | *Avalisca !*

La lenga dels sègles XVI e XVII e mai quelques parlars actuals an servat, dins las exclamacions optativas, las vièlhas formes del present de subjonctiu : *Dieu me dan !* (Fois.). | *Dieu m'ajut !* (Corteta). | *Dieu vos gard !* (Godolin) | *Dieu m'aperdon !* (Corteta).

Om tròba tanben l'imperfait e lo plus que perfait del subjonctiu en fonccion optativa.

Ex. : *Vos inquietèssetz pas, brave òme !* (Besson). | *Diguèsses la vertat !* (Gav.). | *Aguèssetz vos d'escuts tres o quatre panièrs !...* (Galhard). | *Aguèssetz vist las domaisèlas que fasián aquí de las bèlas !* (Sage). | *E sabes, Marianna, fèsses pas la travèrsa, coma fas d'a vegadas* (Besson).

L'exclamacion optativa pòt èsser construïta amb un mot optatiu : *baste, ja, ja tant de bon, plaguès a Dieu, baudament, grand gaug*, seguit d'una proposicion subordinada, sens o amb *que*, amb lo verb a l'imperfait o al plus que perfait del subjonctiu.

Ex. : *Baste se i metèsse fuòc !* (Langlada). | *Baste SINTAXI. me volguès ieu !* (Besson). | *Ja que lo diable l'arra- —Interroga-
cions e exclama-
cions.*
—Exclama-
cion.

Los mots optatius pòdon èsser seguits de l'infinitiu.

Ex. : *Baste poder !* (Besson). | *Baste ne tuar pro !* (Vermenosa). | *Grand gaug manjar !*

L'exclamacion optativa pòt èsser reduïta a una frase condicionala introduïta per la conjonccio *si*, dont la proposicion principala es sosentenduda.

Ex. : *S'aguessiatz ausit !* (Gav.). | *S'aguèssi sabut !* (Cent.). | *S'aguèsson volgut pagar !* (Cent.).

X. — EXPRESSIONS INDETERMINADAS

71. Lo torn indefinit pòt èsser exprimit de mantuna manera.

1) Per la 3^a persona del plural coma en latin.

Ex. : *Dison que la femna li es mòrta* (Cent.). | *Sonavan la messa* (Gav.). | *Segavan los blats* (Alb.).

2) Per la 3^a persona dels verbs reflectits o tractats coma reflectits.

En efièit, lo torn reflectit s'aplica dins la lenga modèrna tant als verbs transitius coma als intransitius : *Se sèga, se ditz o se part, se nais*.

Lo verb pòt èsser acordat o non, segon que lo subjècte es sentit coma subjècte o coma regim : *Se sègan los blats o se sèga los blats*. Lo participi passat pòt variar o demorar invariable : *Jamai s'èra pas vist tala causa o jamai s'èra pas vista tala causa*.

Ex. : *Se ditz e se'n vegèt la pròva* (Besson). | *Los òmes s'ausiràn cantar coma de tròns* (Besson). | *A l'òbra se conois l'obrièr* (Sage). | *Se dison de causas plan falsas* (Cent.).

3) Per la 2^a persona del singular o del plural.

Ex. : *Dises una causa, puèi n'es una altra* (Cent.). | *Parlatz rason, vos tractan de piròl* (Cent.).

4) Per l'indefinit òm o l'òm. Cal notar qu'en general los sistèmas precedents per la 3^a persona son exclusius d'aquel que parla, mentre que òm e la 2^a persona s'aplican al que parla coma als autres.

Ex. : *Om es contents de pauc* (Cent.). | *L'òm conois lo mestre a l'obratge* (Prov.). | *Quand òm s'aima de prèp, de luènh òm se conois* (Prov. Rgt.). | *Ieu ai vist en fòrça de passatges que l'òm se deu far aimar de totis personatges* (Galhard). | *Las femnas son, coma l'òm crei, per los òmes, çò ditz la lei* (Sage).

XI. — NEGACION

72. La negacion, jos sa forma anciana *non*, es encara usitada sola. Es susceptible de s'elidir en *n'* davant vocala.

Ex. : *Quau non fai quand pòt, non fai quand vòu* (Prov. Cev.). | *Qui non mòstra, non vend* (Prov. Cent.). | *Tornarai pas que non m'aja pagat* (Cent.). | *I a pas temps que non torne* (Prov. Cent.). | *Al cant del griu, non t'i fiu* (Prov. Fois.). | *Ni non creis, ni non crèba* (Cent.).

Dès una epòca anciana, lo lengadocian coneix la negacion renfortida *non... pas*. Aquela forma subsistís encara dins qualques parlars coma lo Fois. e l'Ag.

Ex. : *Aquò non se pòt pas* (Fois.). | *Per non pas se lo daissar escapar* (Fois.). | *Non ven pas me veire* (Jansemin). | *E dels paures enfants quantis ne son perits — per çò que mestres bons no'ls avián pas noirits* (Galhard). | *Non volgatz pas qu'ela aja un marit coma aquò* (Corteta). | *Vos reconoissètz ben qu'on soi pas una mosca* (Sage). | *Non es pas bon l'òme èstre sol* (Mistèris).

Non pas es generalament emplegat dins lo cas d'un verb sosentendut.

Ex. : *Tu o faràs, non pas el* (Cent.). | « *Se te lavi pas, auràs pas part amb ieu.* » Simon Pèire li diguèt : « *Senhor, non pas solament los pès, mas encara las mans e mai lo cap* » (Cubainas). | *Non pas lo lòc, mas bonas costumas e bona vida fan sant lo capelan* (Leys d'amors).

Dins los parlars modèrns, la negacion abitualament SINTAXI. emplegada es reduita a **pas**.

— Negacion.

Ex. : *Vòli pas i anar* (Cent.). | *Cregatz pas çò que vos dison* (Cent.). | *Cresiá pas çò que veguère* (Pagés). | *E qual es que fa pas un còp sa piada falsa ?* (Perbòsc). | *Aquò empacharà pas la vinha de fruchar* (Langlada). | *Aquel manjamèrlhes aviá pas lo cap aquí* (Besson). | *Cresi d'anar pas al mercat* (Cent.). | *E sabèm pas quora serà la fin* (Mistèris).

REMARCA. — Lo foissenc pòt emplegar *ges* e *cap* allòc de *pas*. Ex. : *Non pòdi ges dire o pòdi ges dire.* | *Non vòli cap parlar.*

73. Los divèrses mots de renfortiment qu'an pres un sens negatiu pòdon s'emplegar conjuntament amb los divèrses tipus de negacion que venèm d'estudiar. Om pòt citar : *pas* (ja estudiat), *ges*, *res*, *pus*, *jamai*, *gaire*, *cap*, *nat*, *arma*, *brin*, *brica*, *pel*, *enlòc*, etc. Las tres combinasons seguentas son possiblas : *non... ges*, *non... pas ges*, *pas ges*.

Ex. : *Non jamai ven* (Cent.). | *Non me contenta pel* (Corteta). | *Dins l'ola que bul, cap de mosca non s'atrapa* (Prov. Fois.). | *Tota bèstia que non beu, jamai non es sadola* (Prov. Fois.). | *La que filha es, de filha non deu dire res* (Prov. Fois.). | *Jo no'n laissarai nat* (Corteta). | *Non s'avisièc pas de res* (Fois.). | *Un sol non n'aguèc pas cap* (Fois.). | *A condicion que non tornarà pas pus* (Fois.). | *I deu pas aver *ama dins l'ostal* (Gav.). | *Ai pas jamai vist res de pariu* (Cent.). | *Avián pas brica d'argent* (Cent.). | *Tornaràs pas mai a entrar* (Fois.). | *Li demorava pas res per manjar* (Fois.). | *E degun cèrca pas rebècas sus aquí* (Besson). | *N'i a pas*

SINTAXI.
—Negacion.

gaire que l'escoten (Besson). | Res lor anava pas mièlhs (Vermenosa). | Pense pas a res plus (Vermenosa).

Arriba sovent que los mots de renfortiment de la negacion sián utilizats sols per donar lo sens negatiu a la proposicion.

Ex. : Quau l'a vista, jamai l'oblida (Vermenosa). | De camps que valián res (Vermenosa). | Degun se'n dobtava (Vermenosa). | Res ven refrescar la rambilha (Langlada). | Nat balha signe de vida (Jansemin). | Jamai plus — de ròsas e de vidalbas — se reveirà lo treslús (Perbòsc). | S'ausissiá cap de bruch (Perbòsc). | Lo te tornarai brica (Perbòsc). | Jamai s'atendiá a una tala causa (Fois.).

Cal notar que dins cèrts cases los mots negatius pòdon prendre lo sens positiu.

Ex. : Finta plan se veses degun (Besson). | Balhane, se n'as cap (Corteta). | Se jamai i vau, t'avertirai (Cent.).

74. La negacion limitada (fr. *ne... que*) es expri-
mida de mantuna manièra.

1) Per non... que.

Ex. : Aquò non es que pecat venial (Opusculs del siècle XV). | Non manjavan que caulets (Teatre de Besièrs). | Non seriá que per la tirar de demest lo carbon (Fois.). | Non sabiá que rire (Cent.).

2) Per la forma pauc usitada non... pas que.

Ex. : Non seriá pas que pecat venial (Opusculs del siècle XV).

3) Per la forma modèrna pas... que.

Ex. : S'èra pas jamai abeurat que de mèrgue (Ver- menosa). | Aviá pas que paur de poder pas (Besson). | Se deviá pas maridar que quora paríer miracle se vegèsse (Fois.). | Fasiá pas que plorar (Cent.).

4) Per que sens negacion.

Ex. : Fasiá que plorar (Cent.). | I aviá que brossa (Vermenosa).

5) Per res que e sos compausats : res pus que, res mai que, mai res que (marés que) e l'arcaic non res que.

Ex. : Ieu non demandi res qu'un bocinet de patz (Teatre de Besièrs). | Non me balhèt res qu'una esco-petada (Jansemin). | Fasián pas res plus que cantar (Vermenosa). | Non deve res qu'a Dieu (Langlada). | Fa pas mai res que batejar (Gav.).

6) Per non... sinon. Es una forma arcaïca pauc usitada en lenga modèrna.

Ex. : Degun non lièg sinon ieu (Leys d'amors). | Las paraulas non son sinon un pauc de vent (Teatre de Besièrs). | Ieu non desiri res sinon vòstra companha (Teatre de Besièrs).

7) Per non... son que, son que.

Ex. : N'aprenguèt res son que a mau faire (Vermenosa). | Ne fau son que quand gèla (Pagés). | L'Arandàs velhava son que lo moment de s'arrancar d'una espen-cha a la somesa (Besson).

8) Per non... mai, mai que representa l'arcaic non... mas (usitat en Orlh.).

Ex. : De parladura ont a saviesa non pòt venir mas ben (Leys d'amors). | Non es autra causa mas sapiença

SINTAXI.
— Negacion.

(Leys d'amors). | Non vic aquí mai doas maisonetas (Filomena). | De sos sèt enfants ne demòra mai dos (Pagés).

75. Los torns d'exclusion amb sens, seguits d'un grop nominal, admeton los mots negatius.

Ex. : Sens cap de rason. | Sens l'ajuda de degun. | Sens res ne traire.

Sens, introduisent una proposicion subordinada, pòt se construire amb negacion o sens negacion.

Ex. : Sens que me'n parlen o sens que non me'n parlen.

N'es atal meteis amb pauc se'n manca e tant se'n fal.

Ex. : Pauc se'n manquèt que me copèsse la camba o pauc se'n manquèt que non me copèsse la camba.

Las comparasons admeton diverses torns amb o sens negacion.

Ex., sens negacion : A mai d'argent que de tèrra (Cent.). | Ne fa mai que pòt (Cent.). | Cresiá de n'aver vist plan mai que çò que ne disiá (Besson). | Ne trobaràs mai que çò que vòls.

Ex., amb negacion : Aima mai lo pòt lusent que non pas lo còr maldisen (Godolin). | Nadava mièlhs que non pas cap de loira (Vermenosa). | Mièlhs semblavan diables salhits d'infèrn que non pas gents (Crosada). | Li escrivèt pus sovent que non li aviá promés (Besson). | Ne dison totjorn mai que non i a (Cent.). | Plus clara que non es la clartat del solelh (Purgatori).

Meteissas construccions amb tot autre que.

Ex. : Es tot autre que cresíá. | Es tot autre que çò SINTAXI. que cresíá. | Es tot autre que non pas tu. | Es tot autre — Negacion. que non cresíá.

76. Dins las proposicions subordinadas que dependon de verbs exprimissent la crenta o de verbs coma defugir, empachar, non negar, la negacion es pas emplegada quand lo sens es positiu.

Ex. : Crenhi que venga. | Ai paur que pèrda son temps. | Puèi aviá paur qu'un dalfin o balena me trobèsson (Galhard). | Negui pas qu'aquò siá vertat (Cent.). | Cal defugir que la pesolhina empobole tot l'aujam (Cent.).

Dins la lenga moderna, l'introduccion de la negacion dins la proposicion subordinada li donariá lo sens negatiu.

Ex. : Aviá paur d'arribar pas asora. | Ai paur que venga pas.

Abans que se construís tanben sens negacion.

Ex. : Avertís-me abans que partisca. | Te caldrà far testament abans que moriscas.

REMARCAS. — L'anciana lenga e qualche còp la moderna emplegan la negacion. Ex. : Non pòdon mudar que non parlen (Filomena). | Jo n'ai pas consirèr que la mort non me prenga (Corteta). | Enant que puèis non vo'n venga (Filomena). | Davant que del cèl la cloca se resconda ni ton pol solament al nòstre non responda... (Corteta). | Davant non m'escape (Corteta). | Davant ela non mòra (Corteta). | L'òm pòt pas denegar que non siá vertat (Besson). | Es pas denegable que non i aja quicòm de vertat (Besson). Om tròba la negacion après defendre : M'a defendut que non vos respondèssi (Corteta). | Jo non sai que me ten que non faci tres sauts (Corteta).

77. Amb *ni* la negacion pòt èsser emplegada o non.

Ex. : *Ieu ni tu ne volèm pas* (Cent.). | *Non dormis nuèit ni jorn* (Teatre de Besièrs). | *Non beu ni non manja* (Teatre de Besièrs). | *Es ni can ni lop* (Rgt.). | *Ni un ni l'autre o sauprà pas* (Cent.). | *Ni per tòrt ni per rason non te botes en prison* (Prov.). | *Ni non creis ni non crèba* (Cent.). | *N'es ni nosat, ni mut, ni non anequelit* (J. Sans). | *Lo que a ni femna ni agaça sol se petaça* (Prov.). | *Sens fressa ni paur* (Besson).

XII. — PROCEDIMENTS ESTILISTICS

L'occitan gausís d'una mai granda libertat de construccion que lo francés, mercé a la perfièita conservacion de sas desinéncias. D'autre biais, en sa qualitat de lenga gaireben exclusivament parlada, dona una plaça considerabla als torns subjectius, a l'inversion, a la repeticion e al destacament dels divèrzes tèrmes de la proposicion.

78. La **repeticion** dels mots pòt se produire de mantuna manera.

1) Repeticion dels adjectius e dels advèrbis per suprir lo superlatiu o per donar mai de fòrça a l'expression.

Ex. : *Es polit polit.* | *Aquel gos es petit petit.* | *Es partit luènh luènh.* | *Torna lèu lèu.* | *Soi aganit, aganit, aganit* (Besson). | *L'esquina de la cavala s'estirèt tant e tant que vint-e-un i montèron* (Contes). | *Coridon es vengut.* — *Non es pas ?* — *Si's-ben-si* (Teatre de Besièrs). | *Aimàvem mai òc-ben-òc...* (Teatre de Besièrs). | *Ai pas res de res.*

2) Repeticion de formes verbals reünidas per la conjoncccion *que* per marcar la continuitat o l'excès de l'accion. Om tròba tres tipes : *Tròta que tròta, tròta que trotaràs, trotar que trotaràs.*

Ex. : *E rei que te reiràs* (Vermenosa). | *Gara rire que riràs* (Fois.).

3) Repeticion de substantius sinonims o de sens vesin, coblats per dos.

Ex. : *A tròces e bocins* (Cent.). | *A tròces e brigols* (Fois.). | *A pics e patacs* (Tol.). | *A chicas e micas* (Cent.). | *Sens chuc ni muc* (Tol.). | *A temps e léser* (Cent.).

4) Repeticion de subjèctes.

Ex. : *Tu te'n vas e ieu demòri* (Cançó pop.). | *Ieu l'ai pas vist* (Cent.). | *Eles tanben, los monges, forçats de travalhar... se'n portaràn melhor* (Besson).

5) Repeticion de regims.

Ex. : *La volí atrapar-la* (Cent.). | *Qui te vei tu, lo vei el* (Besson). | *Me tòques pas a ieu* (Cent.). | *Ela me paga a mi...* (Corteta). | *La cançón del pepin que ieu l'ai compausada* (Besson). | *Dieu l'ajut qui las fa florir* (Godolin). | *Encara me soven a ieu* (Teatre de Besiers). | *Nos cal a Dieu laissar-li la venjança* (Galhard). | *L'aiga li manca-pas-li* (Besson).

6) Repeticion dels predicats.

Ex. : *Cresètz que ne siá bèstia ?* (Cent.). | *Pensi que o es innocent plan mai que non cresíá* (Cent.).

7) Repeticion de complements.

Ex. : *Ne venètz, vos, de la vila ?* | *Cresi pas qu'i siá anat a la bòria.*

8) Repeticion dels possessius.

Ex. : *Aquò son pas mos grangs de ieu* (Gav.).

SINTAXI.
— Procediments
estilistics.

79. L'inversion dels divèrses tèrmes de la proposicion pòt se produire sovent en fòra dels cases ja estudiats (interrogacion, exclamacion, formes imperativas o optativas).

1) Vèrb + subjècte.

Ex. : *Creson las gents que son mòrts* (Fois.). | *E se pensava lo caçaire* : « *Tot aquò es plan estranh !* » (Fois.). | *D'aquí a que partián los fadrins estrangièrs* (Fois.). | *Entre el, *sonjava l'ase...* (Gav.). | *Malgrat çò que dison lo mond...* (Besson). | *E se nòstre fraire mòr dins la batalha, serà venjada sa mòrt* (Fois.). | *Tant ne sabián un coma l'autre* (Besson). | *Coma dises tu, es pas mai que de groal de pecat* (Besson). | *Aital fèt lo paure Malòc* (Besson). | *Çò li fèt ela* (Besson).

2) Regim + vèrb.

Ex. : *Bèl temps a.* | *Tres ans a.* | *Grand gaug n'aguèrem* (Cent.). | *Bon pro vos faga* (Alb.). | *Nos cal a Dieu laissar-li la venjança* (Galhard).

3) Predicat + vèrb.

Ex. : *Plan mairastra es la natura* (Fois.). | *Vertat foguèt* (Fois.). | *Amics èrem, amics serem* (Fois.). | *Mal se'n *sapièc* (Fois.).

4) Complement + vèrb.

Ex. : *A deman siàm* (Corteta). | *Al fons del sac son las porgas* (Prov.). | *A l'enfornar, se fa lo pan cornut* (Prov.).

5) Intercalacion de la proposicion subordinada entre lo subjècte e lo vèrb de la principal : *Las bèstias, tant que son pichonas, son polidas* (J. Salvat).

80. Lo destacament dels tèrmes de la proposicion s'acompanha sovent de repetició.

1) Subjècte.

Ex. : *Nos revertam, ieu mai tu, coma doas gotas d'òli* (Besson). | *No'n risiàm un briconèl, lo pepin d'a la Planca e la tatà* (Besson). | *Eles tanben, los monges, forçats de travalhar... se'n portaràn melhor* (Besson).

2) Regim e complement.

Ex. : *La taüt, la descaptèt* (Gav.). | *Pluèja, n'aurem pas cap de uèi* (Fois.). | *Ara, de pan, ja n'avèm* (Fois.). | *Tèrra, ne vesèm cada jorn* (Fois.). | *Als unis, lor donava un conselh, als autres, lor ensenhava remèdis* (Fois.).

3) Los tèrmes de la proposicion pòdon encara èsser mésis en evidència en los destacant d'una faïçon variabla e en los fasent siègre d'una proposicion subordinada introduita per un relatiu o per una conjoncció : *Aquò es ieu que parli = Ieu parli. I a ton fraire que crida = Ton fraire crida. Lo bèl ostal qu'avètz ! = Quin bèl ostal avètz ! Lo fòc cal que flaire = Cal que lo fòc flaire. Dormir que cal = Cal dormir. Acabat qu'a son travalh... = Son travalh acabat...* Etc.

Ex. : *Aquò es ieu que l'aluquerì lo solastre* (Besson). | *I a la Catin que te prendriá, se la voliás* (Besson). | *Aquí lo gos que te demòra* (Cent.). | *Lo fòc cal que flaire* (Cent.). | *Entrams quatre gendarmas, lo rei patir que deu !* (Pàmias). | *E arribats que son estats davant lo dit Besiers, an metut lo sèti tot a l'entorn* (Crosada). | *Polit qu'era e valent, se marièt lèu* (Cent.). | *Lo plan que lor està* (Besson). | *Lo laiton qu'apelam* (Fois.).

Cal notar aicí lo torn tant usitat dins la lenga SINTAXI. anciana : *Per espiar dels enemics ont èran = Per espiar — Procediments estilistics ont èran los enemics* (Comptes d'Albi).

Ex. : *Aquelas montanhas que tan nautas son — m'empachan de véser mas amors ont son* (Cançó de G. Fèbus). | *Escota l'aura coma bofa* (Gav.). | *Sabes lo rei çò que fai ?* (Gav.).

QUARTA PART

FORMACION DELS MOTS

L'occitan a servat, benlèu mai que cap d'autra lenga latina, l'aptitud a formar de mots novèls, non solament pel mejan dels sufíxes e dels prefixes, mas encara per juxtaposicion. Los tèrmes d'introduccion recenta trigan pas gaire a proliferar e finisson per donar de vertadièras familhas. De sufíxes coma *-ada*, *-adís*, *-adura*, *-aire*, *-alha*, *-enc*, *-ina*, *-iu*, *-or*, *-ós*, *-ejar*, los augmentatius e los diminutius se mòstran mai que mai actius.

Dins l'estudi que sièc, anam examinar los diferents procediments emplegats per l'occitan per formar de mots novèls, a l'excepcion dels materials lexicologics ja elaborats en latin classic o en latin popular, dins la mesura relativa ont es possible de far la destriància.

A. — SUFIXES

I. Sufíxes dels substantius

- 1. *-Ac*, *-èc*, *-ic*, *-òc*, *-uc* ; *-aca*, *-aga*, *-èca*, *-èga*, *-ica*, *-iga*, *-òca*, *-uca*, *-uga*. Aqueles sufíxes d'origina latina an donat un nombre reduit de derivats. Las formas femeninas oscillan entre *c* e *g*.

FORMACION
DELS MOTS.

— Sufixes.

— Sufixes
dels subs-
tantius.

Ex. : *Busarac, creac, folhac, molhac, bolhaca, busaraca, folharaca, pachaca, posaraca, badaga, manhaga ; borràc, perràc, velèc, bramèca, cavèca, monèca, tramèga, tressèga, borrèga ; botic, garric, lancic, polsic, barrica, borrica, melica, nasica, ponchirica, bediga, botariga, mossairiga ; badòc, patòc, pelhòc, besòca, manòca, panchòca ; badaluc, masuc, peluc, malhuca, aubuga, carruga, maçuga, platuga, tranuga.*

2. **-Aci, -ici.** Aquells dos sufixes son semisabents. Lo primièr es d'origina dobtosa, del latin **-ATIONEM** o **-ACEUM** ; lo segond de **-ICIUM**.

Ex. : *Aigaci, deganaci, escaumaci, lavaci, lavaraci, reverdaci ; desaguici, laironici, traïdorici.*

3. **-Ada, -ida, -uda.** Aquells sufixes corresponden als participis passats de les tres conjugacions ; servisson a formar de substantius abstraits.

Ex. : *Alenada, dinnada, fretada ; consentida, culhida, mentida ; creguda, descenduda, tenguda.*

A partir dels substantius, la forma **-ada** dona de mots designant lo contengut, l'espandida, la collectivitat.

Ex. : *Carretada, descada, eminada, garrigada, joncada, jornada, olmenada, pibolada, sestairada, vesprada.*

REMARCA. — Los sufixes en **-ada, -ida, -uda** corresponden al francés **-ée, -ie, -ue**. Dès l'anciana lenga òm tròba qualques formas derivadas del francés coma : *acanèia, liurèa*, que son acceptables dins la lenga literària.

Lo sufix **-ada** dintra dins los dobles sufixes FORMACION DELS MOTS.

— Sufixes.

— Sufixes
dels subs-
tantius.

-Airada : *Figairada, pastairada, pomairada, quatrairada, sestairada.* (Del latin, **-ARIU** + **-ATA**).

-Arada : *Escaumarada, lavarada, petarada, pissarada, poscarada.*

-Atada : *Diablatada, egatada, lebratada, lobatada.* (-AT + **-ATA**).

-Assada : *Egassada, esquinassada, latassada.* (-ACEARE + **-ATA**).

-Issada : *Escotissada, esterrissada, granissada.* (-ICEARE + **-ATA**).

-Ussada : *Brandussada, escardussada, trantussada.* (-UCEARE + **-ATA**).

4. **Adís.** Del latin **-ATICIUS**. Dona de derivats amb los verbs de la 1^a conjugacion. Designan lo resultat o lo produit de l'accion exprimida pel verb correspondent.

Ex. : *Chapladís, cridadís, filadís, lauradís, reganadís, ressegadís.*

La forma femenina **-adissa** a lo sens collectiu.

Ex. : *Cantadissa, chapladissa, lauradissa.*

5. **-Ador, -edor, -idor.** Cas regim correspondent al latin **-TOREM**. Dona de noms d'agent amb los verbs de les tres conjugacions. Dins la lenga modèrna es pauc usitat e a una sabor netament arcaïca.

Ex. : *Aimador, jogador, pecador, pescador ; valedor, vendedor ; servidor, traïdor.*

FORMACION
DELS MOTS.

— Sufixes.

— Sufixes
dels subs-
tantius.

Al contrari, lo cas subjècte -aire, -eire, del latin -TOR, es d'usatge corrent.

Ex. : *Cardaire, jogaire, pecaire, pescaire ; co-
breire, correire, legeire, teisseire, tondeire, vendeire.*

La forma -aire dona de noms de mestiers amb los substantius.

Ex. : *Alumetaire, bodegaire, cadieraire, patanaire,
pomaire, ronhaire, violonaire.*

Las formas en -dor pòdon donar quelques femenins analogics en -dora.

Ex. : *Pecadora, servidora.*

De lor costat, las formas en -aire, -eire donan -aira, -eira.

Ex. : *Cardaira, vendeira.*

Om tròba encara en cevenòl quelques femenins arcaïcs en -airitz, -eiritz (-airis, -eiris) que los escrivans tendon a restaurar.

Ex. : *Cardairitz, legeiritz, vendeiritz.*

REMARCAS. — Dins l'anciana lenga, lo cas subjècte correspondent als verbs en -ir èra en -ire : *servire, trahire*, amb un femení en -iritz : *serviritz*. Dins la lenga modèrna, aquells sufíxes son estats substituïts per -eire, -eiritz o -eira : *legeire, legeira*. Per imitacion del francés, arriba tròp sovent que los derivats dels verbs incoatius en -ir donan de derivats amb la particula incoativa -iss- o amb la particula caracteristica del preterit -igu- : (*legisseire* o *legigueire*). Son de formas a defugir al profièit d'aquellas en -idor o -eire.

Aquells sufíxes respondon al francés -eur, -euse. Los gallicismes del tipe : (*buliür, batüso*) devon èsser descaçats.

FORMACION
DELS MOTS.
— Sufixes.
— Sufixes
dels subs-
tantius.

6. -Ador, -edor, -idor. Del latin -TORIUM. Lo femenin regular es en -doira. Respond als verbs de las tres conjugacions. Servís a designar l'endreit o l'instrument de l'accion.

Ex. : *Botador, escolador, manjador, tocador, torador, gibadoira, manjadoira, tocadoira ; moledor, pondedor, tenedor ; bolidor, engolidor, escalcidor, prestidor.*

REMARCAS. — Los nombroses substantius d'aquel tipe respondon al francés -oir : *mouchoir, mocador*.

Existís dins quelques parlars de femenins analogics en -ora, que conven d'evitar.

Cal senhalar la forma semisabenta en -òri, que correspond a -dor.

Ex. : *Amagatori, endormitòri, escampatori, escapatori, raubatori, panatori.*

7. -Adura, -edura, -idura. Formacions correspondentes als verbs en -ar, -er o -re e -ir. Donan de noms abstracts.

Ex. : *Banhadura, cauçadura, ferradura, parladura, regardadura ; ponhedura, rompedura ; floridura, fronzidura, garnidura, mosidura, poiridura.*

REMARCAS. — Aquel sufíx respond al francés -ure, anteriorment -eure. Cal donc defugir de formacions en : (*ferruro, cauçuro, enfluro*) allòc de *ferradura, cauçadura, enfladura*.

Amb los verbs en -ir, cal evitar l'introduccio de la particula incoativa : *mosidura*, e non (*musissiuro*).

Amb los substantius, -adura dona de substantius de sens collectiu.

Ex. : *Cabeladura, carnadura.*

FORMATACION
DELS MOTS.

— Sufixes.

— Sufixes

dels substantius.

8. **-AI, -il.** Del latin **-ALE, -ILE.** Sufix d'origina adjectivala que dona de substantius a partir d'autres substantius.

De vegadas, lo sens es pas modificat, d'autres còps, om obtén de noms d'instrument o de lòc.

Ex. : *Bancal, boal, cabal, caissal, cambal, casal, corral, cortal, davantal, didal, faudal, fenestral, ferratal, fieral, fogal, menal, menestral, portal, ribal, rosal, veirial ; capil, codil, cortil, fornil, gachil, porcil.*

REMARCA. — Arriba sovent, sobretot dins los parlars septentrionals, que *-il* se diftonga en *-ial* : *capial, fornial, cortial*. Aquel sufíx se confond sovent amb *-ilh*, del latin **-ICULUM**.

Cal mençónar lo doble sufíx **-airal**, del latin **-ARIU + ALE.**

Ex. : *Espetairal, menairal, vacairal.*

9. **-Alh, -ilh.** Del latin **-ACULUM, -ICULUM.** Lo primièr combinat amb los verbs dona de noms d'instruments. Lo segond, de sens diminutiu, s'unís als noms.

Ex. : *Batalh, espantalh, morralh, ventalh ; cambrilh, cordilh, faucilh, gravilh, pancilh, saumilh, sesquilh, vecilh, vespilh.*

Om a tanben las formas femeninas corresponentes **-alha, -ilha**, de meteis sens.

Ex. : *Sonalha, tenalha, ventalha ; crosilha, gravilha, saumilha.*

10. **Alha, -ilha.** Del latin **-ALIA, -ILIA** (plural neutre). A partir dels substantius e dels verbs, dona de formacions de sens collectiu o pejoratiu.

Ex. : *Batalha, batejalhas, boalha, canalha, coralha, ferralha, polalha, vistalhas ; escobilhas, jasilhas, ordilhas, podilhas, remausilhas.* FORMACION DELS MOTS.

— Sufixes.

— Sufixes

dels substantius.

-Alha dintra dins los dobles sufíxes següents :

-Aralha : *Femnaralha, gataralha, putaralha.*

-Atalha : *Bravatalha, ferratalha, gossatalha, portatalha, rossatalha.*

11. **-Am, -um.** Del latin **-AMEN, -UMEN.** Dona de derivats a partir dels substantius, dels adjectius e dels verbs. Lo sens es exclusivament collectiu. **-Am** es pus frequent dins los parlars orientals, **-um** predomina dins los autres.

Ex. : *Aujam, coiram, femelam, fulham, graissam, pelam, postam ; amarum, comolum, femnum, ferum, folhum, frescum, ratum, valum, ventum, volum.*

12. **-Ament, -ement, -iment.** Del latin **-MENTUM.** Correspond, respectivament, als verbs en **-ar, -er o -re, -ir.** Dona de substantius abstraits.

Ex. : *Afachament, afinament, baisament, cridament, embrasament, engrassament, netejament, raubament, abatement, acreissement, entendement, movement, naissement, tenement; aveniment, demoliment, deperiment, embeliment, establiment, rugiment.*

REMARCAS. — Cal defugir las formas en **-ament (-omén)** dins los derivats dels verbs en **-er, -re, -ir** : *movement, entendement, aveniment* allòc de (*mubomén, entendomén, abenomén*).

D'autre biais, los derivats dels verbs en **-ir** se forman sens particula incoativa : *embeliment, establiment, rugiment* e non : (*embelissomén, establißomén, rügissomén*).

FORMACION
DELS MOTS.

— Suffixes.

— Suffixes
dels subs-
tantius.

La forma **-amenta**, del latin neutre plural **-AMENTA**, a lo sens collectiu.

Ex. : *Fèrramenta, fondamenta, òssamenta, ostalamenta, vestimenta.*

13. **-An, -ana.** Del latin **-ANUS, -ANA**. Aquel sufix dona pauc de derivats.

Ex. : *Castelan, estatjan, gasalhan ; arcana, cabeçana, colana, marrana, tartana.*

Cal senhalar encara los noms semisabents en **-ian**.

Ex. : *Fisician, gramatician, necromancian, parroquian.*

Un grand nombre de noms de lòc lengadocians son formats d'un gentilici latin e del sufix adjectival **-an**.

Ex. : *Aspiran, Costaussan, Nevian, Nissan, Quintilhan, Sijan, Vendemian*, etc.

Arriba sovent qu'aquells noms, dins los parlars meridionals, an desplaçat l'accent e assordit en *o* la vocala finala. Lo nom vulgar e qualche còp la forma oficiala francizada son basadas sus aquellas formes : CEPIANUM>*Cepian* (Cépio), fr. *Cépie*.

Demest los noms en **-ANUM**, cal notar l'evolucion frequenta dels noms en **-ANTIANUM, -ENTIANUM** en ***aunsan, -aussan o -aussa**. Ex. : CONSTANTIANUM>*Costaussan* (Aude), CARANTIANUM>***Caraussan, Craussa** (*Crausso*) (Aude), TERENTIANUM>*Traussan, Traussa* (*Trausso*) (Aude). Lo cas de PUNTIANUM es encara pus remarcable, a donat : ***Punnsan, *Piümsan, Piussan, Piussa** (*Piutto*) (Aude).

14. **-Ança, -ença.** Del latin **-ANTIA, -ENTIA**. Dona un fum de derivats de sens abstrait a partir dels verbs. Designa l'accion exprimida pel verb.

Ex. : *Comparança, desliurança, desobrança, esperança, fisança, malanança, quitança, semblança, usança, venjança ; descasença, lòctenença, nolença, partença, plasença, valença.*

REMARCA. — Cal defugir las formes en **-ença** amb los verbs en **-ar**.

15. **-Anha.** Del latin **-ANEA**. Dona qualques derivats suls substantius e suls verbs.

Ex. : *Aiganha, caganha, escupanha, foganha, lavanha, pesanha.*

16. **-Ar.** Del latin **-ARIS o -ARE** e de vegadas **-ARIUM**. Es un sufix arcaic designant l'endreit, la plantacion, l'establiment a partir d'un substantiu.

Ex. : *Auserdar, castelar, falgar, genestar, gleisar, lusernar, molinar, romeigar, tinar.*

Aquel sufix sembla fornir lo primièr element dels dobles sufíxes segunts : **-aràs, -arassa, -aralha, -arat, -arel, -arés, -arut**.

REMARCA. — Dins la lenga modèrna, **-ar** es sovent substituit per **-às** : *molinar* → *molinàs*, *romeigar* → *romeigàs*.

17. **-Ard, -arda.** Del germanic **-HARD**. Dins la lenga modèrna, aquel sufix a pres una cèrta extension. Lo sens es lèumens pejoratiu.

Ex. : *Bastard, bolard, botard, jacomard, molard, monard, mossard, palhard, pendard, petard, picard, pilhard, popard, rafard, solharda.*

— Suffixes.

— Suffixes
dels subs-
tantius.

18. **-Argues.** Del latin **-ANICUM**. Sufix frequent dins los noms de domenis gallò-romans del Lengadòc oriental. La forma del vièlh occitan èra en **-ànegues** (amb l'accent tonic sus *a*) ; pus tard lo proparoxitòn s'es reduït en **-argues**. S finala s'es desvolopada coma dins un grand nombre de noms de lòcs ; es pas etimologica.

Ex. : *Candilhargues, Gusargues, Lansargues, Merargues, Olargues, Pomessargues, Quintilhargues, Saturargues, Vendargues.*

19. **-Ariá.** Del latin **-ARIU** + grec **-ía**. Dins la lenga anciana **-airia**, **-aria** e en lenga modèrna **-ariá** (**-aryò**, **-aryè**) per desplaçament de l'accent. Dona de nombroses derivats a partir dels substantius, dels verbs e mai dels adjetius. Substantius abstraits o concrets designant d'establiments, de mestiers o de fonccions.

Ex. : *Bladariá, cavalariá, escudariá, flatariá, ostalariá, parlariá, pastissariá, pradariá, teulariá.*

Lo doble sufíx **-atariá** se presenta dins una tièra de mots. Ex. : *Ferratariá, granatariá, panatariá, pelta-
tariá, vinatariá.*

-Assariá es mens corrent. Ex. : *Canabassariá, finassariá, polassariá.*

20. **Às, -assa.** Del latin **-ACEUS**, **-ACEA**. Dona als substantius lo sens augmentatiu o pejoratiu.

Ex. : *Ermàs, fangàs, laucàs, omenàs, ostalàs, tautàs ; carnassa, femnassa, gossassa, palhassa, pigassa, vinassa.*

Dintra dins la composicion dels dobles sufíxes segunts :

-Aràs, -arassa : *Caparàs, fulharàs, gataràs, gos-
saràs ; cojarassa, favarassa, monjarassa, pesarassa.* FORMACION
DELS MOTS.
— Sufixes.
— Sufixes
dels substantius.

-Atàs, -atassa : *Corbatàs, diablatàs, lobatàs, ver-
matàs.*

21. **-Ason, -eson, -ison.** Del latin **-TIONEM**. Correspond, respectivament, als verbs en **-ar**, **-er** o **-re**, **-ir**. Dona de noms abstraits.

Ex. : *Dalhasons, fenasons, pagason, segasons ; ba-
tesons, compreneson, cozeson, foseson, teneson, ton-
deson ; finison, florison, garison, garnison, morison.*

REMARCA. — Cal defugir las formas : (*batasús, flurasú*) allòc de *batesons, florison*.

22. **-Astre, -astra.** Del latin **-ASTER**. Sufix de sens pejoratiu.

Ex. : *Filhastre, filhastra, mairastra, mentastre,
pairastre, sorrastra.*

23. **-At.** Aquel sufíx a d'originas e de fonccions divèrsas.

Un **-at** de formacion obscura a lo sens diminutiu ; designa sovent de joves animals, son femenin es en **-ata**.

Ex. : *Agaçat, aucat, balenat, colombat, galinat,
gojat, lobat, margassat, passerat ; aucata, boscata, for-
çata, gojata, vilata.*

-At, del latin **-ATŪS**, indica lo reng, la fonccion.

Ex. : *Consolat, doctorat, ducat, marquesat, notariat,
prebostat.*

-At correspondent al participi passat latin en **-ATUS**.

Ex. : *Deputat, donat, escaudat, ferrat, forat, passat, plaidejat, riejat, semenat.*

Lo meteis *-at* pòt s'ajustar a de substantius.

Ex. : *Baisat, cadenat, cledat, cubat, dogat, valat.*

-At correspondent al neutre del participi passat latin *-ATUM*, dona de collectius a partir dels substantius.

Ex. : *Ametlat, cabironat, codonhat, culhierat, davan-talat, descat, faudat, manat, nogat, oranjat, punhat, teulat.*

24. **-Atge, -itge.** Del latin *-ATICUM*. *-Atge* dona de nombroses substantius formats suls verbs o suls autres substantius. Lo sens es abstrait o concret. La forma en *-itge* formada analogicament suls verbs en *-ir*, es rara en fòra dels parlars orientals ; dona de noms abstraits suls verbs o suls adjectius.

Ex. : *Aigatge, auratge, carnatge, coratge, erbatge, maridatge, pelatge, ribatge, usatge ; flaquitge, muditge, pigritge, rauquitge, testarditge.*

-Atge dintra dins los dobles sufíxes següents :

-Airatge (del latin *-ARIU* + *-ATICU*) : *Bandairatge, esparvairatge, fenairatge.*

-Alatge : *Carnalatge, mortalatge.*

REMARCA. — L'occitan deu pas formar de noms en *-atge* amb la particula incoativa *-iss-* per imitacion del francés. Los mots franceses en *-issage* devon donc pas èsser transpausats en (*-issatge*), mas en *-iment*. Cal escriure *finiment, forbiment, poliment*, e non (*finissatge, forbissatge, polis-satge*).

25. **-Aud, -auda.** Del germanic *-ALD*. Dona de derivats pro-ben nombroses.

Ex. : *Borraud, cabraud, gabaud, sargaud, tolhaud.*

REMARCA. — En Rgt. aquel sufíx es sovent representat per *-ald* (*al*) : *Grapaud, grapald.*

26. **Èl, èla.** Del latin *-ELLUS, -ELLA*. Sufíx diminutiu que dona de noms concrets. Arriba sovent que lo sens diminutiu s'es obliterat.

Ex. : *Bendèl, canèl, dardèl, fonzèl, musèl, popèl, tropèl ; canèla, dauradèla, gonèla, pastèla, rosèla.*

Dintra coma segond element dins los dobles sufíxes següents :

-Adèl, -adèla : *Forcadèla, palmadèla, saladèla.*

-Anèl, -anèla : *Cassanèla, duganèl, fontanèla, pon-tanèl, portanèl.*

-Arèl, -arèla : *Buscarèla, deutarell, fadarella, fuma-rèl, mandarèla, ninarèla, postarèl.*

-Atèl, -atèla : *Boscatèl, cirgatèl, fogatèl, forcatèl, pomatèl, rivatèl.*

-Onèl, -onèla : *Enfantonèl, gatonèl, omenonèl.*

27. **-En, -ena.** Del latin *-ENUS, -ENA*. Representa lo sufíx dels nombres ordinals latins e occitans, substantiat dins los nombres collectius.

Ex. : *Cinquena, seisena, dotzena, quinzena, centena.*

Om tròba lo meteis sufíx ajustat als substantius.

Ex. : *Barbena, felesen, felesena, gravena, molen, molena, pelen, pelena, sauquena, volvena.*

Lo sufíx compausat *-enat* dona de collectius : *Centenat, vintenat.*

28. **-Enc, -enca.** Aquel sufíx sembla representar un crosament d'un sufíx latin amb un germanic. Dona de formas d'adjectius substantivats.

Ex. : *Albenc, cebenc, doblenc, magenc, molenc, palenc, pastenc, pelenc.*

Jos la forma del plural **-ens** per **-encs** dona de noms de lòcs de formacion germanica de l'epòca barbara.

Ex. : *Arzens, Esculhens, Escalquens, Maquens, Mossolens, Rotlens, Sausens, Tonens.*

29. **És, -esa.** Del latin **-ENSIS**. Aquel sufíx adjectival dona de noms de pòbles e de païses.

Ex. : *Agenés, Anglés, borgés, Carcassés, Danés, Forés, Francés, Lauragués, marqués, Narbonés, pavés, Rasés, tornés.*

30. **-Esa.** Del latin **-ITIA**. Dona de noms abstraits suls adjectius.

Ex. : *Amaresa, belesa, fadesa, feblesa, finesa, franquesa, lagesa, malesa, noblesa, peguesa, pigresa, solesa, tristes.*

Dins la lenga anciana e encara mai dins la lenga modèrna, jos l'influéncia del francés e del gascon, òm tròba de formas en **-essa** : *Alegressa, joinessa, pigressa, noblessa, tristessa*, que nos semblan pas gaire recommandables. Las formas ancianas e las formas populares son en **-esa**.

REMARCA. — Las formas en **-isa** son de purs gallicismes a defugir : (*Beliso, franquiso, flaunhaquiso, purquiso*).

Cal senhalar los dobles sufíxes **-arés, -aresa**, del latin **-ARITIUM, -ARITIAM** dins : *Barcarés, secaresa,*

vinharés. Al costat **-alesa**, del latin **-ALITIAM**, dins : FORMACION DELS MOTS.

31. **-Essa.** Del grèc **-εσσα**. Dona la forma femina de divèrses substantius.

Ex. : *Abadessa, divessa, fauressa, mestressa, pastressa, preiressa, sartressa, senhoressa.*

32. **Èsta.** Sufíx analogic desgatjat de mots latins en **-ESTA**; a donat qualques derivats en lengadocian modèrn.

Ex. : *Batèsta, batadèsta, brudèsta, cridèsta, crida-dèsta, deganèsta, japèsta, mangèsta, trebolèsta.*

33. **-Et, -eda.** Del latin **-ETUM, -ETAM**. Aquells sufíxes s'ajustan als noms de plantas e d'arbres per designar una plantacion, un bosc o un ròtol ont aquells vegetals abondan. Per extension pòt s'ajustar a de noms d'anims o d'objèctes inanimats. Aquells substantius son particularament freqüents en toponimia occitana.

Ex. : **-et** : *Boisset, castanet, espinet, fraissinet, olivet, olmet, pibolet, prunet, vaisset, vernet.*

Ex. : **-eda** : *Beceda, boisseda, calpreneda, castaneda, fraissineda, grauleda, olveda, olmeda, piboleda, pineda, sauseda, vaisseda, verneda.*

Aquells sufíxes donan los compausats segunts :

-Airet o -aret, -aireda o -areda : *Nogaret, pomaret, prunaret ; albareda, clapareda, nogareda, pomareda, prunareda, rocareda.*

REMARCA. — Los sufíxes precedents respondon al francés : **-aie, -eraie** : *Saulaie, roseraie.*

34. **-Et, -eta**. Del latin **-ITTUS, -ITTA**. Sufix diminutiu d'usatge corrent. Cal remarcar que mantun dels substantius formats a perdut lo sens diminutiu.

Ex. : *Bosquet, castelet, caulet, fogasset, gafet, gosset, luquet, palet, saquet ; aigueta, bladeta, cabreta, fonteta, lanceta, peireta, teleta.*

35. **-Iá**. Sufix grèc latinizat. Dona de noms abstraits. Dins l'anciana lenga, l'accent tonic portava sus *i*; dins la lenga modèrna s'es desplaçat sus *a*, e *i* s'es consonificat : *-ia* → *-iá* (-yò o -yè).

Ex. : *Baroniá, borgesíá, carestiá, cortesiá, foliá, galhardiá, gardiá, gelosiá, malautiá, pagesíá, pelaudiá, senhoriá.*

Aquel sufíx dona de nombroses noms de bòrias o mases a partir del nom del proprietari.

Ex. : *Besardiá, Caironiá, Linardiá, Martiniá, Peramondiá, Privadiá.*

36. **-ièr, -ièra o -ièira**. Del sufíx latin **-ARIUS, -ARIA**, modificat en **-ERIUS, -ERIA** jos d'influéncias germanicas. Dona un grand nombre de derivats amb los noms e los verbs.

Ex. : Noms d'AGENT : *Barbièr, bordièr, cabrièr, cavalièr, cotelièr, faitilhièr, fornièr, grolièr, molinièr, olièr, peissonièr, terralhièr, vaquièr.*

Noms d'ARBRES : *Avelanièr, borraudier, cerièr, codonhièr, figuièr, garrabier, laurièr, mesplièr, milgranièr, palmièr, perièr, perseguièr, prunièr, tassinièr.*

Noms d'INSTRUMENTS, DE MÒBLES E DE RECIPIENTS : *Bugadièr, candelier, engranièra, escudelièr, foguièr,*

pastièra, polalhièra, quartièra, rabassièr, salièra, salinier, telièr.

NOMS DE PLANTACIONS : *Boissièra, civadièra, espinasièra, eusièra, favièra, feusièra, figuièra, jonquièra, milhièra, mongièra, pesièra, plantièr, sesquièra, vaisièra, vinhier.*

NOMS D'ENDREITS TREVATS PER D'ANIMALS : *Conilhièra, cugulièra, formiguièr, granolhièra, graulièra, lobatièra, palombièra, volpilhièra.*

NOMS DE DEPOSITS O DE MENIÈRAS : *Argentièra, carbonièra, femorièr, fenièra, ferrièra, garbièra, geissièra, lenhièr, marlièra, palhièr, peirièra, sablièra, terrièr.*

NOMS ABSTRAITS : *Adobièr, anugièr, caitivièr, demembrièr, poiridièr, flaquièra, lassièra, paurièra, ranquièra, rauquièra, sordièra.*

Dintrà dins los dobles sufíxes segunts :

-Adièr, -adièra : *Dauradièr, logadièr.*

-Alièr, -alièra : *Barralièr, portalièra.*

-Andièr, -andièra : *Estivandièr, lavandièra, talhan-dièr.*

-Assièr, -assièra : *Bordassièr, boscassièr, bravassièr, egassièr, vacassièr.*

-Atièr, -atièra : *Boatièr, boratièr, boscatièr, canatièr, egatièr, ferratièr, solatièr.*

Al costat de **-ièr**, sufíx popular, existisson las formas semisabentas **-ari e -èri**.

Ex. : *Bestiari, deumari, landari, leudari, librari ; refolèri, refresquèri, tarabastèri, tempèri, trebolèri.*

FORMACION
DELS MOTS.

— Suffixes.

— Suffixes
dels substantius.

37. **-In, -ina.** Del sufix adjetival **-INUS, -INA**. Dona de noms concrets qualche còp de sens diminutiu o collectiu.

Ex. : *Jacotin, molin, pairin, polin, sacotin, topin ; aisina, bastina, bauquina, boïna, caucina, crespina, jonquina, laurina, mairina, neblina, pesolhina, polina, porcina, rosina, sarguina, topina.*

38. **Ina.** Aquel sufix dona de noms abstraits. Sembla derivar del latin **-INA** dins de mots coma **RUINA**. Se joh gaireben exclusivament als verbs.

Ex. : *Arsina, escurina, gusina, languina, morina, pudesina, trebolina.*

39. **-Inga.** Del latin **-EMIA**, tresmudat en **-enha, -enga, -inga**. Es representat per los dos mots següents : *Flatinga, potinga.*

40. **-Is, -issa.** Del latin **-ICUS, -ICIA**. Dona de derivats amb los substantius. Lo sens es aquel dels adjetius substantivats.

Ex. : *Cledis, pastis, teulis, tortis ; batedissa, garrissa, granissa, ortalissa, pelissa, planissa, salissa, sebissa, terrissa.*

41. **-Ol, -ola** (amb ò obert). Del latin **-OLUS, -OLA**. Lo sens es sovent diminutiu.

Ex. : *Breçol, camparol, carriol, crugol, estanhol, pairol, porriol, pujol ; caçola, carriola, maçola, moscola, pairola.*

Dona los dobles sufíxes següents:

— Airòl, -airòla : *Carrairòl, mortairòl, ratairòl, rocairòl, timairòl, verdairòl ; breçairòla, denairòla, petairòla, rojairòla.*

FORMACION
DELS MOTS.

— Suffixes.

— Suffixes
dels substantius.

— Alhòl, -alhòla : *Agalhòl, gargalhòl, parpalhòl.*

— Inhòl, -inhòla : *Caussinhòl, faurinhòl, ratinhòl ; ratinhòla.*

— Issòl, -issòla : *Borrissòl, garrisòl, plumissòl.*

42. **-Ol, -ola**, amb o tampat (*u*). Del latin **-ULU, -ULA**. Dona un petit nombre de mots de formacion anciana. Ex. : *Màntol, nàpol, pàntol, tòtol, barbola, crosola, glandola, sedola.*

43. **-On, -ona.** Del latin **-ONEM**. Sufix generalament diminutiu. Dona de noms de personas, d'animals o de causas a partir dels substantius.

Ex. : *Anhelon, boisson, cadieron, candelon, canon, catlon, enfanton, ericon, esclapon, esparron, fedon, gafon, moscalhon, nadon, peiron, picon, pison, platon, toston, viron ; enfantona, Peirona, tostona, virona.*

Dona divèrses dobles sufíxes :

-Airon : *Carrairon, fogairon, garbairon, glaçairon, montairon, mossairon.*

REMARCA. — La forma *-iron* es regulara e anciana ; los parlars moderns an sovent *-eiron*. Om tròba encara una forma refaita amb *-ièr + -on* : *-ieron* : *Cadieron, fustieron.*

-Alhon : *Moscalhon, nogalhon, secalhon.*

-Aton : *Corbaton, diablaton, lobaton, serpaton, vermaton.*

-Elon : *Bandelon, cadelon, escudelon, vedelon.*

-Eron o -iron : *Selzeron ; aliron, asiron, santiron, saumiron.*

FORMACION
DELS MOTS.
— Sufixes.
— Sufixes
dels substantius.

-Eton : Gosseton, poleton.

-Icon : Bordicon, borsicon, femnicon, policon, sauticon.

-Ilhon : Banilhon, saumilhon, soquilhon, trauquihon.

-Isson : Carnisson, gautisson, plumisson.

-Oton : Merloton, Peiroton.

44. -Or (ú). Del latin -OREM. Dona una longa tièra de substantius abstraits a partir dels adjetius e dels verbs.

Ex. : Agror, baudor, belor, fortor, frescor, largor, longor, lusor, malor, negror, prusor, rossor, tristor, verdor.

Cal pas confondre -or de -OREM amb -or de -ORUM, genitiu plural latin dins : Martror, e dins l'anciana lenga : Nadolor, Pascor, parentor, santor. Om tròba encara de noms de lòcs amb lo meteis genitiu : Vilagodor (VILLA-GOTHORUM).

45. -Or, -oira (-ú, -uira). Del latin -ORIU, -ORIA. Sufix arcaic e pauc usitat ; designa l'instrument o l'agent a partir dels participis passats.

Ex. : Escossor, esparstor, fossor, presor, rasor ; cbertoira, escoccoira, esparsoira, fichoira, molzoira, rasoira, tortoira.

45 bis. -Os, -òssa. Del latin -OCEUM, -OCIMUM. Aquel sufíx existís dins un nombre reduit de mots.

Ex. : Bigòs, bodòs, calòs, ligòs, talòs, tanòs, trigòs; cabòssa, talòssa, trigòssa.

Forma semisabenta en -òci : Aigalòci, ligòci, trebolòci, trigòci.

46. -Òt, -òta. Del latin -OTTUS, -OTTA. Sufix diminutiu d'usatge frequent.

Ex. : Cavilhòt, coissòt, pegòt, ratòt ; filhòta, manòta, polòta, ratòta.

47. -Tat. Del latin -TATEM. Dona de substantius abstraits a partir dels adjetius.

Ex. : Aspretat, beutat, franquetat, onestetat, pauretat, salvetat, sobiranetat, soletat, vertat.

48. -Ura. Del latin -URA. Dóna de substantius abstraits a partir dels adjetius, dels participis passats e dels verbs.

Ex. : Autura, cobertura, cordura, dreitura, frejura, frescura, pastura, planura, sornura, verdura.

49. -Ús, -ussa. Benlèu del latin -UCEUS, -UCEA. Dona de derivats de sens mai que mai pejoratiu.

Ex. : Cardús, carnús, glandús, palhús, talús, transús ; batussa, manjussa.

II. Sufixes dels adjetius

50. -Able, -ible. Del latin -ABILIS, -IBILIS. Dona d'adjectius de sens actiu o passiu, marcant la possibilitat, a partir dels verbs. -Able respond als verbs en -ar e de vegadas als en -ir, -er o -re.

Ex. : Agradable, convenable, cresable, espantable, fisable, perdurable, plegable, rendable.

-Ible dona de derivats amb los verbs en -ir, -er o -re.

Ex. : Ausible, facible, pasible.

FORMATIÓ
DELS MOTS.

— Sufixos.
— Sufixos
dels
adjectius.

REMARCA. — Los adjetius formats amb los verbs en *-ir* devon pas cloure la particula incoativa coma en francés. Cal virar per d'adjectius en *-ible* o en *-idor*, *-idoira*.

-ívol. Doblet fonetic de *-ible* e de meteis sens. Dins los parlars septentrionals, l'accent tonic es sus *i* (*-íbu* o *-íbul*) amb una sola forma pels dos genres. Dins los autres parlars, l'accent es generalament sus *o* (*-ibúl* o *-ibú*) amb un femenin en *-ivola*.

Ex. : *Agradívol, azardívol, coitívol, corrívol, cosívol, crentívol, embarrassívol, florívol, fruitívol, granívol, lobatívol, manjatívol, marrívol, nosívol, planhívol*.

REMARCA. — Lo sufíx *-ívol* dona una segonda forma en *-iul, -iule* : *cotiul, marriule*, e l'adjectiu substantiat *marciívol, marciule*.

51. **-Ac, -èc, -ic, -òc, -uc.** Del latin *-ACCUS, -ECCUS, -ICUS, -OCCUS, -UCCUS*. Los femenins oscillan entre de formas en *c* o en *g*.

Ex. : *Embriac, embriaga; manhac, manhaga; bufèc, bufèca; senèc, senèca; primaic, primaiga; derraic, derraiga; badòc, badòca; astruc, astruga; badaluc, badaluga; faissuc, faissuga; fregeluc, frege-luga o fregeluga; malastruc, malastruga; mauruc, mauruca; pauruc, pauruca o pauruga; peluc, peluca; pesuc, pesuca o pesuga*.

52. **-Ador, -edor, -idor;** fem. **-adoira, -edoira, -idoira.** Del latin *-TORIUS, -TORIA*. Amb los verbs, dona d'adjectius verbals que jògan lo ròtle de participis futurs de sens actiu o passiu. Lo femenin regular es en *-doira*; cal regetar la forma analogica del masculin en *-dora*.

Ex. : *Aplicador, avenidor, barrador, brocador, corredor, cresedor, fasedor, ferrador, getador, maridador, pagador, partidor, pelador, penjador, sabedor, vendemiador, venidor, vesedor*.
FORMATIÓ
DELS MOTS.
— Sufixos.
— Sufixos
dels
adjectius.

53. **-Al, -ala.** Del latin *-ALIS*. Aquel sufíx se jonth als substantius, de vegadas als adjetius, per donar de nombroses adjetius indicant lo rapòrt o l'origina.

Ex. : *Annal, brandal, calendal, coral, eternal, fraidal, francal, frejal, joial, majoral, mortal, novial, pairal, porcal, terral, tornal, verdal*.

REMARCA. — Aquel sufíx respond al francés *-el, -elle*, que s'es sovent introduit dins los tèxtes occitans.

54. **-An, -ana.** Del latin *-ANUS*. Dona un nombre reduït de compausats de formacion romana, indicant l'espècia, l'origina o la qualitat.

Ex. : *Abelan, amaran, amarican, barban, blancañ, boscan, botelhan, estrechan, grossan, magan, marran, rossan, verdan*.

55. **-Ard, -arda.** Del germanic *-HARD*.

Ex. : *Ausard, caussenard, flaunhard, galhard, golard, lambiard, panard, roard, tenard, testard*.

56. **-Às, -assa.** Del latin *-ACEUS, -ACEA*. Sufíx augmentatiu donant una mena de superlatiu. Lo sens es sovent pejoratiu.

Ex. : *Belàs, doçàs, grandàs, negràs, rojàs, verdàs*.

57. **-At, -it, -ut.** Participis passats emplegats adjetivament.

Ex. : *Acabat, afasendat, despoderat, presat, senat; causit, embalausit, falit; entendut, esmogut, romput.*

58. -Aud, -auda. Del germanic -ALD.

Ex. : *Brisaud, dormiaud, fricaud, golaud, pelaud, tafaraud, trumaud.*

59. Èl, -èla. Del latin -ELLUS, -ELLA. Sufix de sens diminutiu.

Ex. : *Garrèl, jaurèl, manèl, maurèl, rossèl, tafurèl.*

Dona los dobles sufíxes següents :

-Arèl, -arèla : *Assostarèl, bufarèl, cantarèl, tindarèl.*

-Inèl, -inèla : *Blavinèl, clarinèl, pallinèl, rossinèl.*

60. -En, -ena. Del latin -ENUS, -ENA. Servís a formar los nombres ordinals de l'anciana lenga e del catalan modèrn. Es aquel sufíx que conven de restaurar.

Ex. : *Dosen, tresen, cinquen, seisen, seten, uiten, noven, desen, etc.*

61. -Enc, -enca. Sufíx ja estudiat a prepaus dels sufíxes dels substantius ; marca la semblança, lo rapòrt, l'origina, la color.

Ex. : *Agostenc, alzonenc, ariegenc, besierenc, estivenc, flamenc, joanenc, laitenc, lesinhanenc, marcenc, quarantenc, rossenc, tercenc, unenc, verdenc.*

Doble sufíx -airenc (lat. -ARIU + germ. -ING).

Ex. : *Ribairenc, esparvairenc.*

62. -És, -esa. Del latin -ENSIS. Indica la nacionalitat, lo país, la qualitat.

FORMACION
DELS MOTS.
— Sufixes.
— Sufixes
dels
adjectius.

Ex. : *Agenés, albígés, anglés, borgés, carcassonés, cortés, danés, flandrés, francés, lauragués, narbonés.*

63. -Esc, -esca. Del germanic -ISK. Aquel sufíx indica la qualitat, es pauc usitat.

Ex. : *Bordesc, brosesc, galesc, gresesc, marcesc.*

64. -Et, -eta ; -òt, -òta. Sufíxes diminutius ja estudiats. Indican una atenuacion de la qualitat exprimida per l'adjectiu.

Ex. : *Grandet, grasset, menudet, polidet ; belòt, finòt, palòt, polidòt.*

65. -Ièr, -ièra o -ièira. Aquel sufíx dels substantius dona tanben d'adjectiu amb los substantius, los adjectius e los verbs. Indica lo rapòrt e la dependéncia.

Ex. : *Barrièr, bladièr, dreiturièr, esquerrièr, laitièr, mejancièr, messorguièr, parlièr, ratièr, sobrièr, tardièr, vertadièr.*

Dobles sufíxes :

-Adièr, -adièra : *Annadièr, ferradièr, mesadièr.*

-Atièr, -atièra : *Lunatièr, moscatièr, vinatièr.*

66. -In, -ina. Del latin -INUS, -INA. Sufíx indicant la mena o la raça.

Ex. : *Asenin, boïn, canin, cavalin, cortin, magrestin, mulatin, raucalin, rossatin.*

67. -Ís, -issa. Del latin -ICIUS, -ICIA. Se jonth als participis passats, als verbs e mai als noms per donar d'adjectiu indicant l'aptitud, l'estat, la qualitat.

FORMATIÓ
DELS MOTS.

— Sufixos.

— Sufixos
dels
adjectius.

Ex. : *Bolegadís, canís, corredís, estadís, estantís, faitís, fugidís, getadís, lauradís, malautís, massís, mestís, movedís, plegadís, sanís, tiradís, volcadís.*

68. **-iu, -iva.** Del latin **-IVUS, -IVA.** Dona de derivats d'usatge popular a partir dels verbs, participis, adjetius, substantius e advèrbis. Indican la qualitat.

Ex. : *Aboriu, agradiu, argentiu, auriu, avanciu, crentiu, nadiu, tardiu, tauriu.*

69. **-òl, -òla.** Del latin **-OLUS, -OLA.** Dona d'adjectius indicant la qualitat, l'origina.

Ex. : *Calhòl, carcinòl, masametòl, montanhòl, païsbassòl, raissagòl.*

Dona lo sufix compausat :

-Airòl, -airòla : *Batairòl, breçairòl, vantairòl.*

70. **-Olient, -olenta.** Del latin **-LENTUS, -LENTA.** A donat pauc de derivats.

Ex. : *Famolent, verdolent.*

71. **-ós, -osa.** Del latin **-OSUS, -OSA.** Sufix indicant la qualitat e l'abondància. S'ajusta als verbs e als substantius.

Ex. : *Abondós, amorós, endenhós, fangós, flairós, gaujós, gostós, gredós, mostós, pesolhós, poderós, polsós, sonhós.*

Sufixes compausats :

-lhós, -lhosa : *Dormilhós, rauquilhós, trauquilhós.*

-Inós o -inhós, -inosa o inhosa : *Blanquinós, bo-tinhós, lardinhós, morinós, mortinós, plorinós, plovinós, refastinhós, roginós.*

72. **-Otge, -otja.** Del latin **-OTICUS** salit de **-ATICUS.** FORMACIÓ DELS MOTS.
O es tampat en u.

Ex. : *Ferrotge, ivernotge, anotge.*

Lo provençal coneix d'autras formes coma : *Gravotge.*

73. **-Ut, -uda.** Del latin **-UTUS, -UTA.** Sufix marcant la qualitat e l'abondància.

Ex. : *Baumelut, borrut, brancut, carut, espatlut, morrut, ponchut, ramut, saberut.*

Cal senhalar lo doble sufix **-arut, -aruda** : *Banarut, brancarut, bregarut, longarut, sornarut.*

III. Sufixes dels verbs

74. **-Ar.** Del latin **-ARE.** Dona de verbs amb los substantius e quelques adjetius.

Ex. : *Betumar, descrestar, falsar, flaiütar, mastar, onchar, pastar, pomar, popar, ventar.*

Dintrà dins de nombroses sufixes compausats qu'anam examinar.

75. **-Airar.** Del latin **-ARIU + -ARE.**

Ex. : *Acarrairar, acostairar, afrescairar, bresairar, esparvairar, fenairar.*

76. **-Alhar.** Del latin **-ACULARE.**

Ex. : *Badalhar, bargalhar, burgalhar, buscalhar, envergalhar, furalhar, nevalhar, trantalhar.*

Los sufíxes següents son emparentats amb *-alhar*.

-Elhar : *Torreelhar*.

-Ilhar : *Escampilhar, fendilhar, pendilhar, rauquihar, trauquilhar*.

-Olhar : *Bardolhar, fringolhar, pescolhar, salsolhar*.

-Ulhar : *Catulhar, matulhar, tastulhar*.

77. **-Anar**. Sufix derivat dels mots en *-an*. Lo sens es frequentatiu.

Ex. : *Batanar, empintanar, engarganar, pimpanar*.

Los sufíxes següents son emparentats amb *-anar* :

-Anhar. Sufix format suls noms en *-anh*, del latin *-ANEUS, -ANEA*.

Ex. : *Embarganhar, escaranhar, picanhar, rascanhar, roganhar*.

-Enar : *Bresenar, embresenar, enferenar, enredednar, esbosenar, pesenar, sosquenar*.

-Inar : *Cracinar, engaginar, entantinar, envaborinar, freginar, polsinar, posquinar, refastinar, repotinar, rondinar, tindinar*.

-Inhar : *Enrufinhar, gafinhar, grapinhar, palpinhar, plovinhar, reffronzinhar*.

-Onar : *Lachonar, regonar, taponar, tastonar*.

REMARCA. — Cal notar lo desenvolopament frequent de *-anhar* en *-aunhar* : *Escaraunhar*.

D'autre biais, òm a sovent *-anar* desenvolopat en *-arnar* : *Empintarnar*.

78. **-Arrar**. Sufix d'origina dobtosa.

Ex. : *Apitarrar, escostarrar, espatastrar*.

79. **-Assar**. Del latin *-ACEARE*. Sufix de sens augmentatiu e pejoratiu.

Ex. : *Envinassar, escagassar, esridassar, espinassar, esplumassar, esquinassar, latassar, tirassar*.

Los sufíxes següents apertenon a la meteissa tièra :

-Issar : *Bardissar, descotissar, encanissar, escornissar, espelissar, gordissar, pastissar*.

-Ussar : *Brandussar, engatussar, escardussar, esterrussar, gratussar, palussar*.

80. **-Atar**. Sufix format a partir de participis passats en *-at* e del sufíx *-at* dels noms de joves animals. Pareis propri als parlars modèrns.

Ex. : *Alatar, eissagatar, eissalatar, engrafatar, escoissatar, escucatar, lebratar, lobatar*.

Cal mençonar lo sufíx *-itar*, que sembla format suls participis passats en *-it*. Ex. : *Defrabitar, escapitar*.

81. **-Egar**. Del latin *-ICARE*. Dona de nombroses verbs.

Ex. : *Apertegar, atufegar, bategar, bolegar, emborregar, espampegar, espofegar, estossegar, lenegar, repotegar, vanegar*.

Al costat de *-egar*, cal senhalar *-igar*. Ex. : *Ablasigar, calcigar, pachigar*.

La forma **-icar** es semisabenta.

Ex. : *Desbanicar, emboiricar, embrenicar, pacificar.*

82. -Ejar. Del latin vulgar **-IDIARE**, derivat del grèc **-ἴειν**. Dona un grand nombre de derivats populars a partir dels substantius, adjectius e verbs. Lo sens es frequentatiu.

Ex. : *Airejar, barrejar, carrejar, daguejar, fadejar, garbejar, mestrejar, ombrejar, palejar, plaidejar, saquejar, taulejar, verdejar.*

Dintra dins los dobles sufíxes següents :

-Airejar : *Garbairejar.*

-Alhejar : *Miralhejar, nevalhejar, trantalhejar.*

-Ilhejar : *Gravilhejar, rauquilhejar.*

-Olhejar : *Bardolhejar, patolhejar.*

-Olejar : *Cantolejar, cutolejar, randolejar.*

-Assejar : *Aigassejar, becassejar, flacassejar, nevassejar, rodassejar.*

-Issejar : *Bardissejar, pastissejar.*

-Ussejar : *Brandussejar, cantussejar, parlussejar.*

-Atejar : *Alatejar, arpatejar, lengatejar, nevatejar, volatejar.*

-Inejar : *Bardinejar, cracinejar, plovinejar, ronidinejar.*

-Onejar : *Crostonejar, fintonejar, fissonejar, petonejar, potonejar.*

-Otejar : *Bevotejar, manjotejar, pegotejar, penotejar, vivotejar.*

-Uquejar : *Brasuquejar, manjuquejar, peluquejar, tastuquejar.*

83. -Olar. Del latin **-OLARE**. Dona de nombroses derivats.

Ex. : *Aigolar, cantolar, enregolar, gansolar, pendolar, pissolar, rajolar, regolar, tindolar, trantolar, virolar.*

REMARCAS. — Cal destriar d'aquel sufíx los verbs en **-olar**, derivats de mots coma *bridola, brigol, prigol*, del latin **-ULARE**. A la tonica, *o* es tampat en *u* : *Bridolar, brigolar, prigolar.*

Cal notar lo frequent desenvolapament d'un *r* dins **-olar** → **-orlar** : *Cantorlar, canturlar.*

84. -Otar. Sufix derivat del diminutiu **-òt**.

Ex. : *Espigotar, gorgotar, merlotar, vivotar.*

85. -Ucar, -ugar. Derivat del sufíx **-uc**.

Ex. : *Brasucar, manjucar, pelucar, talhucar, tastucar ; ablatugar, machugar, palpugar, pautugar, tas-tugar.*

86. -Ir. Del latin **-IRE**. Dona de verbs a partir dels adjectius e pus rarament dels noms.

Ex. : *Acaduquir, afortir, amercadir, assalvatgir, desafairir, ensagnosir, espauruguir, magrir, rogit, vielhir.*

87. -Esir. D'origina dobtosa, del latin **-ICIRE** o **-IDIRE**.

Ex. : *Apapesir, aperdesir, atendresir, emberbesir, empudesir, enfadesir, enfolesir, engrepesir, ennegresir, enrampesir, entestesir, espessesir.*

Om troba de formas en **-zir**, coma *clarzir, durzir*.

B. — PREFIXES

Anam passar en revista a l'encòp los prefixes dels substantius, dels adjectius e dels verbs.

88. A-. Del latin **AD-**. Prefix verbal que dona sovent lo sens transitiu.

Ex. : *Abastar, adometgir, adreitar, aflaquir, afo-
gar, alarguir, aleugierir, amanadar, assadolar, aver-
gonhir.*

REMARCAS. —Dins qualques cases, devant vocala, lo prefix conserva sa forma primitiva en *ad-* o *as-*. Ex. : *Adom-
plir, asarbrar, asegar, aseimar, asemprar, aserbar, asonglar,
asulhar.*

Cal pas confondre *a* dins *acrin, adotz, agram, ataiic,* etc., amb lo prefix *a*; se tracta de *a* de l'article femenin aglutinat al mot en seguida d'una falsa copadura : *l'acrin* per *la crin*. Aquel fenomèn es seguit d'un càmbiament de genre.

89. Bes- o bis-. Del latin **BIS-**. Se jonth als verbs, als substantius e als adjectius. Equival a « dos còps » o lor dona lo sens pejoratiu.

Ex. : *Besaguda, bescaire, bescairar, bescalent, bescantar, bescòire, bescompte, bescontorn, bescuèit, bestirar, bestornar.*

90. Con-. Del latin **CON-**. Sens de « amb » o « en-
sem ».

Ex. : *Companatge, compausar, compissar, concònsol, confraire, congausir, conglaçar, congostar, contai-
ral.*

91. Contra-. Del latin **CONTRA-**. Idèa d'oposicion.

Ex. : *Contrabalançar, contracingla, contraclau, contranòvi, contrasagèl, contrasolelh, contravela.*

FORMACION
DELS MOTS.
— Prefixes.

92. Davant-. Del latin **DE + AB + ANTE**. Sinonims : *avant-* e *denant-*.

Ex. : *Davantcorreire, davantdit, davantgarda, da-
vantjorn, davantpòrta, davantvelha.*

93. De-, des-. Del latin **DE-, DIS-**. Se jonth als verbs, noms e adjectius. Marca separacion, alunhament, negacion o reversion.

Cal notar que dins la lenga actuala *de-* e *des-* tendon a se confondre.

Des- se reduís a *de-* devant las consonantas sonòras, mentre que persistís devant *c, q, p, t* : *Devirar* al costat de *descarar*. D'autre biais, *de-* tend a prendre una *s* devant *c, q, p, t* : *Desplumar*.

Los parlars presentan tota mena de variacions.

Al nòstre vejaire, en fòra dels mots derivats dirèctament del latin, la lenga escrita deuriá restablir *des* dins tots los mots quina que siá la prononciacion.

Ex. : *Desairat, desanat, desbastar, desbocassat, desfilfrar, desfisar, desfortuna, desfronzir, desgranar, desjaçar, desmaissar, desnifar, despanar, despenjar, destermenar, destorrar, desvariar.*

94. En-. Del latin **IN-**. Rar dins los substantius e los adjectius, es extrèmament frequent dins los verbs. Sens de « dins ».

Ex. : *Embalsemar, embelinar, emboscar, empalhar, encaissar, engolar ; encòrda, endec, enfruch, entòrca.*

95. **Entre-**. Del latin **INTER-**. Marca una situacion intermediària, una accion mièja acomplida, mal faiada o a contratemps, la reciprocitat.

Ex. : *Entrecopar, entrecujat, entreculhir, entredormir, entreforc, entrelaçar, entremesclar, entremièjas, entreparlar, entretalhar*.

96. **Es-**. Del latin **ex-**. Se confond sovent pel sens amb **des-**, amb lo qual a de freqüents entrecambis.

Plaçat davant vocala dona **eiss-** (*eiss-* o *eich-*), davant *c, q, p, t* persistís, davant las autres consonantas tend a se reduire a *e-* e a se transformar en *en-* (véser p. 25).

Ex. : *Es- : Escampar, escanar, escapar, escapçar, esclapar, espassar, espodassar, estirgonhar, estripar.* Al costat : *Esforçar, esfolhar.*

En- per Es- : Embalausir, emborniar, emmerçar, enclusa, endelovi, endevinar, engardar, englandar, englasiar, engrunar.

Eiss- : Eissabrançar, eissaganit, eissalatar, eissegar, eissorbar, eissordar.

97. **Fòra-, for-** (*fur-*). Del latin **FORAS-, FORIS-**.

Ex. : *Fòrabandir, fòranisar, fòranison, fòrapaïs, fòrapèl, fòraget, fòraviar ; forlinhar, forsenat, forviar.*

98. **Mes-**. Del latin **MINUS-**. Sens despreciatiu.

Ex. : *Mescàs, mescomptar, mescompte, mesconéisser, mescòrdi, mesfisar, mesparlar, mespresar, mesprètz.*

99. **Non-**. Del latin **NON**. Sens negatiu. Rar en lengadocian modèrn, èra frequent en lenga anciana.

FORMATIÓ
DELS MOTS.
— Prefixes.

Ex. : *Noncalent, noncurança, nondegun, nongarda, nonpacient, nonparièr, nonrés, nonsen.*

100. **Otra-**. Del latin **ULTRA-**. Sens de « al delà ». Dona de mots sobretot literaris.

Ex. : *Otracujar, otracujança, otramar, otramarin, otrapassar.*

101. **Per-**. Del latin **PER-**. Oscilla entre **per-** e **predins** qualques mots. Nos pareis preferible d'usar exclusivament de **per-**. Sens de « a travèrs », « completement ».

Ex. : *Perbocar, perbolir, perçaç, percaçar, perdonar, perfilar, perfin, perforçar, perfum, perfumar, perlóngar, perlongui, perseguir, pertocar, pertraire.*

102. **Re-, res-**. Del latin **RE-**. Marca repeticion, retorn, reaccion, reciprocitat.

Ex. : *Rebofar, rebombir, reconvalir, refastinar, regorgar, remaridar, remenar, remirar, retechar.* Davant *c, q, p, t*, se tresmuda sovent en **res-** : *Rescaçar, rescaud, resclausa, respalma, respalmar, resquitar, restaular.*

103. **Rèire-**. Del latin **RETRO-**. Sens de « endarreríèr », « detrás ».

Ex. : *Rèiraujòl, rèireban, rèirebotiga, rèirefais, rèiregarda, rèirenebot, rèironcle, rèiresason, rèiresolelh, rèirevin.*

Amb los adjectius pòt donar una mena de superlatiu : *Rèirefals*, *rèirevièlh*.

104. **Sos-**. Del latin *SUBTUS*. En vièlh occitan *sotz*. Demòra *sos-* davant *c*, *q*, *p*, *t*; pòt se reduire a *so-* davant las autres consonantas. Sens de « dejós ».

Ex. : *Sosbarba*, *sosbarbal*, *sosbatejar*, *sosbatre*, *sosbrasar*, *soscairar*, *soscavar*, *sospartir*, *sospesar*, *sosténer*, *sostraire*.

Dins *sospesar*, *sospartir*, òm pòt aver *sompesar*, *sompartir*.

La lenga modèrna pòt substituir *jos-* a *sos-* dins los parlars meridionals ; dins los parlars orientals e septentrionals, òm tròba *sota-*. Ex. : *Joslòctenent*, *sotaprior*.

105. **Subre-, sobre-**. Del latin *SUPER-*. Sens de « sus ».

Ex. : *Subrecarga*, *subrecargar*, *subrecèl*, *subredent*, *subredire*, *subrejorn*, *subrelard*, *subrondar*, *subròs*, *subrepagar*, *subrepassar*, *subrepelís*, *subrepés*, *subrevelhar*, *subrevenir*.

Dins los adjectius, dona lo sens del superlatiu. Ex. : *Subrebèl*, *subregrand*, *subrenaut*, *subrevalent*.

Dins cèrts cases, *subre-* pòt èsser substituit per *sus-*.

Ex. : *Susflorar*, *susplombar*, *susposcar*, *susprendre*.

La forma *sobre-*, qu'es la forma originària, subsistís en gavaudanés.

106. **Tras-, tres-**. Del latin *TRANS-*. Pòt prendre la forma *tra-*, *tre-* davant las consonantas sonòras. Òm tròba tanben *tram-* e *trem-*. Sens de « a travèrs », « al delà ».

Ex. : *Trasbotejar*, *trasburgalhar*, *trascompassar*, *trasficha*, *trasmetre*, *trasplantar*, *trescolar*, *trescunhar*, *trescunh*, *tresfolir*, *treslimar*, *tresluc*, *treslucar*, *treslussir*, *treslús*, *tresmudar*, *trespalar*, *trespassar*, *trespeirar*, *tressecar*, *tressusar*, *trestalhar*, *trestombar*, *tresvalar*, *tresvinar*, *tresvirar*.

Dins quelques mots (Rgt.), *tras-* marca la posicion posteriora, lo segond reng.

Ex. : *Trasborron*, *traslundar*, *trastalon*, *trastasent*, *trastimon*, *trasvin*.

Amb de noms d'obrièrs, equival a « ajuda », « segondari ».

Ex. : *Trasboatier*, *trascantalés*, *trasfornièr*.

107. Los prefixes pòdon se combinar per dos. Aicí las formacions mai usitadas :

A- con-	: <i>Acompelir</i> , <i>aconseguir</i> .
A- re-	: <i>Arremausar</i> , <i>arremolinar</i> .
De- mes-	: <i>Demesconéisser</i> , <i>demespesar</i> .
Des- a-	: <i>Desagafar</i> , <i>desapariar</i> .
Des- en-	: <i>Desempegar</i> , <i>desencabdelar</i> .
Des- re-	: <i>Desrevelhar</i> .
Des- sos-	: <i>Dessospartir</i> , <i>dessosterrar</i> .
En- de-	: <i>Endavalar</i> .
Es- de-	: <i>Esdevenir</i> .
Es- per-	: <i>Esperforçar</i> .
Mes- a-	: <i>Mesavenir</i> .
Re- con-	: <i>Reconvadir</i> .
Re- de-	: <i>Redemandar</i> .

C. — MOTS PÒSTVERBALS**I. Substantius pòstverbals**

108. Un grand nombre de substantius son formats amb los verbs reduits a lor radical.

Ex. : *Abrigar* → *abric*, *acordar* → *acòrd*, *agradar* → *agrat*, *cambiar* → *cambi*, *consirar* → *consir*, *desdenhar* → *desdenh*, *empachar* → *empach*, *esclatar* → *esclat*, *estalviar* → *estalvi*, *pantaissar* → *pantais*, *presicar* → *presic*, *trotar* → *tròt*.

Dins cèrts cases, lo grop consonantic final exigís una vocala de sostineniment representada per un *e*.

Ex. : *Chaplar* → *chaple*, *dobtar* → *dobte*, *escumendar* → *escumenge*, *mescomptar* → *mescompte*, *repairar* → *repaire*.

Los substantius femenins s'acaban en *a*.

Ex. : *Ajudar* → *ajuda*, *comprar* → *compra*, *demorar* → *demòra*, *esperar* → *espèra*, *mesclar* → *mescla*, *pagar* → *paga*, *pecar* → *pèca*, *tocar* → *tòca*, *triar* → *tria*, *ucar* → *uca*.

II. Adjectius pòstverbals

109. Avèm ja notat en morfologia a prepaus del verb, la formacion d'adjectius verbals a partir del verb reduït a son radical (véser pp. 98-99).

Ex. : *Colcar* → *colc*, *descauçar* → *descauç*, *trempar* → *tremp*, *tresmontar* → *tresmont*, *usar* → *us*, etc.

Coma pels substantius, n'i a qu'exigisson un *e* de sostineniment.

Ex. : *Cinglar* → *cingle*, *conflar* → *confle*, *domdar* → *domde*, *essinjar* → *eissinge*, *mesclar* → *mescle*, etc.

D. — MOTS COMPAUSATS PER JUXTAPOSICION**I. Substantius****a) Adjectiu + nom**

110. L'adjectiu pòt precedir lo substantiu.

Ex. : *Bonarbret*, *bonaür*, *falsagarba*, *falsaretna*, *malafacha*, *malavista*, *malcòr*, *malfraise*, *miègjorn*, *milgrana*, *verdboisset*, *verdperièr*.

Dins d'autres cases, l'adjectiu sièc lo substantiu.

Ex. : *Agulha-cosent*, *arc-vòut*, *caulet-flòri*, *garbrossa*, *gat-pudre*, *pè-dreit*, *prètzfait*, *rata-penada*, *sangverd*.

Pòt arribar que lo nom compausat siá un adjectiu substantiat format d'un adjectiu que se rapòrta a l'objècte designat e d'un substantiu complement de l'adjectiu. Dins aquel cas, lo substantiu e l'adjectiu pòdon èsser a un genre diferent.

Ex. : *Cambarós*, *capgrassa*, *capnegra*, *coarós*.

b) Advèrbi + nom

111. Aquel tipe dona un nombre reduit de formas.

Ex. : *Benestar*, *benfach*, *benvenguda*, *maidita*, *mai-valença*, *malesquiç*, *malfasença*, *malparat*, *mensdita*.

c) Dos substantius

112. Om pòt aver un substantiu seguit d'un segond substantiu complement del primièr.

Ex. : *Aiganèu, aigaròs, aigasal, capfava, luscambra, palfèr, rampalm.*

Dins un autre cas, lo substantiu complement ocupa la primièra plaça.

Ex. : *Bòchibarba, canident, còrdolor, lopipauta, terratremol.*

Per fin, los dos substantius pòdon èsser en aposition.

Ex. : *Arquibanc, chin-tais, gat-faïn, nap-caulet, palagrilh, pòrta-fenèstra, rat-bufon, tèrra-maire.*

d) Vèrb+substantiu

113. Lo cas mai corrent es lo substantiu format d'un vèrb a l'imperatiu e d'un substantiu regim dirècte.

Ex. : *Cambaliga, eissugamans, maçacap, nègafòl, picacrosta, picalenga, popacabra, pòrtafais, sagnalenga, sarracap, sautabarralha, trucataulièr.*

Om pòt aver, mas pus rarament, lo vèrb a l'imperatiu e lo substantiu complement indirècte.

Ex. : *Cagabragas, caganís, cèrcapotz, pissalièch, sautenbanc, virasolelh, viravent.*

Una tièra d'altres substantius es formada d'un vèrb a l'imperatiu e d'un substantiu subjècte al vocatiu. Aquel tipe es abondosament representat pels noms de lòc.

Ex. : *Baticòr, bramavaca, cantaucèl, cantacigala, cantacocut, cantaperditz, finimond, picapol, picatalent, picaucèl, sautabernat, sautaboc.*

Un nombre reduit de substantius es format d'un participi present e d'un substantiu complement dirècte.

Ex. : *Bentenent, lòctenent, tèrratenent.*

e) Vèrb+advèrbi

114. Aquela mena de substantiu es pro-ben plan representada.

Ex. : *Capagrim, cantaclar, passalís, petabàs, pica-bris, pissafreg, pissaprim, primfila, sautaleugier.*

f) Dos vèrbs

115. Los dos vèrbs son a l'imperatiu e lo substantiu format exprimís una alternativa.

Ex. : *Colca-lèva, monta-davala, tira-alonga, tira-amassa, tira-butà, tira-fila, tira-laissa, tira-lança, tira-mòla, tomba-lèva, vira-passa, vira-revira, vira-vòuta.*

g) Substantius complèxes

116. Aquels substantius son formats d'una frase del tipe enonciatiu, exclamatiu o interjectiu.

Ex. : *Beu-l'òli, bufa-li, daissa-m'estar, Dieu-o-vòl, fug-l'òbra, mal-m'agacha, mal-m'agrada, manja-quand'n'a, pauc-vali, sal-mi-ten, sauta-li, tard-lai-vau, tira-t'enlà, vèni-me-quèrre, vira-t'enlà.*

II. Adjectius

a) Substantiu+adjectiu o participi

117. Aquells adjectius son formats d'un adjectiu que se rapòrta al substantiu qualificat e d'un substantiu complement de l'adjectiu.

Ex. : Cambacort, cambafin, cambalong, capclin, capnegre, cappelat, caprós, coablanc, coalong, gòrjabadat, naslevat, patacort, ventrecosut.

Amb los participis presents, òm a un substantiu complement dirècte. Ex. : Lanaperdent, messacantant.

b) Advèrbi+adjectiu o participi

118. Formacions pauc abondosas.

Ex. : Benadrech, benastruc, malastruc, malingèrt, malvengut, miègmòrt, primcernut, primpenchenat.

III. Vèrbs

a) Advèrbi+yèrb

119. Formacions frequentas.

Ex. : Benastrugar, bendire, carvendre, malabastar, maldire, malfargar, malmargar, malmesclar, malsaber, malvoler, primfilar, primpenchenar.

b) Substantiu+yèrb

120. Aquel mòde de formacion a donat un grand nombre de formas. Lo substantiu pòt jogar lo ròtle de complement dirècte : *cambalevar*, o de complement indirècte : *salpicar*.

Ex. : Cambalevar, cambaligar, capescodre, cap- FORMACION
levar, capvirar, caravirar, còrsecar, manlevar, man- DELS MOTS.
téner, palaficar, pelmudar, peltirar, pèrnabatre, — Mots com-
salpicar, sangbeure, sanglaçar, talhvirar. pausats per juxtaposicion.

— Verbs.

REMARCAS COMPLEMENTÀRIAS. — Dins l'estudi que precedís, avèm examinat la formacion dels mots exclusivament jos l'aspècte dels procediments simples per sufíxes, prefixes, juxtaposicion e apocòpa del vèrb. Nos demòra a senhalar los procediments complèxes per prefixes e sufíxes (*mots parasintetics*) e per mots compausats e sufíxes (*mots ibrids*).

Ex. : Parasintetics : *lait* s. → *alaitar* v. → *alaitament* s.; *tèst* s. → *entestesir* v. → *entestesiment* s.; *pèira* s. → *despear* v. → *despeiratge* s.; *camba* s. → *trescambar* v. → *trescamada* s.; *fòrt* a. → *afortir* v. → *afortiment* s.; *boca* s. → *abocar* v. → *aboquiu* a.; *cara* s. → *descarar* v. → *descarat* a.

Ibrids : *mantenir* v. → *manteniment* s.; *capvirar* v. → *capvirament* s.; *malcòr* s. → *malcorar* v.; *prètzfait* s. → *prètzfaïtièr* s.; *parapluèja* s. → *paraplujeaire* s.; *juèlhverd* s. → *juèlhverdassa* s.; *malparlar* v. → *malparlièr* a.

Om pòt aver encara de mots que son a l'encòp parasintetics e ibrids.

Ex. : *Rantela* (*aranh-tela*) s. → *enrantelar* v.; *vinagre* s. → *envinagrar* v.; *mantenir* v. → *desmantenir* v. *desmantenènca* s.

Dins la formacion dels mots d'època anciana, las règla fonéticas son generalament observadas : oscillacion de las vocalas tonicas e atònas, sonorizacion de las consonantas finalas sordas quand venon intervocalicas, reaparicion de las consonantas finalas amudidas. Ex. : *Luènh* → *alunhar* ~ *alonhar*, *siègre* → *seguda*, *tièra* → *contairal*, *esparvièr* → *esparvairar*, *amic* → *amiguet*, *nap* → *nabièra*, *fat* → *fadàs*, *gaug* → *gaujós*, *òme* → *omenàs*, *pè* → *pesada*, *pàrrec* → *parreguejar*, *eissam* → *eissamenar*, *mocador* (*mucadúi*) → *mocadorat*, etc.

Dins la lenga modèrna arriba sovent que los derivats se formen dirèctament suls radicals sens tenir compte de las règlas damont mençonadas. Ex. : *Luènh* → *aluenhar*, *siègre* → *sieguda*, *esparvièr* → *esparvieron*, *cap* → *capàs*, *fòc* → *foquet*, *paret* → *paretalha*, *gaug* → *gauchós*, *òme* → *omet*, *eissam* → *eissamar*.

Dins cèrts cases, la consonanta restablida dins los derivats o es fautivament. Ex. : *Pè* → *penada*, *mocador* (*mucadú*) → *mocadonat*, *codonh* (*cudún*) → *codonièr*, *conselh* (*cunsel*) → *conselièr*.

Dins la lenga literària, cal acceptar aquests derivats solament quand las dreitas formacions an disparegut de tots los parlars. Escriurem donc : *Alunhar*, *seguda*, *esparvairar*, *foguet*, *paredalha*, *gaujós*, *omenet*, *eissamenar*, *pesada*, *mocadorat*, *codonhièr*, *conselhièr*, atestats per divèrses parlars, mentre que servarem : *Cadieraire*, *desniestrar*, *fieral*, *vielhum*, *carrierat*, *asiron*, *capejar*, etc., que coneixèm exclusivament jos aquelas formas.

APENDIX

ADAPTACION DELS MOTS SABENTS A L'OCCITAN

Dins l'introduccio dels mots sabents en occitan, cal pas se contentar de los calcàr sus la forma francesa correspondenta, coma o fan tròp sovent los escrivans nòstres. La lenga d'Oïl aplica de principis lèumens diferents d'aquels de la lenga d'Oc.

Nòstres vièlhs tèxtes e lo catalan modèrn, qu'a servat o restaurat las bonas tradicions, devon nos guidar dins l'òbra de constitucion del vocabulari sabent occitan. D'autre biais, los parlars populars possedisson encara mantun material utilizable. Es atal que los noms de sants del calendèr servats dins l'usatge vulgar o fossilitzats dins los noms de lòc o los noms de familia pòdon nos fornir d'entresenhas de primièra valor.

D'una faiçon generala, los mots populars, dins los passatges del latin a l'occitan, son estats modificats jos l'influéncia de leis foneticas especialas a nòstra lenga, mentre que los mots sabents manlevats al latin o al grèc escapan gaireben completament a aquelas leis, en fòra d'una leugièra adaptacion grafica e fonética.

Dins las nòtas que siègon, totes las formas que recomandam son justificadas per l'exemple de l'an-

ciana lenga, dels parlars actuals e del catalan literari que nos pòt servir de nòrma dins la majoritat dels cases.

1. La desinéncia pròpria als mots femenins latins o grècs en *-a* o en *-e* deu èsser *-a*.

Ex. : *Apocòpa, cedula, Esperida, idatida, idrocèla, iperbòla, patena, peripecia, seria, sincòpa, venula*.

2. Los mots masculins en *-a* del grèc e del latin servaràn aquela desinéncia.

Ex. : *Collèga, conviva, idolatra, indigèna, monotrèma, papa, pèrsa, rapsòda, Senèca, transfuga*.

Ne serà atal meteis pels sufíxes grècs següents :

-ista : *Artista, legista, sonetista*.

-ma : *Poëma, problèma, teorèma*.

-ta : *Anacoreta, atlèta, cardiopata, despòta, estèta, frenopata, ipocrita, israèlita, poèta, presbita, profèta, sodomita, terapèuta*.

Cal ajustar los radicals grècs o latins següents que dintran coma segond element dins de nombroses mots :

-arca : *Eresiarca, monarca, patriarcha, tetrarca*.

-cida : *Fratricida, omicida, regicida*.

-còla : *Agricòla, silvicòla, vinicòla*.

-crata : *Autocrata, democrata, teocrata*.

-mètra : *Geomètra, idromètra*.

3. Un grand nombre de mots franceses en *-e*, correspondon a de mots occitans en *-ia*.

Ex. : *Babilònia, Calàbria, immondícias, injúria, matèria, misericòrdia, reliquia, Sicília, supèrbia*.

Es lo meteis cas pels sufíxes següents d'origina APENDIX.
latina :

-cia : *Astúcia, audàcia, gràcia, justícia, malícia*.

-ància : *Abondància, constància, importància*.

-ència : *Penitència, prudència, recrudescència, sciéncia*.

-ària : *Alimentària, calcària, solitària*.

-òria : *Glòria, memòria, meritòria, ostentatòria*.

REMARCA. — Los mots sabents manlevats al latin son en *-icia, -ància, -ència*, mentre que los mots populars son en *-esa, -ança, -ença* : *Malesa, malanança, plasença*.

4. Los mots latins o grècs acabats en *-us, -um, -es, -em, -is*, al nominatiu o a l'acusatiu, pèrdon aquela desinéncia.

Ex. : *Aristòtel, Cèls, Ciril, Evarist, Filogon, Icar, Isidòr, grafit, Just, legitim, Narcís, Omèr, omoplat, onèst, Pamfil, parasit, Pilat, Pindar, satellit, satir, Sevèr, Siriac, Tantal, teodolit, Teodòr, Teodul, tranquil*.

N'es atal meteis pels sufíxes grècs o latins següents :

-ar : *Consolar, escolar, lunar, militar, particular, polar, regular*.

REMARCA. — Los adjectius franceses correspondents son en *-aire* pels mots sabents e en *-ier* pels mots populars. D'aquí son venguts los gallicismes insidiosos : (*consulari, escolari, lunari, militari, particulier, polari, regulier*), qu'an pas res d'occitan. Conven de restablir las formas legitimas en *-ar, -ara*.

-ic : *Aromatic, metallic, oblic, tecnic*.

-id : *Avid, bolid, lucid, torrid, umid, valid*.

-il : *Docil, ductil, facil, mobil, util*.

-uscul : *Corpuscul, minuscul, opuscul*.

Los sufíxes emplegats dins la nomenclatura quí-
mica moderna deuràn prendre las formas seguentas :

- at : *Clorat, nitrat, sulfat.*
- id : *Aldeïd, anidrid, glucosid.*
- il : *Carboxil, fenil, tionil.*
- it : *Ipoclorit, nitrit, sulfit.*
- ur : *Carbur, clorur, sulfur.*

Per fin, cal enumerar los nombroses radicals grècs e latins que donan una infinitat de derivats :

- adèlf : *Diadèlf, monadèlf.*
- agòg : *Idragòg, pedagòg.*
- blast : *Monoblast.*
- carp : *Monocarp, policarp.*
- cefal : *Bucefal, monocefal.*
- cèn : *Miocèn, oligocèn.*
- cèr : *Monocèr.*
- clau : *Autoclau.*
- colòr : *Bicolòr, unicolor.*
- còrd : *Monocòrd, eptacòrd.*
- cròm : *Monocròm, policròm.*
- cròn : *Isocròn.*
- dactil : *Monodactil, pentadactil.*
- dèrm : *Dèrm, endodèrm.*
- dòx : *Eterodòx, ortodòx.*
- dròm : *Ipodròm, velodròm.*
- fag : *Ictiofag, sarcofag.*
- fan : *Diafan.*
- fant : *Ierofant, sicofant.*
- fèr : *Fructifèr, vinifèr.*

- fil : *Idrofil, xenofil.*
- fit : *Saprofit, zoofit.*
- flòr : *Caliciflòr, multiflòr.*
- fòn : *Afòn, telefòn.*
- ftong : *Diftong, triftong.*
- fug : *Centrifug, idrofug.*
- gam : *Monogam, poligam.*
- gèn : *Endogèn, exogèn.*
- gèr : *Lanigèr, ovigèr.*
- gin : *Androgin, ipogin.*
- glif : *Ieroglif, opistoglif.*
- gnat : *Ortognat, prognat.*
- gòn : *Octogòn, poligòn.*
- grad : *Digitograd, retrograd.*
- graf : *Geograf, poligraf.*
- lit : *Aerolit, monolit.*
- lòg : *Arqueològ, monològ.*
- man : *Biman, quadruman.*
- man : *Meloman, monoman.*
- mèr : *Isomèr, polimèr.*
- micèt : *Basidiomicèt, micromicèt.*
- mòrf : *Isomòrf, polimòrf.*
- nòm : *Econòm, metronòm.*
- odont : *Mastodont, monodont.*
- onim : *Omonim, sinonim.*
- par : *Ovipar, vivipar.*
- petal : *Dialipetal, monopetal.*
- potam : *Ipopotam, miopotam.*
- ptèr : *Elicoptèr, emiptèr.*

-scòp	: <i>Idroscòp, oroscòp.</i>
-sepal	: <i>Dialisepal, monosepal.</i>
-sillab	: <i>Disillab, monosillab.</i>
-sòf	: <i>Filosòf, teosòf.</i>
-spèrm	: <i>Monospèrm, polispèrm.</i>
-stil	: <i>Ipostil, peristil.</i>
-tèrm	: <i>Isotèrm, omotèrm.</i>
-terman	: <i>Diaterman.</i>
-tip	: <i>Linotip, monotip.</i>
-tòm	: <i>Microtòm, osteotòm.</i>
-tròp	: <i>Isotròp, omotròp.</i>
-vòc	: <i>Equivòc, univòc.</i>
-vòr	: <i>Carnivòr, erbivòr.</i>

5. La règla establida al paragraf precedent sofrís mantuna excepcion.

1) Los mots en *-aus, -eus*, donan las desinéncias *-au, -eu*.

Ex. : *Agesilau, Estanislau, Menelau, Nicolau, Amadeu, Anteu, apogeu, Aristeu, Ireneu, liceu, museu, Nereu, perineu, Pirenau, Timoteu.*

Cal ajustar de nombroses adjectius sabents en *-èu* e *-nèu* correspondent al francés *-cé, -cée, -né, -née* e al catalan *-ci, -cia, -ni, -nia*.

Ex. : *Amentacèu, cetacèu, cretacèu, galinacèu, liliacèu, poligonacèu, violacèu, circinèu, cotiledonèu, erroñeu, spontanèu, eterogenèu, extemporanèu, idonèu, ignèu, pirogenèu, simultanèu.*

REMARCAS. — La forma en *-èu* pòt se diftongar en *-ieu*. APENDIX. Mistral dona : *cetacieu, erronieu, spontanieu*, amb de fe- menins analogics en *-ieva* o *-ieu*. Las formas en *-èu, -èa*, son preferiblas per la lenga literària en fòra dels noms de personas usuals : *Andrieu, Bertomieu, Matieu.* — Adapta-
cion
dels mots
sabents a
l'occitan.

Per *contemporanèu, rectilinèu* los escrivans occitans imitan lo francés amb (*contemporan, rectilinhe*) que respondon pas a cap de forma indigèna.

2) Los mots acabats per un grop final format per un *l o r e* per *gn* sèrvan la vocala finala tresmudada en *e*.

Ex. : *Alexandre, angle, benigne, campèstre, celebre, digne, Evandre, maligne, Meleagre, règne, salubre, signe, terrible.*

N'es atal encara pels mots en *-cte, -pte, -sme, -tme* e quelques mots isolats.

Ex. : *Acte, contracte, dialècte, dirècte, edicte, exacte, objècte, pacte, prefècte; adèpte, apte, concepte, precèpte, prompte, sarcòpte; Còsme, deïsme, Erasme, espasme, nacionalisme, regionalisme; istme aède, comòde, faune, incubè, mòde, rite, rude, sucube.*

REMARCA. — Fasèm de mots en *-cte* e en *-pte* coma en catalan modèrn, car l'occitan dels sègles XV^a e XVI^a n'usava correntament e los parlars actuals los coneisson.

Los radicals grècs o latins següents sèrvan tanben *-e* :

- andre** : *Diandre, monandre.*
- angle** : *Rectangle, triangle.*
- caule** : *Acaule, amplexicaule.*
- cicle** : *Bicicle, epicicle.*
- còrne** : *Bicòrne, unicòrne.*

- ducte : *Oviducte*.
- èdre : *Dièdre, poliedre*.
- fille : *Monofille, polifille*.
- fòrme : *Unciforme, unifòrme*.
- lingue : *Bilingue, unilingue*.
- mètre : *Baromètre, manomètre*.
- òcle : *Binòcle, monòcle*.
- òde : *Catòde, periòde*.
- oïde : *Antropoïde, sigmoïde*.
- pède : *Bipède, solipède*.
- pòde : *Artropòde, gasteropòde*.
- ròstre : *Fissiròstre, unciròstre*.
- valve : *Bivalve, univalve*.

3) Tota una categoria de mots grècs en *-sis*, *-xis* an donat *-si*, *-xi*.

Ex. : *Analisi, dialisi, eclipsi, genèsi, metamorfòsi, parallaxi, prolèpsi, sillèpsi, sintaxi, tèsi*.

Coma lo catalan a *base, fase, frase*, l'occitan pòt servar *basa, fasa, frasa*. Mistal cita, ça que la, *fasi* e lo catalan emplega *antifrasí*.

Cal ajustar que lo mot grèc $\pi\circ\lambda\circ\varsigma$ (ciutat) e sos derivats donan una forma en *-i* : *Decapòli, metropòli, pentapòli*.

4) Los sufíxes *-ge* e *-tud* son estats tractats d'una faïçon especiala. Lo latin *-go*, *-GINEM* dona *-ge* en occitan.

Ex. : *Borrage, Cartage, plantage, verge, vertige*.

Quant a *-TUDO*, *-TUDINEM* a evoluit en *-tud* tant en catalan coma en occitan.

APENDIX.
— Adapta-
cion
dels mots
sabents a
l'occitan.

Ex. : *Altitud, amplitud, latitud, longitud, rectitud, servitud, similitud*.

REMARCA. — Cal defugir l'assimilacion de *-ge* a *-tge* o lo gallicisme *-tuda* per *-tud*.

5) Un nombre considerable de mots occitans son estats adaptats jos la forma del nominatiu grèc o latin.

Ex. : *Anàrias, Caïfas, Élias, Eneas, Gòrgias, Isaïas, Jerèmias, Malàquias, Tòbias, Zacàrias ; Apèlles, Aquiles, Diogènes, Diomèdes, Eròdes, Moïses, Nicomèdes, Olofernes, Orèstes, Xèrxes ; Biblis, Filis, Semiramis ; Argus, Crassus, Dardanus, Dàrius, lapsus, sinus, Titus, Turnus, Vènus*.

6) Los sufíxes latins en *-x*, *-CEM* e *-TRIX*, *-TRICEM* presentan qualche dificultat.

Dins la lenga anciana tan plan coma en catalan *-x*, *-CEM* a donat *-tz* o *-ci* : *rapatz, rapaci*. Lo catalan modèrn a adoptat *-ç* : *rapaç*. Es la forma que nos pareis la mai acceptabla, si tenèm compte que nòstres parlars nos fornisson d'exemples idèntics : *tenàs* (Rgt.). Aurem donc : *Fugaç, loquaç, rapaç, salaç, tenaç, velòç, voraç*.

-TRIX, *-TRICEM* que representa la forma femenina de *-TOR*, dona *-trix*, *-tritz*, *-trís* dins l'anciana lenga : *donatrix, testatrix, tutrix* (XVth e XVIth sègles). Nos pareis logic d'adoptar *-tritz* que correspong foneticament al catalan *-triu*.

Ex. : *Administratritz, Beatritz, donatritz, generatritz, imperatritz, institutritz, motritz, tutritz*.

6. Los mots latins en *-IUS*, *-IUM* e los mots grècs en *-ioς*, *-ιον* donan de formas occitanas en *-i*. Cal remarcar que lo francés las fa generalament en *-e*.

Ex. : *Anatòli, Antòni, Aurèli, Basili, Bausèli, Claudi, collòqui, concili, conclavi, emistiqui, episòdi, epitafi, exòrdi, Exupèri, Gelasi, idilli, Ilari, monopòli, Octavi, Ovidi, Patrici, Prudenci, Sidòni, Simplici, Sulpici, Terenci, Valèri, Virgili.*

N'es atal meteis pels sufíxes latins que siègon :

-ari : *Alimentari, sacrari, salari, seminari, temerari, volontari.*

-èri : *Adultèri, cautèri, critèri.*

-òri : *Dormitòri, interpellatòri, monitòri, oratòri, possesòri.*

-mòni : *Matrimòni, patrimòni, testimòni.*

Cal encara senhalar los radicals grècs e latins segunts que fornisson de nombroses compausats :

-cardi : *Endocardi, pericardi.*

-carpi : *Endocarpi, pericarpi.*

-cidi : *Fratricidi, omicidi.*

-fici : *Ofici, sacrifici.*

-gastri : *Epigastri, ipogastri.*

-lègi : *Espicilegi, privilegi, sacrilègi.*

-nòmi : *Binòmi, trinòmi.*

-sfèri : *Emisfèri, planisfèri.*

-scòpi : *Microscòpi, periscòpi.*

VOCABULARI ORTOGRAFIC

VOCABULARI ORTOGRAFIC

Lo vocabulari seguent clau exclusivament los mots dont la grafia pòt demorar dobtosa en despièit de l'aplicacion de las nòrmas ortograficas expausadas dins aquesta Gramatica. Donam la grafia dels principals radicals e daissam a nòstres legeires lo suènh de'n deduire la dels divèrses derivats. Pels verbs que presentan una alternància vocalica segon que lo radical es tonic o atòn, donam lo verb a l'infinitiu e al present de l'indicatiu : *folhar ~ fulhar, fuèlha v.* Avèm encara apondut un cèrt nombre de mots sabents corrents, de noms de personas, de lòcs, de païses, de montanhas e de rius tròp sovent emplegats jos la forma francesa.

Aiçò es qu'un assag destinat a permetre d'esperar un diccionari definitiu francés-occitan e occitan-francés. Malgrat que siá incomplet e imperfièit, cresèm qu'ajudarà utilament nòstres compatriòtas dins l'òbra de fixacion de la lenga e de la grafia literàrias nòstras.

A

abadiá *f.* → abadial *a.*
 abagièra *f.*
 abaissar *v.*
 abajanir *v.*
 abajon *m.*
 abalandrar *v.*
 abalçar *v., de balça (fr. meule, tas)*
 abalir (*abarir*) *v.*
 abandonar *v.*
 abarrejar *v.*
 abartassir *v.*
 abastar *v.*
 abastardir *v.*
 abat *m.* → abadessa *f.*
 abatalhar *v.*
 abatre *v.* → abatement *m.*
 abaucar *v.*
 abausar ~ abasar *v.*
 abausir *v.*
 abautir *v.*
 abdomen *m.*
 abecar *v.* abecada *f.*
 abelan -a *a.*
 abelanca *f.* → abelanquièr *m.*
 abelar *v.*
 abelha *f.* → abelh *m.*
 abelhana *f.*
 abelir *v.*
 abelugar *v.* → abeluc *m.*
 abenar *v.*
 abesalar *v.*
 abessir *v.*
 àbets *m. pl.* (*balles de céréales*)
 abeurar *v.* → abeurador *m.*
 abiaissar *v.*
 abil -a *a.*
 abilhar *v.*
 abís *m.* → abissar *v.*
 abit *m.* → abitar *v.*
 abjeccion *f.*
 abjècte -a *a.*
 abocar *v.*
 abocinar *v.*
 abolar *v.*
 abolegar *v.*
 abolir (*aborir*) *v.*
 abondància *f.*
 abondar *v.*
 abondívol *a.*
 aboquir *v.*
 abordar *v.* → abòrd *m.*
 abordir *v.*
 aborigèn *m.*
 aboriu -iva *a.*
 aborniar *v.*
 aborrir *v.*
 abotar *v.*
 abraçar *v.*
 abracelar *v.*
 Abraham *m.*
 abrasac *m.*
 abreujar *v.*
 abric *m.* → abrigar *v.*
 Abril *m.*
 abrivar *v.*

abrupte -a *a.*
 abscès *m.*
 abside *m.*
 absòlvre *v.*
 absorbir *v.*
 abstrach ~ abstrait -a *a.*
 absurd -a *a.*
 ac,acs *m.*
 acabalar *v.*
 acabar *v.*
 acabassir *v.*
 acabassit -da *a.*
 acabir *v.*
 acaçar *v.*
 acàcia *f.*
 acacit -da *a.*
 acaissar *v.*
 acant *m.*
 acapçar *v.*
 acapripiar *v.*
 acaptar *v.*
 acarnassir *v.*
 acavalgar *v.*
 accedir *v.*
 accelerar *v.*
 accent *m.*
 acceptar *v.*
 accès *m.*
 accèssit *m.*
 accessòri, accessòria *a.*
 acelar *v.*
 acèrb -a *a.*
 acetilèn *m.*
 achorrit -da *a.*
 acid *m.*
 acièr *m.*
 acinèla ~ açanèla *f.*
 acipar *v.*
 aciselar *v.*
 aciut -a *a.*
 acivadar *v.*
 acoassar *v.*
 acoblar *v.*
 acochar ~ acoitar *v.*
 acoidar *v.*
 acolit *m.*
 acomençar *v.*
 acompte *m.*
 aconsègre *v.*
 acorbar *v.*
 acorchir *v.*
 acòrd, acòrdi *m.*
 acorsar *v.*
 actitud *f.*
 aculhir ~ acolhir, acuèlh *v.*
 → aculh, acòlh *m.*
 aculpar *v.*
 adancir *v.*
 adequat -a *a.*
 adèpte *m.*
 aderéncia *f.*
 aderir *v.*
 adicion *f.*
 adieu, adieu-siàtz
 adjacent -a *a.*
 admetre *v.*
 adobar *v.* → adob *m.*
 adocir *v.*
 adolescència *f.*
 Adòlf *m.*
 adometgir *v.*
 Ador *m.*
 adossar *v.*
 adralhar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
 adr — ala
 adreçar *v.* → adreça *f.*
 adrech ~ adreit -a *a.*
 Adrian *m.*
 aducción *f.*
 adulter -a *a.*
 adulteri *m.*
 aeroplà *m.*
 afachar *v.*
 afaissar *v.*
 afeblir *v.*
 aferratjar *v.*
 afiblar *v.*
 afièch -a *a.*
 afrabar *v.*
 afusolar (*afirulà*) *v.*
 agaça *f.*
 agaçar *v.*
 agachar ~ agaitar *v.*
 → agach ~ agait *m.*
 agacin *m.*
 Agadés *m.*
 agalavardir *v.*
 agalencier *m.*
 Agarnagués *m.*
 agast *m.*
 agavelar *v.*
 Agde
 Agen
 agençar *v.*
 agendar *v.*
 Agenés *m.*
 agenolhar *v.*
 Agesilau *m.*
 agil -a *a.*
 agla *f.* → aglès *m.*
 aglan *m.* → aglanièr *m.*
 aglevir *v.*

agonizar *v.*
 Agot *m.*
 agradívol *a.*
 agram ~ gram *m.*
 agrassòl *m.* → agrasso-
 lièr *m.*
 agravar *v.*
 agrèst -a *a.*
 agreu ~ agrifol ~ agri-
 fuèlh ~ agrévol *m.*
 agreujar *v.*
 agricòla *a.*
 agrovar *v.*
 aguièr *m.*
 agulhièr *m.*
 aigaci *m.*
 aigalòci *m.*
 Aigasmòrtas
 Aigasvivas
 ais → aissèl *m.*
 aisinar *v.*
 aissa *f.* → aisseta, aissada,
 aissadon, aissòl, etc.
 aisse -a *a.* → aissós, aisse-
 jar *v.*
 ajaçar *v.*
 ajar *v.*
 ajocar *v.*
 ajudar *v.*
 alabarda *f.*
 alabardir *v.*
 alabast *m.*
 alabastre *m.*
 Alacant *m.*
 alachar ~ alaitar *v.*
 aladèrn *m.*
 alaguiar *v.*

Alanha
 alapens ~ apens *m.*
 alarguir *v.*
 Alari o Ilari *m.*
 alassar *v.*
 alba *f.*
 albar *m.*
 albavit *m.*
 albèrg *m.*
 Albi *m.*
 Albigés *m.*
 album, albenc *m.*
 alcavòt *m.*
 Alcibiades *m.*
 alcòva *f.*
 alecçonar *v.*
 alechar ~ aleitar *v.*
 aleilar *v.*
 Alès *m.*
 Alestenc *m.*
 aleugierir *v.*
 aleujar ~ aleugir *v.*
 alevar *v.*
 Alexandre *m.*
 Alfèu *m.*
 algid -a *a.*
 alh *m.*
 Alha *f.*
 Alicarnàs *m.*
 Alièr *m.*
 aliga *f.* → aliguièr *m.*
 alinjar *v.*
 aliquòta *a., f.*
 allegar *v.*
 allegoria *f.*
 Allobràg *m.*
 allocucion *f.*
 allucinar *v.*
 alludir *v.*
 alluvion *m.*
 almanac *m.*
 almuça *f.*
 Alòi *m.*
 alonzar *v.*
 alotjar *v.*
 Alps *m.*
 alquimia *f.*
 Alsàcia *f.*
 altitud *f.*
 alum *m.*
 alunhar ~ alonhar, aluè-
 nha *v.*
 alús *m.* → alussar *v.*
 alveòl *m.*
 alzena, lesena *f.*
 Alzon *m.*
 Alzona
 Amadèu *m.*
 Amador *m.*
 amarvir *v.*
 amassar *v.*
 amazona *f.*
 Ambròsi ~ Ambruèis *m.*
 ambulància *f.*
 amejairar *v.*
 amenaçar *v.*
 amenanças *f.*
 amètla *f.* → ametlièr *m.*
 amfibí, amfibìa *a.*
 amfibologia *f.*
 amfiteatre *m.*
 Amfós *m.*
 amic *m.*, amiga *f.* → ami-
 gable *a.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
 ala — ami

amistança *f.* → amistançar *v.*
ansà *f.*
Ansèlm *m.*
ànsia *f.* → ansiós *a.*
Anteu *m.*
Antíbol → antibolenc -a *a.*
(fr. *Antibes*)
anticari *m.*
antidòt *m.*
antifòna *f.*
Antiòquia *f.*
Antistènes *m.*
Antòni *m.*
anuçòl *m.*
anuèg *m.* → anujar ~ anujar, anuèja *v.*
anullar *v.*
apagelar *v.*
aparelhar *v.* → aparelh *m.*
aparència *f.*
Apèlles *m.*
aperténer *v.* → apertenència *f.*
apèu *m.* → apevar *v.*
api *m.* (fr. *céleri*)
àpia *f.*
apichonar *v.*
aplanponhar *v.*
aplechar *v.* → aplech *m.*
aplogir *v.*
aplomb *m.*
apocrif -a *a.*
apogèu *m.*
Apollinar *m.*
apomacelar *v.*
aponchar ~ apuntar *v.*
apossesir *v.*

apòstol *m.*
aprehendre *v.*
apreissar *v.*
aprendís *m.* → aprendisatge *m.*
aprivar *v.*
aprivasar *v.*
aprofechar ~ aprofeitar *v.*
aprofiècha ~ aprofièita
aprovar *v.*
aprovesir *v.*
apte -a *a.*
Apulèu *m.*
aquaduc *m.*
aquarela *f.*
aquatic -a *a.*
Aquilas *m.*
aquós -a *a.*
arab *s.* e *a.*
aracnid *m.*
araire *m.*
aram *m.*
arboç ~ arbocièr *m.* → arboça *f.*
arborescència *f.*
arbre *m.*
arç *m.*
arcaïzar *v.*
arcbalestièr *m.*
arcèli *m.*
arçon *m.*
arcvòut *m.*
Ardecha *f.*
arderàcia *f.*
arenç *m.*
argaud *m.*
Argelès *m.*

Argença *f.*
argila *f.*
arguir *v.*
arid -a *a.*
ariège *m.*
Arièja *f.*
Arisa *f.*
Aristarc *m.*
Aristeu *m.*
Aristides *m.*
Aristofanes *m.*
Aristòtel *m.*
Armanhac *m.*
armassièr ~ armatièr *m.*
armòl *m.*
arnavés *m.*
arnesc *m.*
arpalhan *m.*
arpègi *m.*
àrpia *f.*
arquiavesque *m.*
arquibanc *m.*
Arquidam *m.*
arquidiague *m.*
arquiprèire *m.*
arquitècte *m.*
arrabanar *v.*
arrajar *v.*
arrambar *v.*
arratja *f.*
arribar *v.* (fr. *arriver, rassasier*)
arroïnar *v.*
arrossir *v.*
arsat -da *a.*
Arsèni *m.*
arsina *f.*

artelh *m.*
Artemísia *f.*
artèria *f.*
asarbrar *v.*
Ascani *m.*
ascenciat -da *a.*
ascetic -a *a.*
asegar *v.* → asec *m.*
asenièr *m.*
asepcia *f.*
asfixia *f.*
asil *m.*
asimetric -a *a.*
asolhar~asulhar, asolhi *v.*
aspergir *v.*
assadolar *v.*
assajar *v.* → assag *m.*
assalvatgir *v.*
assetjar ~ assetiar *v.*
assignar *v.*
Assisi
assistir *v.*
associar *v.*
assompcion *f.*
assubtar ~ assobtar *v.*
assumir *v.*
ast *m.*
Astafòrt
Astarac *m.*
astrològ *m.*
astúcia *f.*
asulhar ~ asolhar,asuè-
lha *v.*
ataïnar *v.*
Atanasi *m.*
ataüc *m.*
atavelar *v.*

atebesir *v.*
attemptar *v.* (fr. *attenter*)
atessar *v.*
ateunhir *v.*
atissar *v.*
Atlantic *m.*
atlèta *m.*
atòm *m.*
atòn -a *a.*
atretzenar *v.*
atribuir *v.*
atrobar *v.*
atròç -a *a.*
atubar *v.*
aubèrga ~ aubèrja *f.*
aubergina *f.*
Aubrac *m.*
auc *m.*, auca *f.*
auçaprem *m.*
auçar ~ alçar *v.*
aücar *v.*
aucèl ~ ausèl *m.*
Auch *m.*
aucir *v.*
audaç -a *a.* → audàcia *f.*
audiéncia *f.*
augmentar *v.*
auguri *m.*
August *m.*
aujam *m.*
aujòl *m.*, -a *f.*
Aulària *f.*
auragan *m.*
auratge *m.*
Aurèli *m.*
auriflam *m.*
auriu -va *a.*

aurivelat -da *a.* → auri-
velaire *m.*
aus *m.*
ausbèrg *m.*
Ausòni *m.*
aussent ~ aissent *m.*
Austria *f.* (fr. *Autriche*)
autan *m.*
autar ~ altar *m.*
Autariba
automata *m.*
automobila *f.*
autonòm -a *a.*
auton *m.* ~ automne *m.*
autopcia *f.*
autorizar *v.*
Autvilar
Auvèrnha *f.* ~ Auvèrni *m.*
Avairon *m.*
avaladar *v.*
avalanca *f.*
avalar *v.*
avalir *v.*
avançar *v.*
avanir ~ aganir *v.*
avant *m.*
avantatge *m.* → avantat-
jar *v.*
avantbraç *m.*
avantgarda *f.*
avantpòrt *m.*
avar -a *a.* → avarècia *f.*
avaus *m.*
avelana *f.* → avelanièr *m.*
avenàs *m.*

avenc *m.*
avenent -a *a.*
avenir *v.* → aveniment *m.*
avent *m.*
aventura *f.* → aventurar *v.*
averar *v.*
avèrs *m.* → aversenc *a.* e *s.*
avertadar *v.*
avertir *v.* → avertiment *m.*
avesar *v.*
avesinar *v.*
avesque *m.* → avescat *m.*
avet *m.* (fr. *sapin*)
aveusar *v.*
avi, àvia *s.*
aviar *v.*
avid -a *a.*
avidar *v.*
avilir *v.*
avinatar *v.*
avís *m.* → avisar *v.*
avivas *f.*
avoar *v.*, avoat *m.*
avocat *m.*
avodar *v.*
àvol *a.*, s. aul, aule
avoludar ~ agoludar *v.*
avortar ~ asortar *v.*
Ax dels Tèrmes *m.*
azard *m.* → azardar *v.*
azeròla *f.* → azerolièr *m.*
azim *m.*
azimut *m.*
azòt *m.*
azur *m.* e *a.*

B

babau *m.* → babarauda, bajan -a *a* → bajaranada *f.*
 babaròt
 Babilònia *f.*
 babòias *f.*
 babòt *m.*, babòta *f.*
 bacant *f.*
 bacega *f.*, bacegue *m.* → bacegar *v.*
 bacèl~basèl *m.* → bacelar
 bachàs -ssa *s.*
 bachucar *v.*
 bacin *m.*, bacina *f.*, bàcia *f.*
 baclar *v.*
 bacon *m.*
 badafa *f.*
 badalhar *v.* → badalh *m.*
 badar *v.* → badaul -a, badaluc -ga *a.*
 badòc -a *a.* → badocar *v.*
 badòrca *f.*
 baga *f.*
 bagada ~ badaga *f.*
 bagaud ~ gabaud *m.*
 baia *f.*
 Baiona
 baiard *m.*
 baile *m.* → bailar ~ ballhar *v.*
 Baisa *f.*
 baisar *v.* → bais, baisòl *m.* → baisolar *v.*
 bajana *f.* → bajanar *v.*
 bajòca *f.* → bajocada *f.*, bajocar *v.*
 bajolar *v.*
 bala *f.*
 balag *m.*, balaja *f.* → balajar *v.*
 balançar *v.* → balanç *m.*, balança *f.*
 balandran *m.* → balandrejar *v.*
 balàs *m.*, balassa *f.*
 balassa *f.* → balasson *m.*
 balbucejar *v.*
 balca ~ bauca *f.*
 balça *f.* → balcièra *f.*
 baldra ~ baudra ~ braudà *f.* → baudracar *v.*
 balena *f.* → balenat *m.*
 balesta *f.* → balestièr *m.*
 balet *m.*
 balharc *m.*
 balma ~ bauma *f.*
 baloard *m.*
 bambalhas *f.*
 bana *f.* → banejar *v.* → barnard, banarut *a.*
 banasta *f.*
 bancarota *f.*
 banda *f.* → bandolièr *m.*, bandièra *f.*

bandèla *f.*
 bandir *v.*
 banh *m.* → banhar *v.*
 Banhèras
 Banhòls
 baptisme *m.*
 Baptista *m.*
 baralhar *v.* → baralh *m.*
 baranda *f.*
 baranha *f.*
 baratar *v.*
 barba *f.* → barbejar *v.*, barbola *f.*
 barbjòl *m.*
 barbarin *m.*
 barbasta *f.*
 barbotir *v.* → barbotinar *v.*
 barca *f.*
 bard *m.*
 barda *f.*
 barenc *m.*
 bargar ~ bregar *v.*
 barlacar *v.* → barlac *m.*
 Barnabè *m.*
 barra *f.* → barrar, barrejar *v.*, barralhar *v.* → barralha *f.*
 barraban *m.*
 barral, barril *m.*
 barri *m.*
 barriana *f.*
 barriàs *m.*
 barrutlar *v.*
 barta *f.* → bartàs, bartasièr
 bartavèla *f.* → bartavelejar *v.*
 barutèl *m.* → barutelar *v.*
 basacle *m.*
 Basadés *m.*
 bascalar *v.* → bascalal *m.*
 Basili *m.*
 Basilissa *f.*
 basir *v.*
 bassacar *v.* → bassac *m.*
 bast *m.* → bastina *f.*
 bastar *v.*
 bastard -a *s.*
 bastir *v.* → bastissa *f.*
 baston *m.*
 bata *f.* → batar *v.*
 bategar *v.* → batec *m.*
 batejar *v.* → bateg *m.*, s. batejalhas
 bátol *a.*
 batre *v.* → batalh, batedor *m.*
 batsenh *m.*
 bauç ~ balç *m.*
 baud -a *a.* → baudor *f.*
 baudana *m.*
 baudròi *m.*
 baudufa (gaudufa) *f.*
 baug -ja → baugièra, baum jum *s.*, bauginard -a *a.*
 baume ~ balme *m.*
 Bausèli *m.*
 bavar *v.* → bavard, bavarèl, bavador, baveta, bavarilha, etc.
 Bavièra *f.* → bavarés -a *a.*
 Bearn *m.*
 beat *m.*
 Beatritz *f.*

bèba f.
bèç m. → beceda f.
becada f.
beçaròlas f.
bècfèrri m.
bechic m. → bechigós -a a.
Bedarius
bedèl m. (fr. *bedeau*).
bediga f.
bedissa f.
bedoç -a a → bedocejar v.
bedòssa f.
bèfi, bèfia a.
Bèlcaire
Bèlpuèg
belar v. → bel m.
belejar v. → beleg m.
bèlga a.
Belgrad m.
beluga f. → beluguejar v.
belzenar ~ besalenar v.
Benaset m. (fr. *Benoît*)
benäürar v. → benäürat
-da, benäürança
benc m. → bencat, bencut
-da
benda f. → bendèl m., ben-
dar v., bendatge m.
benesir v.
bèrbi m. → berbial, ber-
bal m.
bercar v. → berc -a a.
→ bèrca f.
Bergam
bergamòta f.
bèrla f. (*estèla*)
bèrla f. (*planta*)

berlièra f.
Bertomièu m.
besaguda f.
besal m.
bescuèit -a a.
besonh, s. besonha
besson -a s. → bessonar v.,
bessonada f.
bèstia f. → bestiar, bes-
tial m.
bestorn m. → bestornar v.
besucar v. → besuca f.,
besucariá f., besuque-
jar v.
besusclar v.
beta f. (*embarcacion*)
Betlehèm
betum m. → betumar v.
beud -a a.
beu-l'aiga m.
beu-l'òli m.
beure v., bevi → bevei-
re m. → bevenda f.
beutat f.
biaça f.
biais m. → biaissut -da a.,
biaissar v..
Biblia f.
bicat m.
biçòl m. → biçolar v.
bicòrne m.
bièissa f.
biga f. → bigon m.
biga f. → bigòs m. → bi-
gossar v.
bigard, bigal m. → bigar-
dar v.

bigarrar v.
bigòrna f.
Bigòrra f.
bila f. (fr. *bile*)
bilha f. → bilhar v.
bilhard m.
bilheta f.
binar v.
binga f. → bingar v.
binhon m.
biraga f.
birbandejar v.
bisa f.
bisalhar v.
biscantar v.
biscard -a a.
biscré m.
bisèl m.
bissectritz s. e a.
bissegar v.
bissèxt -a a.
Biterés, Beseirés m.
biule m.
bivac m.
Bizanci m.
bizantin -a a.
Blaia
blaïd -a a.
Blase o Blasi m.
blasir v.
blau -va a. → blavet, bla-
vairòl m., blavenc -a a.
→ blavejar v.
blechin m.
bledaraba f.
bles -a a → blesejar v.
blet m.

blond -a a.
boada f., boalha f., boa-
ral a, boatièr m., boal m.
boar v.
bòba f.
boc m.
boca f. → bocal m.
bòça f., bocilha f., boce-
jar v.
bocaran m.
bòcha f.
bochard -a a.
bochardar v.
bochina f.
bocin m. → bocinejar v.
boclar ~ blocar v. → bo-
cla ~ bloca f.
bocolar m.
bodenflar v. → bodenfle a.
bodigàs m.
bodoisson m.
bodolh -a s.
bodonha f.
bodòs m.
bodosca f.
boèmi, s. boèmia
Boèmia f.
bofaniá f.
bofiga f.
bofon ~ bufon m.
boièr m.
boïn -a a.
boirac m.
bois m. → boissar v.
boissa f. → boissèl m.
bojarro m.
bojòl m. → bojolar v.

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
bòl — bot

bòl *m.*
bola *f.*
bòla *f.* (fr. *borne*)
bolacar *v.* → bolac *m.*
boldoira *f.* → boldoirar *v.*
boldra *f.* → boldrir *v.*
bolegar *v.*
bolet *m.*
bolza *f.* → bolzar *v.*
bomba *f.*
bombança *f.*
bombar *v.*
bombet *m.*
bombir *v.*
bonda *f.* → bondon, bon-
dar *v.*
bonet *m.*
bonha *f.* → bonheta *f.*
Bonifaci *m.*
bonrubi *m.*
bonsèdi *m.*
bopòla *f.*
borat *m.* → boratièr *m.*
bòrd *m.* → bordar *v.*
bòrda *f.* → bordèl, bordas-
sièr, bordalièr *m.*
Bordalés *m.*
bordegàs *m.*
bordesc -a *a.* → bordes-
cada *f.*
Bordèu *m.*
bordifalhas *f.*
bordon *m.*
borg *m.* → borgal -a *a.*
Borg de Visan
borgés -a *a.* → borgesíá *f.*
Borguetnòu

borjassòta *f.*
bòrlhe -a *a.*
bòrna ~ bòrnha *f.* → bor-
nhon *m.*
bornac *m.*
bornal *m.*
bòrni, bòrnia *a.*
borra *f.* → borràs *m.*, bor-
rilh *m.*, borrar *v.*
borrage, borraja *s.*
borramesclar *v.*
borraud *m.* → borraudièr *m.*
borrec, borrega *s.*
borret, borreta *s.*
borrica *f.*
borrolar *v.*
borromba *f.* → borrom-
bilh *m.*
borron *m.* → borronar *v.*
borsa *f.* → borsic *m.*
bortolaiga *m.*
bòsa (*sesca*) *f.*
bosa *f.*
bòsc *m.* → boscan -a *a.*,
boscatièr *m.*
boscarèla *f.*
boscarida *f.*
Bosfòr *m.*
bosiga *f.*
bosin *m.* → bosinar *v.*
bosòla *f.* → bosolar *v.*
Bòsols
bossòla *f.*
bot *m.*, bota *f.*
bòta *f.* (*cauçadura*)
botar *v.*
botard *m.*

botelh *m.*, botelha *f.*
botic *m.*
botifarra *m.*
botiga *f.*
bòtja *f.* (fr. *sac*)
botjar *v.*
boton *m.* → botonar *v.*
bovet *m.*
braç *m.* → braçada *f.*, bra-
cejar *v.*
braçadèl *m.*
Brageirac
Brageiragués *m.*
branc *m.*
Brancat *m.* (fr. *Pancrace*)
brau, brava *s.* → brava-
talha *f.*
brave, brava *a.* → brave-
tat, bravejar *v.*
Brec (fr. *Brice*)
brèç *m.* → breçar *v.*, bre-
çòl, breçolar *v.*, breço-
lièr *m.*
bres (fr. *piège*)
bresc *m.*, bresca *f.*
bresilhar *v.* → bresilh *m.*
Bretenós
brèu, brèva *a.* → bre-
vetat *f.*, breviari *m.*,
brèu *s.*
brian *m.*
brieu *m.*
brillas *f.*

brisaud -a *a.*
briu *m.* → brivada *f.*
Briude
Briva
broa ~ brò *f.*
bronze *m.* → bronzar, bron-
zir, bronzinar *v.*
brosesc -a *a.*
brossa *f.*
brost *m.*
bròstia *f.*
bruc *m.*, bruga *f.*
bruch *m.*
bruèg ~ bruòg *m.* → bro-
jar ~ brujar, bruègi,
bruèja *v.*
bruèlh *m.* → brolhar ~ bru-
lhar, bruèlha *v.*
Brujas
brusc *m.*
brutlar *v.*
bugada *f.*
bugalh *m.*, bugalhar *v.*
buget *m.*
bulb *m.*
bulletin *m.*
burbalh *m.*
burèl -a *a.*
burga *f.* → burgar, burga-
lhar, burgalh *m.*
busac *m.*
bust *m.*
butavant *m.*

C

cabaissòl *m.*
cabal *m.* (fr. *capital*)

cabana *f.*
Cabardés *m.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
bot — Cab

cabaret *m.*
cabàs *m.* → cabassièr *m.*
cabassa *f.* → cabassuda *f.*,
cabassut -da *a.*
cabastèl *m.*
cabdèl *m.* → cabdelar *v.*
cabdèt *m.*
cabeç *m.* → cabeça *f.*, ca-
becièr *m.*, cabeçal, ca-
beçana *f.*, cabeçar *v.*
cabecon *m.*
cabede *m.*
cabel *m.* → cabelut -da *a.*,
cabeladura *f.*, cabeièr,
m., cabeièra *f.*
cabelh *m.* (fr. *épi, fane*)
→ cabelha *f.*, cabelhar *v.*
cabença *f.*
cabestre *m.*
cibir *v.*
cabiròl *m.* → cabiròla *f.*,
cabirolar *v.*
cabiron *m.*
cable *m.*
cabolh *m.*, cabolha *f.*
cabòssa *f.* → cabossiòla *f.*,
cabossar *v.*, cabossut
-da *a.*, cabossilha *m.*
cabòt *m.*, cabòta *f.*
cabra *f.* → cabreta *f.*, ca-
brit, cabridar *v.*
cabraud -a *a.*
cabriveça *f.*
cabucèl *m.* → cabucelar *v.*
cabús *m.*
cabussar *v.* → cabús *m.*,
cabusset *m.*

caça *f.* → cacet *m.*, ca-
çola *f.*, caçolet *m.*, ca-
çolada *f.*
caçar *v.* → caça *f.*, caçai-
re *m.*, cacilha *f.*
cachar *v.*
cacibralha *f.*
cadais *m.*
cadavre *m.*
Cadors
caduèissa *f.*
çaganhar *v.* → çaganh *m.*
caïd *m.*
Cailar (Lo)
Cailús
caire *m.* → cairèl, caire-
lar *v.*, cairon *m.*, cai-
rat *m.*
cais *m.* → caissal *m.*, cais-
sada *f.*
caissa *f.*
caitiu *s. e a.* → caitivièr
m., caitivejar *v.*
Caius *m.*
Calàbria *f.*
çaladuènha *f.*
calcar ~ cauar *v.* → cal-
cigar ~ caucigar *v.*
calcinar *v.*
calendièr *m.*
calfar ~ caufar *v.*
calhau *m.* → calhava *f.*,
calhavòt *m.*, calhavo-
tar *v.*
caliu *m.* → calivar *v.*, ca-
livejar *v.*, calivenc -a *a.*
calivari *m.*

Callimac *m.*
calòs *m.* → calòssa *f.*, ca-
lossut -da *a.*
camaisar *v.*
Camarga *f.*
cambaliga *f.*
cambe ~ carbe *m.*
cambi *m.* → cambiar *v.*,
cambiadís -issa *a.*
cambra *f.* → cambrièr -a *s.*,
cambrilh, cambròt *m.*,
cambrejar *v.*
Camil *m.*
Campanhac
Campendut
can, canha *s.*
canabal *m.*, canabièra *f.*,
canabon *m.*, canabàs *m.*,
canabassèr *m.*
canavera *f.*
cancèl *m.*
càncer *m.*
canhard *m.*
canonge *m.*
cansar *v.*
cantoral *m.*
Caors *m.*
Capadòcia *f.*
capbilhar *v.*
capbord -a *a.*
capbordelar *v.*
capçana (*caussana*) *f.*
capçon *m.*
Capestanh
capfòc *m.*
capfoguièr *m.*
capfuèlh *m.*

capgirar *v.*
capillar -a *a.*
capitani *m.*
capítol *m.*
caplata *f.*
capplevar *v.*
Caprasi *m.*
capròsa *f.*
caprici *m.*
Capsir *m.* → capsirés -a *a.*
capuchon *m.*
capusar *v.*
capvirar *v.*
capvuèg -ja *a.*
carabassa *f.*
caragòl *m.*
caramèl ~ calamèl *m.* → ca-
ramelar ~ calamelar *v.*
caravenc *m.*
carbata *f.*
carbonièr *m.*
carcavièlh -a *a.* → carca-
vielhir *v.*
Carcassés *m.*
Carcassona
càrcer *f.*
carchòfa *f.*
Carcin *m.* → carcinòl -a *a.*
cardabèla *f.*
cardoll *m.*
carèma *m.*
cargasèla *f.*
Caribde
carmentrant *m.*
Carles *m.*
Carlesmanhe
Carlòta *f.*

VOCABULARI carnaval *m.*
ORTOGRAFIC. Carneades *m.*
car — cel carnsalada *f.*
 carp -a *a.*
 Carpats *m.*
 carràs *m.* → carrassar *v.*,
 carrassièr *m.*
 carrejar *v.* → carreg *m.*
 carrelièch *m.*
 carrièra *f.*, carrairon *m.*
 Carròbia *f.*
 cartable *m.*
 cartilage *m.*
 cascalhar *v.* → cascalth *m.*
 cascavèl *m.*
 casco *m.*
 casieu *m.* → casièra *f.*
 casse *m.* → cassenat *m.*,
 cassanha *f.*
 Cassian *m.*
 castanh *s. e a.*
 castanhièr *m.*
 Castèlgelós
 Castelnòudari
 Castelnòu-Montratièr
 castigar *v.*
 Castilhon
 Castras
 Castrés *m.*
 cat~gat *m.*, cata~gata *f.*
 catalòg *m.*
 Catània *f.*
 cataplasma *m.*
 catòrba ~ catetòrba *f.*
 catla ~ calha *f.*
 Catul *m.*
 cau, cava *a.*
 cauç ~ calç *f.* (fr. *tronc*)
 cauç~calç *f.* → caucina *f.*
 cauçada *f.*
 cauçar ~ calçar *v.* → cau-
 ça ~ calça *f.*, cauca-
 dura *f.*
 Caucàs *m.*
 caucatrepa *f.*
 caucida ~ calcida *f.*
 caud ~ cald -a *a.* → cau-
 dejar *v.*, caudièra *f.*
 caul *m.*
 caulibèla *f.*
 cauma *f.* → caumar *v.*
 caus *f.* (fr. *chas*)
 Caussada
 causse *m.* → caussanèl *m.*
 caussèla *f.*
 cava *f.*
 caval *m.* → cavalin *s. e a.*,
 cavalièr *m.*, cavalet *m.*,
 cavalòt *m.*, cavala *f.*
 cavalgar *v.* → cavalgada *f.*
 cavanèl *m.*
 cavar *v.*
 cavilha *f.* → cavilhar *m.*,
 cavilhar *v.*
 cavilha *f.* (fr. *pointille*)
 → cavilhar *v.*, cavilhe-
 jar *v.*, cavilhós -a *a.*,
 cavilhariá *f.*
 ceba *f.* → cebenc *m.*, ce-
 bard *m.*, cebilh *m.*, ce-
 bada *f.*, cebola *f.*, cebol-
 lat *m.*
 Cecilia o Ceselha *f.*
 celièr *m.*

Cèls *m.*
 cementèri *m.*
 cenchar ~ cintar *v.* → cen-
 cha ~ cinta *f.*
 cendre *f.*
 centena *f.*
 centenuèja *f.*
 cep *m.*
 cep *m.* → cepar *v.*
 cepadèl *m.*
 cera *f.*, ciri *m.*
 cèrc *m.*
 cercar *v.*
 cercela *f.*
 cercle *m.* → cerclar *v.*
 cerfuèlh *m.*
 cerièr ~ cerièis *m.*, ceriè-
 ra *f.*, cerièisa *f.*
 cernalha *f.*
 cervesa *f.*
 cervèl *m.*, cervèla *f.*
 cèrvi, cèrvia *s.*
 céser *m.* → ceseron *m.*,
 cesièra *f.*, cesera *f.*
 Cesse *m.*
 cesta *f.* → ceston *m.*
 Cevenas *f.*
 chadre *m.*
 chafaret *m.*
 chafre *m.* → chafrar *v.*
 chagotar *v.*
 chai *m.*
 chalar *v.*
 Chalòssa *f.*
 chambotar *v.*
 chapar *v.*
 chapotar *v.*

charnegon *m.*
 charpar *v.*
 charragalh *m.* → charra-
 galhejar *v.*
 charrar *v.*
 charrotar *v.*
 Chastelnòu de Randon
 chauchar *v.* → chauchò-
 las *f.*
 chaupir ~ caupir *v.*
 chèstre *m.*
 chic *m.*
 chiflar *v.*
 chifra *f.* → chifrar *v.*
 chimar *v.*
 chimarra *f.*
 chimenèia ~ chimenièra *f.*
 chimpar *v.*
 chin -a *s.*
 Chipre *m.*
 chitar *v.*
 chomarro *m.*
 chòp -a *a.* → chopar *v.*
 chorrar *v.*
 chòt *m.*
 chuc *m.* → chucar *v.*
 churlar *v.* → churlutar *v.*
 cibòri *m.*
 cibòt *m.*
 Cibran o Çubran *m.*
 Cicladas *f.*
 cicorèa *f.*
 cièja *f.*
 cigala *f.*
 cigarro *m.*
 cigonha *f.* → cigonhar, ci-
 gonhejar *v.*, çaganhar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
Cèl — cig

ciguda f.
cilha f.
cima f.
cimbèl m. → cimbelar v.
cimbol m., cimbola f.
cimèc, cinze m.
cimós m., cimossa f. → ci-
mossar v.
cindre m. → cindrar v.
cingla f. → cinglar v.
ciprièr m., cipressièr m.
circ m.
cigatèl m.
Ciriac m.
Ciril m.
cirurgia f. → cirurgian m.
cisampa f.
cisèl m. → ciselar v.
cist m.
cistèrna f.
cistra f.
citra f.
citron m. → citronèla f.
ciutat f. → ciutadan m.,
ciutadèla f.
civada f.
clam m. → clamar v.
Clamenç m.
clap, clapa s.
Clar m., Clara f.
Clarmont d'Erau
clas m. → classejar v.
clastre m., clastrà f.
clau m. → clavenc m.,
clavis m., clavar v.
Claudi m., Clàudia f.
claufir v.

clavèl → clavelar v., cla-
velièr m.
clerc ~ clergue m. → cler-
gat m.
cloca f. → clocir v., cloce-
jar v.
clòsc ~ clèsc m. → cles-
quejar v.
cluèg m. → clujada f.,
clujar, cluègi, cluèja v.
coar v. → coasson m.
coarat m.
coard -a a.
coarro m.
Coat m. (fr. *Cucufat*)
cobèrt -a a. → cobèrta f.,
→ cobertoira f.
cobés -a a. → cobesença f.,
cobesejar v.
cobrar v.
cobrir v.
cocarilh m.
cocarro m.
cocha ~ coita f. → cochar
~ coitar v.
cocolucha f.
codèrc m.
codoissar v.
còdol m.
codonh m. → codonhièr m.
còfa ~ coifa f. → cofar
~ coifar v.
cogombre m.
cohòrt f.
coissin m. → coissinièra f.
còit, cuèit ~ cuèch, cuòch
-a a.

coja f. → cojarassa f.
colar v.
colar s. m.
colcar v.
còlcer, colcera, colcena ~
cocena f.
Colisèu m.
collègi m.
colliri m.
collocar v. → collòc m.
collòqui m.
colofònia f.
colomb m. → colombat m.,
colombièr m.
Colrat m. (fr. *Conrad*)
còltòrcer v.
combranc m.
començar v.
Comenges m.
comèrci m.
compacte -a a.
companh m. → compa-
nhia f.
compissar v.
complèx -a a.
complice m.
comprar v. → compra f.
comptar v. → compte m.
comte m. (fr. *comte*).
Concas
concau -va a.
concrebre v.
concernir v.
conducta ~ conduita f.
confessar v.
confinhar v. → confinha f.
confir v.

conflar v.
confraire m. → confrai-
riá f.
congièra f.
congrear v.
congrelh m.
conilh m.
connèx -a a.
conolh m., conolha f.
conresat m.
conselh m. → conselhar v.
consí adv.
consirar v. → consir m.,
consirós -a a.
cònsol m. → consolar -a a.
contar v. → conte m. (fr.
conte)
contemporanèu -a a.
contorn m.
contrarotlar v. → contra-
ròtle m.
contrasenh m.
convenir v.
convent m.
convertir v.
convèx -a a.
convidar v. → convit m.
convís m. → convisar v.,
convisada f.
còrb m. → corbàs m., cor-
batàs m.
corba f. → corbar v.
Corbièras f.
còrcachar v.
corchar v.
còrcoissor f.
Corint m.

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
Cor - cus

Corlàndia *f.*
còrn *m.*
córnia *f.* → cornièr *m.*
coronèl *m.*
correg *m.*, correja *f.*
corregir *v.*
Corresa
corrívol *a.*
corròc *m.*
corroçar *v.* → corroç *m.*
cort *f.* (fr. *cour*)
cortpoisson *m.*
còs *m.* → cossatge *m.*
Coserans *m.*
cosinièr *m.*
cosívol *a.*
Còsme *m.*
cossèrgues *m.* → cosser-
guejar *v.*
còst *m.*
costalar *m.*
cot *f.* → codièr *m.*
cotinaud *-a a.*
cotizar *v.*
cotoliu *m.*
cracinar *v.*
Cramaus
cranc *m.*
cranc *-a a.*
Crau *f.*
crauc *-a a.*
crebar *v.* → crebassa *f.*,
crebassar *v.*
crèdit *m.*

credul *-a a.*
cremalh *m.*
cresable *-a a.*
cresp *m.*, cresp *-a a.*
crestilh *m.*
creuge, crelle *m.*
cridar *v.* → crit *m.*
Crisostòm *m.*
Cristòl *m.* (fr. *Christophe*)
crivèl *m.* → crivelar *v.*
cròça *f.*
cròsa *f.* → cròsol *m.*
crotz *f.*
cru, crusa *a.*
crucific *m.*
cruissir *v.* → cruissent *m.*,
cruissentilha *f.*
Crusa
crusòl
cruvèl *m.* (fr. *écale*,
noyau)
cub *m.* → cubar *v.*
cuba *f.*, cubat *m.*
cubricèl *m.*
cuèissa *f.* → coissal ~ cuis-
sal *m.*
cuèr *m.*
cujar *v.*
culhièr *m.* → culhierat
-da *s.*
cunh *m.* → cunhièira *f.*
curlalh *m.*
curvilinèu *-a a.*
cusson *m.* → cussonar *v.*

D

daissar *v.*
dalhin *m.*
dalfinar *v.*
dalth *m.*, dalha *f.*
Dalmatz *m.*
Damàs *m.*
Damian *m.*
damnar *v.*
Danaïdas *f.*
dança *f.* → dançar *v.*
Danís *m.*
Danubi *m.*
darbossat *m.*
dard *m.* → dardèl *m.*
Dardanèls *m.*
Dàrius *m.*
Datiu *m.*
davalar *v.*
davancièr *m.*
davant *m.*
davantal *m.*
Dàvid *m.*
dàvid *m.*
debanar *v.* → debanèl *m.*,
debanadoira *f.*
debàs *m.*
debolir *v.*
decalòg *m.*
decelar *v.*
decimar *v.*
decrepitud *f.*
Dedal *m.*
defalhir *v.*
defèci *m.*
defensa *f.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
dai — des

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
des — des

desapartença *f.*
desarçonar *v.*
desarsar, desarsinar *v.*
desaubirar ~ desalbirar *v.*
desaven *m.*
desbacegar *v.*
desbadaular *v.*
desbadocar *v.*
desbalançar *v.*
desbanar, desbanicar *v.*
desbancar *v.*
desbandar *v.*
desbaratar *v.*
desbarbar *v.*
desbarcar *v.*
desbardar *v.*
desbarrar *v.*
desbarrassar *v.*
desbarutar *v.*
desbastar *v.*
desbastir *v.*
desbatalhar *v.*
desbatar *v.*
desbatejar *v.*
desbavelar *v.*
desbendar *v.*
desberlhar *v.*
desbiaissat -da *a.*
desbiardar *v.*
desbigossar *v.*
desbletonar *v.*
desblocar ~ desboclar *v.*
desbocar *v.*
desboissar *v.*
desbolar *v.*
desbolegar *v.*
desbondar *v.*

desbordar *v.*
desborrar *v.*
desborsar *v.*
desboscar *v.*
desbosigar *v.*
desbosolar *v.*
desbotar *v.*
desbotonar *v.*
desbrandar *v.*
desbrenar *v.*
desc *m.*
descabalar *v.*
descabdelar *v.*
descabelar *v.*
descabestrar *v.*
descabossar *v.*
descadenciar *v.*
descambiar *v.*
descauçar ~ descalçar *v.*
→ descauç ~ descalç
-a *a.*
descaucelar *v.*
descavalgar *v.*
descavilhar *v.*
descendre *v.*
descerclar *v.*
descervelar *v.*
descindrar *v.*
descinglar *v.*
desclavar *v.*
desclavelar *v.*
descobrir *v.*, descobèrt -a
desconfés -ssa *a.*
desconvenir *v.*
desconvidar *v.*
descoratjar *v.*, descoratgi
descorrejonar *v.*

descrassar *v.*
descruissir *v.*
desdaurar *v.*
desdenhar *v.*
desdentar *v.*
desdire *v.*
desdoblar *v.*
desdolçar *v.*
desembalar *v.*
desembanastar *v.*
desemboissar *v.*
Desembre *m.*
desencabalar *v.*
desencabdelar *v.*
desencaissar *v.*
desengatjar *v.*
desentravar *v.*
desenverenar *v.*
desercion *f.*
desfacha *f.*
desfaciar *v.*
desfaisselar *v.*
desfangar *v.*
desfar *v.*
desfarda *f.*
desfelcir *v.*
desfemelar *v.*
desferrar *v.*
desfilar *v.*
desfisar *v.*
desfissonar *v.*
desflocar *v.*
desflorar *v.*
desflorir *v.*
desfogar *v.*
desformar *v.*
desforrelar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
des — des

desfortuna *f.*
desfraunhar *v.*
desfronziar *v.*
desfruchar *v.*
desfulhar *v.*
desgainar *v.*
desgaissonar *v.*
desgansilhar *v.*
desgargalhar *v.*
desgarnir *v.*
desgaspar *v.*
desgatjar *v.*
desgaular *v.*
desgaunhar *v.*
desgelar *v.*
desgiscletar *v.*
desglevar *v.*
desgofonar *v.*
desgorgar *v.*
desgraciar *v.*
desgraissar *v.*
desgranar *v.*
desgravar *v.*
desgrunar *v.*
desguisar *v.*
desjocar *v.*
desjónher *v.*
deslaçar *v.*
deslachar *v.*
deslanhar *v.*
deslassar *v.*
desleial -a *a.*
deslièch *m.*
desligar *v.*
desliurar *v.*
deslogar *v.*
deslotjar *v.*

**VOCABULARI
ORTOGRAFIC.**
des — des
 desmagencar *v.*
 desmaissar *v.*
 desmalugar *v.*
 desmamar *v.*
 desmarcar *v.*
 desmargar *v.*
 desmaridar *v.*
 desmestar *v.*
 desmemoriar *v.*
 desmesclar *v.*
 desmesura *f.*
 desmoblar *v.*
 desmonedar *v.*
 desmuselar *v.*
 desnaturar *v.*
 desneblar *v.*
 desnifar *v.*
 desnogalhar *v.*
 desnosar *v.*
 desobesir *v.*
 desobligar *v.*
 desobrança *f.*
 desolhar ~ desulhar, de-
 suèlhi *v.*
 despachar *v.*
 despaisselar *v.*
 despart *m.*
 despeçar *v.*
 despenjar *v.*
 despièch ~ despièit *m.*
 → despechós ~ despei-
 tos -a *a.*, despechar ~
 despeitar *v.*
 despillar *v.*
 despitralhar *v.*
 despiuselar *v.*
 desplaçar *v.*

desplaissar *v.*
 despoblar *v.*
 despolhar ~ despulhar,
 despuèlhi *v.*
 desponchar ~ despuntar *v.*
 desporcelar *v.*
 despossedir *v.*
 despreciar *v.*
 desprofechar ~ desprofei-
 tar *v.*
 desprovesir *v.*
 desrabar *v.*
 desraçar *v.*
 desraiggar *v.*
 desramar *v.*
 desrambolhar ~ desram-
 bulhar *v.*
 desrancar *v.*
 desrantelar *v.*
 desrasigar *v.*
 desrasonar *v.*
 desrastolhar *v.*
 desraubar *v.*
 desrausar *v.*
 desrebondre *v.*
 desreglar *v.*
 desrei *m.*
 desrenar *v.*
 desrengar *v.*
 describlar *v.*
 desrocar *v.*
 desrompre *v.*
 desrovilhar *v.*
 desrunar *v.*
 desruscar *v.*
 dessabatar *v.*
 dessaborar *v.*

dessagelar *v.*
 dessalar *v.*
 dessarrar *v.*
 dessecar *v.*
 dessenhar *v.* → dessenh *m.*
 desseparar *v.*
 desservir *v.*
 dessessonar *v.*
 dessosterrar *v.*
 dessòudar *v.*
 dessucelar *v.*
 dessurjar *v.*
 dessusar *v.*
 destalpar ~ destaupar *v.*
 destelhar *v.* → destelh *m.*
 destacular *v.*
 destimborlar *v.*
 destituir *v.*
 destòrcer *v.*
 destorn *m.*
 destrabalhar *v.*
 destrech -a *a.*
 destrechesir *v.*
 destrencha *f.*
 destressonar *v.*
 destrigar *v.* → destric *m.*
 desturbar *v.*
 desturbi *m.*
 desvalisar *v.*
 desvariar *v.*
 desvedelar *v.*
 desvedilhar *v.*
 desvelar *v.*
 desvelhar *v.*
 desverdiar *v.*
 desverginar *v.*
 desvergonhar *v.*

**VOCABULARI
ORTOGRAFIC.**
des — dig

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
lij — edi

dijòus *m.*
diluns *m.*
dimars *m.*
dimècres *m.*
dimenge ~ dimèrgue *m.*
diminuir *v.*
dinnar *v.*
diocèsi *f.*
Diodòr *m.*
Diogènes *m.*
Diomèdes *m.*
direcció *f.*
dirècte -a *a.*
discutir *v.*
Disièr *m.*
dissabte *m.*
dissòlvre *v.*
dissuadir *v.*
distància *f.*
düürn -a *a.*
divenc, divin -a *a.*
divendres *m.*
divertir *f.*
divessa *f.*
dividend *m.*
dòba *f.*
doble -a *a.*
dobte *m.*, dohtar *v.*
doç -a *a.* → doçaina *f.*
doçamara *f.*
docil -a *a.*
doga *f.* → dogam *m.*

E

ebèn *m.* → ebenista *m.*
Èbre *m.*
Efès *m.*

dògol *m.*
dòlça *f.*
domdar *v.* → domde -a *a.*
Domenge *m.*
domètge -ja *a.*
Domician *m.*
domicili *m.*
Donasan *m.*
donzèl -a *a.*
dorc *m.* → dorga *f.*
Dordonha
Dornha
dòsi *f.*
dosilh *m.*
dotz *f.*
dotze *a.*
Dracont *m.*
dralha *f.* → dralhar *v.*
dralhar *v.* → dralh *m.*
dramaturg *m.*
dreçar *v.* → drecièra *f.*
drech ~ dreit -a *a.*
dròlle -a *s.*
Droma
drud -a *a.*
druèlha *f.* → drolhièr ~
drulhièr *m.*, drolhenc ~
druhenc -a *a.*
druida *m.*
duc, duquessa *s.*
Durença
durcir ~ durzir *v.*

edificar *v.*
Edip *m.*
eficaç -a *a.*
efièch ~ efièit *m.*
Egipte *m.*
Egist *m.*
egrègi, egrègia *a.*
èime *m.*
eissagar *v.*
Eissalabra
eissalancar *v.*
eissalatar *v.*
eissam *m.*
eissamenar *v.*
eissandola *f.*
eissarpa *f.*
eissarpar *v.*
eissarrasir *v.*
eissartar *v.*
eissartir *v.*
eissaurar *v.*
eissausir *v.*
eissegar *v.*
eissegatar *v.*
eisserbar *v.*
eissermentar *v.*
eissertir *v.*
eissigalar *v.*
eissinjar *v.*
eissir *v.*
eissirar *v.* → eissir *m.*
eissiròc *m.*
eissoblidar *v.*
eissolelhar *v.*
eissorbar *v.*
eissordar *v.*
eissugar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
edi — emb

eissut -a *a.*
elefant *m.*
Eleonòr *f.*
Elèusis
Eleutèri *m.*
elevar *v.*
Élias *m.*
Eliopòli
Elisèu *m.*
Ellade *f.*
Ellespont *m.*
elògi *m.*
embabochir *v.*
embaifar *v.*
embaisar *v.*
embaissa *f.*
embalar *v.*
embalàs *m.*
embalascar *v.*
embalausir ~ esbalausir *v.*
embarandar *v.*
embaranhar *v.*
embarganhar *v.*
embargar *v.*
embarginar *v.*
embarrassívol *a.*
embauçar *v.* → embauç *m.*
embaumar ~ embalsemar *v.*
embaurar *v.*
embèfi, embèfia *a.*
embelinar *v.*
emberbesir *v.*
embestiar *v.*
embeure *v.*
embiaissar *v.*
embigossal ~ esbigossal *v.*
emblaimar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
emb — *end*

emblanquir *v.*
emboemiar *v.*
embofar *v.*
emboiricar *v.*
emboisselar *v.*
emboissonar *v.*
embolhar ~ embulhar *v.*
embonilh *m.*
embordescar *v.*
embornegar *v.*
emborniar ~ esborniar *v.*
emborrar *v.*
emborrombar *v.*
emboscar *v.*
embosenar ~ esbosenar *v.*
embotar ~ embutar *v.*
→ embut *m.*
embotumar *v.*
embraçar *v.*
embriac -ga *a.* → embriag
gar *v.*, embriaguesa *f.*
embucar *v.* → embuc *m.*
embufar *v.*
emendar *v.* → emenda *f.*
emetre *v.*
emfasi *f.*
Emili *m.*
emmagazinar *v.*
emmalignar *v.*
emmanhaguir *v.*
emmanhotar *v.*
emmanolhar *v.*
emmantolar *v.*
emmarcar *v.*
emmenar *v.*
emmerçar ~ esmerçar *v.*
emmerdar *v.*

empachar *v.*
empaisellar *v.*
empalhar *v.* → empalh *m.*
empapachar ~ enfafa-
char *v.*
Empedòcles *m.*
empeissonar *v.*
empèri *m.*, emperaire *m.*
empeutar *v.* → empèut *m.*,
empèut -a *a.*
emplaçar *v.*
emplegar *v.* → emplec *m.*
empobolar *v.*
empochar *v.*
enart *m.*
encabalar *v.*
encabdelar *v.*
encadaissar *v.* → enca-
dais *m.*
encaissar *v.*
encantar *v.* → encant *m.*
encapriciar *v.*
encauçar *v.* → encauç *m.*
encaucinar *v.*
encavar *v.*
encavernar *v.*
encendre ~ eissendre *v.*
encés *m.* → encesièr *m.*
enche *m.*
enchiprar *v.*
enclavar *v.*
enclavelar *v.*
enclutge *m.*
encobia *f.*
encoblar *v.*
endalièra *f.*
endarreirar *v.*

endavalar *v.*
endèrtre *m.*
endèrva *f.*
endeutar *v.*
endevenir ~ esdevenir *v.*
endévia *f.*
endilhar *v.* → endilh *m.*
endimenjar *v.*
endòlva *f.*
endreç *adv.*
endrech ~ endreit *m.*
enduèlh *m.*
enebir *v.*
enfaissar *v.*
enfant *m.*
enfecir *v.*
enfleumar *v.*
enfonilh *m.*
enfonsar *v.*
enfruchir *v.*
enfust *m.*
engabiar *v.*
engaginar *v.*
enganchar *v.*
engansilhar *v.*
engatjar *v.*
engaubar ~ engalbar *v.*
engaubiar *v.*
engavachar *v.*
engavelar *v.*
engeissar *v.*
engemelar *v.*
engenestar *v.*
engenh *m.*
engerdar *v.* (*enchertar*)
engipar *v.*
engraissar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
end — *ent*

entòrsa ~ estòrsa *f.*
entortobilhar *v.*
entrabalhar *v.*
Entraigas
entraïnar *v.*
entravar *v.*
entraversar *v.*
entrebaujar *v.*
entrecèl *m.*
entrefuèlh *m.*
entrelachar *v.*
entremièja *f.*, entremièg *m.*
entrenc -a *a.*
entresenha *f.*
entrevis *m.*
entrevige *m.*
enujar *v.* → enuèg *m.*
envaborinar *v.*
envarairar *v.*
enveja *f.* → envejar *v.*
envelar *v.*
enventar *v.* (*de vent*)
enventrar ~ esventrar *v.*
envergar *v.*, envergadar
v., envergalhar *v.*
enverrugar *v.*
envèrs -a *a.*
enversar *v.*
envescar *v.*
envesinar *v.*
envinar *v.*
enviolar *v.*
envolopar *v.*
envolzar *v.* → envolzadoi-
ra *f.*
Eòl *m.*
epilòg *m.*

Epiçtèt *m.*
Epicur *m.*
Epir *m.*
episòdi *m.*
equacion *f.*
equator *m.*
equèstre -a *a.*
equinòcci *m.* → equinoc-
cial -a *a.*
Eraci *m.*
Erau *m.*
èrba *f.*
Ercul *m.*
eriçon *m.*, eric → eriçar *v.*
èrm *m.*
Erodòt *m.*
erronèu -a *a.*
Èrs *m.*
eruga *f.*
esbarbar *v.*
esbaudir *v.*
esbeligar *v.* → esbeluc *m.*
esbodelar *v.* → esbodèl *m.*
esboldrar *v.*
esbolir *v.*
esbosigar *v.*
esbrenar *v.*
esbridolar *v.*
esbrudir *v.*
escabeçar *v.*
escabèl *m.*, escabèla *f.*
escabilh *m.*
escabornir *v.* → escaborn
s. e a.
escabossar *v.*
escabòt *m.*
escaça *f.*

escais *m.*
escaissar *v.*
escalcir *v.*
escambistar *v.*
escandilh *m.*
escandinau -va *a.*
escanha *f.*
escapfuèlh *m.*
escàpol *m.*
escaravat *m.*
escargòl *m.*
escarnir *v.* → escarni *m.*
escarrabilhar *v.*
escàs -sa *a.*, escassament
adv.
escaumaci ~ escalamaci *m.*
escaupre ~ escalpre *m.*
escavar *v.*
escavartar *v.*
escavèl *m.*, escavelar *v.*
esclancir *v.*
esclarcir ~ esclarzir *v.*
esclau, esclava *s.*
esclavitud *f.*
escoba *f.* → escobilha *f.*,
escobàs *m.*, escobar *v.*
Escòcia *f.*
escomenjar ~ escumen-
jar *v.*
escorba *f.*
escòrça *f.*
escorcolh *m.*
escorjar ~ escorgar *v.*
escossor *m.* → escossoira *f.*
escrabissa *f.*
escrachar *v.*
escrincelar *v.*
esparrabissar *v.*

escrupul *m.*
escudelièr *m.*
escuèlh *m.*
escurcir ~ escurzir *v.*
esfaçar *v.*
esfalenar, enfalenar *v.*
esferotjar *v.*
esfetgir, esfetjar *v.*
esfinx *m.*
esfoirar *v.*
esfondre *v.*
esfòrç *m.*, esforçar *v.*
esfregir *v.*
esfumar *v.*
esgaiar *v.*
esglasi *m.*, esglasiar *v.*
esgotar *v.*
eslonhar ~ eslunhar, es-
luènhi *v.*
esmagencar *v.*
esmerçar *v.*
Esmirna *f.*
esmòure *v.*
espaçar *v.*
espaci *m.*
espalhar *v.* → espalh *m.*
espamar *v.*
espançar *v.*
espanjarnar ~ espanjar-
lar *v.*
esparcet *m.*
espargir *v.*
espàrgol *m.*
esparnhar *v.* → esparnhi *m.*
esparnir *v.* → esparn *m.*,
esparnida *f.*
esparrabissar *v.*

esparsoir *m.*, esparsoira *f.* esquèr, esquèrra *a.*
 Esparta *f.* esquiçar *v.* → esquiç *m.*
 esparvièr *m.* → esparvai-
 rar *v.* esquichar *v.* → esquich *m.*
 Esquil *m.*
 Esquines *m.*
 esquitar *v.*
 esquivar *v.*
 estable *m.*
 establir *v.*
 estabordir *v.*
 estabornir *v.*
 estabosir *v.*
 estalvi *m.*, estalviar *v.*
 estam *m.*
 estamenha *f.*
 estanc -a *a.*
 estançon *m.*
 estanh *m.*, estanhòl *m.*
 estanh *m.* (*metal*) → esta-
 nhar *v.*
 Estanh
 Estanislau *m.*
 estarencla ~ estarengla *f.*
 estatja *f.*
 estatjant -a *a.*
 estavanir *v.*
 estec *m.*
 estandard *m.*
 esteril -a *a.*
 esternut *m.* → esternudar *v.*
 esterrenal *m.*
 esterrissar *v.*
 esteràs -a *a.*
 estervelh ~ estorvilh *m.*
 esteva *f.*
 Estève *m.* (fr. *Etienne*),
 Estevena *f.*

estiblar *v.*
 estiflar *v.*
 estimossal *v.*
 estiu *m.* → estivar *v.*, es-
 tivandièr *m.*
 estivals *m.*
 estomac *m.* → estoma-
 gar *v.*
 Estrabon *m.*
 estraça *f.* → estraçar *v.*
 estralhar *v.* → estralh *m.*
 estranh -a *a.*
 estrange -ja *a.* → estran-
 gièr -a *s.*
 estratèg *m.*
 estrech ~ estreit -a *a.*
 estreméisser *v.*
 estribièra *f.*
 estrissar *v.*
 estriu *m.* → estribar *v.*
 estront *m.*
 estruci *m.*
 estuba *f.* → estubar *v.*
 estujar *v.* → estug *m.*
 esturion *m.*
 esvalir *v.*
 Euclides *m.*
 Eufrates *m.*
 eufre -a *a.*
 Eugèni *m.*
 eul ~ èvol *m.*
 Eurípides *m.*
 Euròpa *f.*
 euse ~ elze *m.*
 Eusèbi *m.*
 Eustaqui *m.*
 Eutròpi *m.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
ext — fav

extraire *v.*
extrait ~ extrach *-a a.*
extraordinari *-ària a.*

extrèm *-a a.*
exuberant *-a a.*
exumar *v.*

F

fabre *m.*
fabregar *v.*
Fabrici *m.*
fachal *m.*
fachilhar ~ faitilhar *v.*
→ fachilhièr ~ faiti-
llièr *m.*
fachinar *v.* → fachinièr *m.*
fachoira *f.*
fàcia *f.*
facil *-a a.*
facóndia *f.*
factor *m.*
faïçon *f.*
faiença *f.*
faïna *f.*
fais *m.* → faissièr *m.,*
faissuc *-ga a.*
faisan *m.*
faissa *f.*
faissèla *f.*
faissilhal *m.*
faissina *f.*
faita ~ facha *f.*
faja *f.* → fageda *f.*
fajòl *m.*
falais *-a a.*
falbe *-a a.* → falbenc, fal-
bèl *a.,* falbejar *v.*
Falèrias
Falèrn *m.*

falguièra *f.*
falmard *-a a.*
falord *-a a.*
fals ~ faus, falsa ~ faus-
sa *a.*
falsificar *v.*
fam *f.*
Fanjaus
fantasiá *f.*
fantauma *f.*
farcir *v.*
farina *f.* → farinièr *a.*
farlabicar *v.*
fars *m.,* farsa *f.* → far-
sum *m.*
farsejar *v.* → farsejaire *m.*
Farsàlia *f.*
fasti *m.*
fat, fada *a.* (fr. *fade*)
fat, fada *a.*
fau ~ fag *m.*
fauç *f.* → faucet *m.,* fau-
cili *m.*
faucèla *f.*
fauçmargue *m.*
faune *m.*
Faust *m.*
fava *f.* → favièra *f.,* fa-
vòl *m.,* favarassa *f.*
favar *a.*
favaraud *m.*

favor *f.*
feble *-a a.*
fèbre *f.*
Febrièr *m.*
Fèdre *m.*
Feliça *f.*
Felip *m.*
Fèlix *m.*
femna *f.*
fems *m.* → femar *v.,* femo-
rièr *m.*
femsa *f.*
fenda *f.*
fenil ~ fenial *f.*
fènix *m.*
fenolh *m.* → fenolhièra *f.*
Fenolhedés *m.*
feram *m.*
feràmia *f.*
feròç *-a a.*
ferotge *-ja a.*
ferum *m.* → ferumejar *v.*
fèrm *-a a.*
ferratge *m.* → ferratjal *m.*
fèrrias *f.*
Ferriòl *m.*
ferrog *m.*
fertil *-a a.*
fervent *-a a.*
Fesenzac *m.*
festuc *m.*
fetge *m.* → fetjòlas *f.*
fèu *m.* → fevatièr *m.*
feudal *-a a.*
feuse ~ felze *m. e f.*
feutre *m.*
fiblar *v.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
fav — flo

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
flu — fus

fluid -a a.
flum m.
fluvi m.
fogairon m.
fogassa f.
Fois m.
foissar v.
foligaud -a a.
follicul m. → follicular -a a.
fólzer m.
fonograf m.
fons m. → fonsar v., fon-
sèl m., fonsilhas f.
fonsièr -a a.
font f.
fòraviar ~ forviar v.
forbir v.
forc m.
fòrça f. → forçata f., for-
çar v.
fòrces f.
forèst f.
foretge -ja a.
forfolhar v. → forfolh m.
formatge m.
formic m., formiga f.
Formòsa f.
forn m.
forselon m.
fosc -a f.
fossil m.
fossor m.
fotjar v.
fotograf m.

fracha f.
frachís -ssa a. → frachis-
sa f.
frachiva f.
fraise m.
França f. → francés -a a.,
francimand -a m.
Francés m.
Francesa (La)
franja f.
frecham m.
frechilhas f.
freg -ja ~ fred -a a.
freginar v.
frenèsi m.
fresc -a a.
frest m.
freu m.
fricauad -a a.
friutar v.
Frontinhan
fruch ~ fruit m., frucha
~ fruifa f.
Fruchós m.
fuèlh m., fuèlha f. → fo-
lhar ~ fulhar v., fuèlhi,
folhós ~ fulhós -a a.,
folhejar ~ fulhejar v.
fugaç -a a.
Fulgenç m.
fum m.
funèst -a a.
furg m.
fust m.

G

gabar v.
gabard m.
gabarra f. → gabarròt m.
gabèla f. (fr. *gabelle*)
gaben m.
gàbia f.
gabilha f. → gabilhat m.
gachar ~ gaitar v. → gach
~ gait m.
gachil m.
gafolhar v. → gafolh m.
gagèl, gaget m.
gaginar v.
gai ~ gag m.
gais m. → gaissar v.
galapian m.
galaupar v. → galaup m.
galavard s. e a.
galaversar v.
Galhac
galhard -a a.
galhofard -a a.
galinièr m.
Gàllia f.
galobet m.
gamacha f.
gambèl -a a.
gambi, gàmbia a.
ganacha f.
gancho m.
gancilhar v.
Ganges
ganhar ~ gasanhar v.
→ ganh ~ gasanh m.
ganiva f., ganivet m.

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
gab — gav

gansa f.
gant m.
Gapencés m.
gapilh m.
garach ~ garait m. → ga-
rachar ~ garaitar v.
garança f.
garba f. → garbejar v.
garbam m.
garbin m.
garcha f.
garça f. → garçon m.
gard m.
Gardon m.
gargalh m.
gargavalha f.
garibalda f.
Garona f.
garrabelut -da a.
garrabièr m.
garrabusta f.
garamacha f.
garric m. → garriga f.,
garrigada f.
gasenc m.
gat ~ cat m.
gatge m. → gatjar v.
gaubi m. → gaubiar v.
gaug m. → gaujós -a a.
gaulem m.
gavach m.
Gavaudan m.
Gave m.
gavèl m., gavèla f.
gavian m.

gavina f.
geis m. → geissièra f.
gèissa f.
gèl m. → gelar v., ge-
lada f.
gelbe -a a.
Gèli m.
gelibre m. → gelibrar v.
gemegar v. → gemec m.
gemèl, gemèla s. e a.
Gena → genovés a.
genèst m., genèsta f.
Genèva → genevés a.
gençana f.
gendre m.
gengiva f.
genibre m.
genièr m.
Genièr m. (fr. *Janvier*)
Geniès m.
genolh m.
gent f.
gent -a a.
geograf m.
geomètra m.
gèrd m., gèrda f.
gergil m.
gerir v.
gèrla f.
German m.
germenar v.
Gervasi m.
gèst m.
getar v.
giba f. → gibar v.
gibèrna f.
gibornar v.

gibre m. → gibrar v.
giga f.
gigant -a s.
gimbelet m. → gimbeleta f.
gimbla f. → gimblar v.
gimèrri m.
Gimonés m.
ginet m.
gingolar ~ jangolar v.
Ginhac
ginjola f. → ginjolièr m.
gip m. → gipièr m., gi-
par v.
gipon m.
girar v. → gireta f.
giròfle m. → giroflada f.,
girofièr m.
Gironda f.
gisclar v. → giscle m.
giscós -a a.
gitan, gitana s.
glaç m., glaça f. → gla-
çar v., glacina f., gla-
cinar v.
gland m. → glandivós -a a.
glària f.
glaujòl m.
gleu m., gleva f.
Glicèri m., Glicèria f.
glòb m.
gobèl m. → gobelet m.
gòbi, gòbia a. → gobiar v.
gófia f.
goja f., gojat m.
golard -a a.
golaud -a a.
gòlça ~ dòlça f.

gom m.
gòrb, gòrbi m., gòrba f.
→gorbih m., gorbilha f.,
gorbilhejar v.
gorbèla, gorbilha f. (fr.
serpe)
górbia f. → gorbiar v.
gorg m.
gorgolh m.
gòrja f.
gost m.
govèrn m.
gràcia f.
grafièr m.
grafiu m.
grais m. → graissar v.
gralha ~ graula f.
gram m. → graménos -a a.,
gramenàs, gramenet m.
Granada
grandmercé m.
granhòta f.
granissa f. → granissar v.
granívol a.
granja f.
grapaud ~ grapald m.
grasilha ~ grilha m.
gratilhar v. → gratilh m.

iambe m.
ibèr -a s.
Icar m.
identificar v.
ides m. pl.
idilli m.

gratitud f.
Graulhet
grava f. → gravilha f.,
gravilhós -a a., gravi-
lhejar v., gravena f.
gravar v.
gravèl m.
Grècia f.
greda f. → gredon m.
Gregòri m.
grelh ~ grilh m.
grelhar~grilhar v. → grelh
~grilh m.
grep m. e a.
grépia f.
grèu, grèva a.
greuge m. → greujar v.
grifol m., grefuèlha f.
Grisòlas
griva f.
guèch, guèrlhe -a a.
Guilhèm m.
guimbar v.
guinchar v.
guindol m.
guinsa f. → guinsal m.
guirba f.
Gustau m. (fr. *Gustave*)

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
ign — ind

ignomínia *f.*
ignorar *v.*
illa *f.*
illegible -a *a.*
Illiade *f.*
illicit -a *a.*
illimitat -da *a.*
illuminar *v.*
illusir *v.* → illusion *f.*
image *m.*
imaginar *m.*
imbecil -a *a.*
imbevable -a *a.*
imbrandable -a *a.*
imenèu *m.*
Imèt *m.*
immens -a *a.*
immobil -a *a.*
immòble *s. e a.*
immodèst -a *a.*
immondícias *f.*
immortal -a *a.*
imne *m.*
impaciéncia *f.*
impagable -a *a.*
impar -a *a.*
imparcial -a *a.*
impassible -a *a.*
impausar *v.*
impeccable -a *a.*
imperfiech ~ imperfièit
-a *a.*
impertinéncia *f.*
impietat *f.*
implorar *v.*
impopular -a *a.*
importància *f.*

importun -a *a.*
impossible -a *a.*
impòst *m.*
impotent -a *a.*
imprescriptible -a *a.*
imprevist -a *a.*
imprimir *v.*
impròpri, impròpria *a.*
improvar *v.*
improvisar *v.*
impúber -a *a.*
in-, im-, ill-, irr-, *particula de sens privatiu o negatiu dels mots de formacion sabenta.*
inaccion *f.*
inausit -da *a.*
incertan -a *a.*
incertitud *f.*
incèst *m.*
incomòde -a *a.*
incomprehensible -a *a.*
inconcebible -a *a.*
increvable -a *a.*
indecència *f.*
indevòt -a *a.*
Índia *f.*
indiferència *f.*
indigèna *m.*
indigèst -a *a.*
indigne -a *a.* → indignar *v.*
indisciplina *f.*
indistincte -a *a.*
individú *m.*
indivisible -a *a.*
indocil -a *a.*
indolència *f.*

indomdable -a *a.*
inercia *f.*
inèrme -a *a.*
inèrt -a *a.*
inexacte -a *a.*
inexcusable -a *a.*
infame -a *a.*
infècte -a *a.*
infidèl -a *a.*
informar *v.*
infòrme -a *a.*
ingratitud *f.*
inic -a *a.*
injúria *f.*
injust -a *a.*
injustícia *f.*
innocent -a *a.*
inquietud *f.*
inscriure *v.*
insècte *m.*
insigne -a *a.*
insomnia *f.*
installar *v.*
instància *f.*
instantanèu -a *a.*
insular -a *a.*
insult *m.*
insurgent *m.*
insurgir *v.*
intacte *m.*
intellècte *m.*
intelligència *f.*
intens -a *a.*
intercalar -a *a.*
interior *m.*
interpret *m.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
ind — IVE

ja *adv.*
 jaç *m.* → jacilhas *f.*
 Jacint *m.*, jacint *m.*
 Jacme o Jaume *m.*
 jacomard *m.*
 jacotin *m.*
 jactància *f.*
 jade *m.*
 jaiet *m.*
 jangolar *v.*
 jansemin *m.*
 jardel *m.*
 jardin *m.*
 jargaud *m.*
 jargon *m.*
 jària *f.*
 jasena *f.*
 jaspe *m.*
 Jaufré *m.* (fr. *Godefroy*)
 jaula *f.*
 jaune -a *a.*
 jaupar *v.*
 jaurèl -a *a.*
 Jerèmias *m.*
 Jèsus *m.*
 Jiròni *m.*
 jo *m.* → joata *f.*
 Joan *m.* → joanenc -a *a.*,
 joanada *f.*
 jòc *m.* → jogar *v.*

J

joc *m.* → joquièr *m.*
 joglar *m.*
 jòia *f.* → joièl *m.*
 jorc *m.*
 joncha ~ junta *f.*
 jónher *v.*
 Jordan *m.*
 Jòrdi *m.*
 jorn *m.*
 jòrra *f.*
 jòrt *m.*
 josièu, josièva *s.*
 jove *a.* → joventut *m.*
 jovencèl *m.*
 juèlh ~ juòlh *m.*
 juèlhverd ~ jòlhverd *m.*
 juèlhverdassa *f.*
 Julh *m.*
 julhas *m.*
 Juli *m.*
 Julian -a *s.*
 junar *v.*
 junega ~ junga *f.*
 Junh *m.*
 jurar *v.* → jurada *f.*
 jusquiam *m.*
 Just *m.*
 just -a *a.*
 jutge *m.* → jutjar *v.*
 juxtaposicion *f.*

L

labech *m.*
 labirint *m.*

laboriu -va *a.*
 labra *f.*
 labrit *m.*
 Labrit *m.*
 laç *m.* → laçar *v.*
 lacai *m.*
 Lacedemònìa *f.*
 lach ~ lait *m.*
 lachenc -a *a.*
 lachuga ~ laituga *f.*
 lachugard ~ laitugard *m.*
 lachuscle *m.*
 Ladislau *m.*
 Laèrci *m.*
 lag, laja ~ laid -a *a.*
 lagast *m.*
 lagossa *f.*
 lagrema *f.*
 lagui *m.*, laguiar *v.*
 laironici *m.*
 laisand -a *a.*
 laissar *v.*
 laitisson *m.*
 Lalbenca
 lambrec *m.*
 lambrusc *m.*
 làmia *f.*
 Lampsac *m.*
 Lanamesan *m.*
 lanç *m.*
 lança *f.* → lançar *v.*
 lancejar *v.*
 lancil *m.*
 lancís *m.*
 Landas *f.*
 lànfia *f.*
 Langonha

Lantar
 làpia *f.*
 lar *f.*
 Larbost *m.*
 lard *m.*
 Largentière
 larg -a *a.*
 Laròca-Timbaud
 Larzac *m.*
 las, lassa *a.*
 lasc -a *a.* → lascar *v.*
 lasciu -va *a.*
 Làser *m.*
 lasèrt ~ lausèrt *m.*
 lassitud *f.*
 latitud *f.*
 latz *m.*
 laucec *m.* → lauceguejar *v.*
 launa *f.*
 làupia *f.*
 laur *m.*
 Lauragués *m.*
 Laurenç *m.*
 Lausèrta
 laüt *m.*
 lavaci *m.*
 lavais *m.*
 lavanha *f.*
 lavar *v.*
 lavarida *f.*
 Lavaur
 Lavedan *m.*
 làvia *f.* → laviós -a *a.*
 laviard -a *a.*
 lèbre *f.* → lebraud *m.*
 leçon *f.*
 lèch ~ lèit *m.* → lechet *m.*

Ledinhan	libant <i>m.</i>
legible -a <i>a.</i>	libèl <i>m.</i>
legir <i>v.</i>	liberar <i>v.</i>
legum <i>m.</i>	libertat <i>f.</i>
lei <i>f.</i>	Liborna
leial -a <i>a.</i>	libre <i>m.</i>
Leir, Léger (fr. <i>Loire</i>) <i>m.</i>	Libron <i>m.</i>
Leitora	liça <i>f.</i> (fr. <i>lice</i>)
Lemosin <i>m.</i>	licéncia <i>f.</i>
Lemòtges	licèu <i>m.</i>
lençòl <i>m.</i>	Licurg <i>m.</i>
lendal <i>m.</i>	liga <i>f.</i>
lengard -a <i>a.</i>	ligar <i>v.</i> → ligam <i>m.</i>
lenha <i>f.</i> → lenhièr <i>m.</i>	ligòs <i>m.</i> → ligossar <i>v.</i>
lenticular -a <i>a.</i>	limac <i>m.</i>
Leonç <i>m.</i>	limaça <i>f.</i>
Lepant <i>m.</i>	limit <i>m.</i>
Lepid <i>m.</i>	Limonha
Lergue <i>m.</i>	Limós
lèri, lèria <i>a.</i>	linge <i>s.</i>
Lèrs <i>m.</i>	linge, linja <i>a.</i>
Les <i>m.</i>	liquid -a <i>a.</i>
Lesa <i>f.</i>	liquor <i>f.</i>
Lesinhan	Lisimac <i>m.</i>
léser <i>m.</i>	Lisip <i>m.</i>
lessiu <i>m.</i>	liure -a <i>a.</i>
lèst -a <i>a.</i>	liurèa <i>f.</i>
letz <i>m.</i>	liute -a <i>a.</i>
lèuge <i>m.</i>	lobatívol <i>a.</i>
leugièr -a <i>a.</i>	lòc ~ luòc <i>m.</i>
Leugièr <i>m.</i>	Lodeva
leuja <i>f.</i>	Lodevés <i>m.</i>
lèuna <i>f.</i>	lófia <i>f.</i>
lèus <i>f.</i>	logar <i>v.</i> → logatari <i>s.</i>
levar <i>v.</i> → levant <i>m.</i> , le- vat <i>m.</i> , levet <i>m.</i> , le- vam <i>m.</i>	loira ~ lóiria <i>f.</i>
	Loïs <i>m.</i>
	Lomanha <i>f.</i>

lomb <i>m.</i> → lombar <i>v.</i>	lucid -a <i>a.</i>
long -a <i>a.</i>	Lucifèr <i>m.</i>
lonza <i>f.</i>	Lucrèci <i>m.</i>
lop, loba <i>s.</i> → lobet <i>m.</i> , lobatièra <i>f.</i>	Lucrècia <i>f.</i>
lopgaron <i>m.</i>	luènh, luènha <i>a.</i>
lópia <i>f.</i>	lugar ~ lugan <i>m.</i>
lord -a <i>a.</i>	lum <i>m.</i>
Lorda	lunar -a <i>a.</i>
Lorena <i>f.</i>	luneissa <i>f.</i>
lotjar <i>v.</i>	luquet <i>m.</i>
luç <i>m.</i> (<i>peis</i>)	lusc -a <i>a.</i>
Lucan <i>m.</i>	Lutècia <i>f.</i>
luchar ~ lutar <i>v.</i>	lutz <i>f.</i>
luchet <i>m.</i>	luxe <i>m.</i>
	luxúria <i>f.</i>

M

maça <i>f.</i> (fr. <i>maillet</i>) → ma-	màger <i>a.</i>
çolar <i>v.</i>	magnanim -a <i>a.</i>
Macabèu <i>m.</i>	mainatge <i>m.</i>
maçan -a <i>a.</i>	mairam <i>m.</i>
Macari <i>m.</i>	maireselva <i>f.</i>
Macedònia <i>f.</i>	mairilhièr <i>m.</i>
machar <i>v.</i>	maissa <i>f.</i> → maissèla <i>f.</i>
machegar <i>v.</i>	maissard -a <i>a.</i>
machugar <i>v.</i>	majestat <i>f.</i>
maçon <i>m.</i>	majofa <i>f.</i> → majofièr <i>m.</i>
Macròbi <i>m.</i>	majoral <i>m.</i>
madaissa <i>f.</i>	malabastar <i>v.</i>
madaisson <i>m.</i>	maladrech, maladreit -a <i>a.</i>
mag ~ maid <i>f.</i>	maladuèch -a <i>a.</i>
magalh <i>m.</i>	malafacha <i>f.</i>
magazin <i>m.</i>	Malapera <i>f.</i>
Magdalena <i>f.</i>	Malàquias <i>m.</i>
magenc -a <i>a.</i> → magen-	malaürar <i>v.</i> → malaürat
car <i>v.</i>	da <i>a.</i> , malaürança <i>f.</i>

**VOCABULARI
ORTOGRAFIC.**
mal — mej
 malaut -a *a.*
 malavista *f.*
 Malgoirés *m.*
 malh *m.*
 malícia *f.*
 maliciejar *v.*
 maligne -a *a.*
 mal-m'agacha *s.*
 malonèst -a *a.*
 maluc *m.*
 malva *f.*
 malvada *f.*
 malvais -a *a.*
 malvestat *f.*
 malvi *m.*
 malvoler *v.*
 Mamèrt o Mamet *m.*
 mancip -a *a.*
 mandil *m.*
 maneg *m.*
 manièr -a *a.*
 manifacièr -a *a.*
 manifèst *a e s.*
 manivèla *f.*
 manjar *v.* → manjatívol *a.*,
 manjança *f.*
 manlevar *v.* → manlèu *m.*
 manolh *m.*
 mantuèlha *f.*
 marbre *m.*
 marc *m.*
 Març *m.*
 Marçal *m.*
 marcenc -a *a.*
 Marcha *f.*
 Marcilhac
 marcir *v.*

marcívol ~ marciule *m.*
 marchar *v.*
 margalh *m.*
 Margarida *f.*
 marge *m.*
 Marmande
 marrassièr *m.*
 marrivol *a.* (*marriuile*)
 marrubi *m.*
 Marsan *m.*
 martre *m.*
 Maruèjols
 maruèlh *m.*
 Mas d'Agenés (Lo)
 masc *m.*, masca *f.*
 massa *f.* (fr. *masse*)
 Massís septentrional *m.*
 mast *m.*
 matèria *f.*
 Matiàs *m.*
 Matieu *m.*
 matràs *m.*
 matucèl *m.*
 Mauguiò
 Maurici *m.*
 Maurs
 mausolèu *m.*
 maxillar *m.*
 Maxim o Maime *m.*
 Mecènas *m.*
 mècres *m.*
 medicina *f.*
 megìèr -a *a.*
 Meiruès
 meisson *m.*
 mejan *m.*
 mejana *f.*

mejancièr -a *a.*
 mejol *m.*
 Melchiòr *m.*
 mèlsa *f.*
 memòria *f.*
 menaçar *v.*
 mençonar *v.*
 Mende
 Menelau *m.*
 Menèrba
 Menerbés *m.*
 mensdicha ~ mensdita *f.*
 meravilha *f.*
 mercadièr *m.*
 mercant *m.*
 mercandejar *v.*
 mercé *f.*
 Mercuri *m.*
 merluça *f.*
 Merovèu *m.*
 Mesa
 mescomptar *v.*
 mescòrdia *f.*
 mesolh *m.*
 messatge *m.*
 Mèssias *m.*
 messorga *f.*
 mètge *m.*
 metòde *m.*
 mèuca *f.*
 Mexic *m.*
 miaular *v.*
 mièg -ja *a.*
 miègjorn *m.*
 Milciades *m.*
 milh *m.* → milhièra *f.*
 Milhau

**VOCABULARI
ORTOGRAFIC.**
mej — mon
 milhavés -a *a.*
 minaud -a *a.*
 minhard -a *a.*
 Minotaure *m.*
 Minturn *m.*
 Miquèl *m.*
 miralh *m.*
 Miranda
 Mirapeis
 misèria *f.*
 missara *f.*
 Mitridat *m.*
 modèl *m.*
 modèst -a *a.*
 Modèst *m.*
 Moïses *m.*
 Moissac
 moissal *m.*
 moissèla *f.*
 moissena *f.*
 moja *f.*
 molenc *m.*
 molhar ~ mulhar, muèlhi *v.*
 Molièras
 mólzer *v.*
 momentanèu -a *a.*
 monge, monja *s.*
 monsen *m.*
 Montagut
 Montalban
 Montalbanés *m.*
 Montanha Negra *f.*
 Montanhac
 Montclar de Carcin
 Monteleimar
 montjòia *f.*

Montpelhièr *m.*
Montpesat
Montuèg
mordassa *f.*
Morfèu *m.*
Morgues, Monegue (fr.
Monaco)
mormolh *m.*
mòrn -a *a.*
morralh *m.*
morvís *m.*
moscalh *m.*
mosidura *f.*
mossairon *m.*
mossard *m.*
mossegar *v.*

N
nacèla *f.*
nacre *m.*
Nadal *m.* (fr. *Noël*)
nadar *v.* → nat *m.*
nadiu -va *a.*
naduèlh *m.*
nafra *f.* → nafrar *v.*
nais *m.*
nàisser *v.*
Nalhós
nan, nana *s.* → nanet *m.*
nap *m.* → nabièra *f.*
Naples *m.*
Narbona
Narbonés *m.*
Narcís *m.*
nard *m.*
nàrria *f.*
mossòla *f.*
most *m.*
mostacha *f.*
motiu *m.*
mòtle *m.* → motlar, motla-
dura *f.*
motor, motritz *a.*
movement *m.*
mucilage *m.*
muèg *m.*
mujol *m.*
multiplicand *m.*
multiplicar *v.*
multitud *f.*
musèu *m.*
mut -da *a.*

necièra *f.* → necierós -a *a.*
negligéncia *f.*
negòci *m.* → negociar *v.*
Negrapelissa
nograud -a *a.*
negrilh *m.*
Neoptolèm *m.*
nèp, nèça *s.*
Neptun *m.*
Nerèu *m.*
nèrvi *m.* → nerviós -a *a.*
nèu *f.* → nevar *v.*, neva-
lhar *v.*, nevatejar *v.*
nèula *f.*
neutre -a *a.*
Niça *f.*
Nicasí *m.*
Nicefòr *m.*
Nicodèm *m.*
Nicolau *m.*
Nicomèdes *m.*
nihilisme *m.*
Nimes
Nimesenc *m.*
nimbe *m.*
nimfa *f.*
nivèl *m.* → nivellar *v.*

obesir *v.*
òbit *m.*
oblidar *v.*
obligar *v.*
obrar *v.*
obrir *v.*
obscèn -a *a.*

nivol *f.* → nivolós -a *a.*
nívol ~ niule *a.*

nòble -a *a.*
nòcas *f.*

nogalh *m.*
noguièr *m.*

noiriç *m..*, noiriça *f.*
nòisa ~ nuèisa *f.*

Nolasc *m.*
nomençar *v.*

nóncias *f.*
nòrd *m.*

Norvègia *f.*
nos *m.* (fr. *nœud*)

nòser *v.*
nòu, nòva *a.* → novèl -a *a..*,

noveletat *f.*
Novèla (La)

Novembre *m.*
nòvi, nòvia *s.* → noviat-

ge *m.*
nuchola *f.*

nud, nuda *a.*
nuèch ~ nuèit *f.* → noi-

tada ~ nuitada *f.*
Numancia *f.*

numid -a *a.*

obsedir *v.*
obsèquis *m.*
observar *v.*
obténer *v.*
òcha *f.*
ochava *f.*
ociós -a *a.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
oct - pag

octava f.
Octavi m.
ocult -a a.
oelha f. → oelhièr m.
ofegar v.
ofensar v.
ofici m.
òlga f.
olhar ~ ulhar v.
oliban m.
Olimpi m., Olímpia f.
Olint m.
oliu m., oliva f., olivièr m.
olm m. → olmeda f., ol-
mat m.
Olofèrnies m.
Òlt m.
òlva f.
òlze m.
Omèr m.
Omfal m.
onça f.
onch -a a. → onchar v.
Onesim m.
Onèst m.
Onorat m.
opal m.
oprimir v.
opròbri m.

òps m.
opuscul m.
Oraci m.
òrb, òrba a.
Òrb m.
orcèl m.
ordum m.
Orenòc m.
Orèstes m.
orguèlh m. → orgulhós -a a.
Oriège m.
orièra f.
orizont m.
orjariá f., orjat m.
orjòl m.
Orlhac
ors m.
òrsa f. (fr. *lof*)
ortalécia f.
ortic m., ortiga f.
ortodòx -a a.
Otrant m.
otratge m.
oval -a a.
Ovidi m.
ovièra f.
ovul m.
oxid m.
ozòn m.

P

pabalhon m.
pabòt m.
pacan m.
pacha f. → pachaca f.
pachocar v.

pachòla f.
paciéncia f.
Pacòmi m.
paden m.
page m.

pagèl m.
pagèla f. → pagelar v.
pagés -a a. → pagesiá f.
pagina f.
paissèl m.
pàisser v.
paissièra f.
palabessa f.
paladar m.
Paladi m.
palaisar v.
palamalh m.
palastracha f.
palenc m.
paleozoïc -a a.
palhièr m.
pali m.
palle -a a. → pallinós -a a.,
pallejar v.
palm m.
palmola ~ paumola f.
palp m.
palussar v.
Pamfil m.
Pàmias
pàmpol m.
panard -a a.
pança f. (fr. *ventre*)
panièr m., panièra f.
pansa f. (fr. *raisins secs*)
pantais m. → pantaiçar v.
papach m.
papachrog m.
parabanda f.
Paracèls m.
paradòxa f.
paraficha f.

parafolhar ~ parafulhar v.
→ parafuèlh m.
paragraf m.
paralisi f. → paralizar v.
parapluèja f.
parasit -a a.
parçan m.
parçon m. → parçonièr -a a.
parelh s.
pargue ~ pàrrec m.
Parnàs m.
parran f.
parròquia f.
partença f.
particular -a a.
pastenaga f.
Patèrn m.
patolhar v. → patolh m.
Patrici m.
patrifassi m.
patz f.
Pau m., Paula f.
paucival m.
paur f. → pauruc -ga a.
Pausànias m.
pautaloba ~ lopipauta f.
pavat m. → pavatge m.
pàvia f.
pavon m. → pavonièr m.
pebinhar v.
pebre m. → pebrina f.
pèça f.
pecharro m.
pechièr m., pechièra f.
pecigar v. → pecic m.
pedagòg m.
pegar ~ pegal m.

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
pag - peg

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
Pei — piu

Peiralèu
Pèire *m.*
Peirigòrd *m.*
Peirigús *m.*
peis *m.* → peisson *m.*
peitrina *f.*
Pelagi *m.*
pelaud *m.*
pelenc *m.*
Pelèu *m.*
pelhard *m.*
pelissa *f.*
pellevar *v.*
Peloponés *m.*
peluc -a *a.*
Pena
penche *f.* → penchenar *v.*
penjar *v.* → penjolar *v.*
pensar *v.* → pensament *m.*
percaçar *v.* → percaç *m.*
pèrdia *f.*
perditz *f.*
peresina *f.*
perfièch ~ perfièit -a *a.*
perfum *m.*
Pergam *m.*
pergam *m.*
perifrasi *f.*
perilh *m.* → perilhar *v.*
perimir *v.*
periode *m.*
perplèx -a *a.*
pèrsa *m.*
Persèu *m.*
Pèrsia *f.*
perspicaç -a *a.*
pertrach ~ portrait *m.*

pescajon *m.*
Pesenàs
pesolh *m.* → pesolhós -a *a.*
petaçar *v.* → petaç *m.*
petard *m.*
petnar *v.*
petòfia *f.*
Petrarca *m.*
petròli *m.*
Petròni *m.*
peulha *f.*
peuna *f.*
pibol *m.*
picholina *f.*
pièch *m.*
piège *m.* → pejar, piègi *v.*
piezomètre *m.*
pifaud *m.*
pigmèu *m.*
Pilade *m.*
pilar *m.*
pinça *f.* → pinçar *v.*
pinçard *m.*
pincèl *m.*
Pindar *m.*
pinzèl *m.* → pinzelar *v.*
Piram *m.*
Pirenèus *m.*
Pirèu *m.*
piscina *f.*
Pisistrat *m.*
pissar *v.*
pitanca *f.*
Piu *m.*, Pia *f.*
piuçar *v.*
piular *v.* → piulèl, piulet *m.*
piuse *f.*

piusèl, piusèla *s.*
piutar *v.*
plaça *f.* → plaçar *v.*
Placid *m.*
plaissa *f.*
plait ~ plach *m.* → plaidejar ~ plajar *v.*
plançard *m.*
plancha *f.* (fr. *plainte*)
plançon *m.*
planhpena *m.*
planisfèri *m.*
plantage *m.*
Plaute *m.*
plec *m.* → plegar *v.*
plechar *v.* → plecha *f.*
Pleiadas *f.*
plesc *m.*
Plini *m.*
plomb *m.*
plond -a *a.*
plòure *v.* → plovinar, plo-vinejar *v.*
pluèja *f.* → plojós ~ plujós *a.*, plojada ~ pluja-da *f.*
plumalh *m.*
Plutarc *m.*
pluvièr *m.*
pòble *m.*
poce *m.*
pòcha *f.*
poissant -a *a.*
pojar ~ pujar *v.* → puègi
polard *m.*
poleja *f.*
Polibi *m.*

Policarp *m.*
Polidòr *m.*
Polifèm *m.*
polomar *m.*
Polónia *f.*
pols *m.* → polsar *v.*
pols *f.* → polsa *f.*, pol-set *m.*
polsièra *f.*
polvera *f.* → polverós -a *a.*
polzin *m.* → polzinièra *f.*
Pompèu *m.*
pompilh *m.*
Ponç *m.*
poncha *f.* → ponchar *v.*, ponchejar *v.*
ponchon *m.* → ponchonar *v.*
ponh ~ punh *m.*
pont *m.* → pontilh *m.*
Pont Sant Esperit
popular -a *a.*
pòrc *m.* → porcèl *m.*, porcin -a *a.*
pòrcmarin *m.*
porfir *m.*
pòrge *m.*
pòrger *v.*
porjar *v.*
Pòrt Santa Maria
portolaiga *f.*
possedir *v.*
postam *m.*
potz *m.*
prandièra ~ prangièra *f.*
Praxitèl *m.*
preambul *m.*
precòç -a *a.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
piu — pre

prefix *m.*
prèire *m.*
preissa *f.* → preissar *v.*
premsa *f.* → premsar *v.*
prens *a.*
presagi *m.*
presbita *m.*
presicar *v.* → presic *m.*
presidir *v.*
presompcion *f.*
pretèxt *m.*
prètz *m.*
prètzfait *m.* → prètzfai-
tièr *m.* ~ prètzfach,
prètzfachièr *m.*
prim -a *a.*
primachòl -a *a.*
primalba *f.*
prince *m.* → princessa *f.*
privar *v.*
privilègi *m.*
probaginar *v.*
probaina ~ probage ~
probaja *f.*
pròbe -a *a.* → probitat *f.*
procedir *v.*
procès *m.*
Procòpi *m.*
prodig -a *a.*
prodigi *m.*
pròdol *m.*
profan -a *a.*
profiech ~ profièit *m.* →
profechar ~ profeitar *v.*
prohibir *v.*
prològ *m.*

Prometèu *m.*
prompte -a *a.* → prompti-
tud *f.*
prononciar, pronóncia *v.*
propagar *v.*
propension *f.*
Propèrci *m.*
proselit *m.*
prospèr -a *a.*
protegir *v.*
Protèu *m.*
prototipe *m.*
protozoari *m.*
provar *v.* → pròva *f.*
provèrbi *m.*
providència *f.*
Prudenç *m.*
Prudència *f.*
prudència *f.*
Prússia *f.*
psalm *m.* → psalmejar *v.*
psautièr *m.*
Ptolomèu *m.*
public -a *a.* → publicar *v.*
puèg *m.* → pujòl *m.*
Puèg en Velai
Puèglaurenç
Puèg l'Avesque
Puègmiròl
Puègsiuran
Puèja *f.*
Pulqueria *f.*
pulverizar *v.*
purificar *v.*
pusillanime -a *a.*
putrid -a *a.*

Q

quadragenari -ària *a.*
quadragesima *f.*
quadrangle *m.* → quadran-
gular -a *a.*
quadrant *m.*
quadre *m.* → quadrar *v.*,
quadratura *f.*
quadriga *f.*
quadrilatèr *m.*
quadrilh *m.*
quadrilhar *v.*
quadrinòmi *m.*
quadruman -a *a.*
quadrupède *m.*
quadruple -a *a.*
qualificar *v.*
qualitat *f.*
quantitat *f.*
quars *m.* → quarsita *f.*
quart *m.*
quarta *f.*
quartairada *f.*
quartairòla *f.*
quartairon *m.*

R

raba *f.* → rabís *m.*, raba-
nissa *f.*
rabanar *v.*
rabanenca *f.*
rabàs *m.*
rabassa *f.*
rabasset *m.*
rabassièr *m.*

rabasta *f.*
rabastinar *v.*
rabejar *v.* → rabeg *m.*
rabent -a *a.*
ràbia ~ rauja *f.*
rabinar *v.* (fr. *havir*)
rabinar *v.* → rabin *m.*, ra-
bina *f.*

VOCABULARI rabir *v.* → *rabitment m.*
ORTOGRAFIC. rable *m.*
rab — rec rabossejar *v.*
 rabòt *m.*
 raça *f.* → *raçar v.*, racejar *v.*
 contar *v.*
 rafatalh *m.*
 rafe *m.*
 ragàs *m.*
 raia *f.* → *raiari v.*
 raiç *f.* → *raiçar v.*
 raimag *m.*
 rais *m.* → *raissa f.*
 rajar *m.*, rajolar *v.*
 ram *m.*
 ramaconilh *m.*
 rambalhar *v.* → *rambalh m.*
 rambolhar ~ rambulhar *v.*, → *rambolh ~ rambulh m.*
 rampalm *m.*
 ranc -a *a.*
 ranc *m.* → *rancareda f.*
 rance, rança *a.* → *rançum m.*, rancir *v.*
 ranguilh *m.*
 rapaç -a *a.*
 rapid -a *a.*
 rar -a *a.*
 rascassa *f.*
 Rasés *m.*
 rasic *f.* → *rasigòt m.*
 rasim *m.*
 Rasols *m.*
 rasor *m.*
 rassada *f.*
 rat-bufon *m.*

rat-griule *m.*
 rata-penada *f.*
 rauba *f.*
 raubar *v.*, raubatòri *m.*
 raumàs *m.*
 raust *m.*
 ravalha *f.* (fr. *poisson*)
 ravinassa *f.*
 rebaissar *v.* → *rebais m.*
 rebalar *v.*
 rebastir *v.*
 rebauçar ~ rebalçar *v.*
 rebèc *m.*
 rebèl *m.* → *rebellar v.*
 rebentar *v.*
 reble *m.* → *reblar v.*
 rebocar *v.*
 rebofar *v.*
 reboissar *v.*
 rebola *f.* → *rebolut -da a.*
 rebolir *v.* → *rebol m.*
 rebombar *v.* → *rebombilh m.*
 rebondre *v.*
 rebordelar *v.*
 rebostèri *m.*
 rebotir *v.* → *rebotilhar v.*
 rebregar *v.* → *rebrec m.*
 rebrolhar ~ rebrulhar *v.*, rebruèlha
 rebufar *v.*
 rebugar *v.*
 reburgalh *m.*
 rebusar *v.*
 rèc *m.* → *regal m.*
 recabalar *v.*
 recabussar *v.* → *recabús m.*

recaçar *v.*
 recalivar *v.* → *recaliu m.*
 recapi, recàpia *a.*
 recaptar *v.* (fr. *ramasser*)
 recarzir *v.*
 recauçar ~ recalçar *v.*
 recebre *v.*
 receptar *v.* → *recepta f.*
 recercar *v.*
 recerclar *v.*
 recès *m.*
 recinglar *v.*
 recitar *v.*
 rècmòrt *m.*
 recobrar *v.*
 recòire ~ recuèire *v.*
 recomençar *v.*
 recompensar *v.*
 recomptar *v.*
 reconciliar *v.*
 reconéisser *v.*
 reconvalir *v.*
 recordar *v.* → *recòrd m.*
 recòst -a *a.*
 recrostilh *m.*
 rectilinèu -èa *a.*
 recuèch ~ recuèit -a *a.*
 reculhir *v.*
 redable *m.*
 redde -a *a.*
 redoblar *v.*
 redobtar *v.*
 redolum *m.*
 redond -a *a.*
 redreçar *v.*
 reflectòri *m.*
 refranh *m.*
 refregir *v.*
 refrescar *v.*
 refugi *m.*
 regajar *v.*
 regalècia *f.*
 regardar *v.* → *regard m.*
 regassar *v.*
 regetar *v.*
 regim *m.*
 regisclar *v.*
 registèl *m.*
 règla *f.* → *reglar v.*, règlement *m.*
 règne *m.* → *regnar v.*
 regòrd -a *a.*
 regorjar *v.*
 regrelhar *v.* → *regrelh m.*
 reguèrg -a *a.*
 reguitnar *v.*
 regular -a *a.*
 regussar *v.*
 reial -a *a.*
 reialme *m.*
 rèiruèlh *m.*
 rejoncha *f.*
 rejovenir *v.*
 relais *m.*
 relambi *m.*
 relegir *v.*
 relevar *v.*
 religar *v.* → *religaire m.*
 relícouia *f.* → *reliquiari m.*
 relòpi, relòpia *a.*
 relòtge *m.* → *relotgièr m.*
 rem *m.* → *remar v.*
 remassar *v.*
 remèdi *m.*

VOCABULARI
ORTOGRAFIC.
rec — rem

remembrar *v.* → remem-
braça *f.*
remendar *v.*
Remesi *m.*
remòrs *m.*
remplaçar *v.*
renadiu -va *a.*
Renat *m.*
renda *f.* → rendièr *m.*
renegar *v.* → renec *m.*
renfortir ~ reforçar *v.*
reng *m.*
renonciar, renòncia *v.*
renòu *m.* → renovièr *m.*
renovelar *v.*
renviar *v.*
repais *m.*
repavar *v.*
repetir *v.*
replegar *v.* → replec *m.*
reponchon *m.*
reposcar *v.* → reposc *m.*
reprim *m.*
reprimir *v.*
reprovar *v.*
reptil *m.*
republica *f.*
repullar *v.*
rescaçar *v.* → rescaç *m.*
rescaud *m.*
reservar *v.*
residir *v.*
residú *m.*
resignar *v.*
resòlvre *v.*
resonzar *v.*
respècte *m.*

respièit ~ respièch *m.* →
respechar, respiècha *v.*
rèssa *f.* → rессar *v.*
ressarclar *v.*
ressegar *v.* → ressec *m.*
resson *m.* → resonar *v.*
ressontir *v.*
ressòrt *m.*
ressovenir *v.*
rest *m.*
restablir *v.*
restituir *v.*
restoble *m.*
restolh *m.*
restrechir *v.*
restrencha *f.*
retalhar *v.* → retalh *m.*
retardar *v.* → retard *m.*
retaule *m.*
retna *f.* (fr. *rêne*)
retòrcer *v.*
retorn *m.*
retòrs -a *a.*
retrach ~ retrait -a *a.*
retractar *v.*
retribuir *v.*
retrobar *v.*
Reula (La)
reveire *v.*
revelhar *v.* → revelh *m.*
revenda *f.*
revendre *v.*
revenir *v.*
revenja *f.*
reverar *v.*
reverdaci *m.*
reverdir *v.*

revergar, revertigar *v.*
revèrs *m.*
reversinar *v.*
revertar *v.*
revestir *v.*
revirar *v.*
reviscolar *v.*
revista *f.*
revocar *v.* (fr. *révoquer*)
revoibre *m.*
revojar *v.*
revòlta *f.*
revolum *m.* → revolumar *v.*
riba *f.* → ribaial *m.*, ri-
bairenc -a *a.*, ribal *m.*,
ribatge *m.*, ribièra *f.*
riban *m.*
ribaud -a *s.*
Ribeirac
Ribièra *f.*
rible *m.* → riblar *v.*
ric -a *a.* → riquesa *f.*
Ricard *m.*
ridicul -a *a.*
rièja *f.*, riège *m.* → rejat *v.*
riègi *v.*, rejat *m.*
rigòt *m.* → rigotar *v.*
rimar *v.*
risc *m.*
risolièr -a *a.*
riu *m.* → rivatèl *m.*
Riupeirós
rival *m.* → rivalizar *v.*
rizofag -a *a.*
rizòma *m.*
robust -a *a.*
Ròcacorba

Ròcamador
Ròcamaura
Ròchachoard
rochar *v.*
Rodés *m.*
ròdol *m.*
ródor *m.* → rodorièra *f.*
Roèrgue *m.*
rofian *m.*
rog ~ roge, roja *a.*, roge-
jar *v.*
rogasons *f.*
roïna *f.*
roire ~ róver *v.*
rol ~ ruèl *m.*
Roman *m.*
romb *m.*
romèc *m.* ~ romegàs *m.*
romiar *v.*, ròmia
romièu, romièva *s.*
romievatge *m.*
ronçar *v.*
ronze *f.*
Ròse *m.*
rosembre *m.*
ròssa *f.* → rossin *m.*, ros-
satièr *m.*, rossatin -a *a.*
rossegar *v.* → ròssecc *m.*
rossinhòl *m.*
Rotland *a.*
ròtle *m.* → rotlar *v.*, rot-
lèu *m.*
rovilh *m.* → rovilhar *v.*
rubarba *f.*
rude -a *a.*
ruga *f.* → rugar *v.*
rusc *m.*

S	
saba <i>f.</i> → <i>sabar v.</i>	salsa <i>f.</i> → <i>salsar v.</i>
Sabartés <i>m.</i>	salsissa <i>f.</i>
sabata <i>f.</i> → <i>sabaton m.</i> , sabatièr <i>m.</i>	Salvador ~ Salvaire <i>m.</i>
saber <i>v.</i>	Salvanhac
sabina <i>f.</i>	salvatge -ja <i>a.</i>
sable <i>m.</i>	salve -a <i>a.</i> → <i>salvar v.</i>
sabon <i>m.</i> → <i>sabonar v.</i>	Salvetat (La)
sabor <i>f.</i> → <i>saborós -a a.</i>	Salvi <i>m.</i>
sabròt <i>m.</i>	sàlvia <i>f.</i>
sabte <i>m.</i>	sambotar, sambotir <i>v.</i>
sabuc <i>m.</i>	Samotràcia <i>f.</i>
sac <i>m.</i>	Sanch Inhan
sacamand <i>m.</i>	sang <i>m.</i> e <i>f.</i> → <i>sagnar v.</i> , sagnós -a <i>a.</i> , sagnai- ròla <i>f.</i>
sacrilèg -ga <i>a.</i>	sangbeula <i>f.</i>
sacrilègi <i>m.</i>	sanglaçar <i>v.</i>
sadol -a <i>a.</i> → <i>sadolar v.</i>	sangsuga <i>f.</i>
sadrèia <i>f.</i>	sanha <i>f.</i>
sagaç -a <i>a.</i>	sansònha <i>f.</i> → <i>sansonhar v.</i>
sagata <i>f.</i>	Sant Africa
sagatar <i>v.</i>	Sant Ambruès
sagèl <i>m.</i> → <i>sagelar v.</i>	Sant Bausèli
sagin <i>m.</i>	Sant Flor
Sagont <i>m.</i>	Sant Gèli
sagrar <i>v.</i> → <i>sagrament m.</i>	Sant Genièis
saile <i>m.</i> → <i>sailar v.</i>	Sant Gervasi
saisseta <i>f.</i>	Sant Ipolit
sala <i>f.</i>	Sant Irièis
Salat <i>m.</i>	Sant Juèri
salconduit ~ salconduch <i>m.</i>	Sant Nicolau de la Grava
Salèrn <i>m.</i>	Santa Bauselha
salinièr <i>m.</i>	Santa Gabèla
Sallusti <i>m.</i>	Santa Genevièva
salnitre <i>m.</i>	Santa Liurada
salposcar <i>v.</i>	

sap <i>m.</i>	segond -a <i>a.</i>
sapid -a <i>a.</i>	selva <i>f.</i> → <i>selvamaire ~</i> maireselvà <i>f.</i>
sarampiu <i>m.</i>	semal <i>f.</i>
sàrcia <i>f.</i>	semar <i>v.</i>
sarcir <i>v.</i> → <i>sarcida f.</i>	sen <i>m.</i> → <i>senat -da a.</i>
sarclar <i>v.</i>	sencer -a <i>a.</i> (fr. <i>intact, en</i> <i>bon état</i>)
sarcofag <i>m.</i>	senèc -a <i>a.</i>
Sarladés <i>m.</i>	Senèca <i>m.</i>
Sarnin <i>m.</i>	sened <i>m.</i>
sarpar <i>v.</i>	senescal <i>m.</i> → <i>senescal-</i> calquià <i>f.</i>
sarron <i>m.</i>	senha <i>f.</i>
sartre <i>m.</i> → <i>sartressa f.</i>	senhar <i>v.</i>
sassi <i>m.</i> → <i>sassiguet m.</i> , sassigada <i>f.</i>	sénher <i>m.</i>
satar <i>v.</i>	seniçon <i>m.</i>
saula <i>f.</i> → <i>saular v.</i>	sens <i>m.</i>
saur -a <i>a.</i>	sépia <i>f.</i>
sause ~ salze <i>m.</i>	serbe <i>m.</i> e <i>f.</i>
Saut <i>m.</i>	sèrbi, sèrbia <i>a.</i>
Sauva	Serbia <i>f.</i>
Sauvatèrra	sèrf, sèrva <i>m.</i>
sauvèrt <i>a.</i> , sauvertós <i>a.</i>	Sèrgi <i>m.</i>
Sava <i>f.</i>	seringa <i>f.</i>
savega <i>f.</i>	sermar <i>v.</i>
savèl <i>m.</i> → <i>savelós -a a.</i>	sèrp <i>f.</i>
Savés <i>m.</i>	servar <i>v.</i>
savi, sàvia <i>a.</i>	servir <i>v.</i>
Savòia <i>f.</i>	sesca <i>f.</i> → <i>sesquilih m.</i>
Scitia <i>f.</i> → <i>scita a.</i>	sesson <i>m.</i>
Sebastian <i>m.</i>	Seta
sebelir <i>v.</i>	setmana <i>f.</i>
sebissa <i>f.</i>	seu <i>m.</i> → <i>sevar v.</i>
secular -a <i>a.</i>	Sevèr <i>m.</i>
sedaç <i>m.</i>	sèxe <i>m.</i>
segalar <i>m.</i> , Segalar <i>m.</i>	siblar <i>v.</i> → <i>sible m.</i>
sègle <i>m.</i> (fr. <i>siècle</i>)	
segon <i>prep.</i>	

Sicília *f.*
sidola *f.*
signe *m.* → signar *v.*, si-
gnatura *f.*
Silèn *m.*
Silvan *m.*
Silvèri *m.*
Silvi *m.*
simbòl *m.* → simbolizar *v.*
Simforian *m.*
similar -a *a.*
similitud *f.*
Simonides *m.*
Simplici *m.*
simptòma *m.*
multanèu -èa *a.*
sincèr -a *a.* (fr. *sincère*)
single *m.*
sintèsi *f.*
Sisif *m.*
siular *v.*
siure ~ súver *m.* → siu-
rièr *m.*
Sixte *m.*
sobeiran -a *s. e a.*
sobrar *v.* → sobra *f.*
sobte ~ subte -a *a.* → sob-
tar ~ subtar *v.*
socialista *a.*
socorrir *v.* → socors *m.*
Socrates *m.*
sòfia *f.*
Sofòcles *m.*
sofraita ~ sofracha *f.*
soicidar *v.*
sojorn *m.* → sojornar *v.*
Sola *f.* → soletan -a *a.*

solaç *m.* → solaçar *v.*
solar -a *a.*
solevar *v.* → solèu *m.*
Soljac
solhar ~ sulhar, suèlhi *v.*
solpre ~ sofre *m.*
sòlvre *v.*
sòm ~ som *m. e f.*
som ~ somp -a *a.* → som-
pa *f.*
Someire *m.* (fr. *Sommiè-
res*)
sometre *v.* → somés *m.*,
somesa *f.*
somòure *v.*
sonsir *v.* → sonsida *f.*,
sonsiment *m.*
sòrba *f.*
Sorese
sorire *v.*
sorn -a *a.*
sorra *f.* → sorrar *v.*
sosbarba *f.* → sosbarba-
da *f.*, sosbarbal *m.*
sosbatre *v.* → sosbatejar *v.*
sosbaumar *v.* → sosbaum *m.*
sosbrasas *v.*
soscavar *v.*
soscriure *v.* → soscrip-
cion *f.*
sos-diague *m.*
sos-dialècte *m.*
soslàupia *f.*
soslinhar *v.*
soslogar *v.*
sosmost *m.* → sosmostar *v.*
sospartir *v.*

sospeitar ~ sospechar *v.*
→ sospeita ~ sospe-
cha *f.*, sospeitós ~ sos-
pechós -a *a.*
sospesar *v.*
sospirar *v.* → sopir *m.*
sosplojar ~ sosplujar *v.*
→ sospluèg *m.*
sos-prior *m.*
sossignar *v.*
sosténer *v.*
sosterranh *s. e a.*
sosterrar *v.*
sostraire *v.* → sostraccion *f.*
sot *f.*
sòtol *m.*
sòuca *f.*
sòuda *f.*
sòudar *v.* → sòudadura *f.*
suau, suava *a.*
subèc *m.*

tabat *m.*
taça *f.*
tacha *f.* → tachar *v.*
tacit -a *a.*
Tacit *m.*
Tadèu *m.*
tafaraud -a *a.*
tafatàs *m.*
Taigèt *m.*
taïna *f.*
tais *m.* → taisson *m.*
talent *m.*
talhants *m.*

subèrna *f.*
submergir *v.*
subterfugi *m.*
succedanèu *m.*
sucombir *v.*
suènh *m.* → sonhar *v.*, so-
nhós -a *a.*
sugerir *v.* → sugestion *f.*
suja *f.*
Sulpici *m.*
supausar *v.*
supèrb -a *a.* → supèrbia *f.*
suposicion *f.*
suprimir *v.*
surge *m.*
surge, surja *a.*
suspècte -a *a.* → suspec-
tar *v.*
susplombar *v.* → sus-
plomb *m.*
susprendre *v.*

taravèl *m.* → taravelar *v.* Terenci *m.*
 Tarba
 tardiu -va *a.* Termenés *m.*
 tardívol *m.* termomètre *m.*
 Tarent *m.* Termopilas *f.*
 tarifa *f.* terrible -a *a.*
 Tarquini *m.* tesaur *m.* → tesaurièr *m.*
 tartar -a *a.* Tesèu *m.*
 tartariège *m.* tessèla *f.* → tesselar *v.*
 tassina *f.* → tassinièr *m.* tèst *m.*
 tastar *v.* → tast *m.* testimòni *m.* → testimoni
 tastigol *m.* niar *v.*, testimoniatge *m.*
 tavan *m.* tet ~ tech *m.*
 tavèla *f.* → tavelar *v.* teule *m.* → teulièra *f.*, teu
 tavèrna *f.* lar *v.*
 tebi, tébia ~ tebés, te- tèunhe -a *a.*
 besa *a.* tibar *v.* → tibat *m.*, tiba-
 techar *v.* da *f.*, tibadura *f.*
 téisser *v.* Tibèri *m.*
 telefòn *m.* tibla *f.* → tiblar *v.*
 telegraf *m.* Tibul *m.*
 Telemac *m.* Tiburci *m.*
 Telesfòr *m.* Timotèu *m.*
 telh *m.* timp *m.*
 telièr *m.* tirar *v.*
 Temistòcles *m.* Tirtèu *m.*
 temptar *v.* → temptation *f.* tissa *f.* → tissós -a *a.*
 tenaç -a *a.* Titus *m.*
 tencha ~ tinta *f.* toalha *f.* → toalhon *m.*
 tenchar ~ tintar *v.* toat *m.*
 tendilh *m.* Tòbias *m.*
 Teodòr *m.* tòcasenh *m.*
 Teodòsi *m.* tois *m.*
 Teofil *m.* toissa *f.*
 Teofrast *m.* toja *f.* → tojaga *f.*
 Teopomp *m.* Toledo *f.*
 tèrcia *f.* → terciar *v.* tolhaud -a *a.*
 Tolosa

Tolosan *m.*
 tomba *f.*
 tombar *v.*
 tombarèl *m.*
 Tonens
 topazi *m.*
 tòrcer, tòrc *v.* → tòrs -a.
 tord, torge *m.*
 toric, toriga *s.*
 torn *m.*
 tornavitz *m.*
 tortibilhar *v.*
 tosoiras *f.*
 tòtol *s. e a.*
 trabalh *m.* → trabalhar *v.*
 traça *f.* → traçar *v.*
 trach ~ trait -a *a.*
 trachamand *m.*
 trachar *v.*
 trachèl *m.*
 Tràcia *f.* → traci *a.*
 tractar *v.*
 tragir *v.*
 traïdorici *m.*
 trajècte *m.*
 tràmec, tramega *s.*
 tranquil, tranquilla *a.*
 transfuga *m.*
 trantalhar *v.* → trantálh *m.*
 trapèzi *m.*
 traquèa *f.*
 Trasibul *m.*
 traslucar ~ treslucar *v.*
 trast *m.*
 trau *f.* → trava *f.*, travatèl *m.*
 trauc *m.*

traversar *v.*
 travolh *m.* → travolhar *v.*
 treble -a *a.* → treblar *v.*
 trebol -a *a.* → trebolar *v.*, trebolici *m.*
 treça *f.* → treçar *v.*
 trefuèlh ~ treule *m.*
 tregan *m.*
 tregèa *f.*
 treliç *m.*
 tremblar *v.*
 trémol *m.*
 tremuèja *f.*
 Trent *m.*
 tresbenca *f.*
 trescamp *m.*
 trescunh *m.*
 tresdòssa *f.*
 tresponcha *f.*
 trevar *v.* → trèva *f.*
 trigossar *v.* → trigòs *m.*
 trinhon *m.*
 trissar *v.* → tris -sa *a.*
 trist -a *a.*
 Troade *f.*
 trobar *v.*
 troçar *v.*
 trocha ~ troita *f.*
 trois *m.*
 trompilh *m.*
 tròn ~ tron *m.*
 tronc *m.*
 tronça *f.* → tronçon *m.*
 truèja *f.* → trujassa *f.*, trujar *v.*, trujada *f.*
 truèlh *m.* → trolhar ~ truhlar, truèlha *v.*

trumaud -a a.
trussar v. → trus m.
tuba f. → tubar v.
tuberculòsi f.
Tucidides m.
tuejar v.
Tula

turc, turga s.
turgescéncia f.
Turíngia f.
turpitud f.
Tursan m.
tussilage m.
tutor, tutritz s.

U

ubac m. → ubagós -a a.
Uc o Ugon o Ugues m.
uchau m.
uèi, uòi *adv.*
uèit, uèch, uòch a.
uèla f.
uèlh m. → ulhada f.,
ulhal m., ulhat m.,
ulhet m.
uganaud -a s.
uis m. → uissièr m.
Ulisses m.
Ulpian m.

umid -a a.
umil -a a.
unanime -a a.
unic -a a.
unicòrne m.
unifòrme -a a.
uòu m.
Urban m.
usatge m., usatgièr m.
Usès
Usètge m.
ussa f. → ussar v.
util -a a. → utilizar v.

V

vabor f. (*gabor*)
vabre m.
vaca f. → vacassièr m.,
vacairal a.
vacar v. → vacança f.
vacillar v.
vaciu, vaciva s. → vaci-
vièr m.
vacuitat f.
vagabond -a a.
vagon m.

vague -a a.
vailet ~ varlet m.
vairar v.
vairat m.
vairòla f.
vaissa f. → vaissière f.
vaissèl, vaissèla s. → vais-
selar v., vaisselièr m.
val f.
valat m., valadejar v.
Valença

Valéncia f.
valer v. → valençà f., va-
lent -a a., valentiá f.
Valèri m., Valèria f.
valeriana f.
valid -a a.
valsa f.
valva, valvula f.
vam m.
van -a a. → vanesa f.
vana f. (fr. *couverture*)
vanega f.
vanèl -a s.
vanèla f.
vantar v.
vapat -da a.
vapor f.
varaire m.
varena f.
variar v.
variça f.
Varilhas
varon m.
vas m. (fr. *vase*)
vassal m. → vassalitat f.
vast -a a.
Vaur
veça f. → vecilh m.
vedèl -a s. → vedelar v.
vedigana f.
vedilh, vedilha s.
vedre -a a.
vegada f.
vegetar v.
vegilha f.
vehement -a a.
vehicul m.

veire m. → veirial m.,
veirenc -a a.
vejaire m.
vel, vela s. → velièr m.
Velai m.
velha f. → velhar v.
velhar v. → velhòla f.
velleïtat f.
velòç -a a.
velodròm m.
velós m.
vena f. → venar v.
Venaicin m.
Venans m.
Venceslau m.
vencre, vencir v.
vendémia f. → vendemiar,
vendémia v.
vendre v. → venda f.
vendres m.
Venècia f.
venir v.
venjar v. → venjança f.,
venjatiu -va a.
vent m. → ventar v.
ventre m. → ventralha f.,
ventresca f.
ventrilòc a.
veracitat f.
verai -a a.
verament *adv.*
vèrb m.
verbena f.
verd -a a. → verdenc -a a.,
verdièr m., verdejar v.
verdboisset m.
Verdfuèlh

veren *m.* → verenós -a *a.* vèspa *f.* → vespièr *m.*,
vèrga *f.* → vergar, ver- vespilh *m.*
guejar *v.* vespertinar *v.*
verge *f.* → verginal -a *a.* vespralhar *v.*
vergina *f.* vèspre *m.* → vesprada *f.*
vergonha *f.* → vergonhós vessiga *f.*
-a *a.* vessina *f.*
vèrm *m.* → vermenós -a *a.* vestigi *m.*
vermelh -a *a.* vestir *v.* → vestit *m.*
vermicèli *m.* Vesuvi *m.*
vermilhon *m.* veta *f.*
vèrn, vèrni *m.* → ver- veus -a *a.*
neda *f.* vexar *v.*
vernís *m.* → vernissar *v.* via *f.* → viòl *m.*
verquièra *f.* vianda *f.*
vèrre, vèrri, vèrria *s.* viatge *m.* → viatjar *v.*
verrolh *m.* → verrolhar *v.* viatic *m.*
verruga *f.* vibrar *v.*
vèrs *m.* vibre *m.*
versar *v.* Vic de Sòs
versemblant -a *a.* vicari *m.*
vertat *f.* → vertadièr -a *a.* vici *m.* → viciós -a *a.*, vi- ciar *v.*
vertèbra *f.* vicissitud *f.*
vertega *f.* victòria *f.*
vertelh *m.* → vertelhar *v.* Victòria *f.*
vertige *m.* vida *f.*
vertut *f.* → verturós -a *a.* vidalba *f.*
verzèl *m.* Vidorle *m.*
vesar *v.* vièlh -a *a.* → vielhum *m.*
vesc *m.* vièt *m.* → vietdase *m.*
véser ~ veire *v.* Vigan (Lo)
Vesera *f.*
vesiat -da *a.* → vesiadura *f.* vige *m.*
vesicatori *m.* vigor *f.*
vesin -a *a.* → vesinatge *m.* viguièr *m.*
vesitar *v.* vijolar *v.*
vesog *m.* → vesoja *f.* vila *f.*, vilata *f.*, vilatge *m.*

Vilafranca de Lauragués Vivarés *m.*
Vilafranca de Roèrgue vivièr *m.*
Vilamur vivipar *a.*
vilan -a *a.* → vilaniá *f.* vocal -a *a.*
Vilanòva d'Olt vodar *v.*
vim *m.* → viminièra *f.* vogar *v.*
vin *m.* → vinagre *m.* vòia *f.*
Vincenç *m.* void, vuèid ~ vòg, vuèg,
vinha *f.* → vinhièr *m.*, vi- vuòg ; voida, vuèida ~
nhal *m.* vòja, vuèja, vuòja *a.*
Vinhana *f.* voidar, vudar ~ vojar,
violar *v.* vujar, vuèidi ~ vuègi,
violet -a *a.* → violeta *f.* vuèja *v.*
violièr *m.* volam *m.*
violon *m.* volar *v.*
vipèra *f.* volcan *m.*
vira *f.* volcar *v.*
Virgili *m.* voler *v.* → volença *f.*
viròl *m.* → virolet *m.* voluntat *f.*
virosta *f.* volp *f.*
viruléncia *f.* Volp *m.*
visatge *m.* voltor *m.*
viscèra *f.* voludar *v.*
viscomte *m.* volum *m.*
vison, viston *m.* vòlva ~ vòlfa ~ volòfa *f.*
vispre -a *a.* Volvèstre *m.*
vistalha *f.* → vistalhar *v.* vomir *v.* → vòmit *m.*
vit *f.* → vidat *m.* voraç -a *a.*
vitalha *f.* vòrma *f.*
Vitèrb *m.* vòt *m.*, vòta *f.* → vodar *v.*
vitriòl *m.* votz *f.*
vitz *f.* (fr. vis) → viseta *f.* vòuta ~ vòlta *f.*
viu, viva *f.* → vivificar *v.* vòuser *v.*
viure *v.* Vulcan *m.* → vulcanizar *v.*
viutar *v.* vulgar -a *a.* → vulgarizar *v.*
vivaç -a *a.*

c—zoo	Z
Zacàrias <i>m.</i>	ziga-zaga <i>f.</i>
zèbre <i>m.</i>	zinc <i>m.</i>
zefir <i>m.</i>	zizania <i>f.</i>
Zelanda <i>f.</i>	zodiac <i>m.</i>
zèl <i>m.</i> → zelat -da <i>a.</i>	Zoïle <i>m.</i>
zenit <i>m.</i>	zòna <i>f.</i>
zero <i>m.</i>	zoologia <i>f.</i>

FIN

TAULA D'ABREVIACIONS.

BIBLIOGRAFIA.

ERRATA.

INDÈX ALFABETIC.

TAULA GENERALA
DE MATÈRIAS.

TAULA D'ABREVIACIONS

a. : adjectiu (VOCABULARI).

Ag. : agenés (parlar d'Agenés, part del despartiment d'Olt e Garona a la riba dreita de Garona).

Alb. : albigés (parlar d'Albigés o del despartiment de Tarn).

Bas auv. : bas auvernhat.

B. de Born : Obras de Bertrand de Bòrn.

Besson : veire BIBLIOGRAFIA : Bessou.

Bes. : besierenc (parlar de la part occidentalala del despartiment d'Erau).

Cançon de la Crosada : veire BIB. : Meyer (Paul).

Carc. : carcinòl (parlar dels despartiments d'Olt e de Tarn e Garona).

Cat. : catalan.

C. cons. d'Albi : veire BIB. : Vidal et Jeanroy.

Cev. : cevenòl (parlar dels arrondiments d'Alès e del Vigan dins lo despartiment de Gard).

Cond. : condicional.

Corteta : veire BIB. : Cortète.

Crosada : veire BIB. : Traducción en pròsa de la Cançon de la Crosada.

Don. : donasanenc (parlar del canton de Querigut, part del d'Ax (Arièja) e part del país de Saut e del país de Fenolhedés (Aude).

Esquerrièr : veire BIB : Chroniques romanes des Comtes de Foix.

Escossens : veire BIB. : Coutumes d'Escoussens (Tarn).

Esp. : espanhòl.

Ex. : exemple.

Fabre : veire BIB. Santi.
F. : femenin.
f. : substantiu femenin (VOCABULARI).
F. d'Olivet : veire BIB. : Fabre d'Olivet.
Filomena : veire BIB. : Schneegans.
Fois. : foissenc (parlar del país de Fois).
Forés : veire BIB. : Fourès.
Fr. : francés.

Gal. : gallicisme.
Galhard : veire BIB. : Gaillard.
Gasc. : gascon.
Gav. : gavaudanés (parlar del país de Gavaudan).
Ger. : gerondiu.
Godolin : veire BIB. : Goudelin.

Id. : idem.
Imp. : imperatiu.
Ind. imp. : imperfect de l'indicatiu.
Ind. pres. : present de l'indicatiu.
Inf. : infinitiu.

J. Recherches : veire BIB. : Triors.
Jansemin : veire BIB. : Jasmin.

Langlada : veire BIB. : Langlade.
Lat. : latin.
Lem. : lemosin.
Leng. : lengadocian.

M. : masculin.
m. : substantiu masculin (VOCABULARI).
Mistèris : veire BIB. : Jeanroy et Teulié.
Montp. : montpelhierenc (parlar de la part orientala d'Erau).

N. : neutre.
Narb. : narbonés (parlar de l'arrondiment de Narbona).

Opusculs del segle XV : veire BIB. : Brunel. — Opuscules... TAULA
Orlh. : orlhagués (parlar de l'arrondiment d'Orlhac, Cantal). D'ABRE-
VIACIONS.

Part. pas. : participi passat.
Part. : participi.
Peiròt : veire BIB. : Constans.
Plur. : plural.
Prep. : preposicion.
Prov. : provèrbi.
Prov. (dins l'introd.) : provençal.
Purgatòri : veire BIB. : Jeanroy et Vignaux.

Rgt. : roergat (parlar del despartiment d'Avairon).

s. : substantiu (VOCABULARI).
Sing. : singular.
Subj. imp. : imperfect del subjonctiu.
Subj. pres. : present del subjonctiu.

v. : verb (VOCABULARI).
Valés : òbras de J. de Valés.
Vermenosa : veire BIB. : Vermenouze.

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia que sièc clau la màger part dels libres qu'avèm utilizats per compausar la nòstra GRAMATICA. Se referisson a tot lo territori lengadocian e pertòcan tant la lenga moderna coma l'anciana. Per subrepés, avèm tirat una part de nòstras entresenhas d'un recuèlh considerable de tèxtes enviats, dels diferents punts de Lengadòc, als Jòcs Florals de l'Escòla Mondina de Tolosa.

Nascut a Bram (Aude) e avent sempre viscut suls confinhs de Lauragués, Carcassés e Rasés, coneissèm prigondament lo parlar central, la sola lenga que siá estada, de tot temps, en usatge dins la nòstra familha.

Nos cal ajustar que l'alunhament de tota granda bibliotèca e las besonhas professionalas nos an pas permés de consultar gaire libres en fòra dels qu'aviàm jos las mans.

ADAMS (Ed. L.), *Word-Formation in Provençal*. New-York, 1913. (Aquel obratge a servit de basa al nòstre estudi sus la formacion dels mots).

ALIBERT (J. L.), *Mas pouésios*. Castros. 1882. (Parlar de la Vila de Dieu en Castrés).

ALIBERT (Loïs), *Lo libre dels Cònsols de Montreal* (Aude) (Tèxtes del siècle XV). (Memòri manuscrit pel Diplòma Superior d'Estudis Meridionals).

Almanac Patouès de l'Arièjo. Fouix, Imprimario Gadrat ainat. (Pareis despuèi 1891).

AMILHA, *Le Tableu de la bido del parfet crestia en bersses que represento l'exercici de la fe etc, fait per le P.A.N.C. Reg. de l'Ordre de S. Aug. etc. A Toulouse chez Antoino Bironio, 1759.* (La primiera edicion es de 1693). (Parlar de Pàmias).

ANGLADE (J.), *Contribution à l'étude du languedocien moderne. Le patois de Lézignan* (Aude). Phonétique. Montpellier, 1897.

ANGLADE (Joseph), *Esquisse morphologique du parler de Lézignan (Aude)*. « Revue des Langues Romanes » de Montpellier, t. LXVI, janvier-octobre 1928, et t. LXVII, janvier-décembre 1933.

ANGLADE (Joseph), *Grammaire de l'ancien provençal. Phonétique et morphologie*. Paris, Klincksieck, 1921.

Archives de Montpellier : Inventaire des archives du Consulat, Inventaire des archives de la Commune, Clôture, Catalogue des Chapellenies, publiées par A. Montel. « Revue des Langues Romanes » de Montpellier, t. III, an 1872, t. IV, an 1873, janvier.

Armanac Cetori illustrat, 12^a annada. Seta, 1908.

Armanac de Louzéro. Mende. (Collection de l'an 1904 à l'an 1930).

ARNAVIELHE, *Lous Cants de l'aubo*. Nîmes, 1868.

AZAiS (G.), *Dictionnaire des idiomes romans du Midi de la France*. Paris, Montpellier, 1877.

AZEMA (Peire), *A boulet rouge... Cronicas dau temps de la Guèrra*. Touloun, 1930. (Parlar de Montpelhièr).

BARTHA (Roger), *La Font Perduda*. Publicacions de « La Revista ». Barcelona, 1934. (Parlar besierenc).

BARTHE (Emile), *La Gitano, pèsso en tres actes e quatre tablèus*. Narbonne, 1931. — *Nino, pèsso en tres actes*, Bésiers, 1934.

BARTHÈS (Melchior), *Flouretos de mountagno*, t. I, Montpellier, 1878, t. II, Avignon, St. Pons, 1885. (Parlar de Sant Ponç).

BESSOU (Abbat J.), *D'al Brès a la touumbo*. Rodez, Carrère, 1909, 4^a ed. — *Countes de la tata Mannou*. Rodez, 1925, 4^a ed. — *Countes de l'ouncl Janet*. Rodez, 1923, 2^a ed. — *Bagateletos*. Rodez, 3^a ed. — *Besprados de l'ouncl Poulito*. Rodez, 1923.

BIRAT (Hercule), *Poésies narbonnaises*. Narbonne, 1860, 2 vol.

BOURCIEZ (E.), *Éléments de linguistique romane*. Paris, Klincksieck, 1910.

BOUZET (J.), *Manuel de grammaire béarnaise*. Pau, 1928.

BRABO (Jean), *Simoun l'ibrounho, La fougasso das rei, Lou proumié de l'an de la bouscarlo, Vendemio d'amour*. (Quatre brocaduras anonimas en parlar d'Alès).

BRUN (Auguste), *Recherches historiques sur l'introduction BIBLIO-du français dans les provinces du Midi : Languedoc, Guyenne, GRAFIA. Limousin, Provence*. Paris, 1923.

BRUNEL (Cl.), *Documents linguistiques du Gévaudan*. Paris, 1916. (Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1916).

BRUNEL (Cl.), *Opuscules provençaux du XV^e siècle sur la confession*. « Annales du Midi », Toulouse ; nos 115 et 116, juillet-octobre 1927, nos 117 et 118, janvier-avril 1928. (Parlar carcinòl).

CAFFORT, *Proubèrbis e redits narbouneses*. Narbouno, 1913. (Reedicion).

CAMPROUX-CHANTOCLAR, *Petite grammaire du dialecte lozérien*. Mende, 1931.

Cartulaire des Templiers de Vaour (Tarn), publié par Ch. Portal et Ed. Cabié. Albi, MDCCXCIV.

CAYROU (F.), *Bouiache del catèt de Macoturros en Americo*. Montalba, 1926. (Parlar carcinòl).

CHABANEAU (C.), *Grammaire limousine*. Paris, 1876.

CHANTOCLAR, *100 chansous del Pays*. Mende, 1929. (Parlar gavaudanés).

Chroniques romanes des Comtes de Foix composées au XV^e siècle par Arnaud Esquerrier et Miègeville, publiées par Félix Pasquier et Henri Courteault. Foix, Toulouse, 1895.

La Cigalo lengadouciano, de Besiers. (Pareis mensualament despuèi 1905).

Lo Cobreto de l'Escolo Oubernhato e del Naut-Miejour. Journau mesodiè. Ourlhac, 16^o annado.

Comptes dels jurats de la glèisa Sant Miquèl de Carcassona (1417-1450). Extraits publicats dans le Bulletin de la « Société des Arts et Sciences » de Carcassona.

CONSTANS (L.), *Essai sur l'histoire du sous-dialecte de Ròuerque*. Montpellier, Paris, 1880.

CONSTANS (L.), *Poésies rouergates de Claude Peyrot*. Millau, Avignon, 1909.

Contes populaires. Deuxième série : Contes de la vallée de la Bonnette. Paris, Montauban, 1924. (Contes reculhits a Lòsa, Tarn e Garona).

CORTÈTE (François de), *Œuvres de François de Cortète*. Edition de Charles Ratier. Agen, 1915.

COULET (Jules), *Le troubadour Guilhem Montanhagol*. Toulouse, 1898.

Coutumes d'Agen, publiées par A. Mouillié. Agen, 1850.

Coutumes d'Escoussens (Tarn), publiées par Th. Azémard. Albi, 1899.

Coutumes de Gourdon, publiées par Antonin Perbosc et Séverin Canal. Toulouse, 1929.

Les Coutumes, libertés et franchises de Montréal (Aude), par l'abbé Sabarthès. Carcassonne, 1897. (Textes del siècle XIV).

Coutumes de Verlhac-Tescou (Tarn-et-Garonne), publiées par Antonin Perbosc et Séverin Canal. Toulouse, 1929.

COUZINIÉ (J. P.), *Dictionnaire de la langue romano-castraise et des contrées limitrophes*. Castres, 1850.

CRESCINI (V.), *Manualetto provenzale*. Verona, Padova, 1894.

CUBAYNES (Juli), *Sants Evangèlis*, traducción occitana. S.E.O., Tolosa, 1931. (Parlar carcinòl).

DAUBASSE (Arnaud), *Œuvres complètes du poète Arnaud Daubasse, maître peignier de Villeneuve-sur-Lot*. Nouvelle édition par A. Claris. Villeneuve-sur-Lot, 1888.

DAUZAT (Albert), *Les noms de lieux*. Paris.

DAUZAT (Albert), *Les noms de personnes*. Paris, 1925.

DAUZAT (Albert), *Les patois*. Paris, 1927.

DAUZAT (Albert), *Morphologie du patois de Vinzelles*. Paris, 1900.

DAUZAT (Albert), *Phonétique historique du patois de Vinzelles* (Puy-de-Dôme). Paris, 1897.

DELHOSTAL (Loïs), *Ensag de glossari botanic auvernhat*. Ed. de la S.E.O. Carcassona, 1933.

DELHOSTAL (Loïs), *Nòtas sus la conjugason en Orlhagués*. (Comunicadas per l'autor pauc de jorns abans sa mort).

DELHOSTAL (Louis), *Los Piados*. Ourlhat, 1923. (Parlar orlhagués).

DELPY (L.), *Mascougnet, pouèmo lengodoucian en verses e BIBLIO-en dotze libres*. Manuscrit, 1909. *Grisoulet, pouèmo lengodoucian en verses e en nou libres*. Manuscrit. (Parlar de Rabastens, Tarn).

DENGERMA (Joseph), *Moun Fiutarol*. Foix, 1931. (Parlar fois-senc de Suc, dins la val de Vic de Sòs).

DESGROUAISS, *Les gasconismes corrigés*. Toulouse, 1801.

Deux manuscrits provençaux du XIV^e siècle, par le Dr. J. B. Noulet et C. Chabaneau. Montpellier, Paris, 1888.

DOTTIN (G.), *La langue gauloise*. Paris, 1920.

DOUJAT et VISNER, *Ditciounari moundi*. Toulouse, 1897.

ESPAGNE (A.), *Proverbes et dictons populaires recueillis à Aspiran* (Arrondissement de Lodeva dins Erau). « Revue des Langues Romanes », t. IV, octobre 1873.

L'Esprit del Tens ou la Reboulucion de quatre-bints-naou. Poème par Maître Jacques de Pamiers. Pamiers, 1857.

ESTIEU (Prosper), *Lou Terradou, Sounets Lengodoucians*, Carcassouno, 1895. — *Flors d'Occitania*, Toloza, 1906. — *La Canson Occitana*, Carcassona, 1908. (Parlar central).

FABIO (S.), *Tèro d'a Peiro ou Passo-tens d'un Peison*. Maruéjus, 1899.

FABRA (Pompeu), *Gramàtica catalana*. Barcelona, MCMXXII, tercera edició.

FABRE d'OLIVET, *Le Troubadour, Poésies occitaniques traduites et publiées par Fabre d'Olivet*. Paris, 1803. (Parlar de Ganges).

FAVRE (Abbé), *Œuvres complètes*, Montpellier, 1878-1900, 4 vol. (Parlar montpelhierenc).

FESQUET, *Proverbes et dictons populaires recueillis à Colognac* (Arrondiment del Vigan dins Gard). « Revue des Langues Romanes » de Montpellier, t. VI, juillet 1874. (Parlar cevenòl).

Flours d'Arièja. Foix, 1935. (Recuèlh poetic d'autors d'Arièja).

FOUCHÉ (Pierre), *Morphologie historique du Roussillonnais*. Toulouse, Paris, 1924.

FOUCHÉ (Pierre), *Phonétique historique du Roussillonnais*. Toulouse, 1924.

FOURÈS (Auguste), *Les Grilhs*, 1888. — *Les Cants del soulelh*, Carcassouno, 1891. — *La Muso silvestro*, Carcassouno, 1896. — *La Sègo*, Carcassonne, 1912. (Parlar de Castèlnòudari).

FROMENT (Paul), *Poésies complètes de Paul Froment*. Paris, Guitard, 1932. (Parlar carcinòl).

FROMENT (Paul), *Ecrits en prose*. Toulouse, 1934. (Parlar carcinòl).

GACHON (P.), *Histoire de Languedoc*. Paris, Toulouse. (« Les vieilles Provinces de France »).

GAILLARD (Auger), *Poésies languedociennes et françaises d'Auger Gaillard*, publiées par Gustave de Clausade. Albi, 1843.

Glossari del parlar de Castèlnòu-Montratièr en Carcin. Manuscrit.

GRANDGENT (A.), *An outline of the Phonology and Morphology of the Old Provençal*. Boston, 1905.

GRIERA (A.), *Gramàtica històrica del català antic*. Barcelona, 1931.

GRIERA (A.), *Notes sur l'histoire de la civilisation et l'histoire des langues romanes*. Paris, 1929.

GOUDELIN (Pierre), *Œuvres de Pierre Goudelin*, par le Dr. J. B. Noulet. Toulouse, 1887.

Guillaume de la Barre, roman d'aventures, par Arnaut Vidal de Castelnau-d'Aude, publié par Paul Meyer. Paris, 1895.

JASMIN (Jacques), *Las Papilphotos*. Édition populaire en deux volumes, par Boyer d'Agen. Paris, Garnier.

JEANROY (A.) et TEULIÉ (H.), *Mystères provençaux du quinzième siècle*. Toulouse, 1893.

JEANROY (A.) et VIGNAUX (A.), *Voyage au Purgatoire de St. Patrice, Visions de Tindal et de St. Paul*. Toulouse, 1903.

Les Joies du Gai Savoir, recueil de poésies couronnées par le Consistoire de la gaie science (1324-1484), par A. Jeanroy. Toulouse, 1914.

LADOUX (Jean), *Essai de grammaire occitane*. Béziers, 1923.

LADOUX (Joan), *Canson carladeza*. Béziers, 1934.

LAMOUCHE (L.), *Essai de grammaire languedocienne*. (Dialectes de Montpellier et de Lodève). Montpellier, 1902.

LANGLADE (Alexandre), *Poésies languedociennes d'Alexandre Langlade (1820-1900)*. Montpellier, 1906. BIBLIO-
GRAFIA.

Las Leys d'Amors. Manuscrit de l'Académie des Jeux Floraux publié par Joseph Anglade. Quatre volumes. Toulouse, Paris, 1920.

LAURÉS (Jean), *Lou Campèstre*. Montpellier, 1878. (Parlar de Vilanova de Besiers).

LESCALE (Paul), *Recherches et observations sur le patois du Quercy. (Dialecte de Cahors et environs)*. Cahors, 1923.

LEVY (Emil), *Petit Dictionnaire provençal-français*. Heidelberg, 1909.

Libertés et Coutumes de la ville de Limoux. Limoux, 1851.

Le Livre vert de Lacaune (Tarn). Bergerac, 1911. (Cartulari municipal redigit al segle XV e publicat per l'abat Gautrand).

LONGNON (Aug.), *Les noms de lieu de la France*. Paris, 1920.

MATFRE ERMENGAUT, *Breviari d'amor*, publié par G. Azaïs. Béziers, 1862, 2 vol.

MATHIEU (J. S.), *Fusados de repieugo*. Ourlhac, 1927.

MAZUC (Emile), *Grammaire languedocienne, dialecte de Pézenas*. Toulouse, 1899.

Le Mémorial des Nobles (1020-1204). « Revue des Langues Romanes » de Montpellier, t. IV, octobre 1873, t. VI, juillet 1874. (Cartulari municipal de Montpelhièr redigit al començament del segle XIII).

MÉRY de BERGERAC, *De Rampan à Guilhanèu, « Occitania »*, Guitard, Toulouse-Paris, 1928. (Parlar brageiragués).

MEYER-LÜBKE, *Romanisches etymologisches Woerterbuch*. Heidelberg.

MEYER (Paul), *La Chanson de la Croisade contre les Albigeois*, 2 volumes. Paris, 1875-1879.

MIR (Achille), *La Cansou de la lauseto*, Carcassonne, 1875. — *Lou lutrin de Lader*, Carcassonne, 1877. — *Lou sermon dal curat de Cucugna*, Carcassonne, 1884. — *Lou rire, seguit dal pourquet de lait*, 1890. (Parlar d'Escalas en Narbonés).

MIREMONT (Peire), *Chaz l'foutougrafe*. — *Paures medecins*. — *Lou bilhet de femna*. Montignac (Dordonha). (Parlar del Sarladés)

MISTRAL (F.), *Lou Tresor dóu Felibrige*. Aix-en-Provence, Avignon, Paris, 1878 e seg.

Las Nonpareilhas Receptas, par le Dr. J. B. Noulet. Montpellier, Paris, 1880. (Tèxt tolasan del mièg del sègle XVI).

L'Opera de Frontignan, obra galoya. Mounpelhié, 1679, (Edicion dins « Revue des Langues Romanes » de Montpelhièr ; t. II, avril-juillet-octobre 1871. Es atribuit a Nicolau Fizes, professor de l'Universitat de Montpelhièr. (Parlar de Frontinhan).

Las Ordenansas et coustumas del Libre Blanc, par le Dr. J. B. Noulet. Paris, 1876. (Tèxt tolasan del mièg del sègle XVI).

PAGÈS (Eugène), *Toustous*. Ourlhat, 1924.

PALMADE (Jules), *Gardians dounezans e La Mort de l'As-tanh*. Toulouse, 1931. (Parlar de Querigut en Donasan).

La Passion provençale du manuscrit Didot, publiée par William P. Shepard. Paris, 1928. (Tèxt lengadocian del sègle XIV).

PERBOSC (Antonin), *Lo Gòt occitan*, Toloza, 1903. — *L'Arada*. Toloza, 1906. — *Guilhèm de Toloza*. Toloza, 1908. — *Lo Libre dels auzèls*. Toloza, 1924.

PEYRE (Henry), *La Royauté et les langues provinciales*. Paris, 1933.

PEYRUSSE (Adam), *Narcisso, comedio en cinq actes en bernes narbonenes*. Mountpelhè, 1883. (Parlar d'Ornasons en Narbonés).

La Prise de Jérusalem ou la vengeance du Sauveur. Texte provençal publié par C. Chabaneau. Paris, 1890. Extrait de la « Revue des Langues Romanes ». (Tèxt lengadocian besierenc).

Registre notarial de Montréal (Aude). Actes de J. Pijon (1536-1540), Actes de V. Delista (1549-1552). Manuscrit de 689 folios, Estudi notarial d'Alzona (Aude).

Règlements et sentences consulaires de la ville de Limoux. Limoux, 1852.

RIGAL (Fr. de), *L'Estibandier*. Mountalba, 1904.

RIQUIER (Guiraud), *Obras, in Die Werke der Troubadours in Provenzalischen Sprache*, von C.A.F. Mahn, Vierter Band. Berlin, Paris, 1853.

RONJAT (Jules), *Essai de syntaxe des parlers provençaux BIBLIO-modernes*. Mâcon, 1913. (Aquela tèsi a servit de punt de despart GRAFIA. e de basa al nòstre estudi de sintaxi lengadociana).

RONJAT (Jules), *Grammaire istorique des parlers provençaux modernes*. T. I : Introduction. Première partie : Fonétique : I Voyelles et diftongues. T. II : II Consonnes et Fénomènes généraux. Montpellier, 1930-1932.

ROQUETA (Max), *Secret de l'èrba*. Ed. de la S.E.O. Carcassona, 1934. (Parlar d'Argeliers dins Erau).

SAGE (Daniel), *Les Folies de Daniel Sage de Montpellier*, éditées par A. des Ménils. Montpellier, 1874.

SALVAT (Abat J.), *Paraulas crestianas*. Toulouse, Paris, 1934.

SANTI (L. de) et VIDAL (Aug.), *Deux livres de raison* (1517-1550). Toulouse, Paris, 1896. (Clau lo libre de rason d'Eutròpi Fabre (1518-1537) de Galhac (Tarn) e lo de Guilhèm Masenx tanben de Galhac (1518-1547).

SAUVAGES (Abbé de), *Dictionnaire languedocien-français*. Nouvelle édition par son neveu D'Hombres-Firmas. Alais, 1820.

SCHNEEGANS (F. Ed.), *Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam*. Halle, 1898.

SCHULTZ-GORA (O.), *Altprovenzalisch Elementarbuch*. Heidelberg, 1906.

SICRE (P.), *Eléments de grammaire du dialecte de Foix*. Foix, impr. Gadrat, 1907.

SOURELH (Andriu del), *Ouros d'amour*. Toulouso, 1910. (Parlar de Vilanòva d'Olt).

STENGEL (E.), *Die beiden ältesten provenzalischen Grammatiken, Lo Donatz proensals und Las Razos de trobar*. Marburg, 1878.

Théâtre de Béziers, ou recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées le jour de l'Ascension (1616-1657). Bulletin de la « Société Archéologique de Béziers », 9^e à 12^e livraison, années 1844, 1846, 1847, 1848.

Le Te Igitor (Manuscrits de la ville de Cahors), publié par P. Lacombe et L. Cambarieu. Cahors, 1874.

La Terro d'Oc, revisto felibreto publicado pes felibres de l'Escolo Moundino. Toulouso. (Pareis despuèi 1894. Om i tròba de tèxtes de tots los parlars lengadocians).

LIO-
FIA.
THÉROND (G.), *Contes lengadocians*. « Revue des Langues Romanes », t. XLIII, année 1900. (Parlar de Seta).

TOULZA (J.), *Paure Narbouna*. Lezignan, 1909. *L'Escola d'Oc*. Escales, 1910. *Lou Sapi, Retournela de Mai*, Manuscrit. (Parlar donasanenc del païs de Saut e Fenolhedés dins Aude).

Traducción en pròsa de la Cançón de la Crosada, per un autor anonim del segle XV. *Histoire générale de Languedoc*, par Dom de Vic et Dom Vaissette, t. VIII. Toulouse, Privat, 1879. (Tèxt en parlar tolosan).

TRIORS (Claude Odde de), *Les Joyeuses recherches de la langue tolosaine*, publiées par le Dr. J. B. Noulet. Toulouse, 1892.

VAISSADE (Paulin), *Joust la Trelha*. Montpelhièr, 1934. (Parlar de Clarmont d'Erau).

VAYSSIER (Abbé), *Dictionnaire patois-français du département de l'Aveyron*. Rodez, Carrère, 1879.

VERGÉ (Fr.), *Letras e articles pareguts dins « Le Télégramme » de Tolosa, jos la rubrica So que se dits, so que se fa* (1927-1929). (Parlar donasanenc de Pradas d'Alion dins lo canton d'Ax, Arièja).

VERGELI, *Las Georgicas*. Traducción occitana per Juli Cubaynes. Toloza, 1930.

VERMENOUZE (Arsène), *Jous la Cluchado*. Aurillac, 1909.

VERNIS (Miquel de), *Cronique dels comtes de Foix et senhors de Bearn*, feyt l'an de l'incarnation de N.-S. 1445, per mandament de Madame Leonor, enfante de Navarre et Comtessa de Bearn. *Choix de Chroniques et Mémoires sur l'Histoire de France* par J. A. C. Buchon. Paris, MDCCCLX. (Parlar foissenc).

VESTREPAIN (Louis), *Las Espigos de la lengo moundino*. Nouvelle édition par J. R. de Brousse. Toulouse, 1911.

VIDAL (A.) et JEANROY (A.), *Comptes consulaires d'Albi* (1359-1360). Toulouse, 1900.

VIDAL, *Las farços de Bidal, le musicien d'Issel*. Castannaudary, 1870-1875, 9 fasciculs.

VIDAL (Peire), *Les Poésies de Peire Vidal*, éditées par J. Anglade. Paris, 1913.

ZAUN (Otto), *Die Mundart von Aniane (Hérault) in alter und neuer Zeit*. Halle, Niemeyer, 1917.

ERRATA

- P. XIV, l. 16, legir p. 404 allòc de 484.
P. XVIII, l. 7, legir càmbiament allòc de cambiament. Repetir la correcccion p. XIX, l. 6 ; p. 5, l. 4 ; p. 12, l. 12 ; p. 18, l. 5 ; p. 44, l. 14 ; p. 48, l. 10.
P. XXXVI, l. 14, legir (sàgie) allòc de (sagie) ; l. 15 : (èssie) allòc de (essie).
P. 18, l. 17, legir (chümà, rümà) allòc de (chüma, rüma).
P. 23, l. 1, legir ppl allòc de pple.
P. 31, l. 3, legir : que l'òm se fa ençà de Provença.
P. 40, l. 21, legir : en -ia... en -iá (-yò).
P. 54, l. 1, legir : levador.
P. 101, las l. 3 a 5 son pas de çò pus clar. Comprene : sus puègi (pègi) òm a (pejà) ; sus culhir (cülhi) òm a (cülhi) ; sus cuèlhi (quèlhi) òm a (quelhí).
P. 106, l. 29, legir mèdre allòc de medre.
P. 108, l. 26, legir mèda allòc de meda.
P. 134, l. 16, legir (bè) allòc de (be).
P. 137, l. 21, legir (bübén) allòc de (bubén).
P. 138, l. 1, legir (büguère) allòc de (buguère).
P. 142, l. 24, legir : 3 clau (claus) allòc de clau (clau).
P. 147, l. 25 (Imper.), legir 2 allòc de 1.
P. 166, l. 7, legir : 1 lusiá, etc. ; l. 12 e 14, legir : mèdre, mèis, mèissa.
P. 178, l. 21, legir (pungèri) allòc de (pongèri).
P. 184, l. 21, legir : 1 saupèsse...
P. 191, l. 24, legir : 1 tenguèri...
P. 237, l. 17, legir Amilhà allòc de Amilha. Repetir la correcccion
p. 238, l. 5 ; p. 247, l. 20 ; p. 253, l. 6 e 25 ; p. 254, l. 26 ;
p. 256, l. 23.
P. 240, l. 1, legir : d'un bout à l'autre de.
P. 288, l. 23, legir balesta allòc de balèsta.
P. 330, l. 4, legir e çò allòc de et çò.
P. 395, l. 10, legir cagaprim allòc de capagrim.
P. 400, l. 16, legir israelita allòc de israélita.
P. 452, l. 30, legir impecable allòc de impeccable.

ÍNDEX ALFABETIC

(Las chifras remandan a las paginas.)

A

- a, — vocala tonica : 9-10 ;
atòna : 16-17 ;
intertonica : 16 (rem.) ;
— quora se nòta à : 41-42.
— quora se nòta á : 21, 40, 41.
- a, marca del fem. : v. femenin.
- a de l'art. fem. aglutinat al nom : 44, 386.
- a, preposicion : 230 ;
— davant un subst. sens article : 274 ;
— davant un regim dirècte : 286-287 ;
— dins de torns comportant regim actiu e regim passiu : 295-296 ;
— davant lo predicat del verb sentir : 298 ;
— davant un infinitiu substantiat : 306, 308 ;
— davant los complements de temps : 308 ;
 de lòc : 309 ;
 de manera : 311 ;
— dins las perifrasis verbals : 322, 324.
- ablatiu absolut : v. participi absolut.
- accents : 9.
- accent tonic : 40-42.
- accentuacion grafica : 41-42.
- acòrdi del verb : 279-282 ;
 de l'adjectiu verbal : 301 ;
 del participi passat : 302-304.

- adjectiu qualificatiu : 52-56 ;
 - genre : 52-54 ;
 - nombre : 54 ;
 - comparatiu : 55-56 ;
 - superlatiu : 56 ;
 - adj. formats suls numerals : 60-61 ;
 - amb un sufix : 375-381 ;
 - amb un prefix : 386-391 ;
 - per juxtaposicion : 396 ;
 - adj. verbals
 - radicals verbals : 98-99, 392 ;
 - en *-dor*, *-doira*, formas : 98, 102, 104, 106, 376-377 ; emplec
 - a plaça d'un infinitiu : 266 ;
 - en *-ent* (2^a conjug.) : 301 ;
 - acòrdi : 301 ;
 - compl. format amb subst. + adj. verbal : 306 ;
 - plaça de l'adj. epítet : 264-265 ;
 - jonch al nom per *de* + art. def. : 265 ;
 - precedit de *çò* : 267.
- advèrbi : 198-230 ;
 - de lloc : 199-206 ;
 - (adv. pronominals : 63-66) ;
 - de temps : 207-212 ;
 - de quantitat : 212-213, 88-90 ;
 - de manera : 213-217 ;
 - loc. adv. de manera : 217-225 ;
 - afirmatius, negatius, dubitatius, optatius : 225-230 ;
 - precedit de *çò* : 267 ;
 - pòstpausat dins los compl. de lloc : 310-311.
- aferèsi : 37 ;
 - de l'article contractat *al* : 73.
- ai*, diftong tonic : 12 ;
 - atòn : 20.
- alfabet : 8.
- alternància
 - vocala obèrta o diftong/vocala tampada : 18-19, 100-101, 397-398 ;
 - consonanta sorda / consonanta sonòra : 397-398.

- amb*, preposició : 230-231 ;
 - subjèctes acoblats per *amb* : 279.
- anar*
 - temps simples : 134 ;
 - temps compausats : 319-320 ;
 - dins las perifrásas verbals : 322-323 ; 290.
- aposició (substantius en) : 262 ;
 - mots compausats : 394.
- « apostrophe » (signe) : v. titolet.
- article
 - definit : 71-73 ;
 - contractat : 72-73 ;
 - elidit : 73 ;
 - indefinit : 90-91 ;
 - de sens partitiu : 92, 278 ;
 - (emplec) article omés :
 - davant num. card. precedit de tot : 268 ;
 - davant noms pròpis o assimilats : 269-271 ;
 - davant de noms comuns : 271-274 ;
 - davant *un* (dins *un e altre*) : 275-276 ;
 - davant lo superlatiu : 276-277 ;
 - davant l'adj. num. ordinal : 277 ;
 - davant un nom de sens partitiu : 92, 277-278 ;
 - article emplegat :
 - davant un nom pròpi de persona : 269 ;
 - davant un infinitiu : 275 ;
 - amb valor demonstrativa : 72, 274 ;
 - amb un sens emfàtic (interpellacion) : 275 ;
 - amb valor possessiva : 293 ;
 - *un* + possessiu : 268 ;
- as*, sufix (loc. adv. de man.) : 199.
- atribut : v. predicat.
- au*, diftong tonic : 12 ;
 - atòn : 19-20.
- auxiliars (verbs) : 316-317 ;
 - semi-auxiliars : 290-291, 294-296, 317, 322-325 ;
 - propos. subord. d'un verb semi-auxiliar : 312-313.

aver

- temps simples : 137 ;
- temps compausats : 317-318 ;
- son emplec coma auxiliar : 316-317 ;
- aver de + infinitiu : 325 ;
- indicant lo rapòrt de possession : 293 ;
- compl. de temps format amb aver : 309.

B

b consonanta, son *b* : 22-23.

batre, verb, 3^a conjugason : 128-132.

C

c, consonanta : 26-27.

c, ç = ss (emplec) : 24.

cardinals (adj. num.) : 57-58 ;

- precedits de *tot* (sens article) : 268.

ch : 29-30.

çò, demonstratiu : 74-75 ;

- article neutre : 74, 76, 267 ;

- *çò autre*, indefinit : 94.

collectius

- noms : 49 ;
- numerals : 59 ;
- acòrdi del verb en nombre amb un subjècte collectiu : 279 ;
- verb a la 1^a o a la 2^a pers. amb un subjècte collectiu : 282.

comparasons, amb o sens negacion : 346-347.

comparatiu : 55-56.

compausats per juxtaposicion (mots) : 393-398 ;

- plural : 51-52.

complement del nom

- substantiu : 262-264 ;
- construit amb de + art. def. : 265 ;
- infinitiu : 266.

complement del verb (regim) : 285-296 ;

- dirècta, precedit de la prep. a : 286-287 ;
- datiu etic : 285-286, 288 ;
- repetició de regims : 291-292, 350 ;
- inversió : 351 ;
- destacament : 352 ;
- torns de substitucion : 293-294 ;
- torns amb regim actiu e regim passiu : 294-296.

complements circonstancials : 305-311

(pel detall, v. taula generala de matèrias).

condicional (emplec del)

- futur del passat : 328 ;
- conjectura, ipotèsi : 328 ;
- frases condicionals : 328-329.

conjuncions : 241-258 (detall : v. taula)

- supresión de que dins las loc. conjonct. : 258, 315 ;
- id. dins las prop. subord. : 314-315 ;
- id. dins las excl. opt. : 338-339.

conjugason

- verbs regulars en -ar (1^a conjugason)
 - formacion dels temps : 101-103 ;
 - conjug. tipe : 116-121, 318-320 ;
- verbs regulars en -ir (2^a conjugason)
 - formacion dels temps : 103-105 ;
 - tipe incoatiu : 122-127 ;
 - tipe non incoatiu : 127-128 ;
- verbs de la 3^a conjugason
 - observacions : 105-111 ;
 - conjug. tipe d'un verb regular : 128-132 ;
- verbs auxiliars
 - aver : 137, 317-318 ;
 - ésser : 158-159, 318 ;
- verbs irregulars : 133-197 ;
- verb pronominal : 320-321 ;
- verb passiu : 321.

consonantas : 21-36 ;

- fautivas (dins los derivats) : 398 ;
- id. (al fem.) : 55.

consonanticas (modificacions) : 38-39.

contraccion : 39-40 ;
— de la neg. *non* : 228.

D

d, consonanta : 24 ;
— *d* epentetic dins la conjug. : 24, 33, 108.

datiu etic : 288 ;
— pronominal : 285-286.

de, art. indef. plural : 91.

de, preposicion : 231 ;
— devant lo nom en aposicion : 262 ;
— entre prenom e nom de familia : 262 ;
— entre substantiu epítèt e autre substantiu : 262 ;
— devant lo compl. de nom : 262-263 (substantiu), 266 (infinitiu) ;
— sens partitiu : 92, 278 ;
— entre *un* e substantiu o adjectiu (torn emfatic) : 276, 265 ;
— entre demonstr. o exclam. e subst. o adj. (id.) : 276, 265 ;
— devant lo predicat : 297-299 ;
id. marcant la possession : 298 ;
— entre lo nom o lo pronom e un adj. o un participi (torns partitus) : 265, 298 ;
— devant los compl. de temps : 309 ;
— devant los compl. de manera : 311 ;
— dins las perifrasis verbals : 322-325 ;
— dins las frases nominalas exclam. : 338 ;
— de + art. def., devant l'epítèt d'un substant. partit., lo nom o la propos. compl. de nom, l'atribut : 265, 298 ;
— de + a indicant la provenéncia : 309-310 ;
— de + en id. : 310.

demonstratius : 73-75 ;
— *aquel*, plaçat aprèp un substant. precedit de l'art. : 267-268 ;
— demonstr. + de + nom : 276 ;
— valor demonstr. de l'art. def. : 72, 274-275.

de qué, quand es de defugir : 79 (rem.), 81 (rem.).

destacament, proced. estil. : 352-353.

digrafs : 8-9.

diftongs tonics : 12-16 ;
atòns : 19-21.

distributius : 60.

doas, fem. de *dos* : 57.

dont, pronom relatiu : 80.

E

e, vocala tonica : 10 ;
— quora se nòta é : 41-42 ;
vocala atòna : 17 ;
— de sostenement : 392, 405-406.

è, vocala tonica : 10.

ei, diftong tonic : 13 ;
atòn : 20.

èi, diftong tonic : 13.

elision (proclisi) : 37 ;
— de l'article : 73.

en, adv. pronom., a plaça de *ne* : 64.

en, preposicion : 231 ;
— devant lo compl. de lòc : 310, 274.

-ena (femenins *en*) : 48.

enclisi : 37-38 ;
— dins los pronoms conjunts : 64 ;
— dins los articles : 73.

enonciatus : 284, 227 ;
— torns enonciatus (acòrdi en persona) : 281.

epítèt

— substantiu : 262 ;
— adjectiu : 264-265.

-er tonic o atòn (vèrbs *en*)

— infinitiu : 106-107 ;
— formacion dels temps : 105-111 ;
— vèrbs irregulars : 133-197.

es-, prefix, passat a *en-* : 25, 388.

-es (plurals en) : substant. : 50-51 ; adj. : 54 ; pr. pers. : 61 ; demonstr. : 75 ; poss. : 76 ; relatius : 80 ; interr. : 81-82 ; indef. : 83-95.

-essa (femenins en) : 49.

èsser

- temps simples : 158-159 ;
- temps compausats : 318 ;
- son emplec coma auxiliar : 316-317 ;
- èsser a, èsser de, èsser per : 324.

estil (procediments d') : 349-353.

eu, diftong tonic : 13 ;
atòm : 20, 21.

èu, diftong tonic : 13.

exclamatius : 83 ;

- exclam. + de + nom : 276 ;
- exclam. + de + adj. : 265.

exclamativa (proposicion) : 337-339.

F

f, consonanta : 23.

far : 161 ;

- far + substant. sens article : 273 ;
- dins las perifr. verb. : 290, 322 ;
- far + predicat, far de, far de son : 297-298.

femenin (formacion del)

- dels substantius : 47-49 ;
- noms de familia : 49 ;
- fem. irregulars : 48 (rem.) ;
- dels adjectius qual. : 52-54 ;
- fem. irregulars : 53 (rem.) ;
- adj. qu'an servat fem. sens a : 53-54 ;
- comparatius : 55.

florir, 2^a conjug., tipe incoatiu : 122-127.

formacion dels mots : 355-408 (v. adjectiu, substantiu, verb) ;

- mots parasintetics e ibrids : 397 ;
- mots sabents : 399-408.

futur

- emplec : futur del present : 327 ;
- conjectura, dopte, ipotèsi : 328 ;
- futur immediat (anar + inf.) : 322-323 ;
- autres futurs perifrastics : 323 (anar + inf.), 323 (voler + inf.), 324 (èsser per), 325 (aver de) ;
- futur del present exprimit pel subjonctiu pres. : 330-332 ;
- futur del passat exprimit pel condicional : 328 ; per l'imperfait del subj. : 330-332 ;
- dins las expressions del tipe tròta que trotaràs : 349.

G

g, gu : 27.

g = j : 28-29.

g final : 29-30.

gallicismes

- verbs en -ar (allòc de -ir) : 97-98 ;
- gall. de conjug. (parestrai...) : 108 ;
- substantius amb particula incoativa : 358 (allòc de -eire), 359 (allòc de -idura), 361, 366 (allòc de -iment) ;
- id. en -ament (allòc de -ement, -iment) : 361 ;
- id. en -ason (allòc de -eson, -ison) : 365 ;
- id. en -isa (allòc de -esa) : 368 ;
- id. en -tuda (allòc de -tud) : 407 ;
- id. en -ur, -usa (allòc de -aire, -aira, -eire, -eira) : 358 ;
- id. en -ura (allòc de -adura) : 359 ;
- id. coma (òr), (tresòr), (Pòl) : 12 ;
- id. coma (trèt), (retrèta), (lèd) : 12 ;
- gall. dins lo genre dels substant. : 46 ;
- adjectius amb particula incoativa : 376 ;
- id. en -ièr o -ari (allòc de -ar) : 401 ;
- id. en -èl (allòc de -al) : 377 ;
- fem. en -trissa (allòc de -tritz) : 49, 53 ;
- (pirí) e (pis) : 55, 214.
- dins los numerals card. : 58 ;
- ordinals en -ième (allòc de -en) : 58, 60 ;

— (alhurs) : 202 ; (autant) : 88 ; (chez) : 233 ; (dejà) : 209 ;
 (juscas, duscas) : 235-236, 257 ; (même) : 63, 93 ; (nani) :
 228, 337 ; (oui) : 225, 336 ; (pròche) : 205 ; (sans) : 238 ;
 (selon que) : 253 ; (si fèt) : 226, 336 ; (vite) : 209 ;
 — elision de *non* davant vocala (*n'*) : 228.

genre

— dels substantius : 43-49 ;
 diferent en latin e en occitan : 43-44 ;
 diferent en occitan e en francés : 45-46 ;
 diferent segon los parlars : 46 ;
 subst. presentant doas formas de genre different : 44.
 — dels adj. qualificatius : 52-54 ;
 adj. qu'an servat fem. sens a : 53-54.

gerondiu :

— formas : 101, 103, 106 (v. tanben cada verb) ;
 gerondiu en *-int* : 103, 301 ;
 — emplec : 300-301, 307-308.

grafias grècas (*ph, th...*) : 9.*i*, vocala tonica : 11 ;

— quora se nòta *i* : 41-42 ;
 vocala atòna : 18.

i, semiconsonanta (= *y*) : 28.*i*, adv. pronom. : 63-66.*ia*, fals diftong : 21, 40, 112, 364, 370.

ibrids (mots) : 397.

iè, diftong tonic : 13-14.

imperatiu : 121, 127, 128, 132 ;

— personas manlevadas al subj. pres. : id., e 332-333 ;
 — imperatiu negatiu : 332 ;
 — verbs que manlèvan tot l'imp. al subj. : 106, 332-333 ;
 — remplaçat per l'infinitiu : 333 ;
 — loc. adv. amb imperatiu + subst. : 307.

impersonals

— verbs : 283 ;
 — torns : 280.

incoatius (verbs non) : 105, 127.

indefinitis : 83-95

(pel detalh, v. taula generala de matèrias).

infinitiu

— infinitius irregulars : 107-108 ;
 — compl. del nom : 266 ;
 — substituit per l'adj. verbal en *-dor* : 266 ;
 — predicat : 298 ;
 — id. precedit per adj. (*de bon far*) : 299 ;
 — substantivat : 275 ;
 — a plaça d'una subord. circonst. : 305, 258 ;
 — infin. substant. id. : 306 ;
 — infin. substituit al gerondiu : 308 ;
 — a + infin. substant. id. : 308 ;
 — emplegat amb verb semi-auxiliar : 312, 322-325 ;
 — mes per l'imperatiu : 333 ;
 — dins las exclam. optativas : 339.

insercion : 36-37.

interjeccion : 258-260.

interrogatius

— adjectius e pronoms : 80-82 ;
 — advèrbis : *consí* : 215, *ont* : 201, *perqué* : 216, *quora* : 207.

interrogativa (proposicion)

— interrogacion dirècta : 334-335 ;
 — id. indirècta : 335 ;
 — responsa afirm. a una question positiva : 336 ;
 — id. a una question negativa : 336 ;
 — responsa negativa : 337.

intransitius (verbs) : 285.

inversion : 351.

irregulars (verbs) : 133-197.

is, consonanta palatala : 28.

-is (plurals en) : v. plur. en -es.
iu, diftong tonic : 14 ;
 atòn : 21.
 -izar, sufix verbal : 25.

J

j (quora se nòta) : 28-30.
 juxtaposicion (mots formats per) : 393-398.

L

l (vocalizacion de) : 33-35.
l final : 34-35.
lh : 30-31.
ll : 35.
lm final : 32.
 lòc (compl. de) : 309-311.
 locucions adv. de manièra : 217-225 ;
 prepositivas : 238-241 ;
 verbalas (sens article) : 272-273.
lor, datiu plural (e non pas *i* o *li*) : 64 ;
lor, possessiu : 75-78.

M

m final : 31-32.
m, terminason de la 1^a pers. plur. : 114.
 manièra (compl. de) : 311.
 -ment (adv. en), formacion : 199.
meteis : 93, 62.
mieu, adj. poss. fermenin : 76.
mòdes : 98-99 ; emplec : 325-333.
mon, adj. poss. fem. davant vocala : 77.
 mots (formacion dels) : v. a F.
 multiplicatius : 60.

N

n final : 32.
n eufonic (de regetar) : 36-37.
ne, adv. pronom. : 63-66 ;
 — expletiu : 288.
 negacion : 86-87, 227-228, 342-348 ;
 — pas intercalat entre verb e pronom : 289.
 neutre : v. demonstratius, indefinitis, çò, o.
nh : 31.
ni, conjonccio : 242 ;
 — sens copulatiu : 242 ;
 — emplec amb o sens negacion : 348.
nom : v. substantiu.
nombre
 — dels substantius : 49-52 ;
 noms d'un sol nombre : 49-50 ;
 — dels adj. qualificatius : 54 ;
 — acòrdi del verb en nombre : 279-280.
numerals
 — cardinals : 57-58 ;
 — ordinals : 58-59 ;
 — substantius numerals : 59-61.

O

ò, vocala tonica : 10-11.
o, vocala tonica : 11 ;
 — quora se nòta ò : 41-42 ;
 vocala atòna : 17-18.
o, pron. pers. neutre : 65-66 ;
 — predicat : 299 ;
 — suprimit dins las comparasons : 299 ;
 — determinant tot, regim neutre : 84.
òi, diftong tonic : 14.

oi, díftong tònic : 14-15 ;
atòn : 20.

-oira (femenins en)

- substantius : 48 ;
- adjectius : 53.

òm, pron. indefinit : 86, 341 ;
— *òm = se* : 86.

« *on* » francés (traduccions occitanas de) : 340-341, 86, 286.

on (*d'on*, *qu'on*, *s'on*) per *non* : 228.

-ona (fem. dels comparatius), de defugir : 55.

-ons, sufix (loc. adv. de man.) : 199, 311.

optatius (advèrbis) : 229-230.

optativas (exclamacions) : 338-339, 314.

ordinals (adj. num.) : 58-59 ;

- precedits de *çò* : 267 ;
- non precedits de l'article : 277.

òu, díftong tònic : 15 ;
mantengut a l'atòn : 20, 21.

P

p (son) final : 21-22.

parasintetics (mots) : 397.

parlar, tipe de verb de la 1^a conjugacion

- temps simples : 116-121 ;
- temps compausats : v. *cantar* (318-319).

participi present

- formes : v. paradigmas : 116, 122, 127, 128 ;
- emplec : 98, 300-301 ;
- compl. formats amb substant. + part. pres. : 306.

participi passat

- formes : v. paradigmas : 116, 122, 127, 128 ;
irregulars de la 3^a conjug. : 111 ;
- acòrdi (amb èsser) : 302-303 ;
(amb aver) : 303-304 ;
(seguit d'un infinitiu) : 304 ;

- emplegat coma adj. qual. e precedit de de : 265 ;
- compl. formats amb lo part. pass. : 306 ;
- id. amb substant. + part. pass. : 306 ;
- id. amb lo part. pass. substantiat : 306 ;
- id. amb part. pass. + que + auxiliar : 307 ;
- participi absolut : 307.

partitius

- articles : 92, 278 ;
- numerals : 60 ;
- substant. partitius sens article : 92, 277-278 ;
- torns partit. amb de o de + art. : 265, 298.

passat recent : 322.

passiu (conjung. d'un verb) : 321 ;

- torns amb regim actiu e regim passiu : 294-296.

per, preposicion : 231 ;

- davant lo compl. de nom : 266 ;
- davant de predicats : 298 ;
- davant de compl. de temps : 308-309 ;
- id. de lòc : 310 ;
- id. de manera : 311 ;
- dins perifr. verb. èsser per : 324.

perifrasis verbals

- auxiliar emplegat : 317 ;
- construccio : 322-325 ;
- plaça del pronom conjunt : 290-291.

persona

- prioritat dins l'acòrdi del verb : 281 ;
- acòrdi del verb dins los torns enunciatius : 281 ;
- id. dins las frases relatives : 281-282 ;
- id. amb un subj. plural o un collectiu : 282.

personals (pronoms) : 61-71 ;

- formes absoludas : 61-63 ;
- formes conjuntas : 63-66 ;
- pronom neutre : 65-66 ;
- combinacions de 2 pronoms pers. : 67-70 ;
de mai de 2 : 71 ;
- ordre dels pronoms : 67, 291 ;

- pron. subjècte non exprimit : 282 ;
id. dins los verbs impersonals : 283 ;
- pron. subjècte exprimit : 282-283, 350 ;
id. dins las interrogacions : 334, 335 ;
- pron. conj. marcant l'interès (datiu etic) : 285-286, 288 ;
- plaça del pron. conjunt : 288-291 ;
- repetició del pron. regim : 286-287, 289, 350 ;
- pron. conj. + verb + adv. (torn de subst.) : 293-294 ;
- pron. conj. al datiu dins torns amb regim actiu e regim passiu : 295-296 ;
- pron. conjunt predicat : 299.

pièger (e non pas *pirí*) : 55, 214.

pièg (e non pas *pis*) : 55, 214.

plural (formacion del)

- dels substantius : 50-52 ;
- noms de familia : 51 ;
- noms compausats : 51-52 ;
- dels adj. qual. : 54 ;
- dels demonstratius : 75.

possessius : 75-78 ;

- tonics (adj. o pron.) : 75-77 ;
- atòns (adj.) : 77-78 ;
- precedits de çò : 76, 267 ;
- *un* + possessiu : 268 ;
- non exprimits, article sol : 293 ;
- id., article amb *aver* : 293 ;
- id., article e pron. conj. : 293.

pòstposition

- del pron. regim amb l'imperatiu : 288-289 ;
- id. amb l'infinitiu pres. o pass. : 289, 290 ;
- id. a l'infinitiu amb emplec pleonastic : 289 ;
- del pron. subj. dins l'interrog. : 334, 335 ;
- del pron. regim o compl. id. : 335 ;
- de l'advèrbi : 310-311.

pòstverbals (mots) : 392.

- predicat : 297-299 ;
- repetició : 350 ;
 - inversió : 351.

prefixes : 386-391.

preposicions : 230-241 ;

- atònas : 230-231 ;
- tonicas : 232-238 ;
- locucions prepositivas : 238-241 ;
- emplec : v. complements, *a*, *amb*, *de*, *en*, *per...* ;
- prepos. + substant. sens article : 274.

preterit : 102, 104, 109-111, 118, 124-125, 130 ;

- emplec : 325 ;
- pret. perifrastic (*anar* + inf.) : 323.

proclisi : 37 ;

- article proclític : 73.

pronom : 61-95.

pronominals (verbs) : 285-286 ;

- subjectius : 285-286 ;
- possessius : 286 ;
- indefinitis (francés « on ») : 286, 340 ;
- de sens passiu : 286 ;
- formacion dels temps compausats : 320-321.

proposicion subordinada : 312-315 ;

- objècte : 312-313 ;
- circonst. remplaçada per infinitiu : 305-306, 258 ;
- intercalada : 351 ;
- relativa : 313-314.

Q

qu (quora se nota) : 26.

quant

- interrogatiu : 82 ;
- indefinit : 88.

que, enonciatiu : 284, 227.

que, relatiu : 79 ;

- a plaça d'un autre pron. relatiu : 313-314 ;
- interrogatiu : 80-81.

que, conj. de subord. : 246 ;

- emplec dins las subord. objècte : 312-313 ;

— suppression dins las exclam. optativas : 314, 338-339 ;
— id. dins las subord. concessivas o condicionalas : 314-315 ;
— id. dins las loc. conjonctivas : 258, 315.

quin, quan, interrogatius : 81-82.

R

r, rr : 35 ;
— *r* final : 35-36.

radical

— verbal : 99-101 ;
donant adjectius : 98-99, 392 ;
donant substantius : 392 ;
— temporal : 101-111.

regim : v. complement.

relatius : 78-80 ;
— *relatius indefinitis* : 94-95 ;
— prop. subord. relatives : 313-314 ;
— l'antecedent çò : 74.

repeticion, proced. estil : 349-350 ;
— repet. de regims : 291-292.

-ritz (femenins en)
— substantius : 48-49, 407 ;
— adjectius : 53.

rm final : 32.

rn final : 32.

S

s, ss : 24-25 ;
— *s* final (vocalizacion) : 39.

s intervocalic (*son z*) : 25-26.

s dels pref. *des-*, *es-*, etc. : 25, 387, 388, 390, 391.

s, marca del plur. : v. plural.

-sa (fem. en) : 48 (rem.).

sabents (mots) : 399-408.

sens, prepos. : 238 ;
— emplec amb o sens negacion : 346.
sentir, 2^a conjug., tipe non incoatiu : 127-128, 186-187 ;
— dins las perifr. verb. : 290, 322 ;
— *sentir a* : 298, 274.

-ses (plurals en)
— mots de desinéncia vocalica : 50 (rem.) ;
— noms en *-tz* : 51.

sieu, adj. poss. fem. : 76 ;
— a plaça de *lor* : 76.

son, adj. poss. fem. davant vocala : 77 ;
— a plaça de *lor* : 77.

son que, adv. de manière : 217 ;
— preposition : 237 ;
— conj. adversativa : 245-246 ; subord. de condicion : 252 ;
— emplec (negacion limitada) : 345.

subjècte del verb : 279-284 ;
— repetition : 350 ;
— inversion : 351 ;
— destacament : 352.

subjonctiu (emplec del)
— dins prop. subord. objècte : 312-313 ;
— dins subord. condicionalas : 328-329 ;
— amb *coma se* : 330 ;
— amb *quand* : 330 ;
— dins subord. amb sens de futur : 330-332 ;
— aprèp verbs intellectius : 331-332 ;
— per l'imperatiu negatiu : 332 ;
— per l'imperatiu d'unis verbs : 332-333 ;
— dins las exclam. optativas : 338-339 ;
— sens que : 314-315, 338-339.

substantiu : 43-52 ;
— substant. numerals : 59-61 ;
— formacion dels substantius
 amb sufices : 355-375 ;
 amb prefixes : 386-391 ;
 amb un radical verbal : 392 ;
 per juxtaposicion : 393-395 ;

- genre : 43-49 ;
- nombre : 49-52 ;
- noms de familia al fem. : 49 ; al plur. : 51 ;
- mes en aposicione : 262 ;
- compl. de nom : 262-263 ;
id. precedit de *de* + art. def. : 265 ;
- compl. del pron. *çò* : 267 ;
- *un* + *de* + nom : 276 ;
- frases nomin. exclam. amb *de* : 338 ;
- predicat : 297-298 ;
- emplegat sens article
 - noms pròprios : 269-271 ;
 - noms comuns : 271-274 ;
 - partitius : 92, 277-278.

sufixes

- dels substantius : 355-375 ;
- dels adjectius : 375-381 ;
- dels verbs : 381-385 ;
- de las loc. adv. de manera : 199, 311 ;

superlatiu : 56 ;

- exprimit per perifrasis : 56 ;
- per redoblament de l'adj. : 56, 349 ;
- emplegat sens article : 56, 276-277 ;
- precedit de *çò* : 277.

sus, preposicion : 238 ;

- devant un compl. de temps : 309.

T

t, consonanta : 23-24 ;

- son *t* final (quora *t*, quora *d* ?) : 23.

tant... coma (comparatiu) : 56, 254.

temps dels verbs

- simples (formacion) : 101-115 ;
- compausats, formacion : 316 ;
plaça del pron. conjunt : 289-290 ;
- subrecompausats, formacion : 316-317 ;
emplec : 326-327 ;
- emplec dels temps : 325-333.

- temps (compl. de) : 308-309.
- téner : 191 ;
 - téner + substant., sens article : 273 ;
 - téner (*de*) + part. pass. : 298, 324-325.
- tg, tj* : 30.
- ti (particula interrog.), de defugir : 335.
- titolet marcant l'enclisi : 38.
- tl* : 35.
- tornar = *re...* : 325, 290.
- tornar + substant., sens art. : 273.
- tot, indefinit : 83-84 ;
 - davant un substantiu : 268 ;
 - davant un numeral : 268 ;
 - determinat per *o* : 84.
- tot, advèrbi, variable : 217, 268 ;
 - davant un nom : 268.
- transitius (verbs) : 285.
- trema : 9.
- tz* : 26 ;
 - plural dels noms en -tz : 51 ;
 - termin. de la 2^a pers. plur. : 114.

U

- u*, vocala tonica : 11-12 ;
 - quora se nòta ú : 41-42 ;
 - vocala atòna : 18.
- uè*, díftong tonic : 15-16 ;
- ui*, díftong tonic : 16.
- un*, art. indefinit : 90-91 ;
 - pron. indefinit : 91 ;
 - sens article : 275-276 ;
 - torns amb *un* e autre : 294 ;
 - *un* + possessiu : 268 ;
 - *un* + *de* + nom : 276 ;
 - *un* + *de* + adjetiu : 265.

- v (quora se nòta) : 22-23.
- venir : 195 ;
 - dins las perifr. verb. : 290-291 ;
 - venir de : 322.
- vèrb : 96-197, 316-333 ;
 - classificacion : 96 ;
 - vèrbs en *-ir* de restablir : 97-98 ;
 - conjug., generalitats : 98-115 ;
 - id., temps simples : 116-197 ;
 - temps compausats : 317-321 ;
 - auxiliars : v. aquel mot ;
 - acòrdi amb lo subjècte
 - en nombre : 279-280 ;
 - en persona : 281-282 ;
 - impersonals : 283, 280 ;
 - transitius e intransitius : 285 ;
 - pronominals : 285-286 ;
 - locucions verbals : 272-273 ;
 - perifrasis verbals : v. aquel mot ;
 - vèrbs que pòdon aver un predicat : 297 ;
 - repeticion del vèrb : 349 ;
 - formacion dels vèrbs
 - amb sufíxes : 381-385 ;
 - amb prefixes : 386-391 ;
 - per juxtaposicion : 396-398.
- vocalas tonicas : 9-12 ;
- atònas : 16-19.
- vocalizacion
 - de / : 33-35 ;
 - de s final : 39.
- voler : 196-197 ;
 - dins las perifr. verbals : 290 ;
 - mena de futur : 323.
- Z**
- z (quora se nòta) : 25.
- (z) eufonic, de regetar : 36-37, 65-66.

TAULA GENERALA DE MATÈRIAS

INTRODUCCION

LO DIALÈCTE LENGADOCIAN

	<i>Paginas</i>
I. — L'encastre geografic	VII
II. — Los pòbles primitius	VIII
III. — La conquesta romana	X
IV. — Los barbars e la feudalitat	XI
V. — Formacion del lengadocian	XII
VI. — Caractèrs e classificacion dels parlars lengadocians	XV
VII. — Elements del vocabulari lengadocian ...	XXII
VIII. — Evolucion istorica del lengadocian	XXXI
IX. — La renaissença	XXXIII
Avertisments divèrses	3

PRIMIÈRA PART

GRAFIA E FONETICA

I. — Alfabet e signes divèrses	8
II. — Estudi e grafia dels sons	9
A. — Vocalas :	
1. Vocalas tonicas	9
2. Diftongs tonics	12
3. Vocalas atònas	16
4. Diftongs atòns	19

	<i>Paginas</i>
B. — Consonantas :	
1. Labialas	21
2. Dentalas	23
3. Velaras	26
4. Palatalas	28
5. Nasalas	31
6. Vibrantas	32
C. — Fonetica sintactica :	
1. Adicion e supression de fonèmas	36
2. Modificacions consonanticas	38
3. Contraccions	39
D. — Accent tonic	40

SEGONDA PART

MORFOLOGIA

I. — NOM	
A. — Substantiu :	
1. Lo genre :	
a) Determinacion del genre	43
b) Distinccion del genre	47
2. Lo nombre :	
a) Noms d'un sol nombre	49
b) Noms de dos nombres	50
B. — Adjectiu :	
1. Lo genre	52
2. Lo nombre	54
3. Comparatiu	55
4. Superlatiu	56
C. — Numerals :	
1. Cardinals	57
2. Ordinals	58
3. Collectius	59
4. Multiplicatius	60
5. Partitius	60
6. Distributius	60
7. Qualificatius	60

	<i>Paginas</i>
II. — PRONOM	
A. — Pronom personal :	
a) Formas absolutas	61
b) Formas conjuntas	63
c) Combinasons pronominalas	66
I. — Combinasons de dos pronoms	67
II. — Combinasons de tres, quatre e cinc pronoms	71
B. — Article definit	71
C. — Demonstratius	73
D. — Possessius	75
E. — Relatius, interrogatius e exclamatius :	
a) Relatius	78
b) Interrogatius	80
c) Exclamatius	83
F. — Indefinits :	
a) Afirmacion universal	83
b) Afirmacion particulara	84
c) Afirmacion determinada	85
d) Afirmacion indeterminada	86
e) Negacion	86
f) Distribucion	87
g) Quantitat	88
h) Unitat e pluralitat	90
i) Partitiu	92
j) Paritat e semblanca	92
k) Disparitat	93
l) Relatius indefinits	94
III. — VERB	
A. — Observacions generalas :	
a) Conjugasons	96
b) Modes e temps	98
c) Radical verbal	99
d) Formacion dels temps e radicals tem- porals :	
1 ^a conjugason	101
2 ^a conjugason	103
3 ^a conjugason	105

	Pàgines		Pàgines
e) Desinéncies temporalas	111	5. Concessió	249
B. — Paradigmas :		6. Condicion	251
a) 1 ^a conjugason : <i>parlar</i>	116	7. Manièra	253
b) 2 ^a conjugason : 1) tipe incoatiu : <i>florir</i> . 2) tipe non incoatiu : <i>sentir</i>	122 127	8. Comparason	253
c) 3 ^a conjugason : <i>batre</i>	128	9. Temps	255
C. — Vèrbs irregulars	133	D. — Interjección	258
IV. — MOTS INVARIABLES	198	TÈRCA PART	
A. — Advèrbi :		SINTAXI	
1. Advèrbis de lloc	199	I. — GROPS DE MOTS	
2. Advèrbis de temps	207	1. Substantiu + substantiu	262
3. Advèrbis de quantitat	212	2. Substantiu + adjectiu	264
4. Advèrbis de manièra	213	3. Substantiu + infinitiu	266
5. Advèrbis afirmatius, negatius, dubitatius e optatius	225	4. Combinasons de çò amb los substantius, los pronoms, los adjectius e los advèrbis	267
B. — Preposicion :		5. Demonstratius + substantius	267
a) Preposicions atònas	230	5 bis. <i>Un</i> + possessiu	268
b) Preposicions tonicas	232	6. <i>Tot</i> + substantiu o adjectiu	268
C. — Conjonccions :		7. Article + substantiu o mot substantiat	269
a) Coordinativas	241	a) Noms pròpries o assimilats	269
1. Copulativas	241	b) Noms comuns presis dins un sens general e indeterminat	271
2. Disjonctivas	242	c) Article de valor demonstrativa	274
3. Disjonctivas negativas	242	d) Article + infinitiu	275
4. Alternativas	242	e) Article + <i>un</i> e <i>autre</i>	275
b) Demonstratives	242	f) <i>Un</i> + <i>de</i> + nom	276
1. Continuativas	242	8. Lo superlatiu	276
2. Insistentas	243	9. Lo partitiu	277
3. Consecutivas	243	II. — VÈRB E SUBJECTE	
4. Adversativas	244	A. — Règla d'acòrdi :	
5. Explicativas	246	1. Nombre	279
c) Subordinativas	246	2. Personas	281
1. Objècte	246	B. — Pronoms subjèctes	282
2. Causa	247	C. — Vèrbs unipersonals	283
3. Fin	248	D. — Enonciatius	284
4. Consequència	249		

	<i>Paginas</i>		<i>Paginas</i>
III. — VÈRB E REGIM			
1. Regim dirècte	286	Temps compausats : <i>anar</i>	319
2. Regim indirècte	288	Temps compausats : <i>s'anujar</i>	320
3. Pronom e verb	288	Temps compausats : <i>èsser anujat</i>	321
4. Repeticion de regims	291	2. Perifrasis verbalas	322
5. Torns de substitucion	293		
6. Torns amb regim actiu e regim passiu.	294	B. — Us dels temps e dels mòdes :	
IV. — VÈRB E PREDICAT	297	1. Indicatiu	325
V. — PARTICIPIS		2. Subjonctiu	328
A. — Participi present	300	3. Imperatiu	333
B. — Participi passat	302		
VI. — COMPLEMENTS		IX. — INTERROGACIONS E EXCLAMACIONS	
A. — Complements verbals :		A. — Interrogacion	334
1. Infinitiu	305	B. — Exclamacion	337
2. Participi passat	306		
3. Preposicions + substantius + participis.	306	X. — EXPRESSIONS INDETERMINADAS	340
4. Participi passat substantiativ	306		
5. Imperatiu	307	XI. — NEGACION	342
6. Participi passat + <i>que</i> + auxiliar	307		
7. Ablatiu absolut	307	XII. — PROCEDIMENTS ESTILISTICS	349
8. Gerondiu	307		
B. — Complements nominals :			
1. Temps	308	QUARTA PART	
2. Lòc	309		
3. Manièra	311	FORMACION DELS MOTS	
VII. — PROPOSICIONS SUBORDINADAS	312		
VIII. — VÈRB		A. — Sufixes :	
A. — Temps compausats e perifrasis verbalas :		I. — Sufixes dels substantius	355
1. Temps compausats	316	II. — Sufixes dels adjectius	375
Temps compausats : <i>aver</i>	317	III. — Sufixes dels verbs	381
Temps compausats : <i>èsser</i>	318		
Temps compausats : <i>cantar</i>	318	B. — Prefixes	386
		C. — Mots pòstverbals :	
		I. — Substantius pòstverbals	392
		II. — Adjictius pòstverbals	392
		D. — Mots compausats per juxtaposicion :	
		I. — Substantius :	
		a) Adjictiu + nom	393
		b) Advèrbi + nom	393
		c) Dos substantius	394
		d) Verb + substantiu	394

Paginas

e) Vèrb + advèrbi	395
f) Dos vèrbs	395
g) Substantius complèxes	395
II. — Adjectius :	
a) Substantiu + adjectiu o participi	396
b) Advèrbi + adjectiu o participi	396
III. — Vèrbs :	
a) Advèrbi + vèrb	396
b) Substantiu + vèrb	396
APENDIX	
Adaptacion dels mots sabents a l'occitan	399
VOCABULARI ORTOGRAFIC	
TAULA D'ABREVIACIONS	411
BIBLIOGRAFIA	485
ERRATA	489
ÍNDÈX ALFABETIC	499
TAULA DE LAS MATERIAS	501
	523

LAUS

*a mos aujòls,
a mon pairin, Estanislau LANAS,
a ma mairina, Maria DASILHA,
a ma maire, Francesa LANAS,
totis de Bram en Lauragués,
que m'an trasmés l'eretatge sagrat
de nòstra lenga.*

(L. A.)